

Raw data packet server for Wellfleet Atlantic Bluff Station (FW3885), Wellfleet, MA

Show last X hours: 12 Anemometer display:  Sensor frequency (Hz)  Calibrated Wind Speed (mph)

Submit

A1 = A.S. Richards CSC-1263-2-SP (SN #25159) (Displayed maxima - Inst: 80.0mph @ 10:05:19 0.1s: 79.0mph @ 10:05:19 1/2-s: 77.2mph @ 10:05:20 1s: 75.6mph @ 10:05:20

3s: 70.7mph @ 10:05:22 60s: 58.7mph @ 10:05:55 120s: 57.3mph @ 10:15:49)

A2 = R.M. Young 05103 (Displayed maxima - Inst: 81.2mph @ 10:05:19 0.1s: 79.1mph @ 10:05:19 1/2-s: 76.4mph @ 10:05:20 1s: 75.0mph @ 10:05:20 3s: 70.5mph @ 10:05:22

60s: 60.1mph @ 10:14:54 120s: 58.3mph @ 10:14:55)

A3 = Adolf Thies, GmbH CLIMA™ First-Class Advanced 4.3351.10.000 (SN #05156209) (Displayed maxima - Inst: 80.5mph @ 10:05:19 0.1s: 78.8mph @ 10:05:19 1/2-s: 75.4mph @ 10:05:20 1s: 74.1mph @ 10:05:20 3s: 69.4mph @ 10:05:21 60s: 59.1mph @ 10:14:54 120s: 57.3mph @ 10:14:55)

Table with 14 columns: Received / Valid Period, Station Pressure, Battery, Air Temp / RH, Board Temp, Wind Dir, A1 Max, A1 Min, A1 Pulses / Avg, A2 Max, A2 Min, A2 Pulses / Avg, A3 Max, A3 Min, A3 Pulses / Avg. Rows contain detailed wind speed and direction data for various time intervals.

2022-04-19 08:48:05 AM EST  <b>2022-04-19 08:46:53 AM EST to 2022-04-19 08:47:53 AM EST (60s)</b>	998.54mb	4.75V	51.5°F 99%	63.4°F	<b>SSW (204°)</b>	(120s) <b>22.5mph</b> at 13:47:27 <b>22.3mph</b> @ 13:47:27 (½-s) <b>22.0mph</b> @ 13:47:27 (1s) <b>21.0mph</b> @ 13:47:36 (3s) <b>16.2mph</b> @ 13:47:38 (60s) <b>17.0mph</b> @ 13:46:58 (120s)	<b>7.6mph</b> at 13:47:44 <b>7.7mph</b> @ 13:47:44 (½-s) <b>7.8mph</b> @ 13:47:44 (1s) <b>8.2mph</b> @ 13:47:45 (3s) <b>14.7mph</b> @ 13:47:50 (60s) <b>15.2mph</b> @ 13:47:53 (120s)	1097 / 14.8mph	(120s) <b>21.7mph</b> at 13:47:33 <b>21.6mph</b> @ 13:47:33 (0.1s) <b>21.3mph</b> @ 13:47:26 (½-s) <b>20.8mph</b> @ 13:47:33 (1s) <b>20.0mph</b> @ 13:47:35 (3s) <b>15.1mph</b> @ 13:47:37 (60s) <b>15.9mph</b> @ 13:47:36 (120s)	(120s) <b>3.1mph</b> at 13:47:44 <b>7.0mph</b> @ 13:47:42 (0.1s) <b>3.4mph</b> @ 13:47:44 (½-s) <b>3.8mph</b> @ 13:47:44 (1s) <b>5.3mph</b> @ 13:47:44 (3s) <b>13.3mph</b> @ 13:47:00 (60s) <b>13.9mph</b> @ 13:47:52 (120s)	3602 / 13.6mph	<b>24.8mph</b> at 13:47:26 <b>24.0mph</b> @ 13:47:26 (½-s) <b>22.8mph</b> @ 13:47:26 (1s) <b>20.8mph</b> @ 13:47:28 (3s) <b>15.4mph</b> @ 13:47:36 (60s) <b>16.0mph</b> @ 13:47:36 (120s)	<b>6.6mph</b> at 13:47:44 <b>6.7mph</b> @ 13:47:44 (1s) <b>7.2mph</b> @ 13:47:44 (3s) <b>13.2mph</b> @ 13:47:01 (60s) <b>14.1mph</b> @ 13:47:52 (120s)	7861 / 14.1mph
2022-04-19 08:47:05 AM EST  <b>2022-04-19 08:45:53 AM EST to 2022-04-19 08:46:53 AM EST (60s)</b>	998.65mb	4.75V	51.6°F 99%	63.4°F	<b>SSW (210°)</b>	<b>27.0mph</b> at 13:45:53 <b>27.8mph</b> @ 13:45:53 (½-s) <b>28.3mph</b> @ 13:45:53 (1s) <b>28.7mph</b> @ 13:45:53 (3s) <b>19.1mph</b> @ 13:46:05 (60s) <b>19.3mph</b> @ 13:45:53 (120s)	<b>10.2mph</b> at 13:46:35 <b>10.3mph</b> @ 13:46:35 (½-s) <b>10.4mph</b> @ 13:46:35 (1s) <b>10.6mph</b> @ 13:46:35 (3s) <b>15.7mph</b> @ 13:46:52 (60s) <b>16.9mph</b> @ 13:46:52 (120s)	1178 / 15.8mph	(120s) <b>24.4mph</b> at 13:45:53 <b>24.6mph</b> @ 13:45:53 (NoC) <b>24.3mph</b> @ 13:45:53 (0.1s) <b>25.6mph</b> @ 13:45:53 (½-s) <b>27.0mph</b> @ 13:45:53 (1s) <b>28.5mph</b> @ 13:45:53 (3s) <b>18.4mph</b> @ 13:46:05 (60s) <b>18.3mph</b> @ 13:45:53 (120s)	3768 / 14.2mph	<b>25.8mph</b> at 13:45:54 <b>26.3mph</b> @ 13:45:53 (½-s) <b>27.4mph</b> @ 13:45:53 (1s) <b>27.5mph</b> @ 13:45:53 (3s) <b>18.6mph</b> @ 13:46:05 (60s) <b>18.3mph</b> @ 13:45:57 (120s)	<b>7.2mph</b> at 13:46:32 <b>7.3mph</b> @ 13:46:32 (1s) <b>8.1mph</b> @ 13:46:34 (3s) <b>14.1mph</b> @ 13:46:52 (60s) <b>15.9mph</b> @ 13:46:52 (120s)	7894 / 14.2mph	
2022-04-19 08:46:05 AM EST  <b>2022-04-19 08:44:53 AM EST to 2022-04-19 08:45:53 AM EST (60s)</b>	998.41mb	4.77V	51.9°F 99%	63.5°F	<b>SSW (209°)</b>	<b>33.4mph</b> at 13:45:48 <b>33.2mph</b> @ 13:45:48 (0.1s) <b>32.9mph</b> @ 13:45:48 (½-s) <b>32.3mph</b> @ 13:45:48 (1s) <b>31.7mph</b> @ 13:45:49 (3s) <b>20.3mph</b> @ 13:44:53 (60s) <b>19.3mph</b> @ 13:45:53 (120s)	<b>9.6mph</b> at 13:44:54 <b>9.6mph</b> @ 13:44:54 (½-s) <b>9.7mph</b> @ 13:44:55 (1s) <b>10.2mph</b> @ 13:44:56 (3s) <b>16.2mph</b> @ 13:45:43 (60s) <b>16.0mph</b> @ 13:44:58 (120s)	1381 / 18.2mph	(120s) <b>35.7mph</b> at 13:45:48 <b>35.6mph</b> @ 13:45:48 (0.1s) <b>35.1mph</b> @ 13:45:48 (½-s) <b>33.5mph</b> @ 13:45:48 (1s) <b>31.8mph</b> @ 13:45:48 (3s) <b>19.1mph</b> @ 13:44:53 (60s) <b>18.3mph</b> @ 13:45:52 (120s)	4624 / 17.4mph	<b>5.4mph</b> at 13:44:54 <b>7.3mph</b> @ 13:44:55 (0.1s) <b>5.6mph</b> @ 13:44:54 (½-s) <b>6.0mph</b> @ 13:44:54 (1s) <b>7.6mph</b> @ 13:44:55 (3s) <b>15.3mph</b> @ 13:45:44 (60s) <b>15.0mph</b> @ 13:44:57 (120s)	<b>36.4mph</b> at 13:45:47 <b>35.8mph</b> @ 13:45:48 (½-s) <b>34.4mph</b> @ 13:45:48 (1s) <b>31.1mph</b> @ 13:45:48 (3s) <b>19.0mph</b> @ 13:44:53 (60s) <b>18.3mph</b> @ 13:45:51 (120s)	<b>8.2mph</b> at 13:44:54 <b>8.5mph</b> @ 13:44:54 (1s) <b>10.1mph</b> @ 13:44:55 (3s) <b>15.6mph</b> @ 13:45:40 (60s) <b>15.1mph</b> @ 13:44:57 (120s)	9862 / 17.6mph
2022-04-19 08:45:05 AM EST  <b>2022-04-19 08:42:53 AM EST to 2022-04-19 08:44:53 AM EST (120s)</b>	998.68mb	4.76V	52.0°F 99%	63.5°F	<b>SSW (208°)</b>	<b>32.1mph</b> at 13:44:15 <b>32.0mph</b> @ 13:44:15 (0.1s) <b>31.4mph</b> @ 13:44:15 (½-s) <b>30.9mph</b> @ 13:44:15 (1s) <b>29.8mph</b> @ 13:44:16 (3s) <b>21.2mph</b> @ 13:44:41 (60s) <b>16.0mph</b> @ 13:44:52 (120s)	<b>5.1mph</b> at 13:43:30 <b>5.1mph</b> @ 13:43:31 (1s) <b>5.3mph</b> @ 13:43:31 (3s) <b>10.1mph</b> @ 13:43:35 (60s) <b>11.7mph</b> @ 13:43:35 (120s)	2403 / 16.0mph	(120s) <b>33.5mph</b> at 13:44:14 <b>33.3mph</b> @ 13:44:15 (0.1s) <b>32.9mph</b> @ 13:44:14 (½-s) <b>32.8mph</b> @ 13:44:15 (1s) <b>28.8mph</b> @ 13:44:16 (3s) <b>20.1mph</b> @ 13:44:40 (60s) <b>15.1mph</b> @ 13:44:53 (120s)	8013 / 15.1mph	<b>3.8mph</b> at 13:43:30 <b>7.2mph</b> @ 13:43:04 (0.1s) <b>3.8mph</b> @ 13:43:30 (½-s) <b>3.8mph</b> @ 13:43:30 (1s) <b>3.8mph</b> @ 13:43:31 (3s) <b>9.0mph</b> @ 13:43:35 (60s) <b>10.5mph</b> @ 13:43:34 (120s)	<b>34.8mph</b> at 13:44:11 <b>34.1mph</b> @ 13:44:11 (½-s) <b>33.0mph</b> @ 13:44:15 (1s) <b>29.0mph</b> @ 13:44:15 (3s) <b>20.1mph</b> @ 13:44:40 (60s) <b>15.1mph</b> @ 13:44:52 (120s)	<b>4.3mph</b> at 13:43:30 <b>4.4mph</b> @ 13:43:18 (3s) <b>9.1mph</b> @ 13:43:34 (60s) <b>10.7mph</b> @ 13:43:34 (120s)	16864 / 15.1mph
2022-04-19 08:43:05 AM EST  <b>2022-04-19 08:41:53 AM EST to 2022-04-19 08:42:53 AM EST (60s)</b>	998.52mb	4.75V	52.4°F 99%	63.6°F	<b>SSW (212°)</b>	<b>22.0mph</b> at 13:41:55 <b>21.9mph</b> @ 13:41:55 (½-s) <b>21.7mph</b> @ 13:41:55 (1s) <b>21.0mph</b> @ 13:41:57 (3s) <b>17.3mph</b> @ 13:41:59 (60s) <b>17.1mph</b> @ 13:42:16 (120s)	<b>7.7mph</b> at 13:42:21 <b>7.7mph</b> @ 13:42:21 (½-s) <b>7.8mph</b> @ 13:42:21 (1s) <b>8.1mph</b> @ 13:42:22 (3s) <b>13.4mph</b> @ 13:42:36 (60s) <b>15.4mph</b> @ 13:42:53 (120s)	999 / 13.6mph	(120s) <b>22.6mph</b> at 13:41:55 <b>22.6mph</b> @ 13:41:55 (0.1s) <b>22.3mph</b> @ 13:41:55 (½-s) <b>21.9mph</b> @ 13:41:55 (1s) <b>21.1mph</b> @ 13:41:57 (3s) <b>16.2mph</b> @ 13:41:58 (60s) <b>16.0mph</b> @ 13:42:10 (120s)	3248 / 12.3mph	<b>5.9mph</b> at 13:42:21 <b>7.0mph</b> @ 13:42:18 (0.1s) <b>5.9mph</b> @ 13:42:21 (½-s) <b>6.0mph</b> @ 13:42:21 (1s) <b>6.3mph</b> @ 13:42:21 (3s) <b>12.0mph</b> @ 13:42:35 (60s) <b>14.1mph</b> @ 13:42:52 (120s)	<b>21.4mph</b> at 13:41:55 <b>21.2mph</b> @ 13:41:55 (½-s) <b>20.9mph</b> @ 13:41:55 (1s) <b>20.4mph</b> @ 13:41:57 (3s) <b>16.4mph</b> @ 13:41:57 (60s) <b>16.2mph</b> @ 13:42:15 (120s)	<b>5.7mph</b> at 13:42:21 <b>5.7mph</b> @ 13:42:21 (1s) <b>6.5mph</b> @ 13:42:35 (3s) <b>12.3mph</b> @ 13:42:35 (60s) <b>14.4mph</b> @ 13:42:52 (120s)	6891 / 12.4mph

<p>2022-04-19 08:42:05 AM EST</p> <p><b>2022-04-19 08:39:49 AM EST to 2022-04-19 08:41:49 AM EST (120s)</b></p>	998.44mb	4.74V	52.4°F 99%	63.6°F	<b>SSW (209°)</b>	<p><b>28.2mph</b> at 13:40:49 <b>27.5mph</b> @ 13:40:49 (½-s) <b>27.0mph</b> @ 13:41:19 (1s) <b>25.8mph</b> @ 13:41:21 (3s) <b>18.3mph</b> @ 13:41:34 (60s) <b>16.1mph</b> @ 13:41:49 (120s)</p>	<p><b>7.2mph</b> at 13:40:01 <b>7.3mph</b> @ 13:40:02 (1s) <b>7.3mph</b> @ 13:40:04 (3s) <b>10.7mph</b> @ 13:40:07 (60s) <b>12.1mph</b> @ 13:40:15 (120s)</p>	2413 / 16.1mph	<p><b>29.4mph</b> at 13:41:18 <b>29.3mph</b> @ 13:41:19 (0.1s) <b>29.1mph</b> @ 13:41:19 (½-s) <b>28.4mph</b> @ 13:41:19 (1s) <b>26.1mph</b> @ 13:41:21 (3s) <b>17.4mph</b> @ 13:41:31 (60s) <b>15.2mph</b> @ 13:41:48 (120s)</p>	<p><b>5.5mph</b> at 13:40:03 <b>7.0mph</b> @ 13:40:02 (0.1s) <b>5.6mph</b> @ 13:40:04 (½-s) <b>5.7mph</b> @ 13:40:04 (1s) <b>6.0mph</b> @ 13:40:05 (3s) <b>9.6mph</b> @ 13:40:07 (60s) <b>11.2mph</b> @ 13:40:15 (120s)</p>	8071 / 15.2mph	<p><b>29.9mph</b> at 13:41:19 <b>29.6mph</b> @ 13:41:19 (½-s) <b>28.7mph</b> @ 13:41:19 (1s) <b>26.3mph</b> @ 13:41:21 (3s) <b>17.7mph</b> @ 13:41:31 (60s) <b>15.4mph</b> @ 13:41:48 (120s)</p>	<p><b>5.8mph</b> at 13:40:04 <b>5.9mph</b> @ 13:40:05 (1s) <b>6.1mph</b> @ 13:40:05 (3s) <b>9.6mph</b> @ 13:40:06 (60s) <b>11.3mph</b> @ 13:40:14 (120s)</p>	17263 / 15.5mph
<p>2022-04-19 08:40:05 AM EST</p> <p><b>2022-04-19 08:37:49 AM EST to 2022-04-19 08:39:49</b></p>	998.46mb	4.76V	52.6°F 99%	63.7°F	<b>SSW (210°)</b>	<p><b>23.2mph</b> at 13:38:10 <b>22.9mph</b> @ 13:38:10 (½-s) <b>22.7mph</b> @ 13:38:10 (1s) <b>21.6mph</b> @ 13:38:11 (3s) <b>14.8mph</b> @ 13:38:59 (60s)</p>	<p><b>7.1mph</b> at 13:37:56 <b>7.3mph</b> @ 13:37:56 (1s) <b>7.6mph</b> @ 13:37:53 (3s) <b>11.5mph</b> @ 13:39:49 (60s) <b>12.8mph</b> @ 13:39:46 (120s)</p>	1874 / 12.9mph	<p><b>24.2mph</b> at 13:38:09 <b>24.1mph</b> @ 13:38:09 (0.1s) <b>23.7mph</b> @ 13:38:09 (½-s) <b>23.7mph</b> @ 13:38:10 (1s) <b>21.8mph</b> @ 13:38:11 (3s)</p>	<p><b>4.4mph</b> at 13:39:13 <b>4.4mph</b> @ 13:39:13 (½-s) <b>4.5mph</b> @ 13:39:13 (1s) <b>5.7mph</b> @ 13:39:13 (3s) <b>10.3mph</b> @ 13:39:48 (60s)</p>	6298 / 11.9mph	<p><b>23.7mph</b> at 13:38:09 <b>23.5mph</b> @ 13:38:09 (½-s) <b>23.1mph</b> @ 13:38:09 (1s) <b>21.6mph</b> @ 13:38:10 (3s) <b>14.4mph</b> @ 13:38:56 (60s)</p>	<p><b>4.0mph</b> at 13:39:12 <b>4.6mph</b> @ 13:39:13 (3s) <b>10.3mph</b> @ 13:39:48 (60s) <b>12.0mph</b> @ 13:39:44 (120s)</p>	13474 / 12.2mph

AM EST (120s)						15.4mph @ 13:37:49 (120s)				14.1mph @ 13:38:59 (60s) 14.7mph @ 13:37:49 (120s)	11.8mph @ 13:38:45 (120s)		14.8mph @ 13:38:24 (120s)		
2022-04-19 08:38:05 AM EST 2022-04-19 08:36:49 AM EST to 2022-04-19 08:37:49 AM EST (60s)	998.38mb	4.76V	52.8°F 99%	63.8°F	SSW (213°)	23.4mph at 13:36:54 23.3mph @ 13:36:54 (1/2-s) 23.0mph @ 13:36:54 (1s) 21.6mph @ 13:36:49 (3s) 17.3mph @ 13:36:59 (60s) 17.1mph @ 13:36:49 (120s)	8.1mph at 13:37:26 8.2mph @ 13:37:26 (1/2-s) 8.4mph @ 13:37:26 (1s) 8.7mph @ 13:37:48 (3s) 14.7mph @ 13:37:48 (60s) 15.4mph @ 13:37:48 (120s)	1090 / 14.7mph		24.3mph at 13:36:53 24.3mph @ 13:36:53 (0.1s) 24.1mph @ 13:36:53 (1/2-s) 23.6mph @ 13:36:54 (1s) 21.9mph @ 13:36:49 (3s) 16.8mph @ 13:37:06 (60s) 16.5mph @ 13:36:49 (120s)	5.8mph at 13:37:25 5.9mph @ 13:37:25 (1/2-s) 6.4mph @ 13:37:26 (1s) 7.5mph @ 13:37:26 (3s) 13.4mph @ 13:37:48 (60s) 14.7mph @ 13:37:48 (120s)	3558 / 13.4mph	24.0mph at 13:36:53 23.6mph @ 13:36:53 (1/2-s) 23.0mph @ 13:36:54 (1s) 22.3mph @ 13:36:49 (3s) 17.7mph @ 13:36:58 (60s) 16.5mph @ 13:36:49 (120s)	5.5mph at 13:37:49 5.6mph @ 13:37:49 (1s) 7.0mph @ 13:37:49 (3s) 13.2mph @ 13:37:49 (60s) 14.7mph @ 13:37:49 (120s)	7370 / 13.3mph
2022-04-19 08:37:06 AM EST 2022-04-19 08:35:49 AM EST to 2022-04-19 08:36:49 AM EST (60s)	998.36mb	4.76V	52.9°F 99%	63.9°F	SSW (200°)	23.2mph at 13:36:49 22.5mph @ 13:36:48 (1/2-s) 22.1mph @ 13:36:38 (1s) 21.5mph @ 13:36:46 (3s) 17.9mph @ 13:35:49 (60s) 18.4mph @ 13:35:49 (120s)	11.7mph at 13:35:49 11.7mph @ 13:35:49 (1/2-s) 11.8mph @ 13:35:50 (1s) 12.1mph @ 13:36:23 (3s) 15.0mph @ 13:36:25 (60s) 17.1mph @ 13:36:48 (120s)	1216 / 16.2mph		25.9mph at 13:36:37 25.8mph @ 13:36:37 (0.1s) 25.6mph @ 13:36:37 (1/2-s) 24.9mph @ 13:36:37 (1s) 22.0mph @ 13:36:49 (3s) 17.0mph @ 13:35:49 (60s) 17.5mph @ 13:35:49 (120s)	6.9mph at 13:35:49 9.2mph @ 13:36:22 (0.1s) 9.4mph @ 13:36:22 (1/2-s) 9.6mph @ 13:36:22 (1s) 10.4mph @ 13:36:23 (3s) 14.5mph @ 13:36:23 (60s) 16.5mph @ 13:36:49 (120s)	4270 / 16.1mph	25.5mph at 13:36:37 25.3mph @ 13:36:37 (1/2-s) 24.6mph @ 13:36:37 (1s) 22.6mph @ 13:36:48 (3s) 16.9mph @ 13:36:49 (60s) 17.6mph @ 13:35:49 (120s)	10.3mph at 13:35:49 10.4mph @ 13:35:49 (1/2-s) 10.6mph @ 13:35:49 (1s) 11.9mph @ 13:35:50 (3s) 14.5mph @ 13:36:22 (60s) 16.5mph @ 13:36:48 (120s)	8974 / 16.1mph
2022-04-19 08:36:05 AM EST 2022-04-19 08:34:49 AM EST to 2022-04-19 08:35:49 AM EST (60s)	998.38mb	4.76V	52.9°F 99%	63.9°F	SSW (209°)	28.4mph at 13:34:49 28.0mph @ 13:34:49 (1/2-s) 27.4mph @ 13:34:49 (1s) 28.7mph @ 13:34:49 (3s) 20.7mph @ 13:35:22 (60s) 19.8mph @ 13:35:01 (120s)	11.1mph at 13:35:33 11.2mph @ 13:35:33 (1/2-s) 11.3mph @ 13:35:34 (1s) 12.6mph @ 13:35:34 (3s) 18.0mph @ 13:35:48 (60s) 18.4mph @ 13:35:48 (120s)	1364 / 18.0mph		29.1mph at 13:34:49 29.2mph @ 13:34:49 (NoQC) 28.8mph @ 13:34:49 (0.1s) 28.1mph @ 13:34:49 (1/2-s) 27.3mph @ 13:34:49 (1s) 26.7mph @ 13:34:49 (3s) 19.8mph @ 13:35:22 (60s) 19.0mph @ 13:35:03 (120s)	8.6mph at 13:35:33 8.6mph @ 13:35:33 (0.1s) 8.9mph @ 13:35:33 (1/2-s) 9.2mph @ 13:35:33 (1s) 10.4mph @ 13:35:34 (3s) 17.0mph @ 13:35:48 (60s) 17.5mph @ 13:35:48 (120s)	4532 / 17.0mph	28.1mph at 13:34:52 27.7mph @ 13:34:52 (1/2-s) 27.0mph @ 13:34:49 (1s) 26.6mph @ 13:34:49 (3s) 19.7mph @ 13:35:21 (60s) 19.0mph @ 13:35:03 (120s)	9.4mph at 13:35:32 9.4mph @ 13:35:32 (1/2-s) 9.9mph @ 13:35:32 (1s) 11.4mph @ 13:35:33 (3s) 16.9mph @ 13:35:48 (60s) 17.6mph @ 13:35:48 (120s)	9478 / 16.9mph
2022-04-19 08:35:05 AM EST 2022-04-19 08:33:49 AM EST to 2022-04-19 08:34:49 AM EST (60s)	998.27mb	4.75V	53.0°F 99%	64.0°F	SSW (208°)	35.0mph at 13:34:41 34.8mph @ 13:34:41 (0.1s) 34.2mph @ 13:34:41 (1/2-s) 33.7mph @ 13:34:42 (1s) 32.6mph @ 13:34:46 (3s) 20.3mph @ 13:33:54 (60s) 20.1mph @ 13:33:51 (120s)	11.4mph at 13:34:10 11.5mph @ 13:34:10 (1/2-s) 11.7mph @ 13:34:08 (1s) 11.9mph @ 13:34:10 (3s) 17.0mph @ 13:34:17 (60s) 17.4mph @ 13:34:32 (120s)	1439 / 18.9mph		36.7mph at 13:34:41 36.5mph @ 13:34:41 (0.1s) 36.2mph @ 13:34:41 (1/2-s) 35.5mph @ 13:34:41 (1s) 32.6mph @ 13:34:43 (3s) 19.6mph @ 13:33:54 (60s) 19.3mph @ 13:33:51 (120s)	7.5mph at 13:34:03 7.5mph @ 13:34:03 (0.1s) 8.3mph @ 13:34:03 (1/2-s) 9.1mph @ 13:34:04 (1s) 10.3mph @ 13:34:05 (3s) 16.2mph @ 13:34:38 (60s) 16.6mph @ 13:34:31 (120s)	4792 / 18.0mph	38.3mph at 13:34:41 36.9mph @ 13:34:41 (1/2-s) 36.1mph @ 13:34:42 (1s) 33.9mph @ 13:34:46 (3s) 19.4mph @ 13:33:54 (60s) 19.1mph @ 13:33:51 (120s)	8.5mph at 13:34:03 8.9mph @ 13:34:03 (1/2-s) 10.1mph @ 13:34:04 (1s) 16.4mph @ 13:34:15 (60s) 16.6mph @ 13:34:30 (120s)	10289 / 18.3mph
2022-04-19 08:34:05 AM EST 2022-04-19 08:32:49 AM EST to 2022-04-19 08:33:49 AM EST (60s)	998.33mb	4.77V	53.0°F 99%	64.1°F	SSW (205°)	32.4mph at 13:33:08 32.3mph @ 13:33:08 (0.1s) 32.1mph @ 13:33:09 (1/2-s) 31.8mph @ 13:33:09 (1s) 31.0mph @ 13:33:10 (3s) 20.8mph @ 13:33:11 (60s) 20.1mph @ 13:33:20 (120s)	12.6mph at 13:33:21 12.6mph @ 13:33:21 (1/2-s) 12.7mph @ 13:33:22 (1s) 13.0mph @ 13:33:23 (3s) 17.3mph @ 13:33:30 (60s) 19.7mph @ 13:33:00 (120s)	1479 / 19.4mph		34.8mph at 13:33:04 34.7mph @ 13:33:04 (0.1s) 34.1mph @ 13:33:04 (1/2-s) 33.2mph @ 13:33:04 (1s) 31.1mph @ 13:33:09 (3s) 20.2mph @ 13:33:11 (60s) 19.1mph @ 13:33:48 (120s)	7.1mph at 13:32:49 7.3mph @ 13:32:49 (0.1s) 10.4mph @ 13:33:26 (1/2-s) 10.8mph @ 13:33:27 (1s) 12.0mph @ 13:33:28 (3s) 16.4mph @ 13:33:29 (60s) 18.5mph @ 13:33:00 (120s)	5009 / 18.8mph	33.5mph at 13:33:04 33.0mph @ 13:33:04 (1/2-s) 31.8mph @ 13:33:04 (1s) 30.7mph @ 13:33:09 (3s) 19.9mph @ 13:33:11 (60s) 18.9mph @ 13:33:48 (120s)	10.1mph at 13:33:20 10.1mph @ 13:33:20 (1/2-s) 10.4mph @ 13:33:21 (1s) 11.6mph @ 13:33:21 (3s) 16.2mph @ 13:33:29 (60s) 18.5mph @ 13:33:00 (120s)	10392 / 18.5mph
2022-04-19 08:33:05 AM EST 2022-04-19 08:31:49 AM EST to	998.39mb	4.77V	53.1°F 99%	64.1°F	SSW (203°)	36.4mph at 13:32:16 36.3mph @ 13:32:16 (0.1s) 36.0mph @ 13:32:16 (1/2-s) 35.7mph @ 13:32:16 (1s)	10.7mph at 13:32:37 10.8mph @ 13:32:37 (1/2-s) 10.8mph @ 13:32:37 (1s) 11.4mph @ 13:32:38 (3s)	1577 / 20.5mph		38.2mph at 13:32:13 38.1mph @ 13:32:13 (0.1s) 36.8mph @ 13:32:16 (1/2-s) 36.7mph @ 13:32:16 (1s)	5.5mph at 13:32:08 7.5mph @ 13:32:08 (0.1s) 6.5mph @ 13:32:08 (1/2-s) 8.4mph @	5216 / 19.5mph	38.7mph at 13:32:17 37.9mph @ 13:32:17 (1/2-s) 37.3mph @ 13:32:17 (1s) 35.7mph @ 13:32:17 (3s)	8.1mph at 13:32:36 8.4mph @ 13:32:36 (1s) 9.4mph @ 13:32:36 (3s) 17.5mph @ 13:32:10 (60s)	10902 / 19.4mph

2022-04-19 08:32:49 AM EST (60s)						(1s) 34.3mph @ 13:32:16 (5s) 22.5mph @ 13:32:30 (60s) 23.1mph @ 13:32:23 (120s)	(3s) 19.0mph @ 13:32:11 (60s) 20.0mph @ 13:32:49 (120s)		(1s) 35.4mph @ 13:32:16 (5s) 21.0mph @ 13:32:30 (60s) 22.0mph @ 13:32:22 (120s)	13:32:08 (1s) 9.7mph @ 13:32:37 (3s) 17.2mph @ 13:32:10 (60s) 18.8mph @ 13:32:48 (120s)	(3s) 21.0mph @ 13:32:30 (60s) 22.1mph @ 13:32:23 (120s)	18.9mph @ 13:32:49 (120s)		
2022-04-19 08:32:05 AM EST	998.29mb	4.76V	53.3°F 99%	64.2°F	SSW (194°)	33.3mph at 13:31:06 33.2mph @ 13:31:06 (0.1s) 32.7mph @ 13:31:06 (1/2-s) 32.2mph @ 13:31:06 (1s) 31.7mph @ 13:30:49 (3s) 25.2mph @ 13:30:49 (60s) 22.5mph @ 13:31:46 (120s)	10.8mph at 13:31:18 10.9mph @ 13:31:18 (1/2-s) 11.1mph @ 13:31:19 (1s) 11.7mph @ 13:31:20 (3s) 19.6mph @ 13:31:48 (60s) 19.0mph @ 13:30:49 (120s)	1500 / 19.6mph	32.7mph at 13:31:04 32.6mph @ 13:31:04 (0.1s) 31.8mph @ 13:31:04 (1/2-s) 31.6mph @ 13:31:05 (1s) 30.4mph @ 13:31:07 (3s) 24.3mph @ 13:30:49 (60s) 21.4mph @ 13:31:44 (120s)	6.0mph at 13:31:40 7.1mph @ 13:31:41 (0.1s) 6.2mph @ 13:31:40 (1/2- s) 6.4mph @ 13:31:41 (1s) 9.4mph @ 13:31:42 (3s) 18.1mph @ 13:31:48 (60s) 18.3mph @ 13:30:49 (120s)	4846 / 18.2mph	32.9mph at 13:31:04 31.8mph @ 13:31:04 (1/2-s) 31.7mph @ 13:31:05 (1s) 30.3mph @ 13:31:07 (3s) 24.4mph @ 13:30:49 (60s) 21.6mph @ 13:31:44 (120s)	8.3mph at 13:31:41 8.5mph @ 13:31:41 (1s) 11.4mph @ 13:31:42 (3s) 18.4mph @ 13:31:48 (60s) 18.4mph @ 13:30:49 (120s)	10330 / 18.4mph
2022-04-19 08:31:05 AM EST	998.16mb	4.77V	53.4°F 99%	64.3°F	SSW (210°)	41.3mph at 13:30:46 41.1mph @ 13:30:46 (0.1s) 40.7mph @ 13:30:46 (1/2-s) 40.1mph @ 13:30:46 (1s) 36.5mph @ 13:30:27 (3s) 25.2mph @ 13:30:48 (60s) 19.0mph @ 13:30:49 (120s)	11.0mph at 13:30:17 11.1mph @ 13:30:17 (1/2-s) 11.3mph @ 13:30:18 (1s) 11.5mph @ 13:30:20 (3s) 12.9mph @ 13:29:49 (60s) 16.3mph @ 13:29:49 (120s)	1963 / 25.2mph	42.1mph at 13:30:24 42.0mph @ 13:30:24 (0.1s) 41.1mph @ 13:30:45 (1/2-s) 40.8mph @ 13:30:46 (1s) 36.9mph @ 13:30:47 (3s) 24.3mph @ 13:30:48 (60s) 18.3mph @ 13:30:49 (120s)	8.5mph at 13:30:16 8.5mph @ 13:30:16 (0.1s) 8.7mph @ 13:30:17 (1/2- s) 9.0mph @ 13:30:17 (1s) 9.7mph @ 13:30:19 (3s) 12.3mph @ 13:29:49 (60s) 15.6mph @ 13:30:22 (120s)	6507 / 24.3mph	43.1mph at 13:30:45 41.2mph @ 13:30:45 (1/2-s) 40.4mph @ 13:30:46 (1s) 36.7mph @ 13:30:47 (3s) 24.5mph @ 13:30:48 (60s) 18.3mph @ 13:30:48 (120s)	9.8mph at 13:30:16 9.8mph @ 13:30:16 (1/2- s) 10.1mph @ 13:30:17 (1s) 10.5mph @ 13:30:18 (3s) 12.3mph @ 13:29:49 (60s) 15.7mph @ 13:29:49 (120s)	13796 / 24.4mph
2022-04-19 08:30:05 AM EST	998.24mb	4.75V	53.6°F 99%	64.3°F	SSW (197°)	25.6mph at 13:29:46 25.3mph @ 13:29:47 (1/2-s) 24.7mph @ 13:29:47 (1s) 23.6mph @ 13:29:49 (3s) 19.8mph @ 13:28:49 (60s) 17.7mph @ 13:29:13 (120s)	9.0mph at 13:29:27 9.1mph @ 13:29:27 (1/2- s) 9.4mph @ 13:29:27 (1s) 12.4mph @ 13:29:38 (3s) 9.7mph @ 13:29:44 (60s) 16.3mph @ 13:29:46 (120s)	943 / 12.9mph	26.0mph at 13:29:46 26.0mph @ 13:29:46 (0.1s) 25.4mph @ 13:29:46 (1/2-s) 25.1mph @ 13:29:46 (1s) 23.8mph @ 13:29:47 (3s) 19.1mph @ 13:28:49 (60s) 16.9mph @ 13:29:14 (120s)	6.4mph at 13:29:36 7.0mph @ 13:28:49 (0.1s) 6.6mph @ 13:29:36 (1/2- s) 6.9mph @ 13:29:36 (1s) 7.8mph @ 13:29:38 (3s) 11.7mph @ 13:29:44 (60s) 15.7mph @ 13:29:45 (120s)	3259 / 12.3mph	26.3mph at 13:29:48 25.8mph @ 13:29:48 (1/2-s) 24.6mph @ 13:29:47 (1s) 23.5mph @ 13:29:48 (3s) 19.1mph @ 13:28:49 (60s) 17.1mph @ 13:29:14 (120s)	6.9mph at 13:29:36 7.1mph @ 13:29:36 (1s) 8.1mph @ 13:29:37 (3s) 11.7mph @ 13:29:44 (60s) 15.6mph @ 13:29:45 (120s)	6815 / 12.3mph
2022-04-19 08:29:05 AM EST	998.43mb	4.74V	53.6°F 99%	64.4°F	SSW (211°)	29.9mph at 13:28:08 29.2mph @ 13:28:08 (1/2-s) 28.4mph @ 13:28:08 (1s) 26.6mph @ 13:28:10 (3s) 20.7mph @ 13:28:38 (60s) 16.8mph @ 13:28:48 (120s)	13.7mph at 13:28:48 13.9mph @ 13:28:48 (1/2-s) 14.0mph @ 13:28:48 (1s) 14.9mph @ 13:28:26 (3s) 13.9mph @ 13:27:49 (60s) 12.4mph @ 13:27:49 (120s)	1512 / 19.8mph	31.3mph at 13:28:07 31.2mph @ 13:28:07 (0.1s) 30.6mph @ 13:28:08 (1/2-s) 29.8mph @ 13:28:08 (1s) 27.7mph @ 13:28:09 (3s) 20.3mph @ 13:28:37 (60s) 16.0mph @ 13:28:48 (120s)	10.5mph at 13:28:25 10.5mph @ 13:28:25 (1/2-s) 11.2mph @ 13:28:25 (1s) 12.7mph @ 13:28:26 (3s) 12.8mph @ 13:27:49 (60s) 13.0mph @ 13:27:49 (120s)	5117 / 19.2mph	29.6mph at 13:28:07 29.2mph @ 13:28:07 (1/2-s) 28.5mph @ 13:28:08 (1s) 26.3mph @ 13:28:09 (3s) 20.2mph @ 13:28:36 (60s) 16.2mph @ 13:28:48 (120s)	10.5mph at 13:28:48 10.6mph @ 13:28:48 (1/2-s) 11.1mph @ 13:28:48 (1s) 13.5mph @ 13:28:26 (3s) 13.3mph @ 13:27:49 (60s) 13.4mph @ 13:27:49 (120s)	10708 / 19.1mph
2022-04-19 08:28:05 AM EST	998.23mb	4.77V	53.9°F 99%	64.4°F	SSW (211°)	26.4mph at 13:27:43 26.0mph @ 13:27:43 (1/2-s) 25.8mph @ 13:27:44 (1s) 24.9mph @ 13:27:45 (3s) 14.1mph @ 13:26:45 (60s) 16.5mph @ 13:25:48 (120s)	5.8mph at 13:27:04 5.9mph @ 13:27:04 (1s) 6.0mph @ 13:27:06 (3s) 11.3mph @ 13:27:15 (60s) 12.4mph @ 13:27:15 (120s)	2067 / 14.0mph	26.8mph at 13:27:43 26.7mph @ 13:27:43 (0.1s) 26.4mph @ 13:27:43 (1/2-s) 26.0mph @ 13:27:43 (1s) 24.5mph @ 13:27:45 (3s) 13.3mph @ 13:26:50 (60s) 15.6mph @ 13:25:48 (120s)	3.7mph at 13:27:03 7.0mph @ 13:26:52 (0.1s) 3.7mph @ 13:27:04 (1/2- s) 3.8mph @ 13:27:04 (1s) 4.1mph @ 13:27:04 (3s) 10.2mph @ 13:27:29 (60s) 11.4mph @ 13:27:14 (120s)	6884 / 13.0mph	28.1mph at 13:27:43 27.7mph @ 13:27:43 (1/2-s) 27.0mph @ 13:27:43 (1s) 25.1mph @ 13:27:45 (3s) 13.7mph @ 13:26:44 (60s) 15.6mph @ 13:25:48 (120s)	3.4mph at 13:27:02 3.5mph @ 13:27:03 (3s) 10.6mph @ 13:27:14 (60s) 11.6mph @ 13:27:14 (120s)	14917 / 13.4mph
2022-04-19 08:26:05 AM EST	998.50mb	4.76V	54.0°F 99%	64.4°F	SSW (206°)	18.7mph at 13:25:04 18.5mph @ 13:25:04 (1s) 18.5mph @ 13:25:04 (1s) 17.8mph @ 13:25:05	8.4mph at 13:25:28 8.4mph @ 13:25:28 (1/2- s) 8.5mph @ 13:25:28 (1s) 9.0mph @ 13:25:00 (3s)	890 / 12.3mph	18.8mph at 13:25:03 18.7mph @ 13:25:03 (1/2-s) 17.9mph @ 13:25:03 (1s) 17.5mph @ 13:25:04	5.5mph at 13:25:47 7.0mph @ 13:25:43 (0.1s) 5.6mph @ 13:25:47 (1/2- s) 6.2mph @	2950 / 11.2mph	19.3mph at 13:25:03 18.9mph @ 13:25:03 (1/2-s) 18.3mph @ 13:25:04 (1s) 17.7mph @ 13:25:04	6.5mph at 13:25:42 6.6mph @ 13:25:24 (1s) 7.6mph @ 13:25:43 (3s) 11.3mph @ 13:25:47 (60s)	6245 / 11.3mph

2022-04-19 08:25:48 AM EST (60s)						(3s) 20.7mph @ 13:24:48 (60s) 20.0mph @ 13:24:50 (120s)	12.3mph @ 13:25:48 (90s) 16.5mph @ 13:25:48 (120s)		(1s) 16.6mph @ 13:25:04 (3s) 20.1mph @ 13:24:48 (60s) 19.3mph @ 13:24:50 (120s)	13:25:47 (1s) 7.7mph @ 13:25:44 (3s) 11.2mph @ 13:25:47 (60s) 19.3mph @ 13:24:48 (120s)	(3s) 19.8mph @ 13:24:48 (60s) 19.3mph @ 13:24:48 (120s)	15.6mph @ 13:25:47 (120s)		
2022-04-19 08:25:05 AM EST  2022-04-19 08:23:48 AM EST to 2022-04-19 08:24:48 AM EST (60s)	998.43mb	4.78V	54.0°F 99%	64.4°F	SSW (199°)	33.8mph at 13:23:49 33.7mph @ 13:23:49 (0.1s) 33.6mph @ 13:23:49 (1/2s) 33.5mph @ 13:23:49 (1s) 32.7mph @ 13:23:50 (3s) 23.4mph @ 13:24:26 (60s) 20.0mph @ 13:24:47 (120s)	12.2mph at 13:24:40 12.3mph @ 13:24:40 (1/2s) 12.5mph @ 13:24:41 (1s) 12.9mph @ 13:24:42 (3s) 19.3mph @ 13:23:48 (60s) 16.9mph @ 13:23:48 (120s)	1596 / 20.8mph	34.8mph at 13:23:49 34.7mph @ 13:23:49 (0.1s) 34.3mph @ 13:23:49 (1/2s) 33.8mph @ 13:23:49 (1s) 32.9mph @ 13:23:49 (3s) 22.8mph @ 13:24:26 (60s) 19.2mph @ 13:24:47 (120s)	10.8mph at 13:24:47 10.8mph @ 13:24:47 (0.1s) 11.1mph @ 13:24:47 (1/2s) 11.5mph @ 13:24:47 (1s) 12.1mph @ 13:24:40 (3s) 18.3mph @ 13:23:48 (60s) 16.0mph @ 13:23:48 (120s)	5396 / 20.2mph	34.1mph at 13:23:49 33.7mph @ 13:23:49 (1/2s) 33.2mph @ 13:23:49 (1s) 32.4mph @ 13:23:49 (3s) 22.5mph @ 13:24:26 (60s) 19.3mph @ 13:24:47 (120s)	10.2mph at 13:24:47 10.2mph @ 13:24:47 (1/2s) 10.5mph @ 13:24:47 (1s) 11.9mph @ 13:24:41 (3s) 18.7mph @ 13:23:48 (60s) 16.0mph @ 13:23:48 (120s)	11167 / 19.9mph
2022-04-19 08:24:05 AM EST  2022-04-19 08:22:48 AM EST to 2022-04-19 08:23:48 AM EST (60s)	998.40mb	4.79V	54.2°F 99%	64.5°F	SSW (211°)	33.0mph at 13:23:48 32.8mph @ 13:23:48 (0.1s) 32.6mph @ 13:23:48 (1/2s) 31.8mph @ 13:23:48 (1s) 28.1mph @ 13:23:30 (3s) 19.2mph @ 13:23:48 (60s) 16.9mph @ 13:23:48 (120s)	10.1mph at 13:22:48 10.2mph @ 13:22:48 (1/2s) 10.2mph @ 13:22:48 (1s) 10.8mph @ 13:22:49 (3s) 14.1mph @ 13:22:54 (60s) 12.9mph @ 13:22:48 (120s)	1470 / 19.3mph	34.9mph at 13:23:47 34.8mph @ 13:23:47 (0.1s) 34.2mph @ 13:23:47 (1/2s) 33.4mph @ 13:23:47 (1s) 27.4mph @ 13:23:47 (3s) 18.2mph @ 13:23:47 (60s) 16.0mph @ 13:23:47 (120s)	4.9mph at 13:22:48 7.8mph @ 13:22:48 (0.1s) 7.0mph @ 13:22:48 (1/2s) 7.7mph @ 13:22:48 (1s) 8.5mph @ 13:22:49 (3s) 13.3mph @ 13:22:53 (60s) 12.1mph @ 13:22:50 (120s)	4877 / 18.3mph	34.3mph at 13:23:27 33.3mph @ 13:23:47 (1/2s) 32.6mph @ 13:23:48 (1s) 28.0mph @ 13:23:30 (3s) 18.7mph @ 13:23:48 (60s) 16.0mph @ 13:23:47 (120s)	8.7mph at 13:22:48 8.9mph @ 13:22:48 (1s) 8.8mph @ 13:22:48 (3s) 13.1mph @ 13:21:50 (60s) 11.9mph @ 13:22:49 (120s)	10510 / 18.7mph
2022-04-19 08:23:05 AM EST  2022-04-19 08:21:48 AM EST to 2022-04-19 08:22:48 AM EST (60s)	998.51mb	4.76V	54.3°F 99%	64.5°F	SSW (204°)	26.1mph at 13:22:05 25.8mph @ 13:22:06 (1/2s) 25.4mph @ 13:22:06 (1s) 23.8mph @ 13:22:07 (3s) 15.5mph @ 13:22:18 (60s) 15.0mph @ 13:22:12 (120s)	9.2mph at 13:22:30 9.3mph @ 13:22:30 (1/2s) 9.3mph @ 13:22:30 (1s) 9.6mph @ 13:22:31 (3s) 11.1mph @ 13:21:48 (60s) 12.7mph @ 13:22:35 (120s)	1089 / 14.7mph	26.2mph at 13:22:05 26.1mph @ 13:22:05 (0.1s) 26.0mph @ 13:22:05 (1/2s) 25.6mph @ 13:22:06 (1s) 23.2mph @ 13:22:06 (3s) 14.5mph @ 13:22:17 (60s) 13.9mph @ 13:22:11 (120s)	7.9mph at 13:22:47 7.9mph @ 13:22:47 (0.1s) 7.9mph @ 13:22:47 (1/2s) 8.3mph @ 13:21:55 (1s) 8.9mph @ 13:21:56 (3s) 10.5mph @ 13:21:48 (60s) 11.7mph @ 13:22:33 (120s)	3638 / 13.7mph	26.0mph at 13:22:05 25.7mph @ 13:22:05 (1/2s) 25.1mph @ 13:22:06 (1s) 23.3mph @ 13:22:07 (3s) 14.2mph @ 13:22:17 (60s) 13.8mph @ 13:22:08 (120s)	7.6mph at 13:21:55 7.7mph @ 13:21:55 (1s) 8.6mph @ 13:21:56 (3s) 10.5mph @ 13:21:48 (60s) 11.5mph @ 13:21:34 (120s)	7396 / 13.3mph
2022-04-19 08:22:05 AM EST  2022-04-19 08:19:48 AM EST to 2022-04-19 08:21:48 AM EST (120s)	998.38mb	4.75V	54.4°F 99%	64.5°F	SSW (202°)	34.2mph at 13:20:25 34.0mph @ 13:20:25 (0.1s) 33.7mph @ 13:20:25 (1/2s) 33.0mph @ 13:20:25 (1s) 31.3mph @ 13:20:27 (3s) 19.8mph @ 13:20:34 (60s) 16.6mph @ 13:20:35 (120s)	5.2mph at 13:21:09 5.2mph @ 13:21:09 (1s) 5.5mph @ 13:21:10 (3s) 10.1mph @ 13:21:34 (60s) 14.5mph @ 13:21:46 (120s)	2160 / 14.6mph	33.8mph at 13:20:24 33.7mph @ 13:20:24 (0.1s) 33.5mph @ 13:20:25 (1/2s) 32.5mph @ 13:20:25 (1s) 29.6mph @ 13:20:27 (3s) 18.6mph @ 13:20:33 (60s) 15.4mph @ 13:20:33 (120s)	3.1mph at 13:21:08 3.1mph @ 13:21:08 (1/2s) 3.3mph @ 13:21:09 (1s) 4.0mph @ 13:21:09 (3s) 9.0mph @ 13:21:33 (60s) 13.3mph @ 13:21:45 (120s)	7076 / 13.4mph	33.2mph at 13:20:25 32.9mph @ 13:20:25 (1/2s) 32.5mph @ 13:20:25 (1s) 29.7mph @ 13:20:27 (3s) 19.0mph @ 13:20:33 (60s) 15.8mph @ 13:20:32 (120s)	4.3mph at 13:21:08 4.6mph @ 13:21:09 (1s) 9.1mph @ 13:21:33 (60s) 13.5mph @ 13:21:46 (120s)	15094 / 13.6mph
2022-04-19 08:20:05 AM EST  2022-04-19 08:18:48 AM EST to 2022-04-19 08:19:48 AM EST (60s)	998.40mb	4.77V	54.5°F 99%	64.5°F	SSW (205°)	23.5mph at 13:19:36 23.3mph @ 13:19:36 (1/2s) 23.0mph @ 13:19:36 (1s) 22.1mph @ 13:19:38 (3s) 16.8mph @ 13:18:48 (60s) 16.4mph @ 13:18:58 (120s)	6.7mph at 13:19:06 6.7mph @ 13:19:06 (1s) 7.1mph @ 13:19:07 (3s) 13.3mph @ 13:19:33 (60s) 15.4mph @ 13:19:42 (120s)	1062 / 14.4mph	23.4mph at 13:19:44 23.2mph @ 13:19:44 (0.1s) 22.3mph @ 13:19:39 (1/2s) 21.9mph @ 13:19:36 (1s) 21.4mph @ 13:19:45 (3s) 16.1mph @ 13:18:48 (60s) 15.4mph @ 13:18:57 (120s)	5.2mph at 13:19:06 7.1mph @ 13:19:11 (0.1s) 5.3mph @ 13:19:06 (1/2s) 5.4mph @ 13:19:06 (1s) 5.8mph @ 13:19:06 (3s) 12.2mph @ 13:19:33 (60s) 14.4mph @ 13:19:27 (120s)	3569 / 13.5mph	23.6mph at 13:19:35 23.1mph @ 13:19:35 (1/2s) 22.7mph @ 13:19:36 (1s) 21.7mph @ 13:19:45 (3s) 16.1mph @ 13:18:48 (60s) 15.4mph @ 13:18:57 (120s)	6.2mph at 13:19:04 6.3mph @ 13:19:05 (1s) 6.8mph @ 13:19:06 (3s) 12.5mph @ 13:19:33 (60s) 14.6mph @ 13:19:28 (120s)	7718 / 13.9mph
2022-04-19 08:19:05 AM EST  2022-04-19 08:17:48 AM EST to	998.46mb	4.77V	54.5°F 99%	64.5°F	SSW (210°)	26.2mph at 13:18:21 25.7mph @ 13:18:21 (1/2s) 24.8mph @ 13:18:22 (1s) 23.7mph @ 13:18:15	9.9mph at 13:18:47 10.0mph @ 13:18:47 (1/2s) 10.4mph @ 13:18:47 (1s) 11.1mph @ 13:17:58	1269 / 16.8mph	27.4mph at 13:18:21 27.1mph @ 13:18:21 (0.1s) 26.3mph @ 13:18:21 (1/2s) 25.2mph @ 13:18:13	7.7mph at 13:18:47 7.7mph @ 13:18:47 (0.1s) 7.9mph @ 13:18:47 (1/2s) 8.3mph @	4291 / 16.1mph	25.9mph at 13:18:12 25.3mph @ 13:18:25 (1/2s) 24.5mph @ 13:18:26 (1s) 23.7mph @ 13:18:14	7.1mph at 13:18:47 7.6mph @ 13:18:47 (1s) 8.6mph @ 13:18:47 (3s) 14.7mph @ 13:17:48 (60s)	9007 / 16.1mph

2022-04-19 08:18:48 AM EST (60s)						(3s) 17.6mph @ 13:18:32 (60s) 17.7mph @ 13:17:48 (120s)	(3s) 15.9mph @ 13:17:50 (60s) 15.8mph @ 13:18:20 (120s)		(1s) 24.0mph @ 13:18:14 (3s) 16.9mph @ 13:18:32 (60s) 16.5mph @ 13:17:51 (120s)	9.5mph @ (1s) 13:18:47 (1s) 13:18:47 (3s) 14.4mph @ 13:17:48 (60s) 14.6mph @ 13:16:20 (120s)	(3s) 16.8mph @ 13:18:32 (60s) 16.5mph @ 13:17:51 (120s)	14.7mph @ 13:18:20 (120s)		
2022-04-19 08:18:05 AM EST  2022-04-19 08:16:48 AM EST to 2022-04-19 08:17:48 AM EST (60s)	998.36mb	4.77V	54.6°F 99%	64.5°F	SSW (200°)	27.4mph at 13:17:14 27.1mph @ 13:17:14 (½-s) 26.8mph @ 13:17:15 (1s) 25.3mph @ 13:17:15 (3s) 19.5mph @ 13:16:48 (60s) 22.1mph @ 13:16:48 (120s)	9.2mph at 13:16:56 9.2mph @ 13:16:56 (½-s) 9.3mph @ 13:16:56 (1s) 9.5mph @ 13:16:57 (3s) 14.7mph @ 13:17:24 (60s) 17.7mph @ 13:17:48 (120s)	1195 / 16.0mph	27.9mph at 13:17:14 27.8mph @ 13:17:14 (0.1s) 27.1mph @ 13:17:14 (½-s) 26.6mph @ 13:17:15 (1s) 25.1mph @ 13:17:15 (3s) 18.6mph @ 13:16:48 (60s) 21.4mph @ 13:16:48 (120s)	5.9mph at 13:16:50 7.0mph @ 13:16:53 (0.1s) 6.2mph @ 13:16:50 (½-s) 6.4mph @ 13:16:50 (1s) 7.4mph @ 13:16:56 (3s) 13.3mph @ 13:17:24 (60s) 16.5mph @ 13:17:47 (120s)	3826 / 14.4mph	27.1mph at 13:17:14 26.4mph @ 13:17:14 (½-s) 26.1mph @ 13:17:14 (1s) 25.0mph @ 13:17:15 (3s) 18.3mph @ 13:16:48 (60s) 21.1mph @ 13:16:48 (120s)	7.9mph at 13:16:54 8.1mph @ 13:16:54 (1s) 8.5mph @ 13:16:56 (3s) 13.4mph @ 13:17:24 (60s) 16.5mph @ 13:17:47 (120s)	8191 / 14.7mph
2022-04-19 08:17:05 AM EST  2022-04-19 08:15:48 AM EST to 2022-04-19 08:16:48 AM EST (60s)	998.33mb	4.76V	54.7°F 99%	64.4°F	SSW (194°)	37.3mph at 13:16:07 37.1mph @ 13:16:07 (0.1s) 36.4mph @ 13:16:07 (½-s) 35.9mph @ 13:16:07 (1s) 33.8mph @ 13:16:08 (3s) 25.1mph @ 13:16:13 (60s) 24.0mph @ 13:16:16 (120s)	8.6mph at 13:16:33 8.6mph @ 13:16:33 (½-s) 8.8mph @ 13:16:33 (1s) 9.5mph @ 13:16:34 (3s) 19.2mph @ 13:16:42 (60s) 21.5mph @ 13:15:51 (120s)	1490 / 19.5mph	37.2mph at 13:16:06 37.0mph @ 13:16:06 (0.1s) 35.6mph @ 13:16:07 (½-s) 35.5mph @ 13:16:07 (1s) 32.6mph @ 13:16:08 (3s) 24.5mph @ 13:16:16 (60s) 23.4mph @ 13:16:16 (120s)	5.0mph at 13:16:39 7.0mph @ 13:16:39 (0.1s) 5.7mph @ 13:16:39 (½-s) 6.8mph @ 13:16:40 (1s) 8.8mph @ 13:16:40 (3s) 18.5mph @ 13:16:42 (60s) 20.9mph @ 13:15:51 (120s)	4973 / 18.6mph	36.3mph at 13:16:11 35.0mph @ 13:16:11 (½-s) 34.3mph @ 13:16:07 (1s) 31.8mph @ 13:16:08 (3s) 24.1mph @ 13:16:16 (60s) 23.2mph @ 13:16:16 (120s)	7.6mph at 13:16:40 7.7mph @ 13:16:40 (1s) 8.9mph @ 13:16:41 (3s) 18.2mph @ 13:16:44 (60s) 20.7mph @ 13:15:50 (120s)	10301 / 18.4mph
2022-04-19 08:16:05 AM EST  2022-04-19 08:14:48 AM EST to 2022-04-19 08:15:48 AM EST (60s)	998.19mb	4.79V	54.7°F 99%	64.4°F	SSW (199°)	36.1mph at 13:15:28 36.0mph @ 13:15:28 (0.1s) 35.7mph @ 13:15:28 (½-s) 35.6mph @ 13:15:29 (1s) 34.6mph @ 13:15:30 (3s) 25.2mph @ 13:15:41 (60s) 21.5mph @ 13:15:47 (120s)	15.5mph at 13:15:10 15.7mph @ 13:15:10 (½-s) 15.8mph @ 13:15:10 (1s) 17.4mph @ 13:15:11 (3s) 18.4mph @ 13:14:48 (60s) 16.4mph @ 13:14:48 (120s)	1926 / 24.7mph	39.1mph at 13:15:27 38.9mph @ 13:15:27 (0.1s) 37.5mph @ 13:15:27 (½-s) 37.0mph @ 13:15:28 (1s) 35.0mph @ 13:15:30 (3s) 24.8mph @ 13:15:41 (60s) 21.0mph @ 13:15:47 (120s)	12.8mph at 13:15:48 12.9mph @ 13:15:48 (0.1s) 13.7mph @ 13:15:48 (½-s) 14.3mph @ 13:15:48 (1s) 17.4mph @ 13:15:48 (3s) 17.7mph @ 13:14:48 (60s) 15.8mph @ 13:14:48 (120s)	6501 / 24.3mph	37.3mph at 13:15:27 36.2mph @ 13:15:27 (½-s) 36.2mph @ 13:15:28 (1s) 34.4mph @ 13:15:30 (3s) 24.5mph @ 13:15:41 (60s) 20.9mph @ 13:15:46 (120s)	13.4mph at 13:15:47 13.7mph @ 13:15:47 (½-s) 14.0mph @ 13:15:47 (1s) 16.8mph @ 13:15:47 (3s) 17.9mph @ 13:14:48 (60s) 15.8mph @ 13:14:48 (120s)	13475 / 23.9mph
2022-04-19 08:15:05 AM EST  2022-04-19 08:12:48 AM EST to 2022-04-19 08:14:48 AM EST (120s)	998.25mb	4.78V	54.9°F 99%	64.4°F	S (181°)	29.4mph at 13:14:47 28.8mph @ 13:14:47 (½-s) 28.2mph @ 13:14:48 (1s) 26.3mph @ 13:14:48 (3s) 18.4mph @ 13:14:48 (60s) 16.4mph @ 13:14:48 (120s)	8.0mph at 13:13:08 8.0mph @ 13:13:08 (½-s) 8.1mph @ 13:13:08 (1s) 8.4mph @ 13:13:09 (3s) 12.2mph @ 13:12:48 (60s) 11.4mph @ 13:13:17 (120s)	2458 / 16.4mph	28.9mph at 13:14:45 28.8mph @ 13:14:46 (0.1s) 28.3mph @ 13:14:47 (½-s) 27.7mph @ 13:14:47 (1s) 26.8mph @ 13:14:47 (3s) 17.7mph @ 13:14:47 (60s) 15.8mph @ 13:14:47 (120s)	7.7mph at 13:12:57 7.7mph @ 13:12:57 (0.1s) 7.8mph @ 13:12:57 (½-s) 8.0mph @ 13:12:57 (1s) 8.5mph @ 13:12:58 (3s) 11.5mph @ 13:12:48 (60s) 10.5mph @ 13:13:14 (120s)	8395 / 15.8mph	30.6mph at 13:14:46 29.8mph @ 13:14:46 (½-s) 28.3mph @ 13:14:46 (1s) 27.1mph @ 13:14:47 (3s) 17.9mph @ 13:14:47 (60s) 10.5mph @ 13:13:17 (120s)	7.4mph at 13:12:57 7.6mph @ 13:12:57 (1s) 7.9mph @ 13:12:58 (3s) 11.4mph @ 13:12:48 (60s) 17.9mph @ 13:12:48 (60s) 10.5mph @ 13:13:17 (120s)	17639 / 15.8mph
2022-04-19 08:13:05 AM EST  2022-04-19 08:11:48 AM EST to 2022-04-19 08:12:48 AM EST (60s)	998.38mb	4.80V	55.1°F 99%	64.3°F	SSW (197°)	22.4mph at 13:12:35 22.2mph @ 13:12:35 (½-s) 22.1mph @ 13:12:35 (1s) 21.0mph @ 13:12:36 (3s) 12.5mph @ 13:11:48 (60s) 15.5mph @ 13:11:56 (120s)	7.3mph at 13:12:08 7.4mph @ 13:12:08 (1s) 7.5mph @ 13:12:09 (3s) 9.8mph @ 13:12:18 (60s) 12.4mph @ 13:12:47 (120s)	887 / 12.3mph	24.0mph at 13:12:34 23.9mph @ 13:12:34 (0.1s) 23.4mph @ 13:12:34 (½-s) 23.0mph @ 13:12:35 (1s) 21.0mph @ 13:12:35 (3s) 11.5mph @ 13:11:48 (60s) 14.9mph @ 13:11:53 (120s)	5.2mph at 13:12:12 5.3mph @ 13:12:12 (½-s) 5.5mph @ 13:12:12 (1s) 5.9mph @ 13:12:12 (3s) 8.6mph @ 13:12:17 (60s) 11.5mph @ 13:12:46 (120s)	3035 / 11.5mph	23.2mph at 13:12:34 22.5mph @ 13:12:35 (½-s) 21.6mph @ 13:12:44 (1s) 19.7mph @ 13:12:35 (3s) 11.6mph @ 13:11:48 (60s) 14.8mph @ 13:11:53 (120s)	5.6mph at 13:12:12 5.7mph @ 13:12:12 (1s) 6.2mph @ 13:12:12 (3s) 8.6mph @ 13:12:17 (60s) 11.5mph @ 13:12:42 (120s)	6287 / 11.4mph
2022-04-19 08:12:05 AM EST  2022-04-19 08:10:03 AM EST to	998.43mb	4.79V	55.1°F 99%	64.2°F	SSW (196°)	30.1mph at 13:10:50 29.7mph @ 13:10:49 (½-s) 29.4mph @ 13:10:49 (1s) 28.8mph @ 13:10:50	7.8mph at 13:11:38 7.8mph @ 13:11:38 (½-s) 7.9mph @ 13:11:39 (1s) 8.1mph @ 13:11:40 (3s)	2296 / 15.4mph	32.3mph at 13:10:48 32.3mph @ 13:10:48 (0.1s) 31.8mph @ 13:10:48 (½-s) 31.2mph @ 13:10:49	4.8mph at 13:11:37 4.9mph @ 13:11:37 (½-s) 5.0mph @ 13:11:37 (1s) 5.4mph @ 13:11:38 (3s)	7862 / 14.8mph	32.4mph at 13:10:48 31.6mph @ 13:10:48 (½-s) 30.8mph @ 13:10:49 (1s) 28.5mph @ 13:10:50	6.2mph at 13:11:33 6.4mph @ 13:11:33 (1s) 6.9mph @ 13:11:38 (3s) 11.0mph @ 13:10:19 (60s)	16468 / 14.8mph

2022-04-19 08:12:03 AM EST (120s)						(3s) 19.4mph @ 13:11:29 (60s) 15.7mph @ 13:11:04 (120s)	11.6mph @ (60s) 13.8mph @ 13:10:17 (120s)		(1s) 29.6mph @ 13:10:50 (1s) 19.1mph @ 13:11:28 (60s) 13.2mph @ 13:10:18 (120s) 15.3mph @ 13:11:31 (120s)		(3s) 18.9mph @ 13:11:28 (60s) 15.2mph @ 13:11:03 (120s)	13.2mph @ 13:10:17 (120s)		
2022-04-19 08:10:05 AM EST	998.35mb	4.77V	55.1°F 99%	64.1°F	S (189°)	23.7mph at 13:09:05 23.2mph @ 13:09:05 (1/2-s) 22.6mph @ 13:09:06 (1s) 21.1mph @ 13:09:07 (3s) 16.3mph @ 13:09:29 (60s) 16.8mph @ 13:09:08 (120s)	9.1mph at 13:09:44 9.1mph @ 13:09:44 (1/2- s) 9.2mph @ 13:09:44 (1s) 9.4mph @ 13:09:45 (3s) 13.2mph @ 13:10:03 (60s) 14.3mph @ 13:10:03 (120s)	964 / 13.2mph	23.8mph at 13:09:05 23.8mph @ 13:09:05 (0.1s) 23.1mph @ 13:09:05 (1s) 22.4mph @ 13:09:05 (1s) 20.4mph @ 13:09:07 (3s) 15.8mph @ 13:09:27 (60s) 16.5mph @ 13:09:07 (120s)	7.6mph at 13:09:30 7.6mph @ 13:09:30 (0.1s) 7.7mph @ 13:09:30 (1/2- s) 7.9mph @ 13:09:30 (1s) 8.4mph @ 13:09:45 (3s) 12.4mph @ 13:10:02 (60s) 13.7mph @ 13:10:02 (120s)	3277 / 12.4mph	24.0mph at 13:09:05 23.6mph @ 13:09:05 (1/2-s) 22.8mph @ 13:09:05 (1s) 21.0mph @ 13:09:07 (3s) 15.8mph @ 13:09:27 (60s) 16.4mph @ 13:09:07 (120s)	8.0mph at 13:09:58 8.2mph @ 13:09:58 (1s) 8.4mph @ 13:09:58 (3s) 12.5mph @ 13:10:02 (60s) 13.7mph @ 13:10:02 (120s)	6910 / 12.5mph
2022-04-19 08:09:05 AM EST	998.29mb	4.76V	55.1°F 99%	64.0°F	S (180°)	23.4mph at 13:07:09 23.0mph @ 13:07:09 (1/2-s) 22.5mph @ 13:07:10 (1s) 21.8mph @ 13:07:38 (3s) 18.5mph @ 13:07:53 (60s) 16.8mph @ 13:08:54 (120s)	9.0mph at 13:08:27 9.1mph @ 13:08:27 (1/2- s) 9.2mph @ 13:08:27 (1s) 9.8mph @ 13:08:28 (3s) 14.7mph @ 13:07:03 (60s) 15.6mph @ 13:07:27 (120s)	2509 / 16.7mph	26.2mph at 13:07:09 26.2mph @ 13:07:09 (0.1s) 26.0mph @ 13:07:09 (1s) 25.6mph @ 13:07:09 (1s) 23.2mph @ 13:07:11 (3s) 18.3mph @ 13:07:53 (60s) 16.6mph @ 13:08:53 (120s)	7.2mph at 13:08:26 7.2mph @ 13:08:26 (0.1s) 7.3mph @ 13:08:26 (1/2- s) 7.5mph @ 13:08:26 (1s) 8.4mph @ 13:08:27 (3s) 13.9mph @ 13:07:03 (60s) 15.0mph @ 13:07:27 (120s)	8706 / 16.4mph	26.5mph at 13:07:12 25.8mph @ 13:07:12 (1/2-s) 25.4mph @ 13:07:09 (1s) 23.3mph @ 13:07:10 (3s) 18.2mph @ 13:07:53 (60s) 16.5mph @ 13:08:53 (120s)	7.6mph at 13:08:26 7.7mph @ 13:08:26 (1s) 8.1mph @ 13:08:26 (3s) 13.8mph @ 13:07:03 (60s) 15.0mph @ 13:07:27 (120s)	18222 / 16.3mph
2022-04-19 08:07:05 AM EST	998.27mb	4.77V	55.1°F 99%	63.9°F	S (188°)	23.7mph at 13:06:56 23.5mph @ 13:06:56 (1/2-s) 23.5mph @ 13:06:56 (1s) 22.9mph @ 13:06:58 (3s) 18.4mph @ 13:06:03 (60s) 18.6mph @ 13:06:03 (120s)	10.0mph at 13:06:37 10.1mph @ 13:06:38 (1/2-s) 10.2mph @ 13:06:38 (1s) 10.7mph @ 13:06:38 (3s) 13.2mph @ 13:06:52 (60s) 16.6mph @ 13:07:02 (120s)	1090 / 14.7mph	23.9mph at 13:06:55 23.8mph @ 13:06:55 (0.1s) 23.5mph @ 13:06:55 (1s) 22.9mph @ 13:06:56 (1s) 22.4mph @ 13:06:56 (3s) 17.9mph @ 13:06:03 (60s) 18.2mph @ 13:06:03 (120s)	7.6mph at 13:06:08 7.6mph @ 13:06:08 (0.1s) 7.7mph @ 13:06:09 (1/2- s) 7.9mph @ 13:06:09 (1s) 9.2mph @ 13:06:09 (3s) 12.3mph @ 13:06:51 (60s) 15.9mph @ 13:07:02 (120s)	3688 / 13.9mph	24.3mph at 13:06:55 23.9mph @ 13:06:55 (1/2-s) 23.4mph @ 13:06:56 (1s) 22.4mph @ 13:06:57 (3s) 17.9mph @ 13:06:03 (60s) 18.3mph @ 13:06:03 (120s)	8.5mph at 13:06:08 8.7mph @ 13:06:09 (1s) 9.7mph @ 13:06:36 (3s) 12.2mph @ 13:06:50 (60s) 15.9mph @ 13:07:02 (120s)	7677 / 13.8mph
2022-04-19 08:06:05 AM EST	998.42mb	4.80V	55.1°F 99%	63.8°F	S (190°)	29.2mph at 13:05:09 28.8mph @ 13:05:10 (1/2-s) 28.1mph @ 13:05:10 (1s) 26.8mph @ 13:05:11 (3s) 21.3mph @ 13:05:23 (60s) 18.8mph @ 13:05:51 (120s)	10.1mph at 13:05:54 10.1mph @ 13:05:54 (1/2-s) 10.2mph @ 13:05:54 (1s) 10.5mph @ 13:05:56 (3s) 18.4mph @ 13:05:03 (60s) 16.4mph @ 13:05:03 (120s)	1402 / 18.4mph	31.1mph at 13:05:09 31.0mph @ 13:05:09 (0.1s) 30.4mph @ 13:05:09 (1/2-s) 29.3mph @ 13:05:10 (1s) 27.4mph @ 13:05:10 (3s) 21.1mph @ 13:05:23 (60s) 18.5mph @ 13:05:51 (120s)	6.0mph at 13:05:53 7.0mph @ 13:05:52 (0.1s) 6.1mph @ 13:05:53 (1/2- s) 6.4mph @ 13:05:54 (1s) 7.3mph @ 13:05:54 (3s) 17.9mph @ 13:06:02 (60s) 15.9mph @ 13:05:03 (120s)	4776 / 17.9mph	30.5mph at 13:05:10 29.7mph @ 13:05:10 (1/2-s) 28.8mph @ 13:05:10 (1s) 27.7mph @ 13:05:11 (3s) 21.0mph @ 13:05:23 (60s) 18.5mph @ 13:05:50 (120s)	7.8mph at 13:05:53 8.0mph @ 13:05:53 (1s) 8.3mph @ 13:05:54 (3s) 18.0mph @ 13:06:02 (60s) 15.7mph @ 13:05:03 (120s)	10081 / 18.0mph
2022-04-19 08:05:05 AM EST	998.35mb	4.77V	55.1°F 99%	63.7°F	S (184°)	27.2mph at 13:04:30 26.9mph @ 13:04:31 (1/2-s) 26.8mph @ 13:04:31 (1s) 25.9mph @ 13:04:32 (3s) 18.9mph @ 13:05:03 (60s) 16.4mph @ 13:05:02 (120s)	12.8mph at 13:04:18 12.9mph @ 13:04:18 (1/2-s) 13.1mph @ 13:04:18 (1s) 13.6mph @ 13:04:20 (3s) 13.8mph @ 13:04:04 (60s) 15.8mph @ 13:04:03 (120s)	1440 / 18.9mph	29.0mph at 13:05:00 28.9mph @ 13:05:00 (0.1s) 28.3mph @ 13:05:00 (1/2-s) 27.2mph @ 13:05:01 (1s) 25.4mph @ 13:04:31 (3s) 18.6mph @ 13:05:02 (60s) 15.9mph @ 13:04:33 (120s)	9.0mph at 13:04:17 9.0mph @ 13:04:17 (0.1s) 9.2mph @ 13:04:17 (1/2- s) 9.7mph @ 13:04:18 (1s) 11.8mph @ 13:04:18 (3s) 13.2mph @ 13:04:03 (60s) 15.4mph @ 13:04:18 (120s)	4967 / 18.6mph	29.2mph at 13:05:00 28.2mph @ 13:04:30 (1/2-s) 27.5mph @ 13:04:30 (1s) 26.2mph @ 13:04:31 (3s) 18.6mph @ 13:05:02 (60s) 15.7mph @ 13:05:02 (120s)	10.2mph at 13:04:17 10.3mph @ 13:04:18 (1/2-s) 10.7mph @ 13:04:18 (1s) 12.4mph @ 13:04:18 (3s) 12.8mph @ 13:04:03 (60s) 15.0mph @ 13:04:18 (120s)	10439 / 18.6mph
2022-04-19 08:04:05 AM EST	998.31mb	4.79V	55.1°F 100%	63.6°F	S (189°)	27.0mph at 13:02:34 26.7mph @ 13:02:34 (1/2-s) 26.5mph @ 13:02:34 (1s) 25.5mph @ 13:02:36	11.3mph at 13:03:22 11.4mph @ 13:03:32 (1/2-s) 11.4mph @ 13:03:32 (1s) 11.7mph @ 13:03:49	2361 / 15.8mph	29.5mph at 13:02:33 29.4mph @ 13:02:33 (0.1s) 28.1mph @ 13:02:33 (1/2-s) 27.2mph @ 13:02:34	7.3mph at 13:02:03 7.5mph @ 13:02:03 (0.1s) 9.1mph @ 13:03:42 (1/2- s) 9.3mph @	8337 / 15.7mph	27.1mph at 13:02:34 26.4mph @ 13:02:34 (1/2-s) 25.9mph @ 13:02:35 (1s) 25.2mph @ 13:02:36	8.6mph at 13:03:41 9.1mph @ 13:03:41 (1s) 9.54mph @ 13:03:46 (3s) 12.8mph @ 13:04:02 (60s)	17085 / 15.3mph



2022-04-19 08:04:03 AM EST (120s)						(3s) 18.1mph @ 13:03:09 (60s) 17.4mph @ 13:02:03 (120s)	(3s) 13.8mph @ 13:04:02 (60s) 15.8mph @ 13:04:02 (120s)		(1s) 25.8mph @ 13:02:36 (1s) 18.2mph @ 13:03:06 (60s) 16.9mph @ 13:02:47 (120s)	13:03:42 (1s) 10.5mph @ 13:03:43 (1s) 13.2mph @ 13:04:02 (60s) 15.6mph @ 13:04:00 (120s)	(3s) 17.9mph @ 13:03:05 (60s) 16.7mph @ 13:02:03 (120s)	15.2mph @ 13:04:01 (120s)		
2022-04-19 08:02:05 AM EST  2022-04-19 08:01:02 AM EST to 2022-04-19 08:02:02 AM EST (60s)	998.34mb	4.77V	55.0°F 100%	63.4°F	S (186°)	21.2mph at 13:01:02 21.3mph @ 13:01:02 (1/2-s) 21.5mph @ 13:01:02 (1s) 21.6mph @ 13:01:02 (3s) 19.6mph @ 13:01:08 (60s) 17.6mph @ 13:01:09 (120s)	9.8mph at 13:01:45 9.9mph @ 13:01:45 (1/2- s) 10.0mph (1s) 10.2mph @ 13:01:46 (3s) 15.4mph (60s) 17.1mph @ 13:01:49 (120s)	1151 / 15.4mph	21.6mph at 13:01:50 21.5mph @ 13:01:50 (0.1s) 21.1mph @ 13:01:50 (1/2-s) 20.9mph @ 13:01:50 (1s) 20.6mph @ 13:01:02 (3s) 19.1mph @ 13:01:08 (60s) 17.1mph @ 13:01:09 (120s)	8.5mph at 13:01:44 8.5mph @ 13:01:44 (0.1s) 8.5mph @ 13:01:45 (1/2- s) 8.8mph @ 13:01:45 (1s) 9.4mph @ 13:01:45 (3s) 14.9mph @ 13:02:01 (60s) 16.6mph @ 13:01:48 (120s)	3959 / 14.9mph	21.7mph at 13:01:49 21.3mph @ 13:01:49 (1/2-s) 20.9mph @ 13:01:50 (1s) 20.5mph @ 13:01:02 (3s) 18.9mph @ 13:01:03 (60s) 17.0mph @ 13:01:08 (120s)	7.9mph at 13:01:44 8.0mph @ 13:01:44 (1s) 8.9mph @ 13:01:45 (3s) 14.6mph @ 13:02:01 (60s) 16.5mph @ 13:01:48 (120s)	8151 / 14.6mph
2022-04-19 08:01:05 AM EST  2022-04-19 07:59:02 AM EST to 2022-04-19 08:01:02 AM EST (120s)	998.24mb	4.76V	55.0°F 100%	63.3°F	S (181°)	24.2mph at 13:00:09 24.0mph @ 13:00:10 (1s) 23.9mph @ 13:00:10 (1/2-s) 23.6mph @ 13:00:12 (3s) 19.4mph @ 13:01:02 (60s) 17.3mph @ 13:01:01 (120s)	10.1mph at 12:59:34 10.2mph @ 12:59:34 (1/2-s) 10.4mph @ 12:59:34 (1s) 11.1mph @ 12:59:36 (3s) 15.1mph @ 13:00:02 (60s) 15.1mph @ 12:59:09 (120s)	2612 / 17.3mph	25.2mph at 13:00:09 25.1mph @ 13:00:09 (0.1s) 25.0mph @ 13:00:09 (1/2-s) 24.2mph @ 13:00:10 (1s) 23.4mph @ 13:00:11 (3s) 19.0mph @ 13:01:01 (60s) 16.8mph @ 13:01:01 (120s)	7.9mph at 12:59:39 7.9mph @ 12:59:39 (0.1s) 8.3mph @ 12:59:39 (1/2- s) 8.9mph @ 12:59:39 (1s) 9.7mph @ 12:59:40 (3s) 14.5mph @ 13:00:02 (60s) 14.6mph @ 12:59:09 (120s)	8921 / 16.8mph	25.1mph at 13:00:09 25.0mph @ 13:00:09 (1/2-s) 24.8mph @ 13:00:09 (1s) 23.9mph @ 13:00:11 (3s) 18.8mph @ 13:01:01 (60s) 16.7mph @ 13:01:01 (120s)	9.5mph at 12:59:38 9.5mph @ 12:59:38 (1/2- s) 9.7mph @ 12:59:38 (1s) 10.5mph @ 12:59:39 (3s) 14.5mph @ 13:00:00 (60s) 14.4mph @ 12:59:08 (120s)	18684 / 16.7mph
2022-04-19 07:59:05 AM EST  2022-04-19 07:57:02 AM EST to 2022-04-19 07:59:02 AM EST (120s)	998.36mb	4.78V	54.9°F 100%	63.1°F	S (183°)	22.7mph at 12:58:54 22.6mph @ 12:58:54 (1/2-s) 22.4mph @ 12:58:54 (1s) 21.5mph @ 12:58:55 (3s) 17.3mph @ 12:59:01 (60s) 15.2mph @ 12:59:01 (120s)	7.8mph at 12:57:46 7.9mph @ 12:57:46 (1/2- s) 8.0mph @ 12:57:46 (1s) 8.3mph @ 12:57:46 (3s) 11.1mph @ 12:57:04 (60s) 12.1mph @ 12:57:52 (120s)	2272 / 15.3mph	22.4mph at 12:58:52 22.4mph @ 12:58:52 (0.1s) 22.1mph @ 12:58:53 (1/2-s) 21.7mph @ 12:58:53 (1s) 20.8mph @ 12:58:55 (3s) 17.0mph @ 12:59:01 (60s) 14.8mph @ 12:59:01 (120s)	4.6mph at 12:57:45 7.0mph @ 12:57:43 (0.1s) 4.7mph @ 12:57:45 (1/2- s) 5.0mph @ 12:57:45 (1s) 6.1mph @ 12:57:46 (3s) 10.8mph @ 12:57:03 (60s) 11.6mph @ 12:57:53 (120s)	7849 / 14.8mph	22.6mph at 12:58:12 22.1mph @ 12:58:53 (1/2-s) 21.9mph @ 12:58:53 (1s) 20.7mph @ 12:58:55 (3s) 16.8mph @ 12:59:01 (60s) 14.6mph @ 12:59:01 (120s)	6.7mph at 12:57:44 6.8mph @ 12:57:44 (1s) 7.4mph @ 12:57:44 (3s) 10.6mph @ 12:57:03 (60s) 11.6mph @ 12:57:51 (120s)	16334 / 14.7mph
2022-04-19 07:57:05 AM EST  2022-04-19 07:56:02 AM EST to 2022-04-19 07:57:02 AM EST (60s)	998.42mb	4.77V	54.8°F 100%	62.9°F	S (186°)	18.1mph at 12:56:57 17.9mph @ 12:56:57 (1/2-s) 17.7mph @ 12:56:57 (1s) 17.5mph @ 12:56:57 (3s) 17.9mph @ 12:56:10 (60s) 16.2mph @ 12:56:11 (120s)	6.7mph at 12:56:38 6.8mph @ 12:56:38 (1s) 7.0mph @ 12:56:39 (3s) 10.9mph @ 12:56:52 (60s) 14.4mph @ 12:56:46 (120s)	803 / 11.3mph	19.2mph at 12:56:53 19.2mph @ 12:56:53 (0.1s) 19.1mph @ 12:56:53 (1/2-s) 18.7mph @ 12:56:53 (1s) 18.1mph @ 12:56:55 (3s) 17.2mph @ 12:56:12 (60s) 15.6mph @ 12:56:06 (120s)	5.6mph at 12:56:29 7.0mph @ 12:56:36 (0.1s) 5.6mph @ 12:56:29 (1/2- s) 5.7mph @ 12:56:29 (1s) 6.0mph @ 12:56:31 (3s) 10.4mph @ 12:56:52 (60s) 13.7mph @ 12:56:45 (120s)	2856 / 10.9mph	18.9mph at 12:56:53 18.7mph @ 12:56:53 (1/2-s) 18.2mph @ 12:56:53 (1s) 17.0mph @ 12:56:55 (3s) 17.0mph @ 12:56:12 (60s) 15.4mph @ 12:56:06 (120s)	5.2mph at 12:56:29 5.2mph @ 12:56:29 (1s) 5.6mph @ 12:56:31 (3s) 10.4mph @ 12:56:51 (60s) 13.6mph @ 12:56:44 (120s)	5919 / 10.7mph
2022-04-19 07:56:05 AM EST  2022-04-19 07:54:02 AM EST to 2022-04-19 07:56:02 AM EST (120s)	998.43mb	4.75V	54.7°F 100%	62.8°F	S (182°)	25.8mph at 12:55:34 25.6mph @ 12:55:34 (1/2-s) 25.4mph @ 12:55:34 (1s) 25.1mph @ 12:55:36 (3s) 18.0mph @ 12:55:55 (60s) 16.0mph @ 12:55:57 (120s)	10.9mph at 12:55:07 10.9mph @ 12:55:07 (1/2-s) 11.0mph @ 12:55:08 (1s) 11.3mph @ 12:55:08 (3s) 12.4mph @ 12:54:04 (60s) 13.4mph @ 12:54:56 (120s)	2403 / 16.0mph	27.4mph at 12:55:33 27.3mph @ 12:55:33 (0.1s) 26.6mph @ 12:55:33 (1/2-s) 26.1mph @ 12:55:34 (1s) 24.8mph @ 12:55:36 (3s) 17.2mph @ 12:55:54 (60s) 15.5mph @ 12:55:56 (120s)	8.1mph at 12:55:11 8.1mph @ 12:55:11 (0.1s) 8.2mph @ 12:55:12 (1/2- s) 8.5mph @ 12:55:12 (1s) 9.9mph @ 12:55:08 (3s) 11.8mph @ 12:54:02 (60s) 13.0mph @ 12:55:09 (120s)	8252 / 15.5mph	27.0mph at 12:55:23 26.3mph @ 12:55:23 (1/2-s) 25.9mph @ 12:55:34 (1s) 24.7mph @ 12:55:36 (3s) 17.0mph @ 12:55:53 (60s) 15.3mph @ 12:56:01 (120s)	8.3mph at 12:54:33 8.5mph @ 12:54:33 (1s) 10.0mph @ 12:55:08 (3s) 11.6mph @ 12:54:02 (60s) 12.9mph @ 12:54:55 (120s)	17077 / 15.3mph
2022-04-19 07:54:05 AM EST  2022-04-19 07:53:02 AM EST to	998.36mb	4.79V	54.6°F 100%	62.5°F	S (180°)	18.3mph at 12:53:50 18.1mph @ 12:53:51 (1s) 17.9mph @ 12:53:51 (1s) 17.5mph @ 12:53:52	8.2mph at 12:53:25 8.2mph @ 12:53:25 (1/2- s) 8.3mph @ 12:53:25 (1s) 8.7mph @ 12:53:15 (3s)	902 / 12.4mph	18.0mph at 12:53:45 18.0mph @ 12:53:45 (0.1s) 17.9mph @ 12:53:45 (1/2-s) 17.7mph @ 12:53:46	6.6mph at 12:53:13 6.7mph @ 12:53:13 (1/2- s) 6.7mph @ 12:53:13 (1s) 7.2mph @ 12:53:14 (3s)	3112 / 11.8mph	19.6mph at 12:53:52 19.5mph @ 12:53:52 (1/2-s) 18.6mph @ 12:53:52 (1s) 16.6mph @ 12:53:52	7.5mph at 12:53:12 7.6mph @ 12:53:13 (1s) 7.9mph @ 12:53:15 (3s) 11.7mph @ 12:54:01 (60s)	6451 / 11.7mph

2022-04-19 07:54:02 AM EST (60s)						(3s) 19.0mph @ 12:53:02 (60s) 18.1mph @ 12:53:02 (120s)	12.4mph @ 12:54:01 (60s) 15.7mph @ 12:54:01 (120s)		(1s) 17.1mph @ 12:53:46 (3s) 18.4mph @ 12:53:02 (60s) 17.6mph @ 12:53:02 (120s)	11.8mph @ 12:54:01 (60s) 15.1mph @ 12:54:01 (120s)		(3s) 18.3mph @ 12:53:02 (60s) 17.4mph @ 12:53:02 (120s)	15.0mph @ 12:54:01 (120s)	
2022-04-19 07:53:05 AM EST	998.40mb	4.75V	54.5°F 100%	62.4°F	S (188°)	26.2mph at 12:52:23 25.6mph @ 12:52:20 (1/2-s) 25.4mph @ 12:52:13 (3s) 24.6mph @ 12:52:20 (3s) 20.6mph @ 12:52:38 (60s) 18.1mph @ 12:53:01 (120s)	13.3mph at 12:52:44 13.4mph @ 12:52:44 (1/2-s) 13.5mph @ 12:52:44 (3s) 13.9mph @ 12:52:44 (3s) 17.1mph @ 12:52:02 (60s) 16.2mph @ 12:52:02 (120s)	1453 / 19.1mph	26.7mph at 12:52:17 26.7mph @ 12:52:17 (0.1s) 26.3mph @ 12:52:17 (1/2-s) 25.8mph @ 12:52:18 (1s) 24.5mph @ 12:52:20 (3s) 19.9mph @ 12:52:38 (60s) 17.6mph @ 12:53:00 (120s)	11.8mph at 12:52:35 11.8mph @ 12:52:35 (0.1s) 12.1mph @ 12:52:35 (1/2-s) 12.5mph @ 12:52:35 (1s) 14.1mph @ 12:53:01 (3s) 16.7mph @ 12:52:02 (60s) 16.1mph @ 12:52:02 (120s)	4934 / 18.5mph	26.1mph at 12:52:20 25.4mph @ 12:52:23 (1/2-s) 25.1mph @ 12:52:23 (3s) 24.0mph @ 12:52:23 (3s) 19.7mph @ 12:52:38 (60s) 17.4mph @ 12:53:00 (120s)	10.9mph at 12:53:01 11.2mph @ 12:53:01 (1/2-s) 12.2mph @ 12:52:35 (1s) 13.7mph @ 12:53:01 (3s) 16.4mph @ 12:52:02 (60s) 15.9mph @ 12:52:02 (120s)	10298 / 18.4mph
2022-04-19 07:52:05 AM EST	998.32mb	4.78V	54.3°F 100%	62.3°F	S (180°)	26.7mph at 12:51:52 26.4mph @ 12:51:52 (1/2-s) 26.0mph @ 12:51:53 (1s) 24.9mph @ 12:51:53 (3s) 17.1mph @ 12:52:01 (60s) 16.2mph @ 12:52:01 (120s)	11.8mph at 12:51:15 11.9mph @ 12:51:15 (1/2-s) 12.0mph @ 12:51:15 (1s) 12.2mph @ 12:51:15 (3s) 13.8mph @ 12:51:25 (60s) 13.9mph @ 12:51:22 (120s)	1295 / 17.2mph	27.1mph at 12:51:52 27.0mph @ 12:51:52 (0.1s) 26.6mph @ 12:51:52 (1/2-s) 26.0mph @ 12:51:53 (1s) 24.7mph @ 12:51:53 (3s) 16.7mph @ 12:52:01 (60s) 16.1mph @ 12:52:01 (120s)	10.0mph at 12:51:02 11.3mph @ 12:51:15 (0.1s) 11.3mph @ 12:51:14 (1/2-s) 11.5mph @ 12:51:14 (1s) 11.5mph @ 12:51:14 (3s) 13.4mph @ 12:51:35 (60s) 14.0mph @ 12:51:25 (120s)	4444 / 16.7mph	26.6mph at 12:51:57 25.9mph @ 12:51:57 (1/2-s) 25.3mph @ 12:51:58 (1s) 24.3mph @ 12:51:53 (3s) 16.4mph @ 12:52:01 (60s) 15.9mph @ 12:52:01 (120s)	10.1mph at 12:51:32 10.1mph @ 12:51:32 (1/2-s) 10.3mph @ 12:51:33 (1s) 11.1mph @ 12:51:34 (3s) 13.2mph @ 12:51:34 (60s) 13.8mph @ 12:51:21 (120s)	9179 / 16.4mph
2022-04-19 07:51:05 AM EST	998.33mb	4.75V	54.2°F 100%	62.2°F	S (175°)	25.2mph at 12:50:17 24.8mph @ 12:50:17 (1/2-s) 24.2mph @ 12:50:17 (1s) 23.1mph @ 12:50:17 (3s) 15.2mph @ 12:51:01 (60s) 17.7mph @ 12:50:26 (120s)	10.4mph at 12:50:49 10.4mph @ 12:50:49 (1/2-s) 10.5mph @ 12:50:50 (1s) 10.7mph @ 12:50:51 (3s) 13.4mph @ 12:50:13 (60s) 14.8mph @ 12:51:01 (120s)	1131 / 15.2mph	27.1mph at 12:50:21 27.0mph @ 12:50:21 (0.1s) 26.4mph @ 12:50:21 (1/2-s) 25.9mph @ 12:50:22 (1s) 24.8mph @ 12:50:22 (3s) 15.5mph @ 12:51:01 (60s) 17.9mph @ 12:50:26 (120s)	9.1mph at 12:50:39 9.1mph @ 12:50:39 (0.1s) 9.2mph @ 12:50:39 (1/2-s) 9.2mph @ 12:50:39 (1s) 10.4mph @ 12:50:40 (3s) 13.3mph @ 12:50:09 (60s) 14.9mph @ 12:51:01 (120s)	4124 / 15.5mph	26.0mph at 12:50:22 25.8mph @ 12:50:22 (1/2-s) 25.8mph @ 12:50:22 (3s) 15.4mph @ 12:51:01 (60s) 17.5mph @ 12:50:26 (120s)	9.3mph at 12:50:39 9.3mph @ 12:50:39 (1/2-s) 9.5mph @ 12:50:39 (1s) 10.4mph @ 12:50:39 (3s) 13.0mph @ 12:50:09 (60s) 14.6mph @ 12:51:01 (120s)	8597 / 15.4mph
2022-04-19 07:50:05 AM EST	998.42mb	4.78V	54.1°F 100%	62.1°F	S (177°)	24.7mph at 12:49:05 24.5mph @ 12:49:05 (1/2-s) 24.2mph @ 12:49:05 (1s) 23.2mph @ 12:49:06 (3s) 21.6mph @ 12:49:18 (60s) 17.4mph @ 12:49:48 (120s)	7.7mph at 12:49:55 7.7mph @ 12:49:50 (1/2-s) 7.8mph @ 12:49:55 (1s) 8.0mph @ 12:49:55 (3s) 14.4mph @ 12:50:01 (60s) 16.1mph @ 12:49:02 (120s)	1070 / 14.5mph	26.0mph at 12:49:04 25.9mph @ 12:49:04 (0.1s) 25.5mph @ 12:49:05 (1/2-s) 25.1mph @ 12:49:05 (1s) 23.2mph @ 12:49:06 (3s) 21.2mph @ 12:49:19 (60s) 17.3mph @ 12:49:46 (120s)	7.0mph at 12:49:49 7.0mph @ 12:49:49 (0.1s) 7.1mph @ 12:49:49 (1/2-s) 7.1mph @ 12:49:49 (1s) 7.3mph @ 12:49:50 (3s) 14.3mph @ 12:50:01 (60s) 15.9mph @ 12:49:02 (120s)	3798 / 14.3mph	24.0mph at 12:49:05 23.6mph @ 12:49:05 (1/2-s) 23.2mph @ 12:49:05 (1s) 22.0mph @ 12:49:05 (3s) 20.8mph @ 12:49:18 (60s) 16.9mph @ 12:49:46 (120s)	6.5mph at 12:49:48 6.5mph @ 12:49:48 (1s) 6.8mph @ 12:49:50 (3s) 13.9mph @ 12:50:01 (60s) 15.6mph @ 12:49:02 (120s)	7717 / 13.9mph
2022-04-19 07:49:05 AM EST	998.47mb	4.77V	53.8°F 100%	62.0°F	S (183°)	31.6mph at 12:48:36 31.4mph @ 12:48:36 (0.1s) 31.3mph @ 12:48:37 (1/2-s) 31.0mph @ 12:48:37 (1s) 28.6mph @ 12:48:38 (3s) 19.5mph @ 12:49:02 (60s) 16.1mph @ 12:49:02 (120s)	5.8mph at 12:47:41 5.9mph @ 12:47:41 (1s) 6.1mph @ 12:47:42 (3s) 11.8mph @ 12:47:15 (60s) 12.1mph @ 12:48:18 (120s)	2408 / 16.1mph	33.8mph at 12:48:36 33.7mph @ 12:48:36 (0.1s) 32.8mph @ 12:48:36 (1/2-s) 32.0mph @ 12:48:37 (1s) 28.4mph @ 12:48:37 (3s) 19.3mph @ 12:49:01 (60s) 15.9mph @ 12:49:01 (120s)	4.2mph at 12:47:40 4.3mph @ 12:47:40 (1/2-s) 4.3mph @ 12:47:41 (1s) 4.6mph @ 12:47:42 (3s) 11.5mph @ 12:47:14 (60s) 11.9mph @ 12:48:17 (120s)	8460 / 15.9mph	33.3mph at 12:48:36 32.4mph @ 12:48:36 (1/2-s) 31.9mph @ 12:48:37 (1s) 27.8mph @ 12:48:37 (3s) 19.1mph @ 12:49:01 (60s) 15.8mph @ 12:49:01 (120s)	5.2mph at 12:47:40 5.2mph @ 12:47:40 (1s) 5.6mph @ 12:47:41 (3s) 11.5mph @ 12:47:14 (60s) 11.9mph @ 12:48:17 (120s)	17664 / 15.8mph
2022-04-19 07:47:05 AM EST	998.48mb	4.77V	53.7°F 100%	61.8°F	S (175°)	20.8mph at 12:46:12 20.4mph @ 12:46:12 (1/2-s) 20.0mph @ 12:46:12 (1s) 18.8mph @ 12:46:13	7.6mph at 12:46:30 7.6mph @ 12:46:30 (1/2-s) 7.7mph @ 12:46:30 (1s) 8.1mph @ 12:46:31 (3s)	903 / 12.5mph	21.3mph at 12:46:12 21.3mph @ 12:46:12 (0.1s) 20.9mph @ 12:46:12 (1/2-s) 20.4mph @ 12:46:12	7.5mph at 12:46:29 7.5mph @ 12:46:29 (0.1s) 7.5mph @ 12:46:30 (1/2-s) 7.6mph @	3221 / 12.2mph	21.6mph at 12:46:12 21.3mph @ 12:46:12 (1/2-s) 20.8mph @ 12:46:12 (1s) 18.8mph @ 12:46:13	7.2mph at 12:46:29 7.3mph @ 12:46:30 (1s) 7.8mph @ 12:46:30 (3s) 12.1mph @ 12:47:01 (60s)	6730 / 12.2mph

2022-04-19 07:47:02 AM EST (60s)						(3s) 17.1mph @ 12:46:02 (60s) 15.7mph @ 12:46:34 (120s)	12.5mph @ 12:47:01 (60s) 14.8mph @ 12:47:01 (120s)		(1s) 18.6mph @ 12:46:13 (3s) 16.8mph @ 12:46:02 (60s) 15.1mph @ 12:46:27 (120s)	12:46:30 (1s) 8.0mph @ 12:46:31 (3s) 12.2mph @ 12:47:01 (60s) 14.4mph @ 12:46:05 (120s)	(3s) 16.7mph @ 12:46:02 (60s) 15.1mph @ 12:46:27 (120s)	14.3mph @ 12:46:05 (120s)		
2022-04-19 07:46:05 AM EST  2022-04-19 07:44:02 AM EST to 2022-04-19 07:46:02 AM EST (120s)	998.48mb	4.75V	53.6°F 100%	61.7°F	S (182°)	25.6mph at 12:45:08 25.5mph @ 12:45:08 (½-s) 25.3mph @ 12:45:09 (1s) 24.5mph @ 12:45:09 (3s) 17.8mph @ 12:45:51 (60s) 15.4mph @ 12:45:49 (120s)	7.8mph at 12:44:30 7.8mph @ 12:44:30 (½-s) 7.9mph @ 12:44:31 (1s) 8.1mph @ 12:44:31 (3s) 12.7mph @ 12:44:55 (60s) 13.7mph @ 12:45:06 (120s)	2236 / 15.0mph	27.6mph at 12:45:06 27.5mph @ 12:45:06 (0.1s) 27.1mph @ 12:45:06 (½-s) 26.5mph @ 12:45:07 (1s) 25.4mph @ 12:45:09 (3s) 17.1mph @ 12:45:50 (60s) 14.9mph @ 12:45:47 (120s)	8.1mph at 12:44:21 8.1mph @ 12:44:21 (0.1s) 8.3mph @ 12:44:22 (½-s) 8.4mph @ 12:44:22 (1s) 9.1mph @ 12:44:23 (3s) 12.0mph @ 12:45:03 (60s) 13.4mph @ 12:45:05 (120s)	7661 / 14.4mph	25.9mph at 12:45:06 25.2mph @ 12:45:06 (½-s) 24.8mph @ 12:45:07 (1s) 24.4mph @ 12:45:09 (3s) 17.1mph @ 12:45:49 (60s) 14.9mph @ 12:45:48 (120s)	7.7mph at 12:44:27 7.8mph @ 12:44:27 (1s) 8.7mph @ 12:44:27 (3s) 12.0mph @ 12:45:03 (60s) 13.3mph @ 12:45:05 (120s)	16031 / 14.4mph
2022-04-19 07:44:05 AM EST  2022-04-19 07:42:02 AM EST to 2022-04-19 07:44:02 AM EST (120s)	998.49mb	4.77V	53.2°F 100%	61.6°F	S (171°)	22.7mph at 12:43:02 22.6mph @ 12:43:03 (½-s) 22.4mph @ 12:43:03 (1s) 22.2mph @ 12:43:05 (3s) 15.1mph @ 12:42:02 (60s) 14.4mph @ 12:43:10 (120s)	7.7mph at 12:42:27 7.7mph @ 12:42:27 (½-s) 7.8mph @ 12:42:27 (1s) 8.4mph @ 12:42:28 (3s) 12.1mph @ 12:42:47 (60s) 13.1mph @ 12:42:33 (120s)	2066 / 14.0mph	23.5mph at 12:43:02 23.4mph @ 12:43:02 (0.1s) 23.3mph @ 12:43:02 (½-s) 22.9mph @ 12:43:03 (1s) 22.0mph @ 12:43:05 (3s) 15.4mph @ 12:43:59 (60s) 14.4mph @ 12:43:09 (120s)	8.4mph at 12:42:11 8.4mph @ 12:42:11 (0.1s) 8.5mph @ 12:42:11 (½-s) 8.8mph @ 12:42:12 (1s) 9.8mph @ 12:42:29 (3s) 12.0mph @ 12:42:47 (60s) 13.1mph @ 12:42:33 (120s)	7439 / 14.0mph	22.4mph at 12:43:04 22.1mph @ 12:43:02 (½-s) 21.9mph @ 12:43:02 (1s) 21.5mph @ 12:43:04 (3s) 15.2mph @ 12:43:59 (60s) 14.1mph @ 12:43:10 (120s)	8.7mph at 12:42:29 9.0mph @ 12:42:29 (1s) 9.7mph @ 12:42:12 (3s) 11.8mph @ 12:42:47 (60s) 13.0mph @ 12:42:33 (120s)	15380 / 13.8mph
2022-04-19 07:42:05 AM EST  2022-04-19 07:40:02 AM EST to 2022-04-19 07:42:02 AM EST (120s)	998.48mb	4.77V	53.2°F 100%	61.3°F	S (171°)	22.0mph at 12:41:12 21.8mph @ 12:41:13 (½-s) 21.6mph @ 12:41:13 (1s) 20.9mph @ 12:41:14 (3s) 16.5mph @ 12:40:06 (60s) 15.6mph @ 12:40:02 (120s)	7.6mph at 12:40:48 7.6mph @ 12:40:48 (½-s) 7.7mph @ 12:40:48 (1s) 7.9mph @ 12:40:48 (3s) 12.9mph @ 12:41:03 (60s) 14.0mph @ 12:42:01 (120s)	2070 / 14.0mph	22.4mph at 12:41:12 22.3mph @ 12:41:12 (0.1s) 22.1mph @ 12:41:12 (½-s) 21.5mph @ 12:41:13 (1s) 20.9mph @ 12:41:14 (3s) 16.5mph @ 12:40:20 (60s) 15.4mph @ 12:40:02 (120s)	6.2mph at 12:40:47 7.0mph @ 12:40:46 (0.1s) 6.3mph @ 12:40:47 (½-s) 6.4mph @ 12:40:47 (1s) 6.9mph @ 12:40:47 (3s) 12.6mph @ 12:41:02 (60s) 14.0mph @ 12:42:01 (120s)	7431 / 14.0mph	22.6mph at 12:41:12 22.4mph @ 12:41:12 (½-s) 22.1mph @ 12:41:12 (1s) 21.3mph @ 12:41:14 (3s) 16.2mph @ 12:40:20 (60s) 15.2mph @ 12:40:02 (120s)	5.9mph at 12:40:46 6.0mph @ 12:40:46 (1s) 6.8mph @ 12:40:47 (3s) 12.7mph @ 12:41:02 (60s) 13.9mph @ 12:42:01 (120s)	15445 / 13.9mph
2022-04-19 07:40:05 AM EST  2022-04-19 07:39:02 AM EST to 2022-04-19 07:40:02 AM EST (60s)	998.47mb	4.76V	52.9°F 100%	61.1°F	S (174°)	22.5mph at 12:39:44 22.3mph @ 12:39:44 (½-s) 22.1mph @ 12:39:44 (1s) 21.2mph @ 12:39:45 (3s) 16.5mph @ 12:40:01 (60s) 16.5mph @ 12:39:02 (120s)	12.8mph at 12:39:03 12.9mph @ 12:39:03 (½-s) 12.9mph @ 12:39:03 (1s) 12.8mph @ 12:39:02 (3s) 14.2mph @ 12:39:09 (60s) 15.6mph @ 12:40:01 (120s)	1238 / 16.5mph	21.7mph at 12:39:41 21.7mph @ 12:39:42 (0.1s) 21.4mph @ 12:39:37 (½-s) 21.1mph @ 12:39:37 (1s) 20.5mph @ 12:39:44 (3s) 16.3mph @ 12:40:01 (60s) 16.8mph @ 12:39:02 (120s)	10.0mph at 12:39:02 10.9mph @ 12:39:02 (0.1s) 12.1mph @ 12:39:03 (½-s) 12.1mph @ 12:39:03 (1s) 11.8mph @ 12:39:02 (3s) 13.8mph @ 12:39:18 (60s) 15.4mph @ 12:40:01 (120s)	4329 / 16.3mph	21.9mph at 12:39:41 21.6mph @ 12:39:41 (½-s) 21.4mph @ 12:39:42 (1s) 20.8mph @ 12:39:43 (3s) 16.1mph @ 12:40:02 (60s) 16.7mph @ 12:39:02 (120s)	11.6mph at 12:39:02 11.7mph @ 12:39:02 (½-s) 11.9mph @ 12:39:03 (1s) 12.0mph @ 12:39:02 (3s) 13.7mph @ 12:39:17 (60s) 15.2mph @ 12:40:01 (120s)	8996 / 16.1mph
2022-04-19 07:39:05 AM EST  2022-04-19 07:37:02 AM EST to 2022-04-19 07:39:02 AM EST (120s)	998.45mb	4.78V	52.9°F 100%	61.0°F	S (173°)	26.5mph at 12:37:39 25.6mph @ 12:37:39 (½-s) 24.8mph @ 12:37:39 (1s) 22.8mph @ 12:38:00 (3s) 18.4mph @ 12:38:07 (60s) 18.9mph @ 12:37:29 (120s)	10.1mph at 12:38:48 10.3mph @ 12:38:48 (½-s) 10.5mph @ 12:38:48 (1s) 11.2mph @ 12:38:49 (3s) 14.8mph @ 12:39:01 (60s) 16.5mph @ 12:39:01 (120s)	2485 / 16.5mph	27.8mph at 12:37:39 27.7mph @ 12:37:39 (0.1s) 27.4mph @ 12:37:39 (½-s) 26.6mph @ 12:37:39 (1s) 25.3mph @ 12:37:46 (3s) 19.3mph @ 12:38:00 (60s) 19.0mph @ 12:37:48 (120s)	10.1mph at 12:38:54 10.1mph @ 12:38:54 (0.1s) 10.2mph @ 12:38:54 (½-s) 10.3mph @ 12:38:54 (1s) 10.8mph @ 12:38:56 (3s) 14.5mph @ 12:39:01 (60s) 16.8mph @ 12:39:01 (120s)	8980 / 16.9mph	28.9mph at 12:37:43 27.9mph @ 12:37:44 (½-s) 26.9mph @ 12:37:44 (1s) 25.2mph @ 12:37:46 (3s) 19.0mph @ 12:38:00 (60s) 18.6mph @ 12:37:48 (120s)	10.2mph at 12:38:54 10.3mph @ 12:38:54 (½-s) 10.5mph @ 12:38:54 (1s) 10.7mph @ 12:38:56 (3s) 14.4mph @ 12:39:01 (60s) 16.7mph @ 12:39:01 (120s)	18659 / 16.7mph
2022-04-19 07:37:05 AM EST  2022-04-19 07:36:01 AM EST to	998.47mb	4.79V	53.0°F 100%	60.8°F	S (179°)	24.3mph at 12:36:01 24.1mph @ 12:36:02 (½-s) 23.8mph @ 12:36:02 (1s) 23.2mph @ 12:36:04	13.3mph at 12:36:26 13.7mph @ 12:36:26 (½-s) 13.8mph @ 12:36:26 (1s) 14.1mph @ 12:36:27	1395 / 18.4mph	25.2mph at 12:36:01 25.2mph @ 12:36:01 (0.1s) 24.9mph @ 12:36:01 (½-s) 24.4mph @ 12:36:01	12.2mph at 12:36:23 12.2mph @ 12:36:23 (0.1s) 12.2mph @ 12:36:23 (½-s) 12.4mph @ 12:36:23	4798 / 18.0mph	24.6mph at 12:36:01 24.3mph @ 12:36:01 (½-s) 23.7mph @ 12:36:01 (1s) 22.8mph @ 12:36:41	11.8mph at 12:36:23 11.9mph @ 12:36:23 (½-s) 12.2mph @ 12:36:23 (1s) 12.8mph @ 12:36:24	9890 / 17.6mph

2022-04-19 07:37:01 AM EST (60s)						(3s) 20.3mph @ 12:36:21 (60s) 20.2mph @ 12:36:13 (120s)	(3s) 18.3mph @ 12:37:01 (60s) 18.6mph @ 12:36:59 (120s)		(1s) 23.2mph @ 12:36:40 (1s) 19.9mph @ 12:36:21 (60s) 19.8mph @ 12:36:13 (120s)	(1s) 12.7mph @ 12:36:25 (1s) 17.9mph @ 12:36:58 (60s) 18.1mph @ 12:36:58 (120s)		(3s) 19.4mph @ 12:36:21 (60s) 19.6mph @ 12:36:13 (120s)	(3s) 17.5mph @ 12:36:57 (60s) 17.8mph @ 12:36:58 (120s)	
2022-04-19 07:36:05 AM EST  2022-04-19 07:35:01 AM EST to 2022-04-19 07:36:01 AM EST (60s)	998.52mb	4.79V	52.9°F 100%	60.7°F	S (179°)	24.1mph at 12:35:50 23.8mph @ 12:35:50 (1/2-s) 23.6mph @ 12:35:50 (1s) 23.1mph @ 12:35:52 (3s) 20.6mph @ 12:35:09 (60s) 19.7mph @ 12:36:01 (120s)	12.6mph at 12:35:20 12.9mph @ 12:35:20 (1/2-s) 13.1mph @ 12:35:20 (1s) 13.4mph @ 12:35:21 (3s) 17.9mph @ 12:35:43 (60s) 18.5mph @ 12:35:05 (120s)	1437 / 18.9mph	25.6mph at 12:35:50 25.5mph @ 12:35:50 (0.1s) 24.8mph @ 12:35:50 (1/2-s) 24.2mph @ 12:35:50 (1s) 23.7mph @ 12:35:50 (3s) 20.3mph @ 12:35:02 (60s) 19.4mph @ 12:36:01 (120s)	10.0mph at 12:35:01 10.5mph @ 12:35:02 (0.1s) 10.7mph @ 12:35:02 (1/2-s) 10.9mph @ 12:35:19 (1s) 11.5mph @ 12:35:03 (3s) 17.6mph @ 12:35:43 (60s) 18.2mph @ 12:35:04 (120s)	4932 / 18.5mph	24.8mph at 12:35:47 24.6mph @ 12:35:48 (1/2-s) 24.1mph @ 12:35:48 (1s) 23.0mph @ 12:35:50 (3s) 20.1mph @ 12:35:02 (60s) 19.1mph @ 12:36:00 (120s)	9.9mph at 12:35:03 9.9mph @ 12:35:03 (1/2-s) 10.6mph @ 12:35:03 (1s) 12.1mph @ 12:35:04 (3s) 17.4mph @ 12:35:42 (60s) 18.0mph @ 12:35:04 (120s)	10164 / 18.1mph
2022-04-19 07:35:05 AM EST  2022-04-19 07:34:01 AM EST to 2022-04-19 07:35:01 AM EST (60s)	998.55mb	4.80V	52.7°F 100%	60.6°F	S (181°)	30.2mph at 12:34:15 30.0mph @ 12:34:15 (1/2-s) 29.6mph @ 12:34:15 (1s) 27.5mph @ 12:34:37 (3s) 20.4mph @ 12:35:00 (60s) 18.5mph @ 12:35:00 (120s)	10.8mph at 12:34:01 10.9mph @ 12:34:01 (1/2-s) 10.9mph @ 12:34:01 (1s) 11.2mph @ 12:34:02 (3s) 16.4mph @ 12:34:04 (60s) 16.3mph @ 12:34:09 (120s)	1569 / 20.5mph	32.4mph at 12:34:14 32.4mph @ 12:34:14 (0.1s) 31.6mph @ 12:34:15 (1/2-s) 30.9mph @ 12:34:15 (1s) 27.4mph @ 12:34:37 (3s) 20.2mph @ 12:35:00 (60s) 18.3mph @ 12:35:00 (120s)	9.5mph at 12:34:01 9.4mph @ 12:34:01 (0.1s) 9.3mph @ 12:34:01 (1/2-s) 9.1mph @ 12:34:01 (1s) 9.7mph @ 12:34:01 (3s) 16.2mph @ 12:34:03 (60s) 16.1mph @ 12:34:09 (120s)	5419 / 20.3mph	32.1mph at 12:34:15 31.8mph @ 12:34:15 (1/2-s) 31.3mph @ 12:34:15 (1s) 27.4mph @ 12:34:16 (3s) 20.0mph @ 12:35:00 (60s) 18.1mph @ 12:35:00 (120s)	9.3mph at 12:34:01 9.5mph @ 12:34:01 (1/2-s) 9.5mph @ 12:34:02 (1s) 9.6mph @ 12:34:02 (3s) 16.0mph @ 12:34:02 (60s) 16.0mph @ 12:34:09 (120s)	11277 / 20.1mph
2022-04-19 07:34:05 AM EST  2022-04-19 07:33:01 AM EST to 2022-04-19 07:34:01 AM EST (60s)	998.61mb	4.80V	52.4°F 100%	60.5°F	S (179°)	24.9mph at 12:33:29 24.6mph @ 12:33:29 (1/2-s) 24.4mph @ 12:33:30 (1s) 23.1mph @ 12:33:31 (3s) 16.8mph @ 12:33:51 (60s) 18.7mph @ 12:33:01 (120s)	10.8mph at 12:34:01 10.9mph @ 12:34:01 (1/2-s) 11.0mph @ 12:34:01 (1s) 11.6mph @ 12:33:27 (3s) 15.2mph @ 12:33:28 (60s) 16.7mph @ 12:34:01 (120s)	1253 / 16.7mph	26.7mph at 12:33:29 26.6mph @ 12:33:29 (0.1s) 26.1mph @ 12:33:29 (1/2-s) 25.3mph @ 12:33:29 (1s) 23.4mph @ 12:33:31 (3s) 16.7mph @ 12:33:56 (60s) 18.4mph @ 12:33:01 (120s)	8.9mph at 12:34:00 8.9mph @ 12:34:00 (0.1s) 8.9mph @ 12:34:00 (1/2-s) 9.1mph @ 12:34:00 (1s) 9.7mph @ 12:34:00 (3s) 14.7mph @ 12:33:26 (60s) 16.4mph @ 12:34:01 (120s)	4332 / 16.3mph	26.7mph at 12:33:29 26.1mph @ 12:33:29 (1/2-s) 25.5mph @ 12:33:29 (1s) 23.8mph @ 12:33:30 (3s) 16.6mph @ 12:33:51 (60s) 18.3mph @ 12:33:01 (120s)	9.4mph at 12:33:59 9.4mph @ 12:34:00 (1/2-s) 9.4mph @ 12:34:00 (1s) 10.0mph @ 12:34:00 (3s) 14.5mph @ 12:33:26 (60s) 16.3mph @ 12:34:00 (120s)	9037 / 16.2mph
2022-04-19 07:33:05 AM EST  2022-04-19 07:32:01 AM EST to 2022-04-19 07:33:01 AM EST (60s)	998.57mb	4.77V	52.2°F 100%	60.4°F	S (176°)	23.0mph at 12:32:06 22.8mph @ 12:32:06 (1/2-s) 22.6mph @ 12:32:06 (1s) 21.6mph @ 12:32:07 (3s) 20.7mph @ 12:32:01 (60s) 20.1mph @ 12:32:08 (120s)	11.1mph at 12:32:11 11.1mph @ 12:32:11 (1/2-s) 11.3mph @ 12:32:11 (1s) 12.2mph @ 12:32:12 (3s) 16.7mph @ 12:33:00 (60s) 18.7mph @ 12:33:00 (120s)	1258 / 16.7mph	28.6mph at 12:32:21 28.4mph @ 12:32:21 (0.1s) 27.9mph @ 12:32:21 (1/2-s) 27.4mph @ 12:32:22 (1s) 25.6mph @ 12:32:23 (3s) 20.3mph @ 12:32:01 (60s) 20.2mph @ 12:32:24 (120s)	9.4mph at 12:32:33 9.4mph @ 12:32:33 (0.1s) 10.0mph @ 12:32:33 (1/2-s) 10.6mph @ 12:32:33 (1s) 11.5mph @ 12:32:12 (3s) 16.6mph @ 12:33:00 (60s) 18.4mph @ 12:33:00 (120s)	4426 / 16.6mph	30.2mph at 12:32:21 29.8mph @ 12:32:22 (1/2-s) 29.2mph @ 12:32:22 (1s) 26.5mph @ 12:32:23 (3s) 20.2mph @ 12:32:01 (60s) 20.1mph @ 12:32:23 (120s)	10.7mph at 12:32:11 10.7mph @ 12:32:11 (1/2-s) 10.9mph @ 12:32:11 (1s) 11.3mph @ 12:32:12 (3s) 16.5mph @ 12:33:00 (60s) 18.3mph @ 12:33:00 (120s)	9225 / 16.5mph
2022-04-19 07:32:05 AM EST  2022-04-19 07:31:01 AM EST to 2022-04-19 07:32:01 AM EST (60s)	998.54mb	4.78V	52.0°F 100%	60.3°F	S (175°)	27.8mph at 12:31:21 27.6mph @ 12:31:21 (1/2-s) 27.3mph @ 12:31:21 (1s) 25.7mph @ 12:31:22 (3s) 21.1mph @ 12:31:54 (60s) 20.0mph @ 12:31:01 (120s)	14.6mph at 12:31:11 14.7mph @ 12:31:11 (1/2-s) 14.8mph @ 12:31:12 (1s) 15.4mph @ 12:31:13 (3s) 19.1mph @ 12:31:01 (60s) 19.3mph @ 12:31:18 (120s)	1595 / 20.8mph	27.9mph at 12:31:18 27.7mph @ 12:31:18 (0.1s) 27.3mph @ 12:31:19 (1/2-s) 26.8mph @ 12:31:19 (1s) 26.4mph @ 12:31:21 (3s) 20.8mph @ 12:31:54 (60s) 20.2mph @ 12:31:01 (120s)	13.0mph at 12:31:11 13.1mph @ 12:31:11 (0.1s) 13.2mph @ 12:31:11 (1/2-s) 13.4mph @ 12:31:11 (1s) 13.8mph @ 12:31:13 (3s) 19.2mph @ 12:31:14 (60s) 19.5mph @ 12:31:18 (120s)	5433 / 20.3mph	26.5mph at 12:31:18 26.3mph @ 12:31:20 (1/2-s) 26.1mph @ 12:31:20 (1s) 25.6mph @ 12:31:21 (3s) 20.7mph @ 12:31:54 (60s) 20.1mph @ 12:31:01 (120s)	12.9mph at 12:31:11 13.0mph @ 12:31:11 (1/2-s) 13.2mph @ 12:31:11 (1s) 14.1mph @ 12:31:13 (3s) 19.2mph @ 12:31:14 (60s) 19.3mph @ 12:31:18 (120s)	11358 / 20.2mph
2022-04-19 07:31:05 AM EST  2022-04-19 07:30:01 AM EST to	998.39mb	4.78V	51.7°F 100%	60.3°F	S (172°)	29.8mph at 12:30:30 29.6mph @ 12:30:30 (1/2-s) 29.2mph @ 12:30:31 (1s) 28.1mph @ 12:30:32	12.7mph at 12:30:22 12.7mph @ 12:30:22 (1/2-s) 12.8mph @ 12:30:22 (1s) 13.4mph @ 12:30:23	1460 / 19.1mph	29.6mph at 12:30:25 29.6mph @ 12:30:25 (0.1s) 29.1mph @ 12:30:25 (1/2-s) 28.7mph @ 12:30:30	11.0mph at 12:30:22 11.0mph @ 12:30:22 (0.1s) 11.2mph @ 12:30:22 (1/2-s) 11.4mph @ 12:30:22	5174 / 19.4mph	29.3mph at 12:30:25 28.7mph @ 12:30:25 (1/2-s) 28.2mph @ 12:30:30 (1s) 26.8mph @ 12:30:32	11.5mph at 12:30:21 11.6mph @ 12:30:21 (1/2-s) 11.8mph @ 12:30:21 (1s) 12.0mph @ 12:30:22	10830 / 19.3mph

2022-04-19 07:31:01 AM EST (60s)						(3s) 20.9mph @ 12:30:01 (60s) 21.1mph @ 12:30:02 (120s)	(3s) 18.4mph @ 12:30:24 (60s) 19.7mph @ 12:30:23 (120s)		(1s) 27.4mph @ 12:30:32 (3s) 21.1mph @ 12:30:01 (60s) 21.7mph @ 12:30:02 (120s)	(1s) 12.1mph @ 12:30:23 (3s) 18.5mph @ 12:30:24 (60s) 20.1mph @ 12:30:54 (120s)		(3s) 20.8mph @ 12:30:01 (60s) 21.4mph @ 12:30:01 (120s)	(3s) 18.3mph @ 12:30:23 (60s) 19.9mph @ 12:30:54 (120s)	
2022-04-19 07:30:05 AM EST	998.40mb	4.79V	51.5°F 100%	60.2°F	S (173°)	29.5mph at 12:29:13 29.0mph @ 12:29:13 (1s) 29.0mph @ 12:29:13 (1s) 28.2mph @ 12:29:14 (3s) 21.5mph @ 12:29:52 (60s) 23.2mph @ 12:29:03 (120s)	12.5mph at 12:29:56 12.5mph @ 12:29:56 (1s) 12.7mph @ 12:29:56 (1s) 13.5mph @ 12:29:57 (3s) 20.9mph @ 12:29:20 (60s) 21.0mph @ 12:30:00 (120s)	1611 / 21.0mph	28.5mph at 12:29:11 28.4mph @ 12:29:11 (0.1s) 28.0mph @ 12:29:18 (7s) 27.5mph @ 12:29:12 (1s) 27.3mph @ 12:29:14 (3s) 22.4mph @ 12:29:03 (60s) 23.5mph @ 12:29:03 (120s)	9.3mph at 12:29:55 9.3mph @ 12:29:55 (0.1s) 9.7mph @ 12:29:55 (7s) 10.0mph @ 12:29:56 (1s) 11.5mph @ 12:29:56 (3s) 21.1mph @ 12:29:58 (60s) 21.6mph @ 12:29:59 (120s)	5655 / 21.2mph	28.7mph at 12:29:13 28.1mph @ 12:29:13 (1s) 27.6mph @ 12:29:12 (1s) 27.1mph @ 12:29:14 (3s) 22.2mph @ 12:29:02 (60s) 23.2mph @ 12:29:03 (120s)	9.9mph at 12:29:55 10.0mph @ 12:29:55 (1s) 10.3mph @ 12:29:55 (1s) 11.6mph @ 12:29:56 (3s) 20.8mph @ 12:29:56 (60s) 21.3mph @ 12:29:59 (120s)	11732 / 20.8mph
2022-04-19 07:29:05 AM EST	998.40mb	4.78V	51.4°F 100%	60.2°F	S (171°)	35.8mph at 12:28:14 35.6mph @ 12:28:14 (0.1s) 35.4mph @ 12:28:14 (7s) 34.9mph @ 12:28:15 (1s) 31.3mph @ 12:28:16 (3s) 25.0mph @ 12:28:03 (60s) 23.1mph @ 12:28:37 (120s)	14.5mph at 12:28:24 14.7mph @ 12:28:25 (1s) 14.8mph @ 12:28:25 (1s) 15.8mph @ 12:28:26 (3s) 19.4mph @ 12:27:03 (60s) 20.8mph @ 12:27:09 (120s)	3581 / 23.1mph	39.5mph at 12:28:14 39.4mph @ 12:28:14 (0.1s) 38.6mph @ 12:28:14 (7s) 37.2mph @ 12:28:14 (1s) 31.5mph @ 12:28:16 (3s) 24.5mph @ 12:28:02 (60s) 23.3mph @ 12:29:00 (120s)	10.6mph at 12:27:01 12.0mph @ 12:27:01 (0.1s) 13.2mph @ 12:27:01 (7s) 13.3mph @ 12:27:01 (1s) 15.0mph @ 12:27:02 (3s) 18.9mph @ 12:27:03 (60s) 20.7mph @ 12:27:09 (120s)	12494 / 23.3mph	41.7mph at 12:28:14 39.9mph @ 12:28:14 (7s) 37.5mph @ 12:28:14 (1s) 30.8mph @ 12:28:15 (3s) 24.2mph @ 12:28:03 (60s) 23.0mph @ 12:29:00 (120s)	12.1mph at 12:27:01 12.1mph @ 12:27:01 (1s) 12.4mph @ 12:27:01 (1s) 14.0mph @ 12:27:02 (3s) 18.6mph @ 12:27:02 (60s) 20.5mph @ 12:27:09 (120s)	25967 / 23.0mph
2022-04-19 07:27:05 AM EST	998.54mb	4.75V	51.0°F 100%	60.1°F	S (175°)	24.5mph at 12:26:05 24.1mph @ 12:26:05 (7s) 24.0mph @ 12:26:40 (1s) 23.2mph @ 12:26:42 (3s) 23.0mph @ 12:26:01 (60s) 23.1mph @ 12:26:06 (120s)	14.4mph at 12:26:36 14.6mph @ 12:26:36 (7s) 14.8mph @ 12:26:37 (1s) 16.2mph @ 12:26:38 (3s) 19.6mph @ 12:27:01 (60s) 21.3mph @ 12:27:01 (120s)	1501 / 19.6mph	24.8mph at 12:26:40 24.8mph @ 12:26:40 (0.1s) 24.5mph @ 12:26:40 (7s) 24.3mph @ 12:26:40 (1s) 22.9mph @ 12:26:41 (3s) 23.3mph @ 12:26:01 (60s) 23.3mph @ 12:26:05 (120s)	13.8mph at 12:26:01 14.0mph @ 12:26:56 (0.1s) 14.2mph @ 12:26:57 (7s) 14.5mph @ 12:26:57 (1s) 15.3mph @ 12:26:59 (3s) 19.2mph @ 12:27:00 (60s) 21.2mph @ 12:27:00 (120s)	5119 / 19.2mph	24.9mph at 12:26:40 24.4mph @ 12:26:40 (7s) 24.2mph @ 12:26:40 (1s) 22.5mph @ 12:26:41 (3s) 23.1mph @ 12:26:01 (60s) 23.0mph @ 12:26:05 (120s)	13.1mph at 12:27:01 13.4mph @ 12:27:00 (7s) 14.1mph @ 12:27:00 (1s) 15.2mph @ 12:26:59 (3s) 18.9mph @ 12:27:00 (60s) 21.0mph @ 12:27:00 (120s)	10614 / 18.9mph
2022-04-19 07:26:05 AM EST	998.53mb	4.75V	50.9°F 100%	60.1°F	S (170°)	35.4mph at 12:25:07 35.3mph @ 12:25:07 (0.1s) 35.0mph @ 12:25:07 (7s) 34.9mph @ 12:25:07 (1s) 34.0mph @ 12:25:08 (3s) 24.2mph @ 12:25:10 (60s) 23.1mph @ 12:25:54 (120s)	15.3mph at 12:25:17 15.5mph @ 12:25:17 (7s) 15.9mph @ 12:25:18 (1s) 16.8mph @ 12:25:18 (3s) 23.0mph @ 12:25:59 (60s) 22.2mph @ 12:25:31 (120s)	1785 / 23.0mph	35.9mph at 12:25:07 35.7mph @ 12:25:07 (0.1s) 35.3mph @ 12:25:07 (7s) 35.1mph @ 12:25:07 (1s) 33.2mph @ 12:25:08 (3s) 24.2mph @ 12:25:10 (60s) 23.2mph @ 12:25:57 (120s)	13.5mph at 12:25:16 13.5mph @ 12:25:16 (0.1s) 14.1mph @ 12:25:15 (7s) 14.2mph @ 12:25:15 (1s) 14.7mph @ 12:25:16 (3s) 23.0mph @ 12:25:33 (60s) 22.1mph @ 12:25:25 (120s)	6254 / 23.4mph	34.8mph at 12:25:07 34.1mph @ 12:25:07 (7s) 33.6mph @ 12:25:08 (1s) 32.2mph @ 12:25:08 (3s) 23.8mph @ 12:25:45 (60s) 22.9mph @ 12:25:57 (120s)	15.4mph at 12:25:13 15.8mph @ 12:25:13 (7s) 16.3mph @ 12:25:13 (1s) 16.8mph @ 12:25:16 (3s) 22.6mph @ 12:25:33 (60s) 21.6mph @ 12:25:25 (120s)	13027 / 23.1mph
2022-04-19 07:25:05 AM EST	998.34mb	4.76V	50.9°F 100%	60.0°F	S (173°)	31.8mph at 12:24:07 31.6mph @ 12:24:07 (0.1s) 31.3mph @ 12:24:07 (7s) 30.5mph @ 12:24:07 (1s) 28.3mph @ 12:24:11 (3s) 23.0mph @ 12:25:00 (60s) 22.5mph @ 12:24:59 (120s)	16.4mph at 12:24:36 16.5mph @ 12:24:36 (7s) 16.6mph @ 12:24:36 (1s) 17.2mph @ 12:24:37 (1s) 20.7mph @ 12:24:21 (60s) 20.4mph @ 12:24:04 (120s)	1783 / 23.0mph	30.9mph at 12:24:06 30.9mph @ 12:24:06 (0.1s) 30.7mph @ 12:24:07 (7s) 29.9mph @ 12:24:07 (1s) 28.6mph @ 12:24:09 (3s) 23.1mph @ 12:25:00 (60s) 22.5mph @ 12:25:00 (120s)	13.2mph at 12:24:35 13.2mph @ 12:24:35 (0.1s) 13.5mph @ 12:24:36 (7s) 14.0mph @ 12:24:36 (1s) 15.8mph @ 12:24:37 (3s) 20.9mph @ 12:24:20 (60s) 20.7mph @ 12:24:04 (120s)	6192 / 23.1mph	30.9mph at 12:24:06 30.3mph @ 12:24:07 (7s) 29.5mph @ 12:24:07 (1s) 27.9mph @ 12:24:09 (3s) 22.6mph @ 12:25:00 (60s) 22.1mph @ 12:25:00 (120s)	13.3mph at 12:24:35 13.5mph @ 12:24:35 (7s) 14.0mph @ 12:24:35 (1s) 15.1mph @ 12:24:37 (3s) 20.5mph @ 12:24:20 (60s) 20.3mph @ 12:24:04 (120s)	12762 / 22.6mph
2022-04-19 07:24:05 AM EST	998.54mb	4.78V	50.9°F 100%	60.0°F	S (171°)	33.5mph at 12:23:01 33.5mph @ 12:23:01 (0.1s) 33.3mph @ 12:23:02 (7s) 33.0mph @ 12:23:02 (120s)	14.7mph at 12:23:42 14.9mph @ 12:23:43 (7s) 15.4mph @ 12:23:43 (1s) 15.9mph @ 12:23:43 (120s)	1690 / 21.9mph	33.2mph at 12:23:01 33.1mph @ 12:23:01 (0.1s) 32.7mph @ 12:23:01 (7s) 31.9mph @ 12:23:02 (120s)	14.0mph at 12:23:47 14.0mph @ 12:23:47 (0.1s) 14.4mph @ 12:23:47 (7s) 14.9mph @ 12:23:48 (120s)	5860 / 21.9mph	32.3mph at 12:23:01 32.1mph @ 12:23:01 (0.1s) 31.3mph @ 12:23:01 (7s) 28.5mph @ 12:23:07 (120s)	14.2mph at 12:23:47 14.4mph @ 12:23:47 (7s) 14.7mph @ 12:23:48 (120s) 16.1mph @ 12:23:41 (120s)	12100 / 21.5mph

2022-04-19 07:24:01 AM EST (60s)						(1s) 29.8mph @ 12:23:03 (5s) 22.8mph @ 12:23:39 (60s) 22.4mph @ 12:23:04 (120s)	(3s) 19.1mph @ 12:23:01 (60s) 20.4mph @ 12:23:57 (120s)		(1s) 29.7mph @ 12:23:07 (5s) 22.8mph @ 12:23:38 (60s) 22.3mph @ 12:23:03 (120s)	(1s) 16.4mph @ 12:23:41 (5s) 19.6mph @ 12:23:01 (60s) 20.7mph @ 12:23:57 (120s)		(3s) 22.3mph @ 12:23:39 (60s) 22.0mph @ 12:23:04 (120s)	(3s) 19.2mph @ 12:23:01 (60s) 20.3mph @ 12:23:57 (120s)	
2022-04-19 07:23:05 AM EST  2022-04-19 07:22:01 AM EST to 2022-04-19 07:23:01 AM EST (60s)	998.60mb	4.77V	50.8°F 100%	60.0°F	S (173°)	28.9mph at 12:23:00 28.1mph @ 12:23:00 (½-s) 26.6mph @ 12:23:00 (1s) 24.0mph @ 12:22:52 (3s) 25.6mph @ 12:22:01 (60s) 26.1mph @ 12:22:01 (120s)	14.4mph at 12:22:09 14.5mph @ 12:22:09 (½-s) 14.6mph @ 12:22:09 (1s) 15.0mph @ 12:22:10 (3s) 18.8mph @ 12:22:58 (60s) 22.3mph @ 12:23:00 (120s)	1454 / 19.1mph	30.4mph at 12:23:00 29.6mph @ 12:23:00 (0.1s) 28.3mph @ 12:23:00 (½-s) 27.4mph @ 12:23:00 (1s) 24.4mph @ 12:22:52 (3s) 24.9mph @ 12:22:01 (60s) 25.9mph @ 12:22:02 (120s)	12.4mph at 12:22:08 12.4mph @ 12:22:08 (0.1s) 12.8mph @ 12:22:08 (½-s) 13.3mph @ 12:22:08 (1s) 15.6mph @ 12:22:09 (3s) 19.4mph @ 12:22:58 (60s) 22.2mph @ 12:23:00 (120s)	5236 / 19.6mph	29.9mph at 12:23:01 27.4mph @ 12:23:00 (½-s) 26.3mph @ 12:23:00 (1s) 24.1mph @ 12:22:52 (3s) 24.7mph @ 12:22:01 (60s) 25.6mph @ 12:22:02 (120s)	13.3mph at 12:22:08 13.5mph @ 12:22:08 (½-s) 13.8mph @ 12:22:08 (1s) 15.6mph @ 12:22:09 (3s) 19.1mph @ 12:22:58 (60s) 21.9mph @ 12:23:00 (120s)	10819 / 19.3mph
2022-04-19 07:22:05 AM EST  2022-04-19 07:21:01 AM EST to 2022-04-19 07:22:01 AM EST (60s)	998.47mb	4.78V	50.9°F 100%	60.0°F	S (175°)	36.2mph at 12:21:06 36.1mph @ 12:21:06 (0.1s) 35.9mph @ 12:21:06 (½-s) 35.7mph @ 12:21:07 (1s) 34.3mph @ 12:21:08 (3s) 28.2mph @ 12:21:15 (60s) 26.3mph @ 12:21:35 (120s)	16.8mph at 12:21:59 17.1mph @ 12:21:59 (½-s) 17.5mph @ 12:21:59 (1s) 19.3mph @ 12:22:00 (3s) 25.5mph @ 12:22:00 (60s) 25.5mph @ 12:21:01 (120s)	1996 / 25.6mph	34.4mph at 12:21:06 34.3mph @ 12:21:06 (0.1s) 34.2mph @ 12:21:06 (½-s) 34.0mph @ 12:21:07 (1s) 33.2mph @ 12:21:07 (3s) 28.3mph @ 12:21:13 (60s) 26.3mph @ 12:21:36 (120s)	16.6mph at 12:21:55 16.7mph @ 12:21:55 (0.1s) 17.1mph @ 12:21:55 (½-s) 17.8mph @ 12:21:55 (1s) 18.7mph @ 12:21:55 (3s) 24.9mph @ 12:22:00 (60s) 25.8mph @ 12:21:01 (120s)	6685 / 24.9mph	34.9mph at 12:21:06 34.6mph @ 12:21:06 (½-s) 34.5mph @ 12:21:07 (1s) 33.5mph @ 12:21:07 (3s) 27.9mph @ 12:21:13 (60s) 26.0mph @ 12:21:36 (120s)	17.0mph at 12:21:25 17.6mph @ 12:21:25 (½-s) 17.8mph @ 12:21:24 (1s) 19.1mph @ 12:21:55 (3s) 24.6mph @ 12:22:00 (60s) 25.5mph @ 12:21:55 (120s)	13929 / 24.7mph
2022-04-19 07:21:05 AM EST  2022-04-19 07:20:01 AM EST to 2022-04-19 07:21:01 AM EST (60s)	998.35mb	4.77V	50.8°F 99%	60.0°F	S (171°)	35.6mph at 12:20:24 35.5mph @ 12:20:24 (0.1s) 35.2mph @ 12:20:24 (½-s) 34.5mph @ 12:20:24 (1s) 33.1mph @ 12:20:24 (3s) 26.7mph @ 12:21:00 (60s) 25.5mph @ 12:21:00 (120s)	18.5mph at 12:20:06 18.9mph @ 12:20:01 (½-s) 19.3mph @ 12:20:02 (1s) 19.7mph @ 12:20:01 (3s) 23.0mph @ 12:20:15 (60s) 22.6mph @ 12:20:04 (120s)	2093 / 26.7mph	36.5mph at 12:20:24 36.3mph @ 12:20:24 (0.1s) 35.8mph @ 12:20:24 (½-s) 34.9mph @ 12:20:41 (1s) 33.3mph @ 12:20:42 (3s) 26.9mph @ 12:21:00 (60s) 25.8mph @ 12:21:00 (120s)	11.0mph at 12:20:01 13.6mph @ 12:20:01 (0.1s) 16.6mph @ 12:20:01 (½-s) 16.8mph @ 12:20:01 (1s) 19.4mph @ 12:20:01 (3s) 23.6mph @ 12:20:15 (60s) 23.4mph @ 12:20:04 (120s)	7221 / 26.9mph	36.2mph at 12:20:23 35.6mph @ 12:20:24 (½-s) 34.1mph @ 12:20:41 (1s) 32.9mph @ 12:20:41 (3s) 26.5mph @ 12:21:00 (60s) 25.5mph @ 12:20:59 (120s)	15.7mph at 12:20:01 16.0mph @ 12:20:01 (½-s) 16.1mph @ 12:20:01 (1s) 18.5mph @ 12:20:02 (3s) 23.3mph @ 12:20:15 (60s) 23.2mph @ 12:20:03 (120s)	14994 / 26.5mph
2022-04-19 07:20:05 AM EST  2022-04-19 07:19:01 AM EST to 2022-04-19 07:20:01 AM EST (60s)	998.47mb	4.78V	50.7°F 99%	60.0°F	SSE (168°)	33.2mph at 12:19:09 33.1mph @ 12:19:09 (0.1s) 32.6mph @ 12:19:10 (½-s) 32.5mph @ 12:19:10 (1s) 31.0mph @ 12:19:11 (3s) 24.9mph @ 12:19:52 (60s) 23.2mph @ 12:19:05 (120s)	16.5mph at 12:19:58 17.0mph @ 12:19:58 (½-s) 17.7mph @ 12:19:59 (1s) 18.8mph @ 12:19:59 (3s) 21.0mph @ 12:19:04 (60s) 22.3mph @ 12:19:37 (120s)	1881 / 24.2mph	32.8mph at 12:19:09 32.7mph @ 12:19:09 (0.1s) 32.3mph @ 12:19:09 (½-s) 31.9mph @ 12:19:09 (1s) 30.9mph @ 12:19:09 (3s) 25.5mph @ 12:19:50 (60s) 23.8mph @ 12:19:02 (120s)	16.1mph at 12:19:01 17.1mph @ 12:19:27 (0.1s) 17.5mph @ 12:19:27 (½-s) 18.0mph @ 12:19:27 (1s) 18.9mph @ 12:19:59 (3s) 22.1mph @ 12:19:04 (60s) 23.2mph @ 12:19:36 (120s)	6638 / 24.8mph	33.0mph at 12:19:12 32.0mph @ 12:19:12 (½-s) 31.5mph @ 12:19:09 (1s) 30.6mph @ 12:19:10 (3s) 25.3mph @ 12:19:50 (60s) 23.4mph @ 12:19:02 (120s)	16.8mph at 12:20:01 17.3mph @ 12:20:00 (½-s) 18.3mph @ 12:19:58 (1s) 19.0mph @ 12:19:59 (3s) 21.8mph @ 12:19:03 (60s) 22.8mph @ 12:19:36 (120s)	13842 / 24.5mph
2022-04-19 07:19:05 AM EST  2022-04-19 07:18:01 AM EST to 2022-04-19 07:19:01 AM EST (60s)	998.39mb	4.76V	50.8°F 99%	60.0°F	SSE (168°)	30.3mph at 12:18:56 30.0mph @ 12:18:54 (½-s) 29.9mph @ 12:18:54 (1s) 29.5mph @ 12:18:55 (3s) 25.4mph @ 12:18:04 (60s) 23.2mph @ 12:18:57 (120s)	13.4mph at 12:18:38 13.6mph @ 12:18:38 (½-s) 13.6mph @ 12:18:39 (1s) 14.1mph @ 12:18:41 (3s) 20.0mph @ 12:18:51 (60s) 20.9mph @ 12:18:01 (120s)	1621 / 21.1mph	32.9mph at 12:18:59 32.7mph @ 12:18:59 (0.1s) 31.6mph @ 12:18:51 (½-s) 31.3mph @ 12:18:52 (1s) 29.6mph @ 12:18:53 (3s) 25.5mph @ 12:18:04 (60s) 23.8mph @ 12:19:00 (120s)	9.9mph at 12:18:38 10.0mph @ 12:18:38 (0.1s) 10.5mph @ 12:18:38 (½-s) 11.2mph @ 12:18:38 (1s) 12.6mph @ 12:18:40 (3s) 21.4mph @ 12:18:50 (60s) 21.3mph @ 12:18:01 (120s)	5968 / 22.3mph	32.5mph at 12:18:56 31.7mph @ 12:19:00 (½-s) 30.9mph @ 12:19:00 (1s) 29.3mph @ 12:18:27 (3s) 24.9mph @ 12:18:03 (60s) 23.4mph @ 12:19:00 (120s)	10.3mph at 12:18:38 10.4mph @ 12:18:38 (½-s) 11.0mph @ 12:18:38 (1s) 12.8mph @ 12:18:39 (3s) 21.0mph @ 12:18:50 (60s) 20.9mph @ 12:18:01 (120s)	12400 / 22.0mph
2022-04-19 07:18:05 AM EST  2022-04-19 07:17:01 AM EST to	998.52mb	4.77V	50.9°F 100%	60.0°F	S (174°)	34.8mph at 12:17:15 34.6mph @ 12:17:15 (0.1s) 34.0mph @ 12:17:15 (½-s) 33.8mph @ 12:17:10	16.1mph at 12:18:00 16.4mph @ 12:18:00 (½-s) 16.9mph @ 12:18:00 (1s) 17.9mph @ 12:18:00	1978 / 25.4mph	36.5mph at 12:17:14 36.2mph @ 12:17:14 (0.1s) 31.6mph @ 12:17:15 (½-s) 34.2mph @ 12:17:13	13.8mph at 12:17:42 13.9mph @ 12:17:42 (0.1s) 15.1mph @ 12:17:42 (½-s) 17.4mph @ 12:17:42	6787 / 25.3mph	35.6mph at 12:17:14 34.4mph @ 12:17:13 (½-s) 33.9mph @ 12:17:13 (1s) 32.6mph @ 12:17:15	13.3mph at 12:17:42 14.4mph @ 12:17:42 (½-s) 15.9mph @ 12:17:42 (1s) 19.4mph @ 12:17:59	13972 / 24.7mph

2022-04-19 07:18:01 AM EST (60s)						(1s) 33.4mph @ 12:17:16 (3s) 25.8mph @ 12:17:57 (60s) 20.9mph @ 12:18:00 (120s)	(3s) 16.6mph @ 12:17:01 (60s) 18.6mph @ 12:17:04 (120s)		(1s) 33.4mph @ 12:17:15 (3s) 25.6mph @ 12:17:52 (60s) 21.3mph @ 12:18:00 (120s)	(1s) 20.1mph @ 12:17:59 (3s) 17.3mph @ 12:17:01 (60s) 18.8mph @ 12:17:04 (120s)		(3s) 25.1mph @ 12:17:52 (60s) 20.9mph @ 12:18:00 (120s)	(3s) 17.1mph @ 12:17:01 (60s) 18.6mph @ 12:17:04 (120s)	
2022-04-19 07:17:05 AM EST	998.53mb	4.79V	50.9°F 100%	59.9°F	S (171°)	26.9mph at 12:16:58 26.6mph @ 12:16:58 (1/2-s) 26.3mph @ 12:16:59 (1s) 25.5mph @ 12:17:00 (3s) 20.8mph @ 12:16:01 (60s) 23.1mph @ 12:16:01 (120s)	11.6mph at 12:16:18 11.7mph @ 12:16:18 (1/2-s) 11.9mph @ 12:16:19 (1s) 12.6mph @ 12:16:19 (3s) 15.8mph @ 12:16:51 (60s) 18.7mph @ 12:17:01 (120s)	1246 / 16.6mph	29.2mph at 12:16:58 29.0mph @ 12:16:58 (0.1s) 28.5mph @ 12:16:58 (1/2-s) 28.1mph @ 12:16:58 (1s) 25.8mph @ 12:16:55 (3s) 20.7mph @ 12:16:01 (60s) 23.4mph @ 12:16:01 (120s)	7.7mph at 12:16:01 8.1mph @ 12:16:01 (0.1s) 10.1mph @ 12:16:01 (1/2-s) 10.2mph @ 12:16:01 (1s) 11.1mph @ 12:16:01 (3s) 15.8mph @ 12:16:50 (60s) 19.0mph @ 12:17:00 (120s)	4612 / 17.3mph	28.2mph at 12:16:58 27.8mph @ 12:16:58 (1/2-s) 27.5mph @ 12:16:58 (1s) 25.3mph @ 12:16:55 (3s) 20.5mph @ 12:16:01 (60s) 23.1mph @ 12:16:01 (120s)	11.4mph at 12:16:20 11.5mph @ 12:16:20 (1/2-s) 11.7mph @ 12:16:21 (1s) 12.5mph @ 12:16:18 (3s) 15.7mph @ 12:16:50 (60s) 18.8mph @ 12:17:00 (120s)	9597 / 17.1mph
2022-04-19 07:16:05 AM EST	998.55mb	4.77V	51.0°F 100%	59.9°F	S (181°)	29.4mph at 12:15:34 29.1mph @ 12:15:34 (1/2-s) 30.1mph @ 12:15:01 (1s) 31.8mph @ 12:15:01 (3s) 25.4mph @ 12:15:03 (60s) 24.3mph @ 12:15:15 (120s)	13.5mph at 12:15:40 13.6mph @ 12:15:40 (1/2-s) 13.8mph @ 12:16:00 (1s) 14.3mph @ 12:16:00 (3s) 20.8mph @ 12:16:00 (60s) 23.1mph @ 12:16:00 (120s)	1604 / 20.9mph	31.1mph at 12:15:33 31.0mph @ 12:15:33 (0.1s) 30.8mph @ 12:15:33 (1/2-s) 30.3mph @ 12:15:33 (1s) 30.7mph @ 12:15:01 (3s) 26.5mph @ 12:15:05 (60s) 24.8mph @ 12:15:16 (120s)	10.2mph at 12:16:00 10.2mph @ 12:16:00 (0.1s) 10.3mph @ 12:16:00 (1/2-s) 10.3mph @ 12:16:00 (1s) 11.3mph @ 12:16:00 (3s) 20.7mph @ 12:16:00 (60s) 23.4mph @ 12:16:00 (120s)	5546 / 20.8mph	32.0mph at 12:15:04 31.5mph @ 12:15:04 (1/2-s) 30.8mph @ 12:15:04 (1s) 29.8mph @ 12:15:01 (3s) 26.1mph @ 12:15:05 (60s) 24.4mph @ 12:15:15 (120s)	11.6mph at 12:16:00 11.6mph @ 12:16:00 (1/2-s) 11.8mph @ 12:16:00 (1s) 12.8mph @ 12:16:00 (3s) 20.5mph @ 12:16:00 (60s) 23.1mph @ 12:16:00 (120s)	11549 / 20.5mph
2022-04-19 07:15:05 AM EST	998.25mb	4.77V	51.0°F 100%	59.9°F	S (171°)	40.6mph at 12:14:52 40.4mph @ 12:14:52 (0.1s) 40.3mph @ 12:14:52 (1/2-s) 40.1mph @ 12:14:52 (1s) 38.0mph @ 12:14:54 (3s) 25.4mph @ 12:15:00 (60s) 23.5mph @ 12:15:00 (120s)	15.7mph at 12:14:23 15.9mph @ 12:14:23 (1/2-s) 16.3mph @ 12:14:23 (1s) 17.9mph @ 12:14:24 (3s) 21.7mph @ 12:14:01 (60s) 21.9mph @ 12:14:01 (120s)	1982 / 25.4mph	39.5mph at 12:14:52 39.4mph @ 12:14:52 (0.1s) 39.3mph @ 12:14:52 (1/2-s) 39.2mph @ 12:14:52 (1s) 37.2mph @ 12:14:53 (3s) 26.1mph @ 12:15:00 (60s) 23.8mph @ 12:15:00 (120s)	16.8mph at 12:14:44 16.9mph @ 12:14:44 (0.1s) 17.4mph @ 12:14:45 (1/2-s) 17.5mph @ 12:14:45 (1s) 20.8mph @ 12:14:45 (3s) 21.4mph @ 12:14:01 (60s) 21.7mph @ 12:14:01 (120s)	7019 / 26.2mph	40.0mph at 12:14:52 39.1mph @ 12:14:51 (1/2-s) 38.9mph @ 12:14:52 (1s) 36.5mph @ 12:14:53 (3s) 25.6mph @ 12:15:00 (60s) 23.3mph @ 12:15:00 (120s)	13.6mph at 12:14:45 13.9mph @ 12:14:45 (1/2-s) 14.9mph @ 12:14:45 (1s) 19.5mph @ 12:14:45 (3s) 21.0mph @ 12:14:01 (60s) 21.3mph @ 12:14:01 (120s)	14492 / 25.6mph
2022-04-19 07:14:05 AM EST	998.37mb	4.77V	50.9°F 100%	59.9°F	S (177°)	28.5mph at 12:13:38 28.2mph @ 12:13:39 (1/2-s) 27.8mph @ 12:13:39 (1s) 26.5mph @ 12:13:39 (3s) 22.1mph @ 12:13:40 (60s) 22.2mph @ 12:13:52 (120s)	14.8mph at 12:13:12 14.9mph @ 12:13:12 (1/2-s) 15.0mph @ 12:13:07 (1s) 15.6mph @ 12:13:13 (3s) 21.4mph @ 12:13:14 (60s) 20.7mph @ 12:13:03 (120s)	1677 / 21.7mph	28.9mph at 12:13:38 28.8mph @ 12:13:38 (0.1s) 28.5mph @ 12:13:38 (1/2-s) 28.1mph @ 12:13:39 (1s) 26.5mph @ 12:13:39 (3s) 22.1mph @ 12:13:01 (60s) 22.0mph @ 12:13:51 (120s)	10.1mph at 12:13:01 12.2mph @ 12:13:01 (0.1s) 12.8mph @ 12:13:06 (1/2-s) 13.3mph @ 12:13:06 (1s) 14.2mph @ 12:13:12 (3s) 21.1mph @ 12:13:58 (60s) 20.6mph @ 12:13:02 (120s)	5715 / 21.4mph	29.4mph at 12:13:38 29.0mph @ 12:13:38 (1/2-s) 28.7mph @ 12:13:39 (1s) 26.6mph @ 12:13:39 (3s) 21.6mph @ 12:13:01 (60s) 21.7mph @ 12:13:51 (120s)	13.0mph at 12:13:06 13.1mph @ 12:13:06 (1/2-s) 13.3mph @ 12:13:06 (1s) 14.7mph @ 12:13:12 (3s) 20.8mph @ 12:13:23 (60s) 20.2mph @ 12:13:01 (120s)	11844 / 21.0mph
2022-04-19 07:13:05 AM EST	998.50mb	4.81V	50.8°F 100%	59.8°F	S (178°)	28.0mph at 12:12:21 27.7mph @ 12:12:21 (1/2-s) 27.2mph @ 12:12:21 (1s) 26.5mph @ 12:12:21 (3s) 22.5mph @ 12:12:52 (60s) 21.5mph @ 12:12:03 (120s)	14.1mph at 12:12:16 14.2mph @ 12:12:16 (1/2-s) 14.6mph @ 12:12:16 (1s) 16.8mph @ 12:12:17 (3s) 19.5mph @ 12:12:03 (60s) 20.4mph @ 12:12:44 (120s)	1702 / 22.0mph	29.8mph at 12:12:18 29.8mph @ 12:12:18 (0.1s) 29.4mph @ 12:12:18 (1/2-s) 29.2mph @ 12:12:18 (1s) 27.5mph @ 12:12:20 (3s) 22.7mph @ 12:12:51 (60s) 21.4mph @ 12:12:03 (120s)	13.1mph at 12:12:01 15.0mph @ 12:12:09 (0.1s) 15.4mph @ 12:12:32 (1/2-s) 15.5mph @ 12:12:09 (1s) 17.1mph @ 12:12:16 (3s) 19.3mph @ 12:12:01 (60s) 20.4mph @ 12:12:43 (120s)	5903 / 22.1mph	30.2mph at 12:12:18 29.1mph @ 12:12:18 (1/2-s) 28.7mph @ 12:12:18 (1s) 27.3mph @ 12:12:19 (3s) 22.2mph @ 12:12:51 (60s) 21.1mph @ 12:12:07 (120s)	14.7mph at 12:12:09 14.8mph @ 12:12:32 (1/2-s) 15.3mph @ 12:12:32 (1s) 16.7mph @ 12:12:33 (3s) 18.8mph @ 12:12:01 (60s) 20.0mph @ 12:12:43 (120s)	12193 / 21.6mph
2022-04-19 07:12:05 AM EST	998.53mb	4.77V	50.7°F 100%	59.8°F	S (176°)	32.0mph at 12:11:57 31.8mph @ 12:11:57 (0.1s) 31.7mph @ 12:11:57 (1/2-s) 31.2mph @ 12:11:57 (120s)	12.8mph at 12:11:04 12.9mph @ 12:11:04 (1/2-s) 13.2mph @ 12:11:04 (1s) 14.2mph @ 12:11:06 (120s)	1494 / 19.6mph	30.7mph at 12:11:56 30.7mph @ 12:11:56 (0.1s) 30.4mph @ 12:11:57 (1/2-s) 30.0mph @ 12:11:57 (120s)	11.5mph at 12:11:06 11.5mph @ 12:11:06 (0.1s) 11.8mph @ 12:11:06 (1/2-s) 11.9mph @ 12:11:07 (120s)	5162 / 19.3mph	29.4mph at 12:11:56 29.0mph @ 12:11:56 (1/2-s) 28.7mph @ 12:11:57 (1s) 27.5mph @ 12:11:57 (120s)	11.6mph at 12:11:06 11.7mph @ 12:11:06 (1/2-s) 11.9mph @ 12:11:07 (1s) 12.6mph @ 12:11:08 (120s)	10587 / 18.9mph

2022-04-19 07:12:00 AM EST (60s)						(1s) 28.6mph @ 12:11:57 (3s) 23.5mph @ 12:11:01 (60s) 22.4mph @ 12:11:19 (120s)	(3s) 18.6mph @ 12:11:48 (60s) 21.3mph @ 12:11:55 (120s)		(1s) 28.6mph @ 12:11:57 (3s) 23.4mph @ 12:11:01 (60s) 22.4mph @ 12:11:19 (120s)	(1s) 12.5mph @ 12:11:07 (3s) 18.7mph @ 12:11:48 (60s) 21.1mph @ 12:11:54 (120s)		(3s) 23.2mph @ 12:11:01 (60s) 22.0mph @ 12:11:18 (120s)	(3s) 18.3mph @ 12:11:44 (60s) 20.8mph @ 12:11:54 (120s)	
2022-04-19 07:11:05 AM EST  2022-04-19 07:10:00 AM EST to 2022-04-19 07:11:00 AM EST (60s)	998.55mb	4.76V	50.7°F 100%	59.8°F	S (177°)	32.5mph at 12:10:37 32.4mph @ 12:10:37 (0.1s) 32.3mph @ 12:10:37 (1/2-s) 31.9mph @ 12:10:37 (1s) 30.5mph @ 12:10:38 (3s) 24.8mph @ 12:10:44 (60s) 22.2mph @ 12:10:59 (120s)	15.6mph at 12:10:50 15.9mph @ 12:10:50 (1/2-s) 16.3mph @ 12:10:50 (1s) 17.1mph @ 12:10:51 (3s) 20.8mph @ 12:10:01 (60s) 20.6mph @ 12:10:08 (120s)	1820 / 23.5mph	33.0mph at 12:10:36 33.0mph @ 12:10:36 (0.1s) 32.1mph @ 12:10:36 (1/2-s) 31.1mph @ 12:10:36 (1s) 29.7mph @ 12:10:38 (3s) 24.4mph @ 12:10:42 (60s) 22.1mph @ 12:10:59 (120s)	15.1mph at 12:10:01 15.1mph @ 12:10:01 (0.1s) 15.4mph @ 12:10:01 (1/2-s) 15.9mph @ 12:10:01 (1s) 17.3mph @ 12:10:01 (3s) 20.8mph @ 12:10:01 (60s) 20.5mph @ 12:10:08 (120s)	6251 / 23.3mph	(3s) 32.6mph at 12:10:13 32.0mph @ 12:10:13 (1/2-s) 31.0mph @ 12:10:13 (1s) 29.4mph @ 12:10:37 (3s) 24.1mph @ 12:10:42 (60s) 21.8mph @ 12:10:59 (120s)	(3s) 14.9mph at 12:10:01 15.0mph @ 12:10:01 (1/2-s) 15.4mph @ 12:10:01 (1s) 16.9mph @ 12:10:01 (3s) 20.4mph @ 12:10:01 (60s) 20.2mph @ 12:10:08 (120s)	13031 / 23.1mph
2022-04-19 07:10:05 AM EST  2022-04-19 07:09:00 AM EST to 2022-04-19 07:10:00 AM EST (60s)	998.58mb	4.80V	50.6°F 100%	59.8°F	S (176°)	30.2mph at 12:09:37 29.7mph @ 12:09:36 (1/2-s) 29.6mph @ 12:09:37 (1s) 28.9mph @ 12:09:38 (3s) 20.9mph @ 12:09:00 (60s) 20.9mph @ 12:09:59 (120s)	11.2mph at 12:09:06 11.4mph @ 12:09:06 (1/2-s) 11.6mph @ 12:09:06 (1s) 11.9mph @ 12:09:07 (3s) 18.6mph @ 12:09:18 (60s) 20.4mph @ 12:09:32 (120s)	1606 / 20.9mph	31.2mph at 12:09:35 31.2mph @ 12:09:35 (0.1s) 31.0mph @ 12:09:36 (1/2-s) 30.6mph @ 12:09:36 (1s) 29.1mph @ 12:09:37 (3s) 20.9mph @ 12:09:59 (60s) 21.0mph @ 12:09:58 (120s)	10.5mph at 12:09:07 10.5mph @ 12:09:07 (0.1s) 10.8mph @ 12:09:07 (1/2-s) 11.0mph @ 12:09:08 (1s) 11.7mph @ 12:09:09 (3s) 18.7mph @ 12:09:20 (60s) 20.4mph @ 12:08:31 (120s)	5589 / 20.9mph	(3s) 30.9mph at 12:09:36 30.4mph @ 12:09:36 (1/2-s) 30.0mph @ 12:09:36 (1s) 28.8mph @ 12:09:37 (3s) 20.6mph @ 12:09:00 (60s) 20.6mph @ 12:09:58 (120s)	(3s) 10.8mph at 12:09:08 10.8mph @ 12:09:08 (1/2-s) 11.1mph @ 12:09:08 (1s) 12.2mph @ 12:09:09 (3s) 18.4mph @ 12:09:20 (60s) 20.1mph @ 12:09:30 (120s)	11537 / 20.5mph
2022-04-19 07:09:05 AM EST  2022-04-19 07:08:00 AM EST to 2022-04-19 07:09:00 AM EST (60s)	998.61mb	4.75V	50.5°F 99%	59.8°F	S (176°)	29.3mph at 12:08:35 29.0mph @ 12:08:04 (1/2-s) 28.7mph @ 12:08:04 (1s) 27.9mph @ 12:08:06 (3s) 22.5mph @ 12:08:24 (60s) 21.8mph @ 12:08:01 (120s)	14.2mph at 12:08:53 14.3mph @ 12:08:54 (1/2-s) 14.5mph @ 12:08:54 (1s) 15.2mph @ 12:08:55 (3s) 20.3mph @ 12:08:00 (60s) 20.5mph @ 12:08:34 (120s)	1611 / 21.0mph	31.7mph at 12:08:35 31.6mph @ 12:08:35 (0.1s) 30.8mph @ 12:08:35 (1/2-s) 29.7mph @ 12:08:35 (1s) 27.4mph @ 12:08:07 (3s) 22.5mph @ 12:08:22 (60s) 21.8mph @ 12:08:00 (120s)	12.5mph at 12:08:53 12.5mph @ 12:08:53 (0.1s) 12.7mph @ 12:08:53 (1/2-s) 13.0mph @ 12:08:54 (1s) 14.3mph @ 12:08:55 (3s) 20.7mph @ 12:08:00 (60s) 20.6mph @ 12:08:28 (120s)	5595 / 20.9mph	(3s) 31.9mph at 12:08:35 30.5mph @ 12:08:35 (1/2-s) 29.3mph @ 12:08:35 (1s) 27.1mph @ 12:08:05 (3s) 22.3mph @ 12:08:21 (60s) 21.5mph @ 12:08:00 (120s)	(3s) 13.2mph at 12:08:55 13.4mph @ 12:08:55 (1/2-s) 13.7mph @ 12:08:55 (1s) 14.1mph @ 12:08:55 (3s) 20.5mph @ 12:08:00 (60s) 20.3mph @ 12:08:32 (120s)	11591 / 20.6mph
2022-04-19 07:08:05 AM EST  2022-04-19 07:07:00 AM EST to 2022-04-19 07:08:00 AM EST (60s)	998.62mb	4.79V	50.5°F 99%	59.8°F	S (172°)	29.0mph at 12:07:46 28.8mph @ 12:07:46 (1/2-s) 28.6mph @ 12:07:47 (1s) 27.4mph @ 12:07:49 (3s) 23.2mph @ 12:07:00 (60s) 23.9mph @ 12:07:00 (120s)	12.2mph at 12:07:03 12.4mph @ 12:07:04 (1/2-s) 12.7mph @ 12:07:04 (1s) 13.3mph @ 12:07:06 (3s) 19.0mph @ 12:07:28 (60s) 21.8mph @ 12:08:00 (120s)	1557 / 20.3mph	29.3mph at 12:07:46 29.2mph @ 12:07:46 (0.1s) 28.9mph @ 12:07:46 (1/2-s) 28.6mph @ 12:07:46 (1s) 27.0mph @ 12:07:47 (3s) 22.9mph @ 12:07:00 (60s) 24.3mph @ 12:07:00 (120s)	10.4mph at 12:07:00 11.6mph @ 12:07:00 (0.1s) 13.0mph @ 12:07:21 (1/2-s) 13.4mph @ 12:07:08 (1s) 14.2mph @ 12:07:09 (3s) 19.0mph @ 12:07:27 (60s) 21.8mph @ 12:07:59 (120s)	5535 / 20.7mph	(3s) 29.0mph at 12:07:46 28.6mph @ 12:07:46 (1/2-s) 28.2mph @ 12:07:46 (1s) 26.6mph @ 12:07:48 (3s) 22.5mph @ 12:07:00 (60s) 23.9mph @ 12:07:00 (120s)	(3s) 12.5mph at 12:07:08 12.5mph @ 12:07:08 (1/2-s) 12.9mph @ 12:07:08 (1s) 14.0mph @ 12:07:08 (3s) 18.8mph @ 12:07:27 (60s) 21.5mph @ 12:07:59 (120s)	11522 / 20.5mph
2022-04-19 07:07:05 AM EST  2022-04-19 07:06:00 AM EST to 2022-04-19 07:07:00 AM EST (60s)	998.76mb	4.81V	50.5°F 99%	59.8°F	S (174°)	33.8mph at 12:06:13 33.6mph @ 12:06:13 (0.1s) 33.1mph @ 12:06:13 (1/2-s) 32.4mph @ 12:06:13 (1s) 31.2mph @ 12:06:15 (3s) 26.7mph @ 12:06:16 (60s) 24.0mph @ 12:06:52 (120s)	15.0mph at 12:06:49 15.2mph @ 12:06:49 (1/2-s) 15.7mph @ 12:06:49 (1s) 16.8mph @ 12:06:59 (3s) 23.2mph @ 12:06:59 (60s) 22.4mph @ 12:06:00 (120s)	1803 / 23.3mph	33.8mph at 12:06:14 33.8mph @ 12:06:14 (No(C) 33.6mph @ 12:06:14 (0.1s) 32.4mph @ 12:06:13 (1/2-s) 31.8mph @ 12:06:13 (1s) 30.1mph @ 12:06:14 (3s) 27.2mph @ 12:06:15 (60s) 24.8mph @ 12:06:37 (120s)	13.8mph at 12:06:48 13.8mph @ 12:06:48 (0.1s) 14.3mph @ 12:06:49 (1/2-s) 15.3mph @ 12:06:59 (1s) 16.0mph @ 12:06:59 (3s) 22.9mph @ 12:06:59 (60s) 23.8mph @ 12:06:00 (120s)	6148 / 23.0mph	(3s) 32.9mph at 12:06:13 31.9mph @ 12:06:13 (1/2-s) 30.9mph @ 12:06:13 (1s) 29.5mph @ 12:06:14 (3s) 26.8mph @ 12:06:14 (60s) 24.3mph @ 12:06:28 (120s)	(3s) 13.8mph at 12:06:58 13.9mph @ 12:06:59 (1/2-s) 14.2mph @ 12:06:59 (1s) 14.8mph @ 12:06:59 (3s) 22.5mph @ 12:06:59 (60s) 23.5mph @ 12:06:00 (120s)	12697 / 22.5mph
2022-04-19 07:06:05 AM EST  2022-04-19 07:05:00	998.55mb	4.79V	50.5°F 99%	59.8°F	S (169°)	34.9mph at 12:05:30 34.8mph @ 12:05:30 (0.1s) 34.6mph @ 12:05:30	15.6mph at 12:05:06 15.9mph @ 12:05:06 (1/2-s) 16.2mph @ 12:05:07	1909 / 24.5mph	33.8mph at 12:05:29 33.8mph @ 12:05:30 (0.1s) 33.3mph @ 12:05:30	14.8mph at 12:05:03 14.8mph @ 12:05:03 (0.1s) 15.2mph @ 12:05:04	6881 / 25.7mph	(3s) 33.4mph at 12:05:29 32.8mph @ 12:05:29 (1/2-s) 32.2mph @ 12:05:29	(3s) 14.5mph at 12:05:03 14.8mph @ 12:05:04 (1/2-s) 15.2mph @ 12:05:04	14239 / 25.2mph



<p>AM EST to 2022-04-19 07:06:00 AM EST (60s)</p>						<p>(½-s) 34.5mph @ 12:05:31 (1s) 33.6mph @ 12:05:32 (3s) 24.5mph @ 12:05:59 (60s) 22.5mph @ 12:05:59 (120s)</p>	<p>(1s) 16.8mph @ 12:05:04 (3s) 19.9mph @ 12:05:07 (60s) 20.6mph @ 12:05:08 (120s)</p>		<p>(½-s) 32.8mph @ 12:05:30 (1s) 32.1mph @ 12:05:31 (3s) 25.6mph @ 12:05:59 (60s) 24.0mph @ 12:05:00 (120s)</p>	<p>(½-s) 15.4mph @ 12:05:04 (1s) 16.4mph @ 12:05:05 (3s) 21.7mph @ 12:05:07 (60s) 23.2mph @ 12:05:15 (120s)</p>		<p>(1s) 31.4mph @ 12:05:31 (3s) 25.2mph @ 12:05:59 (60s) 23.8mph @ 12:05:00 (120s)</p>	<p>(1s) 16.5mph @ 12:05:05 (3s) 21.5mph @ 12:05:07 (60s) 23.0mph @ 12:05:14 (120s)</p>	
<p>2022-04-19 07:05:05 AM EST</p> <p>2022-04-19 07:04:00 AM EST to 2022-04-19 07:05:00 AM EST (60s)</p>	998.63mb	4.77V	50.5°F 99%	59.8°F	SSE (167°)	<p>35.0mph at 12:04:18 34.9mph @ 12:04:18 (0.1s) 34.6mph @ 12:04:18 (½-s) 34.0mph @ 12:04:19 (1s) 32.9mph @ 12:04:20 (3s) 21.7mph @ 12:04:01 (60s) 21.6mph @ 12:04:04 (120s)</p>	<p>15.3mph at 12:04:45 15.7mph @ 12:04:45 (½-s) 15.9mph @ 12:04:45 (1s) 16.6mph @ 12:04:46 (3s) 20.3mph @ 12:04:52 (60s) 21.0mph @ 12:04:52 (120s)</p>	1564 / 20.4mph	<p>33.9mph at 12:04:17 33.8mph @ 12:04:17 (0.1s) 33.1mph @ 12:04:18 (½-s) 32.8mph @ 12:04:18 (1s) 32.1mph @ 12:04:20 (3s) 26.0mph @ 12:04:00 (60s) 25.5mph @ 12:04:02 (120s)</p>	<p>14.4mph at 12:04:00 15.4mph @ 12:04:09 (0.1s) 15.8mph @ 12:04:09 (½-s) 16.2mph @ 12:04:09 (1s) 17.4mph @ 12:04:10 (3s) 21.9mph @ 12:04:52 (60s) 24.0mph @ 12:04:51 (120s)</p>	5899 / 22.1mph	<p>34.2mph at 12:04:17 33.1mph @ 12:04:18 (½-s) 32.9mph @ 12:04:18 (1s) 32.0mph @ 12:04:20 (3s) 25.8mph @ 12:04:00 (60s) 25.2mph @ 12:04:02 (120s)</p>	<p>15.0mph at 12:04:09 15.4mph @ 12:04:09 (½-s) 16.1mph @ 12:04:09 (1s) 17.1mph @ 12:04:09 (3s) 21.8mph @ 12:04:59 (60s) 23.7mph @ 12:04:50 (120s)</p>	12297 / 21.8mph
<p>2022-04-19 07:04:05 AM EST</p> <p>2022-04-19 07:03:00 AM EST to 2022-04-19 07:04:00 AM EST (60s)</p>	998.47mb	4.79V	50.7°F 99%	59.7°F	SSE (163°)	<p>30.4mph at 12:03:02 29.6mph @ 12:03:02 (½-s) 28.6mph @ 12:03:02 (1s) 25.1mph @ 12:03:02 (3s) 21.9mph @ 12:03:43 (60s) 22.1mph @ 12:03:21 (120s)</p>	<p>16.2mph at 12:03:22 16.3mph @ 12:03:22 (½-s) 16.5mph @ 12:03:22 (1s) 17.4mph @ 12:03:23 (3s) 21.0mph @ 12:03:23 (60s) 21.6mph @ 12:03:59 (120s)</p>	1675 / 21.7mph	<p>35.8mph at 12:03:33 35.7mph @ 12:03:34 (0.1s) 35.4mph @ 12:03:34 (½-s) 34.7mph @ 12:03:34 (1s) 32.9mph @ 12:03:36 (3s) 26.7mph @ 12:03:40 (60s) 26.1mph @ 12:03:41 (120s)</p>	<p>12.8mph at 12:03:56 12.9mph @ 12:03:56 (0.1s) 13.7mph @ 12:03:56 (½-s) 15.1mph @ 12:03:56 (1s) 19.4mph @ 12:03:56 (3s) 24.9mph @ 12:03:00 (60s) 25.2mph @ 12:03:00 (120s)</p>	6995 / 26.1mph	<p>36.1mph at 12:03:33 35.9mph @ 12:03:33 (½-s) 34.8mph @ 12:03:34 (1s) 33.1mph @ 12:03:36 (3s) 26.4mph @ 12:03:41 (60s) 25.7mph @ 12:03:41 (120s)</p>	<p>13.4mph at 12:03:56 13.7mph @ 12:03:56 (½-s) 15.0mph @ 12:03:56 (1s) 19.4mph @ 12:03:56 (3s) 24.5mph @ 12:03:00 (60s) 24.7mph @ 12:03:00 (120s)</p>	14572 / 25.8mph
<p>2022-04-19 07:03:05 AM EST</p> <p>2022-04-19 07:02:00 AM EST to 2022-04-19 07:03:00 AM EST (60s)</p>	998.50mb	4.78V	50.9°F 100%	59.7°F	SSE (163°)	<p>30.3mph at 12:02:06 29.6mph @ 12:02:06 (½-s) 28.6mph @ 12:02:06 (1s) 26.4mph @ 12:02:07 (3s) 22.9mph @ 12:02:21 (60s) 22.6mph @ 12:02:20 (120s)</p>	<p>14.6mph at 12:02:30 14.8mph @ 12:02:31 (½-s) 14.8mph @ 12:02:31 (1s) 16.1mph @ 12:02:32 (3s) 21.4mph @ 12:02:58 (60s) 21.7mph @ 12:02:58 (120s)</p>	1661 / 21.6mph	<p>34.3mph at 12:02:10 34.2mph @ 12:02:10 (0.1s) 33.8mph @ 12:02:10 (½-s) 33.2mph @ 12:02:11 (1s) 31.4mph @ 12:02:12 (3s) 26.8mph @ 12:02:20 (60s) 25.4mph @ 12:02:20 (120s)</p>	<p>14.1mph at 12:02:00 16.4mph @ 12:02:02 (0.1s) 17.1mph @ 12:02:02 (½-s) 17.8mph @ 12:02:31 (1s) 19.2mph @ 12:02:31 (3s) 24.9mph @ 12:02:59 (60s) 24.5mph @ 12:02:03 (120s)</p>	6682 / 24.9mph	<p>35.0mph at 12:02:10 34.7mph @ 12:02:10 (½-s) 33.7mph @ 12:02:11 (1s) 31.6mph @ 12:02:12 (3s) 26.4mph @ 12:02:20 (60s) 25.0mph @ 12:02:19 (120s)</p>	<p>16.9mph at 12:02:02 17.1mph @ 12:02:02 (½-s) 17.5mph @ 12:02:24 (1s) 18.6mph @ 12:02:26 (3s) 24.5mph @ 12:02:59 (60s) 24.2mph @ 12:02:03 (120s)</p>	13861 / 24.5mph
<p>2022-04-19 07:02:05 AM EST</p> <p>2022-04-19 07:01:00 AM EST to 2022-04-19 07:02:00 AM EST (60s)</p>	998.49mb	4.78V	50.9°F 100%	59.6°F	SSE (164°)	<p>31.0mph at 12:01:48 30.9mph @ 12:01:48 (0.1s) 30.4mph @ 12:01:48 (½-s) 29.6mph @ 12:01:47 (1s) 29.0mph @ 12:01:49 (3s) 22.8mph @ 12:01:00 (60s) 23.4mph @ 12:01:00 (120s)</p>	<p>15.9mph at 12:01:17 16.3mph @ 12:01:17 (½-s) 16.4mph @ 12:01:00 (1s) 17.1mph @ 12:01:01 (3s) 21.5mph @ 12:01:45 (60s) 22.1mph @ 12:01:42 (120s)</p>	1695 / 22.0mph	<p>35.9mph at 12:01:32 35.8mph @ 12:01:32 (0.1s) 34.7mph @ 12:01:32 (½-s) 34.1mph @ 12:01:34 (1s) 32.4mph @ 12:01:34 (3s) 25.4mph @ 12:01:59 (60s) 24.8mph @ 12:01:59 (120s)</p>	<p>14.5mph at 12:01:00 17.1mph @ 12:01:00 (0.1s) 17.6mph @ 12:01:01 (½-s) 17.9mph @ 12:01:00 (1s) 18.3mph @ 12:01:01 (3s) 23.4mph @ 12:01:09 (60s) 23.4mph @ 12:01:18 (120s)</p>	6827 / 25.5mph	<p>36.4mph at 12:01:32 35.6mph @ 12:01:32 (½-s) 34.1mph @ 12:01:32 (1s) 32.4mph @ 12:01:34 (3s) 25.0mph @ 12:01:59 (60s) 24.4mph @ 12:01:59 (120s)</p>	<p>16.6mph at 12:01:16 16.9mph @ 12:01:16 (½-s) 17.7mph @ 12:01:16 (1s) 18.1mph @ 12:01:01 (3s) 23.1mph @ 12:01:09 (60s) 23.1mph @ 12:01:17 (120s)</p>	14104 / 25.0mph
<p>2022-04-19 07:01:05 AM EST</p> <p>2022-04-19 07:00:00 AM EST to 2022-04-19 07:01:00 AM EST (60s)</p>	998.55mb	4.79V	51.0°F 100%	59.6°F	SSE (168°)	<p>29.8mph at 12:00:50 28.9mph @ 12:00:50 (½-s) 28.0mph @ 12:00:41 (1s) 26.8mph @ 12:00:51 (3s) 24.1mph @ 12:00:00 (60s) 24.6mph @ 12:00:08 (120s)</p>	<p>16.7mph at 12:00:59 17.3mph @ 12:00:59 (½-s) 17.6mph @ 12:00:59 (1s) 18.4mph @ 12:00:16 (3s) 22.4mph @ 12:00:30 (60s) 23.4mph @ 12:00:59 (120s)</p>	1767 / 22.8mph	<p>35.4mph at 12:00:31 35.3mph @ 12:00:31 (0.1s) 34.5mph @ 12:00:31 (½-s) 33.3mph @ 12:00:32 (1s) 29.8mph @ 12:00:51 (3s) 24.7mph @ 12:00:02 (60s) 25.4mph @ 12:00:07 (120s)</p>	<p>15.5mph at 12:00:15 15.6mph @ 12:00:15 (0.1s) 15.8mph @ 12:00:15 (½-s) 16.2mph @ 12:00:15 (1s) 17.8mph @ 12:00:16 (3s) 23.0mph @ 12:00:19 (60s) 24.3mph @ 12:00:59 (120s)</p>	6442 / 24.0mph	<p>35.5mph at 12:00:31 34.4mph @ 12:00:31 (½-s) 33.2mph @ 12:00:32 (1s) 29.8mph @ 12:00:51 (3s) 24.3mph @ 12:00:02 (60s) 25.0mph @ 12:00:07 (120s)</p>	<p>14.8mph at 12:00:15 15.0mph @ 12:00:15 (½-s) 15.7mph @ 12:00:15 (1s) 17.3mph @ 12:00:16 (3s) 22.7mph @ 12:00:19 (60s) 24.0mph @ 12:00:59 (120s)</p>	13422 / 23.8mph
<p>2022-04-19 07:00:05 AM EST</p> <p>2022-04-19 06:59:00</p>	998.59mb	4.80V	51.0°F 100%	59.5°F	S (170°)	<p>32.8mph at 11:59:03 32.6mph @ 11:59:03 (0.1s) 31.9mph @ 11:59:03</p>	<p>17.5mph at 11:59:55 17.6mph @ 11:59:55 (½-s) 17.7mph @ 11:59:55</p>	1872 / 24.1mph	<p>32.7mph at 11:59:03 32.6mph @ 11:59:03 (0.1s) 31.8mph @ 11:59:03</p>	<p>15.2mph at 11:59:49 15.3mph @ 11:59:49 (½-s) 16.3mph @ 11:59:50</p>	6579 / 24.6mph	<p>32.2mph at 11:59:16 31.7mph @ 11:59:17 (½-s) 31.1mph @ 11:59:17</p>	<p>15.5mph at 11:59:56 15.8mph @ 11:59:56 (½-s) 16.6mph @ 11:59:56</p>	13645 / 24.2mph

<p>AM EST to 2022-04-19 07:00:00 AM EST (60s)</p>						<p>(½-s) 31.5mph @ 11:59:04 (1s) 30.3mph @ 11:59:05 (3s) 26.4mph @ 11:59:22 (60s) 25.0mph @ 11:59:23 (120s)</p>	<p>(1s) 18.5mph @ 11:59:56 (5s) 24.1mph @ 11:59:59 (60s) 24.4mph @ 11:59:59 (120s)</p>		<p>(½-s) 31.2mph @ 11:59:14 (1s) 31.0mph @ 11:59:14 (3s) 27.2mph @ 11:59:18 (60s) 25.6mph @ 11:59:18 (120s)</p>	<p>(½-s) 17.2mph @ 11:59:56 (1s) 18.1mph @ 11:59:56 (3s) 24.5mph @ 11:59:57 (60s) 25.0mph @ 11:59:57 (120s)</p>		<p>(1s) 30.5mph @ 11:59:14 (5s) 26.6mph @ 11:59:18 (60s) 25.2mph @ 11:59:18 (120s)</p>	<p>(1s) 18.2mph @ 11:59:56 (5s) 24.1mph @ 11:59:56 (60s) 24.5mph @ 11:59:57 (120s)</p>	
<p>2022-04-19 06:59:05 AM EST</p> <p>2022-04-19 06:58:00 AM EST to 2022-04-19 06:59:00 AM EST (60s)</p>	998.49mb	4.80V	50.9°F 100%	59.4°F	S (170°)	<p>34.4mph at 11:58:28 34.2mph @ 11:58:28 (0.1s) 33.9mph @ 11:58:28 (½-s) 32.7mph @ 11:58:28 (1s) 31.7mph @ 11:58:28 (3s) 24.7mph @ 11:59:00 (60s) 24.9mph @ 11:58:00 (120s)</p>	<p>16.6mph at 11:58:04 16.8mph @ 11:58:04 (½-s) 17.1mph @ 11:58:04 (1s) 18.0mph @ 11:58:04 (3s) 23.2mph @ 11:58:40 (60s) 24.3mph @ 11:58:25 (120s)</p>	1928 / 24.8mph	<p>34.6mph at 11:58:27 34.5mph @ 11:58:27 (0.1s) 33.9mph @ 11:58:28 (½-s) 32.7mph @ 11:58:28 (1s) 30.3mph @ 11:58:28 (3s) 25.5mph @ 11:58:59 (60s) 26.1mph @ 11:58:00 (120s)</p>	<p>15.6mph at 11:58:00 15.6mph @ 11:58:00 (½-s) 15.9mph @ 11:58:00 (1s) 16.4mph @ 11:58:00 (3s) 17.1mph @ 11:58:02 (60s) 23.7mph @ 11:58:38 (60s) 25.4mph @ 11:58:59 (120s)</p>	6852 / 25.6mph	<p>34.1mph at 11:58:27 33.5mph @ 11:58:39 (½-s) 32.7mph @ 11:58:39 (1s) 29.8mph @ 11:58:28 (3s) 25.1mph @ 11:58:00 (60s) 25.8mph @ 11:58:00 (120s)</p>	<p>16.7mph at 11:58:02 17.0mph @ 11:58:00 (½-s) 17.2mph @ 11:58:02 (1s) 17.7mph @ 11:58:02 (3s) 23.5mph @ 11:58:35 (60s) 25.1mph @ 11:58:59 (120s)</p>	14162 / 25.1mph
<p>2022-04-19 06:58:05 AM EST</p> <p>2022-04-19 06:57:00 AM EST to 2022-04-19 06:58:00 AM EST (60s)</p>	998.55mb	4.82V	50.9°F 100%	59.4°F	S (171°)	<p>35.3mph at 11:57:33 35.1mph @ 11:57:33 (0.1s) 34.5mph @ 11:57:33 (½-s) 34.1mph @ 11:57:34 (1s) 32.4mph @ 11:57:35 (3s) 26.1mph @ 11:57:39 (60s) 25.6mph @ 11:57:40 (120s)</p>	<p>16.2mph at 11:57:43 16.4mph @ 11:57:43 (½-s) 16.8mph @ 11:57:43 (1s) 17.9mph @ 11:57:45 (3s) 24.6mph @ 11:57:59 (60s) 24.4mph @ 11:57:00 (120s)</p>	1918 / 24.6mph	<p>35.2mph at 11:57:33 35.0mph @ 11:57:33 (0.1s) 34.5mph @ 11:57:33 (½-s) 34.1mph @ 11:57:33 (1s) 32.8mph @ 11:57:34 (3s) 27.8mph @ 11:57:38 (60s) 26.9mph @ 11:57:37 (120s)</p>	<p>14.9mph at 11:57:42 14.9mph @ 11:57:42 (½-s) 15.3mph @ 11:57:42 (1s) 15.6mph @ 11:57:42 (3s) 16.8mph @ 11:57:43 (60s) 25.3mph @ 11:58:00 (60s) 26.1mph @ 11:57:54 (120s)</p>	6804 / 25.4mph	<p>34.5mph at 11:57:33 33.9mph @ 11:57:33 (½-s) 33.1mph @ 11:57:34 (1s) 32.1mph @ 11:57:35 (3s) 27.5mph @ 11:57:38 (60s) 26.6mph @ 11:57:37 (120s)</p>	<p>15.7mph at 11:57:43 15.9mph @ 11:57:45 (½-s) 16.3mph @ 11:57:45 (1s) 17.2mph @ 11:57:43 (3s) 25.1mph @ 11:57:59 (60s) 25.8mph @ 11:57:54 (120s)</p>	14200 / 25.1mph
<p>2022-04-19 06:57:05 AM EST</p> <p>2022-04-19 06:56:00 AM EST to 2022-04-19 06:57:00 AM EST (60s)</p>	998.50mb	4.79V	50.6°F 100%	59.3°F	S (169°)	<p>33.7mph at 11:56:22 33.6mph @ 11:56:22 (0.1s) 33.0mph @ 11:56:23 (½-s) 32.5mph @ 11:56:23 (1s) 30.7mph @ 11:56:23 (3s) 25.5mph @ 11:56:26 (60s) 24.4mph @ 11:56:59 (120s)</p>	<p>17.3mph at 11:56:37 17.9mph @ 11:56:37 (½-s) 18.3mph @ 11:56:38 (1s) 19.8mph @ 11:56:38 (3s) 23.6mph @ 11:56:00 (60s) 22.6mph @ 11:56:00 (120s)</p>	1967 / 25.2mph	<p>39.1mph at 11:56:51 38.9mph @ 11:56:51 (0.1s) 38.3mph @ 11:56:51 (½-s) 37.4mph @ 11:56:51 (1s) 34.7mph @ 11:56:52 (3s) 26.9mph @ 11:56:59 (60s) 26.1mph @ 11:56:59 (120s)</p>	<p>16.4mph at 11:56:18 16.5mph @ 11:56:18 (½-s) 17.1mph @ 11:56:18 (1s) 17.6mph @ 11:56:18 (3s) 20.3mph @ 11:56:19 (60s) 25.1mph @ 11:56:01 (60s) 25.0mph @ 11:56:00 (120s)</p>	7223 / 26.9mph	<p>38.3mph at 11:56:51 37.5mph @ 11:56:51 (½-s) 36.8mph @ 11:56:51 (1s) 34.2mph @ 11:56:52 (3s) 26.5mph @ 11:56:59 (60s) 25.6mph @ 11:56:59 (120s)</p>	<p>17.5mph at 11:56:18 17.8mph @ 11:56:18 (½-s) 18.7mph @ 11:56:18 (1s) 20.6mph @ 11:56:19 (3s) 24.9mph @ 11:56:01 (60s) 24.6mph @ 11:56:00 (120s)</p>	15022 / 26.6mph
<p>2022-04-19 06:56:05 AM EST</p> <p>2022-04-19 06:55:00 AM EST to 2022-04-19 06:56:00 AM EST (60s)</p>	998.53mb	4.81V	50.4°F 100%	59.3°F	S (170°)	<p>32.9mph at 11:55:47 32.8mph @ 11:55:47 (0.1s) 32.5mph @ 11:55:47 (½-s) 32.1mph @ 11:55:48 (1s) 31.2mph @ 11:55:49 (3s) 23.6mph @ 11:55:59 (60s) 22.7mph @ 11:55:56 (120s)</p>	<p>16.5mph at 11:55:05 16.9mph @ 11:55:05 (½-s) 17.2mph @ 11:55:07 (1s) 17.5mph @ 11:55:08 (3s) 20.9mph @ 11:55:16 (60s) 21.0mph @ 11:55:11 (120s)</p>	1831 / 23.6mph	<p>31.9mph at 11:55:40 31.8mph @ 11:55:40 (0.1s) 31.4mph @ 11:55:40 (½-s) 31.2mph @ 11:55:52 (1s) 30.4mph @ 11:55:40 (3s) 25.4mph @ 11:55:05 (60s) 25.1mph @ 11:55:56 (120s)</p>	<p>15.6mph at 11:55:07 15.7mph @ 11:55:07 (½-s) 16.0mph @ 11:55:07 (1s) 16.4mph @ 11:55:07 (3s) 18.0mph @ 11:55:09 (60s) 24.5mph @ 11:55:15 (60s) 23.6mph @ 11:55:18 (120s)</p>	6768 / 25.2mph	<p>33.2mph at 11:55:39 32.4mph @ 11:55:39 (½-s) 31.3mph @ 11:55:39 (1s) 30.5mph @ 11:55:40 (3s) 25.2mph @ 11:55:52 (60s) 24.9mph @ 11:55:56 (120s)</p>	<p>15.7mph at 11:55:23 16.0mph @ 11:55:24 (½-s) 16.5mph @ 11:55:24 (1s) 18.0mph @ 11:55:09 (3s) 24.3mph @ 11:55:10 (60s) 23.4mph @ 11:55:18 (120s)</p>	14128 / 25.0mph
<p>2022-04-19 06:55:05 AM EST</p> <p>2022-04-19 06:54:00 AM EST to 2022-04-19 06:55:00 AM EST (60s)</p>	998.55mb	4.77V	50.2°F 100%	59.3°F	SSE (163°)	<p>31.8mph at 11:54:06 31.7mph @ 11:54:06 (0.1s) 31.4mph @ 11:54:07 (½-s) 30.8mph @ 11:54:07 (1s) 28.2mph @ 11:54:00 (3s) 22.1mph @ 11:54:56 (60s) 23.2mph @ 11:54:00 (120s)</p>	<p>15.7mph at 11:54:05 15.9mph @ 11:54:05 (½-s) 16.1mph @ 11:54:05 (1s) 17.5mph @ 11:54:05 (3s) 20.7mph @ 11:54:24 (60s) 21.6mph @ 11:54:59 (120s)</p>	1665 / 21.6mph	<p>35.9mph at 11:54:28 35.8mph @ 11:54:28 (0.1s) 35.5mph @ 11:54:28 (½-s) 35.3mph @ 11:54:28 (1s) 32.6mph @ 11:54:29 (3s) 25.1mph @ 11:54:55 (60s) 27.4mph @ 11:54:00 (120s)</p>	<p>11.4mph at 11:54:04 11.4mph @ 11:54:04 (½-s) 12.0mph @ 11:54:04 (1s) 12.8mph @ 11:54:04 (3s) 16.1mph @ 11:54:05 (60s) 22.4mph @ 11:54:22 (60s) 24.1mph @ 11:54:59 (120s)</p>	6655 / 24.8mph	<p>35.4mph at 11:54:27 35.1mph @ 11:54:28 (½-s) 34.6mph @ 11:54:28 (1s) 31.9mph @ 11:54:29 (3s) 24.8mph @ 11:54:55 (60s) 27.0mph @ 11:54:00 (120s)</p>	<p>12.9mph at 11:54:04 13.0mph @ 11:54:04 (½-s) 13.8mph @ 11:54:04 (1s) 16.5mph @ 11:54:05 (3s) 22.3mph @ 11:54:21 (60s) 23.9mph @ 11:54:59 (120s)</p>	13890 / 24.6mph
<p>2022-04-19 06:54:05 AM EST</p> <p>2022-04-19 06:53:00</p>	998.55mb	4.77V	50.2°F 99%	59.2°F	SSE (166°)	<p>35.4mph at 11:53:00 35.1mph @ 11:53:00 (0.1s) 34.8mph @ 11:53:00</p>	<p>14.4mph at 11:53:42 14.6mph @ 11:53:42 (½-s) 14.6mph @ 11:53:42</p>	1660 / 21.5mph	<p>36.1mph at 11:53:00 36.0mph @ 11:53:00 (0.1s) 35.4mph @ 11:53:00</p>	<p>14.3mph at 11:53:29 14.4mph @ 11:53:29 (½-s) 14.8mph @ 11:53:30</p>	6272 / 23.4mph	<p>35.6mph at 11:53:00 34.9mph @ 11:53:00 (½-s) 35.0mph @ 11:53:00</p>	<p>15.6mph at 11:53:51 15.9mph @ 11:53:51 (½-s) 16.3mph @ 11:53:51</p>	13085 / 23.2mph

AM EST to 2022-04-19 06:54:00 AM EST (60s)						( $\frac{1}{2}$ -s) 34.2mph @ 11:53:00 (1s) 31.1mph @ 11:53:02 (3s) 25.1mph @ 11:53:02 (60s) 24.4mph @ 11:53:11 (120s)	(1s) 15.0mph @ 11:53:44 (5s) 21.3mph @ 11:53:56 (60s) 23.1mph @ 11:53:46 (120s)		( $\frac{1}{2}$ -s) 35.4mph @ 11:53:00 (1s) 33.4mph @ 11:53:02 (3s) 31.3mph @ 11:53:00 (60s) 30.5mph @ 11:53:02 (120s)	( $\frac{1}{2}$ -s) 15.2mph @ 11:53:30 (1s) 16.4mph @ 11:53:31 (3s) 23.4mph @ 11:53:59 (60s) 27.4mph @ 11:53:59 (120s)		(1s) 32.9mph @ 11:53:00 (5s) 30.8mph @ 11:53:00 (60s) 30.1mph @ 11:53:02 (120s)	(1s) 17.5mph @ 11:53:31 (5s) 23.2mph @ 11:53:59 (60s) 27.0mph @ 11:53:59 (120s)	
2022-04-19 06:53:05 AM EST	998.47mb	4.79V	50.2°F 100%	59.2°F	SSE (160°)	34.6mph at 11:52:16 34.5mph @ 11:52:16 (0.1s) 33.9mph @ 11:52:16 ( $\frac{1}{2}$ -s) 33.2mph @ 11:52:16 (1s) 31.2mph @ 11:52:17 (3s) 25.1mph @ 11:52:57 (60s) 24.1mph @ 11:52:54 (120s)	19.9mph at 11:52:59 20.5mph @ 11:52:59 ( $\frac{1}{2}$ -s) 21.1mph @ 11:52:59 (1s) 22.4mph @ 11:52:59 (3s) 23.0mph @ 11:52:00 (60s) 23.5mph @ 11:52:09 (120s)	1938 / 24.9mph	40.0mph at 11:52:20 39.9mph @ 11:52:20 (0.1s) 38.8mph @ 11:52:21 ( $\frac{1}{2}$ -s) 38.4mph @ 11:52:00 (1s) 40.2mph @ 11:52:00 (3s) 31.7mph @ 11:52:56 (60s) 30.4mph @ 11:52:58 (120s)	20.5mph at 11:52:37 20.6mph @ 11:52:37 (0.1s) 21.6mph @ 11:52:32 ( $\frac{1}{2}$ -s) 23.1mph @ 11:52:33 (1s) 25.7mph @ 11:52:34 (3s) 29.4mph @ 11:52:00 (60s) 28.9mph @ 11:52:00 (120s)	8427 / 31.3mph	41.0mph at 11:52:20 39.5mph @ 11:52:21 ( $\frac{1}{2}$ -s) 38.3mph @ 11:52:21 (1s) 40.1mph @ 11:52:00 (3s) 31.2mph @ 11:52:56 (60s) 30.0mph @ 11:52:56 (120s)	20.2mph at 11:52:10 20.5mph @ 11:52:10 (0.1s) 22.0mph @ 11:52:11 (1s) 24.7mph @ 11:52:34 (3s) 29.1mph @ 11:52:00 (60s) 28.7mph @ 11:52:00 (120s)	17463 / 30.8mph
2022-04-19 06:52:05 AM EST	998.19mb	4.76V	50.2°F 100%	59.2°F	SSE (161°)	35.4mph at 11:51:57 35.3mph @ 11:51:57 (0.1s) 34.6mph @ 11:51:57 ( $\frac{1}{2}$ -s) 33.3mph @ 11:51:57 (1s) 30.5mph @ 11:50:59 (3s) 24.3mph @ 11:50:59 (60s) 23.7mph @ 11:51:45 (120s)	17.3mph at 11:51:22 17.6mph @ 11:51:23 ( $\frac{1}{2}$ -s) 17.8mph @ 11:51:23 (1s) 18.9mph @ 11:51:52 (3s) 22.7mph @ 11:51:26 (60s) 23.1mph @ 11:51:26 (120s)	1783 / 23.0mph	43.8mph at 11:51:57 43.6mph @ 11:51:57 (0.1s) 43.1mph @ 11:51:57 ( $\frac{1}{2}$ -s) 42.7mph @ 11:51:58 (1s) 40.3mph @ 11:51:58 (3s) 29.5mph @ 11:51:50 (60s) 29.0mph @ 11:51:58 (120s)	15.8mph at 11:51:20 15.9mph @ 11:51:20 (0.1s) 16.3mph @ 11:51:20 ( $\frac{1}{2}$ -s) 17.3mph @ 11:51:20 (1s) 20.3mph @ 11:51:21 (3s) 29.2mph @ 11:51:26 (60s) 27.6mph @ 11:51:26 (120s)	7901 / 29.4mph	43.4mph at 11:51:57 43.3mph @ 11:51:57 (0.1s) 42.9mph @ 11:51:57 ( $\frac{1}{2}$ -s) 42.4mph @ 11:51:57 (1s) 40.1mph @ 11:51:58 (3s) 29.1mph @ 11:51:48 (60s) 28.7mph @ 11:51:58 (120s)	18.7mph at 11:51:20 18.9mph @ 11:51:20 (0.1s) 19.4mph @ 11:51:20 (1s) 21.7mph @ 11:51:21 (3s) 27.0mph @ 11:51:26 (60s) 27.3mph @ 11:51:26 (120s)	16484 / 29.1mph
2022-04-19 06:51:05 AM EST	998.43mb	4.77V	50.3°F 100%	59.1°F	SSE (161°)	36.9mph at 11:50:01 36.8mph @ 11:50:01 (0.1s) 35.3mph @ 11:50:02 ( $\frac{1}{2}$ -s) 33.2mph @ 11:50:02 (1s) 31.3mph @ 11:50:04 (3s) 24.3mph @ 11:50:58 (60s) 23.7mph @ 11:50:05 (120s)	17.4mph at 11:50:46 17.8mph @ 11:50:46 ( $\frac{1}{2}$ -s) 18.1mph @ 11:50:47 (1s) 19.7mph @ 11:50:48 (3s) 22.8mph @ 11:49:59 (60s) 23.3mph @ 11:49:59 (120s)	1893 / 24.3mph	40.1mph at 11:50:24 39.9mph @ 11:50:24 (0.1s) 39.2mph @ 11:50:21 ( $\frac{1}{2}$ -s) 38.5mph @ 11:50:21 (1s) 36.7mph @ 11:50:23 (3s) 28.5mph @ 11:50:58 (60s) 28.3mph @ 11:50:12 (120s)	17.0mph at 11:50:33 17.1mph @ 11:50:33 (0.1s) 17.3mph @ 11:50:33 ( $\frac{1}{2}$ -s) 17.5mph @ 11:50:34 (1s) 19.1mph @ 11:50:34 (3s) 26.8mph @ 11:50:01 (60s) 27.8mph @ 11:50:58 (120s)	7661 / 28.5mph	39.7mph at 11:50:24 38.3mph @ 11:50:21 ( $\frac{1}{2}$ -s) 37.3mph @ 11:50:21 (1s) 35.7mph @ 11:50:23 (3s) 28.2mph @ 11:50:58 (60s) 28.0mph @ 11:50:12 (120s)	17.9mph at 11:50:33 18.1mph @ 11:50:33 (0.1s) 18.2mph @ 11:50:34 (1s) 20.7mph @ 11:50:34 (3s) 26.4mph @ 11:50:01 (60s) 27.4mph @ 11:50:58 (120s)	15996 / 28.3mph
2022-04-19 06:50:05 AM EST	998.41mb	4.80V	50.3°F 100%	59.1°F	SSE (163°)	33.3mph at 11:49:48 33.2mph @ 11:49:48 (0.1s) 32.3mph @ 11:49:48 ( $\frac{1}{2}$ -s) 31.1mph @ 11:49:48 (1s) 27.8mph @ 11:49:49 (3s) 24.0mph @ 11:49:14 (60s) 23.9mph @ 11:48:59 (120s)	17.1mph at 11:49:34 17.6mph @ 11:49:35 ( $\frac{1}{2}$ -s) 17.9mph @ 11:49:35 (1s) 19.1mph @ 11:49:36 (3s) 22.8mph @ 11:49:58 (60s) 23.2mph @ 11:49:54 (120s)	1769 / 22.9mph	39.4mph at 11:49:26 39.3mph @ 11:49:26 (0.1s) 38.3mph @ 11:49:26 ( $\frac{1}{2}$ -s) 36.3mph @ 11:49:26 (1s) 33.3mph @ 11:48:59 (3s) 29.4mph @ 11:49:13 (60s) 29.0mph @ 11:49:00 (120s)	17.0mph at 11:49:09 17.0mph @ 11:49:09 (0.1s) 17.6mph @ 11:49:09 ( $\frac{1}{2}$ -s) 18.0mph @ 11:49:10 (1s) 21.7mph @ 11:49:46 (3s) 27.0mph @ 11:49:59 (60s) 27.7mph @ 11:49:55 (120s)	7260 / 27.1mph	39.6mph at 11:49:26 38.5mph @ 11:49:26 (0.1s) 36.5mph @ 11:49:26 (1s) 32.7mph @ 11:49:59 (3s) 29.2mph @ 11:49:12 (60s) 28.8mph @ 11:49:00 (120s)	17.5mph at 11:49:45 18.4mph @ 11:49:09 ( $\frac{1}{2}$ -s) 19.2mph @ 11:49:10 (1s) 21.5mph @ 11:49:46 (3s) 26.6mph @ 11:49:58 (60s) 27.4mph @ 11:49:55 (120s)	15077 / 26.7mph
2022-04-19 06:49:05 AM EST	998.38mb	4.79V	50.2°F 100%	59.1°F	SSE (164°)	34.9mph at 11:48:18 34.8mph @ 11:48:18 (0.1s) 34.2mph @ 11:48:18 ( $\frac{1}{2}$ -s) 33.4mph @ 11:48:18 (1s) 31.4mph @ 11:48:18 (3s) 24.3mph @ 11:48:37 (60s) 24.2mph @ 11:47:59 (120s)	18.3mph at 11:48:49 18.6mph @ 11:48:39 ( $\frac{1}{2}$ -s) 18.9mph @ 11:48:39 (1s) 19.8mph @ 11:48:40 (3s) 23.3mph @ 11:48:53 (60s) 23.6mph @ 11:48:50 (120s)	1854 / 23.9mph	41.3mph at 11:48:18 41.3mph @ 11:48:17 (0.1s) 40.9mph @ 11:48:18 ( $\frac{1}{2}$ -s) 40.8mph @ 11:48:18 (1s) 38.3mph @ 11:48:16 (3s) 29.3mph @ 11:47:59 (60s) 29.0mph @ 11:48:58 (120s)	13.3mph at 11:47:59 15.4mph @ 11:47:59 (0.1s) 17.0mph @ 11:47:59 ( $\frac{1}{2}$ -s) 17.4mph @ 11:48:39 (1s) 19.6mph @ 11:48:39 (3s) 27.4mph @ 11:48:51 (60s) 27.7mph @ 11:48:12 (120s)	7673 / 28.6mph	42.2mph at 11:48:15 42.2mph @ 11:48:15 (0.1s) 41.3mph @ 11:48:15 ( $\frac{1}{2}$ -s) 40.6mph @ 11:48:18 (1s) 37.7mph @ 11:48:18 (3s) 29.0mph @ 11:47:59 (60s) 28.8mph @ 11:48:58 (120s)	17.7mph at 11:48:39 17.9mph @ 11:48:39 ( $\frac{1}{2}$ -s) 18.1mph @ 11:48:39 (1s) 19.9mph @ 11:48:39 (3s) 27.3mph @ 11:48:51 (60s) 27.4mph @ 11:48:12 (120s)	16144 / 28.5mph
2022-04-19 06:48:05 AM EST	998.46mb	4.78V	50.0°F 100%	59.0°F	SSE (161°)	30.0mph at 11:47:26 30.2mph @ 11:47:40 (NoQC) 29.5mph @ 11:47:26	17.7mph at 11:47:35 17.8mph @ 11:47:35 ( $\frac{1}{2}$ -s) 18.4mph @ 11:47:35	1866 / 24.0mph	37.8mph at 11:47:47 37.6mph @ 11:47:41 (0.1s) 36.9mph @ 11:47:25	17.6mph at 11:47:58 17.7mph @ 11:47:58 (0.1s) 19.8mph @ 11:47:56	7891 / 29.4mph	38.4mph at 11:47:41 37.0mph @ 11:47:25 ( $\frac{1}{2}$ -s) 36.4mph @ 11:47:25	18.8mph at 11:47:58 20.4mph @ 11:47:58 ( $\frac{1}{2}$ -s) 21.2mph @ 11:47:56	16436 / 29.0mph

<b>AM EST to 2022-04-19 06:47:59 AM EST (60s)</b>						<b>(½-s) 29.2mph @ 11:47:26 (1s) 26.7mph @ 11:47:41 (3s) 24.5mph @ 11:47:00 (60s) 24.7mph @ 11:47:15 (120s)</b>	<b>(1s) 19.9mph @ 11:47:36 (5s) 23.3mph @ 11:47:43 (60s) 24.2mph @ 11:47:58 (120s)</b>		<b>(½-s) 36.1mph @ 11:47:25 (1s) 34.2mph @ 11:47:27 (3s) 29.6mph @ 11:47:53 (60s) 29.0mph @ 11:47:13 (120s)</b>	<b>(½-s) 20.5mph @ 11:47:56 (1s) 22.3mph @ 11:47:58 (3s) 27.0mph @ 11:47:03 (60s) 28.3mph @ 11:47:24 (120s)</b>		<b>(1s) 33.9mph @ 11:47:27 (5s) 29.2mph @ 11:47:53 (60s) 28.6mph @ 11:47:14 (120s)</b>	<b>(1s) 22.2mph @ 11:46:59 (5s) 26.5mph @ 11:47:04 (60s) 28.0mph @ 11:47:58 (120s)</b>	
2022-04-19 06:47:05 AM EST  <b>2022-04-19 06:45:59 AM EST to 2022-04-19 06:46:59 AM EST (60s)</b>	998.45mb	4.79V	50.0°F 100%	59.0°F	<b>SSE (168°)</b>	<b>35.2mph at 11:46:23 35.0mph @ 11:46:23 (0.1s) 33.8mph @ 11:46:23 (½-s) 31.9mph @ 11:46:23 (1s) 30.1mph @ 11:46:03 (3s) 25.7mph @ 11:46:42 (60s) 25.1mph @ 11:46:39 (120s)</b>	<b>15.9mph at 11:46:15 16.6mph @ 11:46:15 (½-s) 17.5mph @ 11:46:15 (1s) 19.2mph @ 11:46:46 (5s) 24.4mph @ 11:46:58 (60s) 24.4mph @ 11:46:53 (120s)</b>	1902 / 24.4mph	<b>42.2mph at 11:46:00 42.1mph @ 11:46:00 (0.1s) 41.7mph @ 11:46:01 (½-s) 40.5mph @ 11:46:01 (1s) 36.3mph @ 11:46:03 (3s) 30.5mph @ 11:46:05 (60s) 31.0mph @ 11:46:01 (120s)</b>	<b>17.2mph at 11:46:51 17.4mph @ 11:46:51 (0.1s) 18.0mph @ 11:46:52 (½-s) 18.3mph @ 11:46:52 (1s) 19.7mph @ 11:46:52 (3s) 27.3mph @ 11:46:58 (60s) 28.5mph @ 11:46:58 (120s)</b>	7347 / 27.4mph	<b>42.4mph at 11:46:00 42.4mph @ 11:46:00 (0.1s) 41.9mph @ 11:46:01 (½-s) 40.6mph @ 11:46:01 (1s) 36.0mph @ 11:46:03 (3s) 30.2mph @ 11:46:05 (60s) 30.6mph @ 11:46:01 (120s)</b>	<b>17.7mph at 11:46:52 17.9mph @ 11:46:52 (½-s) 18.5mph @ 11:46:52 (1s) 19.6mph @ 11:46:52 (3s) 26.9mph @ 11:46:58 (60s) 28.1mph @ 11:46:58 (120s)</b>	15238 / 26.9mph
2022-04-19 06:46:05 AM EST  <b>2022-04-19 06:44:59 AM EST to 2022-04-19 06:45:59 AM EST (60s)</b>	998.39mb	4.80V	50.0°F 99%	58.9°F	<b>SSE (162°)</b>	<b>34.7mph at 11:45:46 34.4mph @ 11:45:46 (0.1s) 32.9mph @ 11:45:46 (½-s) 31.1mph @ 11:45:47 (1s) 29.7mph @ 11:45:47 (3s) 24.9mph @ 11:44:59 (60s) 24.8mph @ 11:45:55 (120s)</b>	<b>19.3mph at 11:45:29 19.8mph @ 11:45:01 (½-s) 19.9mph @ 11:45:01 (1s) 21.1mph @ 11:45:03 (3s) 24.2mph @ 11:45:44 (60s) 24.3mph @ 11:45:09 (120s)</b>	1901 / 24.4mph	<b>43.8mph at 11:45:17 43.6mph @ 11:45:17 (0.1s) 42.8mph @ 11:45:17 (½-s) 40.4mph @ 11:45:17 (1s) 37.8mph @ 11:45:19 (3s) 32.3mph @ 11:44:59 (60s) 31.2mph @ 11:45:52 (120s)</b>	<b>16.7mph at 11:45:01 16.7mph @ 11:45:01 (0.1s) 17.3mph @ 11:45:01 (½-s) 18.1mph @ 11:45:01 (1s) 21.9mph @ 11:45:30 (3s) 29.5mph @ 11:45:57 (60s) 30.4mph @ 11:45:11 (120s)</b>	7979 / 29.7mph	<b>43.6mph at 11:45:17 43.5mph @ 11:45:17 (0.1s) 42.3mph @ 11:45:17 (½-s) 40.1mph @ 11:45:17 (1s) 37.3mph @ 11:45:19 (3s) 31.8mph @ 11:44:59 (60s) 30.9mph @ 11:45:51 (120s)</b>	<b>17.2mph at 11:45:01 17.5mph @ 11:45:01 (½-s) 18.2mph @ 11:45:01 (1s) 21.6mph @ 11:45:30 (3s) 29.2mph @ 11:45:57 (60s) 30.1mph @ 11:45:11 (120s)</b>	16659 / 29.4mph
2022-04-19 06:45:06 AM EST  <b>2022-04-19 06:43:59 AM EST to 2022-04-19 06:44:59 AM EST (60s)</b>	998.55mb	4.80V	50.0°F 100%	58.9°F	<b>SSE (160°)</b>	<b>36.1mph at 11:44:40 35.8mph @ 11:44:40 (0.1s) 35.3mph @ 11:44:41 (½-s) 34.3mph @ 11:44:41 (1s) 29.9mph @ 11:44:43 (3s) 25.3mph @ 11:44:54 (60s) 25.0mph @ 11:44:00 (120s)</b>	<b>18.6mph at 11:44:56 18.9mph @ 11:44:56 (½-s) 19.0mph @ 11:44:56 (1s) 19.9mph @ 11:44:57 (3s) 24.0mph @ 11:44:06 (60s) 24.4mph @ 11:44:40 (120s)</b>	1938 / 24.9mph	<b>41.8mph at 11:44:39 41.7mph @ 11:44:39 (0.1s) 41.1mph @ 11:44:40 (½-s) 40.1mph @ 11:44:40 (1s) 39.2mph @ 11:44:42 (3s) 32.8mph @ 11:44:54 (60s) 31.0mph @ 11:44:56 (120s)</b>	<b>21.6mph at 11:44:31 21.7mph @ 11:44:31 (0.1s) 22.7mph @ 11:44:56 (½-s) 23.6mph @ 11:44:56 (1s) 24.8mph @ 11:44:33 (3s) 29.5mph @ 11:43:59 (60s) 28.4mph @ 11:43:59 (120s)</b>	8680 / 32.3mph	<b>41.5mph at 11:44:39 40.3mph @ 11:44:40 (½-s) 39.6mph @ 11:44:40 (1s) 39.0mph @ 11:44:42 (3s) 32.3mph @ 11:44:54 (60s) 30.7mph @ 11:44:56 (120s)</b>	<b>21.3mph at 11:44:31 22.3mph @ 11:44:31 (½-s) 23.2mph @ 11:44:33 (1s) 24.0mph @ 11:44:33 (3s) 29.3mph @ 11:43:59 (60s) 28.2mph @ 11:43:59 (120s)</b>	18028 / 31.8mph
2022-04-19 06:44:05 AM EST  <b>2022-04-19 06:42:59 AM EST to 2022-04-19 06:43:59 AM EST (60s)</b>	998.45mb	4.77V	50.2°F 100%	58.9°F	<b>SSE (163°)</b>	<b>34.4mph at 11:43:58 34.2mph @ 11:43:57 (0.1s) 34.0mph @ 11:43:58 (½-s) 33.6mph @ 11:43:58 (1s) 29.6mph @ 11:43:58 (3s) 25.6mph @ 11:43:02 (60s) 26.4mph @ 11:43:09 (120s)</b>	<b>17.9mph at 11:43:24 18.3mph @ 11:43:25 (½-s) 18.6mph @ 11:43:25 (1s) 19.8mph @ 11:43:26 (3s) 24.2mph @ 11:43:55 (60s) 24.7mph @ 11:43:55 (120s)</b>	1907 / 24.5mph	<b>40.1mph at 11:43:06 39.8mph @ 11:43:06 (0.1s) 39.4mph @ 11:43:06 (½-s) 37.8mph @ 11:43:06 (1s) 35.6mph @ 11:43:19 (3s) 29.6mph @ 11:43:58 (60s) 28.9mph @ 11:43:20 (120s)</b>	<b>15.9mph at 11:43:43 16.0mph @ 11:43:43 (0.1s) 16.3mph @ 11:43:43 (½-s) 17.0mph @ 11:43:43 (1s) 18.8mph @ 11:43:44 (3s) 27.2mph @ 11:43:01 (60s) 27.8mph @ 11:43:45 (120s)</b>	7965 / 29.6mph	<b>39.2mph at 11:43:38 38.1mph @ 11:43:34 (½-s) 37.1mph @ 11:43:39 (1s) 35.1mph @ 11:43:19 (3s) 29.5mph @ 11:43:58 (60s) 28.6mph @ 11:43:20 (120s)</b>	<b>18.0mph at 11:43:43 18.1mph @ 11:43:43 (½-s) 18.3mph @ 11:43:43 (1s) 19.5mph @ 11:43:44 (3s) 27.0mph @ 11:43:01 (60s) 27.6mph @ 11:43:45 (120s)</b>	16689 / 29.5mph
2022-04-19 06:43:05 AM EST  <b>2022-04-19 06:41:59 AM EST to 2022-04-19 06:42:59 AM EST (60s)</b>	998.57mb	4.79V	50.3°F 100%	58.8°F	<b>S (169°)</b>	<b>34.4mph at 11:42:07 34.3mph @ 11:42:07 (0.1s) 34.1mph @ 11:42:07 (½-s) 33.9mph @ 11:42:08 (1s) 32.1mph @ 11:42:09 (3s) 27.9mph @ 11:42:11 (60s) 27.3mph @ 11:42:15 (120s)</b>	<b>16.9mph at 11:42:45 17.4mph @ 11:42:46 (½-s) 17.9mph @ 11:42:46 (1s) 20.3mph @ 11:42:47 (3s) 25.2mph @ 11:42:58 (60s) 26.2mph @ 11:42:58 (120s)</b>	1978 / 25.4mph	<b>37.0mph at 11:42:13 36.8mph @ 11:42:13 (0.1s) 36.1mph @ 11:42:13 (½-s) 35.2mph @ 11:42:14 (1s) 33.0mph @ 11:42:14 (3s) 30.3mph @ 11:42:14 (60s) 29.0mph @ 11:42:15 (120s)</b>	<b>16.1mph at 11:41:59 17.2mph @ 11:42:31 (0.1s) 17.4mph @ 11:42:18 (½-s) 17.7mph @ 11:42:18 (1s) 18.9mph @ 11:42:32 (3s) 26.9mph @ 11:42:47 (60s) 28.2mph @ 11:42:56 (120s)</b>	7324 / 27.3mph	<b>37.9mph at 11:42:13 37.2mph @ 11:42:13 (½-s) 35.9mph @ 11:42:13 (1s) 33.1mph @ 11:42:14 (3s) 30.0mph @ 11:42:14 (60s) 28.7mph @ 11:42:15 (120s)</b>	<b>17.5mph at 11:42:31 17.9mph @ 11:42:31 (½-s) 18.1mph @ 11:42:32 (1s) 19.4mph @ 11:42:32 (3s) 26.7mph @ 11:42:53 (60s) 27.9mph @ 11:42:56 (120s)</b>	15277 / 27.0mph
2022-04-19 06:42:05 AM EST  <b>2022-04-19 06:40:59</b>	998.61mb	4.80V	50.2°F 100%	58.8°F	<b>SSE (167°)</b>	<b>40.4mph at 11:41:16 40.2mph @ 11:41:16 (0.1s) 39.8mph @ 11:41:17</b>	<b>19.8mph at 11:41:07 20.1mph @ 11:41:08 (½-s) 20.5mph @ 11:41:08</b>	2124 / 27.1mph	<b>43.8mph at 11:41:41 43.7mph @ 11:41:41 (0.1s) 43.1mph @ 11:41:41</b>	<b>18.4mph at 11:41:51 18.5mph @ 11:41:51 (0.1s) 19.2mph @ 11:41:51</b>	7873 / 29.3mph	<b>44.5mph at 11:41:41 44.4mph @ 11:41:41 (0.1s) 43.1mph @ 11:41:41</b>	<b>19.2mph at 11:41:51 19.7mph @ 11:41:51 (½-s) 20.4mph @ 11:41:51</b>	16420 / 29.0mph

<b>AM EST to 2022-04-19 06:41:59 AM EST (60s)</b>						<b>(½-s) 39.3mph @ 11:41:17 (1s) 35.4mph @ 11:41:18 (3s) 27.6mph @ 11:41:20 (60s) 26.7mph @ 11:41:54 (120s)</b>	<b>(1s) 21.8mph @ 11:41:51 (5s) 26.4mph @ 11:40:59 (60s) 24.6mph @ 11:40:59 (120s)</b>		<b>(½-s) 41.7mph @ 11:41:42 (1s) 38.6mph @ 11:41:43 (3s) 29.8mph @ 11:41:50 (60s) 28.5mph @ 11:41:58 (120s)</b>	<b>(½-s) 20.5mph @ 11:41:51 (1s) 22.5mph @ 11:41:04 (3s) 27.3mph @ 11:41:06 (60s) 26.2mph @ 11:41:04 (120s)</b>		<b>(½-s) 41.4mph @ 11:41:42 (1s) 38.1mph @ 11:41:43 (3s) 29.3mph @ 11:41:50 (60s) 28.2mph @ 11:41:58 (120s)</b>	<b>(1s) 22.7mph @ 11:41:04 (3s) 27.0mph @ 11:41:06 (60s) 26.0mph @ 11:41:02 (120s)</b>	
2022-04-19 06:41:05 AM EST  <b>2022-04-19 06:39:59 AM EST to 2022-04-19 06:40:59 AM EST (60s)</b>	998.76mb	4.79V	50.2°F 100%	58.7°F	<b>S (171°)</b>	<b>39.7mph at 11:40:30 39.4mph @ 11:40:30 (0.1s) 38.9mph @ 11:40:30 (½-s) 38.8mph @ 11:40:31 (1s) 37.1mph @ 11:40:32 (3s) 26.4mph @ 11:40:58 (60s) 25.0mph @ 11:40:47 (120s)</b>	<b>19.0mph at 11:40:42 19.4mph @ 11:40:42 (½-s) 19.4mph @ 11:39:59 (1s) 20.1mph @ 11:40:00 (½-s) 22.6mph @ 11:40:02 (60s) 23.5mph @ 11:40:07 (120s)</b>	2065 / 26.4mph	<b>37.1mph at 11:40:30 36.9mph @ 11:40:30 (0.1s) 36.7mph @ 11:40:30 (½-s) 36.1mph @ 11:40:30 (1s) 34.8mph @ 11:40:32 (3s) 27.8mph @ 11:40:58 (60s) 26.6mph @ 11:40:35 (120s)</b>	<b>11.0mph at 11:39:59 13.7mph @ 11:39:59 (0.1s) 17.5mph @ 11:39:59 (½-s) 18.8mph @ 11:39:59 (1s) 20.4mph @ 11:39:59 (3s) 24.6mph @ 11:40:00 (60s) 25.4mph @ 11:40:00 (120s)</b>	7474 / 27.8mph	<b>36.9mph at 11:40:29 36.6mph @ 11:40:30 (½-s) 35.6mph @ 11:40:30 (1s) 34.1mph @ 11:40:32 (3s) 27.5mph @ 11:40:58 (60s) 26.3mph @ 11:40:46 (120s)</b>	<b>17.1mph at 11:39:59 19.9mph @ 11:39:59 (0.1s) 19.1mph @ 11:39:59 (½-s) 20.6mph @ 11:39:59 (1s) 24.3mph @ 11:40:00 (60s) 25.1mph @ 11:40:00 (120s)</b>	15571 / 27.5mph
2022-04-19 06:40:05 AM EST  <b>2022-04-19 06:38:59 AM EST to 2022-04-19 06:39:59 AM EST (60s)</b>	998.80mb	4.79V	50.0°F 100%	58.7°F	<b>S (170°)</b>	<b>28.5mph at 11:39:00 28.1mph @ 11:39:00 (0.1s) 28.0mph @ 11:38:59 (½-s) 24.8mph @ 11:39:02 (60s) 25.3mph @ 11:38:59 (120s)</b>	<b>16.3mph at 11:39:49 16.6mph @ 11:39:49 (½-s) 16.9mph @ 11:39:49 (1s) 17.5mph @ 11:39:50 (½-s) 22.8mph @ 11:39:58 (60s) 23.7mph @ 11:39:58 (120s)</b>	1768 / 22.8mph	<b>35.1mph at 11:39:42 35.1mph @ 11:39:42 (0.1s) 34.6mph @ 11:39:42 (½-s) 34.5mph @ 11:39:42 (1s) 32.0mph @ 11:39:43 (3s) 28.8mph @ 11:39:46 (60s) 27.4mph @ 11:38:59 (120s)</b>	<b>13.9mph at 11:39:51 13.9mph @ 11:39:51 (0.1s) 14.1mph @ 11:39:51 (½-s) 14.5mph @ 11:39:51 (1s) 16.4mph @ 11:39:52 (3s) 24.8mph @ 11:39:58 (60s) 25.5mph @ 11:39:58 (120s)</b>	6656 / 24.8mph	<b>35.5mph at 11:39:42 34.7mph @ 11:39:42 (½-s) 34.4mph @ 11:39:42 (1s) 31.8mph @ 11:39:59 (3s) 26.4mph @ 11:39:46 (60s) 27.0mph @ 11:38:59 (120s)</b>	<b>15.0mph at 11:39:51 15.1mph @ 11:39:51 (0.1s) 15.3mph @ 11:39:51 (½-s) 16.1mph @ 11:39:53 (1s) 24.5mph @ 11:39:58 (60s) 25.2mph @ 11:39:58 (120s)</b>	13867 / 24.6mph
2022-04-19 06:39:05 AM EST  <b>2022-04-19 06:37:59 AM EST to 2022-04-19 06:38:59 AM EST (60s)</b>	998.73mb	4.77V	50.0°F 100%	58.6°F	<b>SSE (168°)</b>	<b>34.6mph at 11:38:53 34.5mph @ 11:38:53 (0.1s) 34.0mph @ 11:38:53 (½-s) 33.3mph @ 11:38:53 (1s) 31.8mph @ 11:38:51 (3s) 25.9mph @ 11:37:59 (60s) 27.1mph @ 11:38:03 (120s)</b>	<b>16.6mph at 11:38:31 16.8mph @ 11:38:31 (½-s) 17.2mph @ 11:38:32 (1s) 18.9mph @ 11:38:33 (3s) 23.4mph @ 11:38:36 (60s) 25.1mph @ 11:38:49 (120s)</b>	1924 / 24.7mph	<b>37.1mph at 11:38:38 36.9mph @ 11:38:38 (0.1s) 35.9mph @ 11:38:57 (½-s) 35.3mph @ 11:38:58 (1s) 32.5mph @ 11:38:39 (3s) 28.6mph @ 11:37:59 (60s) 29.3mph @ 11:38:01 (120s)</b>	<b>15.8mph at 11:38:43 15.9mph @ 11:38:43 (0.1s) 16.4mph @ 11:38:43 (½-s) 16.9mph @ 11:38:44 (1s) 19.9mph @ 11:38:45 (3s) 25.8mph @ 11:38:32 (60s) 27.3mph @ 11:38:48 (120s)</b>	7018 / 26.2mph	<b>37.4mph at 11:38:57 36.9mph @ 11:38:57 (0.1s) 36.2mph @ 11:38:58 (½-s) 31.9mph @ 11:38:39 (3s) 28.1mph @ 11:37:59 (60s) 28.6mph @ 11:38:03 (120s)</b>	<b>16.6mph at 11:38:44 16.8mph @ 11:38:44 (0.1s) 17.1mph @ 11:38:44 (½-s) 19.6mph @ 11:38:32 (3s) 25.4mph @ 11:38:55 (60s) 26.9mph @ 11:38:56 (120s)</b>	14620 / 25.9mph
2022-04-19 06:38:05 AM EST  <b>2022-04-19 06:36:59 AM EST to 2022-04-19 06:37:59 AM EST (60s)</b>	998.82mb	4.77V	50.0°F 100%	58.6°F	<b>SSE (165°)</b>	<b>37.8mph at 11:37:54 37.6mph @ 11:37:54 (0.1s) 37.3mph @ 11:37:54 (½-s) 36.6mph @ 11:37:54 (1s) 33.1mph @ 11:37:21 (3s) 28.8mph @ 11:37:03 (60s) 27.4mph @ 11:37:23 (120s)</b>	<b>18.0mph at 11:37:38 18.4mph @ 11:37:38 (½-s) 18.9mph @ 11:37:38 (1s) 19.8mph @ 11:37:39 (3s) 25.8mph @ 11:37:53 (60s) 26.9mph @ 11:37:52 (120s)</b>	2022 / 25.9mph	<b>40.6mph at 11:37:00 40.4mph @ 11:37:00 (0.1s) 40.0mph @ 11:37:00 (½-s) 39.7mph @ 11:37:51 (1s) 38.6mph @ 11:37:53 (3s) 30.6mph @ 11:37:05 (60s) 29.3mph @ 11:37:55 (120s)</b>	<b>17.0mph at 11:37:10 17.1mph @ 11:37:10 (0.1s) 18.2mph @ 11:37:10 (½-s) 19.7mph @ 11:37:11 (1s) 22.4mph @ 11:37:26 (3s) 28.1mph @ 11:37:50 (60s) 28.3mph @ 11:36:59 (120s)</b>	7683 / 28.6mph	<b>40.1mph at 11:37:52 39.6mph @ 11:37:52 (0.1s) 39.5mph @ 11:37:52 (½-s) 38.2mph @ 11:37:53 (1s) 30.1mph @ 11:37:05 (60s) 28.9mph @ 11:37:55 (120s)</b>	<b>17.8mph at 11:37:10 18.4mph @ 11:37:10 (0.1s) 19.0mph @ 11:37:49 (½-s) 22.1mph @ 11:37:49 (1s) 27.8mph @ 11:37:49 (3s) 27.8mph @ 11:38:59 (60s) 28.8mph @ 11:38:59 (120s)</b>	15915 / 28.1mph
2022-04-19 06:37:05 AM EST  <b>2022-04-19 06:35:59 AM EST to 2022-04-19 06:36:59 AM EST (60s)</b>	998.87mb	4.79V	49.9°F 100%	58.5°F	<b>S (169°)</b>	<b>39.9mph at 11:36:10 39.7mph @ 11:36:10 (0.1s) 38.9mph @ 11:36:10 (½-s) 38.9mph @ 11:36:11 (1s) 36.4mph @ 11:36:12 (3s) 28.3mph @ 11:36:58 (60s) 27.1mph @ 11:36:58 (120s)</b>	<b>19.8mph at 11:36:44 20.3mph @ 11:36:18 (½-s) 20.6mph @ 11:36:00 (1s) 22.2mph @ 11:36:01 (3s) 25.7mph @ 11:36:01 (60s) 24.3mph @ 11:38:03 (120s)</b>	2222 / 28.3mph	<b>40.3mph at 11:36:10 40.1mph @ 11:36:10 (0.1s) 39.8mph @ 11:36:11 (½-s) 39.3mph @ 11:36:11 (1s) 37.9mph @ 11:36:12 (3s) 29.9mph @ 11:36:56 (60s) 28.3mph @ 11:36:51 (120s)</b>	<b>14.7mph at 11:35:59 20.1mph @ 11:35:59 (0.1s) 21.3mph @ 11:36:03 (½-s) 22.4mph @ 11:36:03 (1s) 23.2mph @ 11:36:03 (3s) 26.5mph @ 11:36:03 (60s) 26.0mph @ 11:36:03 (120s)</b>	8017 / 29.8mph	<b>39.8mph at 11:36:10 39.3mph @ 11:36:11 (0.1s) 39.2mph @ 11:36:10 (½-s) 38.0mph @ 11:36:12 (1s) 29.4mph @ 11:36:56 (60s) 27.8mph @ 11:36:51 (120s)</b>	<b>20.7mph at 11:36:02 21.4mph @ 11:36:03 (0.1s) 21.6mph @ 11:36:03 (½-s) 22.7mph @ 11:36:03 (1s) 26.1mph @ 11:36:03 (60s) 25.6mph @ 11:36:03 (120s)</b>	16637 / 29.4mph
2022-04-19 06:36:05 AM EST  <b>2022-04-19 06:34:59 AM EST</b>	998.93mb	4.80V	49.8°F 100%	58.5°F	<b>S (169°)</b>	<b>32.6mph at 11:35:36 32.3mph @ 11:35:36 (0.1s) 31.6mph @ 11:35:36 (½-s)</b>	<b>18.9mph at 11:35:15 19.9mph @ 11:35:15 (½-s) 20.1mph @ 11:35:49 (1s)</b>	2028 / 26.0mph	<b>34.1mph at 11:35:34 34.0mph @ 11:35:34 (0.1s) 33.7mph @ 11:35:34 (½-s)</b>	<b>17.1mph at 11:34:59 17.5mph @ 11:35:43 (0.1s) 18.0mph @ 11:35:43 (½-s)</b>	7172 / 26.7mph	<b>33.8mph at 11:35:16 32.9mph @ 11:35:34 (0.1s) 31.9mph @ 11:35:34 (½-s)</b>	<b>17.0mph at 11:35:43 17.1mph @ 11:35:44 (0.1s) 17.8mph @ 11:35:44 (½-s)</b>	14850 / 26.3mph

<p>AM EST to 2022-04-19 06:35:59 AM EST (60s)</p>						<p>(½-s) 31.3mph @ 11:35:40 (1s) 31.0mph @ 11:35:41 (3s) 26.3mph @ 11:35:46 (60s) 25.3mph @ 11:35:03 (120s)</p>	<p>(1s) 21.5mph @ 11:35:49 (3s) 22.7mph @ 11:35:06 (60s) 24.5mph @ 11:35:58 (120s)</p>		<p>(½-s) 33.0mph @ 11:35:34 (1s) 30.8mph @ 11:35:58 (3s) 27.5mph @ 11:35:42 (60s) 27.6mph @ 11:35:02 (120s)</p>	<p>(½-s) 18.4mph @ 11:35:44 (1s) 21.1mph @ 11:35:50 (3s) 25.2mph @ 11:35:05 (60s) 26.2mph @ 11:35:58 (120s)</p>		<p>(1s) 30.3mph @ 11:35:21 (3s) 27.0mph @ 11:35:42 (60s) 27.2mph @ 11:35:01 (120s)</p>	<p>(1s) 21.0mph @ 11:35:11 (3s) 24.9mph @ 11:35:11 (60s) 25.9mph @ 11:35:58 (120s)</p>	
<p>2022-04-19 06:35:05 AM EST</p> <p>2022-04-19 06:33:59 AM EST to 2022-04-19 06:34:59 AM EST (60s)</p>	998.98mb	4.77V	49.8°F 100%	58.5°F	SSE (167°)	<p>34.6mph at 11:34:52 34.5mph @ 11:34:52 (0.1s) 33.5mph @ 11:34:52 (½-s) 32.4mph @ 11:34:52 (1s) 29.6mph @ 11:33:59 (3s) 27.6mph @ 11:34:03 (60s) 25.9mph @ 11:34:07 (120s)</p>	<p>15.7mph at 11:34:40 15.9mph @ 11:34:40 (½-s) 16.3mph @ 11:34:40 (1s) 16.8mph @ 11:34:41 (3s) 23.0mph @ 11:34:58 (60s) 25.0mph @ 11:34:51 (120s)</p>	1786 / 23.1mph	<p>36.2mph at 11:34:02 36.1mph @ 11:34:02 (0.1s) 35.9mph @ 11:34:02 (½-s) 35.4mph @ 11:34:03 (1s) 33.9mph @ 11:34:03 (3s) 29.7mph @ 11:34:04 (60s) 28.8mph @ 11:34:04 (120s)</p>	<p>14.7mph at 11:34:19 14.8mph @ 11:34:19 (0.1s) 15.0mph @ 11:34:19 (½-s) 15.4mph @ 11:34:20 (1s) 18.7mph @ 11:34:20 (3s) 25.6mph @ 11:34:51 (60s) 27.2mph @ 11:34:51 (120s)</p>	6917 / 25.8mph	<p>36.3mph at 11:34:02 36.1mph @ 11:34:02 (0.1s) 35.4mph @ 11:34:03 (½-s) 33.4mph @ 11:34:03 (1s) 29.3mph @ 11:34:03 (60s) 28.4mph @ 11:34:04 (120s)</p>	<p>15.6mph at 11:34:19 15.7mph @ 11:34:20 (½-s) 16.1mph @ 11:34:20 (1s) 18.6mph @ 11:34:20 (3s) 25.4mph @ 11:34:51 (60s) 26.9mph @ 11:34:51 (120s)</p>	14410 / 25.5mph
<p>2022-04-19 06:34:05 AM EST</p> <p>2022-04-19 06:32:59 AM EST to 2022-04-19 06:33:59 AM EST (60s)</p>	998.95mb	4.76V	49.8°F 100%	58.4°F	SSE (167°)	<p>37.2mph at 11:33:20 36.9mph @ 11:33:20 (0.1s) 36.1mph @ 11:33:21 (½-s) 34.7mph @ 11:33:40 (1s) 31.9mph @ 11:33:42 (3s) 27.4mph @ 11:33:58 (60s) 25.6mph @ 11:33:58 (120s)</p>	<p>18.6mph at 11:33:09 19.0mph @ 11:33:09 (½-s) 19.3mph @ 11:33:09 (1s) 20.8mph @ 11:33:10 (3s) 23.7mph @ 11:33:02 (60s) 23.2mph @ 11:33:03 (120s)</p>	2146 / 27.4mph	<p>39.9mph at 11:33:28 39.5mph @ 11:33:29 (0.1s) 39.0mph @ 11:33:23 (½-s) 37.8mph @ 11:33:29 (1s) 36.4mph @ 11:33:31 (3s) 29.3mph @ 11:33:58 (60s) 28.4mph @ 11:33:58 (120s)</p>	<p>19.8mph at 11:33:19 19.9mph @ 11:33:19 (0.1s) 20.6mph @ 11:33:19 (½-s) 21.1mph @ 11:33:19 (1s) 22.6mph @ 11:33:47 (3s) 27.4mph @ 11:33:13 (60s) 26.4mph @ 11:33:23 (120s)</p>	7881 / 29.3mph	<p>40.2mph at 11:33:23 39.2mph @ 11:33:23 (½-s) 37.6mph @ 11:33:23 (1s) 36.1mph @ 11:33:30 (3s) 28.9mph @ 11:33:58 (60s) 28.1mph @ 11:33:58 (120s)</p>	<p>19.1mph at 11:33:18 19.9mph @ 11:33:19 (½-s) 20.5mph @ 11:33:19 (1s) 23.3mph @ 11:33:47 (3s) 26.9mph @ 11:33:19 (60s) 26.1mph @ 11:33:22 (120s)</p>	16387 / 28.9mph
<p>2022-04-19 06:33:05 AM EST</p> <p>2022-04-19 06:31:59 AM EST to 2022-04-19 06:32:59 AM EST (60s)</p>	998.97mb	4.79V	49.7°F 100%	58.4°F	SSE (163°)	<p>32.2mph at 11:32:37 32.0mph @ 11:32:37 (0.1s) 31.6mph @ 11:32:37 (½-s) 31.0mph @ 11:32:38 (1s) 27.8mph @ 11:32:39 (3s) 23.8mph @ 11:32:58 (60s) 24.0mph @ 11:32:00 (120s)</p>	<p>18.0mph at 11:32:04 18.2mph @ 11:32:04 (½-s) 18.6mph @ 11:32:04 (1s) 19.9mph @ 11:32:05 (3s) 21.8mph @ 11:32:25 (60s) 23.2mph @ 11:32:57 (120s)</p>	1849 / 23.8mph	<p>37.7mph at 11:32:39 37.7mph @ 11:32:39 (0.1s) 36.8mph @ 11:32:39 (½-s) 35.7mph @ 11:32:30 (1s) 34.4mph @ 11:32:30 (3s) 27.6mph @ 11:32:52 (60s) 28.2mph @ 11:32:41 (120s)</p>	<p>17.5mph at 11:32:54 17.6mph @ 11:32:54 (0.1s) 18.0mph @ 11:32:54 (½-s) 18.8mph @ 11:32:54 (1s) 20.0mph @ 11:32:56 (3s) 24.9mph @ 11:32:24 (60s) 27.3mph @ 11:32:56 (120s)</p>	7374 / 27.5mph	<p>37.6mph at 11:32:39 36.8mph @ 11:32:39 (½-s) 35.8mph @ 11:32:09 (1s) 34.5mph @ 11:32:10 (3s) 27.3mph @ 11:32:52 (60s) 28.0mph @ 11:32:41 (120s)</p>	<p>16.7mph at 11:32:55 17.0mph @ 11:32:55 (½-s) 17.8mph @ 11:32:56 (1s) 20.4mph @ 11:32:56 (3s) 24.7mph @ 11:32:24 (60s) 27.1mph @ 11:32:56 (120s)</p>	15407 / 27.2mph
<p>2022-04-19 06:32:05 AM EST</p> <p>2022-04-19 06:30:58 AM EST to 2022-04-19 06:31:58 AM EST (60s)</p>	999.07mb	4.78V	49.7°F 100%	58.4°F	SSE (164°)	<p>29.6mph at 11:31:21 28.4mph @ 11:31:08 (½-s) 28.1mph @ 11:31:08 (1s) 27.3mph @ 11:31:09 (3s) 25.4mph @ 11:31:16 (60s) 26.1mph @ 11:30:58 (120s)</p>	<p>15.9mph at 11:31:50 16.1mph @ 11:31:50 (½-s) 16.6mph @ 11:31:50 (1s) 18.3mph @ 11:31:30 (3s) 22.7mph @ 11:31:58 (60s) 24.0mph @ 11:31:58 (120s)</p>	1757 / 22.7mph	<p>41.1mph at 11:31:07 41.0mph @ 11:31:07 (0.1s) 40.6mph @ 11:31:08 (½-s) 40.3mph @ 11:31:07 (1s) 38.8mph @ 11:31:08 (3s) 30.7mph @ 11:31:25 (60s) 29.0mph @ 11:31:23 (120s)</p>	<p>15.9mph at 11:31:45 15.9mph @ 11:31:45 (0.1s) 16.2mph @ 11:31:49 (½-s) 16.7mph @ 11:31:49 (1s) 17.4mph @ 11:31:49 (3s) 27.3mph @ 11:31:56 (60s) 27.9mph @ 11:31:57 (120s)</p>	7351 / 27.4mph	<p>41.5mph at 11:31:07 40.6mph @ 11:31:07 (½-s) 40.4mph @ 11:31:07 (1s) 38.6mph @ 11:31:08 (3s) 30.6mph @ 11:31:25 (60s) 28.7mph @ 11:31:23 (120s)</p>	<p>15.6mph at 11:31:36 15.7mph @ 11:31:49 (½-s) 15.8mph @ 11:31:49 (1s) 16.9mph @ 11:31:49 (3s) 27.0mph @ 11:31:57 (60s) 27.6mph @ 11:31:57 (120s)</p>	15323 / 27.1mph
<p>2022-04-19 06:31:05 AM EST</p> <p>2022-04-19 06:29:58 AM EST to 2022-04-19 06:30:58 AM EST (60s)</p>	999.06mb	4.78V	49.6°F 100%	58.3°F	SSE (167°)	<p>35.2mph at 11:30:32 35.0mph @ 11:30:32 (0.1s) 34.4mph @ 11:30:32 (½-s) 33.0mph @ 11:30:32 (1s) 31.1mph @ 11:29:58 (3s) 27.0mph @ 11:30:05 (60s) 26.6mph @ 11:30:34 (120s)</p>	<p>18.1mph at 11:30:40 18.4mph @ 11:30:40 (½-s) 18.9mph @ 11:30:40 (1s) 19.7mph @ 11:30:40 (3s) 25.2mph @ 11:30:48 (60s) 25.8mph @ 11:29:59 (120s)</p>	1976 / 25.3mph	<p>42.1mph at 11:30:51 42.1mph @ 11:30:51 (0.1s) 41.2mph @ 11:30:51 (½-s) 40.2mph @ 11:30:51 (1s) 38.2mph @ 11:30:52 (3s) 28.7mph @ 11:30:54 (60s) 28.1mph @ 11:30:55 (120s)</p>	<p>15.1mph at 11:29:58 18.4mph @ 11:30:46 (0.1s) 19.3mph @ 11:30:47 (½-s) 20.2mph @ 11:30:57 (1s) 22.1mph @ 11:30:47 (3s) 27.1mph @ 11:30:27 (60s) 26.5mph @ 11:30:00 (120s)</p>	7640 / 28.5mph	<p>42.9mph at 11:30:51 42.8mph @ 11:30:51 (0.1s) 42.0mph @ 11:30:51 (½-s) 40.9mph @ 11:30:51 (1s) 38.3mph @ 11:30:53 (3s) 28.4mph @ 11:30:54 (60s) 27.8mph @ 11:30:56 (120s)</p>	<p>18.1mph at 11:30:47 18.6mph @ 11:30:47 (½-s) 19.7mph @ 11:30:25 (1s) 21.8mph @ 11:30:26 (3s) 26.7mph @ 11:30:27 (60s) 26.1mph @ 11:30:00 (120s)</p>	15973 / 28.2mph
<p>2022-04-19 06:30:05 AM EST</p> <p>2022-04-19 06:28:58</p>	999.04mb	4.79V	49.6°F 100%	58.3°F	S (170°)	<p>36.2mph at 11:29:55 36.0mph @ 11:29:55 (0.1s) 35.0mph @ 11:29:56</p>	<p>18.4mph at 11:29:51 18.8mph @ 11:29:51 (½-s) 19.4mph @ 11:29:51</p>	2110 / 26.9mph	<p>37.7mph at 11:29:05 37.6mph @ 11:29:05 (0.1s) 36.9mph @ 11:29:05</p>	<p>18.6mph at 11:29:03 18.7mph @ 11:29:03 (½-s) 19.6mph @ 11:29:03</p>	7436 / 27.7mph	<p>36.6mph at 11:29:05 36.2mph @ 11:29:05 (½-s) 35.1mph @ 11:29:06</p>	<p>18.5mph at 11:29:03 19.0mph @ 11:29:03 (½-s) 20.0mph @ 11:29:03</p>	15420 / 27.3mph

<b>AM EST to 2022-04-19 06:29:58 AM EST (60s)</b>						<b>34.3mph</b> @ 11:29:15 (1s) <b>32.5mph</b> @ 11:29:57 (3s) <b>27.4mph</b> @ 11:29:49 (60s) <b>25.8mph</b> @ 11:29:57 (120s)	<b>20.5mph</b> @ 11:29:53 (5s) <b>24.7mph</b> @ 11:28:58 (60s) <b>24.3mph</b> @ 11:29:05 (120s)		<b>35.4mph</b> @ 11:29:06 (1s) <b>34.3mph</b> @ 11:29:08 (3s) <b>28.2mph</b> @ 11:29:46 (60s) <b>26.7mph</b> @ 11:29:46 (120s)	<b>20.4mph</b> @ 11:29:03 (1s) <b>21.5mph</b> @ 11:29:53 (3s) <b>25.4mph</b> @ 11:29:04 (60s) <b>25.0mph</b> @ 11:29:04 (120s)		<b>33.7mph</b> @ 11:29:08 (3s) <b>27.7mph</b> @ 11:29:46 (60s) <b>26.3mph</b> @ 11:29:46 (120s)	<b>21.2mph</b> @ 11:29:53 (5s) <b>24.9mph</b> @ 11:29:04 (60s) <b>24.7mph</b> @ 11:29:04 (120s)	
2022-04-19 06:29:05 AM EST  <b>2022-04-19 06:27:58 AM EST to 2022-04-19 06:28:58 AM EST (60s)</b>	999.18mb	4.76V	49.7°F 100%	58.2°F	<b>S (170°)</b>	<b>33.5mph</b> at 11:28:51 <b>33.3mph</b> @ 11:28:51 (0.1s) <b>33.0mph</b> @ 11:28:51 (1/2-s) <b>32.8mph</b> @ 11:28:52 (1s) <b>32.2mph</b> @ 11:28:53 (3s) <b>24.7mph</b> @ 11:28:57 (60s) <b>24.4mph</b> @ 11:28:57 (120s)	<b>17.6mph</b> at 11:28:28 <b>17.9mph</b> @ 11:28:28 (1s) <b>18.4mph</b> @ 11:28:28 (1/2-s) <b>19.6mph</b> @ 11:28:28 (3s) <b>23.1mph</b> @ 11:28:37 (60s) <b>22.6mph</b> @ 11:28:13 (120s)	1923 / 24.7mph	<b>33.3mph</b> at 11:28:51 <b>33.2mph</b> @ 11:28:51 (0.1s) <b>32.6mph</b> @ 11:28:51 (1/2-s) <b>32.1mph</b> @ 11:28:52 (1s) <b>31.2mph</b> @ 11:28:53 (3s) <b>25.4mph</b> @ 11:28:57 (60s) <b>25.1mph</b> @ 11:28:57 (120s)	<b>12.9mph</b> at 11:27:58 <b>17.1mph</b> @ 11:27:58 (0.1s) <b>19.0mph</b> @ 11:28:26 (1/2-s) <b>19.4mph</b> @ 11:28:26 (1s) <b>21.2mph</b> @ 11:28:27 (3s) <b>24.2mph</b> @ 11:28:38 (60s) <b>23.1mph</b> @ 11:28:12 (120s)	6810 / 25.4mph	<b>32.7mph</b> at 11:28:52 <b>31.9mph</b> @ 11:28:51 (0.1s) <b>31.5mph</b> @ 11:28:51 (1s) <b>30.9mph</b> @ 11:28:53 (3s) <b>25.0mph</b> @ 11:28:27 (60s) <b>24.8mph</b> @ 11:28:57 (120s)	<b>17.8mph</b> at 11:28:26 <b>18.2mph</b> @ 11:28:26 (0.1s) <b>19.0mph</b> @ 11:28:26 (1s) <b>20.6mph</b> @ 11:28:26 (3s) <b>23.9mph</b> @ 11:28:38 (60s) <b>22.9mph</b> @ 11:28:12 (120s)	14121 / 25.0mph
2022-04-19 06:28:05 AM EST  <b>2022-04-19 06:26:58 AM EST to 2022-04-19 06:27:58 AM EST (60s)</b>	999.04mb	4.80V	49.7°F 100%	58.1°F	<b>S (171°)</b>	<b>39.2mph</b> at 11:27:30 <b>39.2mph</b> @ 11:27:30 (0.1s) <b>38.9mph</b> @ 11:27:30 (1/2-s) <b>38.4mph</b> @ 11:27:30 (1s) <b>36.3mph</b> @ 11:27:32 (3s) <b>24.2mph</b> @ 11:27:55 (60s) <b>22.9mph</b> @ 11:27:58 (120s)	<b>14.2mph</b> at 11:27:12 <b>14.3mph</b> @ 11:27:12 (0.1s) <b>14.6mph</b> @ 11:27:13 (1/2-s) <b>15.3mph</b> @ 11:27:44 (3s) <b>21.0mph</b> @ 11:27:18 (60s) <b>20.3mph</b> @ 11:26:59 (120s)	1871 / 24.1mph	<b>38.8mph</b> at 11:27:31 <b>38.7mph</b> @ 11:27:31 (0.1s) <b>38.4mph</b> @ 11:27:31 (1/2-s) <b>38.1mph</b> @ 11:27:31 (1s) <b>37.3mph</b> @ 11:27:32 (3s) <b>24.9mph</b> @ 11:27:57 (60s) <b>23.3mph</b> @ 11:27:57 (120s)	<b>11.8mph</b> at 11:27:43 <b>11.8mph</b> @ 11:27:43 (0.1s) <b>12.0mph</b> @ 11:27:43 (1/2-s) <b>12.4mph</b> @ 11:27:44 (1s) <b>13.9mph</b> @ 11:27:44 (3s) <b>21.1mph</b> @ 11:27:12 (60s) <b>20.1mph</b> @ 11:26:59 (120s)	6683 / 24.9mph	<b>38.4mph</b> at 11:27:31 <b>37.8mph</b> @ 11:27:31 (0.1s) <b>37.7mph</b> @ 11:27:31 (1s) <b>37.1mph</b> @ 11:27:32 (3s) <b>24.7mph</b> @ 11:27:56 (60s) <b>23.1mph</b> @ 11:27:57 (120s)	<b>12.8mph</b> at 11:27:43 <b>12.9mph</b> @ 11:27:43 (0.1s) <b>13.3mph</b> @ 11:27:43 (1s) <b>14.7mph</b> @ 11:27:43 (3s) <b>20.9mph</b> @ 11:27:12 (60s) <b>19.9mph</b> @ 11:26:59 (120s)	13941 / 24.7mph
2022-04-19 06:27:05 AM EST  <b>2022-04-19 06:25:58 AM EST to 2022-04-19 06:26:58 AM EST (60s)</b>	999.16mb	4.79V	49.7°F 100%	58.1°F	<b>S (175°)</b>	<b>30.7mph</b> at 11:26:05 <b>30.5mph</b> @ 11:26:05 (0.1s) <b>30.4mph</b> @ 11:26:06 (1/2-s) <b>30.1mph</b> @ 11:26:06 (1s) <b>29.3mph</b> @ 11:26:07 (3s) <b>21.8mph</b> @ 11:26:57 (60s) <b>21.7mph</b> @ 11:25:58 (120s)	<b>13.0mph</b> at 11:25:58 <b>12.9mph</b> @ 11:25:58 (0.1s) <b>13.2mph</b> @ 11:25:58 (1/2-s) <b>15.0mph</b> @ 11:25:58 (3s) <b>18.7mph</b> @ 11:25:59 (60s) <b>20.2mph</b> @ 11:26:53 (120s)	1680 / 21.8mph	<b>30.6mph</b> at 11:26:07 <b>30.6mph</b> @ 11:26:07 (0.1s) <b>30.3mph</b> @ 11:26:07 (1/2-s) <b>29.8mph</b> @ 11:26:07 (1s) <b>29.1mph</b> @ 11:26:07 (3s) <b>21.7mph</b> @ 11:26:58 (60s) <b>21.4mph</b> @ 11:26:11 (120s)	<b>8.5mph</b> at 11:25:58 <b>9.2mph</b> @ 11:25:58 (0.1s) <b>10.2mph</b> @ 11:25:58 (1/2-s) <b>10.9mph</b> @ 11:25:58 (1s) <b>15.2mph</b> @ 11:25:58 (3s) <b>18.5mph</b> @ 11:25:58 (60s) <b>20.0mph</b> @ 11:26:53 (120s)	5796 / 21.7mph	<b>30.1mph</b> at 11:26:05 <b>29.7mph</b> @ 11:26:06 (1/2-s) <b>29.4mph</b> @ 11:26:06 (1s) <b>28.8mph</b> @ 11:26:07 (3s) <b>21.5mph</b> @ 11:26:57 (60s) <b>21.3mph</b> @ 11:26:09 (120s)	<b>13.1mph</b> at 11:25:58 <b>12.8mph</b> @ 11:25:58 (0.1s) <b>12.3mph</b> @ 11:25:58 (1s) <b>14.9mph</b> @ 11:26:50 (3s) <b>18.4mph</b> @ 11:25:58 (60s) <b>19.8mph</b> @ 11:26:52 (120s)	12092 / 21.5mph
2022-04-19 06:26:05 AM EST  <b>2022-04-19 06:24:58 AM EST to 2022-04-19 06:25:58 AM EST (60s)</b>	999.36mb	4.77V	49.7°F 100%	58.0°F	<b>S (178°)</b>	<b>30.4mph</b> at 11:25:32 <b>29.9mph</b> @ 11:25:32 (0.1s) <b>29.3mph</b> @ 11:25:32 (1/2-s) <b>28.8mph</b> @ 11:25:34 (1s) <b>24.5mph</b> @ 11:24:58 (60s) <b>26.1mph</b> @ 11:24:59 (120s)	<b>12.7mph</b> at 11:25:57 <b>12.8mph</b> @ 11:25:18 (1/2-s) <b>12.9mph</b> @ 11:25:18 (1s) <b>13.3mph</b> @ 11:25:18 (3s) <b>18.9mph</b> @ 11:25:58 (60s) <b>21.7mph</b> @ 11:25:58 (120s)	1442 / 18.9mph	<b>30.6mph</b> at 11:25:31 <b>30.6mph</b> @ 11:25:31 (0.1s) <b>30.1mph</b> @ 11:25:32 (1/2-s) <b>29.2mph</b> @ 11:25:32 (1s) <b>27.8mph</b> @ 11:25:34 (3s) <b>24.2mph</b> @ 11:24:58 (60s) <b>25.8mph</b> @ 11:24:58 (120s)	<b>9.6mph</b> at 11:25:57 <b>9.6mph</b> @ 11:25:57 (0.1s) <b>10.0mph</b> @ 11:25:17 (1/2-s) <b>10.3mph</b> @ 11:25:17 (1s) <b>11.8mph</b> @ 11:25:18 (3s) <b>18.6mph</b> @ 11:25:57 (60s) <b>21.4mph</b> @ 11:25:57 (120s)	4967 / 18.6mph	<b>28.8mph</b> at 11:25:33 <b>28.3mph</b> @ 11:25:32 (0.1s) <b>27.9mph</b> @ 11:25:32 (1/2-s) <b>26.9mph</b> @ 11:25:33 (3s) <b>23.9mph</b> @ 11:24:58 (60s) <b>25.5mph</b> @ 11:24:58 (120s)	<b>10.4mph</b> at 11:25:17 <b>10.4mph</b> @ 11:25:17 (0.1s) <b>10.7mph</b> @ 11:25:17 (1/2-s) <b>12.0mph</b> @ 11:25:18 (3s) <b>18.4mph</b> @ 11:25:57 (60s) <b>21.2mph</b> @ 11:25:57 (120s)	10363 / 18.5mph
2022-04-19 06:25:05 AM EST  <b>2022-04-19 06:23:58 AM EST to 2022-04-19 06:24:58 AM EST (60s)</b>	999.40mb	4.79V	49.7°F 100%	57.9°F	<b>S (177°)</b>	<b>36.9mph</b> at 11:24:17 <b>36.8mph</b> @ 11:24:17 (0.1s) <b>36.1mph</b> @ 11:24:17 (1/2-s) <b>35.3mph</b> @ 11:24:17 (1s) <b>33.0mph</b> @ 11:24:17 (3s) <b>28.3mph</b> @ 11:24:09 (60s) <b>27.3mph</b> @ 11:24:18 (120s)	<b>13.7mph</b> at 11:24:30 <b>13.8mph</b> @ 11:24:30 (0.1s) <b>13.8mph</b> @ 11:24:30 (1/2-s) <b>13.6mph</b> @ 11:24:30 (1s) <b>15.5mph</b> @ 11:24:31 (3s) <b>24.4mph</b> @ 11:24:57 (60s) <b>26.1mph</b> @ 11:24:57 (120s)	1904 / 24.5mph	<b>35.9mph</b> at 11:24:16 <b>35.8mph</b> @ 11:24:17 (0.1s) <b>35.3mph</b> @ 11:24:17 (1/2-s) <b>34.7mph</b> @ 11:24:17 (1s) <b>32.6mph</b> @ 11:24:17 (3s) <b>28.0mph</b> @ 11:24:08 (60s) <b>27.5mph</b> @ 11:24:18 (120s)	<b>13.6mph</b> at 11:24:29 <b>13.7mph</b> @ 11:24:29 (0.1s) <b>14.3mph</b> @ 11:24:30 (1/2-s) <b>14.8mph</b> @ 11:24:30 (1s) <b>16.0mph</b> @ 11:24:30 (3s) <b>24.2mph</b> @ 11:24:57 (60s) <b>25.8mph</b> @ 11:24:57 (120s)	6505 / 24.3mph	<b>34.6mph</b> at 11:24:16 <b>34.0mph</b> @ 11:24:17 (0.1s) <b>33.2mph</b> @ 11:24:17 (1/2-s) <b>31.3mph</b> @ 11:24:17 (1s) <b>27.6mph</b> @ 11:24:08 (60s) <b>27.1mph</b> @ 11:24:18 (120s)	<b>14.1mph</b> at 11:24:30 <b>14.4mph</b> @ 11:24:30 (0.1s) <b>14.9mph</b> @ 11:24:30 (1/2-s) <b>15.9mph</b> @ 11:24:30 (1s) <b>23.9mph</b> @ 11:24:57 (60s) <b>25.5mph</b> @ 11:24:57 (120s)	13520 / 24.0mph
2022-04-19 06:24:05 AM EST  <b>2022-04-19</b>	999.18mb	4.77V	49.5°F 100%	57.9°F	<b>S (181°)</b>	<b>40.0mph</b> at 11:23:18 <b>39.8mph</b> @ 11:23:18 (0.1s) <b>39.5mph</b> @ 11:23:18 (1/2-s)	<b>19.2mph</b> at 11:23:29 <b>19.6mph</b> @ 11:23:29 (0.1s) <b>19.8mph</b> @ 11:23:29 (1/2-s)	2178 / 27.8mph	<b>38.7mph</b> at 11:23:17 <b>38.6mph</b> @ 11:23:17 (0.1s) <b>38.1mph</b> @ 11:23:18 (1/2-s)	<b>18.6mph</b> at 11:23:06 <b>18.6mph</b> @ 11:23:06 (0.1s) <b>19.6mph</b> @ 11:23:06 (1/2-s)	7371 / 27.5mph	<b>38.3mph</b> at 11:23:17 <b>37.8mph</b> @ 11:23:18 (0.1s) <b>37.0mph</b> @ 11:23:18 (1/2-s)	<b>18.1mph</b> at 11:23:06 <b>18.9mph</b> @ 11:23:06 (0.1s) <b>19.8mph</b> @ 11:23:06 (1/2-s)	15321 / 27.1mph

06:22:58 AM EST to 2022-04-19 06:23:58 AM EST (60s)						(½-s) 38.7mph @ 11:23:18 (1s) 36.2mph @ 11:23:22 (3s) 28.0mph @ 11:23:40 (60s) 27.0mph @ 11:23:44 (120s)	(1s) 22.2mph @ 11:23:30 (5s) 25.6mph @ 11:23:00 (60s) 24.9mph @ 11:23:00 (120s)		(½-s) 37.3mph @ 11:23:18 (1s) 35.9mph @ 11:23:22 (3s) 27.9mph @ 11:23:35 (60s) 27.4mph @ 11:23:40 (120s)	(½-s) 20.3mph @ 11:23:06 (1s) 21.0mph @ 11:23:08 (3s) 26.4mph @ 11:23:09 (60s) 25.9mph @ 11:23:03 (120s)		(1s) 35.1mph @ 11:23:22 (5s) 27.5mph @ 11:23:35 (60s) 27.1mph @ 11:23:40 (120s)	(1s) 20.7mph @ 11:23:08 (5s) 26.2mph @ 11:23:09 (60s) 25.6mph @ 11:23:02 (120s)	
2022-04-19 06:23:05 AM EST	999.14mb	4.77V	49.2°F 100%	57.9°F	S (170°)	34.4mph at 11:22:21 34.3mph @ 11:22:21 (0.1s) 33.6mph @ 11:22:21 (½-s) 32.6mph @ 11:22:14 (1s) 30.4mph @ 11:22:47 (3s) 26.0mph @ 11:22:44 (60s) 24.9mph @ 11:22:58 (120s)	18.6mph at 11:22:11 19.1mph @ 11:22:11 (½-s) 19.6mph @ 11:22:11 (1s) 20.8mph @ 11:22:31 (3s) 24.0mph @ 11:22:05 (60s) 23.2mph @ 11:21:58 (120s)	2006 / 25.7mph	38.4mph at 11:22:20 38.1mph @ 11:22:20 (0.1s) 37.2mph @ 11:22:21 (½-s) 36.6mph @ 11:22:21 (1s) 35.7mph @ 11:22:22 (3s) 27.2mph @ 11:22:41 (60s) 26.1mph @ 11:22:57 (120s)	18.4mph at 11:22:04 18.4mph @ 11:22:04 (0.1s) 18.8mph @ 11:22:04 (½-s) 19.5mph @ 11:22:04 (1s) 21.3mph @ 11:22:05 (3s) 25.1mph @ 11:22:05 (60s) 24.0mph @ 11:21:58 (120s)	7164 / 26.7mph	38.8mph at 11:22:21 37.6mph @ 11:22:21 (½-s) 36.5mph @ 11:22:21 (1s) 34.6mph @ 11:22:22 (3s) 26.9mph @ 11:22:41 (60s) 25.8mph @ 11:22:58 (120s)	18.0mph at 11:22:04 18.4mph @ 11:22:04 (½-s) 18.6mph @ 11:22:04 (1s) 20.5mph @ 11:22:05 (3s) 24.8mph @ 11:22:05 (60s) 23.7mph @ 11:21:58 (120s)	14934 / 26.4mph
2022-04-19 06:22:05 AM EST	999.33mb	4.77V	49.1°F 100%	57.8°F	SSE (168°)	36.2mph at 11:21:47 36.0mph @ 11:21:47 (0.1s) 35.1mph @ 11:21:47 (½-s) 33.7mph @ 11:21:47 (1s) 32.2mph @ 11:21:47 (3s) 24.2mph @ 11:21:57 (60s) 23.4mph @ 11:21:52 (120s)	16.2mph at 11:21:16 16.6mph @ 11:21:16 (½-s) 17.1mph @ 11:21:16 (1s) 18.3mph @ 11:21:18 (3s) 21.9mph @ 11:21:23 (60s) 22.7mph @ 11:21:41 (120s)	1881 / 24.2mph	37.9mph at 11:21:45 37.8mph @ 11:21:45 (0.1s) 37.4mph @ 11:21:45 (½-s) 36.6mph @ 11:21:45 (1s) 34.5mph @ 11:21:47 (3s) 25.4mph @ 11:21:58 (60s) 24.2mph @ 11:21:52 (120s)	14.5mph at 11:20:58 16.8mph @ 11:21:19 (0.1s) 17.2mph @ 11:21:19 (½-s) 17.8mph @ 11:21:20 (1s) 18.5mph @ 11:21:21 (3s) 22.6mph @ 11:20:58 (60s) 23.0mph @ 11:21:21 (120s)	6828 / 25.5mph	37.8mph at 11:21:45 37.1mph @ 11:21:45 (½-s) 36.5mph @ 11:21:45 (1s) 34.4mph @ 11:21:47 (3s) 25.1mph @ 11:21:58 (60s) 24.0mph @ 11:21:52 (120s)	16.0mph at 11:21:19 16.1mph @ 11:21:19 (½-s) 16.8mph @ 11:21:19 (1s) 18.0mph @ 11:21:21 (3s) 22.3mph @ 11:20:58 (60s) 22.7mph @ 11:21:20 (120s)	14202 / 25.1mph
2022-04-19 06:21:05 AM EST	999.41mb	4.78V	49.1°F 100%	57.7°F	S (172°)	33.8mph at 11:20:34 33.7mph @ 11:20:34 (0.1s) 33.5mph @ 11:20:34 (½-s) 33.0mph @ 11:20:35 (1s) 30.0mph @ 11:20:36 (3s) 24.0mph @ 11:20:25 (60s) 24.0mph @ 11:19:59 (120s)	15.5mph at 11:20:29 15.9mph @ 11:20:29 (½-s) 16.2mph @ 11:20:29 (1s) 16.9mph @ 11:20:08 (3s) 22.3mph @ 11:20:57 (60s) 22.6mph @ 11:20:33 (120s)	1722 / 22.3mph	34.3mph at 11:20:34 34.2mph @ 11:20:34 (0.1s) 33.8mph @ 11:20:34 (½-s) 33.3mph @ 11:20:34 (1s) 32.0mph @ 11:20:35 (3s) 23.6mph @ 11:20:34 (60s) 24.4mph @ 11:19:58 (120s)	13.3mph at 11:19:58 13.9mph @ 11:20:06 (0.1s) 14.4mph @ 11:20:06 (½-s) 15.3mph @ 11:20:07 (1s) 16.2mph @ 11:20:08 (3s) 22.6mph @ 11:20:57 (60s) 22.7mph @ 11:20:29 (120s)	6059 / 22.6mph	33.6mph at 11:20:34 33.1mph @ 11:20:34 (½-s) 32.7mph @ 11:20:34 (1s) 31.4mph @ 11:20:34 (3s) 23.5mph @ 11:20:34 (60s) 24.1mph @ 11:19:58 (120s)	15.3mph at 11:20:07 15.5mph @ 11:20:08 (½-s) 16.3mph @ 11:20:08 (1s) 17.0mph @ 11:20:08 (3s) 22.3mph @ 11:20:57 (60s) 22.5mph @ 11:20:29 (120s)	12611 / 22.4mph
2022-04-19 06:20:05 AM EST	999.39mb	4.77V	49.1°F 100%	57.7°F	S (173°)	36.9mph at 11:19:54 36.7mph @ 11:19:54 (0.1s) 36.6mph @ 11:19:54 (½-s) 36.3mph @ 11:19:54 (1s) 34.0mph @ 11:19:55 (3s) 24.8mph @ 11:18:59 (60s) 26.2mph @ 11:18:58 (120s)	15.1mph at 11:19:23 15.3mph @ 11:19:23 (½-s) 15.6mph @ 11:19:24 (1s) 16.6mph @ 11:19:24 (3s) 21.5mph @ 11:19:33 (60s) 23.7mph @ 11:19:53 (120s)	1797 / 23.2mph	35.9mph at 11:19:53 35.8mph @ 11:19:53 (0.1s) 35.6mph @ 11:19:53 (½-s) 35.2mph @ 11:19:54 (1s) 33.0mph @ 11:19:55 (3s) 25.3mph @ 11:19:02 (60s) 27.3mph @ 11:18:58 (120s)	12.7mph at 11:19:23 12.7mph @ 11:19:23 (0.1s) 12.8mph @ 11:19:23 (½-s) 13.1mph @ 11:19:23 (1s) 14.1mph @ 11:19:24 (3s) 22.0mph @ 11:19:32 (60s) 24.2mph @ 11:19:53 (120s)	6314 / 23.6mph	36.7mph at 11:19:34 35.6mph @ 11:19:35 (½-s) 34.8mph @ 11:19:53 (1s) 32.4mph @ 11:19:55 (3s) 25.0mph @ 11:19:02 (60s) 27.0mph @ 11:18:58 (120s)	12.5mph at 11:19:23 12.6mph @ 11:19:23 (½-s) 13.0mph @ 11:19:23 (1s) 13.8mph @ 11:19:24 (3s) 21.8mph @ 11:19:32 (60s) 24.0mph @ 11:19:52 (120s)	13140 / 23.3mph
2022-04-19 06:19:05 AM EST	999.50mb	4.78V	49.1°F 100%	57.7°F	S (172°)	38.4mph at 11:18:20 38.3mph @ 11:18:20 (0.1s) 37.9mph @ 11:18:21 (½-s) 37.1mph @ 11:18:21 (1s) 36.0mph @ 11:18:21 (3s) 28.1mph @ 11:18:23 (60s) 26.9mph @ 11:18:38 (120s)	14.3mph at 11:18:40 14.5mph @ 11:18:40 (½-s) 14.6mph @ 11:18:40 (1s) 15.6mph @ 11:18:41 (3s) 24.7mph @ 11:18:54 (60s) 25.8mph @ 11:17:58 (120s)	1928 / 24.8mph	37.0mph at 11:18:20 36.9mph @ 11:18:20 (0.1s) 36.2mph @ 11:18:20 (½-s) 35.1mph @ 11:18:20 (1s) 34.9mph @ 11:18:20 (3s) 29.7mph @ 11:18:21 (60s) 28.7mph @ 11:18:27 (120s)	11.5mph at 11:18:40 11.5mph @ 11:18:40 (0.1s) 11.7mph @ 11:18:40 (½-s) 12.3mph @ 11:18:40 (1s) 15.1mph @ 11:18:41 (3s) 25.2mph @ 11:18:57 (60s) 27.3mph @ 11:18:57 (120s)	6760 / 25.2mph	37.2mph at 11:18:17 36.3mph @ 11:18:17 (½-s) 35.4mph @ 11:18:18 (1s) 34.5mph @ 11:18:20 (3s) 29.2mph @ 11:18:21 (60s) 28.3mph @ 11:18:27 (120s)	12.0mph at 11:18:40 12.0mph @ 11:18:40 (½-s) 12.2mph @ 11:18:40 (1s) 14.4mph @ 11:18:41 (3s) 24.9mph @ 11:18:57 (60s) 26.9mph @ 11:18:57 (120s)	14100 / 25.0mph
2022-04-19 06:18:05 AM EST	999.62mb	4.77V	49.0°F 100%	57.6°F	S (169°)	40.6mph at 11:17:46 40.4mph @ 11:17:45 (0.1s) 40.2mph @ 11:17:46	18.5mph at 11:17:12 18.8mph @ 11:17:12 (½-s) 19.1mph @ 11:17:12	2179 / 27.8mph	43.2mph at 11:17:23 43.1mph @ 11:17:23 (0.1s) 42.5mph @ 11:17:23	20.5mph at 11:16:58 20.8mph @ 11:17:44 (0.1s) 21.3mph @ 11:17:44	7909 / 29.4mph	42.9mph at 11:17:23 42.8mph @ 11:17:23 (0.1s) 41.9mph @ 11:17:23	20.7mph at 11:17:04 21.5mph @ 11:17:44 (½-s) 22.2mph @ 11:17:08	16407 / 29.0mph



AM EST to 2022-04-19 06:17:58 AM EST (60s)						(½-s) 39.1mph @ 11:17:46 (1s) 34.7mph @ 11:17:48 (3s) 28.1mph @ 11:17:48 (60s) 25.9mph @ 11:17:57 (120s)	(1s) 20.8mph @ 11:17:13 (5s) 23.9mph @ 11:16:58 (60s) 24.2mph @ 11:16:59 (120s)		(½-s) 41.8mph @ 11:17:23 (1s) 37.1mph @ 11:17:24 (3s) 30.0mph @ 11:17:53 (60s) 28.5mph @ 11:17:50 (120s)	(½-s) 22.6mph @ 11:17:08 (1s) 24.5mph @ 11:17:32 (3s) 27.3mph @ 11:17:21 (60s) 27.6mph @ 11:17:21 (120s)		(½-s) 41.1mph @ 11:17:23 (1s) 36.8mph @ 11:17:24 (3s) 29.6mph @ 11:17:53 (60s) 28.2mph @ 11:17:50 (120s)	(1s) 24.3mph @ 11:17:10 (5s) 27.0mph @ 11:17:21 (60s) 27.3mph @ 11:17:21 (120s)	
2022-04-19 06:17:05 AM EST  2022-04-19 06:15:58 AM EST to 2022-04-19 06:16:58 AM EST (60s)	999.17mb	4.79V	48.9°F 100%	57.6°F	SSE (164°)	33.2mph at 11:16:49 33.1mph @ 11:16:49 (0.1s) 32.5mph @ 11:16:49 (½-s) 31.8mph @ 11:16:54 (1s) 30.4mph @ 11:16:54 (3s) 24.5mph @ 11:15:58 (60s) 24.4mph @ 11:16:17 (120s)	16.5mph at 11:16:38 16.9mph @ 11:16:38 (½-s) 17.4mph @ 11:16:38 (1s) 19.1mph @ 11:16:26 (3s) 22.7mph @ 11:16:39 (60s) 23.7mph @ 11:16:42 (120s)	1861 / 24.0mph	38.4mph at 11:16:55 38.3mph @ 11:16:55 (0.1s) 37.7mph @ 11:16:55 (½-s) 37.0mph @ 11:16:56 (1s) 34.8mph @ 11:16:57 (3s) 29.2mph @ 11:15:58 (60s) 29.8mph @ 11:16:05 (120s)	15.1mph at 11:16:37 15.1mph @ 11:16:37 (0.1s) 15.4mph @ 11:16:38 (½-s) 16.2mph @ 11:16:38 (1s) 20.0mph @ 11:16:38 (3s) 26.2mph @ 11:16:42 (60s) 28.0mph @ 11:16:43 (120s)	7358 / 27.4mph	38.6mph at 11:16:40 37.6mph @ 11:16:40 (½-s) 36.6mph @ 11:16:56 (1s) 34.2mph @ 11:16:56 (3s) 28.9mph @ 11:16:58 (60s) 29.3mph @ 11:16:02 (120s)	14.9mph at 11:16:37 15.1mph @ 11:16:37 (0.1s) 16.1mph @ 11:16:38 (½-s) 19.5mph @ 11:16:38 (3s) 25.9mph @ 11:16:43 (60s) 27.7mph @ 11:16:44 (120s)	15377 / 27.2mph
2022-04-19 06:16:05 AM EST  2022-04-19 06:14:58 AM EST to 2022-04-19 06:15:58 AM EST (60s)	999.37mb	4.79V	48.8°F 100%	57.5°F	SSE (165°)	34.6mph at 11:14:58 34.3mph @ 11:14:58 (0.1s) 33.5mph @ 11:14:58 (½-s) 32.5mph @ 11:14:58 (1s) 31.3mph @ 11:15:00 (3s) 25.0mph @ 11:15:13 (60s) 24.5mph @ 11:15:39 (120s)	18.4mph at 11:15:49 18.6mph @ 11:15:49 (½-s) 18.9mph @ 11:15:49 (1s) 20.3mph @ 11:15:50 (3s) 24.3mph @ 11:14:58 (60s) 24.0mph @ 11:15:23 (120s)	1911 / 24.6mph	42.0mph at 11:15:00 41.9mph @ 11:15:00 (0.1s) 41.5mph @ 11:15:00 (½-s) 41.3mph @ 11:15:01 (1s) 39.2mph @ 11:15:01 (3s) 31.5mph @ 11:15:06 (60s) 31.0mph @ 11:15:07 (120s)	15.5mph at 11:15:46 15.7mph @ 11:15:46 (0.1s) 16.4mph @ 11:15:46 (½-s) 17.5mph @ 11:15:47 (1s) 19.8mph @ 11:15:47 (3s) 29.1mph @ 11:15:49 (60s) 29.7mph @ 11:15:57 (120s)	7869 / 29.3mph	42.0mph at 11:15:00 41.4mph @ 11:15:00 (½-s) 41.2mph @ 11:15:01 (1s) 38.9mph @ 11:15:01 (3s) 31.1mph @ 11:15:07 (60s) 30.5mph @ 11:15:07 (120s)	17.5mph at 11:15:46 18.2mph @ 11:15:46 (½-s) 18.8mph @ 11:15:47 (1s) 20.1mph @ 11:15:47 (3s) 28.8mph @ 11:15:49 (60s) 29.3mph @ 11:15:29 (120s)	16360 / 28.9mph
2022-04-19 06:15:05 AM EST  2022-04-19 06:13:58 AM EST to 2022-04-19 06:14:58 AM EST (60s)	999.10mb	4.77V	48.7°F 99%	57.5°F	SSE (158°)	35.0mph at 11:14:55 34.8mph @ 11:14:55 (0.1s) 34.5mph @ 11:14:55 (½-s) 33.6mph @ 11:14:56 (1s) 30.8mph @ 11:14:57 (3s) 24.4mph @ 11:14:45 (60s) 24.1mph @ 11:14:57 (120s)	17.9mph at 11:14:05 18.3mph @ 11:14:52 (½-s) 18.6mph @ 11:14:05 (1s) 19.5mph @ 11:14:06 (3s) 23.0mph @ 11:14:14 (60s) 22.7mph @ 11:14:12 (120s)	1888 / 24.3mph	44.8mph at 11:14:57 44.5mph @ 11:14:57 (0.1s) 42.9mph @ 11:14:57 (½-s) 41.6mph @ 11:14:57 (1s) 39.0mph @ 11:14:57 (3s) 30.5mph @ 11:14:47 (60s) 30.3mph @ 11:14:47 (120s)	16.9mph at 11:14:50 16.9mph @ 11:14:50 (0.1s) 17.4mph @ 11:14:50 (½-s) 18.6mph @ 11:14:50 (1s) 20.8mph @ 11:14:51 (3s) 29.7mph @ 11:14:36 (60s) 28.0mph @ 11:14:05 (120s)	8107 / 30.2mph	44.7mph at 11:14:57 44.4mph @ 11:14:57 (0.1s) 42.7mph @ 11:14:57 (½-s) 41.6mph @ 11:14:57 (1s) 38.4mph @ 11:14:57 (3s) 30.1mph @ 11:14:47 (60s) 29.8mph @ 11:14:57 (120s)	17.4mph at 11:14:50 17.7mph @ 11:14:50 (½-s) 18.3mph @ 11:14:50 (1s) 20.6mph @ 11:14:51 (3s) 29.1mph @ 11:14:35 (60s) 27.4mph @ 11:14:05 (120s)	16887 / 29.8mph
2022-04-19 06:14:05 AM EST  2022-04-19 06:12:58 AM EST to 2022-04-19 06:13:58 AM EST (60s)	999.37mb	4.81V	48.5°F 99%	57.5°F	SSE (159°)	34.1mph at 11:13:20 33.9mph @ 11:13:20 (0.1s) 33.2mph @ 11:13:20 (½-s) 32.1mph @ 11:13:09 (1s) 30.1mph @ 11:13:10 (3s) 24.0mph @ 11:13:57 (60s) 24.0mph @ 11:13:23 (120s)	17.7mph at 11:13:04 18.2mph @ 11:13:04 (½-s) 18.5mph @ 11:13:04 (1s) 20.1mph @ 11:13:27 (3s) 21.8mph @ 11:13:06 (60s) 22.9mph @ 11:13:04 (120s)	1870 / 24.1mph	40.1mph at 11:13:09 40.0mph @ 11:13:09 (0.1s) 39.3mph @ 11:13:09 (½-s) 38.7mph @ 11:13:12 (1s) 37.6mph @ 11:13:14 (3s) 30.4mph @ 11:13:57 (60s) 28.0mph @ 11:13:42 (120s)	18.0mph at 11:13:43 18.1mph @ 11:13:43 (0.1s) 18.4mph @ 11:13:43 (½-s) 19.2mph @ 11:13:44 (1s) 23.6mph @ 11:13:44 (3s) 25.5mph @ 11:13:05 (60s) 26.0mph @ 11:13:03 (120s)	8187 / 30.5mph	41.5mph at 11:13:09 40.2mph @ 11:13:09 (½-s) 38.4mph @ 11:13:09 (1s) 36.3mph @ 11:13:14 (3s) 29.8mph @ 11:13:57 (60s) 27.5mph @ 11:13:42 (120s)	16.9mph at 11:13:43 17.4mph @ 11:13:43 (½-s) 18.3mph @ 11:13:43 (1s) 22.7mph @ 11:13:44 (3s) 25.0mph @ 11:13:00 (60s) 25.5mph @ 11:13:02 (120s)	16918 / 29.9mph
2022-04-19 06:13:05 AM EST  2022-04-19 06:11:58 AM EST to 2022-04-19 06:12:58 AM EST (60s)	999.30mb	4.78V	48.5°F 99%	57.4°F	SSE (162°)	29.4mph at 11:12:11 29.1mph @ 11:12:03 (½-s) 28.7mph @ 11:12:11 (1s) 27.0mph @ 11:12:12 (3s) 24.9mph @ 11:12:18 (60s) 23.2mph @ 11:12:54 (120s)	16.5mph at 11:12:30 16.9mph @ 11:12:30 (½-s) 17.0mph @ 11:12:31 (1s) 17.4mph @ 11:12:33 (3s) 22.0mph @ 11:12:52 (60s) 21.9mph @ 11:11:58 (120s)	1714 / 22.2mph	33.6mph at 11:12:51 33.4mph @ 11:12:51 (0.1s) 32.6mph @ 11:12:51 (½-s) 32.2mph @ 11:12:52 (1s) 30.4mph @ 11:12:11 (3s) 27.3mph @ 11:12:24 (60s) 26.2mph @ 11:12:53 (120s)	15.6mph at 11:12:30 15.8mph @ 11:12:30 (0.1s) 16.3mph @ 11:12:30 (½-s) 16.4mph @ 11:12:31 (1s) 18.4mph @ 11:12:32 (3s) 25.4mph @ 11:12:50 (60s) 24.2mph @ 11:11:58 (120s)	6865 / 25.6mph	33.8mph at 11:12:10 32.1mph @ 11:12:10 (½-s) 31.6mph @ 11:12:10 (1s) 30.1mph @ 11:12:11 (3s) 26.9mph @ 11:12:24 (60s) 25.7mph @ 11:12:53 (120s)	16.2mph at 11:12:30 16.5mph @ 11:12:30 (½-s) 16.7mph @ 11:12:31 (1s) 18.2mph @ 11:12:32 (3s) 24.9mph @ 11:12:50 (60s) 23.7mph @ 11:11:58 (120s)	14147 / 25.0mph
2022-04-19 06:12:05 AM EST  2022-04-19 06:10:58	999.38mb	4.76V	48.5°F 99%	57.4°F	SSE (168°)	35.5mph at 11:11:29 35.4mph @ 11:11:29 (0.1s) 35.1mph @ 11:11:29	16.3mph at 11:11:15 16.4mph @ 11:11:15 (½-s) 16.5mph @ 11:11:16	1859 / 23.9mph	35.0mph at 11:11:45 34.9mph @ 11:11:45 (0.1s) 34.4mph @ 11:11:28	17.8mph at 11:10:58 18.2mph @ 11:11:21 (½-s) 19.0mph @ 11:11:21	7121 / 26.5mph	35.0mph at 11:11:27 34.6mph @ 11:11:28 (½-s) 33.8mph @ 11:11:28	17.1mph at 11:11:21 17.6mph @ 11:11:21 (½-s) 18.2mph @ 11:11:21	14770 / 26.1mph

AM EST to 2022-04-19 06:11:58 AM EST (60s)						(½-s) 34.7mph @ 11:11:29 (1s) 32.3mph @ 11:11:31 (3s) 24.4mph @ 11:11:53 (60s) 21.9mph @ 11:11:57 (120s)	(1s) 17.3mph @ 11:11:17 (5s) 19.6mph @ 11:11:18 (60s) 21.1mph @ 11:11:23 (120s)		(½-s) 34.1mph @ 11:11:28 (1s) 33.0mph @ 11:11:30 (3s) 26.8mph @ 11:11:53 (60s) 24.2mph @ 11:11:57 (120s)	(½-s) 19.5mph @ 11:11:21 (1s) 20.4mph @ 11:11:23 (3s) 21.8mph @ 11:10:58 (60s) 22.9mph @ 11:10:58 (120s)		(1s) 32.8mph @ 11:11:30 (5s) 26.4mph @ 11:11:53 (60s) 23.7mph @ 11:11:57 (120s)	(1s) 19.1mph @ 11:11:22 (5s) 21.3mph @ 11:10:58 (60s) 22.4mph @ 11:10:58 (120s)	
2022-04-19 06:11:05 AM EST  2022-04-19 06:09:58 AM EST to 2022-04-19 06:10:58 AM EST (60s)	999.64mb	4.74V	48.5°F 99%	57.3°F	SSE (163°)	34.5mph at 11:10:13 34.3mph @ 11:10:13 (0.1s) 34.1mph @ 11:10:13 (½-s) 33.5mph @ 11:10:14 (1s) 32.0mph @ 11:10:15 (3s) 22.9mph @ 11:10:00 (60s) 24.7mph @ 11:09:58 (120s)	13.0mph at 11:10:30 13.2mph @ 11:10:30 (0.1s) 13.7mph @ 11:10:30 (½-s) 14.4mph @ 11:10:30 (1s) 19.1mph @ 11:10:54 (60s) 21.1mph @ 11:10:53 (120s)	1530 / 20.0mph	35.4mph at 11:10:53 35.3mph @ 11:10:54 (0.1s) 35.1mph @ 11:10:54 (½-s) 34.3mph @ 11:10:54 (1s) 32.6mph @ 11:10:56 (3s) 23.9mph @ 11:09:59 (60s) 26.8mph @ 11:09:58 (120s)	12.6mph at 11:09:58 14.2mph @ 11:10:36 (0.1s) 14.8mph @ 11:10:36 (½-s) 15.3mph @ 11:10:36 (1s) 16.1mph @ 11:10:36 (3s) 21.1mph @ 11:10:53 (60s) 22.6mph @ 11:10:53 (120s)	5843 / 21.8mph	35.0mph at 11:10:54 34.5mph @ 11:10:54 (½-s) 33.7mph @ 11:10:54 (1s) 31.9mph @ 11:10:56 (3s) 23.5mph @ 11:09:59 (60s) 26.3mph @ 11:09:58 (120s)	15.1mph at 11:10:26 15.3mph @ 11:10:26 (½-s) 15.5mph @ 11:10:36 (1s) 15.9mph @ 11:10:36 (3s) 20.6mph @ 11:10:53 (60s) 22.2mph @ 11:10:53 (120s)	12021 / 21.4mph
2022-04-19 06:10:05 AM EST  2022-04-19 06:08:58 AM EST to 2022-04-19 06:09:58 AM EST (60s)	999.51mb	4.79V	48.6°F 99%	57.3°F	S (169°)	31.5mph at 11:09:51 31.4mph @ 11:09:51 (0.1s) 31.1mph @ 11:09:51 (½-s) 30.5mph @ 11:09:52 (1s) 28.6mph @ 11:09:53 (3s) 26.4mph @ 11:08:58 (60s) 30.2mph @ 11:08:58 (120s)	13.9mph at 11:09:58 14.1mph @ 11:09:58 (0.1s) 14.3mph @ 11:09:58 (½-s) 15.7mph @ 11:09:58 (1s) 21.9mph @ 11:09:29 (60s) 24.7mph @ 11:09:58 (120s)	1776 / 22.9mph	32.4mph at 11:09:40 32.3mph @ 11:09:40 (0.1s) 31.9mph @ 11:09:41 (½-s) 31.3mph @ 11:09:41 (1s) 29.3mph @ 11:09:42 (3s) 29.6mph @ 11:08:58 (60s) 32.3mph @ 11:08:58 (120s)	14.0mph at 11:09:37 14.1mph @ 11:09:37 (0.1s) 14.2mph @ 11:09:37 (½-s) 14.2mph @ 11:09:37 (1s) 15.0mph @ 11:09:38 (3s) 23.9mph @ 11:09:57 (60s) 26.8mph @ 11:09:57 (120s)	6413 / 23.9mph	31.9mph at 11:09:40 31.6mph @ 11:08:41 (½-s) 31.0mph @ 11:08:41 (1s) 29.0mph @ 11:09:42 (3s) 29.1mph @ 11:08:58 (60s) 31.8mph @ 11:08:58 (120s)	14.2mph at 11:09:37 14.2mph @ 11:09:37 (½-s) 14.5mph @ 11:09:37 (1s) 15.5mph @ 11:09:37 (3s) 23.4mph @ 11:09:56 (60s) 26.3mph @ 11:09:57 (120s)	13235 / 23.5mph
2022-04-19 06:09:05 AM EST  2022-04-19 06:07:58 AM EST to 2022-04-19 06:08:58 AM EST (60s)	999.55mb	4.78V	48.7°F 99%	57.3°F	SSE (167°)	43.3mph at 11:08:15 43.1mph @ 11:08:15 (0.1s) 42.8mph @ 11:08:16 (½-s) 42.4mph @ 11:08:16 (1s) 40.3mph @ 11:08:17 (3s) 35.3mph @ 11:08:07 (60s) 33.0mph @ 11:08:19 (120s)	15.8mph at 11:08:50 16.1mph @ 11:08:50 (0.1s) 16.2mph @ 11:08:50 (½-s) 17.9mph @ 11:08:47 (1s) 26.4mph @ 11:08:57 (60s) 30.3mph @ 11:08:57 (120s)	2069 / 26.5mph	41.1mph at 11:08:15 41.0mph @ 11:08:15 (0.1s) 40.6mph @ 11:08:16 (½-s) 40.0mph @ 11:08:16 (1s) 38.4mph @ 11:08:16 (3s) 35.3mph @ 11:08:05 (60s) 38.9mph @ 11:07:58 (120s)	19.1mph at 11:08:57 19.1mph @ 11:08:57 (0.1s) 19.3mph @ 11:08:31 (½-s) 19.5mph @ 11:08:31 (1s) 21.5mph @ 11:08:32 (3s) 29.6mph @ 11:08:57 (60s) 32.3mph @ 11:08:57 (120s)	7962 / 29.6mph	40.3mph at 11:08:15 39.7mph @ 11:08:15 (½-s) 39.2mph @ 11:08:16 (1s) 37.3mph @ 11:08:16 (3s) 34.8mph @ 11:08:03 (60s) 38.4mph @ 11:07:58 (120s)	18.6mph at 11:08:57 18.8mph @ 11:08:57 (½-s) 19.4mph @ 11:08:57 (1s) 21.6mph @ 11:08:32 (3s) 29.1mph @ 11:08:57 (60s) 31.6mph @ 11:08:57 (120s)	16515 / 29.2mph
2022-04-19 06:08:05 AM EST  2022-04-19 06:06:58 AM EST to 2022-04-19 06:07:58 AM EST (60s)	999.35mb	4.75V	48.8°F 100%	57.2°F	S (171°)	55.0mph at 11:07:18 54.7mph @ 11:07:18 (0.1s) 53.7mph @ 11:07:19 (½-s) 52.3mph @ 11:07:19 (1s) 47.6mph @ 11:07:03 (3s) 34.1mph @ 11:07:58 (60s) 34.6mph @ 11:06:58 (120s)	21.4mph at 11:07:03 21.9mph @ 11:07:03 (0.1s) 22.5mph @ 11:07:03 (½-s) 24.7mph @ 11:07:03 (1s) 30.6mph @ 11:07:06 (60s) 32.7mph @ 11:07:57 (120s)	2707 / 34.1mph	54.1mph at 11:07:18 53.8mph @ 11:07:18 (0.1s) 52.6mph @ 11:07:18 (½-s) 51.2mph @ 11:07:19 (1s) 47.6mph @ 11:07:20 (3s) 42.8mph @ 11:06:58 (60s) 47.2mph @ 11:06:58 (120s)	23.8mph at 11:07:43 23.8mph @ 11:07:43 (0.1s) 24.6mph @ 11:07:02 (½-s) 25.4mph @ 11:07:43 (1s) 27.0mph @ 11:07:44 (3s) 34.9mph @ 11:07:57 (60s) 38.9mph @ 11:07:57 (120s)	9422 / 35.0mph	54.1mph at 11:07:18 53.8mph @ 11:07:18 (0.1s) 52.5mph @ 11:07:18 (½-s) 51.0mph @ 11:07:19 (1s) 47.4mph @ 11:07:20 (3s) 42.2mph @ 11:06:58 (60s) 46.7mph @ 11:06:58 (120s)	22.7mph at 11:07:43 23.6mph @ 11:07:43 (½-s) 24.4mph @ 11:07:43 (1s) 26.4mph @ 11:07:43 (3s) 34.4mph @ 11:07:57 (60s) 38.4mph @ 11:07:57 (120s)	19616 / 34.5mph
2022-04-19 06:07:05 AM EST  2022-04-19 06:05:57 AM EST to 2022-04-19 06:06:57 AM EST (60s)	999.51mb	4.77V	48.8°F 100%	57.1°F	SSE (158°)	45.6mph at 11:06:23 45.4mph @ 11:06:23 (0.1s) 44.3mph @ 11:06:23 (½-s) 42.2mph @ 11:06:23 (1s) 38.2mph @ 11:06:25 (3s) 37.9mph @ 11:05:58 (60s) 38.1mph @ 11:05:58 (120s)	23.8mph at 11:06:42 24.2mph @ 11:06:42 (0.1s) 24.6mph @ 11:06:42 (½-s) 26.1mph @ 11:06:43 (1s) 31.4mph @ 11:06:56 (60s) 34.6mph @ 11:06:56 (120s)	2482 / 31.4mph	54.8mph at 11:05:57 54.6mph @ 11:05:57 (0.1s) 53.8mph @ 11:05:58 (½-s) 52.8mph @ 11:05:58 (1s) 50.4mph @ 11:05:58 (3s) 52.0mph @ 11:06:00 (60s) 50.0mph @ 11:06:07 (120s)	29.4mph at 11:06:08 29.5mph @ 11:06:09 (0.1s) 30.5mph @ 11:05:09 (½-s) 31.0mph @ 11:06:09 (1s) 37.4mph @ 11:06:52 (3s) 42.7mph @ 11:06:56 (60s) 47.2mph @ 11:06:56 (120s)	11538 / 42.8mph	54.6mph at 11:05:57 54.4mph @ 11:05:57 (0.1s) 53.7mph @ 11:05:57 (½-s) 52.8mph @ 11:05:58 (1s) 50.5mph @ 11:05:58 (3s) 51.4mph @ 11:06:00 (60s) 49.4mph @ 11:06:07 (120s)	30.4mph at 11:06:08 31.4mph @ 11:06:08 (½-s) 31.5mph @ 11:06:09 (1s) 36.5mph @ 11:06:52 (3s) 42.2mph @ 11:06:56 (60s) 46.7mph @ 11:06:56 (120s)	24034 / 42.2mph
2022-04-19 06:06:05 AM EST  2022-04-19 06:04:57	998.75mb	4.76V	48.7°F 100%	57.0°F	SSE (157°)	60.6mph at 11:05:36 60.3mph @ 11:05:36 (0.1s) 59.1mph @ 11:05:36	29.3mph at 11:05:13 29.8mph @ 11:05:13 (½-s) 30.5mph @ 11:05:24	3015 / 37.8mph	64.4mph at 11:05:35 64.1mph @ 11:05:35 (0.1s) 63.4mph @ 11:05:35	35.7mph at 11:04:59 37.7mph @ 11:04:59	13973 / 51.7mph	64.2mph at 11:05:15 63.8mph @ 11:05:15 (½-s) 61.9mph @ 11:05:16	35.0mph at 11:05:49 37.1mph @ 11:05:50 (½-s) 41.1mph @ 11:05:55	29192 / 51.2mph

AM EST to 2022-04-19 06:05:57 AM EST (60s)						57.2mph @ 11:05:36 (1s) 49.0mph @ 11:05:37 (3s) 39.2mph @ 11:05:08 (60s) 38.0mph @ 11:05:56 (120s)	(1s) 32.3mph @ 11:05:25 (5s) 36.9mph @ 11:05:31 (60s) 31.9mph @ 11:04:57 (120s)			(1/2-s) 62.4mph @ 11:05:35 (1s) 60.2mph @ 11:05:18 (3s) 52.1mph @ 11:05:53 (60s) 49.5mph @ 11:05:56 (120s)	(1/2-s) 40.6mph @ 11:05:00 (1s) 44.6mph @ 11:05:00 (3s) 47.3mph @ 11:04:57 (60s) 39.3mph @ 11:04:57 (120s)	(1/2-s) 61.3mph @ 11:05:16 (1s) 59.4mph @ 11:05:18 (3s) 51.6mph @ 11:05:53 (60s) 49.0mph @ 11:05:56 (120s)	(1s) 44.5mph @ 11:05:00 (3s) 46.8mph @ 11:04:57 (60s) 38.9mph @ 11:04:57 (120s)		
2022-04-19 06:05:05 AM EST  2022-04-19 06:03:57 AM EST to 2022-04-19 06:04:57 AM EST (60s)	998.76mb	4.78V	48.3°F 99%	57.0°F	SSE (152°)	53.9mph at 11:04:21 53.6mph @ 11:04:21 (0.1s) 53.0mph @ 11:04:21 (1/2-s) 52.7mph @ 11:04:21 (1s) 51.5mph @ 11:04:21 (3s) 38.2mph @ 11:04:56 (60s) 31.9mph @ 11:04:56 (120s)	26.7mph at 11:04:06 27.3mph @ 11:04:06 (0.1s) 28.3mph @ 11:04:06 (1s) 29.4mph @ 11:04:06 (3s) 25.5mph @ 11:03:57 (60s) 23.7mph @ 11:03:57 (120s)	3048 / 38.2mph	58.1mph at 11:04:17 57.9mph @ 11:04:17 (0.1s) 57.5mph @ 11:04:17 (1/2-s) 57.0mph @ 11:04:17 (1s) 56.4mph @ 11:04:19 (3s) 47.3mph @ 11:04:56 (60s) 39.3mph @ 11:04:57 (120s)	30.7mph at 11:04:02 31.2mph @ 11:04:03 (0.1s) 32.8mph @ 11:04:03 (1/2-s) 33.8mph @ 11:04:03 (1s) 38.0mph @ 11:04:03 (3s) 31.3mph @ 11:03:57 (60s) 26.4mph @ 11:03:57 (120s)	12787 / 47.4mph	57.7mph at 11:04:17 57.4mph @ 11:04:17 (0.1s) 57.0mph @ 11:04:17 (1/2-s) 56.7mph @ 11:04:17 (1s) 55.8mph @ 11:04:19 (3s) 46.9mph @ 11:04:56 (60s) 38.9mph @ 11:04:56 (120s)	31.5mph at 11:04:05 33.4mph @ 11:04:06 (0.1s) 33.7mph @ 11:04:06 (1s) 37.1mph @ 11:04:07 (3s) 30.9mph @ 11:03:57 (60s) 26.1mph @ 11:03:57 (120s)	26707 / 46.9mph	
2022-04-19 06:04:05 AM EST  2022-04-19 06:01:57 AM EST to 2022-04-19 06:03:57 AM EST (120s)	999.01mb	4.77V	48.1°F 99%	57.0°F	SSE (165°)	39.6mph at 11:03:43 39.4mph @ 11:03:43 (0.1s) 38.7mph @ 11:03:43 (1/2-s) 37.3mph @ 11:03:43 (1s) 33.2mph @ 11:03:44 (3s) 25.5mph @ 11:03:56 (60s) 23.7mph @ 11:03:56 (120s)	14.4mph at 11:02:34 14.5mph @ 11:02:35 (0.1s) 14.8mph @ 11:02:35 (1s) 15.5mph @ 11:02:37 (3s) 16.4mph @ 11:01:58 (60s) 19.1mph @ 11:02:38 (120s)	3682 / 23.7mph	50.7mph at 11:03:52 50.6mph @ 11:03:52 (0.1s) 50.0mph @ 11:03:52 (1/2-s) 49.0mph @ 11:03:52 (1s) 46.6mph @ 11:03:44 (3s) 31.3mph @ 11:03:56 (60s) 26.4mph @ 11:03:56 (120s)	9.3mph at 11:01:57 10.9mph @ 11:01:57 (0.1s) 11.8mph @ 11:02:50 (1/2-s) 13.4mph @ 11:02:50 (1s) 15.7mph @ 11:02:35 (3s) 15.9mph @ 11:01:58 (60s) 18.6mph @ 11:02:50 (120s)	14206 / 26.5mph	49.9mph at 11:03:52 49.8mph @ 11:03:52 (0.1s) 49.1mph @ 11:03:52 (1/2-s) 47.8mph @ 11:03:52 (1s) 46.3mph @ 11:03:43 (3s) 30.8mph @ 11:03:56 (60s) 26.1mph @ 11:03:56 (120s)	14.2mph at 11:02:49 14.7mph @ 11:02:50 (0.1s) 15.2mph @ 11:02:43 (1s) 15.9mph @ 11:01:57 (60s) 16.2mph @ 11:01:57 (60s) 18.6mph @ 11:02:50 (120s)	29512 / 26.1mph	
2022-04-19 06:02:05 AM EST  2022-04-19 06:00:57 AM EST to 2022-04-19 06:01:57 AM EST (60s)	1000.37mb	4.76V	47.9°F 99%	56.9°F	S (189°)	23.5mph at 11:01:13 23.2mph @ 11:01:13 (0.1s) 23.1mph @ 11:01:04 (1s) 22.4mph @ 11:01:15 (3s) 22.8mph @ 11:00:57 (60s) 23.7mph @ 11:00:57 (120s)	11.0mph at 11:01:51 11.2mph @ 11:01:51 (1/2-s) 11.4mph @ 11:01:50 (1s) 11.6mph @ 11:01:52 (3s) 16.5mph @ 11:01:54 (60s) 19.7mph @ 11:01:57 (120s)	1242 / 16.5mph	25.2mph at 11:01:13 25.1mph @ 11:01:13 (0.1s) 24.5mph @ 11:01:13 (1/2-s) 24.2mph @ 11:01:04 (1s) 22.3mph @ 11:01:05 (3s) 22.5mph @ 11:00:57 (60s) 25.3mph @ 11:00:57 (120s)	7.8mph at 11:01:37 7.8mph @ 11:01:37 (0.1s) 8.1mph @ 11:01:38 (1/2- s) 8.5mph @ 11:01:43 (1s) 9.3mph @ 11:01:51 (3s) 15.8mph @ 11:01:53 (60s) 19.3mph @ 11:01:56 (120s)	4250 / 16.0mph	24.7mph at 11:01:13 24.5mph @ 11:01:03 (1/2-s) 23.8mph @ 11:01:04 (1s) 22.2mph @ 11:01:05 (3s) 22.2mph @ 11:00:57 (60s) 24.9mph @ 11:00:57 (120s)	9.1mph at 11:01:42 9.1mph @ 11:01:42 (1/2- s) 9.4mph @ 11:01:42 (1s) 10.9mph @ 11:01:43 (3s) 16.2mph @ 11:01:53 (60s) 19.2mph @ 11:01:56 (120s)	9087 / 16.3mph	
2022-04-19 06:01:05 AM EST  2022-04-19 05:59:57 AM EST to 2022-04-19 06:00:57 AM EST (60s)	1000.24mb	4.78V	47.8°F 99%	56.9°F	S (175°)	37.3mph at 11:00:16 37.1mph @ 11:00:16 (0.1s) 36.8mph @ 11:00:16 (1/2-s) 36.7mph @ 11:00:17 (1s) 34.0mph @ 11:00:18 (3s) 26.0mph @ 11:00:23 (60s) 26.0mph @ 11:00:57 (120s)	14.8mph at 11:00:54 14.9mph @ 11:00:55 (0.1s) 15.2mph @ 11:00:39 (1s) 15.9mph @ 11:00:41 (3s) 22.8mph @ 11:00:56 (60s) 23.7mph @ 11:00:56 (120s)	1768 / 22.8mph	36.7mph at 11:00:16 36.7mph @ 11:00:16 (0.1s) 36.3mph @ 11:00:16 (1/2-s) 35.9mph @ 11:00:16 (1s) 34.4mph @ 11:00:17 (3s) 28.2mph @ 11:00:10 (60s) 31.3mph @ 11:00:57 (120s)	13.1mph at 11:00:54 13.1mph @ 11:00:54 (0.1s) 13.3mph @ 11:00:54 (1/2-s) 13.7mph @ 11:00:55 (1s) 14.6mph @ 11:00:56 (3s) 22.5mph @ 11:00:56 (60s) 25.3mph @ 11:00:56 (120s)	6040 / 22.6mph	36.5mph at 11:00:15 35.3mph @ 11:00:16 (1/2-s) 35.2mph @ 11:00:16 (1s) 33.8mph @ 11:00:17 (3s) 27.8mph @ 11:00:59 (60s) 30.8mph @ 11:00:57 (120s)	13.5mph at 11:00:54 13.7mph @ 11:00:55 (0.1s) 14.1mph @ 11:00:55 (1s) 14.8mph @ 11:00:56 (3s) 22.2mph @ 11:00:56 (60s) 24.9mph @ 11:00:56 (120s)	12535 / 22.2mph	
2022-04-19 06:00:05 AM EST  2022-04-19 05:58:57 AM EST to 2022-04-19 05:59:57 AM EST (60s)	999.83mb	4.77V	47.8°F 99%	56.9°F	SSE (166°)	35.0mph at 10:59:25 34.9mph @ 10:59:25 (0.1s) 34.5mph @ 10:59:25 (1/2-s) 33.9mph @ 10:59:26 (1s) 31.1mph @ 10:59:28 (3s) 27.4mph @ 10:58:57 (60s) 29.7mph @ 10:58:57 (120s)	17.0mph at 10:59:02 17.3mph @ 10:59:02 (1/2-s) 17.4mph @ 10:59:02 (1s) 19.0mph @ 10:59:03 (3s) 23.6mph @ 10:59:18 (60s) 26.0mph @ 10:59:56 (120s)	1917 / 24.6mph	43.3mph at 10:59:18 43.1mph @ 10:59:18 (0.1s) 42.2mph @ 10:59:18 (1/2-s) 41.6mph @ 10:59:19 (1s) 39.9mph @ 10:59:25 (3s) 34.6mph @ 10:58:57 (60s) 37.0mph @ 10:58:57 (120s)	16.8mph at 10:59:53 16.9mph @ 10:59:53 (0.1s) 17.2mph @ 10:59:54 (1/2-s) 17.3mph @ 10:59:54 (1s) 20.0mph @ 10:59:09 (3s) 28.0mph @ 10:59:56 (60s) 31.3mph @ 10:59:56 (120s)	7520 / 28.0mph	43.3mph at 10:59:18 43.1mph @ 10:59:18 (0.1s) 41.9mph @ 10:59:18 (1/2-s) 40.9mph @ 10:59:19 (1s) 38.8mph @ 10:59:23 (3s) 30.8mph @ 10:58:57 (60s) 36.4mph @ 10:58:57 (120s)	16.5mph at 10:59:53 16.8mph @ 10:59:53 (0.1s) 17.3mph @ 10:59:54 (1s) 19.9mph @ 10:59:09 (3s) 27.6mph @ 10:59:56 (60s) 30.8mph @ 10:59:56 (120s)	15653 / 27.7mph	
2022-04-19 05:59:05 AM EST  2022-04-19 05:57:57	999.45mb	4.77V	47.8°F 99%	56.9°F	SSE (155°)	39.9mph at 10:58:02 39.7mph @ 10:58:02 (0.1s) 39.2mph @ 10:58:03	18.8mph at 10:58:50 19.1mph @ 10:58:48 (1/2-s) 19.5mph @ 10:58:49	2151 / 27.4mph	47.6mph at 10:58:02 47.5mph @ 10:58:02 (0.1s) 46.3mph @ 10:58:02	19.1mph at 10:58:40 19.1mph @ 10:58:40 (0.1s) 19.9mph @ 10:58:40	9307 / 34.6mph	47.5mph at 10:58:00 47.3mph @ 10:58:00 (0.1s) 45.9mph @ 10:58:02	19.2mph at 10:58:40 19.8mph @ 10:58:40 (1/2-s) 21.1mph @ 10:58:41	19315 / 34.0mph	

AM EST to 2022-04-19 05:58:57 AM EST (60s)						(½-s) 38.1mph @ 10:58:03 (1s) 37.2mph @ 10:57:57 (3s) 32.7mph @ 10:58:13 (60s) 34.8mph @ 10:57:57 (120s)	(1s) 20.1mph @ 10:58:50 (3s) 27.4mph @ 10:58:56 (60s) 29.7mph @ 10:58:56 (120s)		(½-s) 45.0mph @ 10:58:03 (1s) 43.4mph @ 10:58:03 (3s) 40.1mph @ 10:58:12 (60s) 40.0mph @ 10:58:03 (120s)	(½-s) 21.3mph @ 10:58:41 (1s) 25.1mph @ 10:58:42 (3s) 34.5mph @ 10:58:56 (60s) 37.0mph @ 10:58:56 (120s)		(½-s) 44.2mph @ 10:58:02 (1s) 42.5mph @ 10:58:03 (3s) 39.4mph @ 10:58:14 (60s) 39.3mph @ 10:58:03 (120s)	(1s) 24.5mph @ 10:58:50 (3s) 34.0mph @ 10:58:56 (60s) 36.4mph @ 10:58:56 (120s)	
2022-04-19 05:58:05 AM EST	999.02mb	4.80V	47.7°F 99%	56.9°F	SSE (151°)	42.4mph at 10:57:55 42.3mph @ 10:57:55 (0.1s) 42.0mph @ 10:57:17 (½-s) 41.7mph @ 10:57:17 (1s) 39.3mph @ 10:57:18 (3s) 37.5mph @ 10:56:57 (60s) 40.2mph @ 10:56:57 (120s)	21.0mph at 10:57:41 21.7mph @ 10:57:41 (0.1s) 22.1mph @ 10:57:41 (½-s) 23.6mph @ 10:57:43 (3s) 32.0mph @ 10:57:56 (60s) 34.8mph @ 10:57:56 (120s)	2535 / 32.0mph	47.1mph at 10:57:53 46.9mph @ 10:57:23 (0.1s) 46.5mph @ 10:57:54 (½-s) 45.4mph @ 10:57:23 (1s) 44.4mph @ 10:57:25 (3s) 40.4mph @ 10:56:57 (60s) 42.8mph @ 10:56:57 (120s)	30.3mph at 10:57:56 31.0mph @ 10:57:56 (0.1s) 31.9mph @ 10:57:51 (½-s) 32.5mph @ 10:57:52 (1s) 34.4mph @ 10:57:41 (3s) 39.4mph @ 10:57:56 (60s) 39.9mph @ 10:57:56 (120s)	10636 / 39.5mph	47.2mph at 10:57:53 46.9mph @ 10:57:53 (0.1s) 45.9mph @ 10:57:53 (½-s) 45.1mph @ 10:57:54 (1s) 43.8mph @ 10:57:25 (3s) 39.6mph @ 10:57:32 (60s) 41.9mph @ 10:56:57 (120s)	29.8mph at 10:57:52 30.5mph @ 10:57:52 (0.1s) 31.0mph @ 10:57:52 (½-s) 34.1mph @ 10:57:41 (3s) 38.7mph @ 10:57:10 (60s) 39.1mph @ 10:57:56 (120s)	22082 / 38.8mph
2022-04-19 05:57:05 AM EST	998.79mb	4.77V	47.8°F 99%	56.9°F	SE (145°)	51.0mph at 10:56:04 50.9mph @ 10:56:04 (0.1s) 50.5mph @ 10:56:05 (½-s) 49.4mph @ 10:56:05 (1s) 44.9mph @ 10:56:06 (3s) 42.9mph @ 10:55:57 (60s) 44.1mph @ 10:55:57 (120s)	28.7mph at 10:56:22 30.0mph @ 10:56:22 (0.1s) 30.7mph @ 10:56:51 (½-s) 32.0mph @ 10:56:41 (1s) 37.5mph @ 10:56:56 (60s) 40.2mph @ 10:56:56 (120s)	2995 / 37.6mph	53.4mph at 10:56:04 53.2mph @ 10:56:04 (0.1s) 52.3mph @ 10:56:04 (½-s) 51.1mph @ 10:56:05 (1s) 47.3mph @ 10:56:05 (3s) 45.2mph @ 10:55:57 (60s) 46.7mph @ 10:55:57 (120s)	27.1mph at 10:56:22 27.2mph @ 10:56:22 (0.1s) 29.1mph @ 10:56:22 (½-s) 30.8mph @ 10:56:23 (1s) 34.2mph @ 10:56:24 (3s) 40.4mph @ 10:56:56 (60s) 42.8mph @ 10:56:56 (120s)	10893 / 40.4mph	53.0mph at 10:56:04 52.8mph @ 10:56:04 (0.1s) 51.8mph @ 10:56:05 (½-s) 50.9mph @ 10:56:05 (1s) 46.7mph @ 10:56:05 (3s) 44.3mph @ 10:55:57 (60s) 45.8mph @ 10:55:57 (120s)	24.3mph at 10:56:22 27.0mph @ 10:56:22 (0.1s) 29.7mph @ 10:56:22 (½-s) 33.0mph @ 10:56:23 (1s) 39.4mph @ 10:56:56 (60s) 41.9mph @ 10:56:56 (120s)	22456 / 39.5mph
2022-04-19 05:56:05 AM EST	998.55mb	4.77V	47.9°F 99%	56.8°F	SE (144°)	53.7mph at 10:55:03 53.5mph @ 10:55:03 (0.1s) 52.7mph @ 10:55:03 (½-s) 51.6mph @ 10:55:03 (1s) 50.2mph @ 10:55:05 (3s) 45.9mph @ 10:55:08 (60s) 44.6mph @ 10:55:32 (120s)	30.3mph at 10:55:20 30.5mph @ 10:55:20 (0.1s) 31.4mph @ 10:55:20 (½-s) 31.9mph @ 10:55:20 (1s) 34.6mph @ 10:55:21 (3s) 42.9mph @ 10:55:56 (60s) 43.2mph @ 10:54:57 (120s)	3443 / 42.9mph	56.0mph at 10:55:02 55.7mph @ 10:55:03 (0.1s) 54.3mph @ 10:55:03 (½-s) 52.7mph @ 10:55:26 (1s) 50.9mph @ 10:55:03 (3s) 48.7mph @ 10:55:07 (60s) 48.0mph @ 10:55:07 (120s)	26.5mph at 10:55:08 26.9mph @ 10:55:08 (0.1s) 31.4mph @ 10:55:08 (½-s) 32.6mph @ 10:55:15 (1s) 39.5mph @ 10:55:36 (3s) 45.1mph @ 10:55:56 (60s) 46.7mph @ 10:55:56 (120s)	12198 / 45.2mph	56.0mph at 10:55:02 55.7mph @ 10:55:02 (0.1s) 53.5mph @ 10:55:03 (½-s) 52.4mph @ 10:55:26 (1s) 50.5mph @ 10:55:03 (3s) 47.8mph @ 10:55:07 (60s) 47.1mph @ 10:55:07 (120s)	27.4mph at 10:55:08 31.4mph @ 10:55:08 (0.1s) 36.1mph @ 10:55:15 (½-s) 38.7mph @ 10:55:21 (1s) 44.3mph @ 10:55:56 (60s) 45.6mph @ 10:55:56 (120s)	25265 / 44.4mph
2022-04-19 05:55:05 AM EST	998.56mb	4.75V	47.8°F 99%	56.8°F	SE (144°)	58.9mph at 10:54:50 58.4mph @ 10:54:50 (0.1s) 57.6mph @ 10:54:50 (½-s) 57.5mph @ 10:54:50 (1s) 55.3mph @ 10:54:50 (3s) 45.4mph @ 10:54:55 (60s) 43.2mph @ 10:54:56 (120s)	33.9mph at 10:54:26 34.1mph @ 10:54:26 (0.1s) 34.6mph @ 10:54:26 (½-s) 36.1mph @ 10:54:26 (1s) 38.2mph @ 10:54:33 (3s) 41.1mph @ 10:53:57 (60s) 39.2mph @ 10:53:57 (120s)	3635 / 45.3mph	60.7mph at 10:54:50 60.3mph @ 10:54:50 (0.1s) 58.1mph @ 10:54:50 (½-s) 57.4mph @ 10:54:50 (1s) 56.6mph @ 10:54:50 (3s) 48.4mph @ 10:54:53 (60s) 47.1mph @ 10:54:56 (120s)	25.5mph at 10:53:57 36.2mph @ 10:54:18 (0.1s) 37.4mph @ 10:54:32 (½-s) 38.4mph @ 10:54:32 (1s) 39.5mph @ 10:54:32 (3s) 45.9mph @ 10:53:57 (60s) 43.9mph @ 10:53:57 (120s)	13028 / 48.3mph	60.6mph at 10:54:50 60.3mph @ 10:54:50 (0.1s) 57.9mph @ 10:54:50 (½-s) 57.1mph @ 10:54:50 (1s) 56.3mph @ 10:54:50 (3s) 47.5mph @ 10:54:52 (60s) 46.1mph @ 10:54:56 (120s)	31.1mph at 10:54:02 35.0mph @ 10:54:02 (0.1s) 37.3mph @ 10:54:31 (½-s) 38.1mph @ 10:54:32 (1s) 44.9mph @ 10:53:57 (60s) 43.0mph @ 10:53:57 (120s)	26941 / 47.3mph
2022-04-19 05:54:05 AM EST	998.44mb	4.76V	47.7°F 99%	56.8°F	SSE (147°)	52.6mph at 10:53:50 52.5mph @ 10:53:50 (0.1s) 51.7mph @ 10:53:51 (½-s) 51.4mph @ 10:53:50 (1s) 50.4mph @ 10:53:51 (3s) 41.1mph @ 10:53:56 (60s) 39.2mph @ 10:53:56 (120s)	31.3mph at 10:53:06 31.6mph @ 10:53:06 (0.1s) 31.9mph @ 10:53:06 (½-s) 32.4mph @ 10:53:07 (1s) 32.1mph @ 10:52:57 (3s) 36.9mph @ 10:53:04 (60s) 38.0mph @ 10:53:13 (120s)	3293 / 41.1mph	57.5mph at 10:53:48 57.3mph @ 10:53:48 (0.1s) 56.4mph @ 10:53:48 (½-s) 55.7mph @ 10:53:49 (1s) 54.3mph @ 10:53:50 (3s) 45.9mph @ 10:53:56 (60s) 43.9mph @ 10:53:56 (120s)	31.3mph at 10:52:57 32.1mph @ 10:53:31 (0.1s) 34.6mph @ 10:53:31 (½-s) 35.9mph @ 10:53:07 (1s) 37.5mph @ 10:53:02 (3s) 41.4mph @ 10:53:03 (60s) 42.2mph @ 10:53:12 (120s)	12404 / 46.0mph	57.6mph at 10:53:40 57.2mph @ 10:53:40 (0.1s) 54.8mph @ 10:53:48 (½-s) 54.1mph @ 10:53:49 (1s) 52.5mph @ 10:53:51 (3s) 44.9mph @ 10:53:56 (60s) 43.0mph @ 10:53:56 (120s)	29.6mph at 10:52:59 32.9mph @ 10:52:59 (0.1s) 34.4mph @ 10:53:01 (½-s) 35.8mph @ 10:53:02 (1s) 40.5mph @ 10:53:03 (60s) 41.3mph @ 10:53:12 (120s)	25611 / 45.0mph
2022-04-19 05:53:05 AM EST	998.85mb	4.79V	47.7°F 99%	56.8°F	SSE (147°)	48.5mph at 10:52:41 48.3mph @ 10:52:41 (0.1s) 47.9mph @ 10:52:41	23.1mph at 10:52:27 24.1mph @ 10:52:27 (0.1s) 24.8mph @ 10:52:28	2968 / 37.2mph	52.5mph at 10:52:40 52.1mph @ 10:52:40 (0.1s) 51.3mph @ 10:52:41	28.4mph at 10:52:45 29.0mph @ 10:52:45 (0.1s) 33.1mph @ 10:52:45	11311 / 42.0mph	50.6mph at 10:52:41 50.4mph @ 10:52:41 (0.1s) 49.7mph @ 10:52:41	29.5mph at 10:52:45 31.6mph @ 10:52:49 (½-s) 32.9mph @ 10:52:50	23336 / 41.0mph

AM EST to 2022-04-19 05:52:57 AM EST (60s)						(½-s) 47.4mph @ 10:52:42 (1s) 44.6mph @ 10:52:42 (3s) 41.0mph @ 10:51:57 (60s) 41.3mph @ 10:51:57 (120s)	(1s) 28.8mph @ 10:52:28 (3s) 37.2mph @ 10:52:56 (60s) 39.1mph @ 10:52:56 (120s)		(½-s) 49.8mph @ 10:52:41 (1s) 47.8mph @ 10:52:38 (3s) 44.2mph @ 10:51:57 (60s) 44.1mph @ 10:51:57 (120s)	(½-s) 34.6mph @ 10:52:27 (1s) 36.4mph @ 10:52:50 (3s) 41.7mph @ 10:52:34 (60s) 43.1mph @ 10:52:56 (120s)		(½-s) 48.8mph @ 10:52:41 (1s) 46.7mph @ 10:52:38 (3s) 43.3mph @ 10:51:57 (60s) 43.2mph @ 10:52:39 (120s)	(1s) 34.7mph @ 10:52:52 (3s) 40.9mph @ 10:52:55 (60s) 42.2mph @ 10:52:56 (120s)			
2022-04-19 05:52:05 AM EST						56.9mph at 10:51:09 56.6mph @ 10:51:09 (0.1s) 56.3mph @ 10:51:09 (½-s) 56.0mph @ 10:51:09 (1s) 54.1mph @ 10:51:10 (3s) 43.2mph @ 10:51:12 (60s) 42.2mph @ 10:51:12 (120s)	27.8mph at 10:51:48 28.8mph @ 10:51:48 (0.1s) 29.1mph @ 10:51:48 (½-s) 31.7mph @ 10:51:49 (1s) 31.7mph @ 10:51:49 (3s) 41.0mph @ 10:51:53 (60s) 41.3mph @ 10:51:52 (120s)		59.3mph at 10:51:08 59.0mph @ 10:51:08 (0.1s) 57.6mph @ 10:51:09 (½-s) 57.3mph @ 10:51:09 (1s) 55.6mph @ 10:51:09 (3s) 46.1mph @ 10:51:33 (60s) 45.1mph @ 10:51:23 (120s)	26.4mph at 10:51:03 27.4mph @ 10:51:03 (0.1s) 30.8mph @ 10:51:04 (½-s) 34.8mph @ 10:51:48 (1s) 35.7mph @ 10:51:48 (3s) 44.1mph @ 10:50:56 (60s) 44.1mph @ 10:51:55 (120s)		58.4mph at 10:51:07 58.1mph @ 10:51:08 (0.1s) 56.7mph @ 10:51:08 (½-s) 56.1mph @ 10:51:09 (1s) 54.3mph @ 10:51:09 (3s) 45.2mph @ 10:51:37 (60s) 44.1mph @ 10:51:24 (120s)	24.3mph at 10:51:03 28.2mph @ 10:51:03 (0.1s) 33.5mph @ 10:51:04 (½-s) 35.0mph @ 10:51:48 (1s) 42.9mph @ 10:50:56 (60s) 43.2mph @ 10:51:55 (120s)	3285 / 41.1mph	11937 / 44.3mph	24711 / 43.4mph
2022-04-19 05:51:05 AM EST						55.7mph at 10:50:46 55.5mph @ 10:50:46 (0.1s) 55.1mph @ 10:50:46 (½-s) 54.7mph @ 10:50:47 (1s) 52.0mph @ 10:50:48 (3s) 42.3mph @ 10:49:56 (60s) 42.3mph @ 10:50:16 (120s)	30.8mph at 10:50:37 31.1mph @ 10:50:37 (0.1s) 31.6mph @ 10:50:38 (½-s) 32.2mph @ 10:50:38 (1s) 35.2mph @ 10:50:38 (3s) 40.6mph @ 10:50:39 (60s) 41.4mph @ 10:50:40 (120s)		57.1mph at 10:50:45 56.9mph @ 10:50:45 (0.1s) 55.7mph @ 10:50:46 (½-s) 54.9mph @ 10:50:46 (1s) 53.3mph @ 10:50:47 (3s) 45.1mph @ 10:49:56 (60s) 46.3mph @ 10:50:00 (120s)	29.9mph at 10:50:07 30.1mph @ 10:50:07 (0.1s) 31.9mph @ 10:50:07 (½-s) 35.1mph @ 10:50:08 (1s) 38.7mph @ 10:50:09 (3s) 43.3mph @ 10:50:37 (60s) 44.4mph @ 10:50:44 (120s)		56.7mph at 10:50:46 56.5mph @ 10:50:46 (0.1s) 54.9mph @ 10:50:46 (½-s) 54.3mph @ 10:50:46 (1s) 52.4mph @ 10:50:48 (3s) 44.1mph @ 10:50:00 (60s) 45.4mph @ 10:50:00 (120s)	29.7mph at 10:50:20 31.4mph @ 10:50:07 (½-s) 34.6mph @ 10:50:08 (1s) 37.4mph @ 10:50:09 (3s) 42.2mph @ 10:50:37 (60s) 43.3mph @ 10:50:45 (120s)	3340 / 41.7mph	11899 / 44.1mph	24471 / 43.0mph
2022-04-19 05:50:05 AM EST						50.8mph at 10:49:45 50.6mph @ 10:49:45 (0.1s) 49.6mph @ 10:49:14 (½-s) 49.0mph @ 10:48:59 (1s) 48.4mph @ 10:48:59 (3s) 43.6mph @ 10:49:16 (60s) 42.5mph @ 10:49:46 (120s)	32.4mph at 10:49:20 32.6mph @ 10:49:20 (0.1s) 33.3mph @ 10:49:20 (½-s) 37.6mph @ 10:49:21 (1s) 36.1mph @ 10:49:23 (3s) 41.8mph @ 10:48:56 (60s) 41.4mph @ 10:48:56 (120s)		52.4mph at 10:49:29 52.1mph @ 10:49:29 (0.1s) 51.2mph @ 10:49:29 (½-s) 50.7mph @ 10:49:05 (1s) 49.7mph @ 10:48:56 (3s) 48.2mph @ 10:49:15 (60s) 46.7mph @ 10:49:45 (120s)	29.4mph at 10:48:59 30.2mph @ 10:48:59 (0.1s) 35.4mph @ 10:49:00 (½-s) 39.1mph @ 10:49:20 (1s) 40.1mph @ 10:49:20 (3s) 45.1mph @ 10:49:55 (60s) 45.8mph @ 10:49:03 (120s)		52.1mph at 10:48:57 51.8mph @ 10:48:57 (0.1s) 51.2mph @ 10:49:39 (½-s) 50.5mph @ 10:48:40 (1s) 48.5mph @ 10:48:57 (3s) 47.2mph @ 10:49:15 (60s) 45.8mph @ 10:49:43 (120s)	28.8mph at 10:48:59 32.1mph @ 10:49:01 (½-s) 36.5mph @ 10:49:02 (1s) 38.8mph @ 10:49:21 (3s) 44.1mph @ 10:49:55 (60s) 44.9mph @ 10:49:04 (120s)	3389 / 42.3mph	12183 / 45.2mph	25150 / 44.2mph
2022-04-19 05:49:05 AM EST						52.5mph at 10:48:31 52.2mph @ 10:48:31 (0.1s) 51.4mph @ 10:48:33 (½-s) 51.1mph @ 10:48:33 (1s) 50.2mph @ 10:48:34 (3s) 42.8mph @ 10:48:45 (60s) 42.0mph @ 10:48:37 (120s)	29.2mph at 10:48:51 30.0mph @ 10:48:51 (0.1s) 30.2mph @ 10:48:51 (½-s) 34.1mph @ 10:48:52 (1s) 40.7mph @ 10:48:16 (60s) 41.3mph @ 10:48:19 (120s)		58.0mph at 10:48:31 57.8mph @ 10:48:31 (0.1s) 57.0mph @ 10:48:32 (½-s) 56.4mph @ 10:48:32 (1s) 55.7mph @ 10:48:32 (3s) 47.9mph @ 10:48:45 (60s) 46.0mph @ 10:48:36 (120s)	32.1mph at 10:47:56 33.1mph @ 10:48:51 (0.1s) 34.3mph @ 10:48:51 (½-s) 35.8mph @ 10:48:51 (1s) 40.1mph @ 10:48:51 (3s) 43.8mph @ 10:48:04 (60s) 45.0mph @ 10:48:07 (120s)		58.6mph at 10:48:31 58.1mph @ 10:48:31 (0.1s) 56.6mph @ 10:48:32 (½-s) 55.8mph @ 10:48:32 (1s) 55.1mph @ 10:48:32 (3s) 47.1mph @ 10:48:44 (60s) 45.2mph @ 10:48:36 (120s)	31.8mph at 10:48:51 32.5mph @ 10:48:51 (0.1s) 34.0mph @ 10:48:51 (½-s) 39.1mph @ 10:48:51 (1s) 43.1mph @ 10:48:04 (60s) 44.2mph @ 10:48:19 (120s)	3356 / 41.9mph	12791 / 47.4mph	26514 / 46.5mph
2022-04-19 05:48:05 AM EST						51.8mph at 10:47:48 51.6mph @ 10:47:48 (0.1s) 51.3mph @ 10:47:48 (½-s) 50.8mph @ 10:47:49 (1s) 48.6mph @ 10:47:49 (3s) 42.5mph @ 10:47:03 (60s) 41.6mph @ 10:47:55 (120s)	27.4mph at 10:47:42 28.5mph @ 10:47:42 (0.1s) 29.2mph @ 10:47:42 (½-s) 32.2mph @ 10:47:43 (1s) 40.7mph @ 10:47:44 (60s) 40.7mph @ 10:46:57 (120s)		55.2mph at 10:47:01 55.1mph @ 10:47:01 (0.1s) 54.2mph @ 10:47:01 (½-s) 52.9mph @ 10:47:01 (1s) 51.1mph @ 10:47:50 (3s) 46.2mph @ 10:47:03 (60s) 45.3mph @ 10:47:55 (120s)	25.6mph at 10:46:56 27.8mph @ 10:47:05 (0.1s) 30.5mph @ 10:47:06 (½-s) 33.8mph @ 10:47:06 (1s) 38.9mph @ 10:47:07 (3s) 43.9mph @ 10:47:43 (60s) 44.3mph @ 10:47:33 (120s)		54.6mph at 10:47:01 54.6mph @ 10:47:01 (0.1s) 53.4mph @ 10:47:01 (½-s) 52.4mph @ 10:47:01 (1s) 50.3mph @ 10:47:50 (3s) 45.5mph @ 10:47:03 (60s) 44.5mph @ 10:47:55 (120s)	28.0mph at 10:47:05 29.8mph @ 10:47:06 (½-s) 32.5mph @ 10:47:06 (1s) 37.7mph @ 10:47:07 (3s) 43.1mph @ 10:47:44 (60s) 43.6mph @ 10:47:33 (120s)	3288 / 41.1mph	11998 / 44.5mph	24852 / 43.6mph
2022-04-19 05:47:05 AM EST						53.8mph at 10:46:48 53.6mph @ 10:46:48 (0.1s) 53.1mph @ 10:46:48	32.2mph at 10:46:12 32.5mph @ 10:46:12 (0.1s) 33.6mph @ 10:46:36		57.1mph at 10:46:39 57.0mph @ 10:46:39 (0.1s) 55.6mph @ 10:46:40	32.8mph at 10:46:20 33.3mph @ 10:46:20 (0.1s) 35.3mph @ 10:46:20		57.2mph at 10:46:39 57.0mph @ 10:46:39 (0.1s) 54.5mph @ 10:46:40	32.9mph at 10:46:05 34.7mph @ 10:46:20 (½-s) 36.8mph @ 10:46:20	3385 / 42.3mph	12443 / 46.1mph	25836 / 45.4mph

AM EST to 2022-04-19 05:46:56 AM EST (60s)						(½-s) 52.2mph @ 10:46:40 (1s) 49.4mph @ 10:46:42 (3s) 42.2mph @ 10:46:55 (60s) 40.8mph @ 10:46:54 (120s)	(½-s) 34.5mph @ 10:45:58 (1s) 35.0mph @ 10:45:56 (3s) 39.2mph @ 10:45:56 (60s) 39.9mph @ 10:46:12 (120s)		(½-s) 54.8mph @ 10:46:40 (1s) 52.0mph @ 10:46:41 (3s) 46.1mph @ 10:46:55 (60s) 45.0mph @ 10:46:52 (120s)	(½-s) 37.3mph @ 10:46:20 (1s) 37.2mph @ 10:45:56 (3s) 43.4mph @ 10:46:29 (60s) 44.0mph @ 10:46:29 (120s)		(½-s) 53.4mph @ 10:46:40 (1s) 51.3mph @ 10:46:41 (3s) 45.3mph @ 10:46:55 (60s) 44.2mph @ 10:46:54 (120s)	(1s) 36.0mph @ 10:45:56 (3s) 42.6mph @ 10:46:29 (60s) 43.1mph @ 10:46:12 (120s)	
2022-04-19 05:46:05 AM EST  2022-04-19 05:44:56 AM EST to 2022-04-19 05:45:56 AM EST (60s)	998.83mb	4.74V	47.7°F 99%	56.7°F	SSE (147°)	47.8mph at 10:45:32 47.6mph @ 10:45:32 (0.1s) 47.1mph @ 10:45:33 (½-s) 46.4mph @ 10:45:33 (1s) 44.3mph @ 10:45:33 (3s) 41.7mph @ 10:44:56 (60s) 42.2mph @ 10:45:14 (120s)	28.1mph at 10:44:59 28.9mph @ 10:44:59 (½-s) 30.0mph @ 10:44:59 (1s) 33.6mph @ 10:45:01 (3s) 39.2mph @ 10:45:55 (60s) 40.5mph @ 10:45:55 (120s)	3138 / 39.3mph	53.8mph at 10:45:14 53.6mph @ 10:45:14 (0.1s) 51.8mph @ 10:45:15 (½-s) 51.0mph @ 10:45:07 (1s) 50.2mph @ 10:45:09 (3s) 45.4mph @ 10:44:56 (60s) 47.0mph @ 10:45:15 (120s)	29.9mph at 10:45:53 30.6mph @ 10:45:53 (0.1s) 32.8mph @ 10:45:53 (½-s) 34.6mph @ 10:45:54 (1s) 36.5mph @ 10:45:55 (3s) 43.8mph @ 10:45:55 (60s) 44.6mph @ 10:45:55 (120s)	11826 / 43.8mph	52.9mph at 10:45:14 52.7mph @ 10:45:14 (0.1s) 51.2mph @ 10:45:09 (½-s) 50.6mph @ 10:45:07 (1s) 49.6mph @ 10:45:09 (3s) 44.4mph @ 10:44:56 (60s) 45.9mph @ 10:45:15 (120s)	29.5mph at 10:45:53 31.8mph @ 10:45:53 (0.1s) 33.4mph @ 10:45:54 (½-s) 34.9mph @ 10:45:55 (1s) 43.0mph @ 10:45:55 (60s) 43.7mph @ 10:45:55 (120s)	24492 / 43.0mph
2022-04-19 05:45:05 AM EST  2022-04-19 05:43:56 AM EST to 2022-04-19 05:44:56 AM EST (60s)	998.75mb	4.79V	47.8°F 99%	56.8°F	SE (145°)	55.8mph at 10:44:01 55.2mph @ 10:44:01 (0.1s) 53.9mph @ 10:44:01 (½-s) 52.7mph @ 10:44:01 (1s) 51.5mph @ 10:44:01 (3s) 44.6mph @ 10:44:12 (60s) 42.5mph @ 10:44:12 (120s)	32.2mph at 10:44:13 32.4mph @ 10:44:13 (0.1s) 32.9mph @ 10:44:13 (½-s) 33.2mph @ 10:44:13 (1s) 34.2mph @ 10:44:15 (3s) 41.7mph @ 10:44:55 (60s) 41.5mph @ 10:44:40 (120s)	3344 / 41.8mph	61.1mph at 10:44:01 59.6mph @ 10:44:01 (0.1s) 57.7mph @ 10:44:01 (½-s) 54.6mph @ 10:44:01 (1s) 54.8mph @ 10:43:56 (3s) 49.5mph @ 10:44:12 (60s) 46.8mph @ 10:44:52 (120s)	30.2mph at 10:44:48 30.8mph @ 10:44:48 (0.1s) 34.4mph @ 10:44:48 (½-s) 36.9mph @ 10:44:48 (1s) 40.4mph @ 10:44:34 (3s) 45.4mph @ 10:44:55 (60s) 46.1mph @ 10:43:56 (120s)	12268 / 45.5mph	60.5mph at 10:44:00 59.7mph @ 10:44:01 (0.1s) 57.1mph @ 10:44:01 (½-s) 53.8mph @ 10:44:01 (1s) 53.5mph @ 10:43:56 (3s) 48.4mph @ 10:44:12 (60s) 45.8mph @ 10:44:52 (120s)	27.8mph at 10:44:48 31.3mph @ 10:44:48 (0.1s) 34.7mph @ 10:44:48 (½-s) 39.0mph @ 10:44:34 (1s) 44.3mph @ 10:44:55 (60s) 45.1mph @ 10:43:56 (120s)	25274 / 44.4mph
2022-04-19 05:44:05 AM EST  2022-04-19 05:42:56 AM EST to 2022-04-19 05:43:56 AM EST (60s)	998.36mb	4.78V	47.8°F 99%	56.7°F	SSE (148°)	57.2mph at 10:43:53 57.0mph @ 10:43:53 (0.1s) 56.2mph @ 10:43:54 (½-s) 55.3mph @ 10:43:54 (1s) 53.0mph @ 10:43:54 (3s) 42.6mph @ 10:43:55 (60s) 42.2mph @ 10:42:56 (120s)	31.3mph at 10:43:02 31.5mph @ 10:43:02 (0.1s) 32.6mph @ 10:43:02 (½-s) 32.8mph @ 10:43:02 (1s) 33.6mph @ 10:43:03 (3s) 39.7mph @ 10:43:15 (60s) 40.9mph @ 10:43:38 (120s)	3414 / 42.6mph	63.6mph at 10:43:41 63.3mph @ 10:43:41 (0.1s) 62.1mph @ 10:43:41 (½-s) 60.6mph @ 10:43:42 (1s) 56.7mph @ 10:43:43 (3s) 48.1mph @ 10:43:55 (60s) 46.2mph @ 10:42:56 (120s)	31.7mph at 10:42:56 33.7mph @ 10:43:35 (0.1s) 35.5mph @ 10:43:34 (½-s) 37.4mph @ 10:43:36 (1s) 38.4mph @ 10:43:36 (3s) 43.5mph @ 10:43:14 (60s) 45.1mph @ 10:43:37 (120s)	12988 / 48.1mph	62.7mph at 10:43:41 62.4mph @ 10:43:41 (0.1s) 61.0mph @ 10:43:41 (½-s) 59.6mph @ 10:43:42 (1s) 55.7mph @ 10:43:43 (3s) 48.4mph @ 10:43:55 (60s) 45.3mph @ 10:42:56 (120s)	33.1mph at 10:43:34 34.0mph @ 10:43:34 (0.1s) 35.7mph @ 10:43:35 (½-s) 37.2mph @ 10:43:36 (1s) 42.6mph @ 10:43:15 (60s) 44.1mph @ 10:43:37 (120s)	26813 / 47.1mph
2022-04-19 05:43:05 AM EST  2022-04-19 05:41:56 AM EST to 2022-04-19 05:42:56 AM EST (60s)	998.74mb	4.76V	47.8°F 99%	56.7°F	SE (145°)	54.3mph at 10:42:13 54.1mph @ 10:42:13 (0.1s) 53.3mph @ 10:42:14 (½-s) 52.7mph @ 10:42:14 (1s) 49.5mph @ 10:42:15 (3s) 43.2mph @ 10:41:56 (60s) 42.4mph @ 10:42:48 (120s)	29.9mph at 10:42:50 30.5mph @ 10:42:51 (0.1s) 31.3mph @ 10:42:51 (½-s) 33.3mph @ 10:42:51 (1s) 35.4mph @ 10:41:43 (3s) 39.8mph @ 10:41:21 (60s) 41.2mph @ 10:42:21 (120s)	3305 / 41.3mph	59.7mph at 10:42:13 59.3mph @ 10:42:13 (0.1s) 58.2mph @ 10:42:13 (½-s) 55.5mph @ 10:42:13 (1s) 53.0mph @ 10:42:14 (3s) 48.2mph @ 10:41:56 (60s) 47.1mph @ 10:42:40 (120s)	28.6mph at 10:42:15 29.4mph @ 10:42:15 (0.1s) 33.1mph @ 10:42:15 (½-s) 34.1mph @ 10:42:45 (1s) 36.3mph @ 10:42:50 (3s) 44.2mph @ 10:42:55 (60s) 46.0mph @ 10:42:02 (120s)	11941 / 44.3mph	56.5mph at 10:42:12 56.2mph @ 10:42:12 (0.1s) 55.0mph @ 10:42:13 (½-s) 52.9mph @ 10:42:13 (1s) 51.0mph @ 10:42:14 (3s) 47.3mph @ 10:41:56 (60s) 46.2mph @ 10:42:40 (120s)	29.6mph at 10:42:31 32.5mph @ 10:42:48 (0.1s) 34.0mph @ 10:42:48 (½-s) 35.4mph @ 10:42:50 (1s) 43.2mph @ 10:42:52 (60s) 45.1mph @ 10:42:02 (120s)	24640 / 43.3mph
2022-04-19 05:42:05 AM EST  2022-04-19 05:40:56 AM EST to 2022-04-19 05:41:56 AM EST (60s)	998.59mb	4.77V	47.8°F 99%	56.7°F	SSE (148°)	58.3mph at 10:41:28 58.1mph @ 10:41:28 (0.1s) 56.6mph @ 10:41:29 (½-s) 55.6mph @ 10:41:29 (1s) 52.8mph @ 10:41:31 (3s) 43.3mph @ 10:41:55 (60s) 43.1mph @ 10:41:12 (120s)	30.4mph at 10:41:20 30.6mph @ 10:41:20 (0.1s) 31.5mph @ 10:41:20 (½-s) 32.6mph @ 10:41:20 (1s) 35.4mph @ 10:41:43 (3s) 39.8mph @ 10:41:21 (60s) 41.7mph @ 10:41:55 (120s)	3464 / 43.2mph	59.4mph at 10:41:28 59.1mph @ 10:41:28 (0.1s) 58.5mph @ 10:41:28 (½-s) 57.7mph @ 10:41:36 (1s) 55.9mph @ 10:41:37 (3s) 48.7mph @ 10:41:48 (60s) 46.6mph @ 10:41:40 (120s)	37.4mph at 10:41:43 37.5mph @ 10:41:43 (0.1s) 38.3mph @ 10:41:43 (½-s) 38.9mph @ 10:41:44 (1s) 40.5mph @ 10:41:44 (3s) 44.4mph @ 10:40:56 (60s) 45.9mph @ 10:40:56 (120s)	13020 / 48.2mph	59.6mph at 10:41:28 59.4mph @ 10:41:28 (0.1s) 58.1mph @ 10:41:28 (½-s) 56.6mph @ 10:41:29 (1s) 54.9mph @ 10:41:28 (3s) 49.9mph @ 10:41:48 (60s) 45.7mph @ 10:41:40 (120s)	35.7mph at 10:41:03 37.3mph @ 10:41:43 (0.1s) 38.1mph @ 10:41:44 (½-s) 39.6mph @ 10:41:44 (1s) 43.4mph @ 10:40:56 (60s) 44.9mph @ 10:40:56 (120s)	26990 / 47.4mph
2022-04-19 05:41:05 AM EST  2022-04-19 05:39:56	998.39mb	4.79V	47.8°F 99%	56.7°F	SE (146°)	52.3mph at 10:39:58 52.2mph @ 10:39:58 (0.1s) 51.4mph @ 10:39:58	27.3mph at 10:40:34 27.9mph @ 10:40:34 (½-s) 28.7mph @ 10:40:34	3216 / 40.2mph	56.8mph at 10:40:55 56.5mph @ 10:40:55 (0.1s) 55.6mph @ 10:40:55	32.7mph at 10:40:14 33.3mph @ 10:40:14 (0.1s) 33.5mph @ 10:40:35	12001 / 44.5mph	56.4mph at 10:40:54 56.2mph @ 10:40:54 (0.1s) 55.1mph @ 10:40:55	32.0mph at 10:40:35 32.7mph @ 10:40:35 (0.1s) 33.8mph @ 10:40:35	24756 / 43.5mph

AM EST to 2022-04-19 05:40:56 AM EST (60s)						(½-s) 51.7mph @ 10:39:56 (1s) 49.6mph @ 10:39:57 (3s) 45.8mph @ 10:40:13 (60s) 44.4mph @ 10:40:30 (120s)	(1s) 30.3mph @ 10:40:35 (3s) 40.1mph @ 10:40:55 (60s) 42.6mph @ 10:40:54 (120s)		(½-s) 55.3mph @ 10:40:55 (1s) 53.6mph @ 10:40:55 (3s) 47.9mph @ 10:40:09 (60s) 47.1mph @ 10:40:27 (120s)	(½-s) 34.4mph @ 10:40:36 (1s) 35.3mph @ 10:40:36 (3s) 43.9mph @ 10:40:48 (60s) 45.5mph @ 10:40:49 (120s)	(½-s) 54.8mph @ 10:40:55 (1s) 53.3mph @ 10:40:55 (3s) 46.9mph @ 10:40:09 (60s) 46.1mph @ 10:40:27 (120s)	(1s) 34.9mph @ 10:40:36 (3s) 42.8mph @ 10:40:48 (60s) 44.5mph @ 10:40:49 (120s)		
2022-04-19 05:40:05 AM EST	998.69mb	4.76V	47.9°F 99%	56.7°F	SE (141°)	57.1mph at 10:39:15 56.6mph @ 10:39:15 (0.1s) 55.5mph @ 10:39:15 (½-s) 54.2mph @ 10:39:16 (1s) 51.5mph @ 10:39:17 (3s) 45.4mph @ 10:39:48 (60s) 43.6mph @ 10:39:49 (120s)	32.2mph at 10:39:05 32.3mph @ 10:39:05 (0.1s) 33.2mph @ 10:39:05 (½-s) 34.4mph @ 10:39:05 (1s) 36.5mph @ 10:39:07 (3s) 41.3mph @ 10:39:08 (60s) 41.4mph @ 10:38:56 (120s)	3632 / 45.2mph	58.5mph at 10:39:15 58.1mph @ 10:39:15 (0.1s) 57.2mph @ 10:39:15 (½-s) 56.0mph @ 10:39:23 (1s) 54.0mph @ 10:39:24 (3s) 48.3mph @ 10:39:32 (60s) 47.2mph @ 10:39:30 (120s)	26.5mph at 10:38:56 29.2mph @ 10:39:05 (0.1s) 31.6mph @ 10:39:05 (½-s) 34.0mph @ 10:39:05 (1s) 37.8mph @ 10:39:07 (3s) 44.8mph @ 10:39:09 (60s) 46.6mph @ 10:39:20 (120s)	12783 / 47.4mph	58.3mph at 10:39:15 58.0mph @ 10:39:15 (0.1s) 57.2mph @ 10:39:15 (½-s) 55.6mph @ 10:39:16 (1s) 52.5mph @ 10:39:24 (3s) 47.4mph @ 10:39:31 (60s) 46.3mph @ 10:39:31 (120s)	26.5mph at 10:39:05 27.7mph @ 10:39:05 (0.1s) 29.9mph @ 10:39:05 (½-s) 35.9mph @ 10:39:07 (3s) 43.9mph @ 10:39:09 (60s) 45.6mph @ 10:39:53 (120s)	26388 / 46.3mph
2022-04-19 05:39:05 AM EST	998.86mb	4.75V	47.9°F 99%	56.6°F	SSE (147°)	50.9mph at 10:38:49 50.8mph @ 10:38:49 (0.1s) 50.1mph @ 10:38:49 (½-s) 49.7mph @ 10:38:49 (1s) 48.6mph @ 10:38:49 (3s) 42.3mph @ 10:38:08 (60s) 41.5mph @ 10:37:56 (120s)	31.6mph at 10:38:27 31.7mph @ 10:38:27 (0.1s) 32.4mph @ 10:38:27 (½-s) 33.6mph @ 10:38:28 (1s) 34.8mph @ 10:38:28 (3s) 40.2mph @ 10:38:33 (60s) 40.4mph @ 10:38:31 (120s)	3349 / 41.8mph	56.2mph at 10:38:48 55.9mph @ 10:38:48 (0.1s) 54.8mph @ 10:38:44 (½-s) 54.1mph @ 10:38:38 (1s) 52.1mph @ 10:38:49 (3s) 49.1mph @ 10:38:08 (60s) 47.2mph @ 10:38:47 (120s)	29.8mph at 10:37:56 30.9mph @ 10:38:23 (0.1s) 33.8mph @ 10:38:23 (½-s) 35.4mph @ 10:38:24 (1s) 36.5mph @ 10:38:24 (3s) 46.0mph @ 10:38:55 (60s) 46.1mph @ 10:38:25 (120s)	12425 / 46.1mph	54.9mph at 10:38:37 54.7mph @ 10:38:37 (0.1s) 53.8mph @ 10:38:38 (½-s) 53.2mph @ 10:38:38 (1s) 51.4mph @ 10:38:49 (3s) 48.2mph @ 10:38:08 (60s) 46.3mph @ 10:38:47 (120s)	29.2mph at 10:38:23 32.4mph @ 10:38:23 (0.1s) 33.9mph @ 10:38:24 (½-s) 35.0mph @ 10:38:24 (1s) 45.0mph @ 10:38:55 (60s) 45.0mph @ 10:38:25 (120s)	25658 / 45.0mph
2022-04-19 05:38:05 AM EST	998.60mb	4.76V	47.9°F 99%	56.6°F	SSE (150°)	57.5mph at 10:37:18 57.3mph @ 10:37:18 (0.1s) 56.8mph @ 10:37:18 (½-s) 54.9mph @ 10:37:19 (1s) 52.9mph @ 10:37:19 (3s) 41.8mph @ 10:36:56 (60s) 42.1mph @ 10:36:56 (120s)	27.2mph at 10:37:23 27.6mph @ 10:37:24 (½-s) 28.0mph @ 10:37:24 (1s) 30.5mph @ 10:37:25 (3s) 39.8mph @ 10:37:09 (60s) 41.0mph @ 10:37:47 (120s)	3292 / 41.1mph	61.4mph at 10:37:14 60.9mph @ 10:37:14 (0.1s) 59.5mph @ 10:37:14 (½-s) 58.2mph @ 10:37:17 (1s) 57.1mph @ 10:37:15 (3s) 48.1mph @ 10:37:55 (60s) 47.0mph @ 10:37:55 (120s)	33.9mph at 10:37:23 34.2mph @ 10:37:24 (0.1s) 34.6mph @ 10:37:24 (½-s) 34.8mph @ 10:37:24 (1s) 37.7mph @ 10:37:25 (3s) 44.4mph @ 10:37:07 (60s) 45.1mph @ 10:37:08 (120s)	12983 / 48.1mph	60.2mph at 10:37:18 59.8mph @ 10:37:18 (0.1s) 58.9mph @ 10:37:17 (½-s) 57.1mph @ 10:37:17 (1s) 55.8mph @ 10:37:14 (3s) 48.2mph @ 10:37:55 (60s) 46.0mph @ 10:37:55 (120s)	33.8mph at 10:37:23 34.3mph @ 10:37:23 (0.1s) 34.4mph @ 10:37:24 (½-s) 37.1mph @ 10:37:25 (1s) 43.4mph @ 10:37:08 (60s) 44.2mph @ 10:37:08 (120s)	26896 / 47.2mph
2022-04-19 05:37:05 AM EST	999.00mb	4.76V	47.9°F 99%	56.6°F	SE (146°)	59.1mph at 10:35:57 58.9mph @ 10:35:57 (0.1s) 57.7mph @ 10:35:58 (½-s) 56.6mph @ 10:35:58 (1s) 55.2mph @ 10:36:00 (3s) 42.9mph @ 10:36:04 (60s) 43.8mph @ 10:36:04 (120s)	29.0mph at 10:36:40 29.8mph @ 10:36:40 (0.1s) 30.4mph @ 10:36:41 (½-s) 32.8mph @ 10:36:41 (1s) 41.0mph @ 10:36:48 (60s) 42.0mph @ 10:36:49 (120s)	3350 / 41.8mph	62.1mph at 10:35:56 61.7mph @ 10:35:56 (0.1s) 60.7mph @ 10:35:57 (½-s) 60.5mph @ 10:35:57 (1s) 59.0mph @ 10:35:59 (3s) 46.1mph @ 10:36:00 (60s) 48.1mph @ 10:36:01 (120s)	26.4mph at 10:36:31 26.9mph @ 10:36:32 (0.1s) 28.6mph @ 10:36:32 (½-s) 32.5mph @ 10:36:32 (1s) 38.3mph @ 10:36:40 (3s) 44.5mph @ 10:36:40 (60s) 45.8mph @ 10:36:55 (120s)	12393 / 45.9mph	61.7mph at 10:35:57 61.4mph @ 10:35:57 (0.1s) 60.9mph @ 10:35:57 (½-s) 60.3mph @ 10:35:57 (1s) 58.4mph @ 10:35:59 (3s) 45.4mph @ 10:36:00 (60s) 47.4mph @ 10:36:00 (120s)	27.7mph at 10:36:31 29.0mph @ 10:36:32 (0.1s) 31.4mph @ 10:36:32 (½-s) 37.0mph @ 10:36:40 (1s) 43.5mph @ 10:36:45 (60s) 44.9mph @ 10:36:55 (120s)	25507 / 44.8mph
2022-04-19 05:36:05 AM EST	999.02mb	4.76V	48.0°F 99%	56.6°F	SE (145°)	53.8mph at 10:34:58 53.6mph @ 10:34:58 (0.1s) 52.8mph @ 10:34:58 (½-s) 52.3mph @ 10:34:58 (1s) 51.4mph @ 10:34:58 (3s) 44.9mph @ 10:35:01 (60s) 44.1mph @ 10:35:41 (120s)	27.1mph at 10:35:30 27.8mph @ 10:35:31 (0.1s) 29.3mph @ 10:35:31 (½-s) 34.1mph @ 10:35:33 (1s) 42.5mph @ 10:35:55 (60s) 43.3mph @ 10:35:55 (120s)	3406 / 42.5mph	56.9mph at 10:35:01 56.4mph @ 10:34:57 (0.1s) 54.9mph @ 10:35:01 (½-s) 56.5mph @ 10:34:56 (1s) 54.7mph @ 10:34:57 (3s) 50.1mph @ 10:35:01 (60s) 49.1mph @ 10:35:29 (120s)	17.0mph at 10:35:30 17.7mph @ 10:35:30 (0.1s) 18.2mph @ 10:35:30 (½-s) 19.9mph @ 10:35:31 (1s) 32.3mph @ 10:35:32 (3s) 45.7mph @ 10:35:55 (60s) 47.6mph @ 10:35:55 (120s)	12340 / 45.7mph	57.0mph at 10:34:57 56.7mph @ 10:34:57 (0.1s) 54.9mph @ 10:34:56 (½-s) 56.2mph @ 10:34:56 (1s) 54.2mph @ 10:34:57 (3s) 49.4mph @ 10:34:59 (60s) 48.3mph @ 10:35:08 (120s)	19.9mph at 10:35:30 20.6mph @ 10:35:30 (0.1s) 22.6mph @ 10:35:31 (½-s) 33.7mph @ 10:35:32 (1s) 44.9mph @ 10:35:55 (60s) 46.9mph @ 10:35:55 (120s)	25645 / 45.0mph
2022-04-19 05:35:05 AM EST	998.90mb	4.78V	47.9°F 99%	56.6°F	SSE (148°)	56.9mph at 10:34:10 56.6mph @ 10:34:10 (0.1s) 56.0mph @ 10:34:06	31.7mph at 10:34:16 31.8mph @ 10:34:16 (0.1s) 32.2mph @ 10:34:16	3533 / 44.0mph	71.4mph at 10:34:04 70.7mph @ 10:34:04 (0.1s) 67.5mph @ 10:34:05	31.1mph at 10:33:56 31.4mph @ 10:33:56 (0.1s) 36.0mph @ 10:33:56	13393 / 49.6mph	69.8mph at 10:34:04 69.3mph @ 10:34:04 (0.1s) 65.4mph @ 10:34:05	31.0mph at 10:33:56 35.5mph @ 10:33:56 (0.1s) 39.1mph @ 10:33:57	27880 / 48.9mph

AM EST to 2022-04-19 05:34:56 AM EST (60s)						(½-s) 55.5mph @ 10:34:06 (1s) 53.2mph @ 10:34:07 (3s) 44.7mph @ 10:34:49 (60s) 43.5mph @ 10:33:56 (120s)	(½-s) 33.6mph @ 10:34:17 (1s) 37.6mph @ 10:33:59 (3s) 42.4mph @ 10:33:59 (60s) 42.7mph @ 10:34:20 (120s)			(½-s) 64.7mph @ 10:34:05 (1s) 58.7mph @ 10:34:07 (3s) 49.8mph @ 10:34:49 (60s) 48.4mph @ 10:34:55 (120s)	(½-s) 39.0mph @ 10:33:57 (1s) 42.3mph @ 10:34:33 (3s) 47.0mph @ 10:33:57 (60s) 46.4mph @ 10:34:19 (120s)	(½-s) 63.1mph @ 10:34:05 (1s) 57.6mph @ 10:34:06 (3s) 49.1mph @ 10:34:49 (60s) 47.7mph @ 10:34:55 (120s)	(1s) 41.4mph @ 10:34:25 (3s) 46.3mph @ 10:33:57 (60s) 45.7mph @ 10:34:18 (120s)		
2022-04-19 05:34:05 AM EST	998.61mb	4.76V	47.7°F 99%	56.5°F	SSE (147°)	55.9mph at 10:33:54 55.7mph @ 10:33:54 (0.1s) 55.2mph @ 10:33:54 (½-s) 54.9mph @ 10:33:55 (1s) 50.7mph @ 10:33:55 (3s) 44.2mph @ 10:32:59 (60s) 43.7mph @ 10:33:18 (120s)	30.9mph at 10:33:31 31.1mph @ 10:33:31 (0.1s) 31.5mph @ 10:33:31 (½-s) 32.3mph @ 10:33:32 (1s) 34.9mph @ 10:33:29 (3s) 41.1mph @ 10:33:36 (60s) 42.5mph @ 10:32:56 (120s)	3428 / 42.8mph	58.9mph at 10:33:54 58.7mph @ 10:33:54 (0.1s) 57.6mph @ 10:33:54 (½-s) 56.5mph @ 10:33:41 (1s) 54.3mph @ 10:33:43 (3s) 47.3mph @ 10:33:55 (60s) 46.7mph @ 10:33:55 (120s)	33.8mph at 10:33:25 34.3mph @ 10:33:25 (0.1s) 35.4mph @ 10:33:25 (½-s) 37.8mph @ 10:33:25 (1s) 40.5mph @ 10:33:27 (3s) 44.2mph @ 10:33:31 (60s) 44.9mph @ 10:32:56 (120s)	12754 / 47.3mph	58.4mph at 10:33:41 58.0mph @ 10:33:41 (0.1s) 56.7mph @ 10:33:41 (½-s) 55.6mph @ 10:33:54 (1s) 53.6mph @ 10:33:43 (3s) 46.5mph @ 10:33:55 (60s) 45.9mph @ 10:33:55 (120s)	33.5mph at 10:33:25 34.3mph @ 10:33:25 (0.1s) 37.5mph @ 10:33:25 (½-s) 40.2mph @ 10:33:27 (1s) 43.5mph @ 10:33:31 (3s) 43.9mph @ 10:32:56 (120s)	26493 / 46.5mph	
2022-04-19 05:33:05 AM EST	999.06mb	4.77V	47.6°F 99%	56.5°F	SE (143°)	58.9mph at 10:32:06 58.8mph @ 10:32:06 (0.1s) 57.6mph @ 10:32:07 (½-s) 57.6mph @ 10:32:07 (1s) 55.6mph @ 10:32:08 (3s) 45.3mph @ 10:32:32 (60s) 43.1mph @ 10:32:36 (120s)	32.9mph at 10:32:41 33.1mph @ 10:32:41 (0.1s) 34.5mph @ 10:32:24 (½-s) 35.1mph @ 10:32:24 (1s) 37.0mph @ 10:32:44 (3s) 40.9mph @ 10:31:56 (60s) 40.9mph @ 10:31:56 (120s)	3538 / 44.1mph	61.7mph at 10:32:10 61.1mph @ 10:32:06 (0.1s) 59.7mph @ 10:32:06 (½-s) 58.4mph @ 10:32:07 (1s) 56.5mph @ 10:32:07 (3s) 48.0mph @ 10:32:18 (60s) 45.4mph @ 10:32:36 (120s)	29.2mph at 10:32:36 29.5mph @ 10:32:36 (0.1s) 32.3mph @ 10:32:36 (½-s) 34.4mph @ 10:32:37 (1s) 38.4mph @ 10:32:38 (3s) 43.6mph @ 10:31:56 (60s) 43.6mph @ 10:32:02 (120s)	12468 / 46.2mph	60.0mph at 10:32:06 59.6mph @ 10:32:06 (0.1s) 57.8mph @ 10:32:04 (½-s) 56.9mph @ 10:32:11 (1s) 55.5mph @ 10:32:07 (3s) 47.1mph @ 10:32:18 (60s) 44.4mph @ 10:32:35 (120s)	30.0mph at 10:32:36 33.2mph @ 10:32:36 (0.1s) 34.3mph @ 10:32:37 (½-s) 37.5mph @ 10:32:38 (1s) 42.6mph @ 10:31:56 (60s) 42.8mph @ 10:32:02 (120s)	25794 / 45.3mph	
2022-04-19 05:32:05 AM EST	998.97mb	4.77V	47.6°F 99%	56.5°F	SE (143°)	53.9mph at 10:31:51 53.6mph @ 10:31:51 (0.1s) 52.5mph @ 10:31:51 (½-s) 51.5mph @ 10:31:51 (1s) 49.4mph @ 10:31:37 (3s) 41.6mph @ 10:31:46 (60s) 42.0mph @ 10:30:56 (120s)	28.6mph at 10:30:59 29.4mph @ 10:30:59 (0.1s) 30.4mph @ 10:30:59 (½-s) 32.6mph @ 10:30:59 (1s) 36.3mph @ 10:30:59 (3s) 39.3mph @ 10:31:17 (60s) 40.5mph @ 10:31:32 (120s)	3277 / 41.0mph	57.2mph at 10:31:50 56.8mph @ 10:31:50 (0.1s) 54.9mph @ 10:31:51 (½-s) 52.3mph @ 10:31:51 (1s) 50.6mph @ 10:31:36 (3s) 44.1mph @ 10:31:43 (60s) 45.0mph @ 10:30:56 (120s)	24.0mph at 10:31:52 24.4mph @ 10:31:52 (0.1s) 29.9mph @ 10:31:52 (½-s) 30.8mph @ 10:30:59 (1s) 34.7mph @ 10:30:59 (3s) 41.3mph @ 10:31:15 (60s) 43.4mph @ 10:31:23 (120s)	11782 / 43.7mph	56.1mph at 10:31:50 55.9mph @ 10:31:50 (0.1s) 54.1mph @ 10:31:51 (½-s) 51.4mph @ 10:31:24 (1s) 50.2mph @ 10:31:36 (3s) 43.1mph @ 10:30:56 (60s) 44.4mph @ 10:30:56 (120s)	25.5mph at 10:30:59 27.6mph @ 10:30:59 (0.1s) 28.3mph @ 10:30:59 (½-s) 32.4mph @ 10:30:59 (1s) 40.4mph @ 10:31:15 (60s) 42.6mph @ 10:31:23 (120s)	24268 / 42.6mph	
2022-04-19 05:31:05 AM EST	998.78mb	4.75V	47.6°F 99%	56.6°F	SE (145°)	53.3mph at 10:30:48 53.0mph @ 10:30:48 (0.1s) 52.6mph @ 10:30:48 (½-s) 52.3mph @ 10:30:48 (1s) 51.4mph @ 10:30:49 (3s) 43.8mph @ 10:30:03 (60s) 43.8mph @ 10:30:02 (120s)	33.7mph at 10:30:29 33.9mph @ 10:30:29 (0.1s) 35.2mph @ 10:30:29 (½-s) 35.3mph @ 10:30:30 (1s) 36.3mph @ 10:30:31 (3s) 39.9mph @ 10:30:44 (60s) 41.6mph @ 10:30:46 (120s)	3290 / 41.1mph	55.5mph at 10:30:48 55.1mph @ 10:30:48 (0.1s) 53.4mph @ 10:30:48 (½-s) 53.1mph @ 10:30:48 (1s) 51.8mph @ 10:30:49 (3s) 46.9mph @ 10:30:03 (60s) 46.4mph @ 10:30:02 (120s)	32.5mph at 10:30:54 33.1mph @ 10:30:54 (0.1s) 35.1mph @ 10:30:20 (½-s) 36.0mph @ 10:30:20 (1s) 37.3mph @ 10:30:22 (3s) 43.4mph @ 10:30:43 (60s) 44.6mph @ 10:30:44 (120s)	11830 / 43.9mph	54.4mph at 10:30:48 54.2mph @ 10:30:48 (0.1s) 52.8mph @ 10:30:48 (½-s) 52.4mph @ 10:30:48 (1s) 51.2mph @ 10:30:49 (3s) 46.2mph @ 10:30:03 (60s) 45.7mph @ 10:30:02 (120s)	30.8mph at 10:30:54 33.1mph @ 10:30:22 (0.1s) 34.9mph @ 10:30:22 (½-s) 36.4mph @ 10:30:22 (1s) 42.7mph @ 10:30:44 (60s) 43.9mph @ 10:30:39 (120s)	24556 / 43.1mph	
2022-04-19 05:30:05 AM EST	999.02mb	4.77V	47.7°F 99%	56.5°F	SE (145°)	53.7mph at 10:29:21 53.5mph @ 10:29:22 (0.1s) 53.1mph @ 10:29:22 (½-s) 52.2mph @ 10:29:22 (1s) 50.2mph @ 10:29:23 (3s) 44.8mph @ 10:29:23 (60s) 44.7mph @ 10:29:31 (120s)	31.0mph at 10:28:59 31.3mph @ 10:28:59 (0.1s) 31.7mph @ 10:28:59 (½-s) 32.2mph @ 10:28:59 (1s) 34.5mph @ 10:28:59 (3s) 42.8mph @ 10:29:53 (60s) 43.7mph @ 10:29:55 (120s)	3446 / 43.0mph	56.5mph at 10:29:21 56.3mph @ 10:29:21 (0.1s) 55.6mph @ 10:29:22 (½-s) 54.9mph @ 10:29:22 (1s) 53.2mph @ 10:29:23 (3s) 47.0mph @ 10:29:23 (60s) 46.9mph @ 10:29:29 (120s)	26.4mph at 10:28:56 32.3mph @ 10:29:32 (0.1s) 35.3mph @ 10:29:32 (½-s) 37.3mph @ 10:28:58 (1s) 39.4mph @ 10:28:58 (3s) 45.7mph @ 10:29:38 (60s) 45.8mph @ 10:29:03 (120s)	12487 / 46.3mph	57.3mph at 10:29:21 56.9mph @ 10:29:21 (0.1s) 55.9mph @ 10:29:22 (½-s) 54.7mph @ 10:29:22 (1s) 52.8mph @ 10:29:23 (3s) 46.3mph @ 10:29:23 (60s) 46.2mph @ 10:29:29 (120s)	33.2mph at 10:29:32 35.7mph @ 10:28:58 (0.1s) 36.2mph @ 10:28:57 (½-s) 38.7mph @ 10:28:58 (1s) 45.0mph @ 10:28:59 (60s) 45.0mph @ 10:29:04 (120s)	25995 / 45.6mph	
2022-04-19 05:29:05 AM EST	999.49mb	4.77V	47.6°F 99%	56.5°F	SE (142°)	57.7mph at 10:28:28 57.5mph @ 10:28:28 (0.1s) 56.6mph @ 10:28:29	32.4mph at 10:28:15 32.5mph @ 10:28:15 (0.1s) 32.9mph @ 10:28:15	3576 / 44.5mph	58.4mph at 10:28:28 58.1mph @ 10:28:28 (0.1s) 56.9mph @ 10:28:28	28.4mph at 10:27:56 29.3mph @ 10:28:14 (0.1s) 31.9mph @ 10:28:14	12461 / 46.2mph	59.2mph at 10:28:28 58.6mph @ 10:28:28 (0.1s) 56.8mph @ 10:28:28	29.1mph at 10:28:14 31.6mph @ 10:28:15 (0.1s) 33.1mph @ 10:28:15	25829 / 45.3mph	



AM EST to 2022-04-19 05:28:56 AM EST (60s)						(½-s) 55.3mph @ 10:28:29 (1s) 53.2mph @ 10:28:29 (3s) 45.6mph @ 10:28:36 (60s) 45.2mph @ 10:28:07 (120s)	(½-s) 33.5mph @ 10:28:15 (1s) 35.2mph @ 10:28:17 (3s) 43.4mph @ 10:28:18 (60s) 44.3mph @ 10:28:55 (120s)			(½-s) 55.8mph @ 10:28:28 (1s) 54.4mph @ 10:28:29 (3s) 47.8mph @ 10:28:31 (60s) 47.2mph @ 10:28:07 (120s)	(½-s) 33.7mph @ 10:28:15 (1s) 37.6mph @ 10:28:16 (3s) 45.6mph @ 10:28:16 (60s) 46.1mph @ 10:28:54 (120s)	(½-s) 55.1mph @ 10:28:29 (1s) 53.2mph @ 10:28:29 (3s) 47.1mph @ 10:28:31 (60s) 46.3mph @ 10:28:07 (120s)	(1s) 37.3mph @ 10:28:16 (3s) 44.8mph @ 10:28:01 (60s) 45.2mph @ 10:28:54 (120s)		
2022-04-19 05:28:05 AM EST	999.15mb	4.76V	47.7°F 99%	56.5°F	SE (142°)	54.0mph at 10:27:50 53.5mph @ 10:27:50 (0.1s) 53.2mph @ 10:27:50 (½-s) 52.8mph @ 10:27:01 (1s) 50.3mph @ 10:27:52 (3s) 46.6mph @ 10:27:07 (60s) 44.5mph @ 10:27:55 (120s)	33.7mph at 10:27:26 33.9mph @ 10:27:26 (0.1s) 35.1mph @ 10:27:26 (½-s) 35.5mph @ 10:27:26 (1s) 37.1mph @ 10:27:26 (3s) 43.9mph @ 10:27:49 (60s) 43.8mph @ 10:27:03 (120s)	3549 / 44.2mph	56.0mph at 10:27:31 55.6mph @ 10:27:31 (0.1s) 55.1mph @ 10:27:49 (½-s) 54.8mph @ 10:27:50 (1s) 52.7mph @ 10:27:51 (3s) 48.6mph @ 10:27:07 (60s) 46.9mph @ 10:26:58 (120s)	29.4mph at 10:27:09 29.6mph @ 10:27:09 (0.1s) 32.4mph @ 10:27:09 (½-s) 35.0mph @ 10:27:09 (1s) 37.2mph @ 10:27:26 (3s) 45.8mph @ 10:27:54 (60s) 45.9mph @ 10:27:31 (120s)	12446 / 46.1mph	55.5mph at 10:27:49 55.2mph @ 10:27:49 (0.1s) 54.5mph @ 10:27:49 (½-s) 54.2mph @ 10:27:50 (1s) 51.6mph @ 10:27:51 (3s) 47.7mph @ 10:27:06 (60s) 45.9mph @ 10:26:58 (120s)	28.1mph at 10:27:20 31.4mph @ 10:27:09 (1s) 33.9mph @ 10:27:20 (½-s) 36.4mph @ 10:27:26 (3s) 45.0mph @ 10:27:54 (60s) 44.9mph @ 10:27:31 (120s)	25811 / 45.3mph	
2022-04-19 05:27:05 AM EST	999.28mb	4.75V	47.7°F 99%	56.5°F	SE (142°)	59.2mph at 10:26:30 59.0mph @ 10:26:30 (0.1s) 58.4mph @ 10:26:30 (½-s) 57.4mph @ 10:26:30 (1s) 52.9mph @ 10:26:31 (3s) 44.8mph @ 10:26:54 (60s) 44.7mph @ 10:25:56 (120s)	28.7mph at 10:26:04 30.0mph @ 10:26:04 (½-s) 30.5mph @ 10:26:05 (1s) 33.0mph @ 10:26:06 (3s) 41.3mph @ 10:26:06 (60s) 43.1mph @ 10:26:28 (120s)	3600 / 44.8mph	60.2mph at 10:26:21 60.0mph @ 10:26:21 (0.1s) 58.7mph @ 10:26:30 (½-s) 58.0mph @ 10:26:30 (1s) 55.3mph @ 10:26:31 (3s) 46.8mph @ 10:26:53 (60s) 48.1mph @ 10:25:56 (120s)	21.5mph at 10:26:03 22.0mph @ 10:26:03 (0.1s) 23.7mph @ 10:26:04 (½-s) 27.8mph @ 10:26:04 (1s) 32.8mph @ 10:26:05 (3s) 44.8mph @ 10:26:06 (60s) 46.4mph @ 10:26:27 (120s)	12645 / 46.9mph	59.9mph at 10:26:21 59.8mph @ 10:26:21 (0.1s) 57.8mph @ 10:26:21 (½-s) 56.6mph @ 10:26:30 (1s) 54.1mph @ 10:26:30 (3s) 45.9mph @ 10:25:55 (60s) 47.1mph @ 10:25:56 (120s)	22.8mph at 10:26:04 24.1mph @ 10:26:04 (½-s) 28.0mph @ 10:26:04 (1s) 31.5mph @ 10:26:05 (3s) 43.8mph @ 10:26:06 (60s) 45.4mph @ 10:26:27 (120s)	26090 / 45.8mph	
2022-04-19 05:26:05 AM EST	999.13mb	4.76V	47.7°F 99%	56.5°F	SE (146°)	54.8mph at 10:25:01 54.7mph @ 10:25:01 (0.1s) 54.2mph @ 10:25:01 (½-s) 53.0mph @ 10:25:01 (1s) 51.3mph @ 10:25:02 (3s) 46.9mph @ 10:25:02 (60s) 45.5mph @ 10:25:04 (120s)	31.4mph at 10:25:17 31.6mph @ 10:25:17 (0.1s) 32.5mph @ 10:25:17 (½-s) 34.4mph @ 10:25:17 (1s) 36.6mph @ 10:25:19 (3s) 42.9mph @ 10:25:54 (60s) 44.6mph @ 10:25:46 (120s)	3442 / 42.9mph	57.7mph at 10:24:58 57.6mph @ 10:24:58 (0.1s) 56.7mph @ 10:24:58 (½-s) 55.1mph @ 10:25:01 (1s) 53.4mph @ 10:25:01 (3s) 49.6mph @ 10:25:01 (60s) 48.1mph @ 10:25:50 (120s)	28.3mph at 10:25:54 28.9mph @ 10:24:54 (0.1s) 32.6mph @ 10:25:54 (½-s) 36.4mph @ 10:25:54 (1s) 41.6mph @ 10:25:18 (3s) 46.8mph @ 10:25:54 (60s) 47.4mph @ 10:25:18 (120s)	12647 / 46.9mph	57.8mph at 10:24:58 57.3mph @ 10:24:58 (0.1s) 56.0mph @ 10:24:58 (½-s) 54.7mph @ 10:25:01 (1s) 52.2mph @ 10:25:01 (3s) 48.7mph @ 10:25:02 (60s) 47.2mph @ 10:25:50 (120s)	25.0mph at 10:25:54 27.5mph @ 10:25:54 (½-s) 32.3mph @ 10:25:54 (1s) 39.5mph @ 10:25:54 (3s) 45.8mph @ 10:25:54 (60s) 46.5mph @ 10:25:19 (120s)	26140 / 45.9mph	
2022-04-19 05:25:05 AM EST	999.35mb	4.76V	47.7°F 99%	56.5°F	SE (145°)	64.8mph at 10:24:18 64.4mph @ 10:24:19 (0.1s) 63.4mph @ 10:24:19 (½-s) 61.9mph @ 10:24:19 (1s) 56.6mph @ 10:24:20 (3s) 46.7mph @ 10:24:31 (60s) 45.8mph @ 10:24:04 (120s)	32.8mph at 10:24:38 32.9mph @ 10:24:38 (0.1s) 33.2mph @ 10:24:38 (½-s) 34.5mph @ 10:24:38 (1s) 38.4mph @ 10:24:39 (3s) 43.7mph @ 10:24:09 (60s) 45.1mph @ 10:24:40 (120s)	3739 / 46.5mph	65.7mph at 10:24:18 65.3mph @ 10:24:18 (0.1s) 64.4mph @ 10:24:19 (½-s) 62.5mph @ 10:24:19 (1s) 57.7mph @ 10:24:20 (3s) 49.1mph @ 10:24:54 (60s) 48.8mph @ 10:24:03 (120s)	24.4mph at 10:23:55 26.0mph @ 10:23:55 (0.1s) 32.1mph @ 10:23:56 (½-s) 35.8mph @ 10:23:56 (1s) 41.3mph @ 10:23:56 (3s) 45.9mph @ 10:24:09 (60s) 47.3mph @ 10:24:39 (120s)	13266 / 49.1mph	66.0mph at 10:24:18 65.5mph @ 10:24:18 (0.1s) 63.7mph @ 10:24:19 (½-s) 61.6mph @ 10:24:19 (1s) 56.7mph @ 10:24:20 (3s) 48.2mph @ 10:24:54 (60s) 47.9mph @ 10:24:02 (120s)	27.7mph at 10:23:55 30.6mph @ 10:23:55 (0.1s) 34.6mph @ 10:23:56 (½-s) 40.1mph @ 10:23:56 (1s) 45.1mph @ 10:24:09 (3s) 46.4mph @ 10:24:39 (60s)	27478 / 48.2mph	
2022-04-19 05:24:05 AM EST	998.87mb	4.76V	47.6°F 99%	56.5°F	SE (142°)	53.8mph at 10:23:07 53.6mph @ 10:23:07 (0.1s) 52.7mph @ 10:23:07 (½-s) 52.6mph @ 10:23:07 (1s) 50.0mph @ 10:23:08 (3s) 47.5mph @ 10:23:03 (60s) 46.2mph @ 10:23:09 (120s)	34.8mph at 10:23:20 34.8mph @ 10:23:20 (0.1s) 35.4mph @ 10:23:20 (½-s) 36.1mph @ 10:23:48 (1s) 38.1mph @ 10:23:50 (3s) 44.0mph @ 10:23:41 (60s) 45.2mph @ 10:23:30 (120s)	3563 / 44.4mph	55.0mph at 10:23:16 54.5mph @ 10:23:06 (0.1s) 53.8mph @ 10:23:57 (½-s) 53.2mph @ 10:23:57 (1s) 51.2mph @ 10:23:08 (3s) 51.4mph @ 10:23:01 (60s) 49.8mph @ 10:23:04 (120s)	30.3mph at 10:22:55 35.0mph @ 10:23:47 (0.1s) 36.5mph @ 10:23:47 (½-s) 37.0mph @ 10:23:48 (1s) 39.8mph @ 10:23:49 (3s) 46.1mph @ 10:23:41 (60s) 48.7mph @ 10:23:40 (120s)	12533 / 46.4mph	54.9mph at 10:23:06 54.7mph @ 10:23:06 (0.1s) 53.8mph @ 10:23:57 (½-s) 53.1mph @ 10:23:58 (1s) 50.5mph @ 10:23:08 (3s) 50.4mph @ 10:23:01 (60s) 49.0mph @ 10:23:04 (120s)	33.6mph at 10:23:48 35.9mph @ 10:23:48 (½-s) 36.2mph @ 10:23:48 (1s) 38.8mph @ 10:23:49 (3s) 45.4mph @ 10:23:39 (60s) 47.8mph @ 10:23:54 (120s)	26027 / 45.7mph	
2022-04-19 05:23:05 AM EST	998.90mb	4.78V	47.7°F 99%	56.4°F	SE (146°)	59.5mph at 10:22:07 59.3mph @ 10:22:07 (0.1s) 58.4mph @ 10:22:07	31.5mph at 10:21:57 31.6mph @ 10:21:57 (0.1s) 32.7mph @ 10:21:57	3763 / 46.8mph	66.6mph at 10:22:07 66.3mph @ 10:22:07 (0.1s) 65.9mph @ 10:22:07	30.4mph at 10:22:51 31.7mph @ 10:22:51 (0.1s) 35.6mph @ 10:22:52	13799 / 51.1mph	66.2mph at 10:22:06 66.0mph @ 10:22:06 (0.1s) 65.0mph @ 10:22:07	30.3mph at 10:22:51 35.1mph @ 10:22:51 (½-s) 38.4mph @ 10:22:52	28561 / 50.1mph	

<b>AM EST to 2022-04-19 05:22:55 AM EST (60s)</b>						<b>58.2mph</b> @ 10:22:07 (1s) <b>56.4mph</b> @ 10:22:10 (3s) <b>46.8mph</b> @ 10:22:47 (60s) <b>47.2mph</b> @ 10:22:31 (120s)	<b>33.6mph</b> @ 10:21:57 (1s) <b>37.0mph</b> @ 10:21:58 (3s) <b>44.2mph</b> @ 10:21:58 (60s) <b>45.6mph</b> @ 10:22:54 (120s)		<b>65.5mph</b> @ 10:22:07 (1s) <b>63.6mph</b> @ 10:22:09 (3s) <b>51.4mph</b> @ 10:22:47 (60s) <b>50.8mph</b> @ 10:22:30 (120s)	<b>39.0mph</b> @ 10:22:52 (1s) <b>42.9mph</b> @ 10:21:59 (3s) <b>47.9mph</b> @ 10:22:56 (60s) <b>49.1mph</b> @ 10:22:03 (120s)	<b>64.4mph</b> @ 10:22:07 (1s) <b>62.5mph</b> @ 10:22:09 (3s) <b>50.5mph</b> @ 10:22:47 (60s) <b>50.0mph</b> @ 10:22:30 (120s)	<b>(1s)</b> <b>41.7mph</b> @ 10:22:43 (3s) <b>47.1mph</b> @ 10:21:55 (60s) <b>48.3mph</b> @ 10:22:04 (120s)		
2022-04-19 05:22:05 AM EST	999.10mb	4.73V	47.6°F 99%	56.4°F	<b>SE (143°)</b>	<b>58.7mph</b> at 10:21:15 <b>58.4mph</b> @ 10:21:15 (0.1s) <b>57.5mph</b> @ 10:21:15 (1/2-s) <b>56.5mph</b> @ 10:21:15 (1s) <b>53.8mph</b> @ 10:21:16 (3s) <b>49.3mph</b> @ 10:20:55 (60s) <b>48.9mph</b> @ 10:20:56 (120s)	<b>34.1mph</b> at 10:21:00 <b>34.2mph</b> @ 10:21:00 (0.1s) <b>34.6mph</b> @ 10:21:00 (1/2-s) <b>34.9mph</b> @ 10:21:00 (1s) <b>37.5mph</b> @ 10:21:01 (3s) <b>44.6mph</b> @ 10:21:54 (60s) <b>47.0mph</b> @ 10:21:54 (120s)	3586 / 44.7mph	<b>59.2mph</b> at 10:21:14 <b>58.6mph</b> @ 10:21:14 (0.1s) <b>57.5mph</b> @ 10:21:07 (1/2-s) <b>56.9mph</b> @ 10:21:15 (1s) <b>55.5mph</b> @ 10:21:07 (3s) <b>51.5mph</b> @ 10:20:55 (60s) <b>50.7mph</b> @ 10:21:16 (120s)	<b>31.8mph</b> at 10:20:57 <b>32.3mph</b> @ 10:20:57 (0.1s) <b>36.1mph</b> @ 10:20:57 (1/2-s) <b>39.4mph</b> @ 10:21:01 (1s) <b>41.2mph</b> @ 10:20:59 (3s) <b>47.8mph</b> @ 10:21:53 (60s) <b>49.7mph</b> @ 10:21:54 (120s)	12946 / 48.0mph	<b>60.3mph</b> at 10:21:14 <b>59.9mph</b> @ 10:21:14 (0.1s) <b>57.5mph</b> @ 10:21:15 (1/2-s) <b>57.4mph</b> @ 10:21:15 (1s) <b>55.1mph</b> @ 10:21:07 (3s) <b>50.6mph</b> @ 10:20:55 (60s) <b>50.0mph</b> @ 10:21:16 (120s)	<b>31.2mph</b> at 10:20:57 <b>35.0mph</b> @ 10:20:57 (0.1s) <b>38.3mph</b> @ 10:21:01 (1s) <b>40.1mph</b> @ 10:20:59 (3s) <b>47.0mph</b> @ 10:21:53 (60s) <b>48.9mph</b> @ 10:21:54 (120s)	26899 / 47.2mph
2022-04-19 05:21:05 AM EST	998.91mb	4.76V	47.7°F 99%	56.4°F	<b>SE (143°)</b>	<b>62.5mph</b> at 10:19:55 <b>62.3mph</b> @ 10:19:55 (0.1s) <b>61.5mph</b> @ 10:19:55 (1/2-s) <b>60.8mph</b> @ 10:19:55 (1s) <b>59.2mph</b> @ 10:19:56 (3s) <b>49.8mph</b> @ 10:20:16 (60s) <b>48.9mph</b> @ 10:20:53 (120s)	<b>32.1mph</b> at 10:20:25 <b>32.3mph</b> @ 10:20:25 (0.1s) <b>33.8mph</b> @ 10:20:25 (1/2-s) <b>35.0mph</b> @ 10:20:25 (1s) <b>37.9mph</b> @ 10:20:25 (3s) <b>47.9mph</b> @ 10:20:30 (60s) <b>47.5mph</b> @ 10:20:30 (120s)	3975 / 49.3mph	<b>66.6mph</b> at 10:19:57 <b>65.4mph</b> @ 10:19:57 (0.1s) <b>63.6mph</b> @ 10:19:57 (1/2-s) <b>63.2mph</b> @ 10:19:57 (1s) <b>60.2mph</b> @ 10:19:57 (3s) <b>51.9mph</b> @ 10:20:53 (60s) <b>50.8mph</b> @ 10:20:52 (120s)	<b>28.1mph</b> at 10:20:16 <b>28.7mph</b> @ 10:20:16 (0.1s) <b>33.0mph</b> @ 10:20:17 (1/2-s) <b>36.7mph</b> @ 10:20:25 (1s) <b>39.1mph</b> @ 10:20:25 (3s) <b>51.1mph</b> @ 10:19:55 (60s) <b>49.7mph</b> @ 10:19:55 (120s)	13912 / 51.5mph	<b>65.3mph</b> at 10:19:57 <b>65.0mph</b> @ 10:19:57 (0.1s) <b>62.3mph</b> @ 10:20:03 (1/2-s) <b>62.0mph</b> @ 10:19:57 (1s) <b>59.5mph</b> @ 10:19:56 (3s) <b>51.1mph</b> @ 10:20:52 (60s) <b>50.1mph</b> @ 10:20:52 (120s)	<b>30.8mph</b> at 10:20:24 <b>32.3mph</b> @ 10:20:25 (0.1s) <b>34.1mph</b> @ 10:20:25 (1s) <b>37.4mph</b> @ 10:20:25 (3s) <b>49.1mph</b> @ 10:19:55 (60s) <b>48.8mph</b> @ 10:20:30 (120s)	28900 / 50.7mph
2022-04-19 05:20:05 AM EST	998.34mb	4.79V	47.5°F 99%	56.4°F	<b>SE (141°)</b>	<b>65.7mph</b> at 10:19:53 <b>65.4mph</b> @ 10:19:53 (0.1s) <b>64.9mph</b> @ 10:19:54 (1/2-s) <b>62.9mph</b> @ 10:19:54 (1s) <b>56.9mph</b> @ 10:19:19 (3s) <b>48.7mph</b> @ 10:19:05 (60s) <b>49.2mph</b> @ 10:19:20 (120s)	<b>36.4mph</b> at 10:19:14 <b>36.6mph</b> @ 10:19:14 (0.1s) <b>38.7mph</b> @ 10:19:40 (1/2-s) <b>40.6mph</b> @ 10:19:42 (1s) <b>42.2mph</b> @ 10:19:42 (3s) <b>47.0mph</b> @ 10:19:32 (60s) <b>47.7mph</b> @ 10:19:46 (120s)	3895 / 48.4mph	<b>67.6mph</b> at 10:19:54 <b>66.2mph</b> @ 10:19:54 (0.1s) <b>65.1mph</b> @ 10:19:54 (1/2-s) <b>63.7mph</b> @ 10:19:54 (1s) <b>58.7mph</b> @ 10:19:19 (3s) <b>50.4mph</b> @ 10:19:04 (60s) <b>50.6mph</b> @ 10:19:19 (120s)	<b>28.1mph</b> at 10:19:21 <b>29.1mph</b> @ 10:19:21 (0.1s) <b>35.0mph</b> @ 10:19:51 (1/2-s) <b>39.3mph</b> @ 10:19:21 (1s) <b>43.8mph</b> @ 10:19:42 (3s) <b>48.6mph</b> @ 10:19:32 (60s) <b>49.0mph</b> @ 10:19:46 (120s)	13447 / 49.8mph	<b>69.8mph</b> at 10:19:53 <b>69.3mph</b> @ 10:19:53 (0.1s) <b>66.0mph</b> @ 10:19:53 (1/2-s) <b>64.2mph</b> @ 10:19:54 (1s) <b>58.4mph</b> @ 10:19:19 (3s) <b>49.6mph</b> @ 10:19:04 (60s) <b>49.9mph</b> @ 10:19:20 (120s)	<b>31.9mph</b> at 10:19:31 <b>33.9mph</b> @ 10:19:32 (0.1s) <b>38.7mph</b> @ 10:19:32 (1s) <b>42.0mph</b> @ 10:19:42 (3s) <b>47.9mph</b> @ 10:19:32 (60s) <b>48.5mph</b> @ 10:19:46 (120s)	28029 / 49.2mph
2022-04-19 05:19:05 AM EST	998.68mb	4.75V	47.5°F 99%	56.4°F	<b>SE (140°)</b>	<b>63.5mph</b> at 10:18:27 <b>63.3mph</b> @ 10:18:27 (0.1s) <b>62.3mph</b> @ 10:18:28 (1/2-s) <b>60.8mph</b> @ 10:18:28 (1s) <b>56.8mph</b> @ 10:18:12 (3s) <b>50.9mph</b> @ 10:18:22 (60s) <b>49.2mph</b> @ 10:18:31 (120s)	<b>33.5mph</b> at 10:18:40 <b>33.7mph</b> @ 10:18:40 (0.1s) <b>34.4mph</b> @ 10:18:40 (1/2-s) <b>35.2mph</b> @ 10:18:41 (1s) <b>38.4mph</b> @ 10:18:42 (3s) <b>47.5mph</b> @ 10:18:47 (60s) <b>48.1mph</b> @ 10:18:06 (120s)	3863 / 48.0mph	<b>66.6mph</b> at 10:18:27 <b>66.3mph</b> @ 10:18:27 (0.1s) <b>64.3mph</b> @ 10:18:27 (1/2-s) <b>62.1mph</b> @ 10:18:28 (1s) <b>59.2mph</b> @ 10:18:12 (3s) <b>51.9mph</b> @ 10:18:22 (60s) <b>49.7mph</b> @ 10:18:38 (120s)	<b>23.9mph</b> at 10:17:55 <b>24.1mph</b> @ 10:17:55 (0.1s) <b>27.0mph</b> @ 10:17:55 (1/2-s) <b>28.3mph</b> @ 10:17:56 (1s) <b>37.3mph</b> @ 10:17:58 (3s) <b>48.5mph</b> @ 10:18:46 (60s) <b>48.3mph</b> @ 10:17:59 (120s)	13293 / 49.2mph	<b>66.0mph</b> at 10:18:27 <b>65.7mph</b> @ 10:18:27 (0.1s) <b>64.0mph</b> @ 10:18:27 (1/2-s) <b>61.5mph</b> @ 10:18:28 (1s) <b>55.5mph</b> @ 10:18:12 (3s) <b>51.2mph</b> @ 10:18:21 (60s) <b>49.0mph</b> @ 10:18:38 (120s)	<b>28.2mph</b> at 10:18:40 <b>30.6mph</b> @ 10:18:40 (0.1s) <b>32.6mph</b> @ 10:17:56 (1s) <b>36.1mph</b> @ 10:17:58 (1/2-s) <b>47.9mph</b> @ 10:18:46 (60s) <b>47.6mph</b> @ 10:17:59 (120s)	27626 / 48.5mph
2022-04-19 05:18:05 AM EST	998.93mb	4.75V	47.5°F 99%	56.3°F	<b>SE (138°)</b>	<b>63.9mph</b> at 10:17:31 <b>63.3mph</b> @ 10:17:31 (0.1s) <b>62.0mph</b> @ 10:17:31 (1/2-s) <b>61.2mph</b> @ 10:17:32 (1s) <b>58.4mph</b> @ 10:17:32 (3s) <b>49.9mph</b> @ 10:17:48 (60s) <b>52.1mph</b> @ 10:16:55 (120s)	<b>29.8mph</b> at 10:17:01 <b>30.7mph</b> @ 10:17:01 (0.1s) <b>31.6mph</b> @ 10:17:01 (1s) <b>35.9mph</b> @ 10:17:02 (3s) <b>46.4mph</b> @ 10:17:14 (60s) <b>48.9mph</b> @ 10:17:54 (120s)	3962 / 49.2mph	<b>68.4mph</b> at 10:17:31 <b>67.7mph</b> @ 10:17:31 (0.1s) <b>66.1mph</b> @ 10:17:31 (1/2-s) <b>65.4mph</b> @ 10:17:32 (1s) <b>61.5mph</b> @ 10:17:32 (3s) <b>50.2mph</b> @ 10:17:46 (60s) <b>51.7mph</b> @ 10:16:55 (120s)	<b>20.1mph</b> at 10:16:55 <b>23.5mph</b> @ 10:17:00 (0.1s) <b>24.3mph</b> @ 10:17:01 (1/2-s) <b>24.6mph</b> @ 10:17:01 (1s) <b>33.1mph</b> @ 10:17:01 (3s) <b>46.1mph</b> @ 10:17:13 (60s) <b>48.9mph</b> @ 10:17:54 (120s)	13439 / 49.8mph	<b>67.2mph</b> at 10:17:31 <b>66.5mph</b> @ 10:17:31 (0.1s) <b>65.1mph</b> @ 10:17:31 (1/2-s) <b>64.7mph</b> @ 10:17:32 (1s) <b>60.8mph</b> @ 10:17:32 (3s) <b>49.7mph</b> @ 10:17:46 (60s) <b>50.9mph</b> @ 10:16:55 (120s)	<b>25.3mph</b> at 10:17:01 <b>25.7mph</b> @ 10:17:01 (0.1s) <b>26.9mph</b> @ 10:17:01 (1s) <b>33.6mph</b> @ 10:17:01 (3s) <b>45.5mph</b> @ 10:17:13 (60s) <b>48.3mph</b> @ 10:17:54 (120s)	28115 / 49.3mph
2022-04-19 05:17:05 AM EST	998.87mb	4.76V	47.5°F 99%	56.3°F	<b>SE (133°)</b>	<b>64.3mph</b> at 10:15:55 <b>63.8mph</b> @ 10:15:55 (0.1s) <b>63.0mph</b> @ 10:15:58	<b>34.8mph</b> at 10:16:45 <b>35.0mph</b> @ 10:16:45 (0.1s) <b>36.9mph</b> @ 10:16:45	3916 / 48.6mph	<b>67.4mph</b> at 10:15:55 <b>66.6mph</b> @ 10:15:55 (0.1s) <b>64.0mph</b> @ 10:15:55	<b>24.4mph</b> at 10:16:54 <b>24.9mph</b> @ 10:16:54 (0.1s) <b>27.8mph</b> @ 10:16:54	13010 / 48.2mph	<b>65.5mph</b> at 10:15:56 <b>64.9mph</b> @ 10:15:56 (0.1s) <b>63.6mph</b> @ 10:15:55	<b>26.5mph</b> at 10:16:54 <b>29.3mph</b> @ 10:16:54 (0.1s) <b>30.5mph</b> @ 10:16:54	26976 / 47.3mph

AM EST to 2022-04-19 05:16:55 AM EST (60s)						(½-s) 62.1mph @ 10:15:55 (1s) 60.6mph @ 10:15:57 (3s) 56.3mph @ 10:15:59 (60s) 57.3mph @ 10:15:57 (120s)	(½-s) 37.8mph @ 10:16:45 (1s) 40.8mph @ 10:16:16 (3s) 48.6mph @ 10:16:54 (60s) 52.1mph @ 10:16:54 (120s)			(½-s) 63.1mph @ 10:15:55 (1s) 61.2mph @ 10:15:57 (3s) 55.8mph @ 10:15:58 (60s) 57.8mph @ 10:15:56 (120s)	(½-s) 30.6mph @ 10:16:54 (1s) 40.2mph @ 10:16:16 (3s) 48.2mph @ 10:16:54 (60s) 51.7mph @ 10:16:54 (120s)		(½-s) 63.0mph @ 10:15:55 (1s) 60.5mph @ 10:15:57 (3s) 55.1mph @ 10:15:58 (60s) 56.9mph @ 10:15:56 (120s)	(1s) 37.8mph @ 10:16:16 (3s) 47.3mph @ 10:16:54 (60s) 50.9mph @ 10:16:54 (120s)		
2022-04-19 05:16:05 AM EST  2022-04-19 05:14:55 AM EST to 2022-04-19 05:15:55 AM EST (60s)	997.73mb	4.76V	47.6°F 99%	56.3°F	SE (134°)	70.8mph at 10:15:17 70.6mph @ 10:15:17 (0.1s) 69.7mph @ 10:15:17 (½-s) 68.1mph @ 10:15:18 (1s) 66.0mph @ 10:15:20 (3s) 58.7mph @ 10:14:55 (60s) 57.3mph @ 10:15:49 (120s)	37.4mph at 10:15:25 37.6mph @ 10:15:25 (0.1s) 39.0mph @ 10:15:26 (½-s) 41.2mph @ 10:15:26 (1s) 45.2mph @ 10:15:26 (3s) 55.5mph @ 10:15:54 (60s) 56.4mph @ 10:15:10 (120s)	4504 / 55.7mph	71.7mph at 10:15:36 71.2mph @ 10:15:36 (0.1s) 69.7mph @ 10:15:17 (½-s) 67.9mph @ 10:15:17 (1s) 66.0mph @ 10:15:20 (3s) 60.0mph @ 10:14:55 (60s) 58.3mph @ 10:14:55 (120s)	26.5mph at 10:15:02 27.1mph @ 10:15:02 (0.1s) 28.5mph @ 10:15:02 (½-s) 34.5mph @ 10:15:02 (1s) 44.7mph @ 10:15:03 (3s) 55.1mph @ 10:15:54 (60s) 57.4mph @ 10:15:13 (120s)	14954 / 55.4mph	72.6mph at 10:15:15 72.3mph @ 10:15:15 (0.1s) 69.2mph @ 10:15:36 (½-s) 67.3mph @ 10:15:17 (1s) 65.5mph @ 10:15:20 (3s) 59.1mph @ 10:15:56 (60s) 57.3mph @ 10:14:55 (120s)	29.6mph at 10:15:02 31.0mph @ 10:15:02 (0.1s) 37.2mph @ 10:15:02 (1s) 43.3mph @ 10:15:26 (3s) 54.3mph @ 10:15:53 (60s) 56.4mph @ 10:15:13 (120s)	31122 / 54.5mph		
2022-04-19 05:15:05 AM EST  2022-04-19 05:13:55 AM EST to 2022-04-19 05:14:55 AM EST (60s)	998.03mb	4.78V	47.6°F 99%	56.3°F	SE (141°)	71.9mph at 10:14:36 71.6mph @ 10:14:36 (0.1s) 70.7mph @ 10:14:36 (½-s) 69.1mph @ 10:14:39 (1s) 66.8mph @ 10:14:39 (3s) 58.7mph @ 10:14:54 (60s) 57.0mph @ 10:14:54 (120s)	41.7mph at 10:14:20 42.0mph @ 10:14:20 (0.1s) 43.8mph @ 10:14:20 (½-s) 46.5mph @ 10:14:20 (1s) 48.9mph @ 10:14:21 (3s) 55.4mph @ 10:13:59 (60s) 54.1mph @ 10:13:55 (120s)	4752 / 58.7mph	75.2mph at 10:14:36 74.3mph @ 10:14:36 (0.1s) 72.8mph @ 10:14:36 (½-s) 71.4mph @ 10:14:36 (1s) 66.8mph @ 10:14:38 (3s) 60.1mph @ 10:14:54 (60s) 58.3mph @ 10:14:54 (120s)	34.8mph at 10:13:59 35.8mph @ 10:13:59 (0.1s) 42.4mph @ 10:13:59 (½-s) 47.0mph @ 10:14:19 (1s) 49.9mph @ 10:14:20 (3s) 56.4mph @ 10:13:59 (60s) 54.8mph @ 10:13:55 (120s)	16229 / 60.0mph	74.0mph at 10:14:36 73.4mph @ 10:14:36 (0.1s) 71.7mph @ 10:14:36 (½-s) 70.4mph @ 10:14:36 (1s) 66.4mph @ 10:14:38 (3s) 59.1mph @ 10:14:54 (60s) 57.3mph @ 10:14:54 (120s)	35.5mph at 10:13:59 41.1mph @ 10:14:19 (½-s) 44.6mph @ 10:14:19 (1s) 48.9mph @ 10:14:20 (3s) 55.4mph @ 10:13:59 (60s) 53.9mph @ 10:13:55 (120s)	33709 / 59.0mph		
2022-04-19 05:14:05 AM EST  2022-04-19 05:12:55 AM EST to 2022-04-19 05:13:55 AM EST (60s)	998.41mb	4.76V	47.5°F 99%	56.3°F	SE (138°)	74.1mph at 10:13:30 73.6mph @ 10:13:30 (0.1s) 72.7mph @ 10:13:30 (½-s) 71.3mph @ 10:13:30 (1s) 65.2mph @ 10:13:31 (3s) 55.6mph @ 10:13:38 (60s) 54.2mph @ 10:13:54 (120s)	41.0mph at 10:13:40 41.2mph @ 10:13:40 (0.1s) 43.2mph @ 10:13:40 (½-s) 45.3mph @ 10:13:41 (1s) 49.4mph @ 10:13:42 (3s) 52.8mph @ 10:12:55 (60s) 52.1mph @ 10:12:57 (120s)	4487 / 55.5mph	76.2mph at 10:13:30 75.1mph @ 10:13:30 (0.1s) 73.8mph @ 10:13:30 (½-s) 70.3mph @ 10:13:30 (1s) 66.1mph @ 10:13:31 (3s) 56.6mph @ 10:13:52 (60s) 54.8mph @ 10:13:54 (120s)	33.2mph at 10:13:00 33.7mph @ 10:13:00 (0.1s) 39.8mph @ 10:13:00 (½-s) 45.4mph @ 10:13:41 (1s) 50.2mph @ 10:13:41 (3s) 53.1mph @ 10:12:55 (60s) 52.7mph @ 10:12:55 (120s)	15276 / 56.5mph	77.7mph at 10:13:30 77.1mph @ 10:13:30 (0.1s) 74.3mph @ 10:13:30 (½-s) 72.0mph @ 10:13:30 (1s) 65.4mph @ 10:13:31 (3s) 55.7mph @ 10:13:52 (60s) 54.0mph @ 10:13:55 (120s)	36.3mph at 10:13:00 40.7mph @ 10:13:00 (0.1s) 45.5mph @ 10:13:41 (1s) 49.5mph @ 10:13:41 (3s) 52.2mph @ 10:12:55 (60s) 51.7mph @ 10:12:55 (120s)	31725 / 55.6mph		
2022-04-19 05:13:05 AM EST  2022-04-19 05:11:55 AM EST to 2022-04-19 05:12:55 AM EST (60s)	998.39mb	4.78V	47.4°F 99%	56.2°F	SE (137°)	68.5mph at 10:12:34 68.0mph @ 10:12:34 (0.1s) 66.7mph @ 10:12:34 (½-s) 64.6mph @ 10:12:41 (1s) 63.5mph @ 10:12:42 (3s) 52.9mph @ 10:12:54 (60s) 52.6mph @ 10:12:48 (120s)	37.7mph at 10:12:50 37.8mph @ 10:12:50 (0.1s) 39.2mph @ 10:12:50 (½-s) 40.9mph @ 10:12:50 (1s) 41.9mph @ 10:11:55 (3s) 50.5mph @ 10:12:19 (60s) 51.2mph @ 10:12:10 (120s)	4271 / 52.9mph	69.5mph at 10:12:34 68.5mph @ 10:12:34 (0.1s) 66.4mph @ 10:12:34 (½-s) 64.3mph @ 10:12:41 (1s) 63.2mph @ 10:12:42 (3s) 53.2mph @ 10:12:53 (60s) 53.1mph @ 10:12:47 (120s)	25.9mph at 10:12:28 26.3mph @ 10:12:28 (0.1s) 34.1mph @ 10:12:28 (½-s) 40.8mph @ 10:12:01 (1s) 42.1mph @ 10:11:55 (3s) 51.3mph @ 10:12:24 (60s) 51.4mph @ 10:12:06 (120s)	14370 / 53.2mph	67.9mph at 10:12:34 67.4mph @ 10:12:33 (0.1s) 66.0mph @ 10:12:34 (½-s) 64.6mph @ 10:12:41 (1s) 62.7mph @ 10:12:42 (3s) 52.4mph @ 10:12:55 (60s) 52.1mph @ 10:12:47 (120s)	30.7mph at 10:11:56 34.4mph @ 10:11:56 (½-s) 39.5mph @ 10:11:57 (1s) 40.8mph @ 10:11:55 (3s) 50.3mph @ 10:12:19 (60s) 50.7mph @ 10:12:06 (120s)	29881 / 52.4mph		
2022-04-19 05:12:05 AM EST  2022-04-19 05:10:55 AM EST to 2022-04-19 05:11:55 AM EST (60s)	998.43mb	4.76V	47.4°F 99%	56.2°F	SE (139°)	63.7mph at 10:10:55 63.3mph @ 10:10:55 (0.1s) 62.3mph @ 10:10:55 (½-s) 61.7mph @ 10:10:55 (1s) 59.4mph @ 10:10:56 (3s) 52.9mph @ 10:11:49 (60s) 54.2mph @ 10:10:56 (120s)	35.4mph at 10:11:50 35.6mph @ 10:11:50 (0.1s) 37.2mph @ 10:11:51 (½-s) 38.9mph @ 10:11:51 (1s) 41.9mph @ 10:11:54 (3s) 51.2mph @ 10:11:08 (60s) 52.1mph @ 10:11:54 (120s)	4160 / 51.6mph	65.9mph at 10:11:11 65.4mph @ 10:11:11 (0.1s) 63.4mph @ 10:10:55 (½-s) 62.5mph @ 10:10:55 (1s) 60.9mph @ 10:10:55 (3s) 53.9mph @ 10:11:49 (60s) 53.6mph @ 10:10:58 (120s)	26.1mph at 10:11:50 26.5mph @ 10:11:50 (0.1s) 30.5mph @ 10:11:51 (½-s) 35.6mph @ 10:11:51 (1s) 41.3mph @ 10:11:53 (3s) 51.0mph @ 10:11:07 (60s) 52.2mph @ 10:11:54 (120s)	14153 / 52.4mph	64.8mph at 10:11:11 64.4mph @ 10:11:11 (0.1s) 62.4mph @ 10:11:08 (½-s) 61.0mph @ 10:11:09 (1s) 59.6mph @ 10:10:55 (3s) 52.8mph @ 10:11:49 (60s) 53.2mph @ 10:10:55 (120s)	26.2mph at 10:11:50 29.8mph @ 10:11:50 (½-s) 34.3mph @ 10:11:51 (1s) 40.7mph @ 10:11:54 (3s) 50.5mph @ 10:11:07 (60s) 51.5mph @ 10:11:54 (120s)	29229 / 51.3mph		
2022-04-19 05:11:05 AM EST  2022-04-19 05:09:55	998.33mb	4.74V	47.4°F 99%	56.2°F	SE (135°)	66.4mph at 10:10:04 66.0mph @ 10:10:04 (0.1s) 64.9mph @ 10:09:55	36.0mph at 10:10:13 36.1mph @ 10:10:13 (0.1s) 37.3mph @ 10:10:13	4266 / 52.8mph	66.8mph at 10:10:02 66.3mph @ 10:10:02 (0.1s) 65.4mph @ 10:10:02	29.1mph at 10:10:12 29.4mph @ 10:10:12 (0.1s) 30.3mph @ 10:10:13	14082 / 52.1mph	67.9mph at 10:10:02 67.6mph @ 10:10:02 (0.1s) 66.3mph @ 10:10:02	31.8mph at 10:10:21 34.7mph @ 10:10:13 (½-s) 37.1mph @ 10:10:13	29623 / 51.9mph		

AM EST to 2022-04-19 05:10:55 AM EST (60s)						(½-s) 64.5mph @ 10:09:55 (1s) 63.2mph @ 10:09:57 (3s) 55.7mph @ 10:09:57 (60s) 56.9mph @ 10:09:57 (120s)	(½-s) 39.9mph @ 10:10:13 (1s) 45.9mph @ 10:10:48 (3s) 52.7mph @ 10:10:55 (60s) 54.0mph @ 10:10:51 (120s)			(½-s) 64.2mph @ 10:09:55 (1s) 62.6mph @ 10:09:57 (3s) 55.1mph @ 10:09:58 (60s) 56.7mph @ 10:09:55 (120s)	(½-s) 34.2mph @ 10:10:13 (1s) 45.6mph @ 10:10:02 (3s) 52.0mph @ 10:10:48 (60s) 53.3mph @ 10:10:49 (120s)		(½-s) 64.6mph @ 10:09:55 (1s) 62.5mph @ 10:09:57 (3s) 54.7mph @ 10:09:58 (60s) 56.0mph @ 10:09:55 (120s)	(1s) 45.0mph @ 10:10:01 (3s) 51.8mph @ 10:10:52 (60s) 53.0mph @ 10:10:37 (120s)	
2022-04-19 05:10:05 AM EST  2022-04-19 05:08:55 AM EST to 2022-04-19 05:09:55 AM EST (60s)	997.59mb	4.76V	47.4°F 99%	56.2°F	SE (133°)	71.3mph at 10:08:55 71.3mph @ 10:08:55 (0.1s) 70.1mph @ 10:08:55 (½-s) 67.7mph @ 10:08:55 (1s) 63.1mph @ 10:09:00 (3s) 58.2mph @ 10:08:55 (60s) 56.9mph @ 10:09:00 (120s)	41.0mph at 10:09:09 41.2mph @ 10:09:09 (0.1s) 43.1mph @ 10:09:09 (½-s) 43.6mph @ 10:09:09 (1s) 50.2mph @ 10:09:11 (3s) 54.1mph @ 10:09:35 (60s) 56.3mph @ 10:09:39 (120s)	4495 / 55.6mph	70.3mph at 10:08:57 71.0mph @ 10:08:55 (0.1s) 71.4mph @ 10:08:55 (½-s) 68.5mph @ 10:08:55 (1s) 62.1mph @ 10:08:57 (3s) 58.5mph @ 10:08:55 (60s) 57.4mph @ 10:09:00 (120s)	26.0mph at 10:09:22 26.3mph @ 10:09:22 (0.1s) 31.4mph @ 10:09:22 (½-s) 41.3mph @ 10:09:23 (1s) 49.1mph @ 10:09:23 (3s) 53.7mph @ 10:09:35 (60s) 56.5mph @ 10:09:38 (120s)	14873 / 55.1mph	70.6mph at 10:08:55 70.5mph @ 10:08:55 (0.1s) 70.1mph @ 10:08:55 (½-s) 68.0mph @ 10:08:55 (1s) 61.4mph @ 10:08:59 (3s) 57.5mph @ 10:08:55 (60s) 56.4mph @ 10:09:11 (120s)	28.4mph at 10:09:22 34.2mph @ 10:09:22 (0.1s) 42.4mph @ 10:09:22 (½-s) 48.2mph @ 10:09:23 (3s) 53.1mph @ 10:09:35 (60s) 55.6mph @ 10:09:39 (120s)	31145 / 54.6mph	
2022-04-19 05:09:05 AM EST  2022-04-19 05:07:55 AM EST to 2022-04-19 05:08:55 AM EST (60s)	997.69mb	4.77V	47.4°F 99%	56.1°F	SE (138°)	75.5mph at 10:08:23 75.1mph @ 10:08:23 (0.1s) 74.1mph @ 10:08:23 (½-s) 72.6mph @ 10:08:23 (1s) 67.3mph @ 10:08:25 (3s) 58.5mph @ 10:08:35 (60s) 56.7mph @ 10:08:54 (120s)	34.0mph at 10:08:40 34.3mph @ 10:08:40 (0.1s) 35.0mph @ 10:08:41 (½-s) 35.5mph @ 10:08:41 (1s) 39.6mph @ 10:08:42 (3s) 55.2mph @ 10:07:55 (60s) 53.7mph @ 10:07:55 (120s)	4711 / 58.2mph	75.7mph at 10:08:23 75.1mph @ 10:08:23 (0.1s) 74.1mph @ 10:08:23 (½-s) 72.5mph @ 10:08:23 (1s) 68.0mph @ 10:08:23 (3s) 59.3mph @ 10:08:35 (60s) 57.2mph @ 10:08:54 (120s)	29.0mph at 10:08:40 29.9mph @ 10:08:41 (0.1s) 32.5mph @ 10:08:41 (½-s) 32.6mph @ 10:08:41 (1s) 37.7mph @ 10:08:41 (3s) 56.0mph @ 10:07:55 (60s) 54.3mph @ 10:07:55 (120s)	15813 / 58.5mph	76.7mph at 10:08:23 75.8mph @ 10:08:23 (0.1s) 74.2mph @ 10:08:23 (½-s) 71.8mph @ 10:08:23 (1s) 67.3mph @ 10:08:23 (3s) 58.4mph @ 10:08:35 (60s) 56.2mph @ 10:08:54 (120s)	28.9mph at 10:08:40 30.9mph @ 10:08:41 (0.1s) 32.8mph @ 10:08:41 (½-s) 36.0mph @ 10:08:41 (3s) 54.8mph @ 10:07:55 (60s) 53.3mph @ 10:07:55 (120s)	32834 / 57.5mph	
2022-04-19 05:08:05 AM EST  2022-04-19 05:06:55 AM EST to 2022-04-19 05:07:55 AM EST (60s)	1008.01mb	4.77V	47.4°F 99%	150.0°F	SE (138°)	66.2mph at 10:07:13 65.8mph @ 10:07:13 (0.1s) 65.4mph @ 10:07:13 (½-s) 64.6mph @ 10:07:13 (1s) 63.6mph @ 10:07:15 (3s) 55.2mph @ 10:07:54 (60s) 56.0mph @ 10:07:07 (120s)	38.0mph at 10:07:40 38.1mph @ 10:07:40 (0.1s) 40.2mph @ 10:07:41 (½-s) 40.6mph @ 10:07:41 (1s) 47.6mph @ 10:07:43 (3s) 52.2mph @ 10:06:55 (60s) 53.7mph @ 10:07:53 (120s)	4467 / 55.2mph	69.1mph at 10:07:15 68.6mph @ 10:07:13 (0.1s) 67.2mph @ 10:07:13 (½-s) 66.1mph @ 10:07:15 (1s) 65.4mph @ 10:07:15 (3s) 56.0mph @ 10:07:54 (60s) 56.5mph @ 10:07:06 (120s)	26.2mph at 10:07:40 26.5mph @ 10:07:40 (0.1s) 29.6mph @ 10:07:40 (½-s) 37.0mph @ 10:07:41 (1s) 44.9mph @ 10:07:41 (3s) 52.6mph @ 10:06:55 (60s) 54.2mph @ 10:07:47 (120s)	15142 / 56.0mph	68.3mph at 10:07:14 67.8mph @ 10:07:14 (0.1s) 66.8mph @ 10:07:13 (½-s) 65.2mph @ 10:07:13 (1s) 63.8mph @ 10:07:15 (3s) 54.8mph @ 10:07:54 (60s) 55.5mph @ 10:07:06 (120s)	29.5mph at 10:07:40 33.0mph @ 10:07:40 (0.1s) 37.5mph @ 10:07:07 (½-s) 45.8mph @ 10:07:41 (3s) 51.7mph @ 10:06:55 (60s) 53.1mph @ 10:07:47 (120s)	31314 / 54.9mph	
2022-04-19 05:07:05 AM EST  2022-04-19 05:05:55 AM EST to 2022-04-19 05:06:55 AM EST (60s)	997.11mb	4.77V	47.4°F 99%	56.1°F	SE (137°)	66.2mph at 10:06:33 66.0mph @ 10:06:33 (0.1s) 65.3mph @ 10:06:33 (½-s) 64.1mph @ 10:06:33 (1s) 59.7mph @ 10:06:34 (3s) 58.7mph @ 10:05:55 (60s) 55.9mph @ 10:06:44 (120s)	38.6mph at 10:06:52 38.7mph @ 10:06:53 (0.1s) 40.6mph @ 10:06:53 (½-s) 40.9mph @ 10:06:53 (1s) 43.1mph @ 10:06:53 (3s) 52.2mph @ 10:06:54 (60s) 54.2mph @ 10:06:02 (120s)	4222 / 52.3mph	71.0mph at 10:06:30 69.5mph @ 10:06:30 (0.1s) 65.5mph @ 10:06:33 (½-s) 64.0mph @ 10:06:33 (1s) 59.8mph @ 10:06:33 (3s) 59.6mph @ 10:05:55 (60s) 56.5mph @ 10:06:44 (120s)	30.0mph at 10:06:52 31.1mph @ 10:06:52 (0.1s) 35.8mph @ 10:06:52 (½-s) 39.6mph @ 10:06:53 (1s) 42.8mph @ 10:06:52 (3s) 52.6mph @ 10:06:54 (60s) 55.6mph @ 10:06:02 (120s)	14241 / 52.7mph	68.9mph at 10:06:30 67.3mph @ 10:06:30 (0.1s) 65.2mph @ 10:06:33 (½-s) 63.8mph @ 10:06:33 (1s) 59.3mph @ 10:06:33 (3s) 58.5mph @ 10:05:55 (60s) 55.6mph @ 10:06:43 (120s)	31.4mph at 10:06:52 35.5mph @ 10:06:00 (½-s) 39.4mph @ 10:06:52 (1s) 42.1mph @ 10:06:52 (3s) 51.8mph @ 10:06:54 (60s) 54.7mph @ 10:06:24 (120s)	29564 / 51.8mph	
2022-04-19 05:06:05 AM EST  2022-04-19 05:04:55 AM EST to 2022-04-19 05:05:55 AM EST (60s)	996.82mb	4.80V	47.4°F 99%	56.1°F	SE (137°)	80.0mph at 10:05:19 79.0mph @ 10:05:19 (0.1s) 77.2mph @ 10:05:20 (½-s) 75.6mph @ 10:05:20 (1s) 70.7mph @ 10:05:22 (3s) 58.6mph @ 10:05:55 (60s) 54.6mph @ 10:05:54 (120s)	38.2mph at 10:04:55 38.0mph @ 10:04:55 (0.1s) 35.8mph @ 10:04:55 (½-s) 37.6mph @ 10:04:55 (1s) 44.3mph @ 10:04:55 (3s) 50.3mph @ 10:04:57 (60s) 48.3mph @ 10:04:55 (120s)	4750 / 58.6mph	81.2mph at 10:05:19 79.1mph @ 10:05:19 (0.1s) 76.4mph @ 10:05:20 (½-s) 75.0mph @ 10:05:20 (1s) 70.5mph @ 10:05:22 (3s) 59.6mph @ 10:05:54 (60s) 56.1mph @ 10:05:54 (120s)	22.8mph at 10:04:55 31.3mph @ 10:04:55 (0.1s) 26.8mph @ 10:04:55 (½-s) 27.4mph @ 10:04:55 (1s) 38.5mph @ 10:04:55 (3s) 52.4mph @ 10:04:56 (60s) 50.3mph @ 10:04:55 (120s)	16106 / 59.6mph	80.5mph at 10:05:19 78.8mph @ 10:05:19 (0.1s) 75.4mph @ 10:05:20 (½-s) 74.1mph @ 10:05:20 (1s) 69.4mph @ 10:05:21 (3s) 58.5mph @ 10:05:54 (60s) 55.3mph @ 10:05:47 (120s)	33.9mph at 10:05:47 30.7mph @ 10:04:55 (½-s) 31.6mph @ 10:04:55 (1s) 40.7mph @ 10:04:55 (3s) 51.6mph @ 10:04:56 (60s) 49.6mph @ 10:04:55 (120s)	33415 / 58.5mph	
2022-04-19 05:05:05 AM EST  2022-04-19 05:03:55	998.37mb	4.78V	47.4°F 99%	56.0°F	SE (141°)	63.6mph at 10:04:48 63.2mph @ 10:04:48 (0.1s) 62.7mph @ 10:04:49	34.0mph at 10:04:54 34.2mph @ 10:04:54 (0.1s) 35.6mph @ 10:04:54	4080 / 50.6mph	64.4mph at 10:04:18 63.9mph @ 10:04:18 (0.1s) 62.9mph @ 10:04:18	19.2mph at 10:04:54 19.4mph @ 10:04:54 (0.1s) 23.2mph @ 10:04:54	14207 / 52.6mph	64.0mph at 10:03:55 63.8mph @ 10:03:55 (0.1s) 62.7mph @ 10:03:55	25.8mph at 10:04:54 27.7mph @ 10:04:54 (0.1s) 30.8mph @ 10:04:54	29556 / 51.8mph	

AM EST to 2022-04-19 05:04:55 AM EST (60s)						61.9mph @ 10:04:49 (1s) 58.6mph @ 10:04:50 (3s) 50.9mph @ 10:04:51 (60s) 48.4mph @ 10:04:54 (120s)	38.3mph @ 10:04:54 (1s) 44.8mph @ 10:04:22 (3s) 46.0mph @ 10:03:55 (60s) 47.0mph @ 10:03:55 (120s)			62.7mph @ 10:04:19 (1s) 60.8mph @ 10:04:49 (3s) 53.5mph @ 10:04:49 (60s) 50.6mph @ 10:04:53 (120s)	26.6mph @ 10:04:54 (1s) 39.8mph @ 10:04:54 (3s) 48.1mph @ 10:03:55 (60s) 48.4mph @ 10:03:57 (120s)			61.7mph @ 10:04:49 (1s) 60.2mph @ 10:04:49 (3s) 52.6mph @ 10:04:49 (60s) 49.8mph @ 10:04:53 (120s)	(1s) 41.7mph @ 10:04:54 (3s) 47.4mph @ 10:03:55 (60s) 47.6mph @ 10:03:55 (120s)	
2022-04-19 05:04:05 AM EST	997.85mb	4.79V	47.3°F 99%	56.0°F	SE (141°)	58.7mph at 10:03:30 58.5mph @ 10:03:30 (0.1s) 57.2mph @ 10:03:30 (1/2-s) 55.9mph @ 10:03:31 (1s) 53.4mph @ 10:03:31 (3s) 47.9mph @ 10:02:55 (60s) 47.6mph @ 10:03:02 (120s)	32.6mph at 10:03:03 32.8mph @ 10:03:03 (0.1s) 34.3mph @ 10:03:03 (1/2-s) 35.3mph @ 10:03:03 (1s) 40.6mph @ 10:03:36 (3s) 45.5mph @ 10:03:50 (60s) 46.6mph @ 10:03:20 (120s)	3707 / 46.1mph	63.1mph at 10:03:54 62.9mph @ 10:03:55 (0.1s) 59.4mph @ 10:03:55 (1/2-s) 58.6mph @ 10:03:49 (1s) 57.2mph @ 10:03:51 (3s) 48.7mph @ 10:02:55 (60s) 48.4mph @ 10:03:55 (120s)	15.0mph at 10:03:35 16.8mph @ 10:03:35 (0.1s) 24.2mph @ 10:03:03 (1/2-s) 25.8mph @ 10:03:03 (1s) 36.8mph @ 10:03:36 (3s) 46.8mph @ 10:03:20 (60s) 47.7mph @ 10:03:20 (120s)	13013 / 48.2mph	64.2mph at 10:03:54 63.9mph @ 10:03:54 (0.1s) 59.1mph @ 10:03:54 (1/2-s) 58.3mph @ 10:03:49 (1s) 56.8mph @ 10:03:51 (3s) 47.8mph @ 10:02:55 (60s) 47.6mph @ 10:03:54 (120s)	25.7mph at 10:03:03 27.7mph @ 10:03:03 (1/2-s) 29.6mph @ 10:03:03 (1s) 38.8mph @ 10:03:36 (3s) 46.0mph @ 10:03:20 (60s) 46.7mph @ 10:03:20 (120s)	27058 / 47.5mph		
2022-04-19 05:03:05 AM EST	998.91mb	4.74V	47.2°F 99%	56.0°F	SE (137°)	65.3mph at 10:02:48 65.2mph @ 10:02:48 (0.1s) 64.7mph @ 10:02:48 (1/2-s) 64.0mph @ 10:02:48 (1s) 61.7mph @ 10:02:49 (3s) 48.2mph @ 10:02:28 (60s) 49.3mph @ 10:02:03 (120s)	33.6mph at 10:02:42 33.9mph @ 10:02:42 (0.1s) 35.2mph @ 10:02:42 (1/2-s) 35.4mph @ 10:02:42 (1s) 38.2mph @ 10:02:43 (3s) 45.6mph @ 10:02:14 (60s) 47.4mph @ 10:02:54 (120s)	3857 / 47.9mph	66.4mph at 10:02:47 65.8mph @ 10:02:47 (0.1s) 64.2mph @ 10:02:47 (1/2-s) 63.6mph @ 10:02:48 (1s) 61.1mph @ 10:02:49 (3s) 49.4mph @ 10:02:27 (60s) 49.9mph @ 10:02:02 (120s)	27.3mph at 10:02:50 28.6mph @ 10:02:50 (0.1s) 31.1mph @ 10:02:50 (1/2-s) 36.0mph @ 10:02:51 (1s) 39.7mph @ 10:02:42 (3s) 47.6mph @ 10:02:13 (60s) 48.3mph @ 10:02:54 (120s)	13168 / 48.8mph	66.2mph at 10:02:47 65.7mph @ 10:02:47 (0.1s) 64.0mph @ 10:02:48 (1/2-s) 63.1mph @ 10:02:48 (1s) 60.8mph @ 10:02:49 (3s) 48.4mph @ 10:02:26 (60s) 48.9mph @ 10:02:02 (120s)	31.4mph at 10:02:40 32.9mph @ 10:02:41 (1/2-s) 34.7mph @ 10:02:41 (1s) 38.0mph @ 10:02:42 (3s) 46.5mph @ 10:02:13 (60s) 47.3mph @ 10:02:54 (120s)	27275 / 47.9mph		
2022-04-19 05:02:05 AM EST	998.77mb	4.79V	47.2°F 99%	56.0°F	SE (136°)	61.5mph at 10:01:10 61.2mph @ 10:01:10 (0.1s) 60.7mph @ 10:01:11 (1/2-s) 59.3mph @ 10:01:11 (1s) 55.7mph @ 10:01:50 (3s) 50.9mph @ 10:01:01 (60s) 49.0mph @ 10:01:11 (120s)	33.0mph at 10:00:55 33.2mph @ 10:01:55 (0.1s) 34.5mph @ 10:00:55 (1/2-s) 37.0mph @ 10:00:55 (1s) 40.2mph @ 10:00:57 (3s) 47.0mph @ 10:01:53 (60s) 48.2mph @ 10:01:36 (120s)	3786 / 47.1mph	62.9mph at 10:01:10 62.6mph @ 10:01:10 (0.1s) 62.0mph @ 10:01:10 (1/2-s) 60.8mph @ 10:01:11 (1s) 56.9mph @ 10:01:07 (3s) 51.2mph @ 10:01:07 (60s) 49.5mph @ 10:01:50 (120s)	28.9mph at 10:00:55 29.6mph @ 10:01:55 (0.1s) 32.3mph @ 10:00:55 (1/2-s) 33.6mph @ 10:00:55 (1s) 40.4mph @ 10:00:57 (3s) 47.8mph @ 10:01:53 (60s) 48.6mph @ 10:01:25 (120s)	12933 / 47.9mph	62.6mph at 10:01:10 62.4mph @ 10:01:10 (0.1s) 61.4mph @ 10:01:10 (1/2-s) 60.3mph @ 10:01:11 (1s) 55.2mph @ 10:01:49 (3s) 50.3mph @ 10:01:01 (60s) 48.5mph @ 10:01:50 (120s)	27.5mph at 10:00:55 30.4mph @ 10:00:55 (1/2-s) 33.0mph @ 10:00:55 (1s) 39.4mph @ 10:01:25 (3s) 46.7mph @ 10:01:53 (60s) 47.6mph @ 10:01:25 (120s)	26686 / 46.8mph		
2022-04-19 05:01:05 AM EST	997.40mb	4.77V	47.2°F 99%	55.9°F	SE (136°)	67.3mph at 10:00:37 66.8mph @ 10:00:37 (0.1s) 64.6mph @ 10:00:37 (1/2-s) 62.8mph @ 10:00:38 (1s) 59.2mph @ 10:00:40 (3s) 50.5mph @ 10:00:53 (60s) 48.6mph @ 10:00:53 (120s)	31.8mph at 9:59:59 31.8mph @ 9:59:59 (0.1s) 32.5mph @ 9:59:59 (1/2-s) 34.3mph @ 10:00:00 (1s) 36.7mph @ 10:00:00 (3s) 46.4mph @ 10:00:02 (60s) 46.0mph @ 10:00:05 (120s)	4073 / 50.5mph	67.8mph at 10:00:37 67.7mph @ 10:00:37 (0.1s) 64.7mph @ 10:00:37 (1/2-s) 62.8mph @ 10:00:38 (1s) 59.1mph @ 10:00:21 (3s) 50.8mph @ 10:00:52 (60s) 48.9mph @ 10:00:52 (120s)	24.9mph at 9:59:59 25.1mph @ 9:59:59 (0.1s) 27.4mph @ 9:59:59 (1/2-s) 31.1mph @ 9:59:59 (1s) 36.5mph @ 10:00:00 (3s) 46.7mph @ 10:00:16 (60s) 46.1mph @ 10:00:05 (120s)	13707 / 50.8mph	69.2mph at 10:00:37 68.6mph @ 10:00:37 (0.1s) 64.8mph @ 10:00:37 (1/2-s) 61.8mph @ 10:00:38 (1s) 58.2mph @ 10:00:21 (3s) 49.9mph @ 10:00:52 (60s) 48.0mph @ 10:00:53 (120s)	23.5mph at 9:59:59 25.8mph @ 9:59:59 (0.1s) 29.6mph @ 10:00:00 (1/2-s) 35.7mph @ 10:00:00 (3s) 45.8mph @ 10:00:16 (60s) 45.4mph @ 10:00:05 (120s)	28402 / 49.8mph		
2022-04-19 05:00:05 AM EST	999.04mb	4.78V	47.1°F 99%	55.9°F	SE (137°)	61.3mph at 9:59:12 61.1mph @ 9:59:13 (0.1s) 60.0mph @ 9:59:13 (1/2-s) 59.3mph @ 9:59:13 (1s) 57.7mph @ 9:59:15 (3s) 47.2mph @ 9:59:35 (60s) 48.0mph @ 9:58:54 (120s)	31.3mph at 9:59:37 31.3mph @ 9:59:37 (0.1s) 32.1mph @ 9:59:37 (1/2-s) 33.8mph @ 9:59:37 (1s) 39.1mph @ 9:59:39 (3s) 44.9mph @ 9:59:11 (60s) 46.2mph @ 9:59:44 (120s)	3757 / 46.7mph	62.7mph at 9:59:18 62.3mph @ 9:59:18 (0.1s) 60.1mph @ 9:59:13 (1/2-s) 59.2mph @ 9:59:13 (1s) 57.3mph @ 9:59:14 (3s) 47.6mph @ 9:59:34 (60s) 48.4mph @ 9:58:54 (120s)	23.1mph at 9:59:36 23.4mph @ 9:59:36 (0.1s) 26.1mph @ 9:59:37 (1/2-s) 28.9mph @ 9:59:37 (1s) 37.2mph @ 9:59:38 (3s) 45.1mph @ 9:59:10 (60s) 46.4mph @ 9:59:43 (120s)	12681 / 47.0mph	64.6mph at 9:59:19 63.8mph @ 9:59:19 (0.1s) 59.6mph @ 9:59:13 (1/2-s) 59.3mph @ 9:59:19 (1s) 56.8mph @ 9:59:14 (3s) 46.8mph @ 9:59:34 (60s) 47.5mph @ 9:58:54 (120s)	24.6mph at 9:59:36 25.7mph @ 9:59:37 (1/2-s) 29.4mph @ 9:59:37 (1s) 37.4mph @ 9:59:38 (3s) 44.4mph @ 9:59:10 (60s) 45.7mph @ 9:59:43 (120s)	26322 / 46.2mph		
2022-04-19 04:59:05 AM EST	999.18mb	4.78V	47.1°F 99%	55.9°F	SE (137°)	61.4mph at 9:58:09 60.8mph @ 9:58:09 (0.1s) 59.6mph @ 9:58:09 (1/2-s) 59.3mph @ 9:58:09	32.6mph at 9:58:51 32.8mph @ 9:58:51 (0.1s) 34.3mph @ 9:58:51 (1/2-s) 34.9mph @ 9:58:51	3710 / 46.2mph	60.6mph at 9:58:08 60.2mph @ 9:58:08 (0.1s) 58.8mph @ 9:58:08 (1/2-s) 58.6mph @ 9:58:09	21.7mph at 9:57:54 27.2mph @ 9:58:06 (1/2-s) 28.5mph @ 9:58:06 (1/2-s) 32.9mph @ 9:58:40	12511 / 46.4mph	62.6mph at 9:58:09 62.2mph @ 9:58:09 (0.1s) 58.9mph @ 9:58:08 (1/2-s) 58.7mph @ 9:58:09	26.2mph at 9:58:27 29.7mph @ 9:58:32 (0.1s) 32.6mph @ 9:58:40 (1s) 37.8mph @ 9:58:34	26004 / 45.6mph		

AM EST to 2022-04-19 04:58:54 AM EST (60s)						(1s) 56.3mph @ 9:58:11 (3s) 50.0mph @ 9:57:54 (60s) 50.2mph @ 9:58:11 (120s)	(1s) 39.5mph @ 9:58:53 (3s) 45.8mph @ 9:58:45 (60s) 48.0mph @ 9:58:53 (120s)		(1s) 56.2mph @ 9:58:10 (3s) 50.4mph @ 9:57:54 (60s) 50.8mph @ 9:58:10 (120s)	(1s) 38.7mph @ 9:58:34 (3s) 45.9mph @ 9:58:43 (60s) 48.4mph @ 9:58:53 (120s)		(5s) 55.3mph @ 9:58:10 (3s) 49.4mph @ 9:57:54 (60s) 47.5mph @ 9:58:54 (120s)	(3s) 45.2mph @ 9:58:43 (60s) 47.5mph @ 9:58:54 (120s)	
2022-04-19 04:58:05 AM EST	998.15mb	4.77V	47.0°F 99%	55.8°F	SE (136°)	66.1mph at 9:57:11 65.7mph @ 9:57:11 (0.1s) 64.4mph @ 9:57:11 (%s) 63.4mph @ 9:57:12 (1s) 62.3mph @ 9:57:14 (3s) 52.6mph @ 9:57:28 (60s) 50.1mph @ 9:57:33 (120s)	35.4mph at 9:57:45 35.6mph @ 9:57:45 (0.1s) 37.1mph @ 9:57:45 (%s) 38.7mph @ 9:57:46 (1s) 40.5mph @ 9:57:46 (3s) 49.2mph @ 9:57:54 (60s) 48.0mph @ 9:57:07 (120s)	4031 / 50.0mph	67.9mph at 9:57:11 67.4mph @ 9:57:11 (0.1s) 66.5mph @ 9:57:11 (%s) 65.3mph @ 9:57:11 (1s) 63.1mph @ 9:57:13 (3s) 53.5mph @ 9:57:27 (60s) 50.5mph @ 9:57:33 (120s)	29.9mph at 9:57:43 30.4mph @ 9:57:43 (0.1s) 31.5mph @ 9:57:44 (%s) 35.2mph @ 9:57:44 (1s) 38.4mph @ 9:57:46 (3s) 49.7mph @ 9:58:54 (60s) 48.2mph @ 9:58:54 (120s)	13619 / 50.4mph	67.8mph at 9:57:11 67.6mph @ 9:57:11 (0.1s) 65.5mph @ 9:57:11 (%s) 64.3mph @ 9:57:11 (1s) 62.1mph @ 9:57:13 (3s) 52.7mph @ 9:57:27 (60s) 49.8mph @ 9:57:33 (120s)	28.7mph at 9:57:49 32.0mph @ 9:57:45 (%s) 34.8mph @ 9:57:45 (1s) 38.1mph @ 9:57:46 (3s) 49.1mph @ 9:56:54 (60s) 47.5mph @ 9:56:54 (120s)	28204 / 49.5mph
2022-04-19 04:57:05 AM EST	998.81mb	4.77V	47.0°F 99%	55.8°F	SE (135°)	62.9mph at 9:56:31 62.7mph @ 9:56:31 (0.1s) 62.1mph @ 9:56:31 (%s) 61.2mph @ 9:56:31 (1s) 56.9mph @ 9:56:31 (3s) 49.3mph @ 9:56:53 (60s) 48.2mph @ 9:56:32 (120s)	31.9mph at 9:56:01 32.0mph @ 9:56:01 (0.1s) 32.9mph @ 9:56:01 (%s) 33.4mph @ 9:56:01 (1s) 37.0mph @ 9:56:03 (3s) 45.5mph @ 9:56:08 (60s) 47.2mph @ 9:56:06 (120s)	3971 / 49.3mph	65.7mph at 9:56:20 65.3mph @ 9:56:20 (0.1s) 62.2mph @ 9:56:31 (%s) 61.3mph @ 9:56:31 (1s) 57.9mph @ 9:56:31 (3s) 49.7mph @ 9:56:53 (60s) 48.2mph @ 9:56:53 (120s)	24.2mph at 9:56:00 24.4mph @ 9:56:00 (0.1s) 27.1mph @ 9:56:00 (%s) 30.8mph @ 9:56:00 (1s) 36.0mph @ 9:56:02 (3s) 45.3mph @ 9:56:07 (60s) 46.9mph @ 9:56:05 (120s)	13435 / 49.8mph	63.4mph at 9:56:30 63.1mph @ 9:56:30 (0.1s) 62.0mph @ 9:56:31 (%s) 61.2mph @ 9:56:31 (1s) 57.2mph @ 9:56:31 (3s) 49.1mph @ 9:56:54 (60s) 47.6mph @ 9:56:54 (120s)	27.2mph at 9:56:00 29.4mph @ 9:56:00 (%s) 31.5mph @ 9:56:00 (1s) 36.8mph @ 9:56:02 (3s) 44.7mph @ 9:56:08 (60s) 46.3mph @ 9:56:05 (120s)	28014 / 49.1mph
2022-04-19 04:56:05 AM EST	998.49mb	4.77V	46.9°F 99%	55.8°F	SE (133°)	57.1mph at 9:55:34 56.9mph @ 9:55:34 (0.1s) 55.5mph @ 9:55:34 (%s) 54.3mph @ 9:55:41 (1s) 52.3mph @ 9:55:02 (3s) 49.5mph @ 9:55:17 (60s) 47.9mph @ 9:55:43 (120s)	28.9mph at 9:55:27 29.8mph @ 9:55:28 (0.1s) 30.0mph @ 9:55:28 (1s) 34.8mph @ 9:55:29 (3s) 46.4mph @ 9:55:48 (60s) 45.6mph @ 9:54:54 (120s)	3759 / 46.7mph	61.6mph at 9:55:00 61.0mph @ 9:55:00 (0.1s) 57.2mph @ 9:55:34 (%s) 55.8mph @ 9:55:00 (1s) 53.1mph @ 9:55:02 (3s) 49.2mph @ 9:55:17 (60s) 47.8mph @ 9:55:43 (120s)	19.7mph at 9:55:27 20.1mph @ 9:55:27 (0.1s) 22.3mph @ 9:55:27 (%s) 24.7mph @ 9:55:27 (1s) 34.4mph @ 9:55:29 (3s) 46.2mph @ 9:55:48 (60s) 46.7mph @ 9:54:54 (120s)	12623 / 46.8mph	60.9mph at 9:55:34 60.4mph @ 9:55:00 (0.1s) 57.1mph @ 9:55:34 (%s) 54.6mph @ 9:55:40 (1s) 52.1mph @ 9:55:01 (3s) 48.6mph @ 9:55:17 (60s) 47.1mph @ 9:55:43 (120s)	21.5mph at 9:55:27 23.4mph @ 9:55:27 (%s) 25.1mph @ 9:55:27 (1s) 32.8mph @ 9:55:29 (3s) 45.5mph @ 9:55:47 (60s) 45.9mph @ 9:54:54 (120s)	26198 / 46.0mph
2022-04-19 04:55:05 AM EST	998.81mb	4.78V	46.9°F 99%	55.8°F	SE (134°)	69.0mph at 9:54:39 68.5mph @ 9:54:40 (0.1s) 65.7mph @ 9:54:40 (%s) 64.4mph @ 9:54:40 (1s) 60.4mph @ 9:54:41 (3s) 49.1mph @ 9:54:53 (60s) 46.6mph @ 9:54:53 (120s)	35.6mph at 9:54:27 36.0mph @ 9:54:27 (0.1s) 36.8mph @ 9:54:14 (%s) 37.6mph @ 9:54:14 (1s) 40.0mph @ 9:54:15 (3s) 44.1mph @ 9:53:54 (60s) 44.9mph @ 9:53:54 (120s)	3952 / 49.1mph	69.8mph at 9:54:39 69.2mph @ 9:54:39 (0.1s) 65.4mph @ 9:54:40 (%s) 64.6mph @ 9:54:40 (1s) 59.1mph @ 9:54:41 (3s) 48.7mph @ 9:54:46 (60s) 47.0mph @ 9:54:05 (120s)	22.3mph at 9:54:06 22.9mph @ 9:54:06 (0.1s) 25.4mph @ 9:54:48 (%s) 28.9mph @ 9:54:07 (1s) 39.3mph @ 9:54:07 (3s) 44.7mph @ 9:53:54 (60s) 46.1mph @ 9:53:54 (120s)	13124 / 48.6mph	71.7mph at 9:54:39 70.8mph @ 9:54:39 (0.1s) 65.9mph @ 9:54:40 (%s) 64.8mph @ 9:54:40 (1s) 59.5mph @ 9:54:41 (3s) 48.1mph @ 9:54:52 (60s) 46.0mph @ 9:54:26 (120s)	27.9mph at 9:54:06 29.5mph @ 9:54:06 (%s) 31.5mph @ 9:54:06 (1s) 39.3mph @ 9:54:14 (3s) 43.8mph @ 9:53:54 (60s) 45.0mph @ 9:53:54 (120s)	27361 / 48.0mph
2022-04-19 04:54:05 AM EST	999.45mb	4.78V	46.9°F 99%	55.7°F	SE (137°)	55.3mph at 9:53:45 55.0mph @ 9:53:45 (0.1s) 54.0mph @ 9:53:45 (%s) 53.1mph @ 9:53:46 (1s) 52.5mph @ 9:53:47 (3s) 46.7mph @ 9:53:07 (60s) 45.5mph @ 9:52:54 (120s)	31.5mph at 9:53:50 31.5mph @ 9:53:50 (0.1s) 33.1mph @ 9:53:50 (%s) 34.7mph @ 9:53:51 (1s) 37.4mph @ 9:53:39 (3s) 43.8mph @ 9:53:45 (60s) 44.0mph @ 9:53:32 (120s)	3542 / 44.1mph	57.6mph at 9:53:45 57.1mph @ 9:53:45 (0.1s) 55.4mph @ 9:53:45 (%s) 54.0mph @ 9:53:45 (1s) 52.7mph @ 9:53:47 (3s) 48.3mph @ 9:53:06 (60s) 46.8mph @ 9:52:54 (120s)	24.8mph at 9:53:37 25.1mph @ 9:53:37 (0.1s) 28.7mph @ 9:53:37 (%s) 32.3mph @ 9:53:37 (1s) 36.3mph @ 9:53:39 (3s) 44.5mph @ 9:53:51 (60s) 45.2mph @ 9:53:39 (120s)	12079 / 44.8mph	56.8mph at 9:53:45 56.6mph @ 9:53:45 (0.1s) 54.3mph @ 9:53:45 (%s) 53.2mph @ 9:53:45 (1s) 52.0mph @ 9:53:47 (3s) 47.1mph @ 9:53:05 (60s) 46.0mph @ 9:52:54 (120s)	25.5mph at 9:53:38 28.0mph @ 9:53:38 (%s) 31.6mph @ 9:53:37 (1s) 34.4mph @ 9:53:39 (3s) 43.6mph @ 9:53:44 (60s) 44.2mph @ 9:53:39 (120s)	24978 / 43.9mph
2022-04-19 04:53:05 AM EST	999.45mb	4.77V	46.9°F 99%	55.7°F	SE (139°)	63.9mph at 9:52:44 63.6mph @ 9:52:44 (0.1s) 62.7mph @ 9:52:44 (%s) 60.2mph @ 9:52:44 (1s) 56.1mph @ 9:52:42 (3s) 45.7mph @ 9:52:53 (60s) 46.0mph @ 9:52:47	31.5mph at 9:51:56 31.6mph @ 9:51:56 (0.1s) 31.9mph @ 9:51:56 (%s) 32.9mph @ 9:51:56 (1s) 36.9mph @ 9:52:03 (3s) 41.5mph @ 9:52:28 (60s) 43.6mph @ 9:51:54	3674 / 45.7mph	64.8mph at 9:52:42 65.2mph @ 9:52:42 (0.1s) 64.0mph @ 9:52:43 (%s) 62.6mph @ 9:52:44 (1s) 60.0mph @ 9:52:44 (3s) 56.8mph @ 9:52:42 (60s) 47.4mph @ 9:52:53	24.9mph at 9:51:54 25.4mph @ 9:52:07 (0.1s) 30.3mph @ 9:52:07 (%s) 34.4mph @ 9:51:56 (1s) 37.9mph @ 9:51:56 (3s) 42.8mph @ 9:52:27 (60s) 45.1mph @ 9:51:54	12807 / 47.5mph	64.9mph at 9:52:39 64.1mph @ 9:52:39 (0.1s) 59.7mph @ 9:52:44 (%s) 58.3mph @ 9:52:44 (1s) 55.7mph @ 9:52:42 (3s) 46.2mph @ 9:52:53 (60s) 46.4mph @ 9:52:44	25.7mph at 9:52:07 29.2mph @ 9:52:49 (%s) 32.8mph @ 9:51:56 (1s) 36.6mph @ 9:51:56 (3s) 41.8mph @ 9:52:27 (60s) 44.3mph @ 9:51:54 (120s)	26343 / 46.2mph

						(120s)	(120s)		(60s) 47.4mph @ 9:52:46 (120s)	(120s)		(120s)		
2022-04-19 04:52:05 AM EST														
<b>2022-04-19 04:50:54 AM EST to 2022-04-19 04:51:54 AM EST (60s)</b>	1000.24mb	4.77V	46.9°F 99%	55.7°F	<b>SE (139°)</b>	<b>62.4mph</b> at 9:51:17 <b>61.7mph</b> @ 9:51:17 (0.1s) <b>59.4mph</b> @ 9:51:17 (7/2-s) <b>57.8mph</b> @ 9:51:17 (1s) <b>55.8mph</b> @ 9:51:19 (3s) <b>48.0mph</b> @ 9:51:33 (60s) <b>43.6mph</b> @ 9:51:47 (120s)	<b>25.8mph</b> at 9:51:49 <b>26.1mph</b> @ 9:51:49 (7/2-s) <b>27.0mph</b> @ 9:51:49 (1s) <b>31.2mph</b> @ 9:51:50 (3s) <b>41.9mph</b> @ 9:50:54 (60s) <b>41.7mph</b> @ 9:50:54 (120s)	3639 / 45.3mph	<b>63.3mph</b> at 9:51:17 <b>62.6mph</b> @ 9:51:17 (0.1s) <b>60.4mph</b> @ 9:51:17 (7/2-s) <b>59.2mph</b> @ 9:51:17 (1s) <b>57.5mph</b> @ 9:51:18 (3s) <b>49.7mph</b> @ 9:51:26 (60s) <b>45.2mph</b> @ 9:51:46 (120s)	<b>21.2mph</b> at 9:51:49 <b>21.4mph</b> @ 9:51:49 (0.1s) <b>22.4mph</b> @ 9:51:49 (7/2-s) <b>25.0mph</b> @ 9:51:49 (1s) <b>30.4mph</b> @ 9:51:49 (3s) <b>43.9mph</b> @ 9:50:54 (60s) <b>44.3mph</b> @ 9:50:54 (120s)	12497 / 46.3mph	<b>61.4mph</b> at 9:51:17 <b>61.2mph</b> @ 9:51:17 (0.1s) <b>59.8mph</b> @ 9:51:17 (7/2-s) <b>57.9mph</b> @ 9:51:17 (1s) <b>56.6mph</b> @ 9:51:18 (3s) <b>48.8mph</b> @ 9:51:26 (60s) <b>44.3mph</b> @ 9:51:53 (120s)	<b>22.7mph</b> at 9:51:49 <b>23.5mph</b> @ 9:51:49 (7/2-s) <b>25.3mph</b> @ 9:51:49 (1s) <b>29.6mph</b> @ 9:51:49 (3s) <b>43.1mph</b> @ 9:50:54 (60s) <b>42.1mph</b> @ 9:50:54 (120s)	25906 / 45.5mph
2022-04-19 04:51:05 AM EST														
<b>2022-04-19 04:49:54 AM EST to 2022-04-19 04:50:54 AM EST (60s)</b>	998.51mb	4.76V	46.8°F 99%	55.7°F	<b>SE (142°)</b>	<b>56.2mph</b> at 9:50:39 <b>56.1mph</b> @ 9:50:39 (0.1s) <b>54.3mph</b> @ 9:50:39 (7/2-s) <b>53.4mph</b> @ 9:50:51 (3s) <b>52.6mph</b> @ 9:50:50 (3s) <b>41.9mph</b> @ 9:50:53 (60s) <b>43.1mph</b> @ 9:49:54 (120s)	<b>30.6mph</b> at 9:50:01 <b>30.9mph</b> @ 9:50:29 (0.1s) <b>31.9mph</b> @ 9:50:29 (7/2-s) <b>32.9mph</b> @ 9:49:54 (3s) <b>34.3mph</b> @ 9:49:55 (3s) <b>38.8mph</b> @ 9:50:35 (60s) <b>40.7mph</b> @ 9:50:30 (120s)	3359 / 41.9mph	<b>59.9mph</b> at 9:50:26 <b>59.5mph</b> @ 9:50:26 (0.1s) <b>58.8mph</b> @ 9:50:27 (7/2-s) <b>58.1mph</b> @ 9:50:27 (1s) <b>54.9mph</b> @ 9:50:28 (3s) <b>43.9mph</b> @ 9:50:53 (60s) <b>43.4mph</b> @ 9:49:55 (120s)	<b>26.0mph</b> at 9:50:00 <b>26.3mph</b> @ 9:50:00 (0.1s) <b>28.8mph</b> @ 9:50:00 (7/2-s) <b>31.6mph</b> @ 9:50:01 (1s) <b>34.8mph</b> @ 9:49:55 (3s) <b>40.1mph</b> @ 9:50:25 (60s) <b>41.4mph</b> @ 9:50:26 (120s)	11853 / 43.9mph	<b>59.9mph</b> at 9:50:39 <b>59.6mph</b> @ 9:50:39 (0.1s) <b>57.2mph</b> @ 9:50:27 (7/2-s) <b>56.3mph</b> @ 9:50:27 (1s) <b>53.7mph</b> @ 9:50:28 (3s) <b>43.1mph</b> @ 9:50:53 (60s) <b>42.5mph</b> @ 9:49:54 (120s)	<b>26.7mph</b> at 9:50:00 <b>29.1mph</b> @ 9:50:00 (7/2-s) <b>31.3mph</b> @ 9:50:01 (1s) <b>34.1mph</b> @ 9:49:55 (3s) <b>39.0mph</b> @ 9:50:25 (60s) <b>40.5mph</b> @ 9:50:26 (120s)	24543 / 43.1mph
2022-04-19 04:50:05 AM EST														
<b>2022-04-19 04:48:54 AM EST to 2022-04-19 04:49:54 AM EST (60s)</b>	998.83mb	4.76V	46.7°F 99%	55.7°F	<b>SE (137°)</b>	<b>53.8mph</b> at 9:49:28 <b>53.5mph</b> @ 9:49:28 (0.1s) <b>53.0mph</b> @ 9:49:24 (7/2-s) <b>52.2mph</b> @ 9:49:25 (1s) <b>49.3mph</b> @ 9:49:30 (3s) <b>44.6mph</b> @ 9:48:54 (60s) <b>47.1mph</b> @ 9:48:58 (120s)	<b>27.2mph</b> at 9:49:03 <b>28.8mph</b> @ 9:49:03 (0.1s) <b>54.1mph</b> @ 9:49:28 (7/2-s) <b>52.1mph</b> @ 9:49:28 (1s) <b>50.8mph</b> @ 9:49:30 (3s) <b>44.8mph</b> @ 9:48:56 (60s) <b>47.2mph</b> @ 9:48:58 (120s)	3330 / 41.6mph	<b>57.1mph</b> at 9:49:28 <b>56.8mph</b> @ 9:49:28 (0.1s) <b>54.1mph</b> @ 9:49:28 (7/2-s) <b>52.1mph</b> @ 9:49:28 (1s) <b>50.8mph</b> @ 9:49:30 (3s) <b>44.8mph</b> @ 9:48:56 (60s) <b>47.2mph</b> @ 9:48:58 (120s)	<b>25.9mph</b> at 9:49:46 <b>26.2mph</b> @ 9:49:46 (0.1s) <b>28.6mph</b> @ 9:49:03 (7/2-s) <b>29.2mph</b> @ 9:49:03 (1s) <b>34.3mph</b> @ 9:49:04 (3s) <b>42.2mph</b> @ 9:49:53 (60s) <b>43.4mph</b> @ 9:49:54 (120s)	11401 / 42.3mph	<b>56.8mph</b> at 9:49:28 <b>56.1mph</b> @ 9:49:28 (0.1s) <b>52.2mph</b> @ 9:49:28 (7/2-s) <b>51.7mph</b> @ 9:49:25 (1s) <b>49.4mph</b> @ 9:49:25 (3s) <b>44.1mph</b> @ 9:48:56 (60s) <b>46.4mph</b> @ 9:48:58 (120s)	<b>25.7mph</b> at 9:49:03 <b>27.8mph</b> @ 9:49:03 (7/2-s) <b>28.0mph</b> @ 9:49:03 (1s) <b>32.8mph</b> @ 9:49:47 (3s) <b>41.1mph</b> @ 9:49:53 (60s) <b>42.5mph</b> @ 9:49:53 (120s)	23411 / 41.1mph
2022-04-19 04:49:05 AM EST														
<b>2022-04-19 04:47:54 AM EST to 2022-04-19 04:48:54 AM EST (60s)</b>	999.97mb	4.77V	46.8°F 99%	55.6°F	<b>SE (135°)</b>	<b>56.3mph</b> at 9:48:25 <b>56.1mph</b> @ 9:48:25 (0.1s) <b>55.8mph</b> @ 9:48:25 (7/2-s) <b>54.5mph</b> @ 9:48:26 (1s) <b>53.7mph</b> @ 9:48:26 (3s) <b>49.9mph</b> @ 9:47:59 (60s) <b>50.5mph</b> @ 9:47:55 (120s)	<b>29.4mph</b> at 9:48:31 <b>31.4mph</b> @ 9:48:31 (7/2-s) <b>33.0mph</b> @ 9:48:31 (1s) <b>36.1mph</b> @ 9:48:33 (3s) <b>44.6mph</b> @ 9:48:53 (60s) <b>47.0mph</b> @ 9:48:53 (120s)	3584 / 44.6mph	<b>58.7mph</b> at 9:48:24 <b>58.1mph</b> @ 9:48:24 (0.1s) <b>56.1mph</b> @ 9:48:23 (7/2-s) <b>55.4mph</b> @ 9:48:25 (1s) <b>54.5mph</b> @ 9:48:25 (3s) <b>49.9mph</b> @ 9:47:57 (60s) <b>50.6mph</b> @ 9:47:54 (120s)	<b>20.6mph</b> at 9:47:55 <b>21.1mph</b> @ 9:47:55 (0.1s) <b>25.1mph</b> @ 9:47:55 (7/2-s) <b>28.8mph</b> @ 9:47:55 (1s) <b>37.0mph</b> @ 9:48:32 (3s) <b>44.6mph</b> @ 9:48:54 (60s) <b>47.0mph</b> @ 9:48:53 (120s)	12054 / 44.7mph	<b>58.5mph</b> at 9:48:25 <b>58.1mph</b> @ 9:48:25 (0.1s) <b>56.4mph</b> @ 9:48:25 (7/2-s) <b>55.5mph</b> @ 9:48:26 (1s) <b>53.8mph</b> @ 9:48:25 (3s) <b>48.9mph</b> @ 9:47:58 (60s) <b>49.6mph</b> @ 9:47:54 (120s)	<b>27.3mph</b> at 9:48:46 <b>29.4mph</b> @ 9:47:55 (7/2-s) <b>30.8mph</b> @ 9:47:55 (1s) <b>36.1mph</b> @ 9:48:32 (3s) <b>43.9mph</b> @ 9:48:53 (60s) <b>46.1mph</b> @ 9:48:53 (120s)	25041 / 44.0mph
2022-04-19 04:48:05 AM EST														
<b>2022-04-19 04:46:54 AM EST to 2022-04-19 04:47:54 AM EST (60s)</b>	999.54mb	4.78V	46.8°F 99%	55.6°F	<b>SE (133°)</b>	<b>63.5mph</b> at 9:47:48 <b>63.1mph</b> @ 9:47:48 (0.1s) <b>61.8mph</b> @ 9:47:48 (7/2-s) <b>61.2mph</b> @ 9:47:48 (1s) <b>58.8mph</b> @ 9:47:50 (3s) <b>51.6mph</b> @ 9:46:54 (60s) <b>50.4mph</b> @ 9:47:53 (120s)	<b>32.4mph</b> at 9:46:57 <b>32.6mph</b> @ 9:46:57 (0.1s) <b>33.7mph</b> @ 9:46:57 (7/2-s) <b>35.4mph</b> @ 9:46:58 (1s) <b>38.6mph</b> @ 9:46:58 (3s) <b>48.9mph</b> @ 9:47:38 (60s) <b>49.3mph</b> @ 9:47:38 (120s)	3977 / 49.4mph	<b>65.0mph</b> at 9:47:47 <b>64.6mph</b> @ 9:47:47 (0.1s) <b>62.5mph</b> @ 9:47:47 (7/2-s) <b>61.4mph</b> @ 9:47:48 (1s) <b>58.7mph</b> @ 9:47:23 (3s) <b>51.8mph</b> @ 9:46:54 (60s) <b>50.6mph</b> @ 9:47:53 (120s)	<b>22.0mph</b> at 9:46:54 <b>22.4mph</b> @ 9:46:54 (0.1s) <b>25.7mph</b> @ 9:46:54 (7/2-s) <b>26.8mph</b> @ 9:46:55 (1s) <b>35.6mph</b> @ 9:46:56 (3s) <b>48.8mph</b> @ 9:47:38 (60s) <b>49.4mph</b> @ 9:47:38 (120s)	13324 / 49.4mph	<b>64.4mph</b> at 9:47:47 <b>64.1mph</b> @ 9:47:47 (0.1s) <b>61.8mph</b> @ 9:47:47 (7/2-s) <b>60.7mph</b> @ 9:47:48 (1s) <b>57.6mph</b> @ 9:47:22 (3s) <b>50.7mph</b> @ 9:46:54 (60s) <b>49.5mph</b> @ 9:47:53 (120s)	<b>24.1mph</b> at 9:46:57 <b>26.5mph</b> @ 9:46:57 (7/2-s) <b>29.8mph</b> @ 9:46:58 (1s) <b>35.7mph</b> @ 9:46:57 (3s) <b>47.8mph</b> @ 9:47:38 (60s) <b>48.4mph</b> @ 9:47:38 (120s)	27560 / 48.4mph
2022-04-19 04:47:05 AM EST														
<b>2022-04-19 04:46:54 AM EST to 2022-04-19 04:46:54 AM EST (60s)</b>	999.00mb	4.78V	46.7°F 99%	55.6°F	<b>SE (135°)</b>	<b>65.9mph</b> at 9:45:59 <b>65.7mph</b> @ 9:45:59 (0.1s) <b>65.4mph</b> @ 9:45:59 (7/2-s) <b>64.9mph</b> @ 9:45:59 (1s) <b>62.2mph</b> @ 9:46:01 (3s) <b>51.6mph</b> @ 9:46:54 (60s) <b>50.2mph</b> @ 9:46:54 (120s)	<b>29.4mph</b> at 9:45:54 <b>30.0mph</b> @ 9:45:54 (7/2-s) <b>30.0mph</b> @ 9:45:54 (1s) <b>35.0mph</b> @ 9:45:54 (3s) <b>48.5mph</b> @ 9:45:57 (60s) <b>48.5mph</b> @ 9:45:58 (120s)	4162 / 51.6mph	<b>68.4mph</b> at 9:46:01 <b>68.0mph</b> @ 9:46:01 (0.1s) <b>66.9mph</b> @ 9:45:59 (7/2-s) <b>66.1mph</b> @ 9:45:59 (1s) <b>62.5mph</b> @ 9:46:01 (3s) <b>51.8mph</b> @ 9:46:53 (60s) <b>50.4mph</b> @ 9:46:53 (120s)	<b>25.1mph</b> at 9:45:54 <b>31.6mph</b> @ 9:45:54 (0.1s) <b>32.0mph</b> @ 9:45:54 (7/2-s) <b>30.6mph</b> @ 9:45:54 (1s) <b>35.5mph</b> @ 9:45:54 (3s) <b>48.8mph</b> @ 9:45:56 (60s) <b>48.5mph</b> @ 9:45:58 (120s)	13995 / 51.8mph	<b>67.4mph</b> at 9:46:01 <b>66.7mph</b> @ 9:46:01 (0.1s) <b>65.6mph</b> @ 9:45:59 (7/2-s) <b>65.2mph</b> @ 9:45:59 (1s) <b>61.5mph</b> @ 9:46:01 (3s) <b>50.6mph</b> @ 9:46:53 (60s) <b>49.4mph</b> @ 9:46:53 (120s)	<b>31.8mph</b> at 9:45:54 <b>31.0mph</b> @ 9:45:54 (7/2-s) <b>28.9mph</b> @ 9:45:54 (1s) <b>33.9mph</b> @ 9:45:54 (3s) <b>47.7mph</b> @ 9:45:56 (60s) <b>47.4mph</b> @ 9:45:58 (120s)	28890 / 50.7mph

2022-04-19 04:46:05 AM EST						<b>62.8mph</b> at 9:45:49 <b>62.1mph</b> @ 9:45:49 (0.1s) <b>60.6mph</b> @ 9:45:27 (7%-s) <b>58.9mph</b> @ 9:45:50 (1s) <b>55.7mph</b> @ 9:45:29 (3s) <b>49.6mph</b> @ 9:45:36 (60s) <b>50.3mph</b> @ 9:45:35 (120s)	<b>29.4mph</b> at 9:45:53 <b>29.9mph</b> @ 9:45:53 (1s) <b>30.6mph</b> @ 9:45:53 (1s) <b>36.6mph</b> @ 9:45:53 (1s) <b>47.5mph</b> @ 9:45:13 (60s) <b>46.3mph</b> @ 9:44:54 (120s)	3944 / 49.0mph	<b>64.2mph</b> at 9:45:49 <b>63.7mph</b> @ 9:45:49 (0.1s) <b>61.2mph</b> @ 9:45:49 (7%-s) <b>59.6mph</b> @ 9:45:50 (1s) <b>55.5mph</b> @ 9:45:28 (3s) <b>49.7mph</b> @ 9:45:50 (60s) <b>50.4mph</b> @ 9:45:35 (120s)	<b>26.3mph</b> at 9:44:59 <b>27.2mph</b> @ 9:45:59 (0.1s) <b>29.1mph</b> @ 9:45:53 (7%-s) <b>30.4mph</b> @ 9:45:53 (1s) <b>36.2mph</b> @ 9:45:53 (1s) <b>47.3mph</b> @ 9:45:12 (60s) <b>48.0mph</b> @ 9:45:35 (120s)	13258 / 49.1mph	<b>65.7mph</b> at 9:45:49 <b>65.0mph</b> @ 9:45:49 (0.1s) <b>61.2mph</b> @ 9:45:49 (7%-s) <b>59.3mph</b> @ 9:45:49 (1s) <b>54.0mph</b> @ 9:45:28 (3s) <b>48.6mph</b> @ 9:45:50 (60s) <b>49.2mph</b> @ 9:45:35 (120s)	<b>24.8mph</b> at 9:45:53 <b>26.7mph</b> @ 9:45:53 (1s) <b>28.1mph</b> @ 9:45:53 (1s) <b>35.8mph</b> @ 9:45:53 (3s) <b>46.2mph</b> @ 9:45:12 (60s) <b>47.0mph</b> @ 9:44:59 (120s)	27388 / 48.1mph
2022-04-19 04:45:05 AM EST						<b>64.6mph</b> at 9:44:09 <b>64.2mph</b> @ 9:44:09 (0.1s) <b>63.9mph</b> @ 9:44:09 (7%-s) <b>62.5mph</b> @ 9:44:09 (1s) <b>59.4mph</b> @ 9:44:11 (3s) <b>51.8mph</b> @ 9:44:21 (60s) <b>48.9mph</b> @ 9:43:59 (120s)	<b>35.1mph</b> at 9:44:34 <b>35.4mph</b> @ 9:44:34 (0.1s) <b>37.5mph</b> @ 9:44:34 (7%-s) <b>38.7mph</b> @ 9:44:03 (1s) <b>42.4mph</b> @ 9:44:26 (3s) <b>48.0mph</b> @ 9:43:54 (60s) <b>47.8mph</b> @ 9:44:37 (120s)	3912 / 48.6mph	<b>65.0mph</b> at 9:43:57 <b>64.3mph</b> @ 9:43:58 (0.1s) <b>63.0mph</b> @ 9:44:09 (7%-s) <b>62.0mph</b> @ 9:44:09 (1s) <b>58.9mph</b> @ 9:44:10 (3s) <b>51.7mph</b> @ 9:44:27 (60s) <b>49.4mph</b> @ 9:43:59 (120s)	<b>26.8mph</b> at 9:44:38 <b>27.5mph</b> @ 9:44:39 (0.1s) <b>29.1mph</b> @ 9:44:39 (7%-s) <b>35.8mph</b> @ 9:44:39 (1s) <b>42.1mph</b> @ 9:44:36 (3s) <b>47.8mph</b> @ 9:43:54 (60s) <b>47.7mph</b> @ 9:44:36 (120s)	13072 / 48.4mph	<b>66.0mph</b> at 9:43:57 <b>65.4mph</b> @ 9:43:57 (0.1s) <b>62.9mph</b> @ 9:43:58 (7%-s) <b>60.5mph</b> @ 9:44:09 (1s) <b>57.7mph</b> @ 9:44:10 (3s) <b>50.6mph</b> @ 9:44:23 (60s) <b>48.5mph</b> @ 9:44:00 (120s)	<b>27.5mph</b> at 9:44:39 <b>29.7mph</b> @ 9:44:39 (7%-s) <b>35.2mph</b> @ 9:44:39 (1s) <b>41.5mph</b> @ 9:44:41 (3s) <b>46.9mph</b> @ 9:43:54 (60s) <b>46.9mph</b> @ 9:44:36 (120s)	26927 / 47.3mph
2022-04-19 04:44:05 AM EST						<b>69.2mph</b> at 9:43:42 <b>68.5mph</b> @ 9:43:42 (0.1s) <b>66.0mph</b> @ 9:43:42 (7%-s) <b>65.8mph</b> @ 9:43:42 (1s) <b>61.7mph</b> @ 9:43:42 (3s) <b>49.1mph</b> @ 9:42:58 (60s) <b>48.5mph</b> @ 9:43:53 (120s)	<b>31.9mph</b> at 9:43:04 <b>32.1mph</b> @ 9:43:04 (0.1s) <b>33.2mph</b> @ 9:43:04 (7%-s) <b>34.3mph</b> @ 9:43:04 (1s) <b>37.4mph</b> @ 9:43:06 (3s) <b>44.4mph</b> @ 9:43:35 (60s) <b>46.3mph</b> @ 9:43:32 (120s)	3866 / 48.0mph	<b>69.6mph</b> at 9:43:41 <b>69.1mph</b> @ 9:43:41 (0.1s) <b>66.4mph</b> @ 9:43:41 (7%-s) <b>65.4mph</b> @ 9:43:42 (1s) <b>62.3mph</b> @ 9:43:42 (3s) <b>50.3mph</b> @ 9:42:54 (60s) <b>49.1mph</b> @ 9:43:53 (120s)	<b>20.3mph</b> at 9:43:26 <b>20.9mph</b> @ 9:43:26 (0.1s) <b>24.5mph</b> @ 9:43:26 (7%-s) <b>27.0mph</b> @ 9:43:27 (1s) <b>37.1mph</b> @ 9:43:05 (3s) <b>44.1mph</b> @ 9:43:34 (60s) <b>47.0mph</b> @ 9:43:34 (120s)	12920 / 47.9mph	<b>69.6mph</b> at 9:43:41 <b>69.5mph</b> @ 9:43:41 (0.1s) <b>65.7mph</b> @ 9:43:41 (7%-s) <b>64.3mph</b> @ 9:43:42 (1s) <b>61.4mph</b> @ 9:43:42 (3s) <b>49.5mph</b> @ 9:42:54 (60s) <b>48.3mph</b> @ 9:43:53 (120s)	<b>26.1mph</b> at 9:43:10 <b>28.7mph</b> @ 9:43:04 (7%-s) <b>30.7mph</b> @ 9:43:27 (1s) <b>35.2mph</b> @ 9:43:05 (3s) <b>43.5mph</b> @ 9:43:34 (60s) <b>46.2mph</b> @ 9:43:34 (120s)	26767 / 47.0mph
2022-04-19 04:43:05 AM EST						<b>60.6mph</b> at 9:42:11 <b>60.3mph</b> @ 9:42:11 (0.1s) <b>59.1mph</b> @ 9:42:12 (7%-s) <b>58.2mph</b> @ 9:42:12 (1s) <b>55.7mph</b> @ 9:42:24 (3s) <b>49.1mph</b> @ 9:42:52 (60s) <b>48.0mph</b> @ 9:42:25 (120s)	<b>32.8mph</b> at 9:42:42 <b>33.0mph</b> @ 9:42:42 (0.1s) <b>34.3mph</b> @ 9:42:42 (7%-s) <b>34.5mph</b> @ 9:42:42 (1s) <b>37.7mph</b> @ 9:42:43 (3s) <b>45.7mph</b> @ 9:41:56 (60s) <b>46.9mph</b> @ 9:42:09 (120s)	3956 / 49.1mph	<b>63.4mph</b> at 9:42:19 <b>62.9mph</b> @ 9:42:19 (0.1s) <b>62.0mph</b> @ 9:42:19 (7%-s) <b>60.6mph</b> @ 9:42:20 (1s) <b>59.3mph</b> @ 9:42:21 (3s) <b>50.6mph</b> @ 9:42:48 (60s) <b>48.9mph</b> @ 9:42:24 (120s)	<b>22.5mph</b> at 9:42:38 <b>22.9mph</b> @ 9:42:38 (0.1s) <b>27.1mph</b> @ 9:42:38 (7%-s) <b>34.6mph</b> @ 9:42:39 (1s) <b>38.3mph</b> @ 9:42:43 (3s) <b>46.4mph</b> @ 9:41:55 (60s) <b>47.6mph</b> @ 9:41:58 (120s)	13602 / 50.4mph	<b>63.3mph</b> at 9:42:11 <b>62.8mph</b> @ 9:42:11 (0.1s) <b>60.9mph</b> @ 9:42:19 (7%-s) <b>59.9mph</b> @ 9:42:20 (1s) <b>55.9mph</b> @ 9:42:21 (3s) <b>49.8mph</b> @ 9:42:48 (60s) <b>48.0mph</b> @ 9:42:24 (120s)	<b>25.5mph</b> at 9:42:38 <b>28.9mph</b> @ 9:42:38 (7%-s) <b>32.6mph</b> @ 9:42:41 (1s) <b>36.9mph</b> @ 9:42:43 (3s) <b>45.4mph</b> @ 9:41:55 (60s) <b>46.6mph</b> @ 9:41:56 (120s)	28266 / 49.6mph
2022-04-19 04:42:05 AM EST						<b>60.8mph</b> at 9:41:27 <b>60.4mph</b> @ 9:41:27 (0.1s) <b>58.5mph</b> @ 9:41:27 (7%-s) <b>56.2mph</b> @ 9:41:27 (1s) <b>54.6mph</b> @ 9:41:30 (3s) <b>48.5mph</b> @ 9:40:54 (60s) <b>50.2mph</b> @ 9:41:12 (120s)	<b>32.5mph</b> at 9:41:35 <b>32.6mph</b> @ 9:41:35 (0.1s) <b>34.1mph</b> @ 9:41:36 (7%-s) <b>35.0mph</b> @ 9:41:36 (1s) <b>35.9mph</b> @ 9:41:38 (3s) <b>45.7mph</b> @ 9:41:49 (60s) <b>47.2mph</b> @ 9:41:53 (120s)	3691 / 45.9mph	<b>63.6mph</b> at 9:41:27 <b>63.3mph</b> @ 9:41:27 (0.1s) <b>60.0mph</b> @ 9:41:27 (7%-s) <b>57.4mph</b> @ 9:41:05 (1s) <b>54.5mph</b> @ 9:41:27 (3s) <b>49.3mph</b> @ 9:41:13 (60s) <b>50.7mph</b> @ 9:41:11 (120s)	<b>21.6mph</b> at 9:40:54 <b>26.6mph</b> @ 9:40:54 (0.1s) <b>29.3mph</b> @ 9:41:35 (7%-s) <b>32.4mph</b> @ 9:41:36 (1s) <b>36.4mph</b> @ 9:41:38 (3s) <b>46.1mph</b> @ 9:41:49 (60s) <b>47.8mph</b> @ 9:41:53 (120s)	12523 / 46.4mph	<b>62.3mph</b> at 9:41:27 <b>61.7mph</b> @ 9:41:27 (0.1s) <b>57.8mph</b> @ 9:41:27 (7%-s) <b>55.9mph</b> @ 9:41:05 (1s) <b>53.3mph</b> @ 9:41:27 (3s) <b>48.3mph</b> @ 9:41:13 (60s) <b>49.6mph</b> @ 9:41:09 (120s)	<b>26.4mph</b> at 9:41:35 <b>28.5mph</b> @ 9:41:35 (3s) <b>31.4mph</b> @ 9:41:36 (1s) <b>35.0mph</b> @ 9:41:38 (3s) <b>45.1mph</b> @ 9:41:48 (60s) <b>46.8mph</b> @ 9:41:53 (120s)	25875 / 45.4mph
2022-04-19 04:41:05 AM EST						<b>64.0mph</b> at 9:40:06 <b>63.5mph</b> @ 9:40:06 (0.1s) <b>62.7mph</b> @ 9:40:06 (7%-s) <b>61.0mph</b> @ 9:40:06 (1s) <b>57.9mph</b> @ 9:40:07 (3s) <b>52.5mph</b> @ 9:40:09 (60s) <b>49.8mph</b> @ 9:40:53 (120s)	<b>31.4mph</b> at 9:40:13 <b>31.5mph</b> @ 9:40:13 (0.1s) <b>32.0mph</b> @ 9:40:13 (7%-s) <b>32.9mph</b> @ 9:40:14 (1s) <b>36.7mph</b> @ 9:40:14 (3s) <b>48.5mph</b> @ 9:40:53 (60s) <b>48.7mph</b> @ 9:40:01 (120s)	3915 / 48.6mph	<b>66.4mph</b> at 9:40:06 <b>66.3mph</b> @ 9:40:06 (0.1s) <b>64.4mph</b> @ 9:40:06 (7%-s) <b>61.9mph</b> @ 9:40:06 (1s) <b>58.6mph</b> @ 9:40:07 (3s) <b>52.8mph</b> @ 9:40:09 (60s) <b>50.4mph</b> @ 9:40:53 (120s)	<b>23.5mph</b> at 9:40:13 <b>23.9mph</b> @ 9:40:13 (0.1s) <b>27.0mph</b> @ 9:40:13 (7%-s) <b>28.0mph</b> @ 9:40:13 (1s) <b>35.9mph</b> @ 9:40:14 (3s) <b>42.2mph</b> @ 9:40:53 (60s) <b>49.0mph</b> @ 9:40:01 (120s)	13294 / 49.2mph	<b>67.2mph</b> at 9:40:06 <b>66.6mph</b> @ 9:40:06 (0.1s) <b>64.8mph</b> @ 9:40:06 (7%-s) <b>61.7mph</b> @ 9:40:06 (1s) <b>57.9mph</b> @ 9:40:07 (3s) <b>52.0mph</b> @ 9:40:09 (60s) <b>49.4mph</b> @ 9:40:53 (120s)	<b>27.9mph</b> at 9:40:09 <b>29.8mph</b> @ 9:40:13 (7%-s) <b>30.8mph</b> @ 9:40:13 (1s) <b>36.2mph</b> @ 9:40:14 (3s) <b>48.2mph</b> @ 9:40:53 (60s) <b>48.1mph</b> @ 9:40:01 (120s)	27486 / 48.2mph
2022-04-19 04:40:05 AM EST						<b>66.3mph</b> at 9:39:48 <b>66.0mph</b> @ 9:39:48 (0.1s) <b>64.6mph</b> @ 9:39:49	<b>35.3mph</b> at 9:39:05 <b>35.4mph</b> @ 9:39:05 (0.1s) <b>35.1mph</b> @ 9:38:54	4116 / 51.0mph	<b>66.9mph</b> at 9:39:48 <b>66.7mph</b> @ 9:39:48 (0.1s) <b>65.1mph</b> @ 9:39:48	<b>24.7mph</b> at 9:39:05 <b>25.1mph</b> @ 9:39:05 (0.1s) <b>28.5mph</b> @ 9:39:08	13898 / 51.5mph	<b>67.5mph</b> at 9:39:48 <b>67.1mph</b> @ 9:39:48 (0.1s) <b>64.7mph</b> @ 9:39:48	<b>23.7mph</b> at 9:39:05 <b>26.8mph</b> @ 9:39:06 (7%-s) <b>32.8mph</b> @ 9:39:06	28867 / 50.6mph



2022-04-19 04:38:54 AM EST to 2022-04-19 04:39:54 AM EST (60s)						64.0mph @ 9:39:49 (1s) 60.4mph @ 9:39:50 (3s) 51.0mph @ 9:39:53 (60s) 48.8mph @ 9:39:53 (120s)	36.7mph @ 9:38:54 (1s) 38.5mph @ 9:38:54 (3s) 45.8mph @ 9:39:08 (60s) 47.2mph @ 9:39:13 (120s)		64.0mph @ 9:39:48 (1s) 61.4mph @ 9:39:50 (3s) 51.4mph @ 9:39:53 (60s) 49.1mph @ 9:39:53 (120s)	33.8mph @ 9:39:08 (1s) 38.1mph @ 9:39:08 (3s) 46.1mph @ 9:39:08 (60s) 47.3mph @ 9:39:13 (120s)		63.9mph @ 9:39:48 (1s) 60.4mph @ 9:39:50 (3s) 50.6mph @ 9:39:53 (60s) 48.2mph @ 9:39:53 (120s)	(1s) 38.4mph @ 9:39:08 (3s) 45.2mph @ 9:38:06 (60s) 46.4mph @ 9:39:12 (120s)	
2022-04-19 04:39:05 AM EST  2022-04-19 04:37:54 AM EST to 2022-04-19 04:38:54 AM EST (60s)	999.65mb	4.77V	46.5°F 99%	55.4°F	SE (134°)	58.5mph at 9:38:30 58.3mph @ 9:38:30 (0.1s) 57.7mph @ 9:38:30 (1s) 57.1mph @ 9:38:30 (1s) 54.2mph @ 9:38:31 (3s) 49.2mph @ 9:38:06 (60s) 49.5mph @ 9:38:06 (120s)	32.0mph at 9:38:50 32.1mph @ 9:38:50 (0.1s) 32.5mph @ 9:38:51 (1s) 33.3mph @ 9:38:51 (1s) 36.5mph @ 9:38:52 (3s) 46.6mph @ 9:38:53 (60s) 47.2mph @ 9:38:43 (120s)	3747 / 46.6mph	60.0mph at 9:38:29 59.5mph @ 9:38:29 (0.1s) 58.9mph @ 9:38:30 (1s) 58.2mph @ 9:38:30 (1s) 54.9mph @ 9:38:31 (3s) 49.1mph @ 9:38:05 (60s) 49.8mph @ 9:37:59 (120s)	21.3mph at 9:38:49 21.6mph @ 9:38:49 (0.1s) 24.3mph @ 9:38:50 (1s) 29.3mph @ 9:38:50 (1s) 35.0mph @ 9:38:52 (3s) 46.8mph @ 9:38:53 (60s) 47.6mph @ 9:38:43 (120s)	12641 / 46.8mph	59.8mph at 9:38:29 59.6mph @ 9:38:29 (0.1s) 58.6mph @ 9:38:30 (1s) 58.2mph @ 9:38:30 (1s) 54.4mph @ 9:38:31 (3s) 48.3mph @ 9:38:06 (60s) 48.9mph @ 9:37:59 (120s)	22.6mph at 9:38:49 25.2mph @ 9:38:50 (1s) 29.6mph @ 9:38:50 (1s) 34.3mph @ 9:38:52 (3s) 45.8mph @ 9:38:54 (60s) 46.6mph @ 9:38:43 (120s)	26119 / 45.8mph
2022-04-19 04:38:05 AM EST  2022-04-19 04:36:54 AM EST to 2022-04-19 04:37:54 AM EST (60s)	998.88mb	4.77V	46.5°F 99%	55.4°F	SE (133°)	59.6mph at 9:37:45 59.4mph @ 9:37:45 (0.1s) 58.3mph @ 9:37:40 (1s) 57.2mph @ 9:37:41 (1s) 56.0mph @ 9:37:43 (3s) 50.4mph @ 9:37:01 (60s) 49.4mph @ 9:37:47 (120s)	35.3mph at 9:37:48 35.4mph @ 9:37:48 (0.1s) 36.4mph @ 9:37:48 (1s) 37.3mph @ 9:37:49 (1s) 37.0mph @ 9:36:54 (3s) 46.9mph @ 9:37:44 (60s) 48.5mph @ 9:37:23 (120s)	3895 / 48.4mph	60.4mph at 9:37:40 60.1mph @ 9:37:40 (0.1s) 58.2mph @ 9:37:46 (1s) 56.9mph @ 9:37:41 (1s) 55.5mph @ 9:37:42 (3s) 50.9mph @ 9:36:59 (60s) 49.7mph @ 9:37:46 (120s)	26.8mph at 9:37:36 27.8mph @ 9:37:36 (0.1s) 31.2mph @ 9:37:02 (1s) 34.9mph @ 9:37:02 (1s) 39.1mph @ 9:37:04 (3s) 47.3mph @ 9:37:44 (60s) 48.6mph @ 9:37:18 (120s)	13122 / 48.6mph	60.7mph at 9:37:40 60.5mph @ 9:37:40 (0.1s) 58.2mph @ 9:37:40 (1s) 56.6mph @ 9:37:41 (1s) 55.1mph @ 9:37:42 (3s) 49.9mph @ 9:36:59 (60s) 48.8mph @ 9:37:46 (120s)	28.0mph at 9:37:36 32.3mph @ 9:37:36 (1s) 36.0mph @ 9:37:48 (1s) 37.9mph @ 9:36:54 (3s) 46.3mph @ 9:37:44 (60s) 47.7mph @ 9:37:18 (120s)	27189 / 47.7mph
2022-04-19 04:37:05 AM EST  2022-04-19 04:35:53 AM EST to 2022-04-19 04:36:53 AM EST (60s)	999.96mb	4.77V	46.5°F 99%	55.3°F	SE (135°)	61.7mph at 9:36:26 61.3mph @ 9:36:26 (0.1s) 60.4mph @ 9:36:27 (1s) 60.3mph @ 9:36:27 (1s) 59.4mph @ 9:36:29 (3s) 51.6mph @ 9:36:43 (60s) 50.6mph @ 9:35:53 (120s)	31.3mph at 9:36:50 31.4mph @ 9:36:50 (0.1s) 31.9mph @ 9:36:50 (1s) 32.4mph @ 9:36:51 (1s) 34.6mph @ 9:36:51 (3s) 47.5mph @ 9:36:03 (60s) 49.4mph @ 9:36:52 (120s)	4022 / 49.9mph	63.9mph at 9:36:30 63.2mph @ 9:36:30 (0.1s) 60.8mph @ 9:36:09 (1s) 60.2mph @ 9:36:09 (1s) 59.7mph @ 9:36:29 (3s) 51.8mph @ 9:36:42 (60s) 50.4mph @ 9:36:42 (120s)	22.7mph at 9:35:53 23.3mph @ 9:35:53 (0.1s) 28.9mph @ 9:35:54 (1s) 30.4mph @ 9:35:54 (1s) 36.4mph @ 9:36:51 (3s) 47.3mph @ 9:35:58 (60s) 49.2mph @ 9:36:06 (120s)	13561 / 50.2mph	64.5mph at 9:36:09 63.9mph @ 9:36:09 (0.1s) 61.6mph @ 9:36:09 (1s) 60.1mph @ 9:36:09 (1s) 58.8mph @ 9:36:29 (3s) 51.0mph @ 9:36:42 (60s) 49.6mph @ 9:36:42 (120s)	29.2mph at 9:35:54 30.3mph @ 9:35:54 (1s) 31.6mph @ 9:35:54 (1s) 35.1mph @ 9:36:51 (3s) 46.4mph @ 9:35:58 (60s) 48.4mph @ 9:36:26 (120s)	28126 / 49.3mph
2022-04-19 04:36:05 AM EST  2022-04-19 04:34:53 AM EST to 2022-04-19 04:35:53 AM EST (60s)	999.55mb	4.78V	46.5°F 99%	55.3°F	SE (131°)	63.2mph at 9:35:14 62.5mph @ 9:35:14 (0.1s) 62.0mph @ 9:35:14 (1s) 61.4mph @ 9:35:15 (1s) 58.4mph @ 9:35:16 (3s) 52.7mph @ 9:34:59 (60s) 53.1mph @ 9:34:59 (120s)	31.4mph at 9:35:34 31.5mph @ 9:35:34 (0.1s) 32.7mph @ 9:35:34 (1s) 32.7mph @ 9:35:34 (1s) 37.1mph @ 9:35:35 (3s) 48.7mph @ 9:35:50 (60s) 50.6mph @ 9:35:52 (120s)	3938 / 48.9mph	65.2mph at 9:35:14 64.1mph @ 9:35:14 (0.1s) 62.7mph @ 9:35:14 (1s) 61.8mph @ 9:35:14 (1s) 58.9mph @ 9:35:15 (3s) 51.8mph @ 9:34:59 (60s) 52.4mph @ 9:34:58 (120s)	21.8mph at 9:35:33 22.1mph @ 9:35:33 (0.1s) 26.6mph @ 9:35:33 (1s) 30.1mph @ 9:35:34 (1s) 33.2mph @ 9:35:35 (3s) 48.4mph @ 9:35:50 (60s) 50.0mph @ 9:35:52 (120s)	13119 / 48.6mph	64.0mph at 9:34:53 63.6mph @ 9:34:53 (0.1s) 61.2mph @ 9:34:54 (1s) 60.2mph @ 9:35:14 (1s) 56.8mph @ 9:35:15 (3s) 51.4mph @ 9:34:58 (60s) 51.9mph @ 9:34:58 (120s)	25.2mph at 9:35:34 28.2mph @ 9:35:34 (1s) 29.5mph @ 9:35:34 (1s) 33.5mph @ 9:35:35 (3s) 47.5mph @ 9:35:50 (60s) 49.4mph @ 9:35:52 (120s)	27181 / 47.7mph
2022-04-19 04:35:05 AM EST  2022-04-19 04:33:53 AM EST to 2022-04-19 04:34:53 AM EST (60s)	998.50mb	4.78V	46.4°F 99%	55.3°F	SE (129°)	70.1mph at 9:34:25 69.7mph @ 9:34:25 (0.1s) 68.0mph @ 9:34:25 (1s) 64.6mph @ 9:34:25 (1s) 62.0mph @ 9:34:26 (3s) 54.4mph @ 9:34:07 (60s) 52.9mph @ 9:34:53 (120s)	31.4mph at 9:34:36 31.6mph @ 9:34:36 (0.1s) 31.9mph @ 9:34:36 (1s) 32.6mph @ 9:34:37 (1s) 34.9mph @ 9:34:37 (3s) 52.3mph @ 9:34:52 (60s) 49.1mph @ 9:34:53 (120s)	4231 / 52.4mph	71.1mph at 9:34:25 69.5mph @ 9:34:25 (0.1s) 67.4mph @ 9:34:25 (1s) 62.5mph @ 9:34:25 (1s) 60.3mph @ 9:34:26 (3s) 53.6mph @ 9:34:07 (60s) 52.3mph @ 9:34:52 (120s)	23.5mph at 9:34:36 23.8mph @ 9:34:36 (0.1s) 26.8mph @ 9:34:36 (1s) 30.1mph @ 9:34:36 (1s) 32.9mph @ 9:34:37 (3s) 51.4mph @ 9:34:37 (60s) 48.9mph @ 9:34:53 (120s)	13918 / 51.5mph	72.0mph at 9:34:25 71.3mph @ 9:34:25 (0.1s) 68.1mph @ 9:34:25 (1s) 62.6mph @ 9:34:25 (1s) 60.3mph @ 9:34:26 (3s) 53.2mph @ 9:34:08 (60s) 51.6mph @ 9:34:52 (120s)	23.8mph at 9:34:36 26.2mph @ 9:34:36 (1s) 28.5mph @ 9:34:37 (1s) 31.7mph @ 9:34:37 (3s) 51.0mph @ 9:34:39 (60s) 48.2mph @ 9:33:53 (120s)	29180 / 51.2mph
2022-04-19 04:34:05 AM EST  2022-04-19 04:32:53 AM EST to 2022-04-19 04:33:53 AM EST	999.01mb	4.77V	46.4°F 99%	55.3°F	SE (132°)	65.6mph at 9:33:29 65.5mph @ 9:33:29 (0.1s) 64.7mph @ 9:33:29 (1s) 62.6mph @ 9:33:29 (1s) 59.0mph @ 9:33:31 (3s) 53.3mph @ 9:33:52 (120s)	38.4mph at 9:33:41 38.5mph @ 9:33:41 (0.1s) 39.9mph @ 9:33:41 (1s) 42.5mph @ 9:33:41 (1s) 46.5mph @ 9:33:42 (3s) 44.9mph @ 9:32:53 (120s)	4311 / 53.4mph	67.0mph at 9:33:29 66.7mph @ 9:33:29 (0.1s) 66.1mph @ 9:33:29 (1s) 62.7mph @ 9:33:29 (1s) 59.1mph @ 9:33:10 (3s) 52.8mph @ 9:33:52 (120s)	29.3mph at 9:32:53 33.0mph @ 9:33:41 (0.1s) 36.5mph @ 9:33:41 (1s) 41.0mph @ 9:33:41 (1s) 45.1mph @ 9:33:41 (3s) 44.9mph @ 9:32:53 (120s)	14274 / 52.8mph	67.8mph at 9:33:28 67.2mph @ 9:33:29 (0.1s) 65.9mph @ 9:33:29 (1s) 62.0mph @ 9:33:29 (1s) 58.1mph @ 9:33:31 (3s) 52.3mph @ 9:33:53 (120s)	30.7mph at 9:33:41 33.5mph @ 9:33:41 (1s) 38.5mph @ 9:33:41 (1s) 44.0mph @ 9:33:42 (3s) 44.2mph @ 9:32:53 (60s) 42.8mph @ 9:32:53 (120s)	29833 / 52.3mph

(60s)						(60s) 49.1mph @ 9:33:53 (120s)	(60s) 43.7mph @ 9:32:53 (120s)		(60s) 48.9mph @ 9:33:53 (120s)	(60s) 43.3mph @ 9:32:53 (120s)		(60s) 48.2mph @ 9:33:53 (120s)	(120s)		
2022-04-19 04:33:04 AM EST  2022-04-19 04:31:53 AM EST to 2022-04-19 04:32:53 AM EST (60s)	999.66mb	4.76V	46.3°F 99%	55.3°F	SE (131°)	57.4mph at 9:32:21 57.1mph @ 9:32:21 (0.1s) 56.0mph @ 9:32:21 (7/8-s) 55.4mph @ 9:32:21 (1s) 52.8mph @ 9:32:22 44.9mph @ 9:32:51 (60s) 44.9mph @ 9:32:25 (120s)	28.4mph at 9:32:29 29.5mph @ 9:32:29 (7/8-s) 29.8mph @ 9:32:29 (1s) 31.2mph @ 9:32:31 (3s) 42.1mph @ 9:31:59 (60s) 43.6mph @ 9:32:49 (120s)	3611 / 45.0mph	58.5mph at 9:32:49 58.0mph @ 9:32:49 (0.1s) 56.6mph @ 9:32:43 (7/8-s) 55.5mph @ 9:32:43 (1s) 52.3mph @ 9:32:45 (3s) 45.0mph @ 9:32:51 (60s) 44.5mph @ 9:32:25 (120s)	20.6mph at 9:32:30 20.9mph @ 9:32:30 (0.1s) 26.1mph @ 9:32:30 (7/8-s) 27.6mph @ 9:32:30 (1s) 29.8mph @ 9:32:31 (3s) 41.4mph @ 9:31:58 (60s) 43.2mph @ 9:32:48 (120s)	12131 / 45.0mph	57.7mph at 9:32:21 57.4mph @ 9:32:21 (0.1s) 56.2mph @ 9:32:43 (7/8-s) 55.2mph @ 9:32:21 (1s) 52.3mph @ 9:32:21 (3s) 41.2mph @ 9:32:51 (60s) 44.0mph @ 9:32:25 (120s)	(120s)	22.8mph at 9:32:30 25.4mph @ 9:32:29 (7/8-s) 26.8mph @ 9:32:30 (1s) 28.5mph @ 9:32:31 (3s) 41.2mph @ 9:31:58 (60s) 42.7mph @ 9:32:48 (120s)	25180 / 44.2mph
2022-04-19 04:32:04 AM EST  2022-04-19 04:30:53 AM EST to 2022-04-19 04:31:53 AM EST (60s)	999.70mb	4.76V	46.2°F 99%	55.2°F	SE (126°)	55.6mph at 9:31:37 55.3mph @ 9:31:37 (0.1s) 54.7mph @ 9:31:37 (7/8-s) 53.8mph @ 9:31:38 (1s) 51.7mph @ 9:31:39 (3s) 46.4mph @ 9:30:53 (60s) 46.4mph @ 9:30:53 (120s)	30.6mph at 9:31:10 30.6mph @ 9:31:10 (0.1s) 31.6mph @ 9:31:10 (7/8-s) 32.3mph @ 9:31:10 (1s) 34.1mph @ 9:31:11 (3s) 42.3mph @ 9:31:51 (60s) 43.8mph @ 9:31:35 (120s)	3406 / 42.5mph	55.3mph at 9:31:37 55.1mph @ 9:31:37 (0.1s) 54.4mph @ 9:31:37 (7/8-s) 53.4mph @ 9:31:38 (1s) 51.2mph @ 9:31:39 (3s) 46.2mph @ 9:30:53 (60s) 46.2mph @ 9:30:53 (120s)	25.5mph at 9:31:47 25.9mph @ 9:31:47 (0.1s) 29.2mph @ 9:31:48 (7/8-s) 32.3mph @ 9:31:48 (1s) 33.7mph @ 9:31:11 (3s) 41.5mph @ 9:31:51 (60s) 43.4mph @ 9:31:35 (120s)	11260 / 41.8mph	56.0mph at 9:31:37 55.6mph @ 9:31:37 (0.1s) 54.5mph @ 9:31:37 (7/8-s) 53.3mph @ 9:31:38 (1s) 50.8mph @ 9:31:39 (3s) 45.3mph @ 9:30:53 (60s) 45.4mph @ 9:30:59 (120s)	(120s)	26.3mph at 9:31:47 29.1mph @ 9:31:47 (7/8-s) 31.2mph @ 9:31:09 (3s) 33.0mph @ 9:31:11 (5s) 41.3mph @ 9:31:50 (60s) 42.7mph @ 9:31:35 (120s)	23611 / 41.5mph
2022-04-19 04:31:04 AM EST  2022-04-19 04:29:53 AM EST to 2022-04-19 04:30:53 AM EST (60s)	999.69mb	4.77V	46.2°F 99%	55.2°F	SE (129°)	58.5mph at 9:30:44 58.3mph @ 9:30:30 (0.1s) 57.9mph @ 9:30:45 (7/8-s) 57.5mph @ 9:30:45 (1s) 56.2mph @ 9:30:46 (3s) 46.8mph @ 9:30:00 (60s) 47.6mph @ 9:29:59 (120s)	34.6mph at 9:30:06 34.7mph @ 9:30:06 (0.1s) 35.6mph @ 9:30:06 (7/8-s) 37.2mph @ 9:30:07 (1s) 37.9mph @ 9:30:07 (3s) 43.8mph @ 9:30:28 (60s) 46.2mph @ 9:30:43 (120s)	3730 / 46.4mph	61.3mph at 9:30:30 60.7mph @ 9:30:30 (0.1s) 59.1mph @ 9:30:29 (7/8-s) 57.9mph @ 9:30:29 (1s) 56.0mph @ 9:30:46 (3s) 46.6mph @ 9:29:58 (60s) 47.4mph @ 9:29:59 (120s)	26.7mph at 9:30:32 27.2mph @ 9:30:32 (0.1s) 31.7mph @ 9:30:01 (7/8-s) 35.2mph @ 9:30:01 (1s) 38.2mph @ 9:30:06 (3s) 43.4mph @ 9:30:28 (60s) 46.0mph @ 9:30:37 (120s)	12472 / 46.2mph	60.5mph at 9:30:28 60.0mph @ 9:30:28 (0.1s) 59.0mph @ 9:30:29 (7/8-s) 55.9mph @ 9:30:45 (1s) 55.5mph @ 9:30:46 (3s) 45.9mph @ 9:29:58 (60s) 46.7mph @ 9:29:58 (120s)	(120s)	29.4mph at 9:30:04 30.2mph @ 9:30:01 (7/8-s) 33.1mph @ 9:30:01 (1s) 36.5mph @ 9:30:07 (3s) 42.6mph @ 9:30:28 (60s) 45.1mph @ 9:30:42 (120s)	25780 / 45.3mph
2022-04-19 04:30:04 AM EST  2022-04-19 04:28:53 AM EST to 2022-04-19 04:29:53 AM EST (60s)	999.92mb	4.78V	46.2°F 99%	55.2°F	SE (130°)	58.6mph at 9:29:20 58.3mph @ 9:29:20 (0.1s) 57.7mph @ 9:29:20 (7/8-s) 57.0mph @ 9:29:20 (1s) 55.0mph @ 9:29:22 (3s) 48.9mph @ 9:29:24 (60s) 47.3mph @ 9:29:52 (120s)	32.9mph at 9:29:47 33.0mph @ 9:29:47 (0.1s) 34.0mph @ 9:29:47 (7/8-s) 34.8mph @ 9:29:57 (1s) 37.2mph @ 9:29:48 (3s) 46.5mph @ 9:29:52 (60s) 44.1mph @ 9:29:02 (120s)	3741 / 46.5mph	59.1mph at 9:29:11 58.6mph @ 9:29:20 (0.1s) 57.6mph @ 9:29:20 (7/8-s) 56.4mph @ 9:29:20 (1s) 53.8mph @ 9:29:22 (3s) 49.0mph @ 9:29:24 (60s) 47.1mph @ 9:29:52 (120s)	25.4mph at 9:28:55 25.8mph @ 9:28:56 (0.1s) 26.1mph @ 9:28:56 (7/8-s) 27.1mph @ 9:28:56 (1s) 35.2mph @ 9:28:58 (3s) 46.2mph @ 9:29:52 (60s) 43.5mph @ 9:29:02 (120s)	12474 / 46.2mph	60.2mph at 9:29:11 59.6mph @ 9:29:11 (0.1s) 57.7mph @ 9:29:20 (7/8-s) 56.7mph @ 9:29:20 (1s) 53.9mph @ 9:29:22 (3s) 48.1mph @ 9:29:23 (60s) 46.4mph @ 9:29:52 (120s)	(120s)	25.8mph at 9:28:56 26.8mph @ 9:28:56 (7/8-s) 27.9mph @ 9:28:56 (1s) 34.3mph @ 9:28:58 (3s) 45.5mph @ 9:29:52 (60s) 43.0mph @ 9:29:01 (120s)	25947 / 45.5mph
2022-04-19 04:29:04 AM EST  2022-04-19 04:27:53 AM EST to 2022-04-19 04:28:53 AM EST (60s)	999.99mb	4.76V	46.2°F 99%	55.2°F	SE (132°)	58.2mph at 9:28:26 57.9mph @ 9:28:27 (0.1s) 56.8mph @ 9:28:05 (7/8-s) 56.3mph @ 9:28:05 (1s) 55.2mph @ 9:28:27 (3s) 48.1mph @ 9:28:53 (60s) 44.4mph @ 9:28:43 (120s)	33.2mph at 9:27:53 33.4mph @ 9:27:53 (0.1s) 34.6mph @ 9:27:53 (7/8-s) 35.3mph @ 9:27:53 (1s) 38.4mph @ 9:27:54 (3s) 40.0mph @ 9:27:59 (60s) 43.5mph @ 9:28:01 (120s)	3872 / 48.1mph	61.9mph at 9:28:25 60.6mph @ 9:28:25 (0.1s) 58.6mph @ 9:28:24 (7/8-s) 57.5mph @ 9:28:25 (1s) 56.3mph @ 9:28:27 (3s) 48.0mph @ 9:28:52 (60s) 43.8mph @ 9:28:52 (120s)	26.7mph at 9:27:54 27.4mph @ 9:27:54 (0.1s) 29.1mph @ 9:27:53 (7/8-s) 30.8mph @ 9:27:53 (1s) 35.1mph @ 9:27:55 (3s) 38.9mph @ 9:27:59 (60s) 42.6mph @ 9:27:59 (120s)	12971 / 48.1mph	59.6mph at 9:28:24 59.5mph @ 9:28:24 (0.1s) 58.6mph @ 9:28:24 (7/8-s) 57.5mph @ 9:28:25 (1s) 55.3mph @ 9:28:27 (3s) 47.3mph @ 9:28:52 (60s) 43.3mph @ 9:28:42 (120s)	(120s)	27.1mph at 9:27:53 28.7mph @ 9:27:53 (7/8-s) 30.0mph @ 9:27:53 (1s) 35.7mph @ 9:27:55 (3s) 38.6mph @ 9:27:59 (60s) 42.3mph @ 9:28:00 (120s)	26959 / 47.3mph
2022-04-19 04:28:05 AM EST  2022-04-19 04:26:53 AM EST to 2022-04-19 04:27:53 AM EST (60s)	1000.16mb	4.76V	46.1°F 99%	55.2°F	SE (124°)	51.9mph at 9:27:08 51.8mph @ 9:27:09 (0.1s) 51.5mph @ 9:27:09 (7/8-s) 51.0mph @ 9:27:09 (1s) 48.5mph @ 9:27:10 (3s) 47.4mph @ 9:26:55 (60s) 48.5mph @ 9:26:54 (120s)	26.2mph at 9:27:21 27.0mph @ 9:27:21 (0.1s) 28.0mph @ 9:27:21 (7/8-s) 30.9mph @ 9:27:22 (3s) 40.5mph @ 9:27:52 (60s) 43.9mph @ 9:27:52 (120s)	3241 / 40.5mph	52.4mph at 9:27:08 52.0mph @ 9:27:08 (0.1s) 50.8mph @ 9:27:09 (7/8-s) 50.6mph @ 9:27:09 (1s) 48.0mph @ 9:27:10 (3s) 46.6mph @ 9:26:55 (60s) 47.6mph @ 9:26:54 (120s)	17.6mph at 9:27:21 17.7mph @ 9:27:21 (0.1s) 20.1mph @ 9:27:21 (7/8-s) 22.7mph @ 9:27:21 (1s) 26.9mph @ 9:27:22 (3s) 39.4mph @ 9:27:52 (60s) 43.0mph @ 9:27:52 (120s)	10641 / 39.5mph	53.1mph at 9:27:08 52.9mph @ 9:27:08 (0.1s) 51.0mph @ 9:27:08 (7/8-s) 50.6mph @ 9:27:09 (1s) 48.2mph @ 9:27:10 (3s) 46.4mph @ 9:26:54 (60s) 43.3mph @ 9:26:54 (120s)	(120s)	18.0mph at 9:27:21 18.7mph @ 9:27:21 (7/8-s) 20.2mph @ 9:27:21 (1s) 25.2mph @ 9:27:22 (3s) 39.2mph @ 9:27:52 (60s) 42.7mph @ 9:27:52 (120s)	22290 / 39.2mph

2022-04-19 04:27:05 AM EST							<b>56.9mph</b> at 9:26:44 <b>56.5mph</b> @ 9:26:32 (0.1s) <b>56.0mph</b> @ 9:26:33 (7/8-s) <b>55.7mph</b> @ 9:26:33 (1s) <b>54.5mph</b> @ 9:26:35 (3s) <b>50.3mph</b> @ 9:26:22 (60s) <b>49.6mph</b> @ 9:25:58 (120s)	<b>35.5mph</b> at 9:26:29 <b>35.7mph</b> @ 9:26:29 (0.1s) <b>36.6mph</b> @ 9:26:29 (7/8-s) <b>37.2mph</b> @ 9:26:40 (1s) <b>39.1mph</b> @ 9:26:40 (3s) <b>47.3mph</b> @ 9:26:52 (60s) <b>47.9mph</b> @ 9:26:32 (120s)	3812 / 47.4mph	<b>58.9mph</b> at 9:26:30 <b>58.2mph</b> @ 9:26:30 (0.1s) <b>55.6mph</b> @ 9:26:33 (7/8-s) <b>54.8mph</b> @ 9:26:33 (1s) <b>53.7mph</b> @ 9:26:34 (3s) <b>49.4mph</b> @ 9:26:14 (60s) <b>48.6mph</b> @ 9:25:58 (120s)	<b>26.1mph</b> at 9:26:16 <b>26.6mph</b> @ 9:26:16 (0.1s) <b>30.7mph</b> @ 9:26:16 (7/8-s) <b>32.3mph</b> @ 9:26:16 (1s) <b>37.3mph</b> @ 9:26:40 (3s) <b>46.4mph</b> @ 9:26:52 (60s) <b>47.0mph</b> @ 9:26:32 (120s)	12555 / 46.5mph	<b>60.1mph</b> at 9:26:30 <b>59.5mph</b> @ 9:26:30 (0.1s) <b>55.7mph</b> @ 9:26:33 (7/8-s) <b>54.9mph</b> @ 9:26:33 (1s) <b>53.5mph</b> @ 9:26:34 (3s) <b>49.1mph</b> @ 9:26:22 (60s) <b>48.2mph</b> @ 9:25:58 (120s)	<b>30.3mph</b> at 9:26:16 <b>32.6mph</b> @ 9:26:29 (7/8-s) <b>35.2mph</b> @ 9:26:16 (1s) <b>37.7mph</b> @ 9:26:40 (3s) <b>46.2mph</b> @ 9:26:52 (60s) <b>46.6mph</b> @ 9:26:32 (120s)	26350 / 46.3mph
2022-04-19 04:26:05 AM EST							<b>67.2mph</b> at 9:25:31 <b>66.9mph</b> @ 9:25:31 (0.1s) <b>65.4mph</b> @ 9:25:32 (7/8-s) <b>63.5mph</b> @ 9:25:32 (1s) <b>60.3mph</b> @ 9:25:34 (3s) <b>49.6mph</b> @ 9:24:58 (60s) <b>49.9mph</b> @ 9:24:59 (120s)	<b>36.1mph</b> at 9:25:11 <b>36.2mph</b> @ 9:25:11 (0.1s) <b>38.3mph</b> @ 9:25:11 (7/8-s) <b>40.2mph</b> @ 9:25:12 (1s) <b>41.3mph</b> @ 9:25:14 (3s) <b>46.6mph</b> @ 9:25:26 (60s) <b>49.0mph</b> @ 9:25:26 (120s)	3997 / 49.6mph	<b>68.9mph</b> at 9:25:31 <b>68.6mph</b> @ 9:25:31 (0.1s) <b>65.5mph</b> @ 9:25:31 (7/8-s) <b>62.9mph</b> @ 9:25:32 (1s) <b>59.1mph</b> @ 9:25:34 (3s) <b>48.7mph</b> @ 9:24:58 (60s) <b>49.1mph</b> @ 9:24:59 (120s)	<b>26.6mph</b> at 9:24:53 <b>28.6mph</b> @ 9:25:20 (0.1s) <b>32.9mph</b> @ 9:25:20 (7/8-s) <b>38.0mph</b> @ 9:25:20 (1s) <b>40.8mph</b> @ 9:25:13 (3s) <b>45.5mph</b> @ 9:25:26 (60s) <b>48.1mph</b> @ 9:25:26 (120s)	13117 / 48.6mph	<b>70.0mph</b> at 9:25:31 <b>69.9mph</b> @ 9:25:31 (0.1s) <b>65.7mph</b> @ 9:25:31 (7/8-s) <b>62.9mph</b> @ 9:25:32 (1s) <b>59.3mph</b> @ 9:25:34 (3s) <b>48.2mph</b> @ 9:25:52 (60s) <b>48.5mph</b> @ 9:24:59 (120s)	<b>28.9mph</b> at 9:25:11 <b>33.1mph</b> @ 9:25:11 (7/8-s) <b>37.7mph</b> @ 9:25:11 (1s) <b>40.0mph</b> @ 9:25:13 (3s) <b>45.2mph</b> @ 9:25:25 (60s) <b>47.6mph</b> @ 9:25:25 (120s)	27514 / 48.3mph
2022-04-19 04:25:05 AM EST							<b>61.6mph</b> at 9:24:25 <b>61.3mph</b> @ 9:24:25 (0.1s) <b>60.0mph</b> @ 9:24:21 (7/8-s) <b>59.0mph</b> @ 9:24:25 (1s) <b>56.0mph</b> @ 9:24:23 (3s) <b>51.7mph</b> @ 9:24:32 (60s) <b>50.2mph</b> @ 9:24:33 (120s)	<b>35.4mph</b> at 9:23:56 <b>35.5mph</b> @ 9:23:56 (0.1s) <b>37.1mph</b> @ 9:23:56 (7/8-s) <b>38.2mph</b> @ 9:23:56 (1s) <b>41.1mph</b> @ 9:23:57 (3s) <b>49.1mph</b> @ 9:24:52 (60s) <b>48.3mph</b> @ 9:23:56 (120s)	3957 / 49.1mph	<b>62.7mph</b> at 9:24:25 <b>62.1mph</b> @ 9:24:25 (0.1s) <b>60.1mph</b> @ 9:24:25 (7/8-s) <b>58.9mph</b> @ 9:24:25 (1s) <b>55.1mph</b> @ 9:24:25 (3s) <b>50.9mph</b> @ 9:24:31 (60s) <b>49.3mph</b> @ 9:24:33 (120s)	<b>26.1mph</b> at 9:23:56 <b>27.9mph</b> @ 9:23:56 (0.1s) <b>33.5mph</b> @ 9:23:56 (7/8-s) <b>36.1mph</b> @ 9:23:56 (1s) <b>39.4mph</b> @ 9:24:41 (3s) <b>48.1mph</b> @ 9:24:52 (60s) <b>47.4mph</b> @ 9:23:56 (120s)	13013 / 48.2mph	<b>62.5mph</b> at 9:24:25 <b>62.1mph</b> @ 9:24:25 (0.1s) <b>60.0mph</b> @ 9:24:25 (7/8-s) <b>58.9mph</b> @ 9:24:22 (1s) <b>55.1mph</b> @ 9:24:23 (3s) <b>50.3mph</b> @ 9:24:32 (60s) <b>48.6mph</b> @ 9:24:33 (120s)	<b>27.6mph</b> at 9:23:55 <b>32.7mph</b> @ 9:23:56 (7/8-s) <b>35.3mph</b> @ 9:23:56 (1s) <b>38.6mph</b> @ 9:24:36 (3s) <b>47.7mph</b> @ 9:24:52 (60s) <b>46.6mph</b> @ 9:23:56 (120s)	27207 / 47.7mph
2022-04-19 04:24:05 AM EST							<b>61.1mph</b> at 9:23:25 <b>60.8mph</b> @ 9:23:25 (0.1s) <b>59.3mph</b> @ 9:23:34 (7/8-s) <b>58.8mph</b> @ 9:23:34 (1s) <b>57.0mph</b> @ 9:23:35 (3s) <b>50.3mph</b> @ 9:23:52 (60s) <b>49.6mph</b> @ 9:22:53 (120s)	<b>30.9mph</b> at 9:22:53 <b>31.1mph</b> @ 9:23:53 (0.1s) <b>31.8mph</b> @ 9:22:53 (7/8-s) <b>37.0mph</b> @ 9:22:53 (1s) <b>38.8mph</b> @ 9:22:54 (3s) <b>46.1mph</b> @ 9:22:55 (60s) <b>48.2mph</b> @ 9:23:48 (120s)	4060 / 50.4mph	<b>62.7mph</b> at 9:23:25 <b>62.2mph</b> @ 9:23:25 (0.1s) <b>59.4mph</b> @ 9:23:25 (7/8-s) <b>57.7mph</b> @ 9:23:26 (1s) <b>56.7mph</b> @ 9:23:34 (3s) <b>49.6mph</b> @ 9:23:53 (60s) <b>48.3mph</b> @ 9:22:53 (120s)	<b>23.7mph</b> at 9:22:53 <b>27.7mph</b> @ 9:23:14 (0.1s) <b>28.1mph</b> @ 9:22:53 (7/8-s) <b>29.9mph</b> @ 9:22:53 (1s) <b>36.8mph</b> @ 9:22:53 (3s) <b>45.2mph</b> @ 9:22:55 (60s) <b>47.3mph</b> @ 9:23:47 (120s)	13407 / 49.7mph	<b>64.6mph</b> at 9:23:25 <b>64.0mph</b> @ 9:23:25 (0.1s) <b>59.4mph</b> @ 9:23:25 (7/8-s) <b>57.6mph</b> @ 9:23:25 (1s) <b>53.8mph</b> @ 9:23:34 (3s) <b>48.8mph</b> @ 9:23:52 (60s) <b>47.8mph</b> @ 9:22:53 (120s)	<b>24.7mph</b> at 9:22:53 <b>24.9mph</b> @ 9:22:53 (7/8-s) <b>27.1mph</b> @ 9:22:53 (1s) <b>34.6mph</b> @ 9:22:53 (3s) <b>44.3mph</b> @ 9:22:54 (60s) <b>46.5mph</b> @ 9:23:48 (120s)	27831 / 48.8mph
2022-04-19 04:23:05 AM EST							<b>56.1mph</b> at 9:22:20 <b>55.9mph</b> @ 9:22:21 (0.1s) <b>55.6mph</b> @ 9:22:21 (7/8-s) <b>55.2mph</b> @ 9:22:21 (1s) <b>52.3mph</b> @ 9:22:22 (3s) <b>52.8mph</b> @ 9:21:53 (60s) <b>50.6mph</b> @ 9:21:53 (120s)	<b>31.9mph</b> at 9:21:56 <b>32.1mph</b> @ 9:21:56 (0.1s) <b>33.1mph</b> @ 9:22:27 (7/8-s) <b>34.1mph</b> @ 9:22:27 (1s) <b>35.7mph</b> @ 9:22:29 (3s) <b>46.4mph</b> @ 9:22:52 (60s) <b>49.6mph</b> @ 9:22:52 (120s)	3735 / 46.5mph	<b>58.0mph</b> at 9:22:20 <b>57.3mph</b> @ 9:22:20 (0.1s) <b>56.0mph</b> @ 9:22:20 (7/8-s) <b>54.7mph</b> @ 9:22:21 (1s) <b>51.6mph</b> @ 9:22:22 (3s) <b>51.3mph</b> @ 9:21:53 (60s) <b>49.3mph</b> @ 9:21:54 (120s)	<b>26.9mph</b> at 9:22:52 <b>27.0mph</b> @ 9:22:52 (0.1s) <b>29.0mph</b> @ 9:22:52 (7/8-s) <b>31.5mph</b> @ 9:22:52 (1s) <b>36.6mph</b> @ 9:22:28 (3s) <b>45.4mph</b> @ 9:22:52 (60s) <b>48.3mph</b> @ 9:22:52 (120s)	12262 / 45.5mph	<b>56.3mph</b> at 9:22:20 <b>56.2mph</b> @ 9:22:20 (0.1s) <b>55.3mph</b> @ 9:22:20 (7/8-s) <b>53.9mph</b> @ 9:22:21 (1s) <b>51.2mph</b> @ 9:22:22 (3s) <b>51.0mph</b> @ 9:21:53 (60s) <b>49.0mph</b> @ 9:21:54 (120s)	<b>24.6mph</b> at 9:22:52 <b>26.2mph</b> @ 9:22:52 (7/8-s) <b>29.3mph</b> @ 9:22:52 (1s) <b>34.1mph</b> @ 9:22:29 (3s) <b>44.6mph</b> @ 9:22:52 (60s) <b>47.8mph</b> @ 9:22:52 (120s)	25426 / 44.6mph
2022-04-19 04:22:05 AM EST							<b>64.2mph</b> at 9:21:34 <b>64.0mph</b> @ 9:21:34 (0.1s) <b>63.1mph</b> @ 9:21:34 (7/8-s) <b>62.2mph</b> @ 9:21:06 (1s) <b>59.3mph</b> @ 9:21:36 (3s) <b>53.0mph</b> @ 9:21:49 (60s) <b>50.7mph</b> @ 9:21:47 (120s)	<b>35.3mph</b> at 9:21:12 <b>35.3mph</b> @ 9:21:12 (0.1s) <b>36.7mph</b> @ 9:21:12 (7/8-s) <b>38.9mph</b> @ 9:21:12 (1s) <b>43.2mph</b> @ 9:21:14 (3s) <b>48.4mph</b> @ 9:20:52 (60s) <b>49.2mph</b> @ 9:20:58 (120s)	4265 / 52.8mph	<b>65.1mph</b> at 9:21:33 <b>64.7mph</b> @ 9:21:34 (0.1s) <b>63.2mph</b> @ 9:21:34 (7/8-s) <b>61.5mph</b> @ 9:21:06 (1s) <b>58.1mph</b> @ 9:21:36 (3s) <b>51.5mph</b> @ 9:21:49 (60s) <b>49.4mph</b> @ 9:21:47 (120s)	<b>25.2mph</b> at 9:21:12 <b>25.9mph</b> @ 9:21:12 (0.1s) <b>26.8mph</b> @ 9:21:12 (7/8-s) <b>29.3mph</b> @ 9:21:12 (1s) <b>38.3mph</b> @ 9:21:14 (3s) <b>47.3mph</b> @ 9:20:52 (60s) <b>48.1mph</b> @ 9:20:56 (120s)	13848 / 51.3mph	<b>64.4mph</b> at 9:21:33 <b>64.2mph</b> @ 9:21:33 (0.1s) <b>62.3mph</b> @ 9:21:34 (7/8-s) <b>60.8mph</b> @ 9:21:06 (1s) <b>57.5mph</b> @ 9:21:35 (3s) <b>51.2mph</b> @ 9:21:49 (60s) <b>49.1mph</b> @ 9:21:46 (120s)	<b>28.7mph</b> at 9:21:12 <b>29.6mph</b> @ 9:21:12 (7/8-s) <b>32.6mph</b> @ 9:21:12 (1s) <b>39.4mph</b> @ 9:21:14 (3s) <b>46.9mph</b> @ 9:20:52 (60s) <b>47.7mph</b> @ 9:20:56 (120s)	29071 / 51.0mph
2022-04-19 04:21:05 AM EST							<b>60.4mph</b> at 9:20:05 <b>59.9mph</b> @ 9:20:05 (0.1s) <b>59.5mph</b> @ 9:20:05	<b>33.7mph</b> at 9:20:34 <b>33.7mph</b> @ 9:20:34 (0.1s) <b>34.8mph</b> @ 9:20:34	3904 / 48.5mph	<b>59.7mph</b> at 9:20:05 <b>59.2mph</b> @ 9:20:04 (0.1s) <b>58.4mph</b> @ 9:20:05	<b>23.4mph</b> at 9:20:34 <b>23.5mph</b> @ 9:20:34 (0.1s) <b>28.4mph</b> @ 9:20:34	12779 / 47.4mph	<b>60.7mph</b> at 9:20:04 <b>60.5mph</b> @ 9:20:04 (0.1s) <b>58.9mph</b> @ 9:20:05	<b>27.6mph</b> at 9:20:24 <b>30.7mph</b> @ 9:20:24 (7/8-s) <b>33.4mph</b> @ 9:20:35	26790 / 47.0mph

2022-04-19 04:19:52 AM EST to 2022-04-19 04:20:52 AM EST (60s)						(½-s) 59.2mph @ 9:20:05 (1s) 57.3mph @ 9:20:06 (3s) 50.7mph @ 9:20:10 (60s) 50.2mph @ 9:20:20 (120s)	(½-s) 36.0mph @ 9:20:35 (1s) 39.8mph @ 9:20:36 (3s) 48.3mph @ 9:20:49 (60s) 49.3mph @ 9:20:51 (120s)		(½-s) 57.9mph @ 9:20:05 (1s) 55.7mph @ 9:20:06 (3s) 49.6mph @ 9:20:11 (60s) 49.2mph @ 9:20:18 (120s)	(½-s) 31.8mph @ 9:20:35 (1s) 37.8mph @ 9:20:35 (3s) 47.1mph @ 9:20:49 (60s) 48.2mph @ 9:20:51 (120s)	(½-s) 58.6mph @ 9:20:05 (1s) 56.0mph @ 9:20:06 (3s) 49.3mph @ 9:20:10 (60s) 48.7mph @ 9:20:17 (120s)	(1s) 37.6mph @ 9:20:35 (3s) 46.8mph @ 9:20:49 (60s) 47.8mph @ 9:20:51 (120s)		
2022-04-19 04:20:04 AM EST  2022-04-19 04:18:52 AM EST to 2022-04-19 04:19:52 AM EST (60s)	999.97mb	4.77V	46.0°F 99%	55.0°F	SE (126°)	62.7mph at 9:19:40 61.7mph @ 9:19:40 (0.1s) 59.8mph @ 9:19:42 (½-s) 59.0mph @ 9:19:43 (1s) 57.2mph @ 9:19:43 (3s) 50.3mph @ 9:19:49 (60s) 50.3mph @ 9:18:54 (120s)	35.0mph at 9:19:36 35.1mph @ 9:19:36 (0.1s) 35.9mph @ 9:19:36 (½-s) 36.6mph @ 9:19:36 (1s) 42.1mph @ 9:19:01 (3s) 46.7mph @ 9:19:10 (60s) 49.2mph @ 9:19:37 (120s)	4043 / 50.2mph	67.1mph at 9:19:40 67.6mph @ 9:19:40 (NoQC) 65.5mph @ 9:19:40 (0.1s) 60.2mph @ 9:19:40 (½-s) 58.3mph @ 9:19:43 (1s) 57.3mph @ 9:19:43 (3s) 49.5mph @ 9:19:28 (60s) 49.4mph @ 9:18:54 (120s)	22.5mph at 9:19:35 23.1mph @ 9:19:35 (0.1s) 26.9mph @ 9:19:36 (½-s) 30.4mph @ 9:19:36 (1s) 39.3mph @ 9:19:37 (3s) 46.0mph @ 9:19:10 (60s) 48.3mph @ 9:19:37 (120s)	13265 / 49.1mph	64.3mph at 9:19:42 63.3mph @ 9:19:42 (0.1s) 59.8mph @ 9:19:42 (½-s) 58.7mph @ 9:19:42 (1s) 56.1mph @ 9:19:43 (3s) 48.9mph @ 9:19:49 (60s) 49.0mph @ 9:18:54 (120s)	29.6mph at 9:19:35 31.1mph @ 9:19:36 (½-s) 33.0mph @ 9:19:36 (1s) 40.2mph @ 9:19:00 (3s) 47.3mph @ 9:19:10 (60s) 47.7mph @ 9:19:36 (120s)	27730 / 48.6mph
2022-04-19 04:19:05 AM EST  2022-04-19 04:17:52 AM EST to 2022-04-19 04:18:52 AM EST (60s)	999.80mb	4.76V	46.0°F 99%	55.0°F	SE (129°)	62.1mph at 9:18:07 61.8mph @ 9:18:07 (0.1s) 60.7mph @ 9:18:07 (½-s) 59.0mph @ 9:18:08 (1s) 56.0mph @ 9:18:09 (3s) 51.4mph @ 9:17:55 (60s) 52.6mph @ 9:18:10 (120s)	33.6mph at 9:18:13 33.9mph @ 9:18:13 (0.1s) 34.8mph @ 9:18:13 (½-s) 35.9mph @ 9:18:13 (1s) 38.7mph @ 9:18:14 (3s) 48.4mph @ 9:18:34 (60s) 50.2mph @ 9:18:51 (120s)	3959 / 49.1mph	64.8mph at 9:18:07 64.4mph @ 9:18:07 (0.1s) 61.4mph @ 9:18:07 (½-s) 58.4mph @ 9:18:07 (1s) 54.8mph @ 9:18:33 (3s) 50.4mph @ 9:17:54 (60s) 51.4mph @ 9:18:09 (120s)	24.8mph at 9:18:12 25.1mph @ 9:18:17 (0.1s) 29.7mph @ 9:18:17 (½-s) 33.9mph @ 9:18:13 (1s) 38.1mph @ 9:18:13 (3s) 47.6mph @ 9:18:34 (60s) 49.2mph @ 9:18:51 (120s)	13080 / 48.5mph	63.4mph at 9:18:07 63.0mph @ 9:18:07 (0.1s) 59.8mph @ 9:18:07 (½-s) 57.2mph @ 9:18:07 (1s) 54.1mph @ 9:18:09 (3s) 50.0mph @ 9:17:54 (60s) 51.0mph @ 9:18:09 (120s)	27.2mph at 9:18:11 30.9mph @ 9:18:11 (½-s) 33.7mph @ 9:18:13 (1s) 47.0mph @ 9:18:34 (60s) 48.7mph @ 9:18:51 (120s)	27251 / 47.8mph
2022-04-19 04:18:04 AM EST  2022-04-19 04:16:52 AM EST to 2022-04-19 04:17:52 AM EST (60s)	999.98mb	4.77V	46.0°F 99%	55.0°F	SE (125°)	62.0mph at 9:17:31 61.7mph @ 9:17:31 (0.1s) 61.5mph @ 9:17:31 (½-s) 60.8mph @ 9:17:31 (1s) 59.4mph @ 9:16:52 (3s) 55.2mph @ 9:17:15 (60s) 54.1mph @ 9:17:32 (120s)	33.5mph at 9:16:53 33.7mph @ 9:16:53 (0.1s) 35.8mph @ 9:16:53 (½-s) 39.4mph @ 9:16:54 (1s) 43.9mph @ 9:17:49 (3s) 51.3mph @ 9:17:51 (60s) 52.4mph @ 9:17:51 (120s)	4142 / 51.3mph	63.0mph at 9:17:01 62.5mph @ 9:17:01 (0.1s) 60.4mph @ 9:17:02 (½-s) 59.5mph @ 9:17:31 (1s) 58.2mph @ 9:17:49 (3s) 54.0mph @ 9:17:14 (60s) 53.0mph @ 9:17:31 (120s)	22.6mph at 9:16:53 23.0mph @ 9:16:53 (0.1s) 25.2mph @ 9:16:53 (½-s) 30.2mph @ 9:16:53 (1s) 42.7mph @ 9:17:49 (3s) 49.9mph @ 9:17:51 (60s) 51.2mph @ 9:17:51 (120s)	13495 / 50.0mph	64.1mph at 9:17:29 63.9mph @ 9:17:29 (0.1s) 61.0mph @ 9:17:31 (½-s) 59.6mph @ 9:17:31 (1s) 58.2mph @ 9:16:52 (3s) 53.8mph @ 9:17:15 (60s) 52.6mph @ 9:17:32 (120s)	23.0mph at 9:16:53 25.3mph @ 9:16:53 (½-s) 30.3mph @ 9:16:53 (1s) 41.6mph @ 9:17:49 (3s) 49.7mph @ 9:17:51 (60s) 50.9mph @ 9:17:51 (120s)	28337 / 49.7mph
2022-04-19 04:17:05 AM EST  2022-04-19 04:15:52 AM EST to 2022-04-19 04:16:52 AM EST (60s)	999.08mb	4.79V	46.0°F 99%	55.0°F	SE (127°)	71.5mph at 9:16:33 71.3mph @ 9:16:33 (0.1s) 69.7mph @ 9:16:33 (½-s) 67.1mph @ 9:16:33 (1s) 65.6mph @ 9:16:35 (3s) 54.2mph @ 9:16:37 (60s) 52.7mph @ 9:16:51 (120s)	40.7mph at 9:16:14 40.9mph @ 9:16:14 (0.1s) 41.6mph @ 9:16:14 (½-s) 42.7mph @ 9:16:14 (1s) 44.3mph @ 9:16:06 (3s) 51.5mph @ 9:16:11 (60s) 51.3mph @ 9:16:28 (120s)	4325 / 53.5mph	72.2mph at 9:16:32 71.6mph @ 9:16:33 (0.1s) 69.1mph @ 9:16:33 (½-s) 67.4mph @ 9:16:33 (1s) 64.2mph @ 9:16:34 (3s) 53.3mph @ 9:16:37 (60s) 51.7mph @ 9:16:51 (120s)	28.3mph at 9:16:20 28.5mph @ 9:16:21 (0.1s) 33.0mph @ 9:16:21 (½-s) 39.3mph @ 9:16:14 (1s) 41.9mph @ 9:16:05 (3s) 50.5mph @ 9:16:11 (60s) 50.1mph @ 9:16:27 (120s)	14209 / 52.6mph	72.6mph at 9:16:32 71.8mph @ 9:16:32 (0.1s) 69.7mph @ 9:16:33 (½-s) 67.0mph @ 9:16:33 (1s) 64.3mph @ 9:16:35 (3s) 52.7mph @ 9:16:37 (60s) 51.3mph @ 9:16:51 (120s)	29.1mph at 9:16:20 32.3mph @ 9:16:21 (½-s) 37.4mph @ 9:16:14 (1s) 40.4mph @ 9:16:06 (3s) 50.1mph @ 9:16:11 (60s) 49.7mph @ 9:16:27 (120s)	29709 / 52.1mph
2022-04-19 04:16:05 AM EST  2022-04-19 04:14:52 AM EST to 2022-04-19 04:15:52 AM EST (60s)	999.89mb	4.77V	46.0°F 99%	55.0°F	SE (124°)	69.7mph at 9:15:34 69.0mph @ 9:15:34 (0.1s) 67.7mph @ 9:15:34 (½-s) 65.8mph @ 9:15:34 (1s) 64.0mph @ 9:15:36 (3s) 52.8mph @ 9:14:56 (60s) 52.3mph @ 9:15:51 (120s)	31.0mph at 9:15:19 31.1mph @ 9:15:19 (0.1s) 32.2mph @ 9:15:19 (½-s) 33.2mph @ 9:15:19 (1s) 37.2mph @ 9:15:21 (3s) 49.0mph @ 9:15:31 (60s) 50.5mph @ 9:15:29 (120s)	4193 / 52.0mph	71.4mph at 9:15:34 70.1mph @ 9:15:34 (0.1s) 67.4mph @ 9:15:34 (½-s) 64.7mph @ 9:15:34 (1s) 62.7mph @ 9:15:35 (3s) 51.3mph @ 9:14:55 (60s) 51.0mph @ 9:15:51 (120s)	21.5mph at 9:15:18 22.0mph @ 9:15:18 (0.1s) 23.7mph @ 9:15:19 (½-s) 25.1mph @ 9:15:19 (1s) 33.3mph @ 9:15:21 (3s) 47.3mph @ 9:14:55 (60s) 49.1mph @ 9:15:27 (120s)	13716 / 50.8mph	71.6mph at 9:15:34 70.7mph @ 9:15:34 (0.1s) 67.4mph @ 9:15:34 (½-s) 64.4mph @ 9:15:34 (1s) 62.5mph @ 9:15:35 (3s) 51.1mph @ 9:14:55 (60s) 50.7mph @ 9:15:51 (120s)	24.7mph at 9:15:19 26.2mph @ 9:15:19 (½-s) 27.9mph @ 9:15:19 (1s) 34.3mph @ 9:15:21 (3s) 47.1mph @ 9:15:29 (60s) 48.9mph @ 9:15:29 (120s)	28776 / 50.5mph
2022-04-19 04:15:04 AM EST  2022-04-19 04:13:52 AM EST to 2022-04-19	1000.01mb	4.77V	46.0°F 99%	55.0°F	SE (124°)	64.1mph at 9:14:18 63.8mph @ 9:13:59 (0.1s) 63.3mph @ 9:14:18 (½-s) 62.1mph @ 9:14:18 (1s) 60.7mph @ 9:14:01	35.3mph at 9:14:39 35.5mph @ 9:14:39 (0.1s) 37.1mph @ 9:14:39 (½-s) 40.4mph @ 9:14:39 (1s) 43.0mph @ 9:14:10	4255 / 52.7mph	65.7mph at 9:14:25 64.3mph @ 9:14:25 (0.1s) 62.2mph @ 9:14:18 (½-s) 61.2mph @ 9:13:59 (1s) 59.1mph @ 9:14:01	21.1mph at 9:14:39 21.8mph @ 9:14:39 (0.1s) 22.2mph @ 9:14:39 (½-s) 33.3mph @ 9:14:39 (1s) 41.6mph @ 9:14:09	13826 / 51.2mph	65.5mph at 9:14:56 64.8mph @ 9:14:56 (0.1s) 62.4mph @ 9:14:18 (½-s) 61.2mph @ 9:13:59 (1s) 59.0mph @ 9:14:01	24.8mph at 9:14:39 28.2mph @ 9:14:39 (½-s) 33.5mph @ 9:14:39 (1s) 40.4mph @ 9:14:09 (3s) 49.8mph @ 9:14:11	29056 / 51.0mph

04:14:52 AM EST (60s)						(3s) 52.7mph @ 9:14:51 (60s) 52.6mph @ 9:14:34 (120s)	(3s) 51.1mph @ 9:14:12 (60s) 51.5mph @ 9:14:17 (120s)		(3s) 51.3mph @ 9:14:44 (60s) 51.4mph @ 9:14:34 (120s)	(3s) 49.9mph @ 9:14:11 (60s) 50.5mph @ 9:14:16 (120s)	(3s) 51.1mph @ 9:14:44 (60s) 51.2mph @ 9:14:33 (120s)	(60s) 50.2mph @ 9:14:16 (120s)		
2022-04-19 04:14:05 AM EST	999.83mb	4.77V	46.0°F 99%	55.0°F	SE (124°)	63.1mph at 9:13:21 63.0mph @ 9:13:20 (0.1s) 62.3mph @ 9:13:21 (7/2-s) 60.7mph @ 9:13:21 (1s) 57.8mph @ 9:13:22 (3s) 52.9mph @ 9:13:35 (60s) 52.7mph @ 9:12:52 (120s)	38.8mph at 9:12:55 39.1mph @ 9:12:55 (0.1s) 41.4mph @ 9:13:51 (7/2-s) 42.4mph @ 9:13:43 (1s) 44.3mph @ 9:13:51 (3s) 51.4mph @ 9:13:03 (60s) 51.7mph @ 9:13:51 (120s)	4163 / 51.6mph	63.1mph at 9:13:20 63.0mph @ 9:13:20 (0.1s) 62.0mph @ 9:13:21 (7/2-s) 59.8mph @ 9:13:21 (1s) 56.6mph @ 9:13:23 (3s) 51.7mph @ 9:13:34 (60s) 52.0mph @ 9:12:52 (120s)	24.2mph at 9:12:55 25.1mph @ 9:12:55 (0.1s) 34.1mph @ 9:12:55 (7/2-s) 40.2mph @ 9:13:43 (1s) 43.4mph @ 9:13:52 (3s) 50.3mph @ 9:13:51 (60s) 50.7mph @ 9:13:51 (120s)	13608 / 50.4mph	65.0mph at 9:13:20 64.6mph @ 9:13:20 (0.1s) 62.8mph @ 9:13:21 (7/2-s) 59.8mph @ 9:13:21 (1s) 57.1mph @ 9:13:11 (3s) 51.7mph @ 9:13:34 (60s) 51.4mph @ 9:12:52 (120s)	30.4mph at 9:12:55 37.9mph @ 9:12:55 (7/2-s) 41.0mph @ 9:13:43 (1s) 43.4mph @ 9:13:51 (3s) 50.1mph @ 9:13:03 (60s) 50.4mph @ 9:13:51 (120s)	28755 / 50.4mph
2022-04-19 04:13:05 AM EST	999.46mb	4.75V	46.0°F 99%	55.0°F	SE (129°)	64.0mph at 9:12:36 63.8mph @ 9:12:36 (0.1s) 62.2mph @ 9:12:36 (7/2-s) 61.1mph @ 9:12:36 (1s) 57.8mph @ 9:12:38 (3s) 53.6mph @ 9:11:52 (60s) 53.7mph @ 9:12:24 (120s)	37.9mph at 9:12:29 38.1mph @ 9:12:29 (0.1s) 40.3mph @ 9:12:29 (7/2-s) 43.9mph @ 9:12:30 (1s) 45.7mph @ 9:12:07 (3s) 51.7mph @ 9:12:49 (60s) 52.7mph @ 9:12:51 (120s)	4186 / 51.9mph	65.4mph at 9:12:36 64.9mph @ 9:12:36 (0.1s) 62.3mph @ 9:12:36 (7/2-s) 60.9mph @ 9:12:36 (1s) 57.1mph @ 9:12:38 (3s) 52.8mph @ 9:11:52 (60s) 52.9mph @ 9:12:24 (120s)	32.8mph at 9:12:47 33.2mph @ 9:12:47 (0.1s) 36.3mph @ 9:12:47 (7/2-s) 40.8mph @ 9:12:05 (1s) 44.4mph @ 9:12:07 (3s) 51.0mph @ 9:12:49 (60s) 51.8mph @ 9:11:52 (120s)	13798 / 51.1mph	64.8mph at 9:12:36 64.3mph @ 9:12:36 (0.1s) 61.1mph @ 9:12:36 (7/2-s) 60.2mph @ 9:12:36 (1s) 56.5mph @ 9:12:40 (3s) 52.3mph @ 9:11:53 (60s) 52.5mph @ 9:12:23 (120s)	31.5mph at 9:12:29 35.8mph @ 9:12:47 (7/2-s) 40.1mph @ 9:12:05 (1s) 43.4mph @ 9:12:07 (3s) 50.3mph @ 9:12:51 (60s) 51.4mph @ 9:12:51 (120s)	28775 / 50.5mph
2022-04-19 04:12:05 AM EST	999.66mb	4.76V	45.9°F 99%	55.0°F	SE (129°)	65.1mph at 9:11:20 64.9mph @ 9:11:20 (0.1s) 64.2mph @ 9:11:20 (7/2-s) 63.0mph @ 9:11:20 (1s) 60.4mph @ 9:10:52 (3s) 55.1mph @ 9:11:27 (60s) 52.9mph @ 9:11:51 (120s)	37.2mph at 9:11:32 37.3mph @ 9:11:32 (0.1s) 39.2mph @ 9:11:33 (7/2-s) 41.6mph @ 9:11:31 (1s) 44.5mph @ 9:11:35 (3s) 52.1mph @ 9:10:52 (60s) 51.3mph @ 9:10:52 (120s)	4334 / 53.6mph	65.1mph at 9:11:20 64.8mph @ 9:11:20 (0.1s) 63.6mph @ 9:11:20 (7/2-s) 62.8mph @ 9:11:20 (1s) 59.8mph @ 9:11:21 (3s) 54.2mph @ 9:11:27 (60s) 51.8mph @ 9:11:51 (120s)	27.6mph at 9:11:30 28.3mph @ 9:11:30 (0.1s) 33.1mph @ 9:11:31 (7/2-s) 37.2mph @ 9:11:31 (1s) 42.6mph @ 9:11:33 (3s) 50.7mph @ 9:10:52 (60s) 50.1mph @ 9:10:52 (120s)	14275 / 52.9mph	64.9mph at 9:11:19 64.3mph @ 9:11:19 (0.1s) 63.0mph @ 9:11:20 (7/2-s) 62.7mph @ 9:11:20 (1s) 59.7mph @ 9:11:21 (3s) 53.9mph @ 9:11:25 (60s) 51.5mph @ 9:11:51 (120s)	27.6mph at 9:11:32 32.1mph @ 9:11:31 (7/2-s) 35.8mph @ 9:11:33 (1s) 41.0mph @ 9:11:33 (3s) 50.7mph @ 9:10:52 (60s) 49.9mph @ 9:10:52 (120s)	29881 / 52.4mph
2022-04-19 04:11:05 AM EST	999.28mb	4.75V	45.9°F 98%	54.9°F	ESE (123°)	65.2mph at 9:10:40 65.0mph @ 9:10:40 (0.1s) 64.8mph @ 9:10:40 (7/2-s) 64.5mph @ 9:10:41 (1s) 63.0mph @ 9:10:42 (3s) 52.1mph @ 9:10:51 (60s) 51.4mph @ 9:10:51 (120s)	35.4mph at 9:09:53 35.5mph @ 9:09:53 (0.1s) 36.6mph @ 9:09:53 (7/2-s) 39.0mph @ 9:09:54 (1s) 42.3mph @ 9:10:13 (3s) 49.7mph @ 9:10:24 (60s) 50.2mph @ 9:10:30 (120s)	4212 / 52.2mph	66.5mph at 9:10:41 66.8mph @ 9:10:41 (NoQC) 65.4mph @ 9:10:41 (0.1s) 63.3mph @ 9:10:40 (7/2-s) 62.9mph @ 9:10:40 (1s) 61.9mph @ 9:10:42 (3s) 50.7mph @ 9:10:51 (60s) 50.1mph @ 9:10:51 (120s)	21.1mph at 9:09:53 21.4mph @ 9:09:53 (0.1s) 23.2mph @ 9:09:53 (7/2-s) 28.9mph @ 9:09:53 (1s) 38.8mph @ 9:09:53 (3s) 48.2mph @ 9:10:24 (60s) 48.8mph @ 9:10:11 (120s)	13717 / 50.8mph	65.4mph at 9:10:41 65.1mph @ 9:10:41 (0.1s) 63.0mph @ 9:10:40 (7/2-s) 63.4mph @ 9:10:40 (1s) 62.0mph @ 9:10:42 (3s) 50.7mph @ 9:10:51 (60s) 49.9mph @ 9:10:51 (120s)	23.3mph at 9:09:53 24.7mph @ 9:09:53 (7/2-s) 29.0mph @ 9:09:53 (1s) 39.8mph @ 9:09:53 (3s) 48.1mph @ 9:10:24 (60s) 48.7mph @ 9:10:11 (120s)	28915 / 50.7mph
2022-04-19 04:10:05 AM EST	999.87mb	4.77V	45.9°F 98%	54.9°F	SE (124°)	60.1mph at 9:08:56 59.9mph @ 9:08:56 (0.1s) 58.3mph @ 9:08:56 (7/2-s) 56.6mph @ 9:08:56 (1s) 54.7mph @ 9:09:45 (3s) 51.5mph @ 9:08:53 (60s) 51.6mph @ 9:09:02 (120s)	37.3mph at 9:09:14 37.5mph @ 9:09:14 (0.1s) 38.3mph @ 9:09:15 (7/2-s) 39.9mph @ 9:09:15 (1s) 44.3mph @ 9:09:16 (3s) 50.1mph @ 9:08:33 (60s) 50.8mph @ 9:09:32 (120s)	4083 / 50.6mph	61.1mph at 9:08:55 60.8mph @ 9:08:55 (0.1s) 58.5mph @ 9:08:56 (7/2-s) 56.7mph @ 9:08:56 (1s) 54.2mph @ 9:08:58 (3s) 49.8mph @ 9:08:52 (60s) 50.3mph @ 9:09:00 (120s)	26.9mph at 9:09:50 27.5mph @ 9:09:50 (0.1s) 31.1mph @ 9:09:14 (7/2-s) 35.7mph @ 9:09:15 (1s) 42.7mph @ 9:09:15 (3s) 48.9mph @ 9:09:08 (60s) 49.4mph @ 9:09:32 (120s)	13354 / 49.5mph	61.8mph at 9:08:55 61.5mph @ 9:08:55 (0.1s) 58.5mph @ 9:08:56 (7/2-s) 56.4mph @ 9:08:56 (1s) 53.5mph @ 9:09:46 (3s) 49.8mph @ 9:08:52 (60s) 50.1mph @ 9:09:00 (120s)	31.0mph at 9:09:14 33.4mph @ 9:09:14 (7/2-s) 37.0mph @ 9:09:15 (1s) 42.8mph @ 9:09:39 (3s) 48.8mph @ 9:09:08 (60s) 49.3mph @ 9:09:32 (120s)	28063 / 49.2mph
2022-04-19 04:09:05 AM EST	1000.00mb	4.77V	45.9°F 99%	55.0°F	ESE (122°)	63.3mph at 9:08:28 63.2mph @ 9:08:28 (0.1s) 62.5mph @ 9:08:28 (7/2-s) 61.0mph @ 9:08:28 (1s) 57.5mph @ 9:07:55 (3s) 52.3mph @ 9:08:06 (60s) 52.7mph @ 9:08:08	37.8mph at 9:08:13 38.2mph @ 9:08:13 (0.1s) 40.4mph @ 9:08:13 (7/2-s) 42.1mph @ 9:08:13 (1s) 44.5mph @ 9:08:14 (3s) 51.1mph @ 9:08:47 (60s) 51.4mph @ 9:08:51	4156 / 51.5mph	64.1mph at 9:08:28 63.9mph @ 9:08:28 (0.1s) 62.1mph @ 9:08:28 (7/2-s) 60.2mph @ 9:08:28 (1s) 56.7mph @ 9:07:55 (3s) 51.2mph @ 9:08:06 (60s) 51.5mph @ 9:08:08	25.5mph at 9:08:11 25.9mph @ 9:08:12 (0.1s) 31.4mph @ 9:08:12 (7/2-s) 33.7mph @ 9:08:12 (1s) 38.8mph @ 9:08:14 (3s) 49.5mph @ 9:08:47 (60s) 50.1mph @ 9:08:51	13469 / 49.9mph	64.7mph at 9:08:28 64.3mph @ 9:08:28 (0.1s) 62.7mph @ 9:08:28 (7/2-s) 60.3mph @ 9:08:28 (1s) 56.9mph @ 9:07:55 (3s) 51.0mph @ 9:08:06 (60s) 51.3mph @ 9:08:08	29.4mph at 9:08:12 31.5mph @ 9:08:13 (7/2-s) 34.1mph @ 9:08:13 (1s) 38.6mph @ 9:08:14 (3s) 49.3mph @ 9:08:47 (60s) 49.9mph @ 9:08:51 (120s)	28408 / 49.8mph

2022-04-19 04:08:04 AM EST  <b>2022-04-19 04:06:52 AM EST to 2022-04-19 04:07:52 AM EST (60s)</b>	1000.14mb	4.75V	45.9°F 98%	54.9°F	<b>ESE (123°)</b>	<b>60.4mph</b> at 9:07:45 <b>60.0mph</b> @ 9:07:45 (0.1s) <b>59.5mph</b> @ 9:07:46 (½-s) <b>59.4mph</b> @ 9:07:47 (1s) <b>58.4mph</b> @ 9:07:47 (3s) <b>53.4mph</b> @ 9:07:32 (60s) <b>51.8mph</b> @ 9:07:49 (120s)	<b>37.0mph</b> at 9:07:50 <b>37.1mph</b> @ 9:07:50 (0.1s) <b>38.0mph</b> @ 9:07:50 (½-s) <b>39.6mph</b> @ 9:07:51 (1s) <b>45.2mph</b> @ 9:07:51 (3s) <b>51.4mph</b> @ 9:07:51 (60s) <b>50.2mph</b> @ 9:06:55 (120s)	4153 / 51.5mph	<b>59.5mph</b> at 9:07:51 <b>59.4mph</b> @ 9:07:51 (0.1s) <b>58.3mph</b> @ 9:07:47 (½-s) <b>57.7mph</b> @ 9:07:47 (1s) <b>56.4mph</b> @ 9:07:47 (3s) <b>52.3mph</b> @ 9:07:32 (60s) <b>50.7mph</b> @ 9:07:49 (120s)	<b>32.7mph</b> at 9:07:50 <b>33.1mph</b> @ 9:07:50 (0.1s) <b>35.1mph</b> @ 9:07:50 (½-s) <b>37.8mph</b> @ 9:07:51 (1s) <b>44.1mph</b> @ 9:07:51 (3s) <b>50.3mph</b> @ 9:07:51 (60s) <b>48.9mph</b> @ 9:06:56 (120s)	13609 / 50.4mph	<b>61.7mph</b> at 9:07:45 <b>61.3mph</b> @ 9:07:45 (0.1s) <b>58.7mph</b> @ 9:07:46 (½-s) <b>58.6mph</b> @ 9:07:47 (1s) <b>57.3mph</b> @ 9:07:47 (3s) <b>52.1mph</b> @ 9:07:32 (60s) <b>48.8mph</b> @ 9:06:56 (120s)	<b>32.8mph</b> at 9:07:50 <b>34.0mph</b> @ 9:07:50 (½-s) <b>35.6mph</b> @ 9:07:51 (1s) <b>42.0mph</b> @ 9:07:51 (3s) <b>50.0mph</b> @ 9:07:51 (60s) <b>48.8mph</b> @ 9:06:56 (120s)	28571 / 50.1mph
2022-04-19 04:07:04 AM EST  <b>2022-04-19 04:05:52 AM EST to 2022-04-19 04:06:52 AM EST (60s)</b>	1000.02mb	4.76V	45.9°F 98%	55.0°F	<b>SE (127°)</b>	<b>62.9mph</b> at 9:06:36 <b>62.6mph</b> @ 9:06:36 (0.1s) <b>61.8mph</b> @ 9:06:37 (½-s) <b>61.8mph</b> @ 9:06:37 (1s) <b>60.9mph</b> @ 9:06:38 (3s) <b>52.0mph</b> @ 9:06:51 (60s) <b>50.6mph</b> @ 9:06:45 (120s)	<b>35.7mph</b> at 9:06:30 <b>35.8mph</b> @ 9:06:30 (0.1s) <b>37.3mph</b> @ 9:06:30 (½-s) <b>37.8mph</b> @ 9:06:31 (1s) <b>41.1mph</b> @ 9:06:32 (3s) <b>48.0mph</b> @ 9:06:04 (60s) <b>48.2mph</b> @ 9:06:07 (120s)	4196 / 52.0mph	<b>63.4mph</b> at 9:06:35 <b>62.6mph</b> @ 9:06:35 (0.1s) <b>61.1mph</b> @ 9:06:36 (½-s) <b>60.6mph</b> @ 9:06:37 (1s) <b>59.7mph</b> @ 9:06:38 (3s) <b>50.8mph</b> @ 9:06:51 (60s) <b>49.3mph</b> @ 9:06:45 (120s)	<b>23.3mph</b> at 9:06:30 <b>24.3mph</b> @ 9:06:30 (0.1s) <b>28.3mph</b> @ 9:06:30 (½-s) <b>31.8mph</b> @ 9:06:30 (1s) <b>37.2mph</b> @ 9:06:32 (3s) <b>46.6mph</b> @ 9:06:03 (60s) <b>46.8mph</b> @ 9:06:05 (120s)	13723 / 50.8mph	<b>62.2mph</b> at 9:06:37 <b>61.7mph</b> @ 9:06:37 (0.1s) <b>60.5mph</b> @ 9:06:37 (½-s) <b>60.1mph</b> @ 9:06:37 (1s) <b>59.5mph</b> @ 9:06:38 (3s) <b>50.7mph</b> @ 9:06:51 (60s) <b>49.2mph</b> @ 9:06:45 (120s)	<b>27.5mph</b> at 9:06:30 <b>30.3mph</b> @ 9:06:30 (½-s) <b>34.7mph</b> @ 9:06:30 (1s) <b>38.1mph</b> @ 9:06:32 (3s) <b>46.5mph</b> @ 9:06:03 (60s) <b>46.7mph</b> @ 9:06:05 (120s)	28919 / 50.7mph
2022-04-19 04:06:04 AM EST  <b>2022-04-19 04:04:52 AM EST to 2022-04-19 04:05:52 AM EST (60s)</b>	1000.41mb	4.79V	45.9°F 98%	54.9°F	<b>ESE (122°)</b>	<b>61.8mph</b> at 9:05:12 <b>61.3mph</b> @ 9:05:12 (0.1s) <b>58.9mph</b> @ 9:05:12 (½-s) <b>57.8mph</b> @ 9:04:54 (1s) <b>58.8mph</b> @ 9:04:52 (3s) <b>50.5mph</b> @ 9:05:27 (60s) <b>49.3mph</b> @ 9:05:30 (120s)	<b>37.0mph</b> at 9:05:27 <b>37.1mph</b> @ 9:05:28 (0.1s) <b>38.7mph</b> @ 9:05:28 (½-s) <b>40.3mph</b> @ 9:05:20 (1s) <b>43.0mph</b> @ 9:05:34 (3s) <b>48.3mph</b> @ 9:05:06 (60s) <b>48.5mph</b> @ 9:05:50 (120s)	3928 / 48.8mph	<b>59.8mph</b> at 9:05:12 <b>59.5mph</b> @ 9:05:12 (0.1s) <b>57.7mph</b> @ 9:04:54 (½-s) <b>56.1mph</b> @ 9:04:54 (1s) <b>56.9mph</b> @ 9:04:52 (3s) <b>49.1mph</b> @ 9:05:27 (60s) <b>48.1mph</b> @ 9:05:27 (120s)	<b>21.4mph</b> at 9:05:27 <b>21.8mph</b> @ 9:05:27 (0.1s) <b>25.8mph</b> @ 9:05:28 (½-s) <b>31.6mph</b> @ 9:05:28 (1s) <b>40.1mph</b> @ 9:05:30 (3s) <b>46.9mph</b> @ 9:05:06 (60s) <b>47.1mph</b> @ 9:05:50 (120s)	12769 / 47.3mph	<b>61.4mph</b> at 9:05:12 <b>61.2mph</b> @ 9:05:12 (0.1s) <b>58.5mph</b> @ 9:04:53 (½-s) <b>56.9mph</b> @ 9:04:54 (1s) <b>56.6mph</b> @ 9:04:52 (3s) <b>49.0mph</b> @ 9:05:26 (60s) <b>47.9mph</b> @ 9:05:27 (120s)	<b>25.6mph</b> at 9:05:27 <b>28.0mph</b> @ 9:05:28 (½-s) <b>32.6mph</b> @ 9:05:28 (1s) <b>40.3mph</b> @ 9:05:28 (3s) <b>46.8mph</b> @ 9:05:06 (60s) <b>47.0mph</b> @ 9:05:50 (120s)	26898 / 47.2mph
2022-04-19 04:05:05 AM EST  <b>2022-04-19 04:03:52 AM EST to 2022-04-19 04:04:52 AM EST (60s)</b>	1000.17mb	4.79V	45.9°F 98%	54.9°F	<b>SE (126°)</b>	<b>63.1mph</b> at 9:04:48 <b>62.8mph</b> @ 9:04:48 (0.1s) <b>62.1mph</b> @ 9:04:49 (½-s) <b>61.9mph</b> @ 9:04:49 (1s) <b>61.3mph</b> @ 9:04:49 (3s) <b>49.9mph</b> @ 9:04:01 (60s) <b>52.1mph</b> @ 9:03:57 (120s)	<b>33.9mph</b> at 9:04:14 <b>34.0mph</b> @ 9:04:14 (0.1s) <b>35.6mph</b> @ 9:04:14 (½-s) <b>37.8mph</b> @ 9:04:14 (1s) <b>40.0mph</b> @ 9:04:15 (3s) <b>47.9mph</b> @ 9:04:17 (60s) <b>48.7mph</b> @ 9:04:45 (120s)	3897 / 48.4mph	<b>63.3mph</b> at 9:04:45 <b>63.1mph</b> @ 9:04:45 (0.1s) <b>61.7mph</b> @ 9:04:46 (½-s) <b>60.9mph</b> @ 9:04:48 (1s) <b>60.2mph</b> @ 9:04:49 (3s) <b>49.0mph</b> @ 9:03:59 (60s) <b>51.3mph</b> @ 9:03:58 (120s)	<b>25.8mph</b> at 9:04:14 <b>26.1mph</b> @ 9:04:14 (0.1s) <b>29.2mph</b> @ 9:04:14 (½-s) <b>33.2mph</b> @ 9:04:14 (1s) <b>37.0mph</b> @ 9:04:14 (3s) <b>46.6mph</b> @ 9:04:45 (60s) <b>47.6mph</b> @ 9:04:45 (120s)	12701 / 47.1mph	<b>65.1mph</b> at 9:04:45 <b>64.4mph</b> @ 9:04:45 (0.1s) <b>61.7mph</b> @ 9:04:49 (½-s) <b>61.2mph</b> @ 9:04:48 (1s) <b>59.9mph</b> @ 9:04:49 (3s) <b>48.5mph</b> @ 9:04:00 (60s) <b>50.9mph</b> @ 9:03:57 (120s)	<b>25.1mph</b> at 9:04:14 <b>29.1mph</b> @ 9:04:14 (½-s) <b>33.4mph</b> @ 9:04:14 (1s) <b>37.1mph</b> @ 9:04:14 (3s) <b>46.4mph</b> @ 9:04:15 (60s) <b>47.3mph</b> @ 9:04:45 (120s)	26744 / 46.9mph
2022-04-19 04:04:05 AM EST  <b>2022-04-19 04:02:52 AM EST to 2022-04-19 04:03:52 AM EST (60s)</b>	1000.39mb	4.79V	45.9°F 98%	54.9°F	<b>SE (126°)</b>	<b>60.8mph</b> at 9:03:45 <b>60.6mph</b> @ 9:03:45 (0.1s) <b>60.0mph</b> @ 9:03:45 (½-s) <b>59.2mph</b> @ 9:03:45 (1s) <b>58.7mph</b> @ 9:03:47 (3s) <b>54.9mph</b> @ 9:02:57 (60s) <b>54.0mph</b> @ 9:03:03 (120s)	<b>31.9mph</b> at 9:03:18 <b>32.1mph</b> @ 9:03:18 (0.1s) <b>33.6mph</b> @ 9:03:18 (½-s) <b>36.2mph</b> @ 9:03:18 (1s) <b>41.9mph</b> @ 9:03:20 (3s) <b>49.3mph</b> @ 9:03:44 (60s) <b>51.5mph</b> @ 9:03:41 (120s)	3990 / 49.5mph	<b>61.2mph</b> at 9:03:03 <b>60.9mph</b> @ 9:03:03 (0.1s) <b>59.9mph</b> @ 9:03:45 (½-s) <b>58.5mph</b> @ 9:03:45 (1s) <b>57.7mph</b> @ 9:03:47 (3s) <b>54.1mph</b> @ 9:02:57 (60s) <b>53.2mph</b> @ 9:03:03 (120s)	<b>17.9mph</b> at 9:03:18 <b>18.4mph</b> @ 9:03:18 (0.1s) <b>21.9mph</b> @ 9:03:18 (½-s) <b>27.2mph</b> @ 9:03:18 (1s) <b>36.9mph</b> @ 9:03:19 (3s) <b>48.4mph</b> @ 9:03:48 (60s) <b>50.6mph</b> @ 9:03:41 (120s)	13129 / 48.6mph	<b>62.2mph</b> at 9:03:03 <b>61.7mph</b> @ 9:03:03 (0.1s) <b>59.8mph</b> @ 9:03:45 (½-s) <b>58.4mph</b> @ 9:03:47 (1s) <b>57.8mph</b> @ 9:03:47 (3s) <b>53.8mph</b> @ 9:02:56 (60s) <b>52.7mph</b> @ 9:03:03 (120s)	<b>22.6mph</b> at 9:03:18 <b>25.3mph</b> @ 9:03:18 (0.1s) <b>29.4mph</b> @ 9:03:18 (½-s) <b>36.7mph</b> @ 9:03:19 (1s) <b>47.9mph</b> @ 9:03:48 (60s) <b>50.1mph</b> @ 9:03:41 (120s)	27392 / 48.1mph
2022-04-19 04:03:05 AM EST  <b>2022-04-19 04:01:52 AM EST to 2022-04-19 04:02:52 AM EST (60s)</b>	1000.55mb	4.77V	45.9°F 98%	54.9°F	<b>SE (126°)</b>	<b>65.4mph</b> at 9:02:15 <b>64.9mph</b> @ 9:02:15 (0.1s) <b>63.4mph</b> @ 9:02:12 (½-s) <b>62.5mph</b> @ 9:02:16 (1s) <b>61.7mph</b> @ 9:02:16 (3s) <b>54.6mph</b> @ 9:02:16 (60s) <b>54.1mph</b> @ 9:02:16 (120s)	<b>38.8mph</b> at 9:01:56 <b>39.0mph</b> @ 9:01:56 (0.1s) <b>39.3mph</b> @ 9:01:56 (½-s) <b>40.1mph</b> @ 9:01:56 (1s) <b>45.4mph</b> @ 9:01:57 (3s) <b>53.0mph</b> @ 9:01:57 (60s) <b>53.2mph</b> @ 9:01:58 (120s)	4409 / 54.5mph	<b>69.0mph</b> at 9:02:11 <b>66.2mph</b> @ 9:02:11 (0.1s) <b>63.4mph</b> @ 9:02:11 (½-s) <b>62.2mph</b> @ 9:02:12 (1s) <b>60.6mph</b> @ 9:02:14 (3s) <b>53.6mph</b> @ 9:02:16 (60s) <b>53.1mph</b> @ 9:02:49 (120s)	<b>34.5mph</b> at 9:01:55 <b>34.8mph</b> @ 9:01:55 (0.1s) <b>37.9mph</b> @ 9:01:55 (½-s) <b>37.9mph</b> @ 9:01:56 (1s) <b>43.5mph</b> @ 9:01:57 (3s) <b>52.0mph</b> @ 9:01:57 (60s) <b>52.0mph</b> @ 9:01:58 (120s)	14485 / 53.6mph	<b>68.1mph</b> at 9:02:11 <b>66.8mph</b> @ 9:02:11 (0.1s) <b>64.6mph</b> @ 9:02:11 (½-s) <b>62.8mph</b> @ 9:02:12 (1s) <b>60.7mph</b> @ 9:02:14 (3s) <b>53.3mph</b> @ 9:02:51 (60s) <b>52.7mph</b> @ 9:02:49 (120s)	<b>29.7mph</b> at 9:01:55 <b>32.1mph</b> @ 9:01:56 (0.1s) <b>36.4mph</b> @ 9:01:56 (½-s) <b>43.4mph</b> @ 9:01:56 (1s) <b>51.4mph</b> @ 9:01:57 (3s) <b>51.6mph</b> @ 9:01:58 (60s)	30445 / 53.4mph
2022-04-19 04:02:04 AM EST	1000.31mb	4.78V	45.9°F 98%	54.9°F	<b>SE (129°)</b>	<b>63.7mph</b> at 9:01:33 <b>63.2mph</b> @ 9:01:33 (0.1s)	<b>39.2mph</b> at 9:01:00 <b>39.4mph</b> @ 9:01:00 (0.1s)	4317 / 53.4mph	<b>64.3mph</b> at 9:01:25 <b>63.6mph</b> @ 9:01:25 (0.1s)	<b>30.9mph</b> at 9:00:52 <b>32.2mph</b> @ 9:01:14 (0.1s)	14202 / 52.6mph	<b>66.8mph</b> at 9:01:33 <b>65.9mph</b> @ 9:01:33 (0.1s)	<b>32.2mph</b> at 9:01:07 <b>36.4mph</b> @ 9:01:00 (½-s)	29667 / 52.0mph

2022-04-19 04:00:52 AM EST to 2022-04-19 04:01:52 AM EST (60s)						62.0mph @ 9:01:28 (7/2-s) 61.3mph @ 9:01:28 (1s) 59.8mph @ 9:01:29 (3s) 53.9mph @ 9:01:42 (60s) 53.4mph @ 9:01:41 (120s)	40.1mph @ 9:01:01 (7/2-s) 40.7mph @ 9:01:01 (1s) 43.5mph @ 9:01:02 (3s) 52.7mph @ 9:01:23 (60s) 51.3mph @ 9:00:52 (120s)				62.1mph @ 9:01:25 (7/2-s) 62.0mph @ 9:01:25 (1s) 59.3mph @ 9:01:26 (3s) 52.9mph @ 9:01:42 (60s) 52.3mph @ 9:01:40 (120s)	37.9mph @ 9:01:14 (7/2-s) 40.5mph @ 9:01:01 (1s) 43.5mph @ 9:01:02 (3s) 51.6mph @ 9:01:23 (60s) 50.0mph @ 9:00:52 (120s)				62.3mph @ 9:01:24 (7/2-s) 61.9mph @ 9:01:25 (1s) 58.8mph @ 9:01:26 (3s) 52.4mph @ 9:01:42 (60s) 51.9mph @ 9:01:40 (120s)	38.9mph @ 9:01:00 (1s) 42.1mph @ 9:01:02 (3s) 51.2mph @ 9:01:23 (60s) 49.8mph @ 9:00:52 (120s)
2022-04-19 04:01:05 AM EST  2022-04-19 03:59:52 AM EST to 2022-04-19 04:00:52 AM EST (60s)	1000.91mb	4.79V	45.9°F 98%	54.9°F	SE (124°)	67.0mph at 9:00:20 66.7mph @ 9:00:20 (0.1s) 66.1mph @ 9:00:20 (7/2-s) 65.5mph @ 9:00:21 (1s) 63.2mph @ 9:00:22 (3s) 53.3mph @ 9:00:31 (60s) 51.3mph @ 9:00:51 (120s)	39.0mph at 9:00:16 39.1mph @ 9:00:16 (0.1s) 41.0mph @ 9:00:16 (7/2-s) 43.6mph @ 9:00:16 (1s) 48.2mph @ 9:59:54 (3s) 49.4mph @ 9:59:55 (60s) 49.6mph @ 9:00:03 (120s)	4287 / 53.1mph		66.2mph at 9:00:20 65.9mph @ 9:00:20 (0.1s) 65.1mph @ 9:00:20 (7/2-s) 64.5mph @ 9:00:20 (1s) 62.1mph @ 9:00:22 (3s) 52.2mph @ 9:00:31 (60s) 50.1mph @ 9:00:51 (120s)	29.1mph at 9:00:48 30.0mph @ 9:00:48 (0.1s) 33.2mph @ 9:00:48 (7/2-s) 38.1mph @ 9:00:48 (1s) 46.2mph @ 9:59:54 (3s) 48.1mph @ 9:59:55 (60s) 48.3mph @ 9:00:03 (120s)	13994 / 51.8mph		66.7mph at 9:00:19 66.0mph @ 9:00:19 (0.1s) 64.1mph @ 9:00:20 (7/2-s) 63.7mph @ 9:00:20 (1s) 61.4mph @ 9:00:22 (3s) 51.9mph @ 9:00:31 (60s) 49.8mph @ 9:00:51 (120s)	31.5mph at 9:00:48 33.5mph @ 9:00:48 (7/2-s) 37.9mph @ 9:00:48 (1s) 45.9mph @ 9:00:50 (3s) 47.9mph @ 9:59:54 (60s) 48.0mph @ 9:00:03 (120s)	29366 / 51.5mph	
2022-04-19 04:00:04 AM EST  2022-04-19 03:58:52 AM EST to 2022-04-19 03:59:52 AM EST (60s)	1001.05mb	4.77V	45.9°F 98%	54.9°F	SE (125°)	59.1mph at 8:59:41 58.9mph @ 8:59:41 (0.1s) 58.7mph @ 8:59:41 (7/2-s) 58.2mph @ 8:59:42 (1s) 56.5mph @ 8:59:42 (3s) 50.3mph @ 8:58:52 (60s) 50.4mph @ 8:58:58 (120s)	35.3mph at 8:59:29 35.5mph @ 8:59:29 (0.1s) 35.1mph @ 8:59:30 (7/2-s) 37.5mph @ 8:59:30 (1s) 39.8mph @ 8:59:31 (3s) 48.2mph @ 8:59:38 (60s) 49.5mph @ 8:59:24 (120s)	3995 / 49.6mph		59.8mph at 8:59:31 59.5mph @ 8:59:31 (0.1s) 57.9mph @ 8:59:41 (7/2-s) 57.1mph @ 8:59:42 (1s) 55.5mph @ 8:59:42 (3s) 49.1mph @ 8:58:52 (60s) 49.3mph @ 8:58:56 (120s)	26.0mph at 8:59:29 26.4mph @ 8:59:29 (0.1s) 28.5mph @ 8:59:29 (7/2-s) 32.7mph @ 8:59:30 (1s) 36.9mph @ 8:59:30 (3s) 46.7mph @ 8:59:37 (60s) 48.3mph @ 8:59:31 (120s)	13042 / 48.3mph		61.2mph at 8:59:10 60.3mph @ 8:59:10 (0.1s) 58.9mph @ 8:59:41 (7/2-s) 57.7mph @ 8:59:42 (1s) 55.4mph @ 8:59:42 (3s) 48.5mph @ 8:58:52 (60s) 48.8mph @ 8:58:54 (120s)	26.4mph at 8:59:29 28.6mph @ 8:59:29 (7/2-s) 32.2mph @ 8:59:30 (1s) 35.6mph @ 8:59:30 (3s) 46.4mph @ 8:59:37 (60s) 47.9mph @ 8:59:31 (120s)	27402 / 48.1mph	
2022-04-19 03:59:05 AM EST  2022-04-19 03:57:52 AM EST to 2022-04-19 03:58:52 AM EST (60s)	1001.16mb	4.75V	45.9°F 98%	54.9°F	SE (128°)	62.8mph at 8:58:31 62.5mph @ 8:58:31 (0.1s) 60.8mph @ 8:58:33 (7/2-s) 61.1mph @ 8:57:52 (1s) 59.9mph @ 8:57:53 (3s) 51.5mph @ 8:58:03 (60s) 50.7mph @ 8:58:36 (120s)	36.6mph at 8:58:44 36.8mph @ 8:58:44 (0.1s) 37.6mph @ 8:58:44 (7/2-s) 39.6mph @ 8:58:44 (1s) 42.3mph @ 8:58:44 (3s) 49.7mph @ 8:58:24 (60s) 49.6mph @ 8:57:52 (120s)	4062 / 50.4mph		66.3mph at 8:58:31 65.3mph @ 8:58:31 (0.1s) 60.7mph @ 8:58:33 (7/2-s) 60.2mph @ 8:58:33 (1s) 57.9mph @ 8:57:53 (3s) 50.6mph @ 8:58:03 (60s) 49.6mph @ 8:58:35 (120s)	29.1mph at 8:58:43 29.6mph @ 8:58:43 (0.1s) 31.6mph @ 8:58:44 (7/2-s) 34.0mph @ 8:58:44 (1s) 39.3mph @ 8:58:44 (3s) 48.6mph @ 8:58:24 (60s) 48.5mph @ 8:57:52 (120s)	13262 / 49.1mph		64.6mph at 8:58:31 64.1mph @ 8:58:31 (0.1s) 60.8mph @ 8:58:31 (7/2-s) 60.1mph @ 8:57:52 (1s) 58.8mph @ 8:57:53 (3s) 50.0mph @ 8:58:03 (60s) 49.1mph @ 8:58:35 (120s)	28.1mph at 8:58:43 31.3mph @ 8:58:44 (7/2-s) 34.3mph @ 8:58:44 (1s) 38.8mph @ 8:58:44 (3s) 48.0mph @ 8:58:24 (60s) 48.1mph @ 8:57:52 (120s)	27681 / 48.6mph	
2022-04-19 03:58:05 AM EST  2022-04-19 03:56:52 AM EST to 2022-04-19 03:57:52 AM EST (60s)	1000.76mb	4.74V	45.8°F 98%	54.9°F	SE (127°)	62.4mph at 8:57:51 62.3mph @ 8:57:51 (0.1s) 61.7mph @ 8:57:51 (7/2-s) 61.0mph @ 8:57:51 (1s) 56.8mph @ 8:57:51 (3s) 50.2mph @ 8:57:51 (60s) 50.5mph @ 8:56:52 (120s)	39.0mph at 8:57:28 39.2mph @ 8:57:28 (0.1s) 39.9mph @ 8:57:27 (7/2-s) 40.1mph @ 8:57:28 (1s) 42.4mph @ 8:57:28 (3s) 48.2mph @ 8:56:59 (60s) 49.2mph @ 8:57:37 (120s)	4056 / 50.3mph		62.4mph at 8:57:51 62.3mph @ 8:57:51 (0.1s) 61.6mph @ 8:57:51 (7/2-s) 60.2mph @ 8:57:51 (1s) 56.2mph @ 8:57:21 (3s) 49.2mph @ 8:57:51 (60s) 49.3mph @ 8:56:52 (120s)	27.6mph at 8:56:56 28.1mph @ 8:56:56 (0.1s) 34.7mph @ 8:56:56 (7/2-s) 37.5mph @ 8:57:27 (1s) 39.9mph @ 8:57:28 (3s) 47.1mph @ 8:56:58 (60s) 48.1mph @ 8:57:37 (120s)	13300 / 49.3mph		63.4mph at 8:57:51 63.1mph @ 8:57:51 (0.1s) 61.8mph @ 8:57:51 (7/2-s) 60.4mph @ 8:57:51 (1s) 55.5mph @ 8:57:21 (3s) 48.6mph @ 8:57:51 (60s) 49.0mph @ 8:56:52 (120s)	30.4mph at 8:56:56 34.9mph @ 8:57:44 (7/2-s) 37.0mph @ 8:57:27 (1s) 38.9mph @ 8:57:28 (3s) 46.6mph @ 8:56:59 (60s) 47.7mph @ 8:57:36 (120s)	27738 / 48.7mph	
2022-04-19 03:57:05 AM EST  2022-04-19 03:55:48 AM EST to 2022-04-19 03:56:48 AM EST (60s)	1001.18mb	4.81V	45.8°F 98%	54.9°F	SE (125°)	62.4mph at 8:56:33 61.9mph @ 8:56:33 (0.1s) 60.3mph @ 8:56:11 (7/2-s) 59.4mph @ 8:56:12 (1s) 57.3mph @ 8:56:34 (3s) 52.1mph @ 8:55:52 (60s) 51.2mph @ 8:55:48 (120s)	35.3mph at 8:55:57 35.4mph @ 8:55:57 (0.1s) 36.2mph @ 8:55:57 (7/2-s) 37.1mph @ 8:55:57 (1s) 38.9mph @ 8:55:59 (3s) 48.3mph @ 8:56:32 (60s) 50.3mph @ 8:56:30 (120s)	3944 / 49.0mph		64.6mph at 8:56:33 63.5mph @ 8:56:33 (0.1s) 60.0mph @ 8:56:11 (7/2-s) 58.9mph @ 8:56:12 (1s) 56.6mph @ 8:56:34 (3s) 50.9mph @ 8:55:51 (60s) 50.2mph @ 8:55:48 (120s)	23.3mph at 8:55:59 23.6mph @ 8:55:59 (0.1s) 25.9mph @ 8:56:59 (7/2-s) 29.5mph @ 8:56:00 (1s) 36.3mph @ 8:56:00 (3s) 47.3mph @ 8:56:32 (60s) 49.3mph @ 8:56:47 (120s)	12908 / 47.8mph		66.3mph at 8:56:32 65.6mph @ 8:56:33 (0.1s) 59.9mph @ 8:56:33 (7/2-s) 58.4mph @ 8:56:07 (1s) 56.2mph @ 8:56:34 (3s) 50.6mph @ 8:55:51 (60s) 49.8mph @ 8:55:48 (120s)	26.6mph at 8:55:59 29.3mph @ 8:55:59 (7/2-s) 32.0mph @ 8:55:59 (1s) 35.5mph @ 8:55:59 (3s) 46.8mph @ 8:56:31 (60s) 48.9mph @ 8:56:29 (120s)	27088 / 47.5mph	
2022-04-19 03:56:04 AM EST  2022-04-19 03:54:48 AM EST to 2022-04-19	1000.95mb	4.78V	45.8°F 98%	54.9°F	SE (125°)	66.9mph at 8:54:55 66.6mph @ 8:54:55 (0.1s) 66.2mph @ 8:54:56 (7/2-s) 65.5mph @ 8:54:56 (1s) 61.1mph @ 8:54:57 (3s)	40.9mph at 8:55:36 41.1mph @ 8:55:36 (0.1s) 42.3mph @ 8:55:36 (7/2-s) 42.5mph @ 8:55:36 (1s) 44.8mph @ 8:55:37 (3s)	4197 / 52.0mph		67.4mph at 8:54:55 66.9mph @ 8:54:55 (0.1s) 66.0mph @ 8:54:55 (7/2-s) 65.0mph @ 8:54:56 (1s) 60.4mph @ 8:54:57 (3s)	31.4mph at 8:55:24 32.0mph @ 8:55:24 (0.1s) 35.6mph @ 8:55:25 (7/2-s) 40.2mph @ 8:55:25 (1s) 43.3mph @ 8:55:37 (3s)	13718 / 50.8mph		67.7mph at 8:54:55 67.1mph @ 8:54:55 (0.1s) 66.1mph @ 8:54:55 (7/2-s) 64.6mph @ 8:54:56 (1s) 59.9mph @ 8:54:57 (3s)	31.6mph at 8:55:24 34.5mph @ 8:55:25 (7/2-s) 39.5mph @ 8:55:25 (1s) 43.1mph @ 8:55:37 (3s) 48.8mph @ 8:54:51 (60s)	28763 / 50.4mph	

03:55:48 AM EST (60s)						52.6mph @ 8:55:32 (60s) 51.6mph @ 8:55:33 (120s)	50.2mph @ 8:54:51 (60s) 49.5mph @ 8:54:49 (120s)				51.5mph @ 8:55:33 (60s) 50.6mph @ 8:55:33 (120s)	49.2mph @ 8:54:52 (60s) 48.6mph @ 8:54:48 (120s)			51.2mph @ 8:55:33 (60s) 50.2mph @ 8:55:33 (120s)	48.1mph @ 8:54:48 (120s)	
2022-04-19 03:55:05 AM EST						62.4mph at 8:54:26 62.0mph @ 8:54:26 (0.1s) 60.8mph @ 8:54:26 (7/2-s)	39.0mph at 8:54:18 39.1mph @ 8:54:18 (0.1s) 40.3mph @ 8:54:19 (7/2-s)			4076 / 50.5mph	63.8mph at 8:54:26 62.9mph @ 8:54:26 (0.1s) 61.4mph @ 8:54:26 (7/2-s)	31.4mph at 8:54:18 32.2mph @ 8:54:18 (0.1s) 36.6mph @ 8:54:18 (7/2-s)			64.9mph at 8:54:26 64.2mph @ 8:54:26 (0.1s) 61.8mph @ 8:54:26 (7/2-s)	30.6mph at 8:54:18 33.8mph @ 8:54:18 (7/2-s) 36.4mph @ 8:54:18 (7/2-s)	28031 / 49.2mph
2022-04-19 03:53:48 AM EST to 2022-04-19 03:54:48 AM EST (60s)	1001.12mb	4.78V	45.8°F 98%	54.8°F	SE (127°)	60.0mph @ 8:54:27 (1s) 56.5mph @ 8:54:29 (3s) 51.1mph @ 8:54:13 (60s) 52.5mph @ 8:53:56 (120s)	41.4mph @ 8:54:18 (1s) 42.8mph @ 8:54:18 (3s) 48.5mph @ 8:53:48 (60s) 49.5mph @ 8:54:42 (120s)				59.6mph @ 8:54:27 (1s) 56.1mph @ 8:54:29 (3s) 50.3mph @ 8:54:12 (60s) 51.6mph @ 8:53:54 (120s)	39.8mph @ 8:54:16 (1s) 41.8mph @ 8:54:16 (3s) 47.7mph @ 8:53:48 (60s) 48.7mph @ 8:54:47 (120s)			59.3mph @ 8:54:27 (1s) 55.3mph @ 8:54:29 (3s) 49.8mph @ 8:54:13 (60s) 51.1mph @ 8:53:55 (120s)	47.0mph @ 8:53:48 (60s) 48.1mph @ 8:54:42 (120s)	
2022-04-19 03:54:05 AM EST						60.6mph at 8:53:26 60.5mph @ 8:53:26 (0.1s) 59.9mph @ 8:53:26 (7/2-s) 59.2mph @ 8:53:26 (1s) 56.7mph @ 8:53:27 (3s) 56.3mph @ 8:52:48 (60s) 56.5mph @ 8:52:50 (120s)	34.7mph at 8:52:56 34.9mph @ 8:52:56 (0.1s) 35.4mph @ 8:52:56 (7/2-s) 36.2mph @ 8:52:56 (1s) 41.7mph @ 8:53:10 (3s) 48.4mph @ 8:53:42 (60s) 52.4mph @ 8:53:47 (120s)			3909 / 48.5mph	61.3mph at 8:53:25 60.9mph @ 8:53:25 (0.1s) 59.6mph @ 8:53:26 (7/2-s) 58.4mph @ 8:53:26 (1s) 55.7mph @ 8:53:27 (3s) 55.3mph @ 8:52:48 (60s) 55.5mph @ 8:52:49 (120s)	28.1mph at 8:52:56 28.7mph @ 8:52:56 (0.1s) 31.4mph @ 8:52:56 (7/2-s) 35.8mph @ 8:52:56 (1s) 40.4mph @ 8:52:56 (3s) 47.7mph @ 8:53:41 (60s) 51.5mph @ 8:53:47 (120s)			61.6mph at 8:53:25 61.3mph @ 8:53:25 (0.1s) 59.6mph @ 8:53:26 (7/2-s) 58.2mph @ 8:53:26 (1s) 55.3mph @ 8:53:26 (3s) 54.8mph @ 8:52:48 (60s) 55.1mph @ 8:52:50 (120s)	25.4mph at 8:52:56 27.8mph @ 8:52:56 (7/2-s) 32.8mph @ 8:52:56 (1s) 39.1mph @ 8:52:57 (3s) 47.0mph @ 8:53:40 (60s) 51.0mph @ 8:53:47 (120s)	26855 / 47.1mph
2022-04-19 03:53:04 AM EST						73.8mph at 8:52:06 73.4mph @ 8:52:06 (0.1s) 71.6mph @ 8:52:07 (7/2-s) 70.0mph @ 8:52:07 (1s) 68.8mph @ 8:52:08 (3s) 58.7mph @ 8:52:10 (60s) 56.7mph @ 8:52:24 (120s)	38.7mph at 8:51:53 38.9mph @ 8:51:53 (0.1s) 41.4mph @ 8:51:54 (7/2-s) 44.5mph @ 8:51:54 (1s) 48.0mph @ 8:51:56 (3s) 56.2mph @ 8:52:47 (60s) 53.4mph @ 8:52:48 (120s)			4555 / 56.3mph	74.5mph at 8:52:06 74.2mph @ 8:52:06 (0.1s) 71.2mph @ 8:52:06 (7/2-s) 69.2mph @ 8:52:06 (1s) 67.9mph @ 8:52:08 (3s) 57.6mph @ 8:52:10 (60s) 55.7mph @ 8:52:24 (120s)	30.1mph at 8:51:53 30.7mph @ 8:51:53 (0.1s) 33.1mph @ 8:51:53 (7/2-s) 38.6mph @ 8:51:54 (1s) 45.6mph @ 8:51:55 (3s) 55.2mph @ 8:52:47 (60s) 52.5mph @ 8:52:48 (120s)			75.3mph at 8:52:06 74.9mph @ 8:52:06 (0.1s) 72.5mph @ 8:52:06 (7/2-s) 69.9mph @ 8:52:06 (1s) 68.4mph @ 8:52:08 (3s) 57.3mph @ 8:52:12 (60s) 55.4mph @ 8:52:24 (120s)	32.9mph at 8:51:53 34.3mph @ 8:51:53 (7/2-s) 38.4mph @ 8:51:54 (1s) 45.1mph @ 8:51:55 (3s) 54.8mph @ 8:52:47 (60s) 52.2mph @ 8:51:48 (120s)	31312 / 54.9mph
2022-04-19 03:52:05 AM EST						69.4mph at 8:51:29 69.0mph @ 8:51:29 (0.1s) 68.7mph @ 8:51:30 (7/2-s) 68.4mph @ 8:51:30 (1s) 66.6mph @ 8:51:31 (3s) 56.6mph @ 8:51:47 (60s) 53.4mph @ 8:51:47 (120s)	40.0mph at 8:50:49 40.2mph @ 8:50:49 (0.1s) 41.7mph @ 8:50:54 (7/2-s) 42.9mph @ 8:50:49 (1s) 45.2mph @ 8:50:49 (3s) 50.0mph @ 8:50:49 (60s) 51.0mph @ 8:51:06 (120s)			4586 / 56.7mph	70.6mph at 8:51:12 70.2mph @ 8:51:12 (0.1s) 69.0mph @ 8:51:28 (7/2-s) 67.2mph @ 8:51:29 (1s) 65.8mph @ 8:51:31 (3s) 55.6mph @ 8:51:47 (60s) 52.5mph @ 8:51:47 (120s)	27.8mph at 8:50:48 36.0mph @ 8:50:53 (0.1s) 38.4mph @ 8:50:54 (7/2-s) 40.1mph @ 8:50:54 (1s) 44.8mph @ 8:50:49 (3s) 49.2mph @ 8:50:49 (60s) 50.0mph @ 8:51:06 (120s)			72.1mph at 8:51:12 71.3mph @ 8:51:12 (0.1s) 69.0mph @ 8:51:28 (7/2-s) 67.2mph @ 8:51:29 (1s) 65.6mph @ 8:51:31 (3s) 55.3mph @ 8:51:47 (60s) 52.2mph @ 8:51:47 (120s)	35.2mph at 8:50:53 39.5mph @ 8:50:54 (7/2-s) 41.2mph @ 8:50:54 (1s) 44.0mph @ 8:50:48 (3s) 48.9mph @ 8:50:49 (60s) 49.8mph @ 8:51:06 (120s)	31547 / 55.3mph
2022-04-19 03:51:04 AM EST						67.8mph at 8:50:40 67.6mph @ 8:50:40 (0.1s) 66.8mph @ 8:50:41 (7/2-s) 65.4mph @ 8:50:41 (1s) 62.8mph @ 8:50:41 (3s) 52.8mph @ 8:49:48 (60s) 51.9mph @ 8:50:42 (120s)	35.8mph at 8:49:56 36.1mph @ 8:49:56 (0.1s) 37.8mph @ 8:49:56 (7/2-s) 39.0mph @ 8:50:04 (1s) 42.0mph @ 8:49:57 (3s) 47.7mph @ 8:50:27 (60s) 50.8mph @ 8:50:22 (120s)			4044 / 50.2mph	69.4mph at 8:50:40 69.2mph @ 8:50:40 (0.1s) 67.7mph @ 8:50:40 (7/2-s) 65.1mph @ 8:50:41 (1s) 62.4mph @ 8:50:41 (3s) 51.3mph @ 8:49:48 (60s) 50.7mph @ 8:50:42 (120s)	29.8mph at 8:49:48 31.2mph @ 8:49:56 (0.1s) 35.8mph @ 8:49:56 (7/2-s) 38.3mph @ 8:50:04 (1s) 41.3mph @ 8:49:56 (3s) 46.7mph @ 8:50:30 (60s) 49.5mph @ 8:50:22 (120s)			72.3mph at 8:50:40 71.9mph @ 8:50:40 (0.1s) 68.2mph @ 8:50:40 (7/2-s) 65.1mph @ 8:50:41 (1s) 61.9mph @ 8:50:41 (3s) 51.3mph @ 8:49:48 (60s) 50.6mph @ 8:50:42 (120s)	28.6mph at 8:49:56 33.5mph @ 8:49:56 (7/2-s) 35.2mph @ 8:49:56 (1s) 39.4mph @ 8:49:56 (3s) 46.5mph @ 8:50:30 (60s) 49.5mph @ 8:50:22 (120s)	27986 / 49.1mph
2022-04-19 03:50:04 AM EST						63.5mph at 8:49:20 63.3mph @ 8:49:20 (0.1s) 62.8mph @ 8:49:20 (7/2-s) 62.4mph @ 8:49:21 (1s) 61.4mph @ 8:49:23 (3s) 54.6mph @ 8:49:34 (60s) 51.5mph @ 8:49:45 (120s)	35.7mph at 8:49:36 35.8mph @ 8:49:36 (0.1s) 36.7mph @ 8:49:36 (7/2-s) 37.3mph @ 8:49:37 (1s) 40.6mph @ 8:49:38 (3s) 50.0mph @ 8:48:48 (60s) 47.7mph @ 8:48:48 (120s)			4268 / 52.9mph	65.6mph at 8:49:19 64.2mph @ 8:49:19 (0.1s) 62.1mph @ 8:49:20 (7/2-s) 61.7mph @ 8:49:20 (1s) 60.4mph @ 8:49:23 (3s) 53.1mph @ 8:49:34 (60s) 50.2mph @ 8:49:45 (120s)	23.4mph at 8:49:40 25.2mph @ 8:49:40 (0.1s) 30.1mph @ 8:49:40 (7/2-s) 33.0mph @ 8:49:36 (1s) 38.4mph @ 8:49:37 (3s) 48.7mph @ 8:48:48 (60s) 46.3mph @ 8:48:48 (120s)			65.1mph at 8:49:03 64.7mph @ 8:49:03 (0.1s) 61.6mph @ 8:49:04 (7/2-s) 61.6mph @ 8:49:20 (1s) 60.2mph @ 8:49:22 (3s) 53.2mph @ 8:49:34 (60s) 50.1mph @ 8:49:45 (120s)	26.3mph at 8:49:36 28.8mph @ 8:49:36 (7/2-s) 31.5mph @ 8:49:36 (1s) 37.6mph @ 8:49:37 (3s) 46.6mph @ 8:48:48 (60s) 46.3mph @ 8:48:48 (120s)	29281 / 51.3mph



2022-04-19 03:49:05 AM EST						<b>62.6mph</b> at 8:48:44	<b>41.3mph</b> at 8:47:53			<b>63.6mph</b> at 8:48:44	<b>34.0mph</b> at 8:47:55		<b>63.2mph</b> at 8:48:44	<b>35.5mph</b> at 8:47:55	
<b>2022-04-19 03:47:48 AM EST to 2022-04-19 03:48:48 AM EST (60s)</b>	1001.02mb	4.78V	45.8°F 98%	54.8°F	<b>ESE (123°)</b>	<b>62.5mph</b> @ 8:48:44 (0.1s) <b>61.5mph</b> @ 8:48:44 (7-s) <b>60.0mph</b> @ 8:48:44 (1s) <b>58.4mph</b> @ 8:48:47 (3s) <b>50.1mph</b> @ 8:48:47 (60s) <b>47.7mph</b> @ 8:47:48 (120s)	<b>41.5mph</b> @ 8:48:53 (0.1s) <b>41.8mph</b> @ 8:47:53 (7-s) <b>42.3mph</b> @ 8:47:53 (1s) <b>43.3mph</b> @ 8:47:54 (3s) <b>45.3mph</b> @ 8:47:54 (60s) <b>46.7mph</b> @ 8:48:13 (120s)	4036 / 50.1mph		<b>63.4mph</b> @ 8:48:44 (0.1s) <b>61.5mph</b> @ 8:48:44 (7-s) <b>59.5mph</b> @ 8:48:44 (1s) <b>57.8mph</b> @ 8:48:45 (3s) <b>48.8mph</b> @ 8:48:47 (60s) <b>46.3mph</b> @ 8:48:47 (120s)	<b>34.4mph</b> @ 8:47:55 (0.1s) <b>39.8mph</b> @ 8:47:55 (7-s) <b>40.2mph</b> @ 8:47:53 (1s) <b>41.5mph</b> @ 8:47:55 (3s) <b>43.8mph</b> @ 8:47:48 (60s) <b>45.3mph</b> @ 8:48:13 (120s)	13186 / 48.8mph	<b>63.1mph</b> @ 8:48:44 (0.1s) <b>61.5mph</b> @ 8:48:44 (7-s) <b>59.4mph</b> @ 8:48:44 (1s) <b>57.4mph</b> @ 8:48:45 (3s) <b>48.7mph</b> @ 8:48:47 (60s) <b>46.3mph</b> @ 8:48:47 (120s)	<b>41.0mph</b> @ 8:47:55 (7-s) <b>41.9mph</b> @ 8:47:55 (1s) <b>43.9mph</b> @ 8:47:48 (3s) <b>45.2mph</b> @ 8:48:13 (120s)	27756 / 48.7mph
2022-04-19 03:48:04 AM EST						<b>56.2mph</b> at 8:47:07	<b>37.1mph</b> at 8:47:42			<b>55.7mph</b> at 8:47:07	<b>30.6mph</b> at 8:47:44		<b>56.4mph</b> at 8:47:07	<b>30.7mph</b> at 8:47:42	
<b>2022-04-19 03:46:48 AM EST to 2022-04-19 03:47:48 AM EST (60s)</b>	1001.41mb	4.79V	45.8°F 98%	54.8°F	<b>ESE (120°)</b>	<b>55.9mph</b> @ 8:47:07 (0.1s) <b>55.0mph</b> @ 8:47:08 (7-s) <b>53.9mph</b> @ 8:47:08 (1s) <b>52.0mph</b> @ 8:47:09 (3s) <b>50.0mph</b> @ 8:46:48 (60s) <b>50.1mph</b> @ 8:46:48 (120s)	<b>37.5mph</b> @ 8:47:42 (0.1s) <b>38.5mph</b> @ 8:47:42 (7-s) <b>39.4mph</b> @ 8:47:43 (1s) <b>40.9mph</b> @ 8:47:03 (3s) <b>45.2mph</b> @ 8:47:45 (60s) <b>47.6mph</b> @ 8:47:44 (120s)	3649 / 45.4mph		<b>55.3mph</b> @ 8:47:07 (0.1s) <b>53.9mph</b> @ 8:47:08 (7-s) <b>52.0mph</b> @ 8:47:08 (1s) <b>49.8mph</b> @ 8:47:08 (3s) <b>48.6mph</b> @ 8:46:48 (60s) <b>48.8mph</b> @ 8:46:48 (120s)	<b>31.6mph</b> @ 8:47:44 (0.1s) <b>33.3mph</b> @ 8:47:14 (7-s) <b>34.7mph</b> @ 8:47:14 (1s) <b>38.8mph</b> @ 8:47:42 (3s) <b>43.6mph</b> @ 8:47:44 (60s) <b>46.1mph</b> @ 8:47:44 (120s)	11838 / 43.9mph	<b>56.1mph</b> @ 8:47:07 (0.1s) <b>54.7mph</b> @ 8:47:07 (7-s) <b>52.6mph</b> @ 8:47:08 (1s) <b>50.5mph</b> @ 8:47:08 (3s) <b>48.3mph</b> @ 8:46:48 (60s) <b>48.5mph</b> @ 8:46:48 (120s)	<b>33.6mph</b> @ 8:47:42 (0.1s) <b>36.5mph</b> @ 8:47:43 (7-s) <b>39.0mph</b> @ 8:47:42 (1s) <b>43.7mph</b> @ 8:47:43 (3s) <b>46.0mph</b> @ 8:47:43 (120s)	25037 / 44.0mph
2022-04-19 03:47:05 AM EST						<b>62.3mph</b> at 8:46:08	<b>38.3mph</b> at 8:46:27			<b>61.6mph</b> at 8:46:06	<b>26.9mph</b> at 8:46:26		<b>62.1mph</b> at 8:46:07	<b>27.7mph</b> at 8:46:26	
<b>2022-04-19 03:45:47 AM EST to 2022-04-19 03:46:47 AM EST (60s)</b>	1001.65mb	4.77V	45.8°F 98%	54.7°F	<b>SE (125°)</b>	<b>61.8mph</b> @ 8:46:08 (0.1s) <b>61.0mph</b> @ 8:46:08 (7-s) <b>60.8mph</b> @ 8:46:08 (1s) <b>59.9mph</b> @ 8:46:09 (3s) <b>50.3mph</b> @ 8:45:56 (60s) <b>50.2mph</b> @ 8:46:43 (120s)	<b>38.7mph</b> @ 8:46:27 (0.1s) <b>39.8mph</b> @ 8:46:27 (7-s) <b>40.0mph</b> @ 8:46:27 (1s) <b>42.5mph</b> @ 8:46:29 (3s) <b>48.6mph</b> @ 8:46:27 (60s) <b>49.1mph</b> @ 8:45:57 (120s)	4035 / 50.1mph		<b>61.2mph</b> @ 8:46:07 (0.1s) <b>60.1mph</b> @ 8:46:07 (7-s) <b>59.7mph</b> @ 8:46:08 (1s) <b>58.7mph</b> @ 8:46:08 (3s) <b>49.2mph</b> @ 8:45:56 (60s) <b>48.9mph</b> @ 8:46:43 (120s)	<b>27.3mph</b> @ 8:46:26 (0.1s) <b>29.8mph</b> @ 8:46:26 (7-s) <b>33.4mph</b> @ 8:46:26 (1s) <b>38.8mph</b> @ 8:46:28 (3s) <b>47.3mph</b> @ 8:46:29 (60s) <b>48.0mph</b> @ 8:45:56 (120s)	13126 / 48.6mph	<b>61.7mph</b> @ 8:46:07 (0.1s) <b>60.0mph</b> @ 8:46:06 (7-s) <b>59.7mph</b> @ 8:46:08 (1s) <b>58.4mph</b> @ 8:46:08 (3s) <b>48.9mph</b> @ 8:45:56 (60s) <b>47.0mph</b> @ 8:46:27 (120s)	<b>30.8mph</b> @ 8:46:26 (0.1s) <b>33.9mph</b> @ 8:46:26 (7-s) <b>39.2mph</b> @ 8:46:28 (1s) <b>47.0mph</b> @ 8:46:27 (3s) <b>47.7mph</b> @ 8:45:57 (120s)	27563 / 48.4mph
2022-04-19 03:46:05 AM EST						<b>70.1mph</b> at 8:45:01	<b>38.5mph</b> at 8:45:43			<b>69.8mph</b> at 8:44:59	<b>30.8mph</b> at 8:45:43		<b>71.5mph</b> at 8:44:59	<b>30.0mph</b> at 8:45:43	
<b>2022-04-19 03:44:47 AM EST to 2022-04-19 03:45:47 AM EST (60s)</b>	1001.40mb	4.79V	45.7°F 98%	54.7°F	<b>SE (124°)</b>	<b>69.8mph</b> @ 8:45:01 (0.1s) <b>69.4mph</b> @ 8:45:01 (7-s) <b>68.8mph</b> @ 8:45:01 (1s) <b>64.2mph</b> @ 8:45:02 (3s) <b>50.7mph</b> @ 8:45:26 (60s) <b>49.3mph</b> @ 8:45:22 (120s)	<b>38.8mph</b> @ 8:45:43 (0.1s) <b>39.6mph</b> @ 8:45:37 (7-s) <b>40.7mph</b> @ 8:45:37 (1s) <b>41.9mph</b> @ 8:45:32 (3s) <b>47.8mph</b> @ 8:44:56 (60s) <b>47.8mph</b> @ 8:44:54 (120s)	4040 / 50.1mph		<b>69.2mph</b> @ 8:44:59 (0.1s) <b>68.2mph</b> @ 8:45:01 (7-s) <b>67.6mph</b> @ 8:45:00 (1s) <b>63.2mph</b> @ 8:45:02 (3s) <b>49.8mph</b> @ 8:45:26 (60s) <b>48.3mph</b> @ 8:45:22 (120s)	<b>31.8mph</b> @ 8:45:43 (0.1s) <b>35.9mph</b> @ 8:45:27 (7-s) <b>37.4mph</b> @ 8:45:28 (1s) <b>40.3mph</b> @ 8:45:32 (3s) <b>46.9mph</b> @ 8:44:56 (60s) <b>46.8mph</b> @ 8:44:54 (120s)	13246 / 49.1mph	<b>70.9mph</b> @ 8:44:59 (0.1s) <b>68.2mph</b> @ 8:45:00 (7-s) <b>67.7mph</b> @ 8:45:00 (1s) <b>62.8mph</b> @ 8:45:01 (3s) <b>49.4mph</b> @ 8:45:25 (60s) <b>48.0mph</b> @ 8:44:52 (120s)	<b>35.6mph</b> @ 8:45:43 (7-s) <b>38.8mph</b> @ 8:45:44 (1s) <b>40.6mph</b> @ 8:45:30 (3s) <b>46.6mph</b> @ 8:44:56 (60s) <b>46.4mph</b> @ 8:44:54 (120s)	27803 / 48.8mph
2022-04-19 03:45:05 AM EST						<b>60.6mph</b> at 8:44:10	<b>35.3mph</b> at 8:44:42			<b>61.3mph</b> at 8:44:10	<b>31.0mph</b> at 8:44:28		<b>61.4mph</b> at 8:44:10	<b>29.8mph</b> at 8:44:28	
<b>2022-04-19 03:43:47 AM EST to 2022-04-19 03:44:47 AM EST (60s)</b>	1001.57mb	4.77V	45.7°F 98%	54.7°F	<b>SE (126°)</b>	<b>60.3mph</b> @ 8:44:10 (0.1s) <b>59.2mph</b> @ 8:44:10 (7-s) <b>57.7mph</b> @ 8:44:11 (1s) <b>53.5mph</b> @ 8:44:12 (3s) <b>48.1mph</b> @ 8:44:47 (60s) <b>47.8mph</b> @ 8:44:47 (120s)	<b>35.5mph</b> @ 8:44:42 (0.1s) <b>36.1mph</b> @ 8:44:42 (7-s) <b>36.6mph</b> @ 8:44:42 (1s) <b>41.0mph</b> @ 8:44:43 (3s) <b>46.8mph</b> @ 8:44:10 (60s) <b>46.1mph</b> @ 8:44:08 (120s)	3878 / 48.2mph		<b>60.9mph</b> @ 8:44:10 (0.1s) <b>59.1mph</b> @ 8:44:10 (7-s) <b>57.5mph</b> @ 8:44:10 (1s) <b>52.8mph</b> @ 8:44:16 (3s) <b>47.2mph</b> @ 8:44:46 (60s) <b>46.8mph</b> @ 8:44:46 (120s)	<b>31.4mph</b> @ 8:44:28 (0.1s) <b>32.9mph</b> @ 8:44:29 (7-s) <b>36.5mph</b> @ 8:44:29 (1s) <b>40.5mph</b> @ 8:44:43 (3s) <b>45.7mph</b> @ 8:44:09 (60s) <b>45.1mph</b> @ 8:44:08 (120s)	12757 / 47.3mph	<b>60.8mph</b> @ 8:44:10 (0.1s) <b>59.3mph</b> @ 8:44:10 (7-s) <b>57.2mph</b> @ 8:44:10 (1s) <b>52.3mph</b> @ 8:44:12 (3s) <b>47.0mph</b> @ 8:44:46 (60s) <b>46.5mph</b> @ 8:44:46 (120s)	<b>33.7mph</b> @ 8:44:29 (0.1s) <b>35.6mph</b> @ 8:44:42 (7-s) <b>39.2mph</b> @ 8:44:43 (1s) <b>45.4mph</b> @ 8:44:09 (3s) <b>44.8mph</b> @ 8:44:09 (120s)	26783 / 47.0mph
2022-04-19 03:44:05 AM EST						<b>60.9mph</b> at 8:43:04	<b>35.8mph</b> at 8:42:58			<b>61.7mph</b> at 8:43:03	<b>26.1mph</b> at 8:42:58		<b>61.9mph</b> at 8:43:03	<b>24.9mph</b> at 8:42:58	
<b>2022-04-19 03:42:47 AM EST to 2022-04-19 03:43:47 AM EST (60s)</b>	1002.04mb	4.76V	45.7°F 98%	54.7°F	<b>SE (126°)</b>	<b>60.6mph</b> @ 8:43:04 (0.1s) <b>60.0mph</b> @ 8:43:04 (7-s) <b>58.5mph</b> @ 8:43:04 (1s) <b>56.9mph</b> @ 8:43:08 (3s) <b>47.6mph</b> @ 8:43:39 (60s) <b>47.8mph</b> @ 8:42:47 (120s)	<b>36.1mph</b> @ 8:42:58 (0.1s) <b>37.6mph</b> @ 8:43:19 (7-s) <b>38.7mph</b> @ 8:43:40 (1s) <b>40.5mph</b> @ 8:43:20 (3s) <b>44.5mph</b> @ 8:43:03 (60s) <b>46.7mph</b> @ 8:43:46 (120s)	3827 / 47.6mph		<b>61.4mph</b> @ 8:43:03 (0.1s) <b>59.4mph</b> @ 8:43:04 (7-s) <b>58.0mph</b> @ 8:43:04 (1s) <b>56.4mph</b> @ 8:43:05 (3s) <b>46.6mph</b> @ 8:43:39 (60s) <b>46.7mph</b> @ 8:42:47 (120s)	<b>26.4mph</b> @ 8:42:58 (0.1s) <b>30.4mph</b> @ 8:42:58 (7-s) <b>35.7mph</b> @ 8:43:40 (1s) <b>39.3mph</b> @ 8:43:20 (3s) <b>43.7mph</b> @ 8:43:02 (60s) <b>45.6mph</b> @ 8:43:46 (120s)	12537 / 46.5mph	<b>61.8mph</b> @ 8:43:03 (0.1s) <b>59.7mph</b> @ 8:43:04 (7-s) <b>58.1mph</b> @ 8:43:04 (1s) <b>56.2mph</b> @ 8:43:05 (3s) <b>46.3mph</b> @ 8:43:39 (60s) <b>46.3mph</b> @ 8:42:47 (120s)	<b>28.6mph</b> @ 8:42:58 (0.1s) <b>34.4mph</b> @ 8:42:58 (7-s) <b>38.9mph</b> @ 8:43:20 (1s) <b>43.3mph</b> @ 8:43:02 (60s) <b>45.2mph</b> @ 8:43:46 (120s)	26242 / 46.1mph
2022-04-19 03:43:04 AM EST						<b>56.6mph</b> at 8:42:02	<b>32.4mph</b> at 8:42:16			<b>56.4mph</b> at 8:42:02	<b>28.4mph</b> at 8:42:16		<b>57.6mph</b> at 8:42:02	<b>27.2mph</b> at 8:42:16	
	1002.00mb	4.78V	45.7°F 98%	54.7°F	<b>ESE (123°)</b>	<b>56.5mph</b> @ 8:42:02 (0.1s) <b>55.9mph</b> @ 8:42:02	<b>32.5mph</b> @ 8:42:16 (0.1s) <b>33.5mph</b> @ 8:42:16	3683 / 45.8mph		<b>56.2mph</b> @ 8:42:02 (0.1s) <b>55.3mph</b> @ 8:42:02	<b>28.6mph</b> @ 8:42:16 (0.1s) <b>31.2mph</b> @ 8:42:16	12109 / 44.9mph	<b>57.4mph</b> @ 8:42:02 (7-s) <b>55.9mph</b> @ 8:42:02	<b>30.5mph</b> @ 8:42:16 (7-s) <b>32.8mph</b> @ 8:42:16	25322 / 44.5mph

2022-04-19 03:41:47 AM EST to 2022-04-19 03:42:47 AM EST (60s)						55.1mph @ 8:42:02 (1s) 53.9mph @ 8:42:03 (3s) 50.0mph @ 8:42:04 (60s) 49.7mph @ 8:42:06 (120s)	35.0mph @ 8:42:17 (1s) 38.0mph @ 8:42:39 (3s) 45.8mph @ 8:42:46 (60s) 47.8mph @ 8:42:46 (120s)		54.4mph @ 8:42:02 (1s) 52.7mph @ 8:42:03 (3s) 49.0mph @ 8:42:05 (60s) 48.5mph @ 8:42:06 (120s)	33.8mph @ 8:42:16 (1s) 36.9mph @ 8:42:38 (3s) 44.8mph @ 8:42:46 (60s) 46.7mph @ 8:42:46 (120s)		55.1mph @ 8:42:02 (1s) 52.7mph @ 8:42:03 (3s) 48.5mph @ 8:42:05 (60s) 48.2mph @ 8:42:06 (120s)	(1s) 36.4mph @ 8:42:34 (3s) 44.4mph @ 8:42:46 (60s) 46.3mph @ 8:42:46 (120s)	
2022-04-19 03:42:04 AM EST  2022-04-19 03:40:47 AM EST to 2022-04-19 03:41:47 AM EST (60s)	1001.70mb	4.78V	45.7°F 98%	54.7°F	SE (125°)	58.7mph at 8:41:07 58.5mph @ 8:41:07 (0.1s) 57.6mph @ 8:41:07 (1s) 56.6mph @ 8:41:15 (1s) 55.5mph @ 8:40:47 (3s) 50.7mph @ 8:41:26 (60s) 50.2mph @ 8:41:18 (120s)	39.2mph at 8:41:28 39.3mph @ 8:41:28 (0.1s) 40.2mph @ 8:41:28 (1s) 41.1mph @ 8:41:28 (1s) 43.2mph @ 8:41:29 (3s) 48.3mph @ 8:40:47 (60s) 49.0mph @ 8:41:44 (120s)	4015 / 49.8mph	58.1mph at 8:41:13 57.9mph @ 8:41:13 (0.1s) 57.1mph @ 8:41:13 (1s) 56.4mph @ 8:41:15 (1s) 55.0mph @ 8:41:15 (3s) 49.5mph @ 8:41:25 (60s) 49.0mph @ 8:41:17 (120s)	32.3mph at 8:40:47 36.8mph @ 8:41:28 (0.1s) 37.4mph @ 8:41:28 (1s) 39.4mph @ 8:41:28 (1s) 41.8mph @ 8:41:30 (3s) 47.1mph @ 8:40:47 (60s) 47.7mph @ 8:41:44 (120s)	13131 / 48.6mph	61.1mph at 8:40:47 60.4mph @ 8:40:47 (0.1s) 56.5mph @ 8:40:47 (1s) 55.6mph @ 8:41:15 (1s) 53.9mph @ 8:41:15 (3s) 49.2mph @ 8:41:25 (60s) 48.8mph @ 8:41:17 (120s)	(1s) 35.5mph at 8:41:32 37.0mph @ 8:41:28 (3s) 39.3mph @ 8:41:28 (1s) 41.2mph @ 8:41:30 (3s) 47.0mph @ 8:40:47 (60s) 47.5mph @ 8:41:43 (120s)	27520 / 48.3mph
2022-04-19 03:41:04 AM EST  2022-04-19 03:39:47 AM EST to 2022-04-19 03:40:47 AM EST (60s)	1001.91mb	4.77V	45.7°F 98%	54.7°F	ESE (122°)	61.2mph at 8:40:45 61.1mph @ 8:40:45 (0.1s) 60.0mph @ 8:40:45 (1s) 59.1mph @ 8:40:44 (1s) 57.0mph @ 8:40:45 (3s) 50.4mph @ 8:40:17 (60s) 49.6mph @ 8:39:47 (120s)	38.0mph at 8:40:22 60.6mph @ 8:40:22 (0.1s) 39.2mph @ 8:40:22 (1s) 39.9mph @ 8:40:23 (1s) 41.5mph @ 8:40:24 (3s) 47.9mph @ 8:40:43 (60s) 48.6mph @ 8:40:32 (120s)	3896 / 48.4mph	61.1mph at 8:40:45 60.6mph @ 8:40:45 (0.1s) 59.4mph @ 8:40:45 (1s) 58.4mph @ 8:40:44 (1s) 55.7mph @ 8:40:45 (3s) 49.2mph @ 8:40:17 (60s) 49.7mph @ 8:38:47 (120s)	27.1mph at 8:39:47 37.2mph @ 8:40:22 (0.1s) 38.2mph @ 8:40:22 (1s) 39.3mph @ 8:40:23 (1s) 40.9mph @ 8:39:48 (3s) 46.6mph @ 8:40:43 (60s) 48.4mph @ 8:40:31 (120s)	12746 / 47.2mph	61.0mph at 8:40:43 60.9mph @ 8:40:43 (0.1s) 59.8mph @ 8:40:44 (1s) 58.3mph @ 8:40:44 (1s) 55.6mph @ 8:40:45 (3s) 49.0mph @ 8:40:16 (60s) 48.8mph @ 8:39:47 (120s)	(1s) 33.3mph at 8:40:00 36.5mph @ 8:40:22 (3s) 39.0mph @ 8:40:23 (1s) 41.0mph @ 8:40:24 (3s) 46.5mph @ 8:40:43 (60s) 47.2mph @ 8:40:31 (120s)	26834 / 47.1mph
2022-04-19 03:40:04 AM EST  2022-04-19 03:38:47 AM EST to 2022-04-19 03:39:47 AM EST (60s)	1002.12mb	4.80V	45.7°F 98%	54.7°F	ESE (123°)	65.2mph at 8:39:32 65.0mph @ 8:39:32 (0.1s) 63.7mph @ 8:39:33 (1s) 62.5mph @ 8:39:33 (1s) 60.1mph @ 8:39:33 (3s) 50.2mph @ 8:39:44 (60s) 49.7mph @ 8:39:35 (120s)	37.8mph at 8:39:07 38.0mph @ 8:39:07 (0.1s) 39.7mph @ 8:39:12 (1s) 40.6mph @ 8:39:12 (1s) 43.0mph @ 8:39:13 (3s) 47.5mph @ 8:39:16 (60s) 48.8mph @ 8:38:49 (120s)	4032 / 50.0mph	65.5mph at 8:39:32 65.1mph @ 8:39:32 (0.1s) 63.1mph @ 8:39:33 (1s) 61.9mph @ 8:39:33 (1s) 59.9mph @ 8:39:33 (3s) 49.2mph @ 8:39:44 (60s) 48.9mph @ 8:39:35 (120s)	29.7mph at 8:39:45 30.1mph @ 8:39:45 (0.1s) 32.7mph @ 8:39:45 (1s) 36.3mph @ 8:39:46 (3s) 41.1mph @ 8:39:13 (3s) 46.6mph @ 8:39:16 (60s) 48.1mph @ 8:38:49 (120s)	13211 / 48.9mph	65.8mph at 8:39:32 65.2mph @ 8:39:32 (0.1s) 62.2mph @ 8:39:33 (1s) 61.0mph @ 8:39:33 (1s) 58.2mph @ 8:39:33 (3s) 48.8mph @ 8:39:44 (60s) 48.5mph @ 8:39:35 (120s)	(1s) 31.3mph at 8:38:47 33.5mph @ 8:38:48 (3s) 37.6mph @ 8:39:12 (1s) 41.5mph @ 8:39:13 (3s) 46.2mph @ 8:39:16 (60s) 47.6mph @ 8:38:48 (120s)	27685 / 48.6mph
2022-04-19 03:39:04 AM EST  2022-04-19 03:37:47 AM EST to 2022-04-19 03:38:47 AM EST (60s)	1001.97mb	4.77V	45.6°F 98%	54.6°F	SE (126°)	60.0mph at 8:38:03 59.7mph @ 8:38:03 (0.1s) 59.0mph @ 8:38:03 (1s) 58.2mph @ 8:38:03 (1s) 56.6mph @ 8:38:05 (3s) 50.6mph @ 8:38:29 (60s) 49.7mph @ 8:38:11 (120s)	34.9mph at 8:37:03 35.0mph @ 8:38:34 (0.1s) 36.2mph @ 8:38:34 (1s) 37.7mph @ 8:38:35 (1s) 40.9mph @ 8:38:35 (3s) 48.5mph @ 8:37:47 (60s) 48.7mph @ 8:37:54 (120s)	3966 / 49.2mph	60.0mph at 8:38:03 59.7mph @ 8:38:03 (0.1s) 59.0mph @ 8:38:03 (1s) 58.4mph @ 8:38:03 (1s) 57.1mph @ 8:38:04 (3s) 50.0mph @ 8:38:29 (60s) 48.9mph @ 8:38:10 (120s)	29.2mph at 8:38:34 29.5mph @ 8:38:34 (0.1s) 31.6mph @ 8:38:34 (1s) 35.1mph @ 8:38:35 (1s) 39.6mph @ 8:38:35 (3s) 47.7mph @ 8:37:47 (60s) 47.7mph @ 8:37:54 (120s)	13131 / 48.6mph	60.5mph at 8:38:02 60.3mph @ 8:38:02 (0.1s) 59.3mph @ 8:38:03 (1s) 58.1mph @ 8:38:03 (1s) 56.2mph @ 8:38:04 (3s) 49.4mph @ 8:38:29 (60s) 48.5mph @ 8:38:10 (120s)	(1s) 30.2mph at 8:38:34 31.4mph @ 8:38:34 (1s) 34.7mph @ 8:38:35 (3s) 39.3mph @ 8:37:47 (1s) 47.3mph @ 8:37:47 (60s) 47.5mph @ 8:37:53 (120s)	27435 / 48.1mph
2022-04-19 03:38:04 AM EST  2022-04-19 03:36:47 AM EST to 2022-04-19 03:37:47 AM EST (60s)	1002.24mb	4.77V	45.6°F 98%	54.6°F	SE (125°)	59.2mph at 8:37:34 58.9mph @ 8:37:34 (0.1s) 57.9mph @ 8:37:34 (1s) 57.5mph @ 8:37:37 (1s) 55.1mph @ 8:37:38 (3s) 49.2mph @ 8:36:47 (60s) 48.9mph @ 8:37:45 (120s)	38.5mph at 8:37:03 38.7mph @ 8:37:03 (0.1s) 39.7mph @ 8:36:53 (1s) 41.2mph @ 8:36:53 (1s) 42.3mph @ 8:36:59 (3s) 47.5mph @ 8:37:30 (60s) 46.0mph @ 8:37:47 (120s)	3914 / 48.6mph	59.9mph at 8:37:07 59.6mph @ 8:37:30 (0.1s) 58.4mph @ 8:37:30 (1s) 57.1mph @ 8:37:31 (1s) 54.7mph @ 8:37:38 (3s) 48.2mph @ 8:37:13 (60s) 48.1mph @ 8:37:44 (120s)	27.3mph at 8:36:47 32.5mph @ 8:36:53 (0.1s) 35.4mph @ 8:36:53 (1s) 38.4mph @ 8:37:45 (1s) 41.0mph @ 8:36:58 (3s) 46.8mph @ 8:37:29 (60s) 44.7mph @ 8:36:47 (120s)	12905 / 47.8mph	58.7mph at 8:37:30 58.2mph @ 8:37:30 (0.1s) 57.0mph @ 8:37:36 (1s) 56.4mph @ 8:37:36 (1s) 53.9mph @ 8:37:38 (3s) 49.0mph @ 8:37:13 (60s) 47.7mph @ 8:37:44 (120s)	(1s) 35.2mph at 8:36:53 37.0mph @ 8:37:45 (1s) 38.1mph @ 8:37:45 (1s) 40.5mph @ 8:36:59 (3s) 46.4mph @ 8:37:29 (60s) 44.6mph @ 8:36:47 (120s)	26991 / 47.4mph
2022-04-19 03:37:05 AM EST  2022-04-19 03:35:47 AM EST to 2022-04-19 03:36:47 AM EST	1002.34mb	4.76V	45.6°F 98%	54.6°F	ESE (123°)	58.5mph at 8:36:21 58.2mph @ 8:36:21 (0.1s) 57.4mph @ 8:36:21 (1s) 56.8mph @ 8:36:21 (1s) 56.3mph @ 8:36:23 (3s) 49.4mph @ 8:36:45	39.4mph at 8:35:59 39.7mph @ 8:35:59 (0.1s) 40.3mph @ 8:35:59 (1s) 41.3mph @ 8:35:59 (1s) 43.0mph @ 8:35:59 (3s) 42.7mph @ 8:35:47	3962 / 49.2mph	58.6mph at 8:35:49 58.1mph @ 8:35:49 (0.1s) 56.0mph @ 8:36:21 (1s) 55.7mph @ 8:36:23 (3s) 55.3mph @ 8:36:23 (3s) 48.4mph @ 8:36:45	32.4mph at 8:35:59 33.0mph @ 8:35:59 (0.1s) 35.9mph @ 8:35:59 (1s) 39.2mph @ 8:35:59 (1s) 41.8mph @ 8:35:59 (3s) 41.3mph @ 8:35:47	12995 / 48.1mph	59.2mph at 8:35:49 58.7mph @ 8:35:49 (0.1s) 56.9mph @ 8:36:21 (1s) 55.9mph @ 8:36:21 (1s) 55.3mph @ 8:36:23 (3s) 48.2mph @ 8:36:45	(1s) 33.2mph at 8:36:45 35.3mph @ 8:35:59 (1s) 38.7mph @ 8:35:59 (1s) 41.6mph @ 8:35:59 (1s) 41.3mph @ 8:35:47 (60s) 43.5mph @ 8:36:11	27325 / 47.9mph

(60s)						(60s) 46.1mph @ 8:36:36 (120s)	(60s) 44.9mph @ 8:36:11 (120s)		(60s) 44.8mph @ 8:36:35 (120s)	(60s) 43.6mph @ 8:36:11 (120s)		(60s) 44.8mph @ 8:36:35 (120s)	(120s)	
2022-04-19 03:36:05 AM EST  2022-04-19 03:34:47 AM EST to 2022-04-19 03:35:47 AM EST (60s)	1002.68mb	4.76V	45.6°F 98%	54.6°F	ESE (123°)	52.5mph at 8:35:42 52.3mph @ 8:35:46 (0.1s) 52.0mph @ 8:35:46 (7-s) 51.6mph @ 8:35:46 (1s) 48.1mph @ 8:35:46 (3s) 48.4mph @ 8:34:47 (60s) 47.1mph @ 8:34:47 (120s)	32.3mph at 8:34:48 32.5mph @ 8:34:48 (0.1s) 32.9mph @ 8:34:48 (7-s) 33.9mph @ 8:34:48 (1s) 37.2mph @ 8:34:50 (3s) 42.5mph @ 8:35:45 (60s) 45.5mph @ 8:35:42 (120s)	3430 / 42.8mph	54.7mph at 8:35:42 53.9mph @ 8:35:42 (0.1s) 51.8mph @ 8:35:46 (7-s) 51.1mph @ 8:35:46 (1s) 47.3mph @ 8:35:44 (3s) 47.3mph @ 8:34:47 (60s) 46.1mph @ 8:34:47 (120s)	24.4mph at 8:34:47 25.3mph @ 8:34:47 (0.1s) 26.3mph @ 8:34:47 (7-s) 27.2mph @ 8:34:47 (1s) 34.8mph @ 8:34:49 (3s) 41.0mph @ 8:35:42 (60s) 44.2mph @ 8:35:42 (120s)	11142 / 41.3mph	53.4mph at 8:35:42 53.1mph @ 8:35:42 (0.1s) 51.5mph @ 8:35:46 (7-s) 50.8mph @ 8:35:46 (1s) 46.7mph @ 8:35:46 (3s) 46.9mph @ 8:34:47 (60s) 45.7mph @ 8:34:47 (120s)	26.2mph at 8:35:24 29.3mph @ 8:34:48 (7-s) 29.9mph @ 8:34:48 (1s) 34.9mph @ 8:34:49 (3s) 41.0mph @ 8:35:45 (60s) 44.0mph @ 8:35:42 (120s)	23518 / 41.3mph
2022-04-19 03:35:04 AM EST  2022-04-19 03:33:47 AM EST to 2022-04-19 03:34:47 AM EST (60s)	1002.74mb	4.74V	45.6°F 98%	54.6°F	ESE (122°)	59.1mph at 8:34:01 58.9mph @ 8:34:01 (0.1s) 58.2mph @ 8:34:02 (7-s) 57.7mph @ 8:34:02 (1s) 55.7mph @ 8:34:07 (3s) 48.5mph @ 8:34:46 (60s) 48.9mph @ 8:33:54 (120s)	34.9mph at 8:34:31 35.1mph @ 8:34:32 (0.1s) 36.4mph @ 8:34:32 (7-s) 37.0mph @ 8:34:32 (1s) 39.0mph @ 8:34:32 (3s) 45.7mph @ 8:33:50 (60s) 47.0mph @ 8:34:43 (120s)	3905 / 48.5mph	59.5mph at 8:33:50 59.1mph @ 8:33:50 (0.1s) 57.4mph @ 8:34:02 (7-s) 56.8mph @ 8:34:02 (1s) 54.8mph @ 8:34:06 (3s) 47.4mph @ 8:34:46 (60s) 47.9mph @ 8:33:54 (120s)	25.3mph at 8:34:47 28.7mph @ 8:34:47 (0.1s) 32.7mph @ 8:34:29 (7-s) 34.4mph @ 8:34:29 (1s) 37.7mph @ 8:34:31 (3s) 44.8mph @ 8:33:59 (60s) 46.0mph @ 8:34:43 (120s)	12780 / 47.4mph	62.7mph at 8:33:50 62.1mph @ 8:33:50 (0.1s) 58.8mph @ 8:33:50 (7-s) 56.7mph @ 8:34:02 (1s) 54.1mph @ 8:34:06 (3s) 47.1mph @ 8:34:46 (60s) 47.5mph @ 8:33:54 (120s)	27.5mph at 8:33:57 29.8mph @ 8:33:58 (7-s) 33.4mph @ 8:34:29 (1s) 37.2mph @ 8:34:31 (3s) 44.3mph @ 8:33:49 (60s) 45.6mph @ 8:34:39 (120s)	26789 / 47.0mph
2022-04-19 03:34:04 AM EST  2022-04-19 03:32:47 AM EST to 2022-04-19 03:33:47 AM EST (60s)	1002.61mb	4.76V	45.6°F 98%	54.6°F	SE (125°)	55.4mph at 8:33:41 55.1mph @ 8:33:41 (0.1s) 54.8mph @ 8:33:41 (7-s) 54.0mph @ 8:33:41 (1s) 51.5mph @ 8:32:53 (3s) 51.9mph @ 8:32:54 (60s) 50.7mph @ 8:32:47 (120s)	35.0mph at 8:33:16 35.2mph @ 8:33:16 (0.1s) 35.8mph @ 8:33:17 (7-s) 37.7mph @ 8:33:17 (1s) 40.8mph @ 8:33:23 (3s) 45.7mph @ 8:33:46 (60s) 48.5mph @ 8:33:35 (120s)	3676 / 45.7mph	57.2mph at 8:33:41 56.7mph @ 8:33:41 (0.1s) 55.9mph @ 8:33:41 (7-s) 54.2mph @ 8:33:41 (1s) 51.3mph @ 8:32:53 (3s) 50.9mph @ 8:32:53 (60s) 49.5mph @ 8:32:47 (120s)	21.4mph at 8:33:16 21.9mph @ 8:33:16 (0.1s) 26.1mph @ 8:33:17 (7-s) 32.0mph @ 8:33:17 (1s) 38.3mph @ 8:33:18 (3s) 44.6mph @ 8:33:43 (60s) 47.4mph @ 8:33:35 (120s)	12091 / 44.8mph	56.9mph at 8:33:41 56.7mph @ 8:33:41 (0.1s) 55.9mph @ 8:33:41 (7-s) 53.9mph @ 8:33:41 (1s) 50.7mph @ 8:32:52 (3s) 50.5mph @ 8:32:53 (60s) 49.3mph @ 8:32:47 (120s)	24.9mph at 8:33:16 27.2mph @ 8:33:17 (7-s) 31.7mph @ 8:33:17 (1s) 38.1mph @ 8:33:17 (3s) 44.2mph @ 8:33:43 (60s) 47.1mph @ 8:33:34 (120s)	25298 / 44.4mph
2022-04-19 03:33:04 AM EST  2022-04-19 03:31:47 AM EST to 2022-04-19 03:32:47 AM EST (60s)	1002.45mb	4.77V	45.6°F 98%	54.6°F	ESE (123°)	62.3mph at 8:32:33 62.1mph @ 8:32:33 (0.1s) 61.4mph @ 8:32:33 (7-s) 60.7mph @ 8:32:33 (1s) 59.0mph @ 8:31:57 (3s) 51.6mph @ 8:32:43 (60s) 51.1mph @ 8:32:40 (120s)	37.5mph at 8:32:44 37.6mph @ 8:32:44 (0.1s) 38.9mph @ 8:32:44 (7-s) 40.9mph @ 8:32:44 (1s) 44.5mph @ 8:32:46 (3s) 48.7mph @ 8:32:19 (60s) 49.4mph @ 8:32:54 (120s)	4158 / 51.5mph	62.0mph at 8:31:54 61.5mph @ 8:32:33 (0.1s) 61.1mph @ 8:31:57 (7-s) 60.3mph @ 8:31:57 (1s) 58.4mph @ 8:31:57 (3s) 50.7mph @ 8:32:43 (60s) 50.1mph @ 8:32:39 (120s)	24.1mph at 8:32:44 24.4mph @ 8:32:44 (0.1s) 26.9mph @ 8:32:44 (7-s) 31.4mph @ 8:32:44 (1s) 40.1mph @ 8:32:46 (3s) 47.7mph @ 8:32:19 (60s) 48.2mph @ 8:31:54 (120s)	13617 / 50.4mph	61.8mph at 8:32:33 61.4mph @ 8:32:33 (0.1s) 60.2mph @ 8:32:33 (7-s) 59.4mph @ 8:31:57 (1s) 58.0mph @ 8:31:57 (3s) 50.2mph @ 8:32:43 (60s) 49.7mph @ 8:32:39 (120s)	26.1mph at 8:32:44 28.9mph @ 8:32:44 (7-s) 34.3mph @ 8:32:44 (1s) 41.1mph @ 8:32:46 (3s) 47.5mph @ 8:32:02 (60s) 48.0mph @ 8:31:53 (120s)	28556 / 50.1mph
2022-04-19 03:32:04 AM EST  2022-04-19 03:31:02 AM EST to 2022-04-19 03:32:02 AM EST (60s)	1002.44mb	4.78V	45.6°F 98%	54.6°F	SE (124°)	59.4mph at 8:31:16 59.3mph @ 8:31:16 (0.1s) 58.7mph @ 8:31:16 (7-s) 58.3mph @ 8:31:16 (1s) 56.4mph @ 8:31:16 (3s) 51.6mph @ 8:31:35 (60s) 51.2mph @ 8:31:27 (120s)	35.8mph at 8:31:39 35.9mph @ 8:31:39 (0.1s) 37.1mph @ 8:31:39 (7-s) 38.6mph @ 8:31:39 (1s) 40.7mph @ 8:31:40 (3s) 49.5mph @ 8:31:02 (60s) 49.7mph @ 8:32:01 (120s)	4021 / 49.9mph	60.5mph at 8:31:15 60.0mph @ 8:31:16 (0.1s) 58.4mph @ 8:31:16 (7-s) 58.1mph @ 8:31:16 (1s) 55.7mph @ 8:31:16 (3s) 50.4mph @ 8:31:50 (60s) 50.0mph @ 8:31:27 (120s)	25.4mph at 8:31:39 25.8mph @ 8:31:39 (0.1s) 30.7mph @ 8:31:39 (7-s) 34.4mph @ 8:31:39 (1s) 38.5mph @ 8:31:39 (3s) 48.1mph @ 8:31:02 (60s) 48.4mph @ 8:32:02 (120s)	13158 / 48.7mph	60.1mph at 8:31:15 59.9mph @ 8:31:15 (0.1s) 57.4mph @ 8:31:16 (7-s) 56.9mph @ 8:31:16 (1s) 54.8mph @ 8:31:16 (3s) 50.1mph @ 8:31:49 (60s) 49.8mph @ 8:31:24 (120s)	30.5mph at 8:31:39 34.4mph @ 8:31:39 (7-s) 35.6mph @ 8:31:39 (1s) 39.5mph @ 8:31:40 (3s) 48.1mph @ 8:31:02 (60s) 48.3mph @ 8:32:01 (120s)	27637 / 48.5mph
2022-04-19 03:31:04 AM EST  2022-04-19 03:30:02 AM EST to 2022-04-19 03:31:02 AM EST (60s)	1002.24mb	4.79V	45.6°F 98%	54.5°F	SE (124°)	62.3mph at 8:30:56 61.5mph @ 8:30:57 (0.1s) 60.8mph @ 8:30:56 (7-s) 60.2mph @ 8:30:57 (1s) 59.2mph @ 8:30:58 (3s) 52.0mph @ 8:30:02 (60s) 52.5mph @ 8:30:02 (120s)	33.4mph at 8:30:13 33.6mph @ 8:30:13 (0.1s) 34.7mph @ 8:30:13 (7-s) 36.4mph @ 8:30:13 (1s) 42.3mph @ 8:30:15 (3s) 48.5mph @ 8:30:50 (60s) 50.6mph @ 8:30:55 (120s)	3991 / 49.5mph	62.4mph at 8:30:55 62.0mph @ 8:30:55 (0.1s) 59.8mph @ 8:30:57 (7-s) 58.4mph @ 8:30:57 (1s) 57.6mph @ 8:30:58 (3s) 51.0mph @ 8:30:02 (60s) 51.3mph @ 8:30:02 (120s)	20.6mph at 8:30:47 21.0mph @ 8:30:47 (0.1s) 25.6mph @ 8:30:48 (7-s) 31.2mph @ 8:30:48 (1s) 37.5mph @ 8:30:50 (3s) 47.2mph @ 8:30:50 (60s) 49.4mph @ 8:30:54 (120s)	13017 / 48.2mph	62.6mph at 8:30:55 61.9mph @ 8:30:55 (0.1s) 60.1mph @ 8:30:57 (7-s) 58.7mph @ 8:30:56 (1s) 57.6mph @ 8:30:58 (3s) 50.7mph @ 8:30:02 (60s) 51.0mph @ 8:30:02 (120s)	26.7mph at 8:30:13 29.2mph @ 8:30:13 (7-s) 33.0mph @ 8:30:13 (1s) 39.8mph @ 8:30:49 (3s) 47.2mph @ 8:30:50 (60s) 49.2mph @ 8:30:54 (120s)	27476 / 48.2mph

2022-04-19 03:30:04 AM EST						<b>63.8mph</b> at 8:29:29 <b>63.3mph</b> @ 8:29:29 (0.1s) <b>61.7mph</b> @ 8:29:30 (7-s) <b>60.0mph</b> @ 8:29:30 (1s) <b>58.3mph</b> @ 8:29:37 (3s) <b>53.6mph</b> @ 8:29:42 (60s) <b>53.0mph</b> @ 8:29:08 (120s)	<b>33.8mph</b> at 8:29:45 <b>34.2mph</b> @ 8:29:45 (0.1s) <b>36.8mph</b> @ 8:29:45 (7-s) <b>39.3mph</b> @ 8:29:45 (1s) <b>42.0mph</b> @ 8:29:45 (3s) <b>52.0mph</b> @ 8:30:02 (60s) <b>52.1mph</b> @ 8:29:26 (120s)	4205 / 52.1mph	<b>62.7mph</b> at 8:29:29 <b>62.4mph</b> @ 8:29:29 (0.1s) <b>61.3mph</b> @ 8:29:29 (7-s) <b>59.2mph</b> @ 8:29:30 (1s) <b>57.3mph</b> @ 8:29:33 (3s) <b>52.7mph</b> @ 8:29:42 (60s) <b>51.7mph</b> @ 8:29:42 (120s)	<b>29.9mph</b> at 8:29:43 <b>30.7mph</b> @ 8:29:43 (0.1s) <b>34.7mph</b> @ 8:29:45 (7-s) <b>36.2mph</b> @ 8:29:45 (1s) <b>40.3mph</b> @ 8:29:45 (3s) <b>51.0mph</b> @ 8:30:01 (60s) <b>50.8mph</b> @ 8:29:26 (120s)	13791 / 51.1mph	<b>63.7mph</b> at 8:29:29 <b>63.4mph</b> @ 8:29:29 (0.1s) <b>61.7mph</b> @ 8:29:29 (7-s) <b>59.6mph</b> @ 8:29:29 (1s) <b>57.0mph</b> @ 8:29:29 (3s) <b>52.2mph</b> @ 8:29:42 (60s) <b>51.5mph</b> @ 8:29:07 (120s)	<b>28.8mph</b> at 8:29:43 <b>31.2mph</b> @ 8:29:43 (7-s) <b>35.5mph</b> @ 8:29:44 (1s) <b>39.6mph</b> @ 8:29:45 (3s) <b>50.6mph</b> @ 8:30:01 (60s) <b>50.7mph</b> @ 8:29:26 (120s)	28892 / 50.7mph
2022-04-19 03:29:04 AM EST						<b>62.2mph</b> at 8:28:45 <b>61.8mph</b> @ 8:28:45 (0.1s) <b>60.8mph</b> @ 8:28:52 (7-s) <b>59.6mph</b> @ 8:28:52 (1s) <b>57.8mph</b> @ 8:28:18 (3s) <b>53.1mph</b> @ 8:28:59 (60s) <b>52.7mph</b> @ 8:28:56 (120s)	<b>43.6mph</b> at 8:28:32 <b>44.0mph</b> @ 8:28:31 (0.1s) <b>44.8mph</b> @ 8:28:31 (7-s) <b>45.3mph</b> @ 8:28:32 (1s) <b>47.6mph</b> @ 8:28:24 (3s) <b>51.7mph</b> @ 8:28:26 (60s) <b>52.0mph</b> @ 8:28:25 (120s)	4280 / 53.0mph	<b>61.4mph</b> at 8:28:52 <b>61.2mph</b> @ 8:28:52 (0.1s) <b>60.4mph</b> @ 8:28:52 (7-s) <b>59.3mph</b> @ 8:28:52 (1s) <b>56.8mph</b> @ 8:28:18 (3s) <b>51.6mph</b> @ 8:28:58 (60s) <b>51.4mph</b> @ 8:28:08 (120s)	<b>37.1mph</b> at 8:28:31 <b>37.7mph</b> @ 8:28:31 (0.1s) <b>41.9mph</b> @ 8:28:31 (7-s) <b>43.4mph</b> @ 8:28:31 (1s) <b>46.0mph</b> @ 8:28:24 (3s) <b>50.3mph</b> @ 8:28:26 (60s) <b>50.7mph</b> @ 8:28:25 (120s)	13935 / 51.6mph	<b>62.1mph</b> at 8:28:46 <b>61.6mph</b> @ 8:28:46 (0.1s) <b>60.2mph</b> @ 8:28:52 (7-s) <b>58.8mph</b> @ 8:28:52 (1s) <b>56.7mph</b> @ 8:28:18 (3s) <b>51.5mph</b> @ 8:28:54 (60s) <b>51.3mph</b> @ 8:28:55 (120s)	<b>36.6mph</b> at 8:28:31 <b>41.5mph</b> @ 8:28:31 (7-s) <b>42.6mph</b> @ 8:28:31 (1s) <b>45.6mph</b> @ 8:28:24 (3s) <b>50.4mph</b> @ 8:28:26 (60s) <b>50.7mph</b> @ 8:28:25 (120s)	29333 / 51.4mph
2022-04-19 03:28:04 AM EST						<b>64.3mph</b> at 8:27:17 <b>63.9mph</b> @ 8:27:17 (0.1s) <b>63.6mph</b> @ 8:27:18 (7-s) <b>63.1mph</b> @ 8:27:18 (1s) <b>60.9mph</b> @ 8:27:19 (3s) <b>52.7mph</b> @ 8:27:20 (60s) <b>52.3mph</b> @ 8:28:01 (120s)	<b>42.6mph</b> at 8:27:43 <b>42.8mph</b> @ 8:27:43 (0.1s) <b>44.1mph</b> @ 8:27:43 (7-s) <b>45.7mph</b> @ 8:27:43 (1s) <b>47.2mph</b> @ 8:27:44 (3s) <b>52.1mph</b> @ 8:27:59 (60s) <b>50.7mph</b> @ 8:27:03 (120s)	4220 / 52.3mph	<b>64.2mph</b> at 8:27:14 <b>64.0mph</b> @ 8:27:14 (0.1s) <b>63.2mph</b> @ 8:27:17 (7-s) <b>62.4mph</b> @ 8:27:18 (1s) <b>59.6mph</b> @ 8:27:18 (3s) <b>51.4mph</b> @ 8:27:19 (60s) <b>51.1mph</b> @ 8:28:01 (120s)	<b>29.8mph</b> at 8:27:02 <b>40.5mph</b> @ 8:27:43 (0.1s) <b>42.6mph</b> @ 8:27:43 (7-s) <b>44.7mph</b> @ 8:27:06 (1s) <b>46.1mph</b> @ 8:27:44 (3s) <b>50.7mph</b> @ 8:27:59 (60s) <b>49.7mph</b> @ 8:27:02 (120s)	13747 / 50.9mph	<b>65.3mph</b> at 8:27:14 <b>64.9mph</b> @ 8:27:14 (0.1s) <b>63.3mph</b> @ 8:27:14 (7-s) <b>62.1mph</b> @ 8:27:18 (1s) <b>59.7mph</b> @ 8:27:18 (3s) <b>51.4mph</b> @ 8:27:19 (60s) <b>51.0mph</b> @ 8:28:01 (120s)	<b>36.7mph</b> at 8:27:43 <b>39.8mph</b> @ 8:27:43 (7-s) <b>42.6mph</b> @ 8:27:43 (1s) <b>45.3mph</b> @ 8:27:44 (3s) <b>50.8mph</b> @ 8:27:13 (60s) <b>49.5mph</b> @ 8:27:02 (120s)	29090 / 51.0mph
2022-04-19 03:27:04 AM EST						<b>60.5mph</b> at 8:26:55 <b>60.2mph</b> @ 8:26:24 (0.1s) <b>59.7mph</b> @ 8:26:24 (7-s) <b>59.1mph</b> @ 8:26:21 (1s) <b>57.9mph</b> @ 8:26:58 (3s) <b>52.3mph</b> @ 8:26:58 (60s) <b>50.8mph</b> @ 8:26:54 (120s)	<b>40.3mph</b> at 8:26:30 <b>40.6mph</b> @ 8:26:30 (0.1s) <b>42.4mph</b> @ 8:26:30 (7-s) <b>45.2mph</b> @ 8:26:26 (1s) <b>46.6mph</b> @ 8:26:44 (3s) <b>49.2mph</b> @ 8:26:02 (60s) <b>48.9mph</b> @ 8:26:02 (120s)	4220 / 52.3mph	<b>61.5mph</b> at 8:26:18 <b>61.0mph</b> @ 8:26:18 (0.1s) <b>59.4mph</b> @ 8:26:58 (7-s) <b>58.3mph</b> @ 8:26:21 (1s) <b>57.1mph</b> @ 8:26:58 (3s) <b>51.3mph</b> @ 8:27:01 (60s) <b>49.8mph</b> @ 8:26:53 (120s)	<b>31.6mph</b> at 8:26:30 <b>32.1mph</b> @ 8:26:30 (0.1s) <b>36.5mph</b> @ 8:26:30 (7-s) <b>41.9mph</b> @ 8:26:30 (1s) <b>44.7mph</b> @ 8:26:44 (3s) <b>48.2mph</b> @ 8:26:02 (60s) <b>47.8mph</b> @ 8:26:02 (120s)	13850 / 51.3mph	<b>62.7mph</b> at 8:26:13 <b>62.4mph</b> @ 8:26:13 (0.1s) <b>59.8mph</b> @ 8:26:13 (7-s) <b>51.9mph</b> @ 8:26:13 (1s) <b>56.6mph</b> @ 8:26:58 (3s) <b>51.0mph</b> @ 8:27:01 (60s) <b>49.6mph</b> @ 8:26:53 (120s)	<b>33.0mph</b> at 8:26:30 <b>38.4mph</b> @ 8:26:30 (7-s) <b>43.0mph</b> @ 8:26:42 (1s) <b>44.4mph</b> @ 8:26:44 (3s) <b>48.1mph</b> @ 8:26:02 (60s) <b>47.6mph</b> @ 8:26:02 (120s)	29063 / 51.0mph
2022-04-19 03:26:05 AM EST						<b>59.7mph</b> at 8:25:21 <b>59.3mph</b> @ 8:25:21 (0.1s) <b>58.2mph</b> @ 8:25:22 (7-s) <b>57.2mph</b> @ 8:25:22 (1s) <b>55.4mph</b> @ 8:25:33 (3s) <b>50.3mph</b> @ 8:25:53 (60s) <b>48.9mph</b> @ 8:26:01 (120s)	<b>34.6mph</b> at 8:25:58 <b>35.1mph</b> @ 8:25:58 (0.1s) <b>36.5mph</b> @ 8:25:58 (7-s) <b>38.3mph</b> @ 8:25:58 (1s) <b>43.2mph</b> @ 8:25:58 (3s) <b>48.5mph</b> @ 8:25:07 (60s) <b>46.3mph</b> @ 8:25:13 (120s)	3972 / 49.3mph	<b>60.8mph</b> at 8:25:21 <b>59.9mph</b> @ 8:25:21 (0.1s) <b>57.6mph</b> @ 8:25:22 (7-s) <b>56.5mph</b> @ 8:25:22 (1s) <b>54.2mph</b> @ 8:25:24 (3s) <b>49.3mph</b> @ 8:25:53 (60s) <b>47.8mph</b> @ 8:26:01 (120s)	<b>26.8mph</b> at 8:25:57 <b>27.6mph</b> @ 8:25:57 (0.1s) <b>33.1mph</b> @ 8:25:58 (7-s) <b>36.6mph</b> @ 8:25:58 (1s) <b>42.5mph</b> @ 8:25:20 (3s) <b>47.1mph</b> @ 8:25:06 (60s) <b>47.0mph</b> @ 8:25:12 (120s)	13040 / 48.3mph	<b>61.6mph</b> at 8:25:31 <b>61.0mph</b> @ 8:25:31 (0.1s) <b>57.2mph</b> @ 8:25:31 (7-s) <b>56.0mph</b> @ 8:25:31 (1s) <b>53.9mph</b> @ 8:25:32 (3s) <b>49.2mph</b> @ 8:25:52 (60s) <b>47.7mph</b> @ 8:26:01 (120s)	<b>30.7mph</b> at 8:25:57 <b>34.3mph</b> @ 8:25:58 (7-s) <b>37.9mph</b> @ 8:25:58 (1s) <b>42.9mph</b> @ 8:25:20 (3s) <b>47.0mph</b> @ 8:25:06 (60s) <b>46.8mph</b> @ 8:25:02 (120s)	27445 / 48.2mph
2022-04-19 03:25:05 AM EST						<b>61.3mph</b> at 8:24:55 <b>61.1mph</b> @ 8:24:55 (0.1s) <b>60.9mph</b> @ 8:24:55 (7-s) <b>60.3mph</b> @ 8:24:56 (1s) <b>57.5mph</b> @ 8:24:57 (3s) <b>48.6mph</b> @ 8:25:01 (60s) <b>48.3mph</b> @ 8:25:01 (120s)	<b>32.5mph</b> at 8:24:11 <b>32.6mph</b> @ 8:24:11 (0.1s) <b>33.7mph</b> @ 8:24:12 (7-s) <b>35.4mph</b> @ 8:24:12 (1s) <b>41.0mph</b> @ 8:24:12 (3s) <b>46.8mph</b> @ 8:24:39 (60s) <b>46.4mph</b> @ 8:24:12 (120s)	3916 / 48.6mph	<b>61.7mph</b> at 8:24:55 <b>61.6mph</b> @ 8:24:55 (0.1s) <b>61.0mph</b> @ 8:24:55 (7-s) <b>59.7mph</b> @ 8:24:56 (1s) <b>56.3mph</b> @ 8:24:57 (3s) <b>47.4mph</b> @ 8:25:01 (60s) <b>47.1mph</b> @ 8:25:01 (120s)	<b>31.7mph</b> at 8:24:11 <b>32.0mph</b> @ 8:24:11 (0.1s) <b>33.4mph</b> @ 8:24:11 (7-s) <b>34.8mph</b> @ 8:24:12 (1s) <b>40.0mph</b> @ 8:24:12 (3s) <b>45.6mph</b> @ 8:24:44 (60s) <b>45.3mph</b> @ 8:24:12 (120s)	12792 / 47.4mph	<b>61.3mph</b> at 8:24:55 <b>60.9mph</b> @ 8:24:55 (0.1s) <b>60.1mph</b> @ 8:24:55 (7-s) <b>58.9mph</b> @ 8:24:56 (1s) <b>55.7mph</b> @ 8:24:57 (3s) <b>47.2mph</b> @ 8:25:01 (60s) <b>46.8mph</b> @ 8:25:01 (120s)	<b>32.5mph</b> at 8:24:11 <b>33.6mph</b> @ 8:24:11 (7-s) <b>35.1mph</b> @ 8:24:11 (1s) <b>40.1mph</b> @ 8:24:12 (3s) <b>45.4mph</b> @ 8:24:44 (60s) <b>45.0mph</b> @ 8:24:12 (120s)	26897 / 47.2mph
2022-04-19 03:24:04 AM EST						<b>59.6mph</b> at 8:23:27 <b>59.2mph</b> @ 8:23:27 (0.1s) <b>58.3mph</b> @ 8:23:24	<b>37.4mph</b> at 8:23:03 <b>37.6mph</b> @ 8:23:03 (0.1s) <b>38.3mph</b> @ 8:23:03	3870 / 48.1mph	<b>61.5mph</b> at 8:23:24 <b>60.0mph</b> @ 8:23:25 (0.1s) <b>58.3mph</b> @ 8:23:24	<b>29.5mph</b> at 8:23:02 <b>29.8mph</b> @ 8:23:03 (0.1s) <b>31.1mph</b> @ 8:23:03	12619 / 46.8mph	<b>61.3mph</b> at 8:23:27 <b>60.9mph</b> @ 8:23:27 (0.1s) <b>58.8mph</b> @ 8:23:27	<b>28.3mph</b> at 8:23:02 <b>30.9mph</b> @ 8:23:03 (7-s) <b>34.6mph</b> @ 8:23:04	26447 / 46.4mph

2022-04-19 03:23:02 AM EST to 2022-04-19 03:24:02 AM EST (60s)						57.3mph @ 8:23:24 (1s) 54.5mph @ 8:23:28 (3s) 48.3mph @ 8:23:53 (60s) 47.3mph @ 8:23:44 (120s)	40.1mph @ 8:23:04 (1s) 42.2mph @ 8:24:00 (3s) 44.7mph @ 8:23:04 (60s) 46.4mph @ 8:24:01 (120s)		57.3mph @ 8:23:24 (1s) 53.8mph @ 8:23:32 (3s) 47.1mph @ 8:23:53 (60s) 46.3mph @ 8:23:02 (120s)	34.7mph @ 8:23:04 (1s) 38.5mph @ 8:23:04 (3s) 43.6mph @ 8:23:04 (60s) 45.3mph @ 8:24:01 (120s)		57.2mph @ 8:23:24 (1s) 53.4mph @ 8:23:28 (3s) 46.7mph @ 8:23:52 (60s) 46.0mph @ 8:23:02 (120s)	(1s) 38.0mph @ 8:23:04 (3s) 43.3mph @ 8:23:04 (60s) 45.0mph @ 8:24:01 (120s)	
2022-04-19 03:23:04 AM EST  2022-04-19 03:22:02 AM EST to 2022-04-19 03:23:02 AM EST (60s)	1002.98mb	4.77V	45.4°F 97%	54.4°F	ESE (122°)	53.1mph at 8:22:53 52.9mph @ 8:22:53 (0.1s) 52.6mph @ 8:22:54 (1s) 52.2mph @ 8:22:54 (1s) 49.6mph @ 8:22:55 (3s) 49.7mph @ 8:22:03 (60s) 49.1mph @ 8:22:02 (120s)	36.6mph at 8:22:36 36.7mph @ 8:22:36 (0.1s) 37.2mph @ 8:22:36 (1s) 37.4mph @ 8:22:37 (1s) 39.8mph @ 8:22:38 (3s) 44.7mph @ 8:23:01 (60s) 47.2mph @ 8:23:01 (120s)	3602 / 44.9mph	54.1mph at 8:22:53 53.9mph @ 8:22:53 (0.1s) 53.2mph @ 8:22:53 (1s) 52.2mph @ 8:22:54 (1s) 49.2mph @ 8:22:55 (3s) 48.7mph @ 8:22:03 (60s) 48.1mph @ 8:22:02 (120s)	27.8mph at 8:22:47 28.5mph @ 8:22:47 (0.1s) 31.8mph @ 8:22:47 (1s) 34.8mph @ 8:22:36 (1s) 38.5mph @ 8:22:37 (3s) 43.8mph @ 8:23:01 (60s) 46.2mph @ 8:23:01 (120s)	11842 / 43.9mph	54.2mph at 8:22:53 53.9mph @ 8:22:53 (0.1s) 53.3mph @ 8:22:53 (1s) 51.9mph @ 8:22:54 (1s) 48.7mph @ 8:22:55 (3s) 48.4mph @ 8:22:03 (60s) 47.8mph @ 8:22:02 (120s)	31.1mph at 8:22:47 33.8mph @ 8:22:35 (1s) 34.0mph @ 8:22:36 (1s) 38.2mph @ 8:22:36 (3s) 43.5mph @ 8:23:00 (60s) 46.0mph @ 8:23:01 (120s)	24864 / 43.7mph
2022-04-19 03:22:04 AM EST  2022-04-19 03:21:01 AM EST to 2022-04-19 03:22:01 AM EST (60s)	1003.07mb	4.78V	45.5°F 97%	54.4°F	ESE (123°)	58.1mph at 8:21:51 57.9mph @ 8:21:51 (0.1s) 57.7mph @ 8:21:51 (1s) 57.2mph @ 8:21:51 (1s) 56.8mph @ 8:21:53 (3s) 49.8mph @ 8:21:59 (60s) 49.1mph @ 8:22:00 (120s)	37.8mph at 8:21:34 38.1mph @ 8:21:34 (0.1s) 39.3mph @ 8:21:34 (1s) 40.7mph @ 8:21:34 (1s) 44.1mph @ 8:21:35 (3s) 48.1mph @ 8:21:06 (60s) 47.2mph @ 8:21:01 (120s)	4005 / 49.7mph	56.8mph at 8:21:51 56.6mph @ 8:21:51 (0.1s) 56.1mph @ 8:21:51 (1s) 56.1mph @ 8:21:51 (1s) 55.6mph @ 8:21:53 (3s) 48.8mph @ 8:21:59 (60s) 49.2mph @ 8:21:58 (120s)	32.8mph at 8:21:34 33.4mph @ 8:21:34 (0.1s) 36.1mph @ 8:21:34 (1s) 39.2mph @ 8:21:34 (1s) 43.3mph @ 8:21:34 (3s) 47.2mph @ 8:21:05 (60s) 46.3mph @ 8:21:01 (120s)	13138 / 48.7mph	57.0mph at 8:21:52 56.8mph @ 8:21:52 (0.1s) 56.3mph @ 8:21:52 (1s) 55.8mph @ 8:21:51 (1s) 55.4mph @ 8:21:52 (3s) 48.5mph @ 8:21:58 (60s) 47.9mph @ 8:21:58 (120s)	35.5mph at 8:21:34 36.9mph @ 8:21:33 (1s) 38.7mph @ 8:21:33 (1s) 42.2mph @ 8:21:34 (3s) 46.9mph @ 8:21:05 (60s) 46.0mph @ 8:21:02 (120s)	27578 / 48.4mph
2022-04-19 03:21:04 AM EST  2022-04-19 03:20:01 AM EST to 2022-04-19 03:21:01 AM EST (60s)	1003.17mb	4.78V	45.4°F 97%	54.4°F	ESE (122°)	60.3mph at 8:20:42 59.9mph @ 8:20:42 (0.1s) 58.8mph @ 8:20:42 (1s) 58.3mph @ 8:20:43 (1s) 56.8mph @ 8:20:43 (3s) 48.5mph @ 8:21:00 (60s) 47.2mph @ 8:21:00 (120s)	36.7mph at 8:20:35 37.0mph @ 8:20:35 (0.1s) 38.7mph @ 8:20:36 (1s) 39.1mph @ 8:20:35 (1s) 40.9mph @ 8:20:37 (3s) 45.9mph @ 8:20:01 (60s) 47.2mph @ 8:20:01 (120s)	3910 / 48.6mph	59.8mph at 8:20:42 59.5mph @ 8:20:42 (0.1s) 57.9mph @ 8:20:42 (1s) 57.4mph @ 8:20:43 (1s) 55.8mph @ 8:20:43 (3s) 47.6mph @ 8:21:00 (60s) 46.3mph @ 8:21:00 (120s)	30.3mph at 8:20:01 33.2mph @ 8:20:35 (0.1s) 37.3mph @ 8:20:35 (1s) 38.6mph @ 8:20:35 (1s) 40.0mph @ 8:20:37 (3s) 45.0mph @ 8:20:01 (60s) 44.8mph @ 8:20:01 (120s)	12858 / 47.6mph	60.2mph at 8:20:42 60.0mph @ 8:20:42 (0.1s) 58.1mph @ 8:20:42 (1s) 57.1mph @ 8:20:43 (1s) 55.5mph @ 8:20:43 (3s) 47.3mph @ 8:21:00 (60s) 46.0mph @ 8:21:00 (120s)	32.9mph at 8:20:36 36.2mph @ 8:20:36 (1s) 38.5mph @ 8:20:37 (1s) 39.4mph @ 8:20:37 (3s) 44.7mph @ 8:20:01 (60s) 44.6mph @ 8:20:01 (120s)	26958 / 47.3mph
2022-04-19 03:20:04 AM EST  2022-04-19 03:19:01 AM EST to 2022-04-19 03:20:01 AM EST (60s)	1003.25mb	4.76V	45.4°F 97%	54.4°F	SE (125°)	56.6mph at 8:19:50 56.3mph @ 8:19:50 (0.1s) 55.7mph @ 8:19:50 (1s) 54.8mph @ 8:19:50 (1s) 52.1mph @ 8:19:51 (3s) 46.7mph @ 8:19:18 (60s) 46.0mph @ 8:20:00 (120s)	38.7mph at 8:19:29 38.8mph @ 8:19:29 (0.1s) 39.4mph @ 8:19:29 (1s) 39.6mph @ 8:19:21 (1s) 41.2mph @ 8:19:30 (3s) 44.8mph @ 8:19:47 (60s) 44.2mph @ 8:19:32 (120s)	3693 / 45.9mph	57.3mph at 8:19:50 56.8mph @ 8:19:50 (0.1s) 55.5mph @ 8:19:50 (1s) 54.6mph @ 8:19:50 (1s) 51.0mph @ 8:19:51 (3s) 45.6mph @ 8:19:18 (60s) 44.9mph @ 8:20:00 (120s)	22.9mph at 8:19:01 28.7mph @ 8:19:01 (0.1s) 33.6mph @ 8:19:29 (1s) 36.8mph @ 8:19:29 (1s) 39.5mph @ 8:19:29 (3s) 43.7mph @ 8:19:45 (60s) 43.0mph @ 8:19:30 (120s)	12161 / 45.1mph	56.4mph at 8:19:50 56.4mph @ 8:19:50 (0.1s) 55.4mph @ 8:19:50 (1s) 54.6mph @ 8:19:50 (1s) 51.0mph @ 8:19:51 (3s) 45.2mph @ 8:19:17 (60s) 46.6mph @ 8:20:00 (120s)	29.9mph at 8:19:01 34.3mph @ 8:19:01 (1s) 37.2mph @ 8:19:29 (1s) 38.9mph @ 8:19:29 (3s) 43.4mph @ 8:19:45 (60s) 42.9mph @ 8:19:30 (120s)	25483 / 44.7mph
2022-04-19 03:19:04 AM EST  2022-04-19 03:18:01 AM EST to 2022-04-19 03:19:01 AM EST (60s)	1003.75mb	4.80V	45.4°F 97%	54.3°F	ESE (118°)	57.7mph at 8:18:28 57.5mph @ 8:18:28 (0.1s) 56.8mph @ 8:18:28 (1s) 56.3mph @ 8:18:29 (1s) 55.6mph @ 8:18:30 (3s) 46.1mph @ 8:19:00 (60s) 45.2mph @ 8:18:45 (120s)	36.2mph at 8:18:17 36.4mph @ 8:18:17 (0.1s) 37.3mph @ 8:18:17 (1s) 37.8mph @ 8:18:15 (1s) 38.2mph @ 8:18:17 (3s) 42.3mph @ 8:18:26 (60s) 44.0mph @ 8:18:17 (120s)	3708 / 46.1mph	57.7mph at 8:18:40 56.8mph @ 8:18:27 (0.1s) 55.3mph @ 8:18:28 (1s) 55.1mph @ 8:18:28 (1s) 54.4mph @ 8:18:30 (3s) 44.8mph @ 8:19:00 (60s) 43.9mph @ 8:18:44 (120s)	30.8mph at 8:19:00 32.9mph @ 8:19:00 (0.1s) 34.9mph @ 8:18:17 (1s) 35.7mph @ 8:18:15 (1s) 36.2mph @ 8:18:17 (3s) 41.0mph @ 8:18:25 (60s) 42.8mph @ 8:18:17 (120s)	12067 / 44.7mph	57.1mph at 8:18:29 56.8mph @ 8:18:29 (0.1s) 55.5mph @ 8:18:29 (1s) 54.9mph @ 8:18:29 (1s) 54.3mph @ 8:18:30 (3s) 44.6mph @ 8:19:00 (60s) 43.9mph @ 8:18:45 (120s)	31.2mph at 8:19:00 33.9mph @ 8:18:16 (1s) 34.7mph @ 8:18:17 (1s) 36.1mph @ 8:18:17 (3s) 41.1mph @ 8:18:26 (60s) 42.7mph @ 8:18:17 (120s)	25371 / 44.5mph
2022-04-19 03:18:04 AM EST  2022-04-19 03:17:01 AM EST to 2022-04-19 03:18:01 AM EST	1003.67mb	4.77V	45.4°F 97%	54.4°F	ESE (119°)	53.7mph at 8:17:15 53.3mph @ 8:17:16 (0.1s) 52.9mph @ 8:17:16 (1s) 52.7mph @ 8:17:16 (1s) 51.6mph @ 8:17:18 (3s) 46.1mph @ 8:17:30	34.1mph at 8:17:48 34.1mph @ 8:17:48 (0.1s) 34.8mph @ 8:17:49 (1s) 35.4mph @ 8:17:49 (1s) 37.3mph @ 8:17:40 (3s) 43.9mph @ 8:18:00	3525 / 43.9mph	54.4mph at 8:17:15 53.5mph @ 8:17:16 (0.1s) 52.7mph @ 8:17:16 (1s) 52.5mph @ 8:17:16 (1s) 51.0mph @ 8:17:17 (3s) 44.9mph @ 8:17:30	30.4mph at 8:17:42 30.4mph @ 8:17:42 (0.1s) 31.5mph @ 8:17:42 (1s) 32.8mph @ 8:17:43 (1s) 35.2mph @ 8:17:40 (3s) 42.6mph @ 8:18:00	11503 / 42.7mph	53.9mph at 8:17:20 53.9mph @ 8:17:16 (0.1s) 52.7mph @ 8:17:16 (1s) 52.5mph @ 8:17:16 (1s) 50.5mph @ 8:17:17 (3s) 44.8mph @ 8:17:30	29.7mph at 8:17:42 30.4mph @ 8:17:42 (0.1s) 32.7mph @ 8:17:43 (1s) 35.3mph @ 8:17:40 (3s) 42.6mph @ 8:18:00 (60s) 43.6mph @ 8:18:00	24300 / 42.7mph

(60s)						(60s) 47.8mph @ 8:17:01 (120s)	(60s) 44.9mph @ 8:18:00 (120s)	(60s) 46.5mph @ 8:17:01 (120s)	(60s) 43.7mph @ 8:18:00 (120s)		(60s) 46.5mph @ 8:17:01 (120s)	(120s)		
2022-04-19 03:17:04 AM EST  2022-04-19 03:16:01 AM EST to 2022-04-19 03:17:01 AM EST (60s)	1003.85mb	4.77V	45.4°F 97%	54.3°F	ESE (119°)	57.7mph at 8:16:12 57.5mph @ 8:16:12 (0.1s) 57.1mph @ 8:16:12 (%s) 56.8mph @ 8:16:13 (1s) 56.2mph @ 8:16:13 (3s) 49.9mph @ 8:16:14 (60s) 49.0mph @ 8:16:34 (120s)	33.1mph at 8:16:05 33.2mph @ 8:16:05 (0.1s) 33.7mph @ 8:16:05 (%s) 34.9mph @ 8:16:05 (1s) 38.9mph @ 8:16:23 (3s) 46.0mph @ 8:17:00 (60s) 47.8mph @ 8:17:00 (120s)	3702 / 46.1mph	56.7mph at 8:16:10 56.6mph @ 8:16:10 (0.1s) 56.2mph @ 8:16:10 (%s) 55.6mph @ 8:16:10 (1s) 54.9mph @ 8:16:12 (3s) 48.4mph @ 8:16:14 (60s) 47.8mph @ 8:16:34 (120s)	26.2mph at 8:16:04 26.4mph @ 8:16:04 (0.1s) 28.1mph @ 8:16:05 (%s) 29.2mph @ 8:16:05 (1s) 37.2mph @ 8:16:38 (3s) 44.8mph @ 8:17:00 (60s) 46.5mph @ 8:17:00 (120s)	12099 / 44.9mph	57.6mph at 8:16:12 57.4mph @ 8:16:12 (0.1s) 55.8mph @ 8:16:12 (%s) 55.6mph @ 8:16:12 (1s) 54.7mph @ 8:16:12 (3s) 44.5mph @ 8:16:14 (60s) 47.8mph @ 8:16:17 (120s)	25.2mph at 8:16:05 27.3mph @ 8:16:05 (%s) 29.3mph @ 8:16:05 (1s) 37.1mph @ 8:16:06 (3s) 44.5mph @ 8:17:00 (60s) 46.4mph @ 8:17:00 (120s)	25348 / 44.5mph
2022-04-19 03:16:04 AM EST  2022-04-19 03:15:01 AM EST to 2022-04-19 03:16:01 AM EST (60s)	1003.83mb	4.77V	45.4°F 97%	54.3°F	ESE (118°)	57.0mph at 8:15:47 56.8mph @ 8:15:47 (0.1s) 56.3mph @ 8:15:47 (%s) 56.0mph @ 8:15:48 (1s) 54.8mph @ 8:15:50 (3s) 49.7mph @ 8:15:38 (60s) 48.5mph @ 8:16:00 (120s)	36.0mph at 8:15:40 36.3mph @ 8:15:40 (0.1s) 38.0mph @ 8:15:40 (%s) 39.4mph @ 8:15:40 (1s) 43.6mph @ 8:15:41 (3s) 47.4mph @ 8:15:01 (60s) 47.3mph @ 8:15:31 (120s)	3996 / 49.6mph	57.4mph at 8:15:47 57.2mph @ 8:15:47 (0.1s) 56.2mph @ 8:15:47 (%s) 55.6mph @ 8:15:48 (1s) 53.8mph @ 8:15:49 (3s) 48.6mph @ 8:15:38 (60s) 47.4mph @ 8:16:00 (120s)	27.0mph at 8:15:40 27.3mph @ 8:15:40 (0.1s) 30.5mph @ 8:15:40 (%s) 33.3mph @ 8:15:40 (1s) 40.7mph @ 8:15:41 (3s) 46.6mph @ 8:15:01 (60s) 46.2mph @ 8:15:31 (120s)	13032 / 48.3mph	57.4mph at 8:15:48 57.2mph @ 8:15:48 (0.1s) 55.7mph @ 8:15:47 (%s) 55.3mph @ 8:15:47 (1s) 54.2mph @ 8:15:49 (3s) 48.7mph @ 8:15:38 (60s) 47.4mph @ 8:16:00 (120s)	28.0mph at 8:15:40 31.1mph @ 8:15:40 (%s) 34.1mph @ 8:15:40 (1s) 41.1mph @ 8:15:41 (3s) 46.4mph @ 8:15:01 (60s) 46.1mph @ 8:15:30 (120s)	27604 / 48.4mph
2022-04-19 03:15:04 AM EST  2022-04-19 03:14:01 AM EST to 2022-04-19 03:15:01 AM EST (60s)	1003.91mb	4.77V	45.4°F 97%	54.3°F	ESE (123°)	57.1mph at 8:14:43 56.9mph @ 8:14:43 (0.1s) 56.6mph @ 8:14:43 (%s) 56.0mph @ 8:14:43 (1s) 54.5mph @ 8:14:44 (3s) 48.6mph @ 8:14:07 (60s) 48.0mph @ 8:14:58 (120s)	35.1mph at 8:14:25 35.4mph @ 8:14:25 (0.1s) 36.8mph @ 8:14:25 (%s) 37.7mph @ 8:14:26 (1s) 42.0mph @ 8:14:26 (3s) 45.1mph @ 8:14:36 (60s) 47.4mph @ 8:14:27 (120s)	3819 / 47.5mph	57.6mph at 8:14:43 57.3mph @ 8:14:43 (0.1s) 56.8mph @ 8:14:43 (%s) 55.4mph @ 8:14:43 (1s) 53.5mph @ 8:14:44 (3s) 47.4mph @ 8:14:07 (60s) 46.9mph @ 8:14:58 (120s)	26.9mph at 8:14:22 27.8mph @ 8:14:22 (0.1s) 31.1mph @ 8:14:22 (%s) 34.6mph @ 8:14:25 (1s) 40.0mph @ 8:14:24 (3s) 44.0mph @ 8:14:27 (60s) 46.2mph @ 8:14:26 (120s)	12580 / 46.6mph	58.1mph at 8:14:43 57.8mph @ 8:14:43 (0.1s) 56.9mph @ 8:14:43 (%s) 56.1mph @ 8:14:43 (1s) 53.1mph @ 8:14:44 (3s) 47.4mph @ 8:14:07 (60s) 48.8mph @ 8:14:58 (120s)	28.9mph at 8:14:25 31.0mph @ 8:14:25 (%s) 34.7mph @ 8:14:25 (1s) 40.7mph @ 8:14:25 (3s) 43.9mph @ 8:14:36 (60s) 46.1mph @ 8:14:26 (120s)	26493 / 46.5mph
2022-04-19 03:14:04 AM EST  2022-04-19 03:13:01 AM EST to 2022-04-19 03:14:01 AM EST (60s)	1003.85mb	4.76V	45.4°F 97%	54.3°F	ESE (121°)	63.3mph at 8:13:11 63.0mph @ 8:13:11 (0.1s) 62.1mph @ 8:13:12 (%s) 61.5mph @ 8:13:12 (1s) 59.4mph @ 8:13:13 (3s) 49.9mph @ 8:13:32 (60s) 48.2mph @ 8:13:36 (120s)	33.2mph at 8:13:40 33.3mph @ 8:13:40 (0.1s) 34.6mph @ 8:13:40 (%s) 37.3mph @ 8:13:41 (1s) 39.3mph @ 8:13:40 (3s) 46.9mph @ 8:13:06 (60s) 47.0mph @ 8:13:10 (120s)	3900 / 48.4mph	63.7mph at 8:13:11 63.5mph @ 8:13:11 (0.1s) 62.3mph @ 8:13:12 (%s) 61.2mph @ 8:13:12 (1s) 58.2mph @ 8:13:13 (3s) 48.6mph @ 8:13:31 (60s) 47.1mph @ 8:13:36 (120s)	22.4mph at 8:13:40 22.6mph @ 8:13:40 (0.1s) 24.6mph @ 8:13:40 (%s) 30.5mph @ 8:13:40 (1s) 37.0mph @ 8:13:40 (3s) 45.9mph @ 8:13:05 (60s) 45.8mph @ 8:13:10 (120s)	12716 / 47.1mph	63.9mph at 8:13:11 63.8mph @ 8:13:11 (0.1s) 62.1mph @ 8:13:12 (%s) 61.0mph @ 8:13:12 (1s) 57.9mph @ 8:13:13 (3s) 48.5mph @ 8:13:31 (60s) 46.9mph @ 8:13:36 (120s)	21.0mph at 8:13:40 23.4mph @ 8:13:40 (%s) 29.0mph @ 8:13:40 (1s) 37.0mph @ 8:13:40 (3s) 45.6mph @ 8:13:08 (60s) 45.6mph @ 8:13:10 (120s)	26864 / 47.1mph
2022-04-19 03:13:04 AM EST  2022-04-19 03:12:01 AM EST to 2022-04-19 03:13:01 AM EST (60s)	1004.00mb	4.75V	45.4°F 97%	54.3°F	ESE (120°)	53.8mph at 8:12:41 53.5mph @ 8:12:51 (0.1s) 52.7mph @ 8:12:33 (%s) 52.4mph @ 8:12:42 (1s) 50.8mph @ 8:12:48 (3s) 48.1mph @ 8:12:01 (60s) 48.1mph @ 8:12:43 (120s)	34.7mph at 8:12:11 34.9mph @ 8:12:41 (0.1s) 36.6mph @ 8:12:11 (%s) 39.1mph @ 8:12:12 (1s) 41.7mph @ 8:12:31 (3s) 46.0mph @ 8:12:15 (60s) 47.1mph @ 8:12:01 (120s)	3794 / 47.2mph	55.6mph at 8:12:41 55.0mph @ 8:12:41 (0.1s) 53.2mph @ 8:12:17 (%s) 52.3mph @ 8:12:17 (1s) 49.9mph @ 8:12:48 (3s) 46.7mph @ 8:12:01 (60s) 47.1mph @ 8:12:40 (120s)	23.9mph at 8:12:01 29.7mph @ 8:12:11 (0.1s) 32.8mph @ 8:12:11 (%s) 37.9mph @ 8:12:11 (1s) 41.8mph @ 8:12:31 (3s) 44.8mph @ 8:12:15 (60s) 46.1mph @ 8:12:01 (120s)	12478 / 46.2mph	55.9mph at 8:12:51 55.2mph @ 8:12:51 (0.1s) 53.3mph @ 8:12:17 (%s) 52.4mph @ 8:12:17 (1s) 49.6mph @ 8:12:47 (3s) 46.7mph @ 8:12:01 (60s) 46.9mph @ 8:12:39 (120s)	29.9mph at 8:12:11 34.0mph @ 8:12:11 (%s) 38.2mph @ 8:12:29 (1s) 40.2mph @ 8:12:31 (3s) 44.7mph @ 8:12:15 (60s) 45.9mph @ 8:12:01 (120s)	26119 / 45.8mph
2022-04-19 03:12:04 AM EST  2022-04-19 03:11:01 AM EST to 2022-04-19 03:12:01 AM EST (60s)	1003.78mb	4.78V	45.4°F 97%	54.2°F	ESE (120°)	59.1mph at 8:11:05 59.0mph @ 8:11:05 (0.1s) 58.6mph @ 8:11:05 (%s) 58.5mph @ 8:11:05 (1s) 57.0mph @ 8:11:06 (3s) 49.7mph @ 8:11:28 (60s) 47.8mph @ 8:11:28 (120s)	37.1mph at 8:11:41 37.3mph @ 8:11:41 (0.1s) 38.1mph @ 8:11:30 (%s) 38.5mph @ 8:11:30 (1s) 39.6mph @ 8:11:32 (3s) 45.2mph @ 8:11:01 (60s) 46.3mph @ 8:11:01 (120s)	3873 / 48.1mph	59.6mph at 8:11:04 59.0mph @ 8:11:04 (0.1s) 57.8mph @ 8:11:05 (%s) 57.7mph @ 8:11:05 (1s) 55.9mph @ 8:11:06 (3s) 48.8mph @ 8:11:27 (60s) 46.9mph @ 8:11:28 (120s)	26.8mph at 8:11:41 27.2mph @ 8:11:41 (0.1s) 33.8mph @ 8:11:41 (%s) 35.6mph @ 8:11:29 (1s) 37.4mph @ 8:11:31 (3s) 45.4mph @ 8:11:01 (60s) 45.5mph @ 8:11:01 (120s)	12611 / 46.7mph	60.6mph at 8:11:10 60.2mph @ 8:11:10 (0.1s) 58.0mph @ 8:11:10 (%s) 56.8mph @ 8:11:05 (1s) 55.8mph @ 8:11:11 (3s) 48.5mph @ 8:11:27 (60s) 47.7mph @ 8:11:27 (120s)	26.8mph at 8:11:40 31.6mph @ 8:11:41 (%s) 36.6mph @ 8:11:23 (1s) 38.4mph @ 8:11:31 (3s) 45.1mph @ 8:11:01 (60s) 45.2mph @ 8:11:01 (120s)	26618 / 46.7mph

2022-04-19 03:11:04 AM EST  <b>2022-04-19 03:10:01 AM EST to 2022-04-19 03:11:01 AM EST (60s)</b>	1003.25mb	4.79V	45.4°F 97%	54.2°F	<b>ESE (123°)</b>	<b>63.5mph</b> at 8:10:53 <b>63.1mph</b> @ 8:10:53 (0.1s) <b>62.1mph</b> @ 8:10:53 (½-s) <b>60.9mph</b> @ 8:10:54 (1s) <b>56.3mph</b> @ 8:10:56 (3s) <b>46.5mph</b> @ 8:10:01 (60s) <b>47.1mph</b> @ 8:10:01 (120s)	<b>34.0mph</b> at 8:10:18 <b>34.1mph</b> @ 8:10:19 (0.1s) <b>34.6mph</b> @ 8:10:19 (½-s) <b>35.6mph</b> @ 8:10:19 (1s) <b>38.6mph</b> @ 8:10:20 (3s) <b>44.6mph</b> @ 8:10:45 (60s) <b>45.5mph</b> @ 8:10:39 (120s)	3715 / 46.2mph	<b>67.2mph</b> at 8:10:53 <b>66.4mph</b> @ 8:10:53 (0.1s) <b>62.3mph</b> @ 8:10:53 (½-s) <b>60.4mph</b> @ 8:10:54 (1s) <b>55.7mph</b> @ 8:10:56 (3s) <b>45.6mph</b> @ 8:10:09 (60s) <b>46.1mph</b> @ 8:10:01 (120s)	<b>32.4mph</b> at 8:10:02 <b>33.3mph</b> @ 8:10:02 (0.1s) <b>34.3mph</b> @ 8:10:19 (½-s) <b>35.4mph</b> @ 8:10:19 (1s) <b>37.7mph</b> @ 8:10:19 (3s) <b>43.8mph</b> @ 8:10:46 (60s) <b>44.6mph</b> @ 8:10:38 (120s)	12270 / 45.5mph	<b>70.2mph</b> at 8:10:53 <b>69.2mph</b> @ 8:10:53 (0.1s) <b>63.1mph</b> @ 8:10:53 (½-s) <b>60.9mph</b> @ 8:10:54 (1s) <b>55.5mph</b> @ 8:10:56 (3s) <b>45.4mph</b> @ 8:10:09 (60s) <b>46.0mph</b> @ 8:10:01 (120s)	<b>29.9mph</b> at 8:10:11 <b>32.6mph</b> @ 8:10:12 (½-s) <b>34.1mph</b> @ 8:10:18 (1s) <b>37.2mph</b> @ 8:10:19 (3s) <b>43.5mph</b> @ 8:10:45 (60s) <b>44.3mph</b> @ 8:10:38 (120s)	25723 / 45.2mph
2022-04-19 03:10:04 AM EST  <b>2022-04-19 03:09:01 AM EST to 2022-04-19 03:10:01 AM EST (60s)</b>	1004.06mb	4.76V	45.3°F 97%	54.2°F	<b>ESE (120°)</b>	<b>55.9mph</b> at 8:09:39 <b>55.3mph</b> @ 8:09:39 (0.1s) <b>54.9mph</b> @ 8:09:39 (½-s) <b>54.1mph</b> @ 8:09:40 (1s) <b>53.2mph</b> @ 8:09:41 (3s) <b>47.7mph</b> @ 8:09:01 (60s) <b>48.1mph</b> @ 8:09:46 (120s)	<b>38.0mph</b> at 8:09:17 <b>38.1mph</b> @ 8:09:17 (0.1s) <b>38.8mph</b> @ 8:09:07 (½-s) <b>39.4mph</b> @ 8:09:08 (1s) <b>41.1mph</b> @ 8:09:09 (3s) <b>45.6mph</b> @ 8:09:32 (60s) <b>45.8mph</b> @ 8:09:02 (120s)	3740 / 46.5mph	<b>55.4mph</b> at 8:09:39 <b>54.8mph</b> @ 8:09:33 (0.1s) <b>54.0mph</b> @ 8:09:34 (½-s) <b>53.5mph</b> @ 8:09:40 (1s) <b>52.4mph</b> @ 8:09:41 (3s) <b>46.6mph</b> @ 8:09:01 (60s) <b>47.1mph</b> @ 8:09:46 (120s)	<b>35.0mph</b> at 8:09:17 <b>35.2mph</b> @ 8:09:17 (0.1s) <b>36.0mph</b> @ 8:09:07 (½-s) <b>36.8mph</b> @ 8:09:07 (1s) <b>39.3mph</b> @ 8:09:08 (3s) <b>44.5mph</b> @ 8:09:30 (60s) <b>44.5mph</b> @ 8:09:01 (120s)	12300 / 45.6mph	<b>56.7mph</b> at 8:09:39 <b>56.4mph</b> @ 8:09:39 (0.1s) <b>54.5mph</b> @ 8:09:39 (½-s) <b>53.5mph</b> @ 8:09:40 (1s) <b>52.6mph</b> @ 8:09:41 (3s) <b>46.6mph</b> @ 8:09:01 (60s) <b>46.9mph</b> @ 8:09:46 (120s)	<b>29.9mph</b> at 8:09:07 <b>32.7mph</b> @ 8:09:07 (½-s) <b>34.0mph</b> @ 8:09:07 (1s) <b>37.4mph</b> @ 8:09:08 (3s) <b>44.4mph</b> @ 8:09:29 (60s) <b>44.6mph</b> @ 8:09:01 (120s)	25812 / 45.3mph
2022-04-19 03:09:04 AM EST  <b>2022-04-19 03:08:01 AM EST to 2022-04-19 03:09:01 AM EST (60s)</b>	1004.16mb	4.76V	45.3°F 97%	54.2°F	<b>ESE (117°)</b>	<b>55.4mph</b> at 8:08:01 <b>55.0mph</b> @ 8:08:01 (0.1s) <b>54.6mph</b> @ 8:08:02 (½-s) <b>54.2mph</b> @ 8:08:02 (1s) <b>52.4mph</b> @ 8:08:04 (3s) <b>49.6mph</b> @ 8:08:46 (60s) <b>45.8mph</b> @ 8:09:00 (120s)	<b>40.8mph</b> at 8:08:06 <b>41.0mph</b> @ 8:08:06 (0.1s) <b>41.7mph</b> @ 8:08:59 (½-s) <b>42.2mph</b> @ 8:08:59 (1s) <b>43.5mph</b> @ 8:09:00 (3s) <b>43.8mph</b> @ 8:08:01 (60s) <b>42.3mph</b> @ 8:08:01 (120s)	3847 / 47.8mph	<b>55.8mph</b> at 8:08:01 <b>54.9mph</b> @ 8:08:01 (0.1s) <b>53.4mph</b> @ 8:08:31 (½-s) <b>53.0mph</b> @ 8:08:02 (1s) <b>51.3mph</b> @ 8:08:04 (3s) <b>48.4mph</b> @ 8:08:45 (60s) <b>44.6mph</b> @ 8:09:00 (120s)	<b>35.3mph</b> at 8:08:06 <b>36.4mph</b> @ 8:08:06 (0.1s) <b>38.5mph</b> @ 8:08:59 (½-s) <b>39.5mph</b> @ 8:08:59 (1s) <b>41.4mph</b> @ 8:09:00 (3s) <b>42.5mph</b> @ 8:08:01 (60s) <b>41.0mph</b> @ 8:08:01 (120s)	12579 / 46.6mph	<b>56.4mph</b> at 8:08:31 <b>56.0mph</b> @ 8:08:31 (0.1s) <b>54.3mph</b> @ 8:08:31 (½-s) <b>53.0mph</b> @ 8:08:02 (1s) <b>51.2mph</b> @ 8:08:04 (3s) <b>48.4mph</b> @ 8:08:45 (60s) <b>44.6mph</b> @ 8:09:00 (120s)	<b>33.1mph</b> at 8:08:06 <b>36.3mph</b> @ 8:08:06 (½-s) <b>39.9mph</b> @ 8:08:59 (1s) <b>41.7mph</b> @ 8:09:00 (3s) <b>42.5mph</b> @ 8:08:01 (60s) <b>41.1mph</b> @ 8:08:01 (120s)	26585 / 46.7mph
2022-04-19 03:08:04 AM EST  <b>2022-04-19 03:07:01 AM EST to 2022-04-19 03:08:01 AM EST (60s)</b>	1003.71mb	4.78V	45.2°F 97%	54.2°F	<b>ESE (121°)</b>	<b>62.7mph</b> at 8:07:52 <b>62.5mph</b> @ 8:07:52 (0.1s) <b>62.0mph</b> @ 8:07:52 (½-s) <b>61.7mph</b> @ 8:07:52 (1s) <b>59.3mph</b> @ 8:07:54 (3s) <b>43.8mph</b> @ 8:08:00 (60s) <b>42.9mph</b> @ 8:07:01 (120s)	<b>33.9mph</b> at 8:07:45 <b>34.0mph</b> @ 8:07:45 (0.1s) <b>35.4mph</b> @ 8:07:10 (½-s) <b>34.0mph</b> @ 8:07:12 (1s) <b>36.5mph</b> @ 8:07:12 (3s) <b>40.0mph</b> @ 8:07:29 (60s) <b>40.8mph</b> @ 8:07:45 (120s)	3518 / 43.8mph	<b>62.6mph</b> at 8:07:51 <b>62.4mph</b> @ 8:07:51 (0.1s) <b>61.5mph</b> @ 8:07:52 (½-s) <b>61.0mph</b> @ 8:07:52 (1s) <b>58.4mph</b> @ 8:07:53 (3s) <b>42.5mph</b> @ 8:08:00 (60s) <b>41.7mph</b> @ 8:07:02 (120s)	<b>26.4mph</b> at 8:07:45 <b>27.2mph</b> @ 8:07:45 (0.1s) <b>31.3mph</b> @ 8:07:45 (½-s) <b>33.4mph</b> @ 8:07:10 (1s) <b>35.1mph</b> @ 8:07:11 (3s) <b>38.6mph</b> @ 8:07:29 (60s) <b>39.5mph</b> @ 8:07:45 (120s)	11481 / 42.6mph	<b>62.0mph</b> at 8:07:51 <b>61.9mph</b> @ 8:07:51 (0.1s) <b>60.7mph</b> @ 8:07:52 (½-s) <b>60.4mph</b> @ 8:07:52 (1s) <b>57.9mph</b> @ 8:07:53 (3s) <b>41.8mph</b> @ 8:08:00 (60s) <b>41.8mph</b> @ 8:07:02 (120s)	<b>27.4mph</b> at 8:07:45 <b>30.1mph</b> @ 8:07:10 (½-s) <b>31.3mph</b> @ 8:07:32 (1s) <b>35.1mph</b> @ 8:07:12 (3s) <b>38.8mph</b> @ 8:07:29 (60s) <b>39.6mph</b> @ 8:07:45 (120s)	24243 / 42.6mph
2022-04-19 03:07:04 AM EST  <b>2022-04-19 03:06:01 AM EST to 2022-04-19 03:07:01 AM EST (60s)</b>	1004.38mb	4.77V	45.2°F 97%	54.2°F	<b>ESE (119°)</b>	<b>50.7mph</b> at 8:06:23 <b>50.5mph</b> @ 8:06:23 (0.1s) <b>50.1mph</b> @ 8:06:23 (½-s) <b>49.6mph</b> @ 8:06:23 (1s) <b>48.0mph</b> @ 8:06:25 (3s) <b>44.9mph</b> @ 8:06:01 (60s) <b>44.9mph</b> @ 8:06:03 (120s)	<b>31.8mph</b> at 8:06:34 <b>31.9mph</b> @ 8:06:34 (0.1s) <b>32.5mph</b> @ 8:06:35 (½-s) <b>33.9mph</b> @ 8:06:35 (1s) <b>36.5mph</b> @ 8:06:36 (3s) <b>40.7mph</b> @ 8:06:58 (60s) <b>42.0mph</b> @ 8:07:00 (120s)	3266 / 40.8mph	<b>49.8mph</b> at 8:06:23 <b>49.6mph</b> @ 8:06:23 (0.1s) <b>49.0mph</b> @ 8:06:23 (½-s) <b>48.5mph</b> @ 8:06:23 (1s) <b>47.2mph</b> @ 8:06:25 (3s) <b>43.9mph</b> @ 8:06:02 (60s) <b>43.9mph</b> @ 8:06:04 (120s)	<b>22.8mph</b> at 8:06:01 <b>26.1mph</b> @ 8:06:57 (0.1s) <b>30.0mph</b> @ 8:06:06 (½-s) <b>32.9mph</b> @ 8:06:34 (1s) <b>36.0mph</b> @ 8:06:52 (3s) <b>39.3mph</b> @ 8:06:58 (60s) <b>41.7mph</b> @ 8:07:00 (120s)	10647 / 39.5mph	<b>50.0mph</b> at 8:06:23 <b>49.7mph</b> @ 8:06:23 (0.1s) <b>48.8mph</b> @ 8:06:23 (½-s) <b>48.3mph</b> @ 8:06:23 (1s) <b>46.7mph</b> @ 8:06:25 (3s) <b>43.9mph</b> @ 8:06:01 (60s) <b>43.9mph</b> @ 8:06:04 (120s)	<b>27.0mph</b> at 8:06:57 <b>29.8mph</b> @ 8:06:29 (½-s) <b>33.1mph</b> @ 8:06:57 (1s) <b>36.3mph</b> @ 8:06:52 (3s) <b>39.5mph</b> @ 8:06:58 (60s) <b>41.8mph</b> @ 8:07:00 (120s)	22587 / 39.7mph
2022-04-19 03:06:04 AM EST  <b>2022-04-19 03:05:01 AM EST to 2022-04-19 03:06:01 AM EST (60s)</b>	1004.57mb	4.79V	45.2°F 97%	54.2°F	<b>ESE (118°)</b>	<b>52.2mph</b> at 8:05:21 <b>52.0mph</b> @ 8:05:22 (0.1s) <b>51.6mph</b> @ 8:05:22 (½-s) <b>51.1mph</b> @ 8:05:22 (1s) <b>49.3mph</b> @ 8:05:23 (3s) <b>47.0mph</b> @ 8:05:25 (60s) <b>45.7mph</b> @ 8:05:25 (120s)	<b>37.2mph</b> at 8:05:58 <b>37.2mph</b> @ 8:05:58 (0.1s) <b>37.6mph</b> @ 8:05:59 (½-s) <b>38.3mph</b> @ 8:05:59 (1s) <b>39.7mph</b> @ 8:06:00 (3s) <b>44.8mph</b> @ 8:05:01 (60s) <b>44.9mph</b> @ 8:06:00 (120s)	3610 / 45.0mph	<b>52.4mph</b> at 8:05:21 <b>52.1mph</b> @ 8:05:21 (0.1s) <b>51.9mph</b> @ 8:05:21 (½-s) <b>51.2mph</b> @ 8:05:22 (1s) <b>48.4mph</b> @ 8:05:23 (3s) <b>46.0mph</b> @ 8:05:25 (60s) <b>44.7mph</b> @ 8:05:26 (120s)	<b>33.5mph</b> at 8:05:58 <b>33.6mph</b> @ 8:05:58 (0.1s) <b>35.0mph</b> @ 8:05:59 (½-s) <b>36.2mph</b> @ 8:05:59 (1s) <b>37.8mph</b> @ 8:06:00 (3s) <b>43.8mph</b> @ 8:06:00 (60s) <b>43.8mph</b> @ 8:05:02 (120s)	11843 / 43.9mph	<b>53.0mph</b> at 8:05:21 <b>52.9mph</b> @ 8:05:21 (0.1s) <b>52.5mph</b> @ 8:05:21 (½-s) <b>51.6mph</b> @ 8:05:22 (1s) <b>48.9mph</b> @ 8:05:23 (3s) <b>45.8mph</b> @ 8:05:25 (60s) <b>44.6mph</b> @ 8:05:26 (120s)	<b>33.4mph</b> at 8:05:26 <b>35.5mph</b> @ 8:05:58 (½-s) <b>36.6mph</b> @ 8:05:59 (1s) <b>38.2mph</b> @ 8:06:00 (3s) <b>43.7mph</b> @ 8:05:01 (60s) <b>43.8mph</b> @ 8:05:02 (120s)	24991 / 43.9mph
2022-04-19 03:05:04 AM EST	1004.08mb	4.78V	45.2°F 97%	54.2°F	<b>ESE (122°)</b>	<b>55.0mph</b> at 8:04:33 <b>54.8mph</b> @ 8:04:33 (0.1s) <b>54.3mph</b> @ 8:04:39	<b>35.4mph</b> at 8:04:50 <b>35.5mph</b> @ 8:04:50 (0.1s) <b>36.1mph</b> @ 8:04:50	3605 / 44.9mph	<b>56.6mph</b> at 8:04:33 <b>56.1mph</b> @ 8:04:33 (0.1s) <b>54.6mph</b> @ 8:04:33	<b>34.4mph</b> at 8:04:48 <b>34.8mph</b> @ 8:04:48 (0.1s) <b>35.4mph</b> @ 8:04:49	11854 / 44.0mph	<b>56.3mph</b> at 8:04:33 <b>55.8mph</b> @ 8:04:33 (0.1s) <b>54.5mph</b> @ 8:04:33	<b>32.1mph</b> at 8:04:48 <b>34.7mph</b> @ 8:04:49 (½-s) <b>35.5mph</b> @ 8:04:49	24926 / 43.8mph

2022-04-19 03:04:01 AM EST to 2022-04-19 03:05:01 AM EST (60s)						(½-s) 53.4mph @ 8:04:39 (1s) 51.8mph @ 8:04:40 (3s) 45.1mph @ 8:04:45 (60s) 46.6mph @ 8:04:01 (120s)	(½-s) 36.3mph @ 8:04:50 (1s) 38.8mph @ 8:04:50 (3s) 44.3mph @ 8:04:22 (60s) 44.6mph @ 8:04:50 (120s)		(½-s) 53.4mph @ 8:04:34 (1s) 51.5mph @ 8:04:34 (3s) 44.2mph @ 8:04:45 (60s) 45.4mph @ 8:04:01 (120s)	(½-s) 36.0mph @ 8:04:49 (1s) 37.7mph @ 8:04:50 (3s) 43.2mph @ 8:04:23 (60s) 43.5mph @ 8:04:50 (120s)		(½-s) 53.3mph @ 8:04:34 (1s) 51.0mph @ 8:04:34 (3s) 44.1mph @ 8:04:45 (60s) 45.3mph @ 8:04:01 (120s)	(1s) 37.4mph @ 8:04:50 (3s) 43.3mph @ 8:04:22 (60s) 43.4mph @ 8:04:50 (120s)	
2022-04-19 03:04:04 AM EST  2022-04-19 03:03:01 AM EST to 2022-04-19 03:04:01 AM EST (60s)	1004.59mb	4.76V	45.2°F 97%	54.1°F	ESE (117°)	54.3mph at 8:03:35 54.1mph @ 8:03:35 (0.1s) 53.1mph @ 8:03:35 (½-s) 52.7mph @ 8:03:36 (1s) 51.7mph @ 8:03:37 (3s) 48.1mph @ 8:03:01 (60s) 46.8mph @ 8:03:57 (120s)	37.6mph at 8:03:24 37.7mph @ 8:03:24 (0.1s) 38.4mph @ 8:03:24 (½-s) 39.6mph @ 8:03:24 (1s) 41.0mph @ 8:03:16 (3s) 44.4mph @ 8:03:45 (60s) 45.0mph @ 8:03:01 (120s)	3618 / 45.0mph	55.0mph at 8:03:35 54.7mph @ 8:03:35 (0.1s) 53.5mph @ 8:03:36 (½-s) 52.9mph @ 8:03:36 (1s) 51.1mph @ 8:03:37 (3s) 47.1mph @ 8:03:01 (60s) 45.7mph @ 8:03:56 (120s)	31.4mph at 8:03:05 31.6mph @ 8:03:05 (0.1s) 32.7mph @ 8:03:05 (½-s) 36.6mph @ 8:03:06 (1s) 39.2mph @ 8:03:16 (3s) 43.2mph @ 8:03:45 (60s) 43.9mph @ 8:03:01 (120s)	11826 / 43.8mph	55.4mph at 8:03:36 55.2mph @ 8:03:36 (0.1s) 53.6mph @ 8:03:36 (½-s) 53.3mph @ 8:03:36 (1s) 51.3mph @ 8:03:37 (3s) 46.8mph @ 8:03:01 (60s) 45.5mph @ 8:03:56 (120s)	(1s) 30.9mph at 8:03:05 32.8mph @ 8:03:05 (½-s) 36.3mph @ 8:03:06 (1s) 39.0mph @ 8:03:16 (3s) 43.1mph @ 8:03:45 (60s) 43.8mph @ 8:03:01 (120s)	25001 / 43.9mph
2022-04-19 03:03:04 AM EST  2022-04-19 03:02:01 AM EST to 2022-04-19 03:03:01 AM EST (60s)	1004.17mb	4.75V	45.2°F 97%	54.1°F	ESE (121°)	58.9mph at 8:02:17 58.7mph @ 8:02:17 (0.1s) 58.1mph @ 8:02:17 (½-s) 57.5mph @ 8:02:18 (1s) 55.4mph @ 8:02:27 (3s) 48.6mph @ 8:02:51 (60s) 45.0mph @ 8:03:00 (120s)	28.9mph at 8:02:57 30.7mph @ 8:02:57 (½-s) 32.9mph @ 8:02:57 (1s) 35.9mph @ 8:02:57 (3s) 41.8mph @ 8:02:01 (60s) 42.4mph @ 8:02:01 (120s)	3873 / 48.1mph	59.8mph at 8:02:17 59.4mph @ 8:02:17 (0.1s) 58.0mph @ 8:02:17 (½-s) 56.9mph @ 8:02:17 (1s) 54.7mph @ 8:02:27 (3s) 47.6mph @ 8:02:51 (60s) 43.1mph @ 8:03:00 (120s)	24.9mph at 8:02:56 25.6mph @ 8:02:57 (0.1s) 26.4mph @ 8:02:57 (½-s) 29.1mph @ 8:02:57 (1s) 33.7mph @ 8:02:57 (3s) 40.7mph @ 8:02:01 (60s) 41.1mph @ 8:02:01 (120s)	12718 / 47.1mph	60.5mph at 8:02:17 60.1mph @ 8:02:17 (0.1s) 57.9mph @ 8:02:17 (½-s) 56.8mph @ 8:02:57 (1s) 54.5mph @ 8:02:27 (3s) 47.3mph @ 8:02:51 (60s) 43.8mph @ 8:02:52 (120s)	24.4mph at 8:02:56 25.1mph @ 8:02:56 (½-s) 27.6mph @ 8:02:57 (1s) 32.6mph @ 8:02:57 (3s) 40.7mph @ 8:02:01 (60s) 41.2mph @ 8:02:01 (120s)	26664 / 46.8mph
2022-04-19 03:02:04 AM EST  2022-04-19 03:01:01 AM EST to 2022-04-19 03:02:01 AM EST (60s)	1004.36mb	4.77V	45.2°F 97%	54.1°F	ESE (116°)	52.0mph at 8:01:47 51.8mph @ 8:01:47 (0.1s) 50.7mph @ 8:01:47 (½-s) 49.9mph @ 8:01:47 (1s) 48.5mph @ 8:02:00 (3s) 43.0mph @ 8:01:01 (60s) 43.0mph @ 8:01:01 (120s)	31.0mph at 8:01:54 31.2mph @ 8:01:54 (0.1s) 32.5mph @ 8:01:54 (½-s) 33.6mph @ 8:01:38 (1s) 36.4mph @ 8:01:38 (3s) 40.8mph @ 8:01:21 (60s) 41.8mph @ 8:01:38 (120s)	3356 / 41.9mph	53.2mph at 8:01:47 53.0mph @ 8:01:47 (0.1s) 51.4mph @ 8:01:47 (½-s) 49.8mph @ 8:01:47 (1s) 48.5mph @ 8:01:48 (3s) 41.4mph @ 8:01:01 (60s) 41.7mph @ 8:01:01 (120s)	15.3mph at 8:01:54 16.0mph @ 8:01:54 (0.1s) 19.1mph @ 8:01:54 (½-s) 24.9mph @ 8:01:54 (1s) 32.3mph @ 8:01:38 (3s) 39.4mph @ 8:01:21 (60s) 40.5mph @ 8:01:37 (120s)	10980 / 40.7mph	52.8mph at 8:01:59 52.5mph @ 8:01:59 (0.1s) 51.2mph @ 8:01:47 (½-s) 49.6mph @ 8:01:47 (1s) 47.7mph @ 8:01:48 (3s) 41.6mph @ 8:01:01 (60s) 41.8mph @ 8:01:01 (120s)	18.6mph at 8:01:54 21.1mph @ 8:01:54 (½-s) 26.0mph @ 8:01:54 (1s) 32.0mph @ 8:01:38 (3s) 39.7mph @ 8:01:21 (60s) 40.6mph @ 8:01:37 (120s)	23198 / 40.8mph
2022-04-19 03:01:04 AM EST  2022-04-19 03:00:01 AM EST to 2022-04-19 03:01:01 AM EST (60s)	1003.71mb	4.76V	45.2°F 97%	54.1°F	ESE (114°)	51.7mph at 8:00:16 51.5mph @ 8:00:16 (0.1s) 50.8mph @ 8:00:17 (½-s) 50.1mph @ 8:00:17 (1s) 48.3mph @ 8:00:18 (3s) 43.7mph @ 8:00:46 (60s) 43.4mph @ 8:00:52 (120s)	34.6mph at 8:00:32 34.7mph @ 8:00:33 (0.1s) 34.9mph @ 8:00:33 (½-s) 35.5mph @ 8:00:33 (1s) 37.4mph @ 8:00:35 (3s) 42.4mph @ 8:00:36 (60s) 41.8mph @ 8:00:01 (120s)	3448 / 43.0mph	51.1mph at 8:00:11 51.0mph @ 8:00:11 (0.1s) 50.5mph @ 8:00:12 (½-s) 49.2mph @ 8:00:12 (1s) 47.4mph @ 8:00:08 (3s) 42.4mph @ 8:00:46 (60s) 42.1mph @ 8:00:51 (120s)	28.8mph at 8:00:32 29.1mph @ 8:00:32 (0.1s) 30.7mph @ 8:00:32 (½-s) 32.6mph @ 8:00:33 (1s) 36.0mph @ 8:00:34 (3s) 41.4mph @ 8:01:00 (60s) 40.8mph @ 8:00:01 (120s)	11179 / 41.5mph	51.7mph at 8:00:16 51.5mph @ 8:00:16 (0.1s) 50.5mph @ 8:00:11 (½-s) 49.5mph @ 8:00:17 (1s) 47.6mph @ 8:00:17 (3s) 42.5mph @ 8:00:46 (60s) 42.2mph @ 8:00:51 (120s)	28.3mph at 8:00:32 30.7mph @ 8:00:32 (½-s) 32.5mph @ 8:00:33 (1s) 35.9mph @ 8:00:34 (3s) 41.3mph @ 8:00:35 (60s) 40.9mph @ 8:00:01 (120s)	23719 / 41.7mph
2022-04-19 03:00:04 AM EST  2022-04-19 02:59:01 AM EST to 2022-04-19 03:00:01 AM EST (60s)	1005.01mb	4.77V	45.2°F 97%	54.1°F	ESE (119°)	51.7mph at 8:00:00 51.5mph @ 8:00:00 (0.1s) 50.8mph @ 8:00:00 (½-s) 49.5mph @ 8:00:00 (1s) 47.6mph @ 7:59:11 (3s) 43.5mph @ 7:59:35 (60s) 41.8mph @ 8:00:00 (120s)	29.6mph at 7:59:39 30.1mph @ 7:59:39 (0.1s) 31.2mph @ 7:59:40 (½-s) 32.4mph @ 7:59:42 (1s) 40.7mph @ 7:59:01 (60s) 40.8mph @ 7:59:01 (120s)	3443 / 42.9mph	51.1mph at 8:00:00 50.7mph @ 8:00:00 (0.1s) 49.7mph @ 8:00:00 (½-s) 48.4mph @ 8:00:00 (1s) 46.9mph @ 7:59:10 (3s) 42.4mph @ 7:59:34 (60s) 40.9mph @ 8:00:00 (120s)	25.8mph at 7:59:39 26.0mph @ 7:59:39 (0.1s) 27.0mph @ 7:59:39 (½-s) 29.1mph @ 7:59:39 (1s) 31.6mph @ 7:59:41 (3s) 39.7mph @ 7:59:01 (60s) 39.6mph @ 7:59:01 (120s)	11328 / 42.0mph	52.2mph at 8:00:00 52.1mph @ 8:00:00 (0.1s) 50.4mph @ 8:00:00 (½-s) 48.5mph @ 8:00:00 (1s) 46.8mph @ 7:59:10 (3s) 42.6mph @ 7:59:35 (60s) 40.9mph @ 8:00:00 (120s)	25.0mph at 7:59:39 26.5mph @ 7:59:39 (½-s) 28.8mph @ 7:59:39 (1s) 30.8mph @ 7:59:41 (3s) 39.8mph @ 7:59:01 (60s) 39.7mph @ 7:59:01 (120s)	23879 / 42.0mph
2022-04-19 02:59:04 AM EST  2022-04-19 02:58:01 AM EST to 2022-04-19 02:59:01 AM EST	1004.87mb	4.77V	45.1°F 97%	54.1°F	ESE (119°)	50.5mph at 7:58:57 50.3mph @ 7:58:58 (0.1s) 50.0mph @ 7:58:58 (½-s) 49.3mph @ 7:58:58 (1s) 47.9mph @ 7:58:58 (3s) 40.8mph @ 7:58:01	33.9mph at 7:58:08 34.1mph @ 7:58:08 (0.1s) 34.9mph @ 7:58:09 (½-s) 35.0mph @ 7:58:09 (1s) 35.7mph @ 7:58:09 (3s) 39.0mph @ 7:58:25	3259 / 40.7mph	50.1mph at 7:58:57 50.0mph @ 7:58:57 (0.1s) 49.7mph @ 7:58:57 (½-s) 48.4mph @ 7:58:58 (1s) 47.0mph @ 7:58:58 (3s) 39.7mph @ 7:59:00	21.6mph at 7:58:01 29.0mph @ 7:58:03 (0.1s) 31.7mph @ 7:58:03 (½-s) 33.3mph @ 7:58:03 (1s) 34.8mph @ 7:58:03 (3s) 37.7mph @ 7:58:22	10718 / 39.8mph	50.7mph at 7:59:00 50.6mph @ 7:58:57 (0.1s) 49.9mph @ 7:58:57 (½-s) 48.4mph @ 7:58:58 (1s) 47.0mph @ 7:58:58 (3s) 39.8mph @ 7:59:00	29.1mph at 7:58:53 32.1mph @ 7:58:03 (0.1s) 33.9mph @ 7:58:03 (½-s) 35.0mph @ 7:58:03 (1s) 37.8mph @ 7:58:24 (60s) 39.3mph @ 7:58:54	22663 / 39.8mph



(60s)						(60s) 42.0mph @ 7:58:01 (120s)	(60s) 40.3mph @ 7:58:54 (120s)		(60s) 40.8mph @ 7:58:01 (120s)	(60s) 39.1mph @ 7:58:54 (120s)		(60s) 41.0mph @ 7:58:01 (120s)	(120s)	
2022-04-19 02:58:04 AM EST  2022-04-19 02:57:01 AM EST to 2022-04-19 02:58:01 AM EST (60s)	1004.79mb	4.80V	45.1°F 97%	54.0°F	ESE (114°)	49.1mph at 7:57:20 48.9mph @ 7:57:20 (0.1s) 48.7mph @ 7:57:20 (1/2-s) 48.6mph @ 7:57:21 (1s) 47.2mph @ 7:57:21 (3s) 44.1mph @ 7:57:26 (60s) 43.9mph @ 7:57:01 (120s)	32.7mph at 7:57:48 32.8mph @ 7:57:49 (0.1s) 33.2mph @ 7:57:49 (1/2-s) 33.4mph @ 7:57:49 (1s) 34.8mph @ 7:57:51 (3s) 40.8mph @ 7:58:00 (60s) 42.0mph @ 7:58:00 (120s)	3265 / 40.8mph	48.9mph at 7:57:20 48.8mph @ 7:57:20 (0.1s) 48.3mph @ 7:57:20 (1/2-s) 48.1mph @ 7:57:20 (1s) 46.8mph @ 7:57:21 (3s) 43.0mph @ 7:57:25 (60s) 42.7mph @ 7:57:01 (120s)	20.8mph at 7:57:46 21.4mph @ 7:57:46 (0.1s) 24.2mph @ 7:57:47 (1/2-s) 26.5mph @ 7:57:47 (1s) 31.0mph @ 7:57:49 (3s) 39.4mph @ 7:57:56 (60s) 40.8mph @ 7:58:00 (120s)	10661 / 39.6mph	49.1mph at 7:57:20 49.0mph @ 7:57:20 (0.1s) 48.5mph @ 7:57:20 (1/2-s) 48.2mph @ 7:57:20 (1s) 46.4mph @ 7:57:21 (3s) 43.1mph @ 7:57:25 (60s) 40.9mph @ 7:58:00 (120s)	22.6mph at 7:57:46 25.1mph @ 7:57:47 (1/2-s) 27.3mph @ 7:57:47 (1s) 31.4mph @ 7:57:49 (3s) 39.5mph @ 7:57:55 (60s) 40.9mph @ 7:58:00 (120s)	22585 / 39.7mph
2022-04-19 02:57:04 AM EST  2022-04-19 02:56:00 AM EST to 2022-04-19 02:57:00 AM EST (60s)	1004.89mb	4.80V	45.1°F 97%	54.0°F	ESE (115°)	54.8mph at 7:56:32 54.6mph @ 7:56:32 (0.1s) 54.0mph @ 7:56:32 (1/2-s) 53.1mph @ 7:56:32 (1s) 50.0mph @ 7:56:40 (3s) 44.5mph @ 7:56:01 (60s) 44.3mph @ 7:56:41 (120s)	36.3mph at 7:56:24 36.3mph @ 7:56:24 (0.1s) 36.5mph @ 7:56:24 (1/2-s) 36.6mph @ 7:56:24 (1s) 37.5mph @ 7:56:25 (3s) 42.5mph @ 7:56:28 (60s) 43.5mph @ 7:56:28 (120s)	3472 / 43.3mph	54.3mph at 7:56:32 54.2mph @ 7:56:32 (0.1s) 53.1mph @ 7:56:32 (1/2-s) 52.7mph @ 7:56:32 (1s) 48.9mph @ 7:56:40 (3s) 43.4mph @ 7:56:00 (60s) 43.3mph @ 7:56:40 (120s)	30.7mph at 7:56:41 31.2mph @ 7:56:41 (0.1s) 33.1mph @ 7:56:56 (1/2-s) 33.5mph @ 7:56:57 (1s) 35.1mph @ 7:56:58 (3s) 41.6mph @ 7:56:28 (60s) 42.4mph @ 7:56:28 (120s)	11334 / 42.0mph	55.2mph at 7:56:32 55.1mph @ 7:56:32 (0.1s) 53.5mph @ 7:56:32 (1/2-s) 53.0mph @ 7:56:32 (1s) 49.3mph @ 7:56:33 (3s) 43.5mph @ 7:56:00 (60s) 43.4mph @ 7:56:41 (120s)	31.3mph at 7:56:57 32.5mph @ 7:56:57 (1/2-s) 33.4mph @ 7:56:57 (1s) 35.5mph @ 7:56:58 (3s) 41.7mph @ 7:56:27 (60s) 42.5mph @ 7:56:27 (120s)	24037 / 42.2mph
2022-04-19 02:56:04 AM EST  2022-04-19 02:55:00 AM EST to 2022-04-19 02:56:00 AM EST (60s)	1004.70mb	4.80V	45.1°F 97%	54.0°F	ESE (118°)	52.7mph at 7:55:06 52.3mph @ 7:55:06 (0.1s) 51.8mph @ 7:55:42 (1/2-s) 51.2mph @ 7:55:42 (1s) 49.6mph @ 7:55:04 (3s) 45.1mph @ 7:55:42 (60s) 43.7mph @ 7:55:59 (120s)	36.9mph at 7:55:16 37.0mph @ 7:55:16 (0.1s) 37.3mph @ 7:55:16 (1/2-s) 37.6mph @ 7:55:16 (1s) 38.3mph @ 7:55:33 (3s) 42.8mph @ 7:55:00 (60s) 43.0mph @ 7:55:36 (120s)	3577 / 44.6mph	52.2mph at 7:55:41 52.1mph @ 7:55:41 (0.1s) 51.6mph @ 7:55:41 (1/2-s) 50.8mph @ 7:55:42 (1s) 48.9mph @ 7:55:39 (3s) 43.9mph @ 7:55:42 (60s) 42.6mph @ 7:55:59 (120s)	33.7mph at 7:55:35 34.4mph @ 7:55:34 (0.1s) 35.1mph @ 7:55:15 (1/2-s) 35.6mph @ 7:55:15 (1s) 37.2mph @ 7:55:17 (3s) 41.8mph @ 7:55:00 (60s) 41.9mph @ 7:55:36 (120s)	11724 / 43.5mph	52.6mph at 7:55:37 52.3mph @ 7:55:37 (0.1s) 50.9mph @ 7:55:42 (1/2-s) 48.8mph @ 7:55:39 (3s) 44.0mph @ 7:55:41 (60s) 42.7mph @ 7:55:59 (120s)	33.2mph at 7:55:15 33.9mph @ 7:55:15 (1/2-s) 34.6mph @ 7:55:16 (1s) 36.5mph @ 7:55:33 (3s) 41.8mph @ 7:55:00 (60s) 41.9mph @ 7:55:36 (120s)	24787 / 43.5mph
2022-04-19 02:55:04 AM EST  2022-04-19 02:54:00 AM EST to 2022-04-19 02:55:00 AM EST (60s)	1004.67mb	4.77V	45.1°F 97%	54.0°F	ESE (117°)	51.5mph at 7:54:55 51.3mph @ 7:54:55 (0.1s) 50.9mph @ 7:54:55 (1/2-s) 50.4mph @ 7:54:55 (1s) 49.0mph @ 7:54:45 (3s) 43.4mph @ 7:54:00 (60s) 44.8mph @ 7:54:00 (120s)	32.2mph at 7:54:08 32.3mph @ 7:54:08 (0.1s) 32.8mph @ 7:54:08 (1/2-s) 33.4mph @ 7:54:08 (1s) 36.2mph @ 7:54:10 (3s) 41.3mph @ 7:54:41 (60s) 43.1mph @ 7:54:59 (120s)	3431 / 42.8mph	51.4mph at 7:54:55 51.4mph @ 7:54:55 (0.1s) 51.0mph @ 7:54:55 (1/2-s) 50.3mph @ 7:54:55 (1s) 48.2mph @ 7:54:44 (3s) 42.3mph @ 7:54:00 (60s) 43.7mph @ 7:54:00 (120s)	26.0mph at 7:54:00 29.6mph @ 7:54:09 (0.1s) 31.3mph @ 7:54:08 (1/2-s) 32.1mph @ 7:54:08 (1s) 35.8mph @ 7:54:10 (3s) 40.2mph @ 7:54:41 (60s) 42.1mph @ 7:54:59 (120s)	11284 / 41.9mph	51.9mph at 7:54:54 51.8mph @ 7:54:55 (0.1s) 51.4mph @ 7:54:55 (1/2-s) 50.2mph @ 7:54:55 (1s) 48.1mph @ 7:54:44 (3s) 42.4mph @ 7:54:00 (60s) 43.9mph @ 7:54:00 (120s)	28.2mph at 7:54:08 30.3mph @ 7:54:08 (1/2-s) 31.6mph @ 7:54:08 (1s) 35.1mph @ 7:54:10 (3s) 40.2mph @ 7:54:41 (60s) 42.1mph @ 7:54:59 (120s)	23807 / 41.8mph
2022-04-19 02:54:04 AM EST  2022-04-19 02:53:00 AM EST to 2022-04-19 02:54:00 AM EST (60s)	1004.84mb	4.77V	45.0°F 97%	54.0°F	ESE (117°)	51.8mph at 7:53:00 51.8mph @ 7:53:00 (0.1s) 51.5mph @ 7:53:00 (1/2-s) 50.2mph @ 7:53:00 (1s) 49.0mph @ 7:53:00 (3s) 46.3mph @ 7:53:00 (60s) 46.8mph @ 7:53:25 (120s)	35.6mph at 7:53:53 35.8mph @ 7:53:54 (0.1s) 36.1mph @ 7:53:54 (1/2-s) 36.5mph @ 7:53:54 (1s) 38.0mph @ 7:53:56 (3s) 43.4mph @ 7:53:59 (60s) 44.8mph @ 7:53:59 (120s)	3485 / 43.5mph	51.7mph at 7:53:03 51.4mph @ 7:53:03 (0.1s) 51.7mph @ 7:53:00 (1/2-s) 50.1mph @ 7:53:00 (1s) 48.3mph @ 7:53:00 (3s) 45.0mph @ 7:53:00 (60s) 45.7mph @ 7:53:25 (120s)	31.4mph at 7:53:58 31.8mph @ 7:53:58 (0.1s) 33.1mph @ 7:53:58 (1/2-s) 34.0mph @ 7:53:59 (1s) 36.2mph @ 7:53:56 (3s) 42.3mph @ 7:53:59 (60s) 43.7mph @ 7:53:59 (120s)	11423 / 42.4mph	52.5mph at 7:53:03 52.3mph @ 7:53:03 (0.1s) 51.5mph @ 7:53:00 (1/2-s) 50.4mph @ 7:53:00 (1s) 48.4mph @ 7:53:00 (3s) 45.3mph @ 7:53:00 (60s) 45.8mph @ 7:53:25 (120s)	27.6mph at 7:53:58 30.7mph @ 7:53:58 (1/2-s) 32.0mph @ 7:53:59 (1s) 36.6mph @ 7:53:59 (3s) 42.4mph @ 7:53:59 (60s) 43.9mph @ 7:53:59 (120s)	24163 / 42.4mph
2022-04-19 02:53:04 AM EST  2022-04-19 02:52:00 AM EST to 2022-04-19 02:53:00 AM EST (60s)	1004.79mb	4.76V	45.0°F 97%	54.0°F	ESE (118°)	53.5mph at 7:52:09 53.4mph @ 7:52:09 (0.1s) 53.1mph @ 7:52:09 (1/2-s) 52.6mph @ 7:52:45 (1s) 52.6mph @ 7:52:00 (3s) 48.0mph @ 7:52:25 (60s) 45.9mph @ 7:52:59 (120s)	35.6mph at 7:52:49 35.7mph @ 7:52:49 (0.1s) 36.4mph @ 7:52:49 (1/2-s) 37.0mph @ 7:52:49 (1s) 39.9mph @ 7:52:50 (3s) 45.5mph @ 7:52:00 (60s) 44.2mph @ 7:52:00 (120s)	3720 / 46.3mph	54.3mph at 7:52:00 53.8mph @ 7:52:00 (0.1s) 52.4mph @ 7:52:01 (1/2-s) 51.9mph @ 7:52:01 (1s) 51.4mph @ 7:52:00 (3s) 46.7mph @ 7:52:21 (60s) 44.6mph @ 7:52:59 (120s)	30.4mph at 7:52:48 30.6mph @ 7:52:48 (0.1s) 33.1mph @ 7:52:49 (1/2-s) 34.6mph @ 7:52:49 (1s) 38.4mph @ 7:52:50 (3s) 44.2mph @ 7:52:00 (60s) 43.1mph @ 7:52:00 (120s)	12141 / 45.0mph	54.5mph at 7:52:00 54.4mph @ 7:52:00 (0.1s) 52.2mph @ 7:52:44 (1/2-s) 51.3mph @ 7:52:00 (3s) 46.8mph @ 7:52:21 (60s) 44.8mph @ 7:52:59 (120s)	32.0mph at 7:52:48 34.7mph @ 7:52:49 (1/2-s) 36.3mph @ 7:52:49 (1s) 38.9mph @ 7:52:50 (3s) 44.3mph @ 7:52:00 (60s) 43.1mph @ 7:52:00 (120s)	25850 / 45.4mph

2022-04-19 02:52:04 AM EST	2022-04-19 02:51:00 AM EST to 2022-04-19 02:52:00 AM EST (60s)	1004.42mb	4.77V	45.0°F 97%	54.0°F	<b>ESE (115°)</b>	57.7mph at 7:51:47	32.4mph at 7:51:20	3663 / 45.6mph	56.5mph at 7:51:55	22.1mph at 7:51:19	11940 / 44.3mph	56.3mph at 7:51:47	23.2mph at 7:51:19
57.5mph @ 7:51:47 (0.1s)							32.6mph @ 7:51:20 (0.1s)	56.4mph @ 7:51:55 (0.1s)		22.5mph @ 7:51:19 (0.1s)	56.0mph @ 7:51:47 (0.1s)		25.6mph @ 7:51:20 (0.1s)	
56.5mph @ 7:51:47 (½-s)							33.3mph @ 7:51:06 (½-s)	56.1mph @ 7:51:55 (½-s)		25.1mph @ 7:51:20 (½-s)	54.8mph @ 7:51:55 (½-s)		27.8mph @ 7:51:20 (½-s)	
56.1mph @ 7:51:55 (1s)							34.3mph @ 7:51:07 (1s)	55.3mph @ 7:51:55 (1s)		28.6mph @ 7:51:20 (1s)	54.6mph @ 7:51:55 (1s)		33.8mph @ 7:51:07 (1s)	
55.5mph @ 7:51:57 (3s)							36.0mph @ 7:51:08 (3s)	54.2mph @ 7:51:57 (3s)		34.1mph @ 7:51:07 (3s)	54.0mph @ 7:51:57 (3s)		40.5mph @ 7:51:21 (60s)	
45.5mph @ 7:51:59 (60s)	41.5mph @ 7:51:21 (60s)	44.2mph @ 7:51:59 (120s)	41.2mph @ 7:51:25 (120s)	44.3mph @ 7:51:59 (120s)	41.3mph @ 7:51:25 (120s)									
2022-04-19 02:51:04 AM EST	2022-04-19 02:50:00 AM EST to 2022-04-19 02:51:00 AM EST (60s)	1005.14mb	4.77V	45.0°F 97%	54.0°F	<b>ESE (120°)</b>	50.2mph at 7:50:10	35.3mph at 7:50:27	3447 / 43.0mph	54.3mph at 7:50:10	32.3mph at 7:50:02	11331 / 42.0mph	53.7mph at 7:50:10	29.5mph at 7:50:02
49.8mph @ 7:50:10 (0.1s)							35.4mph @ 7:50:27 (0.1s)	53.7mph @ 7:50:10 (0.1s)		33.0mph @ 7:50:02 (0.1s)	53.5mph @ 7:50:10 (0.1s)		32.3mph @ 7:50:02 (0.1s)	
49.4mph @ 7:50:21 (½-s)							35.8mph @ 7:50:27 (½-s)	51.3mph @ 7:50:10 (½-s)		34.6mph @ 7:50:03 (½-s)	50.5mph @ 7:50:10 (½-s)		34.4mph @ 7:50:03 (½-s)	
48.9mph @ 7:50:10 (1s)							36.5mph @ 7:50:28 (1s)	50.2mph @ 7:50:10 (1s)		36.1mph @ 7:50:29 (1s)	49.5mph @ 7:50:10 (1s)		37.0mph @ 7:50:30 (3s)	
47.4mph @ 7:50:37 (3s)							37.2mph @ 7:50:30 (3s)	47.1mph @ 7:50:11 (3s)		36.8mph @ 7:50:30 (3s)	46.7mph @ 7:50:37 (3s)		41.4mph @ 7:50:32 (60s)	
43.4mph @ 7:50:14 (60s)	42.4mph @ 7:50:32 (60s)	42.3mph @ 7:50:14 (60s)	41.3mph @ 7:50:32 (60s)	42.2mph @ 7:50:14 (60s)	41.8mph @ 7:50:32 (120s)									
43.5mph @ 7:50:50 (120s)	42.9mph @ 7:50:32 (120s)	42.5mph @ 7:50:50 (120s)	41.8mph @ 7:50:32 (120s)	42.5mph @ 7:50:50 (120s)	41.8mph @ 7:50:50 (120s)									
2022-04-19 02:50:04 AM EST	2022-04-19 02:49:00 AM EST to 2022-04-19 02:50:00 AM EST (60s)	1005.52mb	4.77V	45.0°F 97%	54.0°F	<b>ESE (122°)</b>	50.0mph at 7:49:23	36.4mph at 7:49:58	3461 / 43.2mph	50.9mph at 7:49:48	32.9mph at 7:49:47	11361 / 42.1mph	50.7mph at 7:49:23	31.8mph at 7:49:58
49.8mph @ 7:49:23 (0.1s)							36.6mph @ 7:49:58 (0.1s)	50.0mph @ 7:49:48 (0.1s)		33.5mph @ 7:49:47 (0.1s)	50.4mph @ 7:49:23 (0.1s)		33.5mph @ 7:49:58 (½-s)	
49.6mph @ 7:49:00 (½-s)							37.1mph @ 7:49:58 (½-s)	49.1mph @ 7:49:23 (½-s)		35.1mph @ 7:49:58 (½-s)	48.5mph @ 7:49:23 (½-s)		35.6mph @ 7:49:58 (1s)	
49.3mph @ 7:49:00 (1s)							37.8mph @ 7:49:58 (1s)	48.4mph @ 7:49:00 (1s)		36.3mph @ 7:49:47 (1s)	47.2mph @ 7:49:00 (1s)		37.4mph @ 7:49:58 (3s)	
47.9mph @ 7:49:00 (3s)							38.5mph @ 7:49:58 (3s)	47.1mph @ 7:49:00 (3s)		37.3mph @ 7:49:58 (3s)	46.5mph @ 7:49:00 (3s)		41.9mph @ 7:49:21 (60s)	
44.0mph @ 7:49:51 (60s)	43.0mph @ 7:49:22 (60s)	43.1mph @ 7:49:51 (60s)	41.8mph @ 7:49:22 (60s)	43.0mph @ 7:49:50 (60s)	42.2mph @ 7:49:59 (120s)									
44.0mph @ 7:49:03 (120s)	43.2mph @ 7:49:59 (120s)	42.9mph @ 7:49:38 (120s)	42.1mph @ 7:49:59 (120s)	43.0mph @ 7:49:38 (120s)	43.0mph @ 7:49:38 (120s)									
2022-04-19 02:49:04 AM EST	2022-04-19 02:48:00 AM EST to 2022-04-19 02:49:00 AM EST (60s)	1005.15mb	4.78V	44.9°F 97%	53.9°F	<b>ESE (119°)</b>	51.5mph at 7:48:59	34.7mph at 7:48:26	3478 / 43.4mph	52.8mph at 7:48:59	25.7mph at 7:48:00	11379 / 42.2mph	53.2mph at 7:48:59	24.8mph at 7:48:48
51.3mph @ 7:48:59 (0.1s)							34.9mph @ 7:48:26 (0.1s)	52.3mph @ 7:48:59 (0.1s)		27.6mph @ 7:48:13 (0.1s)	53.1mph @ 7:48:59 (0.1s)		28.8mph @ 7:48:48 (½-s)	
50.5mph @ 7:48:59 (½-s)							35.7mph @ 7:48:27 (½-s)	50.9mph @ 7:48:59 (½-s)		30.3mph @ 7:48:48 (½-s)	50.9mph @ 7:48:59 (½-s)		33.1mph @ 7:48:27 (1s)	
49.1mph @ 7:48:59 (1s)							36.2mph @ 7:48:27 (1s)	48.4mph @ 7:48:58 (1s)		33.4mph @ 7:48:27 (1s)	48.3mph @ 7:48:54 (1s)		35.8mph @ 7:48:28 (3s)	
47.5mph @ 7:48:03 (3s)							37.7mph @ 7:48:28 (3s)	47.2mph @ 7:48:55 (3s)		35.8mph @ 7:48:28 (3s)	47.1mph @ 7:48:54 (3s)		42.3mph @ 7:48:59 (60s)	
44.7mph @ 7:48:08 (60s)	43.2mph @ 7:48:57 (60s)	43.4mph @ 7:48:07 (60s)	42.0mph @ 7:48:50 (60s)	42.0mph @ 7:48:37 (60s)	42.1mph @ 7:48:00 (120s)									
44.0mph @ 7:48:35 (120s)	43.4mph @ 7:48:00 (120s)	42.7mph @ 7:48:55 (120s)	42.0mph @ 7:48:00 (120s)	42.9mph @ 7:48:55 (120s)	42.9mph @ 7:48:55 (120s)									
2022-04-19 02:48:04 AM EST	2022-04-19 02:47:00 AM EST to 2022-04-19 02:48:00 AM EST (60s)	1005.38mb	4.76V	44.9°F 97%	53.9°F	<b>ESE (117°)</b>	53.0mph at 7:47:12	34.1mph at 7:47:32	3572 / 44.5mph	53.0mph at 7:47:12	28.9mph at 7:47:31	11651 / 43.2mph	53.6mph at 7:47:12	29.9mph at 7:47:31
52.8mph @ 7:47:12 (0.1s)							34.2mph @ 7:47:32 (0.1s)	52.8mph @ 7:47:12 (0.1s)		29.1mph @ 7:47:31 (0.1s)	53.5mph @ 7:47:12 (0.1s)		31.0mph @ 7:47:31 (0.1s)	
52.3mph @ 7:47:12 (½-s)							34.6mph @ 7:47:32 (½-s)	52.1mph @ 7:47:12 (½-s)		30.5mph @ 7:47:32 (½-s)	52.3mph @ 7:47:12 (½-s)		31.4mph @ 7:47:32 (1s)	
51.3mph @ 7:47:13 (1s)							35.1mph @ 7:47:33 (1s)	50.7mph @ 7:47:12 (1s)		31.2mph @ 7:47:32 (1s)	50.9mph @ 7:47:12 (1s)		34.0mph @ 7:47:33 (3s)	
49.4mph @ 7:47:14 (3s)							36.5mph @ 7:47:34 (3s)	48.6mph @ 7:47:14 (3s)		34.0mph @ 7:47:33 (3s)	48.6mph @ 7:47:14 (3s)		41.0mph @ 7:47:01 (60s)	
44.5mph @ 7:47:57 (60s)	42.3mph @ 7:47:01 (60s)	43.3mph @ 7:47:57 (60s)	40.7mph @ 7:47:00 (60s)	43.3mph @ 7:47:57 (60s)	42.0mph @ 7:47:56 (120s)									
44.6mph @ 7:47:16 (120s)	43.4mph @ 7:47:57 (120s)	43.2mph @ 7:47:16 (120s)	41.8mph @ 7:47:56 (120s)	43.5mph @ 7:47:16 (120s)	43.5mph @ 7:47:16 (120s)									
2022-04-19 02:47:04 AM EST	2022-04-19 02:46:00 AM EST to 2022-04-19 02:47:00 AM EST (60s)	1005.56mb	4.79V	44.9°F 97%	53.9°F	<b>ESE (113°)</b>	53.9mph at 7:46:58	29.7mph at 7:46:53	3397 / 42.4mph	55.1mph at 7:46:58	19.4mph at 7:46:53	10995 / 40.8mph	55.5mph at 7:46:58	20.2mph at 7:46:53
53.6mph @ 7:46:58 (0.1s)							30.9mph @ 7:46:53 (0.1s)	54.9mph @ 7:46:58 (0.1s)		19.5mph @ 7:46:53 (0.1s)	55.1mph @ 7:46:58 (0.1s)		21.9mph @ 7:46:53 (½-s)	
52.0mph @ 7:46:58 (½-s)							32.3mph @ 7:46:54 (½-s)	52.4mph @ 7:46:58 (½-s)		22.0mph @ 7:46:53 (½-s)	52.0mph @ 7:46:58 (½-s)		25.5mph @ 7:46:53 (1s)	
50.5mph @ 7:46:58 (1s)							34.8mph @ 7:46:54 (1s)	50.0mph @ 7:46:58 (1s)		25.8mph @ 7:46:54 (1s)	49.7mph @ 7:46:58 (1s)		30.2mph @ 7:46:54 (3s)	
48.0mph @ 7:46:59 (3s)							42.2mph @ 7:46:57 (3s)	47.1mph @ 7:46:59 (3s)		30.5mph @ 7:46:54 (3s)	47.1mph @ 7:46:59 (3s)		40.8mph @ 7:46:57 (60s)	
46.3mph @ 7:46:01 (60s)	44.3mph @ 7:46:57 (120s)	44.9mph @ 7:46:00 (60s)	42.8mph @ 7:46:54 (120s)	45.3mph @ 7:46:01 (60s)	43.1mph @ 7:46:54 (120s)									
45.1mph @ 7:46:01 (120s)	43.8mph @ 7:46:57 (120s)	43.7mph @ 7:46:00 (120s)	42.8mph @ 7:46:54 (120s)	44.0mph @ 7:46:01 (120s)	43.1mph @ 7:46:54 (120s)									
2022-04-19 02:46:04 AM EST	2022-04-19 02:45:00 AM EST to 2022-04-19 02:46:00 AM EST (60s)	1005.49mb	4.78V	44.9°F 96%	53.9°F	<b>ESE (114°)</b>	55.7mph at 7:45:11	38.6mph at 7:45:04	3727 / 46.4mph	56.6mph at 7:45:11	32.5mph at 7:45:00	12120 / 44.9mph	56.3mph at 7:45:11	36.7mph at 7:45:58
55.5mph @ 7:45:11 (0.1s)							38.8mph @ 7:45:04 (0.1s)	56.4mph @ 7:45:11 (0.1s)		35.8mph @ 7:45:40 (0.1s)	56.0mph @ 7:45:11 (0.1s)		37.4mph @ 7:45:04 (½-s)	
55.2mph @ 7:45:11 (½-s)							39.3mph @ 7:45:04 (½-s)	55.6mph @ 7:45:11 (½-s)		36.6mph @ 7:45:04 (½-s)	55.5mph @ 7:45:11 (½-s)		38.0mph @ 7:45:04 (1s)	
55.1mph @ 7:45:11 (1s)							39.9mph @ 7:45:04 (1s)	55.4mph @ 7:45:11 (1s)		37.4mph @ 7:45:04 (1s)	55.3mph @ 7:45:11 (1s)		39.3mph @ 7:45:04 (3s)	
55.0mph @ 7:45:11 (3s)							40.6mph @ 7:45:04 (3s)	55.3mph @ 7:45:11 (3s)		38.1mph @ 7:45:04 (3s)	55.2mph @ 7:45:11 (3s)		40.8mph @ 7:45:04 (60s)	
55.0mph @ 7:45:11 (60s)	41.3mph @ 7:45:04 (60s)	55.2mph @ 7:45:11 (60s)	38.8mph @ 7:45:04 (60s)	55.1mph @ 7:45:11 (60s)	41.3mph @ 7:45:04 (120s)									
55.2mph @ 7:45:11 (120s)	41.3mph @ 7:45:04 (120s)	55.2mph @ 7:45:11 (120s)	38.8mph @ 7:45:04 (120s)	55.2mph @ 7:45:11 (120s)	41.3mph @ 7:45:04 (120s)									

2022-04-19 02:45:00 AM EST to 2022-04-19 02:46:00 AM EST (60s)						54.1mph @ 7:45:11 (1s) 52.1mph @ 7:45:52 (3s) 46.4mph @ 7:45:57 (60s) 45.0mph @ 7:45:59 (120s)	39.5mph @ 7:45:04 (1s) 40.2mph @ 7:45:06 (3s) 43.6mph @ 7:45:07 (60s) 43.2mph @ 7:45:17 (120s)		53.9mph @ 7:45:11 (1s) 51.3mph @ 7:45:49 (3s) 45.1mph @ 7:45:56 (60s) 43.7mph @ 7:46:00 (120s)	37.2mph @ 7:45:04 (1s) 38.2mph @ 7:45:06 (3s) 42.1mph @ 7:45:07 (60s) 41.8mph @ 7:45:16 (120s)		53.7mph @ 7:45:11 (1s) 51.6mph @ 7:45:48 (3s) 45.5mph @ 7:45:57 (60s) 44.0mph @ 7:45:59 (120s)	(1s) 39.0mph @ 7:45:05 (3s) 42.3mph @ 7:45:07 (60s) 42.1mph @ 7:45:17 (120s)	
2022-04-19 02:45:04 AM EST  2022-04-19 02:44:00 AM EST to 2022-04-19 02:45:00 AM EST (60s)	1005.51mb	4.77V	44.9°F 97%	53.9°F	ESE (113°)	50.0mph at 7:44:49 49.8mph @ 7:44:49 (0.1s) 49.3mph @ 7:44:49 (1s) 48.9mph @ 7:44:27 (1s) 47.9mph @ 7:44:28 (3s) 43.8mph @ 7:44:59 (60s) 44.8mph @ 7:44:20 (120s)	36.5mph at 7:44:23 36.6mph @ 7:44:23 (0.1s) 37.1mph @ 7:44:23 (1s) 37.6mph @ 7:44:24 (1s) 38.4mph @ 7:44:00 (3s) 42.2mph @ 7:44:25 (60s) 43.6mph @ 7:44:57 (120s)	3514 / 43.8mph	51.4mph at 7:44:49 51.3mph @ 7:44:49 (0.1s) 50.0mph @ 7:44:49 (1s) 49.0mph @ 7:44:49 (1s) 46.6mph @ 7:44:28 (3s) 42.4mph @ 7:44:59 (60s) 43.4mph @ 7:44:20 (120s)	25.2mph at 7:44:00 30.1mph @ 7:44:22 (0.1s) 31.9mph @ 7:44:23 (1s) 33.5mph @ 7:44:23 (1s) 36.8mph @ 7:44:24 (3s) 40.5mph @ 7:44:25 (60s) 42.2mph @ 7:44:56 (120s)	11446 / 42.5mph	51.6mph at 7:44:26 51.5mph @ 7:44:49 (0.1s) 49.8mph @ 7:44:49 (1s) 48.9mph @ 7:44:49 (1s) 46.8mph @ 7:44:28 (3s) 42.6mph @ 7:44:59 (60s) 43.5mph @ 7:44:19 (120s)	28.4mph at 7:44:22 31.4mph @ 7:44:23 (1s) 34.2mph @ 7:44:23 (1s) 37.2mph @ 7:44:24 (3s) 40.8mph @ 7:44:25 (60s) 42.5mph @ 7:44:56 (120s)	24259 / 42.6mph
2022-04-19 02:44:04 AM EST  2022-04-19 02:43:00 AM EST to 2022-04-19 02:44:00 AM EST (60s)	1005.82mb	4.78V	44.9°F 97%	53.9°F	ESE (114°)	51.9mph at 7:43:14 51.8mph @ 7:43:14 (0.1s) 51.5mph @ 7:43:14 (1s) 51.2mph @ 7:43:15 (1s) 50.5mph @ 7:43:15 (3s) 47.0mph @ 7:43:20 (60s) 44.9mph @ 7:43:37 (120s)	31.7mph at 7:43:28 52.4mph @ 7:43:28 (0.1s) 32.4mph @ 7:43:28 (1s) 33.3mph @ 7:43:28 (1s) 36.7mph @ 7:43:58 (3s) 43.4mph @ 7:43:59 (60s) 43.4mph @ 7:43:00 (120s)	3486 / 43.5mph	52.5mph at 7:43:14 52.4mph @ 7:43:14 (0.1s) 51.3mph @ 7:43:14 (1s) 50.7mph @ 7:43:14 (1s) 49.8mph @ 7:43:15 (3s) 45.9mph @ 7:43:20 (60s) 43.8mph @ 7:43:38 (120s)	21.7mph at 7:43:28 22.1mph @ 7:43:28 (0.1s) 25.9mph @ 7:43:28 (1s) 28.6mph @ 7:43:28 (1s) 35.0mph @ 7:43:29 (3s) 42.0mph @ 7:43:59 (60s) 43.4mph @ 7:43:00 (120s)	11339 / 42.1mph	53.0mph at 7:43:14 52.8mph @ 7:43:14 (0.1s) 51.7mph @ 7:43:14 (1s) 50.5mph @ 7:43:14 (1s) 49.4mph @ 7:43:14 (3s) 45.8mph @ 7:43:20 (60s) 43.7mph @ 7:43:38 (120s)	26.3mph at 7:43:28 28.3mph @ 7:43:28 (1s) 29.4mph @ 7:43:28 (1s) 35.1mph @ 7:43:29 (3s) 42.1mph @ 7:43:59 (60s) 42.3mph @ 7:43:00 (120s)	24009 / 42.2mph
2022-04-19 02:43:04 AM EST  2022-04-19 02:42:00 AM EST to 2022-04-19 02:43:00 AM EST (60s)	1005.62mb	4.77V	44.9°F 96%	53.9°F	ESE (119°)	58.9mph at 7:42:35 58.8mph @ 7:42:35 (0.1s) 58.1mph @ 7:42:35 (1s) 57.2mph @ 7:42:36 (1s) 53.7mph @ 7:42:37 (3s) 45.6mph @ 7:42:59 (60s) 43.5mph @ 7:42:59 (120s)	36.0mph at 7:42:15 36.1mph @ 7:42:15 (0.1s) 36.6mph @ 7:42:15 (1s) 36.9mph @ 7:42:16 (1s) 38.4mph @ 7:42:17 (3s) 41.2mph @ 7:42:00 (60s) 42.6mph @ 7:42:20 (120s)	3666 / 45.6mph	59.5mph at 7:42:35 59.3mph @ 7:42:35 (0.1s) 58.3mph @ 7:42:35 (1s) 57.4mph @ 7:42:35 (1s) 53.1mph @ 7:42:37 (3s) 44.5mph @ 7:42:59 (60s) 42.4mph @ 7:42:59 (120s)	28.8mph at 7:42:00 33.0mph @ 7:42:15 (0.1s) 34.1mph @ 7:42:15 (1s) 34.8mph @ 7:42:15 (1s) 36.6mph @ 7:42:16 (3s) 40.3mph @ 7:42:00 (60s) 41.6mph @ 7:42:20 (120s)	12017 / 44.6mph	59.9mph at 7:42:35 59.6mph @ 7:42:35 (0.1s) 58.2mph @ 7:42:35 (1s) 57.2mph @ 7:42:35 (1s) 52.9mph @ 7:42:37 (3s) 44.4mph @ 7:43:00 (60s) 42.3mph @ 7:42:59 (120s)	32.2mph at 7:42:24 33.1mph @ 7:42:15 (1s) 33.6mph @ 7:42:15 (1s) 35.7mph @ 7:42:16 (3s) 40.3mph @ 7:42:00 (60s) 41.6mph @ 7:42:20 (120s)	25277 / 44.4mph
2022-04-19 02:42:04 AM EST  2022-04-19 02:41:00 AM EST to 2022-04-19 02:42:00 AM EST (60s)	1005.93mb	4.77V	44.9°F 96%	53.9°F	ESE (119°)	46.9mph at 7:41:40 46.7mph @ 7:41:40 (0.1s) 46.0mph @ 7:41:43 (1s) 45.9mph @ 7:41:43 (1s) 44.7mph @ 7:41:44 (3s) 44.4mph @ 7:41:00 (60s) 44.1mph @ 7:41:00 (120s)	33.4mph at 7:41:06 33.6mph @ 7:41:06 (0.1s) 34.2mph @ 7:41:06 (1s) 35.3mph @ 7:41:06 (1s) 38.0mph @ 7:41:31 (3s) 41.2mph @ 7:41:59 (60s) 42.9mph @ 7:41:59 (120s)	3307 / 41.3mph	46.6mph at 7:41:40 46.5mph @ 7:41:40 (0.1s) 45.4mph @ 7:41:50 (1s) 45.2mph @ 7:41:43 (1s) 43.8mph @ 7:41:44 (3s) 43.3mph @ 7:41:00 (60s) 42.9mph @ 7:41:00 (120s)	28.7mph at 7:41:05 29.4mph @ 7:41:05 (0.1s) 31.9mph @ 7:41:06 (1s) 33.0mph @ 7:41:14 (1s) 36.0mph @ 7:41:15 (3s) 40.3mph @ 7:41:55 (60s) 41.8mph @ 7:41:59 (120s)	10873 / 40.3mph	47.7mph at 7:41:42 47.4mph @ 7:41:47 (0.1s) 46.0mph @ 7:41:43 (1s) 45.6mph @ 7:41:43 (1s) 44.0mph @ 7:41:44 (3s) 43.3mph @ 7:41:00 (60s) 43.0mph @ 7:41:00 (120s)	30.3mph at 7:41:06 31.0mph @ 7:41:06 (1s) 32.5mph @ 7:41:06 (1s) 36.7mph @ 7:41:15 (3s) 40.3mph @ 7:41:59 (60s) 41.8mph @ 7:41:59 (120s)	22954 / 40.3mph
2022-04-19 02:41:04 AM EST  2022-04-19 02:40:00 AM EST to 2022-04-19 02:41:00 AM EST (60s)	1005.77mb	4.78V	44.9°F 97%	53.9°F	ESE (116°)	50.4mph at 7:40:01 50.2mph @ 7:40:01 (0.1s) 50.0mph @ 7:40:01 (1s) 49.6mph @ 7:40:46 (1s) 49.2mph @ 7:40:48 (3s) 44.8mph @ 7:40:49 (60s) 44.1mph @ 7:40:56 (120s)	39.3mph at 7:40:56 39.4mph @ 7:40:56 (0.1s) 39.8mph @ 7:40:57 (1s) 40.3mph @ 7:40:57 (1s) 41.1mph @ 7:40:58 (3s) 43.4mph @ 7:40:09 (60s) 43.2mph @ 7:40:16 (120s)	3570 / 44.5mph	50.1mph at 7:40:46 49.9mph @ 7:40:46 (0.1s) 49.4mph @ 7:40:46 (1s) 49.2mph @ 7:40:46 (1s) 48.6mph @ 7:40:48 (3s) 43.7mph @ 7:40:49 (60s) 43.0mph @ 7:40:55 (120s)	32.6mph at 7:40:00 34.6mph @ 7:40:25 (0.1s) 35.8mph @ 7:40:26 (1s) 37.1mph @ 7:40:26 (1s) 38.4mph @ 7:40:58 (3s) 42.3mph @ 7:40:09 (60s) 42.0mph @ 7:40:16 (120s)	11677 / 43.3mph	51.2mph at 7:40:45 51.0mph @ 7:40:45 (0.1s) 50.1mph @ 7:40:01 (1s) 49.0mph @ 7:40:46 (1s) 48.5mph @ 7:40:47 (3s) 48.5mph @ 7:40:48 (60s) 43.1mph @ 7:40:55 (120s)	31.5mph at 7:40:56 33.8mph @ 7:40:58 (3s) 35.5mph @ 7:40:57 (1s) 38.5mph @ 7:40:58 (3s) 42.4mph @ 7:40:09 (60s) 42.2mph @ 7:40:16 (120s)	24670 / 43.3mph
2022-04-19 02:40:04 AM EST  2022-04-19 02:39:00 AM EST to 2022-04-19 02:40:00 AM EST	1005.51mb	4.81V	44.8°F 96%	53.9°F	ESE (115°)	50.6mph at 7:39:50 50.5mph @ 7:39:50 (0.1s) 50.1mph @ 7:39:50 (1s) 49.5mph @ 7:39:50 (1s) 47.3mph @ 7:39:39 (3s) 43.7mph @ 7:39:00	33.0mph at 7:39:44 33.1mph @ 7:39:44 (0.1s) 34.2mph @ 7:39:21 (1s) 35.1mph @ 7:39:22 (1s) 37.0mph @ 7:39:22 (3s) 42.3mph @ 7:39:23	3501 / 43.6mph	49.9mph at 7:39:49 49.7mph @ 7:39:49 (0.1s) 49.4mph @ 7:39:49 (1s) 49.2mph @ 7:39:50 (1s) 46.4mph @ 7:39:39 (3s) 42.6mph @ 7:39:57	26.0mph at 7:39:44 26.7mph @ 7:39:44 (0.1s) 27.9mph @ 7:39:44 (1s) 31.0mph @ 7:39:44 (1s) 37.2mph @ 7:39:45 (3s) 41.1mph @ 7:39:22	11479 / 42.6mph	50.0mph at 7:39:49 49.6mph @ 7:39:49 (0.1s) 49.0mph @ 7:39:49 (1s) 48.5mph @ 7:39:50 (3s) 46.4mph @ 7:39:39 (3s) 42.8mph @ 7:39:57	28.8mph at 7:39:43 30.8mph @ 7:39:44 (1s) 32.7mph @ 7:39:44 (1s) 37.3mph @ 7:39:22 (3s) 41.3mph @ 7:39:22 (60s) 40.5mph @ 7:39:00	24353 / 42.8mph

(60s)						(60s) 43.7mph @ 7:39:58 (120s)	(60s) 41.7mph @ 7:39:00 (120s)		(60s) 42.5mph @ 7:39:58 (120s)	(60s) 40.2mph @ 7:39:00 (120s)		(60s) 42.7mph @ 7:39:58 (120s)	(120s)	
2022-04-19 02:39:04 AM EST  2022-04-19 02:38:00 AM EST to 2022-04-19 02:39:00 AM EST (60s)	1005.67mb	4.78V	44.8°F 96%	53.9°F	ESE (116°)	51.3mph @ 7:38:11 51.2mph @ 7:38:08 (0.1s) 50.7mph @ 7:38:08 (½-s) 50.4mph @ 7:38:08 (1s) 49.0mph @ 7:38:10 (3s) 43.9mph @ 7:38:53 (60s) 42.4mph @ 7:38:09 (120s)	34.6mph at 7:38:39 34.7mph @ 7:38:39 (0.1s) 35.2mph @ 7:38:39 (½-s) 35.8mph @ 7:38:40 (1s) 36.2mph @ 7:38:41 (3s) 39.7mph @ 7:38:00 (60s) 41.6mph @ 7:38:33 (120s)	3508 / 43.7mph	52.7mph at 7:38:07 51.8mph @ 7:38:07 (0.1s) 50.5mph @ 7:38:11 (½-s) 49.7mph @ 7:38:08 (1s) 47.7mph @ 7:38:10 (3s) 42.5mph @ 7:38:58 (60s) 40.9mph @ 7:38:09 (120s)	28.4mph at 7:38:39 28.8mph @ 7:38:39 (0.1s) 30.1mph @ 7:38:39 (½-s) 30.9mph @ 7:38:39 (1s) 35.1mph @ 7:38:41 (3s) 38.0mph @ 7:38:00 (60s) 40.1mph @ 7:38:33 (120s)	11413 / 42.3mph	54.0mph at 7:38:07 53.5mph @ 7:38:07 (0.1s) 51.7mph @ 7:38:08 (½-s) 50.6mph @ 7:38:08 (1s) 48.3mph @ 7:38:10 (3s) 42.8mph @ 7:38:58 (60s) 41.3mph @ 7:38:10 (120s)	29.5mph at 7:38:38 30.6mph @ 7:38:39 (1s) 32.1mph @ 7:38:39 (½-s) 36.0mph @ 7:38:41 (3s) 38.5mph @ 7:38:00 (60s) 40.4mph @ 7:38:32 (120s)	24250 / 42.6mph
2022-04-19 02:38:04 AM EST  2022-04-19 02:37:00 AM EST to 2022-04-19 02:38:00 AM EST (60s)	1005.60mb	4.78V	44.8°F 97%	53.9°F	ESE (112°)	51.0mph at 7:37:59 50.8mph @ 7:37:59 (0.1s) 50.5mph @ 7:37:59 (½-s) 49.9mph @ 7:37:59 (1s) 45.5mph @ 7:37:56 (3s) 44.6mph @ 7:37:00 (60s) 46.2mph @ 7:37:00 (120s)	34.7mph at 7:37:15 34.9mph @ 7:37:16 (0.1s) 35.2mph @ 7:37:25 (½-s) 35.3mph @ 7:37:26 (1s) 36.2mph @ 7:37:27 (3s) 39.5mph @ 7:37:58 (60s) 42.1mph @ 7:37:59 (120s)	3175 / 39.7mph	51.4mph at 7:37:59 51.2mph @ 7:37:59 (0.1s) 50.4mph @ 7:37:59 (½-s) 49.6mph @ 7:37:59 (1s) 44.0mph @ 7:37:56 (3s) 43.3mph @ 7:37:00 (60s) 45.0mph @ 7:37:00 (120s)	23.4mph at 7:37:00 30.4mph @ 7:37:25 (0.1s) 31.1mph @ 7:37:16 (½-s) 31.8mph @ 7:37:16 (1s) 33.4mph @ 7:37:27 (3s) 37.8mph @ 7:37:58 (60s) 40.6mph @ 7:37:58 (120s)	10266 / 38.1mph	52.7mph at 7:37:59 52.6mph @ 7:37:59 (0.1s) 51.1mph @ 7:37:59 (½-s) 50.2mph @ 7:37:59 (1s) 43.5mph @ 7:37:56 (3s) 43.5mph @ 7:37:00 (60s) 45.1mph @ 7:37:00 (120s)	30.7mph at 7:37:15 31.2mph @ 7:37:15 (½-s) 31.9mph @ 7:37:16 (1s) 33.8mph @ 7:37:26 (3s) 38.3mph @ 7:37:58 (60s) 40.9mph @ 7:37:58 (120s)	21910 / 38.5mph
2022-04-19 02:37:04 AM EST  2022-04-19 02:36:00 AM EST to 2022-04-19 02:37:00 AM EST (60s)	1005.81mb	4.77V	44.8°F 96%	53.8°F	ESE (115°)	53.1mph at 7:36:14 53.0mph @ 7:36:14 (0.1s) 52.5mph @ 7:36:14 (½-s) 52.5mph @ 7:36:15 (1s) 51.4mph @ 7:36:16 (3s) 47.8mph @ 7:36:00 (60s) 46.6mph @ 7:36:20 (120s)	38.1mph at 7:36:38 38.2mph @ 7:36:38 (0.1s) 38.7mph @ 7:36:39 (½-s) 39.1mph @ 7:36:39 (1s) 39.9mph @ 7:36:40 (3s) 44.5mph @ 7:36:59 (60s) 46.0mph @ 7:36:04 (120s)	3582 / 44.6mph	52.8mph at 7:36:14 52.6mph @ 7:36:14 (0.1s) 52.0mph @ 7:36:14 (½-s) 51.4mph @ 7:36:14 (1s) 50.4mph @ 7:36:16 (3s) 46.6mph @ 7:36:00 (60s) 45.3mph @ 7:36:20 (120s)	30.3mph at 7:36:00 33.4mph @ 7:36:38 (0.1s) 34.3mph @ 7:36:38 (½-s) 35.1mph @ 7:36:38 (1s) 37.1mph @ 7:36:40 (3s) 43.3mph @ 7:36:59 (60s) 44.6mph @ 7:36:01 (120s)	11699 / 43.4mph	53.8mph at 7:36:14 53.6mph @ 7:36:14 (0.1s) 52.7mph @ 7:36:14 (½-s) 51.8mph @ 7:36:14 (1s) 50.5mph @ 7:36:16 (3s) 46.7mph @ 7:36:00 (60s) 45.5mph @ 7:36:20 (120s)	32.9mph at 7:36:38 34.4mph @ 7:36:38 (½-s) 35.5mph @ 7:36:38 (1s) 37.6mph @ 7:36:39 (3s) 43.5mph @ 7:36:59 (60s) 44.6mph @ 7:36:04 (120s)	24791 / 43.5mph
2022-04-19 02:36:04 AM EST  2022-04-19 02:35:00 AM EST to 2022-04-19 02:36:00 AM EST (60s)	1005.81mb	4.81V	44.8°F 96%	53.8°F	ESE (112°)	55.4mph at 7:35:31 55.3mph @ 7:35:31 (0.1s) 54.5mph @ 7:35:25 (½-s) 54.4mph @ 7:35:25 (1s) 53.2mph @ 7:35:26 (3s) 47.8mph @ 7:35:59 (60s) 46.2mph @ 7:35:52 (120s)	40.0mph at 7:35:38 40.1mph @ 7:35:38 (0.1s) 40.8mph @ 7:35:39 (½-s) 40.9mph @ 7:35:39 (1s) 43.2mph @ 7:35:39 (3s) 44.1mph @ 7:35:00 (60s) 44.2mph @ 7:35:04 (120s)	3851 / 47.8mph	54.9mph at 7:35:31 54.6mph @ 7:35:31 (0.1s) 53.8mph @ 7:35:14 (½-s) 53.5mph @ 7:35:25 (1s) 52.0mph @ 7:35:26 (3s) 46.7mph @ 7:35:59 (60s) 44.9mph @ 7:35:52 (120s)	33.2mph at 7:35:38 33.5mph @ 7:35:38 (0.1s) 35.5mph @ 7:35:38 (½-s) 37.8mph @ 7:35:38 (1s) 41.2mph @ 7:35:39 (3s) 42.6mph @ 7:35:00 (60s) 42.9mph @ 7:35:04 (120s)	12583 / 46.6mph	55.3mph at 7:35:14 55.0mph @ 7:35:14 (0.1s) 53.4mph @ 7:35:14 (½-s) 53.1mph @ 7:35:25 (1s) 51.8mph @ 7:35:27 (3s) 46.7mph @ 7:35:59 (60s) 45.0mph @ 7:35:53 (120s)	30.0mph at 7:35:37 32.5mph @ 7:35:38 (½-s) 35.3mph @ 7:35:38 (1s) 40.9mph @ 7:35:39 (3s) 42.9mph @ 7:35:00 (60s) 43.2mph @ 7:35:04 (120s)	26606 / 46.7mph
2022-04-19 02:35:04 AM EST  2022-04-19 02:34:00 AM EST to 2022-04-19 02:35:00 AM EST (60s)	1005.51mb	4.77V	44.8°F 96%	53.9°F	ESE (113°)	53.4mph at 7:34:20 53.2mph @ 7:34:20 (0.1s) 52.5mph @ 7:34:20 (½-s) 51.7mph @ 7:34:21 (1s) 50.2mph @ 7:34:23 (3s) 45.2mph @ 7:34:33 (60s) 44.7mph @ 7:34:33 (120s)	37.5mph at 7:34:36 37.7mph @ 7:34:36 (0.1s) 38.2mph @ 7:34:42 (½-s) 38.6mph @ 7:34:42 (1s) 39.6mph @ 7:34:43 (3s) 43.4mph @ 7:34:17 (60s) 43.9mph @ 7:34:17 (120s)	3549 / 44.2mph	51.6mph at 7:34:20 51.4mph @ 7:34:20 (0.1s) 50.9mph @ 7:34:20 (½-s) 50.4mph @ 7:34:21 (1s) 49.2mph @ 7:34:23 (3s) 43.8mph @ 7:34:33 (60s) 43.5mph @ 7:34:32 (120s)	27.4mph at 7:34:33 27.8mph @ 7:34:33 (0.1s) 30.7mph @ 7:34:34 (½-s) 33.9mph @ 7:34:34 (1s) 36.3mph @ 7:34:36 (3s) 42.2mph @ 7:34:18 (60s) 42.5mph @ 7:34:17 (120s)	11512 / 42.7mph	52.2mph at 7:34:20 52.0mph @ 7:34:20 (0.1s) 51.1mph @ 7:34:20 (½-s) 50.4mph @ 7:34:21 (1s) 49.0mph @ 7:34:23 (3s) 44.1mph @ 7:34:32 (60s) 43.7mph @ 7:34:32 (120s)	30.7mph at 7:34:33 34.1mph @ 7:34:15 (½-s) 36.3mph @ 7:34:15 (1s) 37.8mph @ 7:34:43 (3s) 42.4mph @ 7:34:17 (60s) 42.8mph @ 7:34:16 (120s)	24479 / 43.0mph
2022-04-19 02:34:04 AM EST  2022-04-19 02:33:00 AM EST to 2022-04-19 02:34:00 AM EST (60s)	1005.56mb	4.78V	44.8°F 96%	53.8°F	ESE (114°)	53.0mph at 7:33:00 53.1mph @ 7:33:00 (0.1s) 52.9mph @ 7:33:00 (½-s) 52.3mph @ 7:33:00 (1s) 49.6mph @ 7:33:01 (3s) 44.6mph @ 7:33:36 (60s) 44.5mph @ 7:33:01 (120s)	33.6mph at 7:33:26 33.7mph @ 7:33:26 (0.1s) 34.0mph @ 7:33:26 (½-s) 34.6mph @ 7:33:26 (1s) 37.2mph @ 7:33:27 (3s) 43.8mph @ 7:33:00 (60s) 43.6mph @ 7:33:44 (120s)	3570 / 44.5mph	52.0mph at 7:33:58 51.8mph @ 7:33:34 (0.1s) 51.2mph @ 7:33:34 (½-s) 50.9mph @ 7:33:00 (1s) 48.4mph @ 7:33:55 (3s) 43.4mph @ 7:33:58 (60s) 43.1mph @ 7:33:01 (120s)	30.6mph at 7:33:25 30.7mph @ 7:33:26 (0.1s) 31.4mph @ 7:33:26 (½-s) 32.7mph @ 7:33:26 (1s) 35.3mph @ 7:33:26 (3s) 42.3mph @ 7:33:01 (60s) 42.1mph @ 7:33:44 (120s)	11691 / 43.4mph	52.6mph at 7:33:58 52.5mph @ 7:33:58 (0.1s) 51.7mph @ 7:33:00 (½-s) 51.4mph @ 7:33:00 (1s) 48.6mph @ 7:33:01 (3s) 43.6mph @ 7:33:36 (60s) 43.4mph @ 7:33:01 (120s)	30.7mph at 7:33:25 31.2mph @ 7:33:26 (½-s) 31.9mph @ 7:33:26 (1s) 35.2mph @ 7:33:26 (3s) 42.7mph @ 7:33:01 (60s) 42.4mph @ 7:33:44 (120s)	24758 / 43.5mph

2022-04-19 02:33:04 AM EST  <b>2022-04-19 02:32:00 AM EST to 2022-04-19 02:33:00 AM EST (60s)</b>	1005.59mb	4.78V	44.8°F 96%	53.8°F	<b>ESE (111°)</b>	<b>54.1mph</b> at 7:32:59 <b>53.7mph</b> @ 7:32:59 (0.1s) <b>52.8mph</b> @ 7:32:59 (7-s) <b>52.1mph</b> @ 7:32:59 (1s) <b>48.2mph</b> @ 7:32:39 (3s) <b>45.1mph</b> @ 7:32:01 (60s) <b>45.2mph</b> @ 7:32:14 (120s)	<b>36.7mph</b> at 7:32:22 <b>36.8mph</b> @ 7:32:22 (0.1s) <b>37.0mph</b> @ 7:32:22 (7-s) <b>37.2mph</b> @ 7:32:23 (1s) <b>38.3mph</b> @ 7:32:24 (3s) <b>42.9mph</b> @ 7:32:44 (60s) <b>44.3mph</b> @ 7:32:36 (120s)	3515 / 43.8mph	<b>52.4mph</b> at 7:32:59 <b>52.3mph</b> @ 7:32:59 (0.1s) <b>51.3mph</b> @ 7:32:59 (7-s) <b>51.1mph</b> @ 7:32:59 (1s) <b>46.6mph</b> @ 7:32:39 (3s) <b>43.8mph</b> @ 7:32:00 (60s) <b>43.8mph</b> @ 7:32:14 (120s)	<b>32.0mph</b> at 7:32:17 <b>32.4mph</b> @ 7:32:17 (0.1s) <b>33.4mph</b> @ 7:32:22 (7-s) <b>34.1mph</b> @ 7:32:22 (1s) <b>35.6mph</b> @ 7:32:24 (3s) <b>41.1mph</b> @ 7:32:44 (60s) <b>42.8mph</b> @ 7:32:35 (120s)	11427 / 42.4mph	<b>53.4mph</b> at 7:32:59 <b>53.2mph</b> @ 7:32:59 (0.1s) <b>52.2mph</b> @ 7:32:59 (7-s) <b>51.6mph</b> @ 7:32:59 (1s) <b>49.9mph</b> @ 7:32:59 (3s) <b>43.9mph</b> @ 7:32:01 (60s) <b>44.1mph</b> @ 7:32:14 (120s)	<b>32.0mph</b> at 7:32:44 <b>33.5mph</b> @ 7:32:22 (7-s) <b>33.8mph</b> @ 7:32:22 (1s) <b>36.3mph</b> @ 7:32:24 (3s) <b>41.5mph</b> @ 7:32:44 (60s) <b>43.1mph</b> @ 7:32:34 (120s)	24344 / 42.8mph
2022-04-19 02:32:04 AM EST  <b>2022-04-19 02:30:59 AM EST to 2022-04-19 02:31:59 AM EST (60s)</b>	1005.84mb	4.78V	44.8°F 96%	53.8°F	<b>ESE (112°)</b>	<b>52.0mph</b> at 7:31:01 <b>51.9mph</b> @ 7:31:01 (0.1s) <b>51.6mph</b> @ 7:31:01 (7-s) <b>51.1mph</b> @ 7:31:02 (1s) <b>50.5mph</b> @ 7:31:03 (3s) <b>46.7mph</b> @ 7:31:46 (60s) <b>44.8mph</b> @ 7:31:53 (120s)	<b>37.3mph</b> at 7:31:56 <b>37.4mph</b> @ 7:31:56 (0.1s) <b>37.6mph</b> @ 7:31:57 (7-s) <b>37.8mph</b> @ 7:31:57 (1s) <b>39.0mph</b> @ 7:31:57 (3s) <b>44.2mph</b> @ 7:30:59 (60s) <b>43.5mph</b> @ 7:30:59 (120s)	3630 / 45.2mph	<b>52.7mph</b> at 7:31:01 <b>52.5mph</b> @ 7:31:01 (0.1s) <b>51.6mph</b> @ 7:31:01 (7-s) <b>50.7mph</b> @ 7:31:02 (1s) <b>50.1mph</b> @ 7:31:03 (3s) <b>45.6mph</b> @ 7:31:45 (60s) <b>43.4mph</b> @ 7:31:48 (120s)	<b>30.0mph</b> at 7:30:59 <b>31.7mph</b> @ 7:31:56 (0.1s) <b>32.5mph</b> @ 7:31:56 (7-s) <b>33.2mph</b> @ 7:31:57 (1s) <b>35.0mph</b> @ 7:31:57 (3s) <b>42.7mph</b> @ 7:30:59 (60s) <b>41.9mph</b> @ 7:30:59 (120s)	11811 / 43.8mph	<b>52.4mph</b> at 7:31:01 <b>52.2mph</b> @ 7:31:01 (0.1s) <b>51.1mph</b> @ 7:31:01 (7-s) <b>50.3mph</b> @ 7:31:01 (1s) <b>49.8mph</b> @ 7:31:03 (3s) <b>45.7mph</b> @ 7:31:45 (60s) <b>43.8mph</b> @ 7:31:48 (120s)	<b>30.1mph</b> at 7:31:56 <b>32.4mph</b> @ 7:31:56 (7-s) <b>33.0mph</b> @ 7:31:56 (1s) <b>35.3mph</b> @ 7:31:57 (3s) <b>43.2mph</b> @ 7:30:59 (60s) <b>42.4mph</b> @ 7:30:59 (120s)	25030 / 44.0mph
2022-04-19 02:31:04 AM EST  <b>2022-04-19 02:29:59 AM EST to 2022-04-19 02:30:59 AM EST (60s)</b>	1005.66mb	4.78V	44.8°F 96%	53.8°F	<b>ESE (113°)</b>	<b>52.6mph</b> at 7:30:49 <b>52.4mph</b> @ 7:30:50 (0.1s) <b>52.0mph</b> @ 7:30:50 (7-s) <b>51.7mph</b> @ 7:30:50 (1s) <b>50.6mph</b> @ 7:30:55 (3s) <b>44.2mph</b> @ 7:30:58 (60s) <b>43.5mph</b> @ 7:30:58 (120s)	<b>33.4mph</b> at 7:30:04 <b>33.6mph</b> @ 7:30:04 (0.1s) <b>34.3mph</b> @ 7:30:04 (7-s) <b>34.9mph</b> @ 7:30:04 (1s) <b>36.3mph</b> @ 7:30:05 (3s) <b>42.1mph</b> @ 7:30:13 (60s) <b>42.7mph</b> @ 7:30:06 (120s)	3555 / 44.3mph	<b>52.4mph</b> at 7:30:54 <b>52.3mph</b> @ 7:30:54 (0.1s) <b>51.1mph</b> @ 7:30:55 (7-s) <b>50.5mph</b> @ 7:30:53 (1s) <b>49.9mph</b> @ 7:30:55 (3s) <b>42.7mph</b> @ 7:30:58 (60s) <b>41.9mph</b> @ 7:30:35 (120s)	<b>22.9mph</b> at 7:30:44 <b>23.1mph</b> @ 7:30:44 (0.1s) <b>25.9mph</b> @ 7:30:45 (7-s) <b>28.8mph</b> @ 7:30:45 (1s) <b>34.1mph</b> @ 7:30:04 (3s) <b>40.3mph</b> @ 7:30:13 (60s) <b>41.0mph</b> @ 7:30:06 (120s)	11531 / 42.8mph	<b>52.4mph</b> at 7:30:54 <b>52.3mph</b> @ 7:30:52 (0.1s) <b>51.5mph</b> @ 7:30:54 (7-s) <b>50.9mph</b> @ 7:30:53 (1s) <b>50.5mph</b> @ 7:30:55 (3s) <b>43.2mph</b> @ 7:30:58 (60s) <b>42.4mph</b> @ 7:30:58 (120s)	<b>22.9mph</b> at 7:30:44 <b>25.2mph</b> @ 7:30:45 (7-s) <b>28.0mph</b> @ 7:30:45 (1s) <b>34.4mph</b> @ 7:30:04 (3s) <b>40.9mph</b> @ 7:30:12 (60s) <b>41.5mph</b> @ 7:30:06 (120s)	24612 / 43.2mph
2022-04-19 02:30:04 AM EST  <b>2022-04-19 02:28:59 AM EST to 2022-04-19 02:29:59 AM EST (60s)</b>	1006.07mb	4.78V	44.8°F 96%	53.8°F	<b>ESE (107°)</b>	<b>49.3mph</b> at 7:29:26 <b>49.1mph</b> @ 7:29:26 (0.1s) <b>48.8mph</b> @ 7:29:26 (7-s) <b>48.8mph</b> @ 7:29:26 (1s) <b>47.3mph</b> @ 7:29:10 (3s) <b>44.2mph</b> @ 7:29:38 (60s) <b>43.8mph</b> @ 7:29:33 (120s)	<b>32.2mph</b> at 7:29:04 <b>32.4mph</b> @ 7:29:04 (0.1s) <b>34.0mph</b> @ 7:29:04 (7-s) <b>35.1mph</b> @ 7:29:05 (1s) <b>37.8mph</b> @ 7:29:46 (3s) <b>42.8mph</b> @ 7:29:58 (60s) <b>42.7mph</b> @ 7:29:04 (120s)	3434 / 42.8mph	<b>48.9mph</b> at 7:29:26 <b>48.7mph</b> @ 7:29:26 (0.1s) <b>48.1mph</b> @ 7:29:09 (7-s) <b>47.5mph</b> @ 7:29:09 (1s) <b>46.4mph</b> @ 7:29:10 (3s) <b>42.7mph</b> @ 7:29:35 (60s) <b>42.2mph</b> @ 7:29:33 (120s)	<b>24.6mph</b> at 7:29:04 <b>24.9mph</b> @ 7:29:04 (0.1s) <b>29.0mph</b> @ 7:29:04 (7-s) <b>32.4mph</b> @ 7:29:04 (1s) <b>34.6mph</b> @ 7:29:46 (3s) <b>41.0mph</b> @ 7:29:57 (60s) <b>41.1mph</b> @ 7:29:04 (120s)	11065 / 41.0mph	<b>48.8mph</b> at 7:29:33 <b>48.7mph</b> @ 7:29:33 (0.1s) <b>48.3mph</b> @ 7:29:25 (7-s) <b>48.0mph</b> @ 7:29:26 (1s) <b>43.1mph</b> @ 7:29:10 (3s) <b>43.1mph</b> @ 7:29:38 (60s) <b>42.6mph</b> @ 7:29:33 (120s)	<b>28.7mph</b> at 7:29:04 <b>31.1mph</b> @ 7:29:04 (7-s) <b>34.0mph</b> @ 7:29:04 (1s) <b>35.8mph</b> @ 7:29:46 (3s) <b>41.5mph</b> @ 7:29:56 (60s) <b>41.3mph</b> @ 7:29:04 (120s)	23690 / 41.6mph
2022-04-19 02:29:04 AM EST  <b>2022-04-19 02:27:59 AM EST to 2022-04-19 02:28:59 AM EST (60s)</b>	1006.07mb	4.77V	44.8°F 96%	53.8°F	<b>ESE (111°)</b>	<b>53.2mph</b> at 7:28:53 <b>53.0mph</b> @ 7:28:53 (0.1s) <b>52.5mph</b> @ 7:28:53 (7-s) <b>52.1mph</b> @ 7:28:54 (1s) <b>51.1mph</b> @ 7:28:54 (3s) <b>43.8mph</b> @ 7:28:27 (60s) <b>42.8mph</b> @ 7:28:58 (120s)	<b>36.2mph</b> at 7:28:13 <b>36.3mph</b> @ 7:28:13 (0.1s) <b>36.7mph</b> @ 7:28:13 (7-s) <b>37.6mph</b> @ 7:28:14 (1s) <b>38.7mph</b> @ 7:28:10 (3s) <b>42.4mph</b> @ 7:28:51 (60s) <b>41.3mph</b> @ 7:27:59 (120s)	3446 / 43.0mph	<b>52.3mph</b> at 7:28:53 <b>52.2mph</b> @ 7:28:53 (0.1s) <b>51.3mph</b> @ 7:28:53 (7-s) <b>51.2mph</b> @ 7:28:53 (1s) <b>50.1mph</b> @ 7:28:54 (3s) <b>42.0mph</b> @ 7:28:26 (60s) <b>41.2mph</b> @ 7:28:58 (120s)	<b>22.4mph</b> at 7:27:59 <b>32.6mph</b> @ 7:28:13 (0.1s) <b>33.8mph</b> @ 7:28:13 (7-s) <b>35.2mph</b> @ 7:28:09 (1s) <b>36.3mph</b> @ 7:28:10 (3s) <b>40.6mph</b> @ 7:28:04 (60s) <b>39.8mph</b> @ 7:28:35 (120s)	11176 / 41.5mph	<b>53.4mph</b> at 7:28:53 <b>53.4mph</b> @ 7:28:53 (0.1s) <b>53.3mph</b> @ 7:28:53 (7-s) <b>51.9mph</b> @ 7:28:53 (1s) <b>50.4mph</b> @ 7:28:54 (3s) <b>42.3mph</b> @ 7:28:26 (60s) <b>41.4mph</b> @ 7:28:58 (120s)	<b>28.5mph</b> at 7:28:13 <b>30.5mph</b> @ 7:28:13 (7-s) <b>33.1mph</b> @ 7:28:13 (1s) <b>36.8mph</b> @ 7:28:15 (3s) <b>40.9mph</b> @ 7:28:04 (60s) <b>40.1mph</b> @ 7:28:31 (120s)	23742 / 41.7mph
2022-04-19 02:28:04 AM EST  <b>2022-04-19 02:26:59 AM EST to 2022-04-19 02:27:59 AM EST (60s)</b>	1006.12mb	4.77V	44.8°F 96%	53.8°F	<b>ESE (110°)</b>	<b>52.2mph</b> at 7:27:38 <b>52.0mph</b> @ 7:27:38 (0.1s) <b>51.7mph</b> @ 7:27:38 (7-s) <b>51.1mph</b> @ 7:27:39 (1s) <b>50.5mph</b> @ 7:27:41 (3s) <b>42.6mph</b> @ 7:27:58 (60s) <b>41.3mph</b> @ 7:27:58 (120s)	<b>34.1mph</b> at 7:27:17 <b>34.1mph</b> @ 7:27:17 (0.1s) <b>35.4mph</b> @ 7:27:17 (7-s) <b>36.6mph</b> @ 7:27:23 (1s) <b>36.8mph</b> @ 7:26:59 (3s) <b>39.2mph</b> @ 7:27:27 (60s) <b>40.4mph</b> @ 7:27:27 (120s)	3417 / 42.6mph	<b>52.0mph</b> at 7:27:38 <b>51.9mph</b> @ 7:27:38 (0.1s) <b>51.7mph</b> @ 7:27:38 (7-s) <b>51.2mph</b> @ 7:27:39 (1s) <b>50.0mph</b> @ 7:27:40 (3s) <b>41.0mph</b> @ 7:27:58 (60s) <b>39.8mph</b> @ 7:27:58 (120s)	<b>23.8mph</b> at 7:26:59 <b>28.1mph</b> @ 7:27:05 (0.1s) <b>29.6mph</b> @ 7:27:06 (7-s) <b>31.4mph</b> @ 7:27:06 (1s) <b>34.2mph</b> @ 7:27:08 (3s) <b>37.8mph</b> @ 7:27:27 (60s) <b>38.9mph</b> @ 7:27:25 (120s)	11045 / 41.0mph	<b>52.6mph</b> at 7:27:38 <b>52.4mph</b> @ 7:27:38 (0.1s) <b>52.2mph</b> @ 7:27:38 (7-s) <b>51.5mph</b> @ 7:27:38 (1s) <b>49.9mph</b> @ 7:27:40 (3s) <b>41.2mph</b> @ 7:27:58 (60s) <b>40.1mph</b> @ 7:27:58 (120s)	<b>25.1mph</b> at 7:27:17 <b>28.1mph</b> @ 7:27:17 (7-s) <b>30.9mph</b> @ 7:27:06 (1s) <b>34.3mph</b> @ 7:27:08 (3s) <b>38.0mph</b> @ 7:27:27 (60s) <b>39.2mph</b> @ 7:27:25 (120s)	23441 / 41.2mph
2022-04-19 02:27:04 AM EST	1006.48mb	4.77V	44.8°F 96%	53.8°F	<b>ESE (111°)</b>	<b>48.1mph</b> at 7:26:24 <b>47.9mph</b> @ 7:26:24 (0.1s) <b>47.7mph</b> @ 7:26:24	<b>32.0mph</b> at 7:26:53 <b>32.0mph</b> @ 7:26:53 (0.1s) <b>32.2mph</b> @ 7:26:54	3202 / 40.1mph	<b>49.0mph</b> at 7:26:24 <b>49.0mph</b> @ 7:26:24 (0.1s) <b>48.3mph</b> @ 7:26:24	<b>28.1mph</b> at 7:26:53 <b>28.2mph</b> @ 7:26:53 (0.1s) <b>29.0mph</b> @ 7:26:53	10451 / 38.8mph	<b>49.4mph</b> at 7:26:24 <b>49.3mph</b> @ 7:26:24 (0.1s) <b>48.4mph</b> @ 7:26:24	<b>28.3mph</b> at 7:26:44 <b>29.3mph</b> @ 7:26:53 (7-s) <b>30.6mph</b> @ 7:26:54	22218 / 39.1mph

2022-04-19 02:25:59 AM EST to 2022-04-19 02:26:59 AM EST (60s)						(1/2-s) 47.4mph @ 7:26:23 (1s) 46.7mph @ 7:26:27 (3s) 41.5mph @ 7:26:31 (60s) 42.0mph @ 7:26:27 (120s)	(1/2-s) 32.8mph @ 7:26:54 (1s) 35.0mph @ 7:26:55 (3s) 40.0mph @ 7:26:58 (60s) 40.8mph @ 7:26:58 (120s)		(1/2-s) 47.2mph @ 7:26:23 (1s) 46.2mph @ 7:26:25 (3s) 40.2mph @ 7:26:34 (60s) 40.7mph @ 7:26:27 (120s)	(1/2-s) 30.1mph @ 7:26:54 (1s) 32.4mph @ 7:26:47 (3s) 38.7mph @ 7:26:56 (60s) 39.4mph @ 7:26:58 (120s)	(1/2-s) 47.1mph @ 7:26:24 (1s) 46.0mph @ 7:26:24 (3s) 40.4mph @ 7:26:31 (60s) 40.9mph @ 7:26:26 (120s)	(1s) 33.4mph @ 7:25:59 (3s) 38.9mph @ 7:26:58 (60s) 39.6mph @ 7:26:58 (120s)		
2022-04-19 02:26:04 AM EST  2022-04-19 02:24:59 AM EST to 2022-04-19 02:25:59 AM EST (60s)	1006.60mb	4.77V	44.8°F 96%	53.8°F	ESE (111°)	48.1mph at 7:25:20 47.9mph @ 7:25:20 (0.1s) 47.3mph @ 7:25:20 (1/2-s) 45.8mph @ 7:25:21 (1s) 44.4mph @ 7:25:47 (3s) 42.7mph @ 7:25:22 (60s) 41.8mph @ 7:25:58 (120s)	35.2mph at 7:25:58 35.3mph @ 7:25:57 (0.1s) 35.5mph @ 7:25:58 (1/2-s) 35.7mph @ 7:25:58 (1s) 37.5mph @ 7:25:58 (3s) 41.4mph @ 7:25:58 (60s) 40.9mph @ 7:24:59 (120s)	3324 / 41.5mph	47.9mph at 7:25:20 47.8mph @ 7:25:20 (0.1s) 47.0mph @ 7:25:20 (1/2-s) 45.1mph @ 7:25:21 (1s) 42.6mph @ 7:25:21 (3s) 41.6mph @ 7:25:21 (60s) 40.2mph @ 7:25:56 (120s)	24.6mph at 7:25:56 25.0mph @ 7:25:57 (0.1s) 28.0mph @ 7:25:57 (1/2-s) 30.8mph @ 7:25:57 (1s) 34.5mph @ 7:25:59 (3s) 40.0mph @ 7:25:59 (60s) 39.3mph @ 7:25:08 (120s)	48.8mph at 7:25:20 48.7mph @ 7:25:20 (0.1s) 48.2mph @ 7:25:20 (1/2-s) 44.9mph @ 7:25:21 (1s) 43.5mph @ 7:25:59 (3s) 41.8mph @ 7:25:21 (60s) 40.5mph @ 7:25:56 (120s)	26.7mph at 7:25:56 28.6mph @ 7:25:57 (1/2-s) 30.4mph @ 7:25:57 (1s) 34.2mph @ 7:25:58 (3s) 40.1mph @ 7:25:58 (60s) 39.6mph @ 7:25:08 (120s)	22848 / 40.2mph	
2022-04-19 02:25:04 AM EST  2022-04-19 02:23:59 AM EST to 2022-04-19 02:24:59 AM EST (60s)	1006.73mb	4.79V	44.8°F 96%	53.8°F	ESE (110°)	49.3mph at 7:24:45 48.9mph @ 7:24:45 (0.1s) 47.8mph @ 7:24:45 (1/2-s) 47.2mph @ 7:24:48 (1s) 46.7mph @ 7:24:54 (3s) 42.1mph @ 7:24:58 (60s) 42.1mph @ 7:23:59 (120s)	34.5mph at 7:23:59 34.5mph @ 7:23:59 (0.1s) 35.0mph @ 7:23:59 (1/2-s) 34.8mph @ 7:23:59 (1s) 36.0mph @ 7:23:59 (3s) 39.5mph @ 7:24:22 (60s) 40.2mph @ 7:24:43 (120s)	3372 / 42.1mph	51.5mph at 7:24:44 51.2mph @ 7:24:44 (0.1s) 49.4mph @ 7:24:45 (1/2-s) 47.7mph @ 7:24:45 (1s) 45.8mph @ 7:24:54 (3s) 40.5mph @ 7:24:58 (60s) 40.8mph @ 7:23:59 (120s)	20.1mph at 7:23:59 29.1mph @ 7:23:59 (0.1s) 31.0mph @ 7:24:15 (1/2-s) 32.5mph @ 7:24:04 (1s) 33.6mph @ 7:24:17 (3s) 37.7mph @ 7:24:21 (60s) 38.6mph @ 7:24:43 (120s)	49.8mph at 7:24:27 49.7mph @ 7:24:27 (0.1s) 48.4mph @ 7:24:45 (1/2-s) 47.2mph @ 7:24:27 (1s) 45.9mph @ 7:24:54 (3s) 40.8mph @ 7:24:58 (60s) 40.9mph @ 7:23:59 (120s)	27.6mph at 7:24:15 29.1mph @ 7:24:15 (1/2-s) 31.8mph @ 7:24:15 (1s) 34.6mph @ 7:24:17 (3s) 38.0mph @ 7:24:21 (60s) 38.9mph @ 7:24:43 (120s)	23216 / 40.8mph	
2022-04-19 02:24:04 AM EST  2022-04-19 02:22:59 AM EST to 2022-04-19 02:23:59 AM EST (60s)	1007.03mb	4.77V	44.8°F 96%	53.8°F	ESE (110°)	46.8mph at 7:23:33 46.5mph @ 7:23:33 (0.1s) 45.7mph @ 7:23:33 (1/2-s) 44.6mph @ 7:23:08 (1s) 42.8mph @ 7:23:09 (3s) 44.6mph @ 7:22:59 (60s) 44.1mph @ 7:23:04 (120s)	32.9mph at 7:23:48 33.0mph @ 7:23:48 (0.1s) 33.3mph @ 7:23:48 (1/2-s) 33.9mph @ 7:23:49 (1s) 36.3mph @ 7:23:50 (3s) 39.6mph @ 7:23:58 (60s) 42.1mph @ 7:23:58 (120s)	3168 / 39.6mph	45.4mph at 7:23:08 45.2mph @ 7:23:08 (0.1s) 44.5mph @ 7:23:08 (1/2-s) 43.7mph @ 7:23:08 (1s) 41.8mph @ 7:23:09 (3s) 43.4mph @ 7:22:59 (60s) 43.0mph @ 7:23:09 (120s)	19.1mph at 7:22:59 26.9mph @ 7:22:59 (0.1s) 29.4mph @ 7:22:59 (1/2-s) 30.8mph @ 7:22:59 (1s) 33.8mph @ 7:23:18 (3s) 38.1mph @ 7:23:58 (60s) 40.8mph @ 7:23:58 (120s)	46.6mph at 7:23:33 46.4mph @ 7:23:33 (0.1s) 44.9mph @ 7:23:33 (1/2-s) 40.0mph @ 7:23:08 (1s) 42.0mph @ 7:23:09 (3s) 43.4mph @ 7:22:59 (60s) 43.0mph @ 7:23:08 (120s)	26.6mph at 7:22:59 27.9mph @ 7:22:59 (1/2-s) 29.2mph @ 7:22:59 (1s) 34.7mph @ 7:23:00 (3s) 38.4mph @ 7:23:58 (60s) 40.9mph @ 7:23:58 (120s)	21865 / 38.5mph	
2022-04-19 02:23:04 AM EST  2022-04-19 02:21:59 AM EST to 2022-04-19 02:22:59 AM EST (60s)	1007.22mb	4.77V	44.8°F 96%	53.8°F	ESE (116°)	53.5mph at 7:22:03 53.4mph @ 7:22:03 (0.1s) 52.7mph @ 7:22:03 (1/2-s) 52.4mph @ 7:21:59 (1s) 51.9mph @ 7:21:59 (3s) 47.0mph @ 7:22:36 (60s) 44.4mph @ 7:22:32 (120s)	33.3mph at 7:22:47 33.4mph @ 7:22:47 (0.1s) 33.8mph @ 7:22:47 (1/2-s) 34.7mph @ 7:22:47 (1s) 36.8mph @ 7:22:48 (3s) 43.5mph @ 7:21:59 (60s) 43.0mph @ 7:21:59 (120s)	3587 / 44.7mph	53.2mph at 7:22:03 52.8mph @ 7:22:03 (0.1s) 51.9mph @ 7:22:03 (1/2-s) 51.2mph @ 7:21:59 (1s) 51.3mph @ 7:21:59 (3s) 45.9mph @ 7:22:36 (60s) 43.2mph @ 7:22:32 (120s)	28.4mph at 7:22:58 28.7mph @ 7:22:58 (0.1s) 30.8mph @ 7:22:47 (1/2-s) 32.0mph @ 7:22:47 (1s) 34.4mph @ 7:22:48 (3s) 42.2mph @ 7:21:59 (60s) 41.8mph @ 7:21:59 (120s)	53.9mph at 7:22:03 53.7mph @ 7:22:03 (0.1s) 52.5mph @ 7:22:03 (1/2-s) 51.4mph @ 7:22:03 (1s) 50.9mph @ 7:21:59 (3s) 45.8mph @ 7:22:36 (60s) 43.4mph @ 7:22:32 (120s)	26.0mph at 7:22:46 28.3mph @ 7:22:47 (1/2-s) 30.2mph @ 7:22:47 (1s) 34.4mph @ 7:22:48 (3s) 42.4mph @ 7:21:59 (60s) 42.0mph @ 7:21:59 (120s)	24749 / 43.5mph	
2022-04-19 02:22:04 AM EST  2022-04-19 02:20:59 AM EST to 2022-04-19 02:21:59 AM EST (60s)	1006.93mb	4.80V	44.8°F 96%	53.8°F	ESE (117°)	54.7mph at 7:21:58 54.5mph @ 7:21:58 (0.1s) 54.2mph @ 7:21:58 (1/2-s) 53.9mph @ 7:21:58 (1s) 51.1mph @ 7:21:58 (3s) 43.5mph @ 7:21:58 (60s) 43.0mph @ 7:21:58 (120s)	35.1mph at 7:21:01 35.3mph @ 7:21:01 (0.1s) 36.3mph @ 7:21:01 (1/2-s) 37.1mph @ 7:21:02 (1s) 38.3mph @ 7:21:04 (3s) 41.7mph @ 7:21:41 (60s) 41.6mph @ 7:21:04 (120s)	3495 / 43.6mph	54.9mph at 7:21:57 54.6mph @ 7:21:57 (0.1s) 53.8mph @ 7:21:58 (1/2-s) 53.5mph @ 7:21:58 (1s) 50.9mph @ 7:21:58 (3s) 42.2mph @ 7:21:58 (60s) 41.8mph @ 7:21:58 (120s)	25.8mph at 7:21:01 26.1mph @ 7:21:01 (0.1s) 29.0mph @ 7:21:01 (1/2-s) 31.8mph @ 7:21:02 (1s) 34.9mph @ 7:21:03 (3s) 40.3mph @ 7:21:41 (60s) 40.6mph @ 7:21:24 (120s)	55.0mph at 7:21:42 54.9mph @ 7:21:42 (0.1s) 53.4mph @ 7:21:58 (1/2-s) 53.1mph @ 7:21:58 (1s) 50.4mph @ 7:21:58 (3s) 42.4mph @ 7:21:58 (60s) 42.0mph @ 7:21:58 (120s)	28.6mph at 7:21:01 31.8mph @ 7:21:01 (1/2-s) 34.1mph @ 7:21:02 (1s) 36.5mph @ 7:21:03 (3s) 40.7mph @ 7:21:40 (60s) 40.9mph @ 7:21:24 (120s)	24144 / 42.4mph	
2022-04-19 02:21:04 AM EST  2022-04-19 02:19:59 AM EST to 2022-04-19 02:20:59 AM EST	1006.92mb	4.78V	44.8°F 96%	53.8°F	ESE (113°)	49.3mph at 7:20:38 49.1mph @ 7:20:38 (0.1s) 48.7mph @ 7:20:38 (1/2-s) 48.1mph @ 7:20:39 (1s) 47.4mph @ 7:20:40 (3s) 42.8mph @ 7:20:48	34.3mph at 7:20:55 34.5mph @ 7:20:55 (0.1s) 35.2mph @ 7:20:56 (1/2-s) 36.0mph @ 7:20:56 (1s) 37.1mph @ 7:20:56 (3s) 41.2mph @ 7:20:11	3412 / 42.6mph	48.5mph at 7:20:39 48.4mph @ 7:20:39 (0.1s) 47.9mph @ 7:20:38 (1/2-s) 47.6mph @ 7:20:39 (1s) 46.7mph @ 7:20:39 (3s) 41.7mph @ 7:20:48	29.4mph at 7:20:31 30.1mph @ 7:20:31 (0.1s) 32.3mph @ 7:20:55 (1/2-s) 33.4mph @ 7:20:55 (1s) 34.8mph @ 7:20:56 (3s) 40.0mph @ 7:20:11	49.0mph at 7:20:43 48.9mph @ 7:20:43 (0.1s) 47.8mph @ 7:20:38 (1/2-s) 47.0mph @ 7:20:39 (1s) 46.8mph @ 7:20:39 (3s) 41.9mph @ 7:20:48	28.9mph at 7:20:31 32.2mph @ 7:20:31 (0.1s) 34.0mph @ 7:20:31 (1s) 35.7mph @ 7:20:56 (3s) 40.3mph @ 7:20:09 (60s) 41.1mph @ 7:20:58	23720 / 41.7mph	

(60s)						(60s) 42.8mph @ 7:20:01 (120s)	(60s) 42.0mph @ 7:20:58 (120s)		(60s) 41.7mph @ 7:20:01 (120s)	(60s) 40.8mph @ 7:20:58 (120s)		(60s) 41.9mph @ 7:20:03 (120s)	(120s)	
2022-04-19 02:20:04 AM EST  <b>2022-04-19 02:18:59 AM EST to 2022-04-19 02:19:59 AM EST</b> (60s)	1007.10mb	4.77V	44.8°F 96%	53.8°F	<b>ESE (116°)</b>	<b>48.5mph</b> at 7:19:42 <b>48.4mph</b> @ 7:19:42 (0.1s) <b>48.0mph</b> @ 7:19:43 (½-s) <b>47.8mph</b> @ 7:19:43 (1s) <b>46.2mph</b> @ 7:19:44 (3s) <b>44.3mph</b> @ 7:19:04 (60s) <b>43.1mph</b> @ 7:19:17 (120s)	<b>35.1mph</b> at 7:19:04 <b>35.3mph</b> @ 7:19:04 (0.1s) <b>35.6mph</b> @ 7:19:04 (½-s) <b>36.6mph</b> @ 7:19:05 (1s) <b>38.1mph</b> @ 7:19:31 (3s) <b>41.4mph</b> @ 7:19:58 (60s) <b>42.5mph</b> @ 7:18:59 (120s)	3317 / 41.4mph	<b>49.1mph</b> at 7:19:42 <b>49.0mph</b> @ 7:19:42 (0.1s) <b>48.2mph</b> @ 7:19:42 (½-s) <b>47.6mph</b> @ 7:19:43 (1s) <b>45.4mph</b> @ 7:19:44 (3s) <b>43.1mph</b> @ 7:19:00 (60s) <b>42.0mph</b> @ 7:19:16 (120s)	<b>28.8mph</b> at 7:19:40 <b>29.1mph</b> @ 7:19:40 (0.1s) <b>31.6mph</b> @ 7:19:40 (½-s) <b>35.0mph</b> @ 7:19:40 (1s) <b>37.0mph</b> @ 7:19:31 (3s) <b>40.2mph</b> @ 7:19:47 (60s) <b>41.4mph</b> @ 7:18:59 (120s)	10851 / 40.3mph	<b>48.5mph</b> at 7:19:18 <b>48.1mph</b> @ 7:19:42 (0.1s) <b>47.8mph</b> @ 7:19:42 (½-s) <b>47.2mph</b> @ 7:19:43 (1s) <b>45.4mph</b> @ 7:19:44 (3s) <b>43.3mph</b> @ 7:19:03 (60s) <b>41.5mph</b> @ 7:19:19 (120s)	<b>28.6mph</b> at 7:19:40 <b>31.2mph</b> @ 7:19:40 (0.1s) <b>35.0mph</b> @ 7:19:40 (½-s) <b>37.2mph</b> @ 7:19:31 (3s) <b>40.4mph</b> @ 7:19:48 (60s) <b>41.5mph</b> @ 7:18:59 (120s)	23061 / 40.5mph
2022-04-19 02:19:04 AM EST  <b>2022-04-19 02:17:59 AM EST to 2022-04-19 02:18:59 AM EST</b> (60s)	1007.25mb	4.76V	44.8°F 96%	53.8°F	<b>ESE (113°)</b>	<b>52.6mph</b> at 7:18:32 <b>52.4mph</b> @ 7:18:32 (0.1s) <b>52.0mph</b> @ 7:18:32 (½-s) <b>51.3mph</b> @ 7:18:32 (1s) <b>49.4mph</b> @ 7:18:33 (3s) <b>44.2mph</b> @ 7:18:48 (60s) <b>42.5mph</b> @ 7:18:58 (120s)	<b>33.7mph</b> at 7:17:59 <b>33.8mph</b> @ 7:17:59 (0.1s) <b>34.5mph</b> @ 7:17:59 (½-s) <b>35.2mph</b> @ 7:18:00 (1s) <b>38.7mph</b> @ 7:18:00 (3s) <b>40.8mph</b> @ 7:18:00 (60s) <b>41.4mph</b> @ 7:18:00 (120s)	3543 / 44.1mph	<b>52.7mph</b> at 7:18:31 <b>52.6mph</b> @ 7:18:31 (0.1s) <b>51.9mph</b> @ 7:18:32 (½-s) <b>51.1mph</b> @ 7:18:32 (1s) <b>48.8mph</b> @ 7:18:33 (3s) <b>43.2mph</b> @ 7:18:48 (60s) <b>41.4mph</b> @ 7:18:58 (120s)	<b>30.4mph</b> at 7:17:59 <b>30.6mph</b> @ 7:17:59 (0.1s) <b>33.2mph</b> @ 7:17:59 (½-s) <b>34.7mph</b> @ 7:17:59 (1s) <b>37.3mph</b> @ 7:18:51 (3s) <b>39.7mph</b> @ 7:17:59 (60s) <b>40.3mph</b> @ 7:18:00 (120s)	11595 / 43.0mph	<b>52.4mph</b> at 7:18:31 <b>52.4mph</b> @ 7:18:31 (0.1s) <b>51.8mph</b> @ 7:18:32 (½-s) <b>50.9mph</b> @ 7:18:32 (1s) <b>49.2mph</b> @ 7:18:32 (3s) <b>43.3mph</b> @ 7:18:48 (60s) <b>41.5mph</b> @ 7:18:58 (120s)	<b>28.6mph</b> at 7:17:59 <b>30.6mph</b> @ 7:17:59 (0.1s) <b>32.9mph</b> @ 7:17:59 (½-s) <b>37.0mph</b> @ 7:18:51 (3s) <b>39.7mph</b> @ 7:17:59 (60s) <b>40.4mph</b> @ 7:18:00 (120s)	24568 / 43.2mph
2022-04-19 02:18:04 AM EST  <b>2022-04-19 02:16:59 AM EST to 2022-04-19 02:17:59 AM EST</b> (60s)	1007.38mb	4.75V	44.8°F 96%	53.8°F	<b>ESE (116°)</b>	<b>48.8mph</b> at 7:17:22 <b>48.6mph</b> @ 7:17:22 (0.1s) <b>48.5mph</b> @ 7:17:22 (½-s) <b>48.4mph</b> @ 7:17:23 (1s) <b>47.1mph</b> @ 7:17:23 (3s) <b>42.1mph</b> @ 7:16:59 (60s) <b>41.7mph</b> @ 7:17:50 (120s)	<b>33.1mph</b> at 7:17:06 <b>33.2mph</b> @ 7:17:06 (0.1s) <b>33.5mph</b> @ 7:17:06 (½-s) <b>34.0mph</b> @ 7:17:06 (1s) <b>35.1mph</b> @ 7:17:08 (3s) <b>40.3mph</b> @ 7:17:43 (60s) <b>40.9mph</b> @ 7:17:14 (120s)	3269 / 40.9mph	<b>49.0mph</b> at 7:17:22 <b>48.8mph</b> @ 7:17:22 (0.1s) <b>47.9mph</b> @ 7:17:22 (½-s) <b>47.6mph</b> @ 7:17:23 (1s) <b>46.2mph</b> @ 7:17:23 (3s) <b>41.0mph</b> @ 7:16:59 (60s) <b>40.6mph</b> @ 7:17:50 (120s)	<b>28.6mph</b> at 7:16:59 <b>29.0mph</b> @ 7:17:06 (0.1s) <b>30.1mph</b> @ 7:17:06 (½-s) <b>31.3mph</b> @ 7:17:06 (1s) <b>33.1mph</b> @ 7:17:07 (3s) <b>39.1mph</b> @ 7:17:43 (60s) <b>39.5mph</b> @ 7:17:14 (120s)	10722 / 39.8mph	<b>50.7mph</b> at 7:17:22 <b>50.6mph</b> @ 7:17:22 (0.1s) <b>48.8mph</b> @ 7:17:22 (½-s) <b>48.0mph</b> @ 7:17:23 (1s) <b>46.5mph</b> @ 7:17:23 (3s) <b>41.2mph</b> @ 7:16:59 (60s) <b>40.8mph</b> @ 7:17:50 (120s)	<b>28.9mph</b> at 7:17:06 <b>29.9mph</b> @ 7:17:06 (0.1s) <b>30.7mph</b> @ 7:17:06 (½-s) <b>33.2mph</b> @ 7:17:07 (1s) <b>39.3mph</b> @ 7:17:49 (60s) <b>39.6mph</b> @ 7:17:13 (120s)	22685 / 39.9mph
2022-04-19 02:17:04 AM EST  <b>2022-04-19 02:15:59 AM EST to 2022-04-19 02:16:59 AM EST</b> (60s)	1007.61mb	4.78V	44.8°F 96%	53.8°F	<b>ESE (115°)</b>	<b>50.0mph</b> at 7:16:29 <b>49.8mph</b> @ 7:16:29 (0.1s) <b>49.3mph</b> @ 7:16:30 (½-s) <b>48.7mph</b> @ 7:16:30 (1s) <b>47.0mph</b> @ 7:16:30 (3s) <b>43.0mph</b> @ 7:16:50 (60s) <b>41.7mph</b> @ 7:16:44 (120s)	<b>35.9mph</b> at 7:16:05 <b>36.1mph</b> @ 7:16:05 (0.1s) <b>36.4mph</b> @ 7:16:05 (½-s) <b>36.8mph</b> @ 7:16:55 (1s) <b>37.7mph</b> @ 7:16:57 (3s) <b>40.5mph</b> @ 7:16:10 (60s) <b>41.1mph</b> @ 7:16:12 (120s)	3377 / 42.2mph	<b>48.3mph</b> at 7:16:29 <b>48.2mph</b> @ 7:16:30 (0.1s) <b>48.0mph</b> @ 7:16:30 (½-s) <b>47.7mph</b> @ 7:16:30 (1s) <b>46.2mph</b> @ 7:16:30 (3s) <b>42.0mph</b> @ 7:16:49 (60s) <b>40.4mph</b> @ 7:16:44 (120s)	<b>28.3mph</b> at 7:15:59 <b>32.1mph</b> @ 7:16:33 (0.1s) <b>32.8mph</b> @ 7:16:05 (½-s) <b>34.0mph</b> @ 7:16:05 (1s) <b>35.6mph</b> @ 7:16:56 (3s) <b>38.8mph</b> @ 7:16:08 (60s) <b>39.7mph</b> @ 7:16:12 (120s)	11050 / 41.0mph	<b>49.4mph</b> at 7:16:29 <b>49.3mph</b> @ 7:16:29 (0.1s) <b>48.7mph</b> @ 7:16:30 (½-s) <b>48.0mph</b> @ 7:16:30 (1s) <b>46.5mph</b> @ 7:16:30 (3s) <b>42.1mph</b> @ 7:16:49 (60s) <b>40.7mph</b> @ 7:16:43 (120s)	<b>28.3mph</b> at 7:16:05 <b>30.2mph</b> @ 7:16:05 (0.1s) <b>32.8mph</b> @ 7:16:05 (½-s) <b>36.1mph</b> @ 7:16:56 (3s) <b>39.3mph</b> @ 7:16:10 (60s) <b>40.0mph</b> @ 7:16:11 (120s)	23445 / 41.2mph
2022-04-19 02:16:04 AM EST  <b>2022-04-19 02:14:59 AM EST to 2022-04-19 02:15:59 AM EST</b> (60s)	1007.44mb	4.77V	44.8°F 96%	53.8°F	<b>ESE (116°)</b>	<b>47.1mph</b> at 7:15:50 <b>46.9mph</b> @ 7:15:50 (0.1s) <b>46.5mph</b> @ 7:15:50 (½-s) <b>46.2mph</b> @ 7:15:55 (1s) <b>45.1mph</b> @ 7:15:56 (3s) <b>42.2mph</b> @ 7:14:59 (60s) <b>42.1mph</b> @ 7:15:03 (120s)	<b>34.7mph</b> at 7:15:34 <b>34.8mph</b> @ 7:15:34 (0.1s) <b>35.2mph</b> @ 7:15:34 (½-s) <b>35.4mph</b> @ 7:15:34 (1s) <b>36.3mph</b> @ 7:15:34 (3s) <b>40.2mph</b> @ 7:15:49 (60s) <b>41.2mph</b> @ 7:15:48 (120s)	3252 / 40.7mph	<b>47.5mph</b> at 7:15:50 <b>47.4mph</b> @ 7:15:50 (0.1s) <b>46.8mph</b> @ 7:15:50 (½-s) <b>45.7mph</b> @ 7:15:51 (1s) <b>44.5mph</b> @ 7:15:53 (3s) <b>41.2mph</b> @ 7:14:59 (60s) <b>40.9mph</b> @ 7:15:03 (120s)	<b>22.4mph</b> at 7:15:30 <b>22.6mph</b> @ 7:15:30 (0.1s) <b>24.3mph</b> @ 7:15:30 (½-s) <b>26.3mph</b> @ 7:15:30 (1s) <b>31.5mph</b> @ 7:15:32 (3s) <b>38.5mph</b> @ 7:15:49 (60s) <b>39.9mph</b> @ 7:15:48 (120s)	10507 / 39.0mph	<b>48.1mph</b> at 7:15:50 <b>47.9mph</b> @ 7:15:50 (0.1s) <b>47.3mph</b> @ 7:15:50 (½-s) <b>46.1mph</b> @ 7:15:50 (1s) <b>44.6mph</b> @ 7:15:56 (3s) <b>41.5mph</b> @ 7:14:59 (60s) <b>41.1mph</b> @ 7:15:03 (120s)	<b>25.1mph</b> at 7:15:30 <b>25.9mph</b> @ 7:15:30 (0.1s) <b>28.3mph</b> @ 7:15:30 (½-s) <b>32.9mph</b> @ 7:15:32 (1s) <b>38.9mph</b> @ 7:15:49 (60s) <b>40.2mph</b> @ 7:15:48 (120s)	22443 / 39.5mph
2022-04-19 02:15:04 AM EST  <b>2022-04-19 02:13:59 AM EST to 2022-04-19 02:14:59 AM EST</b> (60s)	1007.53mb	4.79V	44.8°F 96%	53.8°F	<b>ESE (116°)</b>	<b>48.3mph</b> at 7:14:45 <b>48.0mph</b> @ 7:14:45 (0.1s) <b>47.6mph</b> @ 7:14:46 (½-s) <b>46.4mph</b> @ 7:14:46 (1s) <b>44.6mph</b> @ 7:14:07 (3s) <b>42.3mph</b> @ 7:14:51 (60s) <b>42.8mph</b> @ 7:14:11 (120s)	<b>36.0mph</b> at 7:14:43 <b>36.2mph</b> @ 7:14:43 (0.1s) <b>36.8mph</b> @ 7:14:43 (½-s) <b>37.5mph</b> @ 7:14:43 (1s) <b>39.0mph</b> @ 7:14:56 (3s) <b>41.6mph</b> @ 7:14:29 (60s) <b>42.0mph</b> @ 7:14:58 (120s)	3382 / 42.2mph	<b>49.0mph</b> at 7:14:45 <b>48.9mph</b> @ 7:14:45 (0.1s) <b>48.0mph</b> @ 7:14:45 (½-s) <b>46.1mph</b> @ 7:14:46 (1s) <b>44.1mph</b> @ 7:14:06 (3s) <b>41.4mph</b> @ 7:14:53 (60s) <b>41.6mph</b> @ 7:14:11 (120s)	<b>24.9mph</b> at 7:13:59 <b>32.9mph</b> @ 7:14:54 (0.1s) <b>33.8mph</b> @ 7:14:54 (½-s) <b>35.3mph</b> @ 7:14:54 (1s) <b>38.0mph</b> @ 7:14:56 (3s) <b>40.4mph</b> @ 7:14:29 (60s) <b>40.8mph</b> @ 7:14:56 (120s)	11116 / 41.2mph	<b>50.7mph</b> at 7:14:45 <b>50.5mph</b> @ 7:14:45 (0.1s) <b>49.4mph</b> @ 7:14:45 (½-s) <b>47.2mph</b> @ 7:14:46 (1s) <b>44.5mph</b> @ 7:14:06 (3s) <b>41.6mph</b> @ 7:14:51 (60s) <b>41.7mph</b> @ 7:14:11 (120s)	<b>33.7mph</b> at 7:14:42 <b>34.5mph</b> @ 7:14:43 (0.1s) <b>35.7mph</b> @ 7:14:43 (½-s) <b>38.1mph</b> @ 7:14:56 (3s) <b>40.5mph</b> @ 7:13:59 (60s) <b>41.0mph</b> @ 7:14:56 (120s)	23597 / 41.5mph

2022-04-19 02:14:04 AM EST  <b>2022-04-19 02:12:59 AM EST to 2022-04-19 02:13:59 AM EST (60s)</b>	1007.63mb	4.78V	44.8°F 96%	53.8°F	<b>ESE (114°)</b>	<b>47.3mph</b> at 7:13:13 <b>47.2mph</b> @ 7:13:14 (0.1s) <b>46.9mph</b> @ 7:13:14 (½-s) <b>46.7mph</b> @ 7:13:14 (1s) <b>44.8mph</b> @ 7:13:15 (3s) <b>43.5mph</b> @ 7:13:14 (60s) <b>43.4mph</b> @ 7:13:32 (120s)	<b>35.7mph</b> at 7:13:39 <b>35.9mph</b> @ 7:13:39 (0.1s) <b>36.8mph</b> @ 7:13:40 (½-s) <b>37.3mph</b> @ 7:13:36 (1s) <b>37.8mph</b> @ 7:13:37 (3s) <b>41.8mph</b> @ 7:13:56 (60s) <b>42.4mph</b> @ 7:13:56 (120s)	3351 / 41.8mph	<b>47.2mph</b> at 7:13:14 <b>47.0mph</b> @ 7:13:14 (0.1s) <b>46.1mph</b> @ 7:13:13 (½-s) <b>45.8mph</b> @ 7:13:14 (1s) <b>43.7mph</b> @ 7:13:15 (3s) <b>42.3mph</b> @ 7:13:14 (60s) <b>42.0mph</b> @ 7:13:31 (120s)	<b>26.1mph</b> at 7:12:59 <b>33.2mph</b> @ 7:13:02 (0.1s) <b>34.0mph</b> @ 7:13:37 (½-s) <b>34.5mph</b> @ 7:13:38 (1s) <b>35.6mph</b> @ 7:13:38 (3s) <b>40.4mph</b> @ 7:13:55 (60s) <b>40.8mph</b> @ 7:13:55 (120s)	10913 / 40.5mph	<b>47.7mph</b> at 7:13:13 <b>47.7mph</b> @ 7:13:13 (0.1s) <b>46.2mph</b> @ 7:13:14 (½-s) <b>45.7mph</b> @ 7:13:14 (1s) <b>44.0mph</b> @ 7:13:27 (3s) <b>42.4mph</b> @ 7:13:13 (60s) <b>42.2mph</b> @ 7:13:29 (120s)	<b>31.1mph</b> at 7:13:39 <b>32.5mph</b> @ 7:13:39 (½-s) <b>35.0mph</b> @ 7:13:03 (1s) <b>36.0mph</b> @ 7:13:37 (3s) <b>40.5mph</b> @ 7:13:55 (60s) <b>41.1mph</b> @ 7:13:55 (120s)	23111 / 40.6mph
2022-04-19 02:13:04 AM EST  <b>2022-04-19 02:11:59 AM EST to 2022-04-19 02:12:59 AM EST (60s)</b>	1007.60mb	4.78V	44.8°F 96%	53.8°F	<b>ESE (113°)</b>	<b>49.5mph</b> at 7:12:54 <b>49.3mph</b> @ 7:12:55 (0.1s) <b>49.1mph</b> @ 7:12:55 (½-s) <b>48.7mph</b> @ 7:12:55 (1s) <b>47.5mph</b> @ 7:12:27 (3s) <b>43.6mph</b> @ 7:12:30 (60s) <b>42.9mph</b> @ 7:12:59 (120s)	<b>34.1mph</b> at 7:12:31 <b>34.3mph</b> @ 7:12:31 (0.1s) <b>34.8mph</b> @ 7:12:31 (½-s) <b>35.7mph</b> @ 7:12:31 (1s) <b>38.2mph</b> @ 7:12:06 (3s) <b>42.4mph</b> @ 7:12:15 (60s) <b>42.2mph</b> @ 7:12:16 (120s)	3461 / 43.2mph	<b>49.6mph</b> at 7:12:54 <b>49.5mph</b> @ 7:12:54 (0.1s) <b>49.3mph</b> @ 7:12:54 (½-s) <b>48.8mph</b> @ 7:12:55 (1s) <b>46.8mph</b> @ 7:12:28 (3s) <b>42.0mph</b> @ 7:12:29 (60s) <b>41.4mph</b> @ 7:12:58 (120s)	<b>23.2mph</b> at 7:11:59 <b>26.7mph</b> @ 7:12:31 (0.1s) <b>28.9mph</b> @ 7:12:31 (½-s) <b>31.1mph</b> @ 7:12:31 (1s) <b>33.8mph</b> @ 7:11:59 (3s) <b>40.5mph</b> @ 7:12:15 (60s) <b>40.6mph</b> @ 7:12:16 (120s)	11264 / 41.8mph	<b>49.3mph</b> at 7:12:54 <b>49.2mph</b> @ 7:12:54 (0.1s) <b>48.9mph</b> @ 7:12:54 (½-s) <b>48.2mph</b> @ 7:12:55 (1s) <b>46.7mph</b> @ 7:12:27 (3s) <b>42.3mph</b> @ 7:12:29 (60s) <b>41.7mph</b> @ 7:12:58 (120s)	<b>27.4mph</b> at 7:12:30 <b>29.4mph</b> @ 7:12:31 (½-s) <b>31.6mph</b> @ 7:12:31 (1s) <b>34.4mph</b> @ 7:11:59 (3s) <b>40.9mph</b> @ 7:12:15 (60s) <b>40.9mph</b> @ 7:12:15 (120s)	23912 / 42.0mph
2022-04-19 02:12:04 AM EST  <b>2022-04-19 02:10:59 AM EST to 2022-04-19 02:11:59 AM EST (60s)</b>	1007.65mb	4.77V	44.8°F 96%	53.8°F	<b>ESE (112°)</b>	<b>52.6mph</b> at 7:11:37 <b>52.4mph</b> @ 7:11:37 (0.1s) <b>52.1mph</b> @ 7:11:37 (½-s) <b>51.9mph</b> @ 7:11:37 (1s) <b>50.4mph</b> @ 7:11:38 (3s) <b>43.0mph</b> @ 7:11:03 (60s) <b>43.0mph</b> @ 7:11:56 (120s)	<b>35.5mph</b> at 7:11:22 <b>35.8mph</b> @ 7:11:22 (½-s) <b>36.0mph</b> @ 7:11:23 (1s) <b>37.1mph</b> @ 7:11:23 (3s) <b>41.2mph</b> @ 7:11:35 (60s) <b>42.2mph</b> @ 7:11:35 (120s)	3425 / 42.7mph	<b>53.0mph</b> at 7:11:37 <b>52.7mph</b> @ 7:11:37 (0.1s) <b>52.1mph</b> @ 7:11:37 (½-s) <b>51.8mph</b> @ 7:11:37 (1s) <b>50.2mph</b> @ 7:11:38 (3s) <b>41.7mph</b> @ 7:11:03 (60s) <b>41.6mph</b> @ 7:11:55 (120s)	<b>23.0mph</b> at 7:10:59 <b>27.6mph</b> @ 7:11:46 (0.1s) <b>29.1mph</b> @ 7:11:56 (½-s) <b>31.5mph</b> @ 7:11:57 (1s) <b>33.8mph</b> @ 7:11:58 (3s) <b>39.7mph</b> @ 7:11:35 (60s) <b>40.6mph</b> @ 7:11:35 (120s)	11084 / 41.1mph	<b>53.1mph</b> at 7:11:36 <b>52.9mph</b> @ 7:11:36 (0.1s) <b>51.7mph</b> @ 7:11:36 (½-s) <b>51.4mph</b> @ 7:11:37 (1s) <b>49.7mph</b> @ 7:11:38 (3s) <b>41.9mph</b> @ 7:11:02 (60s) <b>40.1mph</b> @ 7:11:55 (120s)	<b>24.2mph</b> at 7:11:56 <b>26.2mph</b> @ 7:11:56 (½-s) <b>30.0mph</b> @ 7:11:56 (1s) <b>34.1mph</b> @ 7:11:58 (3s) <b>40.1mph</b> @ 7:11:35 (60s) <b>41.0mph</b> @ 7:11:35 (120s)	23601 / 41.5mph
2022-04-19 02:11:04 AM EST  <b>2022-04-19 02:09:59 AM EST to 2022-04-19 02:10:59 AM EST (60s)</b>	1007.80mb	4.78V	44.8°F 96%	53.8°F	<b>ESE (114°)</b>	<b>51.9mph</b> at 7:10:13 <b>51.8mph</b> @ 7:10:13 (0.1s) <b>51.5mph</b> @ 7:10:13 (½-s) <b>51.2mph</b> @ 7:10:13 (1s) <b>50.7mph</b> @ 7:10:15 (3s) <b>43.6mph</b> @ 7:10:18 (60s) <b>43.0mph</b> @ 7:10:16 (120s)	<b>33.4mph</b> at 7:10:25 <b>33.5mph</b> @ 7:10:25 (0.1s) <b>34.0mph</b> @ 7:10:25 (½-s) <b>35.3mph</b> @ 7:10:25 (1s) <b>36.7mph</b> @ 7:10:25 (3s) <b>41.6mph</b> @ 7:09:59 (60s) <b>42.3mph</b> @ 7:10:56 (120s)	3451 / 43.0mph	<b>51.8mph</b> at 7:10:07 <b>51.7mph</b> @ 7:10:07 (0.1s) <b>50.7mph</b> @ 7:10:10 (½-s) <b>50.2mph</b> @ 7:10:13 (1s) <b>49.3mph</b> @ 7:10:14 (3s) <b>42.0mph</b> @ 7:10:16 (60s) <b>41.6mph</b> @ 7:10:16 (120s)	<b>25.1mph</b> at 7:10:24 <b>25.3mph</b> @ 7:10:24 (0.1s) <b>25.9mph</b> @ 7:10:25 (½-s) <b>28.6mph</b> @ 7:10:25 (1s) <b>32.2mph</b> @ 7:10:25 (3s) <b>40.0mph</b> @ 7:09:59 (60s) <b>40.8mph</b> @ 7:10:55 (120s)	11225 / 41.6mph	<b>51.7mph</b> at 7:10:13 <b>51.5mph</b> @ 7:10:13 (0.1s) <b>51.1mph</b> @ 7:10:13 (½-s) <b>50.5mph</b> @ 7:10:13 (1s) <b>49.7mph</b> @ 7:10:14 (3s) <b>42.4mph</b> @ 7:10:16 (60s) <b>41.8mph</b> @ 7:10:15 (120s)	<b>24.5mph</b> at 7:10:24 <b>25.6mph</b> @ 7:10:25 (½-s) <b>28.9mph</b> @ 7:10:25 (1s) <b>32.9mph</b> @ 7:10:25 (3s) <b>40.4mph</b> @ 7:09:59 (60s) <b>41.1mph</b> @ 7:10:55 (120s)	23807 / 41.8mph
2022-04-19 02:10:04 AM EST  <b>2022-04-19 02:08:59 AM EST to 2022-04-19 02:09:59 AM EST (60s)</b>	1007.59mb	4.75V	44.7°F 96%	53.8°F	<b>ESE (112°)</b>	<b>49.9mph</b> at 7:09:28 <b>49.8mph</b> @ 7:09:28 (0.1s) <b>49.3mph</b> @ 7:09:28 (½-s) <b>48.6mph</b> @ 7:09:28 (1s) <b>46.6mph</b> @ 7:09:29 (3s) <b>43.7mph</b> @ 7:08:59 (60s) <b>44.5mph</b> @ 7:08:59 (120s)	<b>35.4mph</b> at 7:09:47 <b>35.5mph</b> @ 7:09:47 (0.1s) <b>35.9mph</b> @ 7:09:48 (½-s) <b>36.5mph</b> @ 7:09:48 (1s) <b>36.9mph</b> @ 7:09:07 (3s) <b>41.3mph</b> @ 7:09:56 (60s) <b>42.5mph</b> @ 7:09:56 (120s)	3336 / 41.7mph	<b>50.3mph</b> at 7:09:28 <b>50.2mph</b> @ 7:09:28 (0.1s) <b>49.5mph</b> @ 7:09:28 (½-s) <b>48.5mph</b> @ 7:09:28 (1s) <b>45.7mph</b> @ 7:09:29 (3s) <b>42.7mph</b> @ 7:08:59 (60s) <b>43.5mph</b> @ 7:08:59 (120s)	<b>25.0mph</b> at 7:09:47 <b>25.2mph</b> @ 7:09:47 (0.1s) <b>26.0mph</b> @ 7:09:47 (½-s) <b>28.4mph</b> @ 7:09:48 (1s) <b>32.1mph</b> @ 7:09:48 (3s) <b>39.7mph</b> @ 7:09:56 (60s) <b>41.2mph</b> @ 7:09:56 (120s)	10794 / 40.1mph	<b>50.3mph</b> at 7:09:28 <b>50.2mph</b> @ 7:09:28 (0.1s) <b>49.6mph</b> @ 7:09:28 (½-s) <b>49.0mph</b> @ 7:09:28 (1s) <b>46.2mph</b> @ 7:09:29 (3s) <b>42.7mph</b> @ 7:08:59 (60s) <b>43.5mph</b> @ 7:08:59 (120s)	<b>28.5mph</b> at 7:09:47 <b>30.4mph</b> @ 7:09:47 (0.1s) <b>31.8mph</b> @ 7:09:48 (½-s) <b>33.6mph</b> @ 7:09:48 (1s) <b>40.1mph</b> @ 7:09:56 (60s) <b>41.4mph</b> @ 7:09:56 (120s)	23016 / 40.5mph
2022-04-19 02:09:04 AM EST  <b>2022-04-19 02:07:59 AM EST to 2022-04-19 02:08:59 AM EST (60s)</b>	1008.11mb	4.78V	44.7°F 96%	53.8°F	<b>ESE (118°)</b>	<b>50.3mph</b> at 7:08:28 <b>50.1mph</b> @ 7:08:28 (0.1s) <b>49.7mph</b> @ 7:08:28 (½-s) <b>49.5mph</b> @ 7:08:29 (1s) <b>48.3mph</b> @ 7:08:30 (3s) <b>45.4mph</b> @ 7:08:10 (60s) <b>45.2mph</b> @ 7:07:59 (120s)	<b>36.9mph</b> at 7:08:48 <b>37.1mph</b> @ 7:08:48 (0.1s) <b>37.8mph</b> @ 7:08:48 (½-s) <b>38.0mph</b> @ 7:08:48 (1s) <b>38.9mph</b> @ 7:08:49 (3s) <b>43.6mph</b> @ 7:08:54 (60s) <b>44.4mph</b> @ 7:08:26 (120s)	3505 / 43.7mph	<b>49.7mph</b> at 7:08:36 <b>49.7mph</b> @ 7:08:36 (0.1s) <b>49.2mph</b> @ 7:08:36 (½-s) <b>48.2mph</b> @ 7:08:28 (1s) <b>46.9mph</b> @ 7:08:30 (3s) <b>44.5mph</b> @ 7:08:29 (60s) <b>44.1mph</b> @ 7:07:59 (120s)	<b>31.1mph</b> at 7:07:59 <b>33.3mph</b> @ 7:08:52 (0.1s) <b>34.8mph</b> @ 7:08:48 (½-s) <b>35.5mph</b> @ 7:08:48 (1s) <b>37.4mph</b> @ 7:08:49 (3s) <b>42.6mph</b> @ 7:08:55 (60s) <b>43.3mph</b> @ 7:08:26 (120s)	11511 / 42.7mph	<b>50.3mph</b> at 7:08:36 <b>50.3mph</b> @ 7:08:36 (0.1s) <b>49.5mph</b> @ 7:08:36 (½-s) <b>47.9mph</b> @ 7:08:28 (1s) <b>46.6mph</b> @ 7:08:30 (3s) <b>44.4mph</b> @ 7:08:28 (60s) <b>44.3mph</b> @ 7:07:59 (120s)	<b>33.3mph</b> at 7:08:48 <b>34.8mph</b> @ 7:08:48 (½-s) <b>36.2mph</b> @ 7:08:48 (1s) <b>37.8mph</b> @ 7:08:48 (3s) <b>42.6mph</b> @ 7:08:53 (60s) <b>43.5mph</b> @ 7:08:58 (120s)	24292 / 42.7mph
2022-04-19 02:08:04 AM EST	1008.05mb	4.80V	44.7°F 96%	53.8°F	<b>ESE (114°)</b>	<b>55.7mph</b> at 7:07:39 <b>55.4mph</b> @ 7:07:39 (0.1s) <b>55.0mph</b> @ 7:07:39	<b>34.9mph</b> at 7:07:43 <b>35.1mph</b> @ 7:07:43 (0.1s) <b>36.9mph</b> @ 7:07:43	3644 / 45.4mph	<b>56.5mph</b> at 7:07:39 <b>56.4mph</b> @ 7:07:39 (0.1s) <b>55.6mph</b> @ 7:07:39	<b>31.2mph</b> at 7:07:43 <b>31.4mph</b> @ 7:07:43 (0.1s) <b>34.0mph</b> @ 7:07:43	11947 / 44.3mph	<b>57.4mph</b> at 7:07:39 <b>57.1mph</b> @ 7:07:39 (½-s) <b>55.8mph</b> @ 7:07:39	<b>31.5mph</b> at 7:07:43 <b>32.4mph</b> @ 7:07:43 (½-s) <b>35.0mph</b> @ 7:07:43	25274 / 44.4mph



2022-04-19 02:06:59 AM EST to 2022-04-19 02:07:59 AM EST (60s)						54.3mph @ 7:07:40 (1s) 52.8mph @ 7:07:41 (3s) 45.6mph @ 7:07:55 (60s) 45.4mph @ 7:07:55 (120s)	39.3mph @ 7:07:44 (1s) 40.4mph @ 7:07:58 (3s) 43.6mph @ 7:07:28 (60s) 44.3mph @ 7:07:11 (120s)		54.2mph @ 7:07:40 (1s) 52.1mph @ 7:07:40 (3s) 44.5mph @ 7:07:55 (60s) 44.3mph @ 7:07:54 (120s)	35.3mph @ 7:07:43 (1s) 39.3mph @ 7:07:58 (3s) 42.2mph @ 7:07:28 (60s) 43.1mph @ 7:07:15 (120s)		54.6mph @ 7:07:39 (1s) 52.1mph @ 7:07:40 (3s) 44.7mph @ 7:07:54 (60s) 44.5mph @ 7:07:51 (120s)	(1s) 39.4mph @ 7:07:58 (3s) 42.6mph @ 7:07:27 (60s) 43.4mph @ 7:07:17 (120s)	
2022-04-19 02:07:04 AM EST  2022-04-19 02:05:58 AM EST to 2022-04-19 02:06:58 AM EST (60s)	1007.91mb	4.80V	44.7°F 96%	53.8°F	ESE (114°)	52.9mph at 7:06:10 52.6mph @ 7:06:10 (0.1s) 52.3mph @ 7:06:10 (1s) 52.2mph @ 7:06:11 (1s) 51.0mph @ 7:06:11 (3s) 45.3mph @ 7:06:50 (60s) 45.5mph @ 7:06:39 (120s)	37.7mph at 7:06:39 37.8mph @ 7:06:39 (0.1s) 38.5mph @ 7:06:40 (1s) 39.3mph @ 7:06:44 (1s) 40.1mph @ 7:06:44 (3s) 44.0mph @ 7:06:04 (60s) 43.5mph @ 7:05:58 (120s)	3624 / 45.1mph	53.4mph at 7:05:59 53.3mph @ 7:05:59 (0.1s) 52.1mph @ 7:05:59 (1s) 51.2mph @ 7:06:10 (1s) 50.2mph @ 7:06:11 (3s) 44.1mph @ 7:06:49 (60s) 44.4mph @ 7:06:38 (120s)	36.1mph at 7:06:50 36.4mph @ 7:06:51 (0.1s) 36.8mph @ 7:06:39 (1s) 37.8mph @ 7:06:40 (1s) 38.6mph @ 7:06:44 (3s) 42.8mph @ 7:06:03 (60s) 42.1mph @ 7:05:58 (120s)	11835 / 43.9mph	53.4mph at 7:05:59 53.2mph @ 7:05:59 (0.1s) 52.0mph @ 7:05:59 (1s) 51.3mph @ 7:06:10 (1s) 49.8mph @ 7:06:12 (3s) 44.4mph @ 7:06:49 (60s) 44.6mph @ 7:06:36 (120s)	36.3mph at 7:06:39 36.9mph @ 7:06:39 (1s) 38.3mph @ 7:06:39 (1s) 38.9mph @ 7:06:44 (1s) 43.1mph @ 7:06:03 (60s) 42.4mph @ 7:05:58 (120s)	25162 / 44.2mph
2022-04-19 02:06:04 AM EST  2022-04-19 02:04:58 AM EST to 2022-04-19 02:05:58 AM EST (60s)	1007.86mb	4.79V	44.7°F 96%	53.8°F	ESE (114°)	53.2mph at 7:05:01 52.8mph @ 7:05:01 (0.1s) 52.3mph @ 7:05:01 (1s) 52.0mph @ 7:05:02 (1s) 50.9mph @ 7:05:03 (3s) 45.8mph @ 7:05:36 (60s) 43.9mph @ 7:05:16 (120s)	35.9mph at 7:05:48 36.1mph @ 7:05:48 (0.1s) 37.4mph @ 7:05:48 (1s) 37.7mph @ 7:05:48 (1s) 38.5mph @ 7:05:48 (1s) 42.7mph @ 7:04:58 (60s) 43.3mph @ 7:05:51 (120s)	3558 / 44.3mph	52.9mph at 7:05:01 52.7mph @ 7:05:01 (0.1s) 52.2mph @ 7:05:01 (1s) 51.4mph @ 7:05:01 (1s) 50.2mph @ 7:05:03 (3s) 44.7mph @ 7:05:37 (60s) 42.3mph @ 7:05:15 (120s)	31.2mph at 7:05:48 31.6mph @ 7:05:48 (0.1s) 34.7mph @ 7:05:48 (1s) 35.5mph @ 7:05:48 (1s) 36.6mph @ 7:05:48 (3s) 41.0mph @ 7:04:58 (60s) 41.8mph @ 7:05:50 (120s)	11634 / 43.1mph	53.1mph at 7:05:01 52.9mph @ 7:05:01 (0.1s) 52.1mph @ 7:05:01 (1s) 51.0mph @ 7:05:01 (1s) 49.7mph @ 7:05:03 (3s) 45.0mph @ 7:05:36 (60s) 42.6mph @ 7:05:15 (120s)	29.3mph at 7:05:48 32.7mph @ 7:05:48 (1s) 34.3mph @ 7:05:48 (1s) 36.4mph @ 7:05:48 (3s) 41.4mph @ 7:04:58 (60s) 42.1mph @ 7:05:49 (120s)	24755 / 43.5mph
2022-04-19 02:05:04 AM EST  2022-04-19 02:03:58 AM EST to 2022-04-19 02:04:58 AM EST (60s)	1007.84mb	4.78V	44.7°F 96%	53.8°F	ESE (111°)	51.8mph at 7:04:40 51.6mph @ 7:04:40 (0.1s) 51.4mph @ 7:04:41 (1s) 50.8mph @ 7:04:41 (1s) 49.2mph @ 7:04:41 (3s) 44.5mph @ 7:03:58 (60s) 44.7mph @ 7:03:58 (120s)	35.9mph at 7:04:08 36.0mph @ 7:04:08 (0.1s) 36.5mph @ 7:04:22 (1s) 36.6mph @ 7:04:22 (1s) 37.6mph @ 7:04:11 (3s) 41.7mph @ 7:04:39 (60s) 43.3mph @ 7:04:38 (120s)	3430 / 42.8mph	52.7mph at 7:04:40 52.4mph @ 7:04:40 (0.1s) 51.4mph @ 7:04:40 (1s) 50.2mph @ 7:04:41 (1s) 48.3mph @ 7:04:41 (3s) 43.0mph @ 7:03:58 (60s) 43.4mph @ 7:03:58 (120s)	19.8mph at 7:03:58 28.6mph @ 7:03:58 (0.1s) 29.6mph @ 7:04:08 (1s) 29.9mph @ 7:04:09 (1s) 33.9mph @ 7:04:10 (3s) 39.7mph @ 7:04:39 (60s) 41.7mph @ 7:04:38 (120s)	11071 / 41.1mph	52.4mph at 7:04:40 52.2mph @ 7:04:40 (0.1s) 51.3mph @ 7:04:40 (1s) 50.3mph @ 7:04:41 (1s) 48.4mph @ 7:04:42 (3s) 43.3mph @ 7:03:58 (60s) 43.6mph @ 7:03:58 (120s)	27.2mph at 7:04:08 29.1mph @ 7:04:08 (1s) 29.9mph @ 7:04:09 (1s) 34.2mph @ 7:04:10 (3s) 40.1mph @ 7:04:39 (60s) 42.1mph @ 7:04:38 (120s)	23585 / 41.4mph
2022-04-19 02:04:04 AM EST  2022-04-19 02:02:58 AM EST to 2022-04-19 02:03:58 AM EST (60s)	1007.89mb	4.79V	44.7°F 96%	53.8°F	ESE (112°)	49.8mph at 7:02:58 49.6mph @ 7:02:58 (0.1s) 49.2mph @ 7:02:58 (1s) 49.0mph @ 7:02:59 (1s) 48.6mph @ 7:02:59 (3s) 45.3mph @ 7:03:17 (60s) 46.2mph @ 7:03:05 (120s)	34.2mph at 7:03:56 34.3mph @ 7:03:56 (0.1s) 35.6mph @ 7:03:57 (1s) 37.1mph @ 7:03:57 (1s) 40.6mph @ 7:03:57 (3s) 44.5mph @ 7:03:57 (60s) 44.7mph @ 7:03:57 (120s)	3576 / 44.5mph	49.8mph at 7:03:47 49.5mph @ 7:03:39 (0.1s) 49.0mph @ 7:03:39 (1s) 48.3mph @ 7:03:39 (1s) 47.1mph @ 7:03:01 (3s) 44.1mph @ 7:03:16 (60s) 44.8mph @ 7:03:05 (120s)	27.3mph at 7:03:56 27.9mph @ 7:03:56 (0.1s) 30.1mph @ 7:03:56 (1s) 32.7mph @ 7:03:57 (1s) 37.2mph @ 7:03:57 (3s) 43.0mph @ 7:03:57 (60s) 43.4mph @ 7:03:57 (120s)	11600 / 43.0mph	50.2mph at 7:03:47 49.9mph @ 7:03:47 (0.1s) 48.4mph @ 7:03:00 (1s) 48.0mph @ 7:02:59 (1s) 47.6mph @ 7:03:00 (3s) 44.4mph @ 7:03:16 (60s) 45.0mph @ 7:03:05 (120s)	25.0mph at 7:03:56 27.6mph @ 7:03:56 (1s) 31.9mph @ 7:03:56 (1s) 37.0mph @ 7:03:57 (3s) 43.3mph @ 7:03:57 (60s) 43.6mph @ 7:03:57 (120s)	24699 / 43.4mph
2022-04-19 02:03:04 AM EST  2022-04-19 02:01:58 AM EST to 2022-04-19 02:02:58 AM EST (60s)	1007.87mb	4.79V	44.6°F 96%	53.8°F	ESE (114°)	51.9mph at 7:01:58 51.7mph @ 7:01:58 (0.1s) 51.2mph @ 7:01:58 (1s) 50.3mph @ 7:01:58 (1s) 49.5mph @ 7:02:00 (3s) 47.3mph @ 7:02:02 (60s) 47.5mph @ 7:02:02 (120s)	37.4mph at 7:02:29 37.7mph @ 7:02:29 (0.1s) 38.6mph @ 7:02:45 (1s) 39.3mph @ 7:02:07 (1s) 41.2mph @ 7:02:46 (3s) 44.8mph @ 7:02:54 (60s) 46.0mph @ 7:02:53 (120s)	3611 / 45.0mph	51.1mph at 7:02:31 51.3mph @ 7:01:58 (NoQ) 51.0mph @ 7:02:31 (0.1s) 51.5mph @ 7:01:58 (1s) 50.7mph @ 7:01:58 (1s) 49.1mph @ 7:02:00 (3s) 45.7mph @ 7:02:02 (60s) 46.1mph @ 7:02:01 (120s)	29.8mph at 7:02:06 30.0mph @ 7:02:06 (0.1s) 32.2mph @ 7:02:06 (1s) 34.1mph @ 7:02:06 (1s) 39.0mph @ 7:02:06 (3s) 43.7mph @ 7:02:55 (60s) 44.6mph @ 7:02:57 (120s)	11831 / 43.9mph	52.8mph at 7:01:58 52.6mph @ 7:01:58 (0.1s) 52.6mph @ 7:01:58 (1s) 51.2mph @ 7:01:58 (1s) 49.4mph @ 7:02:00 (3s) 46.0mph @ 7:02:01 (60s) 46.4mph @ 7:02:01 (120s)	30.5mph at 7:02:06 32.8mph @ 7:02:06 (1s) 34.7mph @ 7:02:06 (1s) 39.7mph @ 7:02:06 (3s) 43.8mph @ 7:02:55 (60s) 44.6mph @ 7:02:57 (120s)	25020 / 43.9mph
2022-04-19 02:02:04 AM EST  2022-04-19 02:00:58 AM EST to 2022-04-19	1007.61mb	4.78V	44.6°F 96%	53.8°F	ESE (113°)	54.8mph at 7:01:39 54.5mph @ 7:01:39 (0.1s) 54.1mph @ 7:01:47 (1s) 53.6mph @ 7:01:40 (1s) 52.7mph @ 7:01:40	38.2mph at 7:01:13 38.3mph @ 7:01:13 (0.1s) 38.8mph @ 7:01:13 (1s) 39.6mph @ 7:01:13 (1s) 41.1mph @ 7:01:15	3788 / 47.1mph	54.7mph at 7:01:48 54.2mph @ 7:01:48 (0.1s) 53.0mph @ 7:01:48 (1s) 52.6mph @ 7:01:40 (1s) 51.6mph @ 7:01:40	32.7mph at 7:01:13 33.1mph @ 7:01:13 (0.1s) 33.6mph @ 7:01:13 (1s) 34.7mph @ 7:01:13 (1s) 38.3mph @ 7:01:15	12271 / 45.5mph	54.8mph at 7:01:46 54.7mph @ 7:01:46 (0.1s) 54.0mph @ 7:01:46 (1s) 53.0mph @ 7:01:46 (1s) 52.2mph @ 7:01:40	27.6mph at 7:01:13 29.9mph @ 7:01:13 (1s) 33.4mph @ 7:01:13 (3s) 38.5mph @ 7:01:15 (3s) 45.2mph @ 7:01:42	26118 / 45.8mph

02:01:58 AM EST (60s)						(3s) 47.9mph @ 7:01:01 (60s) 47.5mph @ 7:01:55 (120s)	(3s) 46.3mph @ 7:01:40 (60s) 46.1mph @ 7:00:58 (120s)		(3s) 46.5mph @ 7:01:01 (60s) 46.1mph @ 7:01:55 (120s)	(3s) 44.7mph @ 7:01:39 (60s) 44.8mph @ 7:00:58 (120s)	(3s) 46.9mph @ 7:01:06 (60s) 46.4mph @ 7:01:55 (120s)	(60s) 45.2mph @ 7:00:58 (120s)		
2022-04-19 02:01:04 AM EST	1007.88mb	4.77V	44.6°F 96%	53.8°F	ESE (115°)	58.2mph at 7:00:09 57.9mph @ 7:00:09 (0.1s) 56.2mph @ 7:00:38 (7/2-s) 55.8mph @ 7:00:39 (1s) 54.0mph @ 7:00:11 (3s) 47.9mph @ 7:00:51 (60s) 46.1mph @ 7:00:57 (120s)	40.1mph at 7:00:54 40.3mph @ 7:00:09 (0.1s) 40.6mph @ 7:00:54 (7/2-s) 41.1mph @ 7:00:54 (1s) 42.8mph @ 7:00:54 (3s) 44.4mph @ 6:59:58 (60s) 44.8mph @ 7:00:06 (120s)	3853 / 47.9mph	56.8mph at 7:00:09 56.5mph @ 7:00:09 (0.1s) 55.6mph @ 7:00:38 (7/2-s) 54.5mph @ 7:00:39 (1s) 46.7mph @ 7:00:11 (3s) 46.7mph @ 7:00:51 (60s) 44.8mph @ 7:00:57 (120s)	35.8mph at 6:59:58 37.3mph @ 7:00:24 (0.1s) 37.8mph @ 7:00:25 (7/2-s) 38.4mph @ 7:00:25 (1s) 41.0mph @ 7:00:54 (3s) 43.1mph @ 6:59:58 (60s) 43.7mph @ 7:00:06 (120s)	12558 / 46.5mph	60.1mph at 7:00:09 59.9mph @ 7:00:09 (0.1s) 55.7mph @ 7:00:09 (7/2-s) 54.2mph @ 7:00:38 (1s) 53.0mph @ 7:00:11 (3s) 46.9mph @ 7:00:51 (60s) 45.2mph @ 7:00:57 (120s)	36.9mph at 7:00:52 39.4mph @ 7:00:04 (3s) 40.1mph @ 7:00:25 (1s) 41.1mph @ 7:00:54 (3s) 43.5mph @ 6:59:58 (60s) 44.0mph @ 7:00:06 (120s)	26691 / 46.8mph
2022-04-19 02:00:04 AM EST	1007.81mb	4.79V	44.6°F 96%	53.8°F	ESE (114°)	51.0mph at 6:59:57 50.8mph @ 6:59:57 (0.1s) 50.2mph @ 6:59:57 (7/2-s) 49.8mph @ 6:59:57 (1s) 48.9mph @ 6:59:58 (3s) 45.9mph @ 6:58:58 (60s) 45.9mph @ 6:59:18 (120s)	37.8mph at 6:58:58 38.0mph @ 6:58:58 (0.1s) 38.3mph @ 6:58:58 (7/2-s) 38.7mph @ 6:58:59 (1s) 39.7mph @ 6:59:00 (3s) 43.3mph @ 6:59:36 (60s) 45.1mph @ 6:59:57 (120s)	3566 / 44.4mph	51.6mph at 6:59:57 51.1mph @ 6:59:55 (0.1s) 50.8mph @ 6:59:55 (7/2-s) 49.7mph @ 6:59:57 (1s) 48.9mph @ 6:59:57 (3s) 44.7mph @ 6:58:58 (60s) 44.7mph @ 6:59:38 (120s)	33.3mph at 6:59:24 33.7mph @ 6:59:24 (0.1s) 35.8mph @ 6:59:58 (7/2-s) 36.4mph @ 6:58:58 (1s) 38.3mph @ 6:58:59 (3s) 42.1mph @ 6:59:36 (60s) 43.9mph @ 6:59:57 (120s)	11644 / 43.2mph	51.8mph at 6:59:57 51.4mph @ 6:59:57 (0.1s) 50.8mph @ 6:59:55 (7/2-s) 49.3mph @ 6:59:56 (1s) 48.3mph @ 6:59:57 (3s) 45.0mph @ 6:58:58 (60s) 45.0mph @ 6:59:38 (120s)	34.0mph at 6:59:24 36.1mph @ 6:59:24 (7/2-s) 37.4mph @ 6:58:58 (1s) 38.8mph @ 6:58:59 (3s) 42.4mph @ 6:59:35 (60s) 44.3mph @ 6:58:57 (120s)	24787 / 43.5mph
2022-04-19 01:59:04 AM EST	1008.28mb	4.75V	44.6°F 96%	53.8°F	ESE (114°)	55.7mph at 6:57:58 55.4mph @ 6:57:58 (0.1s) 55.0mph @ 6:57:58 (7/2-s) 54.3mph @ 6:57:58 (1s) 53.8mph @ 6:58:00 (3s) 48.3mph @ 6:58:36 (60s) 46.3mph @ 6:58:40 (120s)	38.9mph at 6:58:40 39.0mph @ 6:58:40 (0.1s) 40.0mph @ 6:58:40 (7/2-s) 40.4mph @ 6:58:57 (1s) 41.4mph @ 6:58:46 (3s) 45.8mph @ 6:57:58 (60s) 45.0mph @ 6:57:58 (120s)	3690 / 45.9mph	55.2mph at 6:57:58 55.0mph @ 6:57:58 (0.1s) 54.3mph @ 6:57:58 (7/2-s) 53.1mph @ 6:57:59 (1s) 52.0mph @ 6:58:00 (3s) 47.2mph @ 6:58:35 (60s) 45.1mph @ 6:58:39 (120s)	31.6mph at 6:57:58 36.3mph @ 6:58:40 (0.1s) 37.8mph @ 6:58:40 (7/2-s) 38.6mph @ 6:58:58 (1s) 39.8mph @ 6:58:46 (3s) 44.5mph @ 6:57:58 (60s) 43.9mph @ 6:57:58 (120s)	12078 / 44.8mph	57.4mph at 6:57:59 57.0mph @ 6:57:59 (0.1s) 54.5mph @ 6:57:58 (7/2-s) 53.5mph @ 6:57:58 (1s) 52.7mph @ 6:58:00 (3s) 47.4mph @ 6:58:35 (60s) 45.4mph @ 6:58:39 (120s)	35.7mph at 6:58:40 37.6mph @ 6:58:40 (7/2-s) 38.7mph @ 6:58:57 (1s) 40.6mph @ 6:58:54 (3s) 44.8mph @ 6:57:58 (60s) 44.1mph @ 6:57:58 (120s)	25675 / 45.1mph
2022-04-19 01:58:04 AM EST	1007.38mb	4.78V	44.6°F 96%	53.8°F	ESE (113°)	56.8mph at 6:57:51 56.5mph @ 6:57:51 (0.1s) 56.1mph @ 6:57:51 (7/2-s) 55.8mph @ 6:57:52 (1s) 53.8mph @ 6:57:52 (3s) 45.8mph @ 6:57:57 (60s) 45.0mph @ 6:57:57 (120s)	36.7mph at 6:57:10 36.8mph @ 6:57:10 (0.1s) 37.7mph @ 6:57:10 (7/2-s) 39.0mph @ 6:57:10 (1s) 39.5mph @ 6:57:10 (3s) 43.6mph @ 6:57:11 (60s) 43.7mph @ 6:57:37 (120s)	3685 / 45.9mph	55.8mph at 6:57:51 55.6mph @ 6:57:51 (0.1s) 55.1mph @ 6:57:51 (7/2-s) 54.4mph @ 6:57:51 (1s) 44.6mph @ 6:57:57 (60s) 43.9mph @ 6:57:57 (120s)	33.7mph at 6:57:10 34.1mph @ 6:57:10 (0.1s) 36.1mph @ 6:57:10 (7/2-s) 36.8mph @ 6:57:34 (1s) 37.7mph @ 6:57:10 (3s) 42.6mph @ 6:57:11 (60s) 42.4mph @ 6:57:37 (120s)	12032 / 44.6mph	56.9mph at 6:57:51 56.7mph @ 6:57:51 (0.1s) 55.8mph @ 6:57:51 (7/2-s) 55.0mph @ 6:57:52 (1s) 53.2mph @ 6:57:52 (3s) 44.9mph @ 6:57:57 (60s) 44.1mph @ 6:57:57 (120s)	32.4mph at 6:57:10 35.3mph @ 6:57:34 (7/2-s) 36.3mph @ 6:57:34 (1s) 38.1mph @ 6:57:10 (3s) 42.8mph @ 6:57:11 (60s) 42.8mph @ 6:57:37 (120s)	25573 / 44.9mph
2022-04-19 01:57:04 AM EST	1008.00mb	4.77V	44.6°F 96%	53.8°F	ESE (115°)	50.8mph at 6:56:01 50.6mph @ 6:56:01 (0.1s) 50.1mph @ 6:56:02 (7/2-s) 49.9mph @ 6:56:02 (1s) 48.9mph @ 6:56:04 (3s) 44.4mph @ 6:56:04 (60s) 45.4mph @ 6:56:03 (120s)	32.5mph at 6:56:18 32.6mph @ 6:56:18 (0.1s) 33.8mph @ 6:56:18 (7/2-s) 35.1mph @ 6:56:19 (1s) 37.6mph @ 6:56:20 (3s) 43.0mph @ 6:56:39 (60s) 44.2mph @ 6:56:40 (120s)	3544 / 44.2mph	50.7mph at 6:56:01 50.5mph @ 6:56:01 (0.1s) 49.4mph @ 6:56:02 (7/2-s) 49.3mph @ 6:56:02 (1s) 48.2mph @ 6:56:04 (3s) 43.2mph @ 6:56:57 (60s) 44.1mph @ 6:56:03 (120s)	28.4mph at 6:56:18 28.5mph @ 6:56:18 (0.1s) 30.5mph @ 6:56:18 (7/2-s) 32.9mph @ 6:56:19 (1s) 36.1mph @ 6:56:19 (3s) 41.8mph @ 6:56:39 (60s) 42.9mph @ 6:56:40 (120s)	11649 / 43.2mph	50.9mph at 6:56:01 50.8mph @ 6:56:01 (0.1s) 49.9mph @ 6:56:02 (7/2-s) 49.5mph @ 6:56:02 (1s) 48.4mph @ 6:56:04 (3s) 43.4mph @ 6:56:57 (60s) 44.4mph @ 6:56:14 (120s)	27.4mph at 6:56:18 29.8mph @ 6:56:18 (7/2-s) 32.5mph @ 6:56:18 (1s) 35.7mph @ 6:56:19 (3s) 42.0mph @ 6:56:37 (60s) 43.2mph @ 6:56:40 (120s)	24714 / 43.4mph
2022-04-19 01:56:04 AM EST	1008.18mb	4.77V	44.6°F 96%	53.8°F	ESE (112°)	52.6mph at 6:55:05 52.4mph @ 6:55:05 (0.1s) 52.2mph @ 6:55:05 (7/2-s) 51.4mph @ 6:55:06 (1s) 50.3mph @ 6:55:07 (3s) 46.7mph @ 6:55:15 (60s) 45.4mph @ 6:55:22 (120s)	35.9mph at 6:55:40 36.2mph @ 6:55:40 (0.1s) 36.7mph @ 6:55:40 (7/2-s) 37.4mph @ 6:55:42 (1s) 38.4mph @ 6:55:42 (3s) 44.4mph @ 6:55:57 (60s) 44.2mph @ 6:54:58 (120s)	3571 / 44.5mph	52.3mph at 6:55:05 52.2mph @ 6:55:05 (0.1s) 51.6mph @ 6:55:05 (7/2-s) 50.2mph @ 6:55:05 (1s) 48.4mph @ 6:54:59 (3s) 45.4mph @ 6:55:15 (60s) 44.1mph @ 6:55:21 (120s)	28.0mph at 6:55:40 28.3mph @ 6:55:40 (0.1s) 30.4mph @ 6:55:40 (7/2-s) 32.0mph @ 6:55:40 (1s) 34.9mph @ 6:55:42 (3s) 42.9mph @ 6:55:57 (60s) 43.0mph @ 6:54:58 (120s)	11574 / 42.9mph	53.2mph at 6:55:05 53.1mph @ 6:55:05 (0.1s) 52.3mph @ 6:55:05 (7/2-s) 51.0mph @ 6:55:05 (1s) 49.0mph @ 6:55:07 (3s) 45.7mph @ 6:55:14 (60s) 44.3mph @ 6:55:21 (120s)	29.6mph at 6:55:40 31.9mph @ 6:55:40 (7/2-s) 33.3mph @ 6:55:40 (1s) 35.1mph @ 6:55:42 (3s) 43.2mph @ 6:55:57 (60s) 43.2mph @ 6:54:58 (120s)	24636 / 43.3mph

2022-04-19 01:55:04 AM EST  <b>2022-04-19 01:53:58 AM EST to 2022-04-19 01:54:58 AM EST (60s)</b>	1008.33mb	4.77V	44.6°F 96%	53.8°F	<b>ESE (114°)</b>	<b>52.4mph</b> at 6:54:36 <b>52.3mph</b> @ 6:54:36 (0.1s) <b>51.8mph</b> @ 6:54:36 (7-s) <b>51.3mph</b> @ 6:54:39 (1s) <b>50.2mph</b> @ 6:54:39 (3s) <b>45.8mph</b> @ 6:54:57 (60s) <b>44.2mph</b> @ 6:54:58 (120s)	<b>37.1mph</b> at 6:54:13 <b>37.2mph</b> @ 6:54:13 (0.1s) <b>37.7mph</b> @ 6:54:00 (7-s) <b>37.9mph</b> @ 6:54:01 (1s) <b>39.1mph</b> @ 6:54:02 (3s) <b>42.6mph</b> @ 6:54:02 (60s) <b>43.2mph</b> @ 6:53:58 (120s)	3682 / 45.8mph	<b>52.2mph</b> at 6:54:57 <b>52.0mph</b> @ 6:54:57 (0.1s) <b>51.2mph</b> @ 6:54:39 (7-s) <b>51.0mph</b> @ 6:54:39 (1s) <b>49.4mph</b> @ 6:54:40 (3s) <b>44.5mph</b> @ 6:54:57 (60s) <b>43.0mph</b> @ 6:54:57 (120s)	<b>30.4mph</b> at 6:54:13 <b>30.5mph</b> @ 6:54:13 (0.1s) <b>33.2mph</b> @ 6:54:13 (7-s) <b>35.1mph</b> @ 6:54:13 (1s) <b>36.3mph</b> @ 6:54:01 (3s) <b>41.2mph</b> @ 6:54:02 (60s) <b>42.0mph</b> @ 6:54:02 (120s)	12024 / 44.6mph	<b>53.2mph</b> at 6:54:38 <b>53.1mph</b> @ 6:54:38 (0.1s) <b>52.4mph</b> @ 6:54:39 (7-s) <b>51.6mph</b> @ 6:54:39 (1s) <b>49.9mph</b> @ 6:54:39 (3s) <b>44.7mph</b> @ 6:54:57 (60s) <b>43.3mph</b> @ 6:54:57 (120s)	<b>29.0mph</b> at 6:54:00 <b>31.2mph</b> @ 6:54:00 (7-s) <b>32.7mph</b> @ 6:54:00 (1s) <b>35.8mph</b> @ 6:54:01 (3s) <b>41.5mph</b> @ 6:54:02 (60s) <b>42.2mph</b> @ 6:54:01 (120s)	25501 / 44.8mph
2022-04-19 01:54:04 AM EST  <b>2022-04-19 01:52:58 AM EST to 2022-04-19 01:53:58 AM EST (60s)</b>	1008.58mb	4.76V	44.6°F 96%	53.8°F	<b>ESE (111°)</b>	<b>49.4mph</b> at 6:53:24 <b>49.3mph</b> @ 6:53:24 (0.1s) <b>48.8mph</b> @ 6:53:24 (7-s) <b>48.3mph</b> @ 6:53:24 (1s) <b>47.1mph</b> @ 6:53:45 (3s) <b>43.9mph</b> @ 6:53:04 (60s) <b>43.2mph</b> @ 6:53:58 (120s)	<b>35.9mph</b> at 6:53:14 <b>36.1mph</b> @ 6:53:14 (0.1s) <b>36.6mph</b> @ 6:53:08 (7-s) <b>36.8mph</b> @ 6:53:09 (1s) <b>37.8mph</b> @ 6:53:09 (3s) <b>42.5mph</b> @ 6:53:53 (60s) <b>42.3mph</b> @ 6:53:14 (120s)	3425 / 42.7mph	<b>48.7mph</b> at 6:53:24 <b>48.6mph</b> @ 6:53:24 (0.1s) <b>48.0mph</b> @ 6:53:43 (7-s) <b>47.6mph</b> @ 6:53:43 (1s) <b>46.2mph</b> @ 6:53:43 (3s) <b>42.8mph</b> @ 6:53:03 (60s) <b>42.0mph</b> @ 6:53:57 (120s)	<b>28.7mph</b> at 6:53:14 <b>29.3mph</b> @ 6:53:14 (0.1s) <b>32.5mph</b> @ 6:53:14 (7-s) <b>34.3mph</b> @ 6:53:08 (1s) <b>35.8mph</b> @ 6:53:09 (3s) <b>41.2mph</b> @ 6:53:52 (60s) <b>41.1mph</b> @ 6:53:14 (120s)	11173 / 41.4mph	<b>49.1mph</b> at 6:53:42 <b>49.0mph</b> @ 6:53:42 (0.1s) <b>48.1mph</b> @ 6:53:42 (7-s) <b>47.5mph</b> @ 6:53:44 (1s) <b>46.5mph</b> @ 6:53:45 (3s) <b>43.0mph</b> @ 6:53:03 (60s) <b>42.3mph</b> @ 6:53:49 (120s)	<b>30.6mph</b> at 6:53:14 <b>34.3mph</b> @ 6:52:59 (7-s) <b>34.9mph</b> @ 6:53:08 (1s) <b>36.7mph</b> @ 6:53:09 (3s) <b>41.6mph</b> @ 6:53:53 (60s) <b>41.5mph</b> @ 6:53:14 (120s)	23768 / 41.8mph
2022-04-19 01:53:04 AM EST  <b>2022-04-19 01:51:58 AM EST to 2022-04-19 01:52:58 AM EST (60s)</b>	1008.78mb	4.74V	44.6°F 96%	53.9°F	<b>ESE (114°)</b>	<b>53.5mph</b> at 6:52:30 <b>53.4mph</b> @ 6:52:30 (0.1s) <b>52.9mph</b> @ 6:52:30 (7-s) <b>51.8mph</b> @ 6:52:43 (1s) <b>50.8mph</b> @ 6:52:43 (3s) <b>43.7mph</b> @ 6:52:57 (60s) <b>43.3mph</b> @ 6:51:58 (120s)	<b>35.8mph</b> at 6:51:59 <b>36.0mph</b> @ 6:51:59 (0.1s) <b>36.8mph</b> @ 6:52:03 (7-s) <b>37.1mph</b> @ 6:52:03 (1s) <b>37.1mph</b> @ 6:51:58 (3s) <b>41.0mph</b> @ 6:52:05 (60s) <b>42.2mph</b> @ 6:52:23 (120s)	3509 / 43.7mph	<b>52.9mph</b> at 6:52:30 <b>52.8mph</b> @ 6:52:30 (0.1s) <b>52.1mph</b> @ 6:52:30 (7-s) <b>50.6mph</b> @ 6:52:42 (1s) <b>49.7mph</b> @ 6:52:44 (3s) <b>42.6mph</b> @ 6:52:57 (60s) <b>42.0mph</b> @ 6:51:58 (120s)	<b>26.5mph</b> at 6:51:58 <b>32.9mph</b> @ 6:51:58 (0.1s) <b>34.6mph</b> @ 6:51:58 (7-s) <b>33.8mph</b> @ 6:51:58 (1s) <b>34.7mph</b> @ 6:51:58 (3s) <b>39.9mph</b> @ 6:52:04 (60s) <b>41.2mph</b> @ 6:52:23 (120s)	11500 / 42.6mph	<b>53.2mph</b> at 6:52:30 <b>53.0mph</b> @ 6:52:30 (0.1s) <b>52.1mph</b> @ 6:52:42 (7-s) <b>51.3mph</b> @ 6:52:42 (1s) <b>50.2mph</b> @ 6:52:43 (3s) <b>42.9mph</b> @ 6:52:57 (60s) <b>42.4mph</b> @ 6:51:58 (120s)	<b>30.5mph</b> at 6:51:59 <b>34.2mph</b> @ 6:51:59 (7-s) <b>35.6mph</b> @ 6:51:58 (1s) <b>35.8mph</b> @ 6:51:58 (3s) <b>40.3mph</b> @ 6:52:04 (60s) <b>41.5mph</b> @ 6:52:37 (120s)	24410 / 42.9mph
2022-04-19 01:52:04 AM EST  <b>2022-04-19 01:50:57 AM EST to 2022-04-19 01:51:57 AM EST (60s)</b>	1008.79mb	4.78V	44.5°F 96%	53.9°F	<b>ESE (115°)</b>	<b>49.2mph</b> at 6:51:39 <b>49.0mph</b> @ 6:51:39 (0.1s) <b>48.8mph</b> @ 6:51:39 (7-s) <b>48.3mph</b> @ 6:51:40 (1s) <b>46.4mph</b> @ 6:51:33 (3s) <b>44.8mph</b> @ 6:50:57 (60s) <b>43.8mph</b> @ 6:50:57 (120s)	<b>34.3mph</b> at 6:51:15 <b>34.5mph</b> @ 6:51:15 (0.1s) <b>35.0mph</b> @ 6:51:15 (7-s) <b>35.5mph</b> @ 6:51:15 (1s) <b>41.7mph</b> @ 6:51:17 (3s) <b>41.0mph</b> @ 6:51:56 (60s) <b>42.8mph</b> @ 6:51:30 (120s)	3342 / 41.7mph	<b>50.9mph</b> at 6:51:24 <b>49.8mph</b> @ 6:51:24 (0.1s) <b>48.3mph</b> @ 6:51:39 (7-s) <b>47.8mph</b> @ 6:51:40 (1s) <b>45.5mph</b> @ 6:51:33 (3s) <b>43.6mph</b> @ 6:50:57 (60s) <b>42.6mph</b> @ 6:50:57 (120s)	<b>26.8mph</b> at 6:50:57 <b>30.6mph</b> @ 6:51:19 (0.1s) <b>32.2mph</b> @ 6:51:20 (7-s) <b>33.6mph</b> @ 6:51:56 (1s) <b>34.8mph</b> @ 6:51:56 (3s) <b>40.5mph</b> @ 6:51:56 (60s) <b>41.6mph</b> @ 6:51:29 (120s)	10930 / 40.6mph	<b>52.8mph</b> at 6:51:24 <b>52.3mph</b> @ 6:51:24 (0.1s) <b>47.9mph</b> @ 6:51:24 (7-s) <b>47.1mph</b> @ 6:51:40 (1s) <b>45.2mph</b> @ 6:51:33 (3s) <b>43.9mph</b> @ 6:50:57 (60s) <b>42.9mph</b> @ 6:50:57 (120s)	<b>29.4mph</b> at 6:51:19 <b>32.5mph</b> @ 6:51:20 (7-s) <b>34.8mph</b> @ 6:51:20 (1s) <b>35.7mph</b> @ 6:51:56 (3s) <b>40.8mph</b> @ 6:51:56 (60s) <b>41.9mph</b> @ 6:51:29 (120s)	23261 / 40.9mph
2022-04-19 01:51:04 AM EST  <b>2022-04-19 01:49:57 AM EST to 2022-04-19 01:50:57 AM EST (60s)</b>	1008.71mb	4.77V	44.5°F 95%	53.9°F	<b>ESE (114°)</b>	<b>50.4mph</b> at 6:50:18 <b>50.2mph</b> @ 6:50:18 (0.1s) <b>49.8mph</b> @ 6:50:19 (7-s) <b>49.4mph</b> @ 6:50:19 (1s) <b>47.9mph</b> @ 6:50:21 (3s) <b>44.9mph</b> @ 6:50:55 (60s) <b>43.9mph</b> @ 6:50:54 (120s)	<b>36.0mph</b> at 6:50:37 <b>36.0mph</b> @ 6:50:37 (0.1s) <b>36.5mph</b> @ 6:50:38 (7-s) <b>37.8mph</b> @ 6:50:38 (1s) <b>38.8mph</b> @ 6:50:40 (3s) <b>42.6mph</b> @ 6:49:59 (60s) <b>43.4mph</b> @ 6:50:27 (120s)	3597 / 44.8mph	<b>50.2mph</b> at 6:50:00 <b>50.1mph</b> @ 6:50:00 (0.1s) <b>49.3mph</b> @ 6:50:00 (7-s) <b>49.0mph</b> @ 6:50:00 (1s) <b>46.7mph</b> @ 6:50:31 (3s) <b>43.7mph</b> @ 6:50:54 (60s) <b>42.7mph</b> @ 6:50:54 (120s)	<b>29.9mph</b> at 6:50:37 <b>30.4mph</b> @ 6:50:37 (0.1s) <b>33.2mph</b> @ 6:50:38 (7-s) <b>35.2mph</b> @ 6:50:38 (1s) <b>37.0mph</b> @ 6:50:39 (3s) <b>41.4mph</b> @ 6:50:15 (60s) <b>42.1mph</b> @ 6:50:26 (120s)	11756 / 43.6mph	<b>52.1mph</b> at 6:50:00 <b>51.9mph</b> @ 6:50:00 (0.1s) <b>50.0mph</b> @ 6:50:00 (7-s) <b>49.4mph</b> @ 6:50:00 (1s) <b>47.5mph</b> @ 6:50:32 (3s) <b>44.0mph</b> @ 6:50:54 (60s) <b>43.0mph</b> @ 6:50:53 (120s)	<b>31.9mph</b> at 6:50:41 <b>34.0mph</b> @ 6:50:39 (7-s) <b>36.4mph</b> @ 6:50:38 (1s) <b>37.4mph</b> @ 6:50:40 (3s) <b>41.7mph</b> @ 6:50:14 (60s) <b>42.4mph</b> @ 6:50:26 (120s)	24999 / 43.9mph
2022-04-19 01:50:04 AM EST  <b>2022-04-19 01:48:57 AM EST to 2022-04-19 01:49:57 AM EST (60s)</b>	1008.84mb	4.77V	44.6°F 95%	53.9°F	<b>ESE (114°)</b>	<b>50.8mph</b> at 6:48:58 <b>50.5mph</b> @ 6:48:58 (0.1s) <b>50.2mph</b> @ 6:48:58 (7-s) <b>50.0mph</b> @ 6:48:59 (1s) <b>48.8mph</b> @ 6:48:59 (3s) <b>44.5mph</b> @ 6:49:15 (60s) <b>44.2mph</b> @ 6:49:17 (120s)	<b>32.9mph</b> at 6:49:53 <b>33.1mph</b> @ 6:49:53 (0.1s) <b>34.5mph</b> @ 6:49:53 (7-s) <b>35.6mph</b> @ 6:49:53 (1s) <b>37.5mph</b> @ 6:49:54 (3s) <b>42.7mph</b> @ 6:49:56 (60s) <b>43.3mph</b> @ 6:49:54 (120s)	3429 / 42.8mph	<b>50.7mph</b> at 6:48:58 <b>50.4mph</b> @ 6:48:58 (0.1s) <b>49.4mph</b> @ 6:48:58 (7-s) <b>48.7mph</b> @ 6:48:59 (1s) <b>47.4mph</b> @ 6:49:00 (3s) <b>43.2mph</b> @ 6:49:15 (60s) <b>42.9mph</b> @ 6:49:23 (120s)	<b>27.9mph</b> at 6:49:53 <b>28.2mph</b> @ 6:49:53 (0.1s) <b>30.0mph</b> @ 6:49:53 (7-s) <b>31.4mph</b> @ 6:49:53 (1s) <b>34.2mph</b> @ 6:49:54 (3s) <b>41.6mph</b> @ 6:49:56 (60s) <b>42.0mph</b> @ 6:49:54 (120s)	11227 / 41.6mph	<b>50.7mph</b> at 6:48:58 <b>50.6mph</b> @ 6:48:58 (0.1s) <b>49.8mph</b> @ 6:48:58 (7-s) <b>49.0mph</b> @ 6:48:59 (1s) <b>47.7mph</b> @ 6:49:00 (3s) <b>43.4mph</b> @ 6:49:15 (60s) <b>42.3mph</b> @ 6:49:23 (120s)	<b>28.1mph</b> at 6:49:53 <b>30.5mph</b> @ 6:49:53 (7-s) <b>32.4mph</b> @ 6:49:53 (1s) <b>35.5mph</b> @ 6:49:53 (3s) <b>41.9mph</b> @ 6:49:55 (60s) <b>42.3mph</b> @ 6:49:54 (120s)	23879 / 42.0mph
2022-04-19 01:49:04 AM EST	1008.52mb	4.75V	44.6°F 95%	54.0°F	<b>ESE (111°)</b>	<b>51.7mph</b> at 6:48:18 <b>51.5mph</b> @ 6:48:18 (0.1s) <b>51.4mph</b> @ 6:48:19	<b>36.5mph</b> at 6:48:50 <b>36.6mph</b> @ 6:48:50 (0.1s) <b>37.5mph</b> @ 6:48:50	3541 / 44.1mph	<b>51.2mph</b> at 6:48:07 <b>51.0mph</b> @ 6:48:18 (0.1s) <b>50.2mph</b> @ 6:48:19	<b>32.2mph</b> at 6:47:57 <b>33.8mph</b> @ 6:48:50 (0.1s) <b>34.8mph</b> @ 6:48:50	11503 / 42.7mph	<b>52.8mph</b> at 6:48:19 <b>52.6mph</b> @ 6:48:19 (7-s) <b>51.4mph</b> @ 6:48:19	<b>33.1mph</b> at 6:48:39 <b>35.6mph</b> @ 6:48:51 (7-s) <b>35.9mph</b> @ 6:48:51	24412 / 42.9mph

2022-04-19 01:47:57 AM EST to 2022-04-19 01:48:57 AM EST (60s)						(½-s) 50.9mph @ 6:48:19 (1s) 48.6mph @ 6:48:20 (3s) 44.8mph @ 6:48:31 (60s) 44.4mph @ 6:48:00 (120s)	(½-s) 38.1mph @ 6:48:51 (1s) 39.6mph @ 6:48:52 (3s) 43.3mph @ 6:47:57 (60s) 43.5mph @ 6:48:53 (120s)		(½-s) 49.8mph @ 6:48:19 (1s) 47.8mph @ 6:48:20 (3s) 43.4mph @ 6:48:24 (60s) 42.9mph @ 6:47:59 (120s)	(½-s) 35.3mph @ 6:48:50 (1s) 37.9mph @ 6:48:34 (3s) 41.7mph @ 6:47:57 (60s) 42.0mph @ 6:48:43 (120s)		(½-s) 50.7mph @ 6:48:19 (1s) 47.9mph @ 6:48:20 (3s) 43.6mph @ 6:48:24 (60s) 43.2mph @ 6:47:58 (120s)	(1s) 38.0mph @ 6:48:52 (3s) 42.2mph @ 6:48:00 (60s) 42.4mph @ 6:48:43 (120s)	
2022-04-19 01:48:04 AM EST  2022-04-19 01:46:57 AM EST to 2022-04-19 01:47:57 AM EST (60s)	1008.65mb	4.77V	44.7°F 95%	54.0°F	ESE (110°)	54.3mph at 6:47:49 54.0mph @ 6:47:49 (0.1s) 53.4mph @ 6:47:50 (1s) 52.8mph @ 6:47:50 (1s) 51.0mph @ 6:47:52 (3s) 45.4mph @ 6:46:59 (60s) 44.5mph @ 6:47:54 (120s)	37.4mph at 6:47:14 37.5mph @ 6:47:31 (0.1s) 38.2mph @ 6:47:14 (1s) 38.8mph @ 6:47:14 (1s) 40.3mph @ 6:47:31 (3s) 42.5mph @ 6:47:46 (60s) 43.8mph @ 6:47:23 (120s)	3474 / 43.3mph	53.8mph at 6:47:49 53.7mph @ 6:47:49 (0.1s) 52.9mph @ 6:47:50 (1s) 52.2mph @ 6:47:50 (1s) 50.2mph @ 6:47:52 (3s) 44.1mph @ 6:46:59 (60s) 43.1mph @ 6:47:54 (120s)	28.2mph at 6:46:57 32.3mph @ 6:47:21 (0.1s) 33.4mph @ 6:47:21 (1s) 35.4mph @ 6:47:21 (1s) 37.4mph @ 6:47:23 (3s) 40.8mph @ 6:47:45 (60s) 42.4mph @ 6:47:23 (120s)	11251 / 41.7mph	53.8mph at 6:47:49 53.7mph @ 6:47:49 (0.1s) 52.7mph @ 6:47:50 (1s) 51.9mph @ 6:47:50 (1s) 50.1mph @ 6:47:50 (3s) 44.2mph @ 6:46:58 (60s) 43.4mph @ 6:47:54 (120s)	32.9mph at 6:47:20 34.4mph @ 6:47:21 (1s) 36.3mph @ 6:47:21 (1s) 38.2mph @ 6:47:23 (3s) 41.3mph @ 6:47:45 (60s) 42.6mph @ 6:47:23 (120s)	24026 / 42.2mph
2022-04-19 01:47:04 AM EST  2022-04-19 01:45:57 AM EST to 2022-04-19 01:46:57 AM EST (60s)	1008.80mb	4.76V	44.7°F 95%	54.0°F	ESE (114°)	52.6mph at 6:46:31 52.5mph @ 6:46:31 (0.1s) 52.0mph @ 6:46:31 (1s) 51.4mph @ 6:46:31 (1s) 49.7mph @ 6:46:33 (3s) 45.7mph @ 6:46:54 (60s) 44.6mph @ 6:46:43 (120s)	37.3mph at 6:45:58 37.5mph @ 6:45:58 (0.1s) 38.3mph @ 6:45:58 (1s) 39.4mph @ 6:45:59 (1s) 41.1mph @ 6:46:48 (3s) 42.5mph @ 6:46:03 (60s) 43.1mph @ 6:45:59 (120s)	3655 / 45.5mph	52.1mph at 6:46:31 51.8mph @ 6:46:31 (0.1s) 50.7mph @ 6:46:31 (1s) 50.4mph @ 6:46:31 (1s) 49.0mph @ 6:46:32 (3s) 44.4mph @ 6:46:54 (60s) 43.4mph @ 6:46:44 (120s)	30.0mph at 6:46:45 30.4mph @ 6:46:45 (0.1s) 32.6mph @ 6:46:46 (1s) 35.1mph @ 6:46:46 (1s) 38.1mph @ 6:46:47 (3s) 41.2mph @ 6:46:03 (60s) 43.7mph @ 6:45:57 (120s)	11905 / 44.1mph	52.4mph at 6:46:31 52.3mph @ 6:46:31 (0.1s) 51.2mph @ 6:46:31 (1s) 50.7mph @ 6:46:31 (1s) 48.8mph @ 6:46:32 (3s) 44.5mph @ 6:46:53 (60s) 43.3mph @ 6:46:43 (120s)	32.5mph at 6:45:58 35.5mph @ 6:46:46 (1s) 37.4mph @ 6:46:45 (1s) 38.2mph @ 6:46:47 (3s) 41.4mph @ 6:46:03 (60s) 41.9mph @ 6:45:58 (120s)	25180 / 44.2mph
2022-04-19 01:46:04 AM EST  2022-04-19 01:44:57 AM EST to 2022-04-19 01:45:57 AM EST (60s)	1008.97mb	4.77V	44.8°F 95%	54.0°F	ESE (112°)	52.2mph at 6:44:58 51.9mph @ 6:44:58 (0.1s) 51.4mph @ 6:44:59 (1s) 51.4mph @ 6:44:59 (1s) 50.2mph @ 6:44:59 (3s) 44.5mph @ 6:45:16 (60s) 43.1mph @ 6:45:56 (120s)	35.7mph at 6:45:35 35.9mph @ 6:45:35 (0.1s) 36.5mph @ 6:45:35 (1s) 37.2mph @ 6:45:35 (1s) 38.0mph @ 6:45:36 (3s) 42.9mph @ 6:45:54 (60s) 43.1mph @ 6:44:57 (120s)	3458 / 43.1mph	52.0mph at 6:44:58 51.9mph @ 6:44:58 (0.1s) 51.1mph @ 6:44:58 (1s) 50.7mph @ 6:44:59 (1s) 49.3mph @ 6:44:59 (3s) 43.1mph @ 6:45:13 (60s) 41.7mph @ 6:45:56 (120s)	34.8mph at 6:45:38 34.9mph @ 6:45:38 (0.1s) 35.9mph @ 6:45:38 (1s) 36.2mph @ 6:45:36 (1s) 36.7mph @ 6:45:36 (3s) 41.5mph @ 6:45:54 (60s) 40.8mph @ 6:44:57 (120s)	11260 / 41.8mph	52.0mph at 6:44:58 51.8mph @ 6:44:58 (0.1s) 51.0mph @ 6:44:58 (1s) 50.6mph @ 6:44:59 (1s) 49.2mph @ 6:44:59 (3s) 43.3mph @ 6:45:13 (60s) 41.9mph @ 6:45:56 (120s)	32.6mph at 6:45:37 35.0mph @ 6:45:37 (1s) 36.1mph @ 6:45:38 (1s) 36.9mph @ 6:45:38 (3s) 41.8mph @ 6:45:54 (60s) 41.0mph @ 6:44:57 (120s)	23904 / 42.0mph
2022-04-19 01:45:04 AM EST  2022-04-19 01:43:57 AM EST to 2022-04-19 01:44:57 AM EST (60s)	1008.77mb	4.77V	44.8°F 94%	54.1°F	ESE (114°)	50.5mph at 6:44:31 50.3mph @ 6:44:31 (0.1s) 49.6mph @ 6:44:32 (1s) 48.7mph @ 6:44:53 (1s) 46.8mph @ 6:44:47 (3s) 43.1mph @ 6:44:56 (60s) 43.4mph @ 6:43:58 (120s)	34.4mph at 6:44:02 34.5mph @ 6:44:03 (0.1s) 35.2mph @ 6:44:03 (1s) 36.0mph @ 6:44:13 (1s) 37.9mph @ 6:44:13 (3s) 40.6mph @ 6:44:14 (60s) 42.1mph @ 6:44:56 (120s)	3458 / 43.1mph	50.4mph at 6:44:44 50.0mph @ 6:44:44 (0.1s) 48.8mph @ 6:44:45 (1s) 48.3mph @ 6:44:53 (1s) 46.3mph @ 6:44:46 (3s) 41.7mph @ 6:44:56 (60s) 42.1mph @ 6:43:58 (120s)	27.5mph at 6:44:34 28.2mph @ 6:44:34 (0.1s) 30.5mph @ 6:44:03 (1s) 32.7mph @ 6:44:12 (1s) 35.7mph @ 6:44:13 (3s) 39.3mph @ 6:44:15 (60s) 40.7mph @ 6:44:55 (120s)	11248 / 41.7mph	50.3mph at 6:44:31 50.1mph @ 6:44:31 (0.1s) 49.2mph @ 6:44:31 (1s) 48.3mph @ 6:44:53 (1s) 46.2mph @ 6:44:54 (3s) 41.9mph @ 6:44:56 (60s) 42.2mph @ 6:43:58 (120s)	25.6mph at 6:44:02 28.9mph @ 6:44:03 (1s) 32.5mph @ 6:44:03 (1s) 35.7mph @ 6:44:13 (3s) 39.5mph @ 6:44:14 (60s) 40.9mph @ 6:44:55 (120s)	23867 / 41.9mph
2022-04-19 01:44:04 AM EST  2022-04-19 01:42:57 AM EST to 2022-04-19 01:43:57 AM EST (60s)	1009.43mb	4.79V	44.8°F 94%	54.1°F	ESE (114°)	48.8mph at 6:42:59 48.6mph @ 6:42:59 (0.1s) 47.9mph @ 6:43:00 (1s) 47.2mph @ 6:43:00 (1s) 46.4mph @ 6:42:57 (3s) 45.7mph @ 6:43:03 (60s) 44.0mph @ 6:43:39 (120s)	34.6mph at 6:43:41 34.7mph @ 6:43:41 (0.1s) 35.2mph @ 6:43:41 (1s) 35.5mph @ 6:43:41 (1s) 37.0mph @ 6:43:54 (3s) 41.2mph @ 6:43:56 (60s) 42.9mph @ 6:43:57 (120s)	3308 / 41.3mph	50.4mph at 6:42:59 50.0mph @ 6:42:59 (0.1s) 48.9mph @ 6:43:00 (1s) 47.5mph @ 6:43:00 (1s) 45.2mph @ 6:43:27 (3s) 44.7mph @ 6:43:02 (60s) 42.8mph @ 6:43:37 (120s)	31.8mph at 6:43:37 31.9mph @ 6:43:37 (0.1s) 32.5mph @ 6:43:37 (1s) 33.8mph @ 6:43:41 (1s) 35.8mph @ 6:43:42 (3s) 39.8mph @ 6:43:56 (60s) 41.8mph @ 6:43:58 (120s)	10758 / 39.9mph	50.1mph at 6:42:59 49.9mph @ 6:42:59 (0.1s) 48.3mph @ 6:42:59 (1s) 46.8mph @ 6:43:00 (1s) 45.2mph @ 6:43:27 (3s) 44.6mph @ 6:43:02 (60s) 42.9mph @ 6:43:37 (120s)	31.2mph at 6:43:51 32.1mph @ 6:43:52 (1s) 33.5mph @ 6:43:52 (1s) 35.6mph @ 6:43:54 (3s) 40.1mph @ 6:43:56 (60s) 41.9mph @ 6:42:57 (120s)	22815 / 40.1mph
2022-04-19 01:43:04 AM EST  2022-04-19 01:41:57 AM EST to 2022-04-19 01:42:57 AM EST	1009.48mb	4.76V	44.8°F 93%	54.1°F	ESE (117°)	51.3mph at 6:42:53 51.2mph @ 6:42:53 (0.1s) 50.6mph @ 6:42:54 (1s) 50.5mph @ 6:42:52 (1s) 50.2mph @ 6:42:54 (3s) 45.4mph @ 6:42:56	36.4mph at 6:42:33 36.8mph @ 6:42:33 (0.1s) 37.6mph @ 6:42:33 (1s) 38.5mph @ 6:42:33 (1s) 41.3mph @ 6:42:03 (3s) 40.5mph @ 6:41:57	3652 / 45.5mph	51.3mph at 6:42:42 51.1mph @ 6:42:42 (0.1s) 50.7mph @ 6:42:42 (1s) 50.2mph @ 6:42:42 (1s) 49.1mph @ 6:42:53 (3s) 44.3mph @ 6:42:56	24.4mph at 6:41:57 26.1mph @ 6:42:33 (0.1s) 30.8mph @ 6:42:33 (1s) 33.6mph @ 6:42:33 (1s) 39.6mph @ 6:42:02 (3s) 39.3mph @ 6:41:58	11961 / 44.3mph	52.0mph at 6:42:42 52.0mph @ 6:42:42 (0.1s) 51.1mph @ 6:42:42 (1s) 50.3mph @ 6:42:42 (1s) 49.2mph @ 6:42:53 (3s) 44.4mph @ 6:42:56	27.7mph at 6:42:33 30.8mph @ 6:42:33 (1s) 33.5mph @ 6:42:33 (1s) 39.6mph @ 6:42:35 (1s) 39.5mph @ 6:41:57 (60s) 39.7mph @ 6:42:02	25281 / 44.4mph

(60s)						(60s) 43.0mph @ 6:42:56 (120s)	(60s) 40.5mph @ 6:42:02 (120s)		(60s) 41.8mph @ 6:42:56 (120s)	(60s) 39.4mph @ 6:42:02 (120s)		(60s) 41.9mph @ 6:42:56 (120s)	(120s)	
2022-04-19 01:42:04 AM EST  2022-04-19 01:40:57 AM EST to 2022-04-19 01:41:57 AM EST (60s)	1009.63mb	4.76V	44.8°F 93%	54.2°F	ESE (115°)	47.4mph at 6:41:21 47.3mph @ 6:41:21 (0.1s) 47.1mph @ 6:41:21 (1/2-s) 46.8mph @ 6:41:22 (1s) 45.3mph @ 6:41:23 (3s) 40.9mph @ 6:40:57 (60s) 41.4mph @ 6:40:57 (120s)	30.3mph at 6:41:36 31.7mph @ 6:41:36 (1/2-s) 33.5mph @ 6:41:37 (1s) 34.8mph @ 6:41:31 (3s) 39.4mph @ 6:41:40 (60s) 40.7mph @ 6:41:56 (120s)	3239 / 40.5mph	47.7mph at 6:41:42 47.4mph @ 6:41:42 (0.1s) 46.9mph @ 6:41:21 (1/2-s) 46.5mph @ 6:41:21 (1s) 45.4mph @ 6:41:23 (3s) 39.9mph @ 6:40:57 (60s) 40.1mph @ 6:41:25 (120s)	26.4mph at 6:41:36 27.1mph @ 6:41:36 (0.1s) 29.0mph @ 6:41:36 (1/2-s) 30.8mph @ 6:41:27 (1s) 32.1mph @ 6:41:29 (3s) 38.3mph @ 6:41:37 (60s) 39.6mph @ 6:41:56 (120s)	10604 / 39.4mph	48.3mph at 6:41:55 48.2mph @ 6:41:55 (0.1s) 47.5mph @ 6:41:21 (1/2-s) 47.2mph @ 6:41:21 (1s) 45.4mph @ 6:41:23 (3s) 40.1mph @ 6:40:57 (60s) 40.4mph @ 6:41:26 (120s)	26.8mph at 6:41:28 28.9mph @ 6:41:28 (1/2-s) 30.9mph @ 6:41:29 (1s) 32.2mph @ 6:41:30 (3s) 38.5mph @ 6:41:36 (60s) 39.8mph @ 6:41:56 (120s)	22480 / 39.5mph
2022-04-19 01:41:04 AM EST  2022-04-19 01:39:57 AM EST to 2022-04-19 01:40:57 AM EST (60s)	1009.70mb	4.77V	44.8°F 93%	54.2°F	ESE (113°)	47.8mph at 6:40:00 47.7mph @ 6:40:00 (0.1s) 47.3mph @ 6:40:00 (1/2-s) 46.9mph @ 6:39:57 (1s) 46.2mph @ 6:39:58 (3s) 42.3mph @ 6:40:28 (60s) 41.8mph @ 6:40:28 (120s)	35.6mph at 6:40:12 35.6mph @ 6:40:09 (0.1s) 35.9mph @ 6:40:09 (1/2-s) 36.3mph @ 6:40:09 (3s) 37.1mph @ 6:40:10 (60s) 40.9mph @ 6:40:56 (60s) 41.1mph @ 6:39:57 (120s)	3277 / 41.0mph	47.5mph at 6:40:00 47.4mph @ 6:40:00 (0.1s) 46.4mph @ 6:40:00 (1/2-s) 45.6mph @ 6:39:57 (1s) 45.1mph @ 6:39:57 (3s) 41.1mph @ 6:40:28 (60s) 40.4mph @ 6:40:32 (120s)	28.2mph at 6:40:07 28.5mph @ 6:40:07 (0.1s) 31.1mph @ 6:40:07 (1/2-s) 34.6mph @ 6:40:08 (3s) 35.4mph @ 6:40:10 (60s) 39.8mph @ 6:40:56 (60s) 39.7mph @ 6:39:57 (120s)	10753 / 39.9mph	47.9mph at 6:40:00 47.8mph @ 6:40:00 (0.1s) 46.6mph @ 6:39:57 (1/2-s) 46.4mph @ 6:40:05 (3s) 45.7mph @ 6:39:58 (60s) 41.5mph @ 6:40:28 (60s) 40.8mph @ 6:40:32 (120s)	28.7mph at 6:40:07 31.1mph @ 6:40:07 (1/2-s) 35.0mph @ 6:40:08 (3s) 36.0mph @ 6:40:10 (60s) 40.1mph @ 6:40:56 (60s) 40.0mph @ 6:39:57 (120s)	22831 / 40.1mph
2022-04-19 01:40:04 AM EST  2022-04-19 01:38:57 AM EST to 2022-04-19 01:39:57 AM EST (60s)	1009.21mb	4.79V	44.9°F 93%	54.2°F	ESE (112°)	47.8mph at 6:39:56 47.7mph @ 6:39:56 (0.1s) 47.3mph @ 6:39:53 (1/2-s) 46.9mph @ 6:39:53 (1s) 45.6mph @ 6:39:55 (3s) 41.8mph @ 6:39:56 (60s) 41.1mph @ 6:39:56 (120s)	36.2mph at 6:39:27 36.4mph @ 6:39:27 (0.1s) 36.6mph @ 6:39:27 (1/2-s) 37.0mph @ 6:39:13 (1s) 38.0mph @ 6:39:15 (3s) 40.2mph @ 6:38:57 (60s) 39.7mph @ 6:39:24 (120s)	3351 / 41.8mph	47.9mph at 6:39:53 47.9mph @ 6:39:53 (0.1s) 47.6mph @ 6:39:53 (1/2-s) 47.1mph @ 6:39:53 (1s) 45.1mph @ 6:39:55 (3s) 40.4mph @ 6:39:56 (60s) 39.7mph @ 6:39:56 (120s)	30.4mph at 6:39:16 30.6mph @ 6:39:16 (0.1s) 32.6mph @ 6:39:13 (1/2-s) 41.0mph @ 6:39:13 (1s) 34.9mph @ 6:39:15 (3s) 39.0mph @ 6:38:57 (60s) 38.4mph @ 6:39:24 (120s)	10890 / 40.4mph	48.0mph at 6:39:52 47.8mph @ 6:39:53 (0.1s) 47.2mph @ 6:39:53 (1/2-s) 47.0mph @ 6:39:53 (1s) 44.9mph @ 6:39:55 (3s) 40.7mph @ 6:39:56 (60s) 40.0mph @ 6:39:56 (120s)	28.3mph at 6:39:13 31.6mph @ 6:39:13 (1/2-s) 32.7mph @ 6:39:13 (1s) 35.2mph @ 6:39:15 (3s) 39.3mph @ 6:38:57 (60s) 38.6mph @ 6:39:23 (120s)	23170 / 40.7mph
2022-04-19 01:39:04 AM EST  2022-04-19 01:37:57 AM EST to 2022-04-19 01:38:57 AM EST (60s)	1009.82mb	4.80V	44.9°F 93%	54.3°F	ESE (112°)	49.8mph at 6:38:40 49.6mph @ 6:38:40 (0.1s) 49.3mph @ 6:38:40 (1/2-s) 48.6mph @ 6:38:40 (1s) 48.0mph @ 6:38:40 (3s) 40.3mph @ 6:38:52 (60s) 41.1mph @ 6:37:57 (120s)	32.8mph at 6:38:03 32.9mph @ 6:38:03 (0.1s) 33.1mph @ 6:38:04 (1/2-s) 33.3mph @ 6:38:04 (1s) 34.8mph @ 6:38:05 (3s) 38.1mph @ 6:38:24 (60s) 40.1mph @ 6:37:56 (120s)	3222 / 40.3mph	48.5mph at 6:38:38 48.4mph @ 6:38:38 (0.1s) 47.8mph @ 6:38:38 (1/2-s) 47.2mph @ 6:38:38 (1s) 46.7mph @ 6:38:40 (3s) 39.0mph @ 6:38:56 (60s) 39.9mph @ 6:37:57 (120s)	29.3mph at 6:38:31 29.7mph @ 6:38:31 (0.1s) 30.9mph @ 6:38:31 (1/2-s) 32.0mph @ 6:38:32 (1s) 33.6mph @ 6:38:04 (3s) 36.8mph @ 6:38:23 (60s) 38.8mph @ 6:38:55 (120s)	10524 / 39.1mph	49.7mph at 6:38:39 49.5mph @ 6:38:39 (0.1s) 48.4mph @ 6:38:38 (1/2-s) 47.9mph @ 6:38:39 (1s) 47.2mph @ 6:38:40 (3s) 39.3mph @ 6:38:56 (60s) 40.2mph @ 6:37:57 (120s)	30.4mph at 6:38:03 31.2mph @ 6:38:03 (1/2-s) 31.9mph @ 6:38:04 (1s) 33.8mph @ 6:38:04 (3s) 37.1mph @ 6:38:23 (60s) 39.1mph @ 6:38:55 (120s)	22348 / 39.3mph
2022-04-19 01:38:04 AM EST  2022-04-19 01:36:57 AM EST to 2022-04-19 01:37:57 AM EST (60s)	1010.03mb	4.79V	44.9°F 93%	54.3°F	ESE (112°)	50.9mph at 6:37:11 50.6mph @ 6:37:11 (0.1s) 49.9mph @ 6:37:11 (1/2-s) 49.2mph @ 6:37:11 (1s) 46.5mph @ 6:37:13 (3s) 42.8mph @ 6:37:16 (60s) 41.9mph @ 6:36:57 (120s)	33.9mph at 6:37:51 34.1mph @ 6:37:51 (0.1s) 34.3mph @ 6:37:51 (1/2-s) 34.6mph @ 6:37:51 (1s) 35.8mph @ 6:37:51 (3s) 40.0mph @ 6:37:56 (60s) 41.0mph @ 6:37:54 (120s)	3202 / 40.1mph	50.4mph at 6:37:11 50.3mph @ 6:37:11 (0.1s) 49.7mph @ 6:37:11 (1/2-s) 48.8mph @ 6:37:11 (1s) 45.6mph @ 6:37:13 (3s) 41.7mph @ 6:37:16 (60s) 40.7mph @ 6:37:23 (120s)	30.3mph at 6:37:49 30.5mph @ 6:37:49 (0.1s) 31.5mph @ 6:37:50 (1/2-s) 32.6mph @ 6:37:50 (1s) 33.3mph @ 6:37:51 (3s) 38.7mph @ 6:37:56 (60s) 39.8mph @ 6:37:55 (120s)	10437 / 38.7mph	50.2mph at 6:37:11 50.0mph @ 6:37:11 (0.1s) 49.3mph @ 6:37:11 (1/2-s) 48.8mph @ 6:37:11 (1s) 45.7mph @ 6:37:13 (3s) 41.9mph @ 6:37:17 (60s) 40.9mph @ 6:36:59 (120s)	31.3mph at 6:37:56 32.8mph @ 6:37:50 (1/2-s) 33.7mph @ 6:37:51 (1s) 34.2mph @ 6:37:51 (3s) 39.0mph @ 6:37:56 (60s) 40.1mph @ 6:37:54 (120s)	22206 / 39.0mph
2022-04-19 01:37:04 AM EST  2022-04-19 01:35:57 AM EST to 2022-04-19 01:36:57 AM EST (60s)	1009.51mb	4.77V	44.9°F 93%	54.3°F	ESE (113°)	48.4mph at 6:36:39 48.3mph @ 6:36:39 (0.1s) 48.1mph @ 6:36:39 (1/2-s) 47.7mph @ 6:36:39 (1s) 46.5mph @ 6:36:40 (3s) 42.2mph @ 6:36:56 (60s) 42.0mph @ 6:36:53 (120s)	36.5mph at 6:36:30 36.7mph @ 6:36:30 (0.1s) 37.0mph @ 6:36:12 (1/2-s) 34.7mph @ 6:35:57 (1s) 35.1mph @ 6:35:57 (3s) 40.3mph @ 6:36:16 (60s) 40.5mph @ 6:36:04 (120s)	3381 / 42.2mph	48.1mph at 6:36:39 47.9mph @ 6:36:39 (0.1s) 47.7mph @ 6:36:39 (1/2-s) 47.3mph @ 6:36:39 (1s) 45.9mph @ 6:36:40 (3s) 41.0mph @ 6:36:56 (60s) 40.7mph @ 6:36:54 (120s)	24.0mph at 6:35:57 33.6mph @ 6:36:30 (0.1s) 34.9mph @ 6:36:30 (1/2-s) 34.2mph @ 6:35:57 (1s) 34.0mph @ 6:35:57 (3s) 39.1mph @ 6:36:16 (60s) 39.0mph @ 6:36:04 (120s)	11067 / 41.1mph	48.3mph at 6:36:48 48.1mph @ 6:36:48 (0.1s) 47.4mph @ 6:36:39 (1/2-s) 46.9mph @ 6:36:39 (1s) 45.2mph @ 6:36:40 (3s) 41.3mph @ 6:36:56 (60s) 41.0mph @ 6:36:53 (120s)	33.8mph at 6:36:30 35.3mph @ 6:36:31 (1/2-s) 35.2mph @ 6:35:57 (1s) 32.9mph @ 6:35:57 (3s) 39.3mph @ 6:36:16 (60s) 39.4mph @ 6:36:04 (120s)	23517 / 41.3mph

2022-04-19 01:36:04 AM EST						<b>50.0mph</b> at 6:35:01 <b>49.7mph</b> @ 6:35:01 (0.1s) <b>48.8mph</b> @ 6:35:02 (7-s) <b>48.3mph</b> @ 6:35:03 (1s) <b>47.8mph</b> @ 6:35:04 (3s) <b>42.1mph</b> @ 6:35:54 (60s) <b>40.8mph</b> @ 6:35:38 (120s)	<b>29.5mph</b> at 6:35:56 <b>30.0mph</b> @ 6:35:56 (7-s) <b>30.6mph</b> @ 6:35:56 (1s) <b>35.4mph</b> @ 6:35:56 (1s) <b>35.5mph</b> @ 6:35:56 (1s) <b>39.5mph</b> @ 6:34:57 (60s) <b>39.3mph</b> @ 6:34:57 (120s)	3333 / 41.6mph	<b>48.9mph</b> at 6:35:01 <b>48.7mph</b> @ 6:35:01 (0.1s) <b>47.7mph</b> @ 6:35:00 (7-s) <b>47.2mph</b> @ 6:35:00 (1s) <b>46.5mph</b> @ 6:35:04 (3s) <b>40.7mph</b> @ 6:35:54 (60s) <b>39.2mph</b> @ 6:35:39 (120s)	<b>26.1mph</b> at 6:35:56 <b>26.2mph</b> @ 6:35:56 (0.1s) <b>27.5mph</b> @ 6:35:56 (7-s) <b>28.4mph</b> @ 6:35:56 (1s) <b>34.4mph</b> @ 6:35:56 (3s) <b>37.7mph</b> @ 6:34:57 (60s) <b>37.6mph</b> @ 6:34:57 (120s)	10850 / 40.3mph	<b>49.7mph</b> at 6:35:01 <b>49.6mph</b> @ 6:35:01 (0.1s) <b>48.5mph</b> @ 6:35:02 (7-s) <b>47.9mph</b> @ 6:35:00 (1s) <b>47.0mph</b> @ 6:35:04 (3s) <b>41.1mph</b> @ 6:35:54 (60s) <b>39.8mph</b> @ 6:35:39 (120s)	<b>24.8mph</b> at 6:35:55 <b>25.7mph</b> @ 6:35:55 (7-s) <b>25.9mph</b> @ 6:35:56 (1s) <b>33.5mph</b> @ 6:35:56 (3s) <b>38.4mph</b> @ 6:34:57 (60s) <b>36.1mph</b> @ 6:34:57 (120s)	23079 / 40.6mph
2022-04-19 01:35:04 AM EST					<b>ESE (113°)</b>	<b>47.2mph</b> at 6:34:55 <b>47.0mph</b> @ 6:34:55 (0.1s) <b>46.6mph</b> @ 6:34:55 (7-s) <b>46.1mph</b> @ 6:34:55 (1s) <b>44.3mph</b> @ 6:34:56 (3s) <b>39.9mph</b> @ 6:34:34 (60s) <b>40.5mph</b> @ 6:33:59 (120s)	<b>30.7mph</b> at 6:34:22 <b>30.8mph</b> @ 6:34:22 (0.1s) <b>31.5mph</b> @ 6:34:23 (7-s) <b>32.1mph</b> @ 6:34:23 (1s) <b>33.7mph</b> @ 6:34:25 (3s) <b>39.0mph</b> @ 6:34:00 (60s) <b>39.1mph</b> @ 6:34:51 (120s)	3160 / 39.6mph	<b>46.6mph</b> at 6:34:55 <b>46.5mph</b> @ 6:34:55 (0.1s) <b>46.2mph</b> @ 6:34:55 (7-s) <b>45.4mph</b> @ 6:34:55 (1s) <b>43.4mph</b> @ 6:34:56 (3s) <b>38.4mph</b> @ 6:34:19 (60s) <b>39.1mph</b> @ 6:34:04 (120s)	<b>18.2mph</b> at 6:34:22 <b>18.5mph</b> @ 6:34:22 (0.1s) <b>21.9mph</b> @ 6:34:22 (7-s) <b>25.5mph</b> @ 6:34:23 (1s) <b>30.2mph</b> @ 6:34:24 (3s) <b>37.3mph</b> @ 6:34:51 (60s) <b>37.4mph</b> @ 6:34:49 (120s)	10176 / 37.8mph	<b>47.7mph</b> at 6:34:55 <b>47.7mph</b> @ 6:34:55 (0.1s) <b>47.0mph</b> @ 6:34:55 (7-s) <b>46.0mph</b> @ 6:34:55 (1s) <b>43.8mph</b> @ 6:34:56 (3s) <b>38.9mph</b> @ 6:34:34 (60s) <b>39.4mph</b> @ 6:33:58 (120s)	<b>21.9mph</b> at 6:34:22 <b>24.1mph</b> @ 6:34:22 (7-s) <b>27.2mph</b> @ 6:34:22 (1s) <b>31.3mph</b> @ 6:34:24 (3s) <b>37.6mph</b> @ 6:33:57 (60s) <b>37.9mph</b> @ 6:34:48 (120s)	21850 / 38.4mph
2022-04-19 01:34:04 AM EST					<b>ESE (111°)</b>	<b>44.6mph</b> at 6:33:42 <b>44.5mph</b> @ 6:33:42 (0.1s) <b>44.1mph</b> @ 6:33:43 (7-s) <b>43.8mph</b> @ 6:33:43 (1s) <b>43.2mph</b> @ 6:33:44 (3s) <b>41.9mph</b> @ 6:32:58 (60s) <b>40.8mph</b> @ 6:33:46 (120s)	<b>31.4mph</b> at 6:33:06 <b>31.6mph</b> @ 6:33:06 (0.1s) <b>32.2mph</b> @ 6:33:06 (7-s) <b>32.9mph</b> @ 6:33:06 (1s) <b>34.7mph</b> @ 6:33:08 (3s) <b>39.0mph</b> @ 6:33:36 (60s) <b>40.4mph</b> @ 6:33:08 (120s)	3120 / 39.1mph	<b>44.8mph</b> at 6:33:42 <b>44.5mph</b> @ 6:33:42 (0.1s) <b>43.9mph</b> @ 6:33:42 (7-s) <b>43.0mph</b> @ 6:33:19 (1s) <b>42.5mph</b> @ 6:33:44 (3s) <b>40.6mph</b> @ 6:32:57 (60s) <b>39.4mph</b> @ 6:33:19 (120s)	<b>22.4mph</b> at 6:33:01 <b>22.9mph</b> @ 6:33:01 (0.1s) <b>26.5mph</b> @ 6:33:01 (7-s) <b>28.7mph</b> @ 6:33:02 (1s) <b>32.3mph</b> @ 6:33:07 (3s) <b>37.3mph</b> @ 6:33:35 (60s) <b>39.0mph</b> @ 6:33:31 (120s)	10121 / 37.6mph	<b>45.0mph</b> at 6:33:42 <b>44.9mph</b> @ 6:33:42 (0.1s) <b>43.8mph</b> @ 6:33:42 (7-s) <b>43.1mph</b> @ 6:33:19 (1s) <b>42.7mph</b> @ 6:33:44 (3s) <b>41.1mph</b> @ 6:32:57 (60s) <b>39.8mph</b> @ 6:33:20 (120s)	<b>25.1mph</b> at 6:33:01 <b>27.9mph</b> @ 6:33:01 (7-s) <b>29.4mph</b> @ 6:33:02 (1s) <b>31.1mph</b> @ 6:33:07 (3s) <b>37.6mph</b> @ 6:33:34 (60s) <b>39.4mph</b> @ 6:33:56 (120s)	21437 / 37.7mph
2022-04-19 01:33:04 AM EST					<b>ESE (110°)</b>	<b>47.4mph</b> at 6:32:19 <b>47.2mph</b> @ 6:32:19 (0.1s) <b>47.0mph</b> @ 6:32:20 (7-s) <b>46.5mph</b> @ 6:32:20 (1s) <b>45.1mph</b> @ 6:32:21 (3s) <b>42.4mph</b> @ 6:32:48 (60s) <b>40.6mph</b> @ 6:32:51 (120s)	<b>35.8mph</b> at 6:32:54 <b>35.9mph</b> @ 6:32:54 (0.1s) <b>36.2mph</b> @ 6:32:54 (7-s) <b>34.7mph</b> @ 6:32:54 (1s) <b>37.9mph</b> @ 6:32:54 (3s) <b>39.0mph</b> @ 6:31:57 (60s) <b>39.1mph</b> @ 6:31:57 (120s)	3360 / 42.0mph	<b>47.9mph</b> at 6:32:19 <b>47.8mph</b> @ 6:32:19 (0.1s) <b>47.3mph</b> @ 6:32:20 (7-s) <b>46.4mph</b> @ 6:32:20 (1s) <b>44.6mph</b> @ 6:32:22 (3s) <b>41.2mph</b> @ 6:32:47 (60s) <b>39.3mph</b> @ 6:32:51 (120s)	<b>30.9mph</b> at 6:31:57 <b>32.4mph</b> @ 6:32:01 (0.1s) <b>33.3mph</b> @ 6:32:01 (7-s) <b>34.9mph</b> @ 6:32:02 (1s) <b>36.2mph</b> @ 6:32:54 (3s) <b>37.6mph</b> @ 6:32:02 (60s) <b>37.8mph</b> @ 6:31:57 (120s)	10957 / 40.7mph	<b>50.0mph</b> at 6:32:19 <b>49.8mph</b> @ 6:32:19 (0.1s) <b>48.3mph</b> @ 6:32:20 (7-s) <b>48.8mph</b> @ 6:32:20 (1s) <b>48.8mph</b> @ 6:32:22 (3s) <b>41.7mph</b> @ 6:32:47 (60s) <b>39.7mph</b> @ 6:32:51 (120s)	<b>34.4mph</b> at 6:32:01 <b>35.2mph</b> @ 6:32:54 (7-s) <b>35.8mph</b> @ 6:32:54 (1s) <b>36.9mph</b> @ 6:32:54 (3s) <b>38.1mph</b> @ 6:31:58 (60s) <b>36.1mph</b> @ 6:31:57 (120s)	23395 / 41.1mph
2022-04-19 01:32:04 AM EST					<b>ESE (110°)</b>	<b>46.0mph</b> at 6:31:54 <b>45.7mph</b> @ 6:31:54 (0.1s) <b>45.4mph</b> @ 6:31:55 (7-s) <b>45.2mph</b> @ 6:31:55 (1s) <b>44.3mph</b> @ 6:31:56 (3s) <b>39.4mph</b> @ 6:31:03 (60s) <b>39.3mph</b> @ 6:31:01 (120s)	<b>32.6mph</b> at 6:31:11 <b>32.7mph</b> @ 6:31:11 (0.1s) <b>32.9mph</b> @ 6:31:11 (7-s) <b>33.0mph</b> @ 6:31:12 (1s) <b>33.6mph</b> @ 6:31:13 (3s) <b>37.9mph</b> @ 6:31:18 (60s) <b>38.6mph</b> @ 6:31:36 (120s)	3124 / 39.1mph	<b>45.3mph</b> at 6:31:52 <b>45.2mph</b> @ 6:31:52 (0.1s) <b>44.4mph</b> @ 6:31:55 (7-s) <b>44.1mph</b> @ 6:31:55 (1s) <b>43.3mph</b> @ 6:31:56 (3s) <b>38.0mph</b> @ 6:31:02 (60s) <b>39.1mph</b> @ 6:31:01 (120s)	<b>30.1mph</b> at 6:31:11 <b>30.1mph</b> @ 6:31:11 (0.1s) <b>30.5mph</b> @ 6:31:11 (7-s) <b>30.7mph</b> @ 6:31:11 (1s) <b>32.0mph</b> @ 6:31:12 (3s) <b>37.2mph</b> @ 6:31:36 (120s)	10162 / 37.7mph	<b>46.5mph</b> at 6:31:49 <b>46.3mph</b> @ 6:31:54 (0.1s) <b>45.2mph</b> @ 6:31:55 (7-s) <b>44.7mph</b> @ 6:31:55 (1s) <b>43.9mph</b> @ 6:31:56 (3s) <b>38.3mph</b> @ 6:31:03 (60s) <b>38.3mph</b> @ 6:31:01 (120s)	<b>28.8mph</b> at 6:31:31 <b>30.7mph</b> @ 6:31:10 (7-s) <b>31.1mph</b> @ 6:31:11 (1s) <b>32.3mph</b> @ 6:31:11 (3s) <b>35.5mph</b> @ 6:31:18 (60s) <b>37.5mph</b> @ 6:31:36 (120s)	21681 / 38.1mph
2022-04-19 01:31:04 AM EST					<b>ESE (113°)</b>	<b>46.4mph</b> at 6:30:11 <b>46.0mph</b> @ 6:30:11 (0.1s) <b>45.3mph</b> @ 6:30:09 (7-s) <b>45.1mph</b> @ 6:30:09 (1s) <b>44.8mph</b> @ 6:30:10 (3s) <b>39.6mph</b> @ 6:30:12 (60s) <b>40.2mph</b> @ 6:30:26 (120s)	<b>31.9mph</b> at 6:30:31 <b>32.0mph</b> @ 6:30:31 (0.1s) <b>32.3mph</b> @ 6:30:31 (7-s) <b>32.5mph</b> @ 6:30:32 (1s) <b>33.5mph</b> @ 6:30:32 (3s) <b>38.3mph</b> @ 6:30:39 (60s) <b>38.8mph</b> @ 6:29:57 (120s)	3131 / 39.2mph	<b>45.4mph</b> at 6:30:09 <b>45.4mph</b> @ 6:30:09 (0.1s) <b>45.0mph</b> @ 6:30:09 (7-s) <b>44.7mph</b> @ 6:30:09 (1s) <b>44.2mph</b> @ 6:30:10 (3s) <b>38.6mph</b> @ 6:30:12 (60s) <b>39.0mph</b> @ 6:30:26 (120s)	<b>22.8mph</b> at 6:29:57 <b>27.8mph</b> @ 6:30:02 (0.1s) <b>29.1mph</b> @ 6:30:02 (7-s) <b>29.9mph</b> @ 6:30:30 (1s) <b>31.2mph</b> @ 6:30:32 (3s) <b>36.9mph</b> @ 6:30:39 (60s) <b>37.5mph</b> @ 6:29:57 (120s)	10197 / 37.9mph	<b>45.6mph</b> at 6:30:07 <b>45.6mph</b> @ 6:30:07 (0.1s) <b>45.3mph</b> @ 6:30:07 (7-s) <b>44.7mph</b> @ 6:30:08 (1s) <b>44.2mph</b> @ 6:30:10 (3s) <b>38.8mph</b> @ 6:30:12 (60s) <b>39.3mph</b> @ 6:30:26 (120s)	<b>27.1mph</b> at 6:30:37 <b>28.1mph</b> @ 6:30:31 (7-s) <b>29.4mph</b> @ 6:30:31 (1s) <b>31.2mph</b> @ 6:30:32 (3s) <b>37.2mph</b> @ 6:30:39 (60s) <b>37.8mph</b> @ 6:29:57 (120s)	21682 / 38.1mph
2022-04-19 01:30:04 AM EST					<b>ESE (114°)</b>	<b>45.3mph</b> at 6:29:15 <b>45.1mph</b> @ 6:29:15 (0.1s) <b>44.7mph</b> @ 6:29:15	<b>31.9mph</b> at 6:29:50 <b>32.0mph</b> @ 6:29:50 (0.1s) <b>32.4mph</b> @ 6:29:51	3136 / 39.3mph	<b>44.8mph</b> at 6:29:06 <b>44.6mph</b> @ 6:29:15 (0.1s) <b>44.3mph</b> @ 6:29:15	<b>26.0mph</b> at 6:28:57 <b>27.1mph</b> @ 6:29:51 (0.1s) <b>27.6mph</b> @ 6:29:51	10289 / 38.2mph	<b>44.8mph</b> at 6:29:15 <b>44.7mph</b> @ 6:29:15 (7-s) <b>44.3mph</b> @ 6:29:14	<b>23.6mph</b> at 6:29:50 <b>24.1mph</b> @ 6:29:50 (7-s) <b>25.6mph</b> @ 6:29:51	21803 / 38.3mph

2022-04-19 01:28:57 AM EST to 2022-04-19 01:29:57 AM EST (60s)						(1/2-s) 44.2mph @ 6:29:15 (1s) 43.8mph @ 6:29:16 (3s) 41.2mph @ 6:29:33 (60s) 40.4mph @ 6:29:07 (120s)	(1/2-s) 32.7mph @ 6:29:51 (1s) 35.5mph @ 6:29:56 (3s) 38.4mph @ 6:29:58 (60s) 38.8mph @ 6:29:56 (120s)		(1/2-s) 43.8mph @ 6:29:15 (1s) 43.4mph @ 6:29:16 (3s) 40.2mph @ 6:29:33 (60s) 38.8mph @ 6:29:07 (120s)	(1/2-s) 28.8mph @ 6:29:51 (1s) 33.1mph @ 6:29:52 (3s) 36.8mph @ 6:29:57 (60s) 37.5mph @ 6:29:56 (120s)		(1/2-s) 43.9mph @ 6:29:15 (1s) 43.4mph @ 6:29:16 (3s) 40.4mph @ 6:29:33 (60s) 39.2mph @ 6:29:07 (120s)	(1s) 32.4mph @ 6:29:52 (3s) 37.2mph @ 6:28:57 (60s) 37.8mph @ 6:29:56 (120s)	
2022-04-19 01:29:04 AM EST  2022-04-19 01:27:57 AM EST to 2022-04-19 01:28:57 AM EST (60s)	1010.44mb	4.77V	45.2°F 92%	54.4°F	ESE (113°)	49.8mph at 6:28:51 49.6mph @ 6:28:51 (0.1s) 48.8mph @ 6:28:51 (1/2-s) 48.1mph @ 6:28:52 (1s) 46.4mph @ 6:28:53 (3s) 42.0mph @ 6:27:58 (60s) 41.7mph @ 6:27:57 (120s)	31.0mph at 6:28:03 31.1mph @ 6:28:03 (0.1s) 31.5mph @ 6:28:03 (1/2-s) 31.6mph @ 6:28:03 (1s) 32.6mph @ 6:28:03 (3s) 37.6mph @ 6:28:42 (60s) 39.7mph @ 6:28:40 (120s)	3071 / 38.5mph	49.6mph at 6:28:51 49.5mph @ 6:28:51 (0.1s) 48.7mph @ 6:28:51 (1/2-s) 47.7mph @ 6:28:51 (1s) 45.8mph @ 6:28:52 (3s) 40.5mph @ 6:27:57 (60s) 40.5mph @ 6:27:57 (120s)	25.4mph at 6:28:10 25.6mph @ 6:28:10 (0.1s) 26.3mph @ 6:28:10 (1/2-s) 26.8mph @ 6:28:10 (1s) 27.8mph @ 6:28:12 (3s) 35.7mph @ 6:28:41 (60s) 38.1mph @ 6:28:39 (120s)	9943 / 36.9mph	50.3mph at 6:28:51 50.2mph @ 6:28:51 (0.1s) 48.8mph @ 6:28:51 (1/2-s) 47.7mph @ 6:28:51 (1s) 45.8mph @ 6:28:52 (3s) 41.0mph @ 6:27:57 (60s) 40.9mph @ 6:27:57 (120s)	23.5mph at 6:28:09 25.5mph @ 6:28:10 (1/2-s) 26.5mph @ 6:28:10 (1s) 28.9mph @ 6:28:12 (3s) 36.1mph @ 6:28:42 (60s) 38.6mph @ 6:28:39 (120s)	21171 / 37.3mph
2022-04-19 01:28:04 AM EST  2022-04-19 01:26:57 AM EST to 2022-04-19 01:27:57 AM EST (60s)	1010.54mb	4.78V	45.2°F 92%	54.4°F	ESE (110°)	49.3mph at 6:27:36 49.0mph @ 6:27:36 (0.1s) 48.2mph @ 6:27:36 (1/2-s) 47.6mph @ 6:27:34 (1s) 47.2mph @ 6:27:39 (3s) 42.0mph @ 6:27:52 (60s) 41.8mph @ 6:27:44 (120s)	34.9mph at 6:27:04 35.0mph @ 6:27:04 (0.1s) 35.2mph @ 6:27:04 (1/2-s) 35.7mph @ 6:27:04 (1s) 36.0mph @ 6:27:06 (3s) 40.7mph @ 6:27:07 (60s) 40.1mph @ 6:26:58 (120s)	3361 / 42.0mph	47.5mph at 6:27:34 47.3mph @ 6:27:34 (0.1s) 46.8mph @ 6:27:34 (1/2-s) 46.6mph @ 6:27:34 (1s) 45.3mph @ 6:27:20 (3s) 40.7mph @ 6:27:50 (60s) 40.8mph @ 6:27:42 (120s)	22.4mph at 6:26:57 30.4mph @ 6:27:54 (0.1s) 31.1mph @ 6:27:54 (1/2-s) 33.2mph @ 6:27:54 (1s) 34.1mph @ 6:27:06 (3s) 39.7mph @ 6:27:07 (60s) 39.1mph @ 6:26:57 (120s)	10920 / 40.5mph	49.8mph at 6:27:13 49.6mph @ 6:27:13 (0.1s) 48.1mph @ 6:27:13 (1/2-s) 47.4mph @ 6:27:34 (1s) 46.2mph @ 6:27:38 (3s) 41.2mph @ 6:27:49 (60s) 41.1mph @ 6:27:43 (120s)	30.5mph at 6:27:54 32.0mph @ 6:27:54 (1/2-s) 34.2mph @ 6:27:04 (1s) 35.2mph @ 6:27:06 (3s) 40.1mph @ 6:27:07 (60s) 39.3mph @ 6:26:57 (120s)	23334 / 41.0mph
2022-04-19 01:27:04 AM EST  2022-04-19 01:25:56 AM EST to 2022-04-19 01:26:56 AM EST (60s)	1010.57mb	4.77V	45.2°F 92%	54.4°F	ESE (114°)	46.1mph at 6:26:14 45.9mph @ 6:26:14 (0.1s) 45.7mph @ 6:26:14 (1/2-s) 45.6mph @ 6:26:14 (1s) 44.6mph @ 6:26:16 (3s) 41.7mph @ 6:26:42 (60s) 40.2mph @ 6:26:55 (120s)	36.0mph at 6:26:55 36.1mph @ 6:26:55 (0.1s) 36.6mph @ 6:26:55 (1/2-s) 37.4mph @ 6:26:55 (1s) 38.7mph @ 6:26:55 (3s) 38.8mph @ 6:26:56 (60s) 38.5mph @ 6:26:56 (120s)	3321 / 41.5mph	45.9mph at 6:26:13 45.9mph @ 6:26:13 (0.1s) 45.4mph @ 6:26:13 (1/2-s) 45.3mph @ 6:26:14 (1s) 44.1mph @ 6:26:15 (3s) 40.8mph @ 6:26:42 (60s) 39.1mph @ 6:26:55 (120s)	31.9mph at 6:25:56 34.4mph @ 6:26:55 (0.1s) 34.6mph @ 6:26:55 (1/2-s) 35.4mph @ 6:26:55 (1s) 37.7mph @ 6:26:50 (3s) 37.7mph @ 6:26:56 (60s) 37.0mph @ 6:26:56 (120s)	10919 / 40.5mph	46.3mph at 6:26:13 46.3mph @ 6:26:13 (0.1s) 45.7mph @ 6:26:14 (1/2-s) 45.6mph @ 6:26:14 (1s) 44.2mph @ 6:26:15 (3s) 41.2mph @ 6:26:43 (60s) 39.4mph @ 6:26:55 (120s)	33.3mph at 6:26:55 34.2mph @ 6:26:55 (1/2-s) 34.9mph @ 6:26:55 (3s) 37.5mph @ 6:26:55 (60s) 37.9mph @ 6:26:56 (120s) 37.4mph @ 6:26:56 (120s)	23206 / 40.8mph
2022-04-19 01:26:04 AM EST  2022-04-19 01:24:56 AM EST to 2022-04-19 01:25:56 AM EST (60s)	1010.47mb	4.77V	45.2°F 92%	54.4°F	ESE (115°)	47.6mph at 6:25:38 47.5mph @ 6:25:38 (0.1s) 46.7mph @ 6:25:38 (1/2-s) 45.5mph @ 6:25:39 (1s) 43.2mph @ 6:25:39 (3s) 38.9mph @ 6:25:55 (60s) 38.5mph @ 6:25:55 (120s)	28.0mph at 6:25:04 28.4mph @ 6:25:04 (1/2-s) 28.6mph @ 6:25:04 (1s) 30.1mph @ 6:25:05 (1/2-s) 30.1mph @ 6:25:06 (60s) 37.0mph @ 6:25:15 (120s)	3105 / 38.9mph	49.4mph at 6:25:38 49.3mph @ 6:25:38 (0.1s) 47.8mph @ 6:25:38 (1/2-s) 45.9mph @ 6:25:38 (1s) 42.0mph @ 6:25:39 (3s) 37.7mph @ 6:25:55 (60s) 37.0mph @ 6:25:55 (120s)	23.9mph at 6:25:30 24.2mph @ 6:25:30 (0.1s) 25.2mph @ 6:25:03 (1/2-s) 25.6mph @ 6:25:04 (1s) 27.7mph @ 6:25:05 (3s) 35.4mph @ 6:25:05 (60s) 35.2mph @ 6:25:10 (120s)	10165 / 37.7mph	49.7mph at 6:25:38 49.6mph @ 6:25:38 (0.1s) 47.7mph @ 6:25:38 (1/2-s) 45.4mph @ 6:25:38 (1s) 42.2mph @ 6:25:46 (3s) 37.9mph @ 6:25:55 (60s) 37.4mph @ 6:25:55 (120s)	24.4mph at 6:25:40 25.8mph @ 6:25:03 (1/2-s) 25.9mph @ 6:25:04 (1s) 28.0mph @ 6:25:04 (3s) 36.1mph @ 6:25:05 (60s) 35.8mph @ 6:25:15 (120s)	21583 / 38.0mph
2022-04-19 01:25:04 AM EST  2022-04-19 01:23:56 AM EST to 2022-04-19 01:24:56 AM EST (60s)	1010.71mb	4.77V	45.2°F 92%	54.4°F	ESE (109°)	46.6mph at 6:24:29 46.5mph @ 6:24:29 (0.1s) 45.7mph @ 6:24:29 (1/2-s) 45.1mph @ 6:24:30 (1s) 44.6mph @ 6:24:30 (3s) 38.4mph @ 6:24:49 (60s) 37.5mph @ 6:24:34 (120s)	32.8mph at 6:24:20 33.0mph @ 6:24:20 (0.1s) 33.5mph @ 6:24:20 (1/2-s) 33.6mph @ 6:24:20 (1s) 34.3mph @ 6:24:21 (3s) 36.1mph @ 6:24:21 (60s) 36.2mph @ 6:24:36 (120s)	3041 / 38.1mph	45.0mph at 6:24:29 45.0mph @ 6:24:29 (0.1s) 44.3mph @ 6:24:29 (1/2-s) 43.7mph @ 6:24:27 (1s) 43.6mph @ 6:24:29 (3s) 36.5mph @ 6:24:49 (60s) 35.8mph @ 6:24:44 (120s)	26.7mph at 6:23:56 29.0mph @ 6:24:18 (0.1s) 30.1mph @ 6:24:07 (1/2-s) 30.4mph @ 6:24:07 (1s) 31.7mph @ 6:24:21 (3s) 34.2mph @ 6:24:21 (60s) 34.6mph @ 6:24:57 (120s)	9756 / 36.2mph	46.1mph at 6:24:29 45.8mph @ 6:24:29 (0.1s) 44.8mph @ 6:24:29 (1/2-s) 44.5mph @ 6:24:28 (1s) 43.9mph @ 6:24:29 (3s) 37.2mph @ 6:24:48 (60s) 36.4mph @ 6:24:44 (120s)	28.7mph at 6:24:07 30.2mph @ 6:24:07 (1/2-s) 31.4mph @ 6:24:19 (1s) 32.6mph @ 6:24:21 (3s) 34.9mph @ 6:24:21 (60s) 35.0mph @ 6:23:58 (120s)	20986 / 36.9mph
2022-04-19 01:24:04 AM EST  2022-04-19 01:22:56 AM EST to 2022-04-19 01:23:56 AM EST	1010.76mb	4.76V	45.2°F 92%	54.4°F	ESE (112°)	42.1mph at 6:23:49 41.9mph @ 6:23:49 (0.1s) 41.6mph @ 6:23:51 (1/2-s) 41.3mph @ 6:23:51 (1s) 40.1mph @ 6:23:52 (3s) 37.9mph @ 6:23:28	27.1mph at 6:23:39 27.6mph @ 6:23:39 (1/2-s) 28.6mph @ 6:23:40 (1s) 30.8mph @ 6:23:40 (3s) 35.9mph @ 6:23:00 (60s) 35.9mph @ 6:23:43	2891 / 36.3mph	43.0mph at 6:23:49 42.9mph @ 6:23:49 (0.1s) 41.6mph @ 6:23:50 (1/2-s) 40.8mph @ 6:23:14 (3s) 38.3mph @ 6:23:15 (60s) 36.5mph @ 6:23:28	20.8mph at 6:23:39 21.0mph @ 6:23:39 (0.1s) 22.4mph @ 6:23:39 (1/2-s) 23.6mph @ 6:23:39 (3s) 28.4mph @ 6:23:40 (60s) 34.4mph @ 6:23:59	9346 / 34.7mph	42.7mph at 6:23:13 42.7mph @ 6:23:13 (0.1s) 42.2mph @ 6:23:13 (1/2-s) 41.9mph @ 6:23:14 (1s) 38.6mph @ 6:23:15 (3s) 36.9mph @ 6:23:28	23.4mph at 6:23:39 24.5mph @ 6:23:39 (1/2-s) 25.9mph @ 6:23:39 (1s) 29.7mph @ 6:23:39 (3s) 34.7mph @ 6:22:59 (60s) 34.8mph @ 6:23:42	20029 / 35.3mph

(60s)						(60s) 37.4mph @ 6:22:56 (120s)	(120s)		(60s) 36.1mph @ 6:22:56 (120s)	(60s) 34.4mph @ 6:23:43 (120s)	(60s) 36.4mph @ 6:22:56 (120s)	(120s)		
2022-04-19 01:23:04 AM EST  2022-04-19 01:21:56 AM EST to 2022-04-19 01:22:56 AM EST (60s)	1010.89mb	4.76V	45.2°F 92%	54.3°F	ESE (113°)	44.2mph at 6:22:35 44.1mph @ 6:22:35 (0.1s) 43.9mph @ 6:22:35 (1/2-s) 43.2mph @ 6:22:35 (1s) 42.1mph @ 6:22:50 (3s) 38.8mph @ 6:21:56 (60s) 37.9mph @ 6:21:56 (120s)	28.9mph at 6:22:21 29.3mph @ 6:22:21 (1/2-s) 30.1mph @ 6:22:18 (1s) 30.6mph @ 6:22:19 (3s) 35.0mph @ 6:22:31 (60s) 36.8mph @ 6:22:30 (120s)	2871 / 36.1mph	44.3mph at 6:22:34 44.2mph @ 6:22:34 (0.1s) 44.0mph @ 6:22:35 (1/2-s) 43.1mph @ 6:22:35 (1s) 41.9mph @ 6:22:50 (3s) 37.6mph @ 6:21:56 (60s) 36.7mph @ 6:21:57 (120s)	21.5mph at 6:21:56 22.9mph @ 6:22:29 (0.1s) 26.1mph @ 6:22:21 (1/2-s) 27.2mph @ 6:22:22 (1s) 28.7mph @ 6:22:19 (3s) 33.4mph @ 6:22:38 (60s) 35.5mph @ 6:22:29 (120s)	9304 / 34.6mph	44.3mph at 6:22:34 44.2mph @ 6:22:34 (0.1s) 43.9mph @ 6:22:34 (1/2-s) 43.0mph @ 6:22:35 (1s) 41.9mph @ 6:22:50 (3s) 39.9mph @ 6:21:56 (60s) 37.0mph @ 6:21:56 (120s)	24.2mph at 6:22:29 26.7mph @ 6:22:21 (1/2-s) 27.7mph @ 6:22:22 (1s) 29.2mph @ 6:22:22 (3s) 33.7mph @ 6:22:38 (60s) 35.9mph @ 6:22:29 (120s)	19789 / 34.8mph
2022-04-19 01:22:04 AM EST  2022-04-19 01:20:56 AM EST to 2022-04-19 01:21:56 AM EST (60s)	1011.17mb	4.79V	45.2°F 92%	54.3°F	ESE (114°)	46.8mph at 6:20:57 46.5mph @ 6:20:57 (0.1s) 46.3mph @ 6:20:57 (1/2-s) 46.1mph @ 6:20:57 (1s) 44.8mph @ 6:20:58 (3s) 39.2mph @ 6:21:44 (60s) 39.3mph @ 6:21:07 (120s)	33.3mph at 6:21:47 33.4mph @ 6:21:47 (0.1s) 33.6mph @ 6:21:47 (1/2-s) 34.1mph @ 6:21:48 (1s) 34.6mph @ 6:21:48 (3s) 36.9mph @ 6:20:56 (60s) 37.8mph @ 6:21:55 (120s)	3097 / 38.8mph	46.2mph at 6:20:57 46.2mph @ 6:20:57 (0.1s) 45.8mph @ 6:20:57 (1/2-s) 45.6mph @ 6:20:57 (1s) 44.1mph @ 6:20:59 (3s) 38.1mph @ 6:21:43 (60s) 38.2mph @ 6:21:05 (120s)	25.5mph at 6:20:56 29.6mph @ 6:21:45 (0.1s) 30.1mph @ 6:21:45 (1/2-s) 31.1mph @ 6:21:46 (1s) 32.0mph @ 6:21:47 (3s) 35.7mph @ 6:20:56 (60s) 36.7mph @ 6:21:55 (120s)	10133 / 37.6mph	46.4mph at 6:20:56 46.4mph @ 6:20:56 (0.1s) 45.8mph @ 6:20:56 (1/2-s) 45.7mph @ 6:20:57 (1s) 44.6mph @ 6:20:57 (3s) 38.4mph @ 6:21:43 (60s) 38.5mph @ 6:21:05 (120s)	28.9mph at 6:21:51 29.9mph @ 6:21:51 (1/2-s) 31.0mph @ 6:21:51 (1s) 32.8mph @ 6:21:46 (3s) 36.0mph @ 6:20:56 (60s) 37.0mph @ 6:21:55 (120s)	21584 / 38.0mph
2022-04-19 01:21:04 AM EST  2022-04-19 01:19:56 AM EST to 2022-04-19 01:20:56 AM EST (60s)	1011.01mb	4.76V	45.1°F 92%	54.3°F	ESE (114°)	44.8mph at 6:20:55 44.7mph @ 6:20:55 (0.1s) 44.5mph @ 6:20:55 (1/2-s) 44.0mph @ 6:20:55 (1s) 44.3mph @ 6:19:56 (3s) 41.0mph @ 6:20:02 (60s) 38.9mph @ 6:19:59 (120s)	29.2mph at 6:20:50 29.5mph @ 6:20:50 (0.1s) 30.1mph @ 6:20:51 (1s) 33.4mph @ 6:20:52 (3s) 36.8mph @ 6:20:55 (60s) 38.6mph @ 6:20:43 (120s)	2941 / 36.9mph	44.7mph at 6:20:55 44.4mph @ 6:20:55 (0.1s) 43.5mph @ 6:20:55 (1/2-s) 42.8mph @ 6:20:55 (1s) 42.9mph @ 6:19:56 (3s) 40.0mph @ 6:20:02 (60s) 37.8mph @ 6:19:59 (120s)	18.4mph at 6:20:50 19.0mph @ 6:20:50 (0.1s) 20.7mph @ 6:20:50 (1/2-s) 22.9mph @ 6:20:50 (1s) 30.0mph @ 6:20:51 (3s) 35.7mph @ 6:20:55 (60s) 37.4mph @ 6:20:12 (120s)	9629 / 35.8mph	46.6mph at 6:20:54 46.5mph @ 6:20:55 (0.1s) 45.4mph @ 6:20:55 (1/2-s) 44.3mph @ 6:20:55 (1s) 42.9mph @ 6:19:56 (3s) 40.3mph @ 6:20:01 (60s) 38.1mph @ 6:19:59 (120s)	21.9mph at 6:20:50 23.1mph @ 6:20:50 (1/2-s) 24.7mph @ 6:20:50 (1s) 30.4mph @ 6:20:52 (3s) 36.0mph @ 6:20:54 (60s) 37.6mph @ 6:20:43 (120s)	20507 / 36.1mph
2022-04-19 01:20:04 AM EST  2022-04-19 01:18:56 AM EST to 2022-04-19 01:19:56 AM EST (60s)	1011.04mb	4.78V	45.1°F 92%	54.3°F	ESE (116°)	46.9mph at 6:19:09 46.6mph @ 6:19:09 (0.1s) 46.3mph @ 6:19:52 (1/2-s) 46.1mph @ 6:19:53 (1s) 45.7mph @ 6:19:54 (3s) 40.7mph @ 6:19:55 (60s) 38.9mph @ 6:19:55 (120s)	34.3mph at 6:18:56 34.4mph @ 6:18:56 (0.1s) 34.7mph @ 6:18:56 (1/2-s) 35.5mph @ 6:18:56 (1s) 36.1mph @ 6:18:56 (3s) 36.5mph @ 6:19:05 (60s) 36.5mph @ 6:18:56 (120s)	3255 / 40.7mph	47.4mph at 6:19:50 47.2mph @ 6:19:09 (0.1s) 46.6mph @ 6:19:09 (1/2-s) 45.8mph @ 6:19:52 (1s) 45.0mph @ 6:19:54 (3s) 39.7mph @ 6:19:55 (60s) 37.7mph @ 6:19:55 (120s)	31.3mph at 6:18:56 31.4mph @ 6:18:56 (0.1s) 32.1mph @ 6:18:56 (1/2-s) 33.3mph @ 6:19:23 (1s) 35.0mph @ 6:18:56 (3s) 35.3mph @ 6:19:05 (60s) 35.3mph @ 6:18:56 (120s)	10699 / 39.7mph	48.6mph at 6:19:09 48.6mph @ 6:19:09 (0.1s) 46.9mph @ 6:19:09 (1/2-s) 46.0mph @ 6:19:52 (1s) 45.2mph @ 6:19:54 (3s) 40.0mph @ 6:19:55 (60s) 38.1mph @ 6:19:55 (120s)	27.1mph at 6:19:22 29.8mph @ 6:19:22 (1/2-s) 31.8mph @ 6:19:23 (1s) 35.2mph @ 6:19:24 (3s) 35.7mph @ 6:19:05 (60s) 35.7mph @ 6:18:56 (120s)	22748 / 40.0mph
2022-04-19 01:19:04 AM EST  2022-04-19 01:17:56 AM EST to 2022-04-19 01:18:56 AM EST (60s)	1011.08mb	4.76V	45.0°F 92%	54.3°F	ESE (114°)	43.7mph at 6:18:00 43.6mph @ 6:18:00 (0.1s) 43.1mph @ 6:18:00 (1/2-s) 42.9mph @ 6:18:00 (1s) 42.4mph @ 6:18:01 (3s) 37.9mph @ 6:18:38 (60s) 37.1mph @ 6:18:22 (120s)	30.5mph at 6:18:13 30.5mph @ 6:18:14 (0.1s) 31.1mph @ 6:18:14 (1/2-s) 31.7mph @ 6:18:14 (1s) 33.4mph @ 6:18:16 (3s) 36.0mph @ 6:17:56 (60s) 36.5mph @ 6:18:53 (120s)	2958 / 37.1mph	43.9mph at 6:17:59 43.8mph @ 6:17:59 (0.1s) 42.8mph @ 6:17:58 (1/2-s) 42.2mph @ 6:18:00 (1s) 41.4mph @ 6:18:00 (3s) 36.8mph @ 6:18:12 (60s) 35.8mph @ 6:18:21 (120s)	22.7mph at 6:18:43 23.0mph @ 6:18:43 (0.1s) 25.2mph @ 6:18:44 (1/2-s) 26.8mph @ 6:18:14 (1s) 30.8mph @ 6:18:16 (3s) 34.9mph @ 6:17:56 (60s) 35.3mph @ 6:18:52 (120s)	9633 / 35.8mph	45.9mph at 6:17:59 45.8mph @ 6:17:59 (0.1s) 44.1mph @ 6:17:58 (1/2-s) 43.0mph @ 6:17:58 (1s) 41.9mph @ 6:18:00 (3s) 37.2mph @ 6:18:12 (60s) 36.3mph @ 6:18:21 (120s)	24.1mph at 6:18:43 26.2mph @ 6:18:13 (1/2-s) 27.4mph @ 6:18:14 (1s) 31.3mph @ 6:18:16 (3s) 35.2mph @ 6:17:58 (60s) 35.7mph @ 6:18:52 (120s)	20601 / 36.3mph
2022-04-19 01:18:04 AM EST  2022-04-19 01:16:56 AM EST to 2022-04-19 01:17:56 AM EST (60s)	1010.97mb	4.76V	45.0°F 92%	54.3°F	ESE (114°)	43.6mph at 6:17:52 43.5mph @ 6:17:52 (0.1s) 43.2mph @ 6:17:52 (1/2-s) 42.9mph @ 6:17:53 (1s) 41.3mph @ 6:17:53 (3s) 37.8mph @ 6:16:56 (60s) 39.1mph @ 6:16:56 (120s)	30.4mph at 6:17:03 30.5mph @ 6:17:07 (0.1s) 30.6mph @ 6:17:07 (1/2-s) 30.9mph @ 6:17:07 (1s) 31.4mph @ 6:17:08 (3s) 35.7mph @ 6:17:50 (60s) 36.9mph @ 6:17:55 (120s)	2868 / 36.0mph	42.7mph at 6:17:52 42.6mph @ 6:17:52 (0.1s) 41.9mph @ 6:17:52 (1/2-s) 41.6mph @ 6:17:52 (1s) 40.8mph @ 6:17:40 (3s) 36.5mph @ 6:16:56 (60s) 38.0mph @ 6:16:56 (120s)	26.6mph at 6:16:58 26.7mph @ 6:16:58 (0.1s) 27.3mph @ 6:16:58 (1/2-s) 28.4mph @ 6:16:59 (1s) 29.5mph @ 6:17:01 (3s) 34.5mph @ 6:17:50 (60s) 35.7mph @ 6:17:55 (120s)	9398 / 34.9mph	43.2mph at 6:17:52 43.1mph @ 6:17:52 (0.1s) 42.4mph @ 6:17:52 (1/2-s) 42.2mph @ 6:17:52 (1s) 40.7mph @ 6:17:53 (3s) 36.9mph @ 6:16:56 (60s) 35.5mph @ 6:16:56 (120s)	25.1mph at 6:16:58 26.2mph @ 6:16:58 (1/2-s) 28.0mph @ 6:16:59 (1s) 29.8mph @ 6:17:01 (3s) 34.8mph @ 6:17:50 (60s) 36.0mph @ 6:17:55 (120s)	19995 / 35.2mph



2022-04-19 01:17:04 AM EST	1011.03mb	4.77V	45.0°F 92%	54.3°F	ESE (114°)	44.5mph at 6:16:00 44.3mph @ 6:16:00 (0.1s) 44.2mph @ 6:16:00 (7%-s) 44.5mph @ 6:15:56 (1s) 43.7mph @ 6:15:56 (3s) 41.2mph @ 6:16:07 (60s) 39.7mph @ 6:16:05 (120s)	32.1mph at 6:16:19 32.2mph @ 6:16:19 (0.1s) 32.4mph @ 6:16:19 (7%-s) 32.9mph @ 6:16:20 (1s) 33.8mph @ 6:16:21 (3s) 37.8mph @ 6:16:55 (60s) 38.8mph @ 6:16:35 (120s)	3014 / 37.8mph	44.2mph at 6:16:49 44.1mph @ 6:16:49 (0.1s) 43.6mph @ 6:16:01 (7%-s) 43.3mph @ 6:16:01 (1s) 42.7mph @ 6:16:02 (3s) 40.2mph @ 6:16:07 (60s) 38.3mph @ 6:16:05 (120s)	24.7mph at 6:15:56 30.5mph @ 6:16:07 (0.1s) 31.0mph @ 6:16:07 (7%-s) 31.5mph @ 6:16:08 (1s) 32.6mph @ 6:16:09 (3s) 36.5mph @ 6:16:55 (60s) 37.6mph @ 6:16:35 (120s)	9840 / 36.5mph	45.4mph at 6:16:49 45.2mph @ 6:16:48 (0.1s) 44.2mph @ 6:16:00 (7%-s) 43.8mph @ 6:16:00 (1s) 43.5mph @ 6:15:56 (3s) 40.6mph @ 6:16:06 (60s) 38.9mph @ 6:16:04 (120s)	28.0mph at 6:16:07 28.9mph @ 6:16:07 (7%-s) 30.5mph @ 6:16:08 (1s) 32.7mph @ 6:16:10 (3s) 36.9mph @ 6:16:55 (60s) 36.1mph @ 6:16:35 (120s)	20996 / 36.9mph	
2022-04-19 01:15:56 AM EST to 2022-04-19 01:16:56 AM EST (60s)						2022-04-19 01:16:04 AM EST	1010.92mb	4.78V	44.9°F 92%	54.3°F	ESE (116°)	47.6mph at 6:15:17 47.5mph @ 6:15:18 (0.1s) 47.0mph @ 6:15:18 (7%-s) 46.9mph @ 6:15:18 (1s) 45.7mph @ 6:15:20 (3s) 40.5mph @ 6:15:55 (60s) 39.5mph @ 6:15:55 (120s)	31.9mph at 6:15:06 32.0mph @ 6:15:06 (0.1s) 32.3mph @ 6:15:07 (7%-s) 32.4mph @ 6:15:07 (1s) 34.0mph @ 6:15:08 (3s) 37.8mph @ 6:15:14 (60s) 38.9mph @ 6:15:16 (120s)	3241 / 40.5mph	48.2mph at 6:15:18 48.0mph @ 6:15:18 (0.1s) 46.8mph @ 6:15:18 (7%-s) 45.9mph @ 6:15:19 (1s) 45.4mph @ 6:15:19 (3s) 39.5mph @ 6:15:55 (60s) 38.0mph @ 6:15:55 (120s)
2022-04-19 01:14:56 AM EST to 2022-04-19 01:15:56 AM EST (60s)	2022-04-19 01:15:04 AM EST	1010.88mb	4.80V	44.9°F 92%	54.3°F	ESE (106°)						44.4mph at 6:13:56 44.2mph @ 6:13:57 (0.1s) 44.1mph @ 6:13:57 (7%-s) 43.7mph @ 6:13:57 (1s) 42.6mph @ 6:13:58 (3s) 40.4mph @ 6:13:59 (60s) 39.5mph @ 6:14:00 (120s)	31.4mph at 6:14:43 31.4mph @ 6:14:43 (0.1s) 32.0mph @ 6:14:44 (7%-s) 32.7mph @ 6:14:44 (1s) 33.7mph @ 6:14:44 (3s) 38.4mph @ 6:14:55 (60s) 39.1mph @ 6:14:48 (120s)	3068 / 38.4mph	43.4mph at 6:14:12 43.3mph @ 6:14:12 (0.1s) 42.9mph @ 6:14:12 (7%-s) 41.9mph @ 6:14:12 (1s) 41.0mph @ 6:14:31 (3s) 39.4mph @ 6:13:58 (60s) 38.3mph @ 6:14:00 (120s)
2022-04-19 01:13:56 AM EST to 2022-04-19 01:14:56 AM EST (60s)	2022-04-19 01:13:04 AM EST						1010.28mb	4.80V	44.9°F 92%	54.3°F	ESE (112°)	47.8mph at 6:13:38 47.7mph @ 6:13:38 (0.1s) 47.2mph @ 6:13:38 (7%-s) 46.9mph @ 6:13:38 (1s) 46.1mph @ 6:13:38 (3s) 40.1mph @ 6:13:55 (60s) 39.6mph @ 6:13:41 (120s)	33.0mph at 6:12:56 32.9mph @ 6:12:56 (0.1s) 33.1mph @ 6:12:56 (7%-s) 34.1mph @ 6:12:56 (1s) 34.0mph @ 6:12:56 (3s) 38.4mph @ 6:12:58 (60s) 39.2mph @ 6:13:15 (120s)	3209 / 40.1mph	46.7mph at 6:13:36 46.6mph @ 6:13:36 (0.1s) 46.3mph @ 6:13:37 (7%-s) 45.8mph @ 6:13:38 (1s) 45.3mph @ 6:13:38 (3s) 39.1mph @ 6:13:55 (60s) 38.4mph @ 6:13:41 (120s)
2022-04-19 01:12:56 AM EST to 2022-04-19 01:13:56 AM EST (60s)	2022-04-19 01:12:04 AM EST	1010.78mb	4.78V	44.9°F 92%	54.3°F	ESE (106°)						44.9mph at 6:12:03 44.7mph @ 6:12:03 (0.1s) 44.5mph @ 6:12:03 (7%-s) 44.1mph @ 6:12:03 (1s) 42.9mph @ 6:12:32 (3s) 40.2mph @ 6:11:58 (60s) 39.9mph @ 6:12:34 (120s)	31.7mph at 6:12:00 31.8mph @ 6:12:00 (0.1s) 32.0mph @ 6:12:00 (7%-s) 32.3mph @ 6:12:00 (1s) 34.6mph @ 6:12:55 (3s) 38.5mph @ 6:12:55 (60s) 39.2mph @ 6:12:09 (120s)	3081 / 38.6mph	44.3mph at 6:12:02 44.2mph @ 6:12:02 (0.1s) 44.1mph @ 6:12:03 (7%-s) 43.9mph @ 6:12:03 (1s) 42.1mph @ 6:12:32 (3s) 38.9mph @ 6:11:56 (60s) 38.6mph @ 6:12:34 (120s)
2022-04-19 01:11:56 AM EST to 2022-04-19 01:12:56 AM EST (60s)	2022-04-19 01:11:04 AM EST						1010.48mb	4.76V	44.8°F 92%	54.3°F	ESE (107°)	46.2mph at 6:11:45 46.1mph @ 6:11:45 (0.1s) 45.8mph @ 6:11:45 (7%-s) 45.1mph @ 6:11:45 (1s) 43.2mph @ 6:11:46 (3s) 40.4mph @ 6:11:54 (60s) 41.5mph @ 6:10:56 (120s)	36.0mph at 6:11:23 36.1mph @ 6:10:58 (0.1s) 36.5mph @ 6:11:23 (7%-s) 36.6mph @ 6:10:58 (1s) 37.5mph @ 6:11:25 (3s) 38.6mph @ 6:11:03 (60s) 39.7mph @ 6:11:55 (120s)	3221 / 40.3mph	47.1mph at 6:11:45 46.9mph @ 6:11:45 (0.1s) 46.1mph @ 6:11:45 (7%-s) 45.1mph @ 6:11:45 (1s) 42.5mph @ 6:11:46 (3s) 39.1mph @ 6:11:53 (60s) 40.3mph @ 6:10:56 (120s)
2022-04-19 01:10:56 AM EST to 2022-04-19 01:11:56 AM EST (60s)	2022-04-19 01:10:04 AM EST	1010.75mb	4.77V	44.8°F 92%	54.3°F	ESE (108°)						46.8mph at 6:09:56 46.7mph @ 6:09:56 (0.1s) 46.7mph @ 6:09:56	33.9mph at 6:10:26 34.0mph @ 6:10:26 (0.1s) 34.3mph @ 6:10:26	3131 / 39.2mph	46.4mph at 6:10:01 46.3mph @ 6:10:01 (0.1s) 45.9mph @ 6:10:01

2022-04-19 01:09:56 AM EST to 2022-04-19 01:10:56 AM EST (60s)						(½-s) 46.5mph @ 6:09:56 (1s) 46.5mph @ 6:09:56 (3s) 44.0mph @ 6:10:01 (60s) 41.8mph @ 6:10:05 (120s)	(½-s) 34.6mph @ 6:10:27 (1s) 35.2mph @ 6:10:32 (3s) 39.1mph @ 6:10:55 (60s) 41.4mph @ 6:09:56 (120s)		(½-s) 45.4mph @ 6:10:01 (1s) 45.6mph @ 6:09:56 (3s) 42.7mph @ 6:10:01 (60s) 40.5mph @ 6:10:05 (120s)	(½-s) 31.1mph @ 6:10:26 (1s) 32.8mph @ 6:10:28 (3s) 37.9mph @ 6:10:55 (60s) 40.0mph @ 6:09:56 (120s)	(½-s) 46.1mph @ 6:10:01 (1s) 45.9mph @ 6:09:56 (3s) 43.1mph @ 6:10:01 (60s) 40.9mph @ 6:10:04 (120s)	(1s) 34.0mph @ 6:10:28 (3s) 38.4mph @ 6:10:55 (60s) 40.4mph @ 6:09:56 (120s)		
2022-04-19 01:10:04 AM EST  2022-04-19 01:08:56 AM EST to 2022-04-19 01:09:56 AM EST (60s)	1010.15mb	4.76V	44.9°F 92%	54.3°F	ESE (111°)	51.1mph at 6:09:05 50.8mph @ 6:09:05 (0.1s) 50.5mph @ 6:09:05 (½-s) 50.1mph @ 6:09:05 (1s) 49.5mph @ 6:09:05 (3s) 43.8mph @ 6:09:55 (60s) 41.3mph @ 6:09:55 (120s)	36.4mph at 6:09:37 36.5mph @ 6:09:37 (0.1s) 37.2mph @ 6:09:37 (½-s) 37.5mph @ 6:09:38 (1s) 38.2mph @ 6:08:56 (3s) 38.9mph @ 6:08:56 (60s) 37.9mph @ 6:08:56 (120s)	3516 / 43.8mph	50.4mph at 6:09:05 50.3mph @ 6:09:05 (0.1s) 50.1mph @ 6:09:05 (½-s) 49.6mph @ 6:09:05 (1s) 49.0mph @ 6:09:05 (3s) 42.6mph @ 6:09:55 (60s) 40.1mph @ 6:09:55 (120s)	33.8mph at 6:09:37 34.1mph @ 6:09:37 (0.1s) 35.2mph @ 6:09:37 (½-s) 35.8mph @ 6:09:38 (1s) 35.2mph @ 6:08:56 (3s) 37.5mph @ 6:08:56 (60s) 36.2mph @ 6:08:56 (120s)	11481 / 42.6mph	50.8mph at 6:09:05 50.7mph @ 6:09:02 (0.1s) 50.0mph @ 6:09:02 (½-s) 49.6mph @ 6:09:05 (1s) 49.2mph @ 6:09:05 (3s) 42.9mph @ 6:09:55 (60s) 40.4mph @ 6:09:55 (120s)	31.3mph at 6:09:37 34.1mph @ 6:09:37 (½-s) 35.5mph @ 6:09:38 (1s) 36.0mph @ 6:08:56 (3s) 37.9mph @ 6:08:56 (60s) 36.8mph @ 6:08:56 (120s)	24441 / 42.9mph
2022-04-19 01:09:04 AM EST  2022-04-19 01:07:56 AM EST to 2022-04-19 01:08:56 AM EST (60s)	1010.19mb	4.80V	44.9°F 92%	54.3°F	ESE (105°)	47.5mph at 6:08:50 47.3mph @ 6:08:50 (0.1s) 46.7mph @ 6:08:51 (½-s) 46.3mph @ 6:08:49 (1s) 46.1mph @ 6:08:51 (3s) 39.0mph @ 6:08:22 (60s) 37.9mph @ 6:08:55 (120s)	31.5mph at 6:08:53 31.7mph @ 6:08:54 (0.1s) 32.5mph @ 6:08:40 (½-s) 33.2mph @ 6:08:40 (1s) 35.1mph @ 6:07:57 (3s) 36.8mph @ 6:07:58 (60s) 37.3mph @ 6:08:25 (120s)	3111 / 39.0mph	47.0mph at 6:08:50 46.9mph @ 6:08:50 (0.1s) 46.3mph @ 6:08:50 (½-s) 45.8mph @ 6:08:50 (1s) 45.2mph @ 6:08:51 (3s) 37.7mph @ 6:08:22 (60s) 36.2mph @ 6:08:55 (120s)	19.2mph at 6:08:53 19.4mph @ 6:08:53 (0.1s) 20.9mph @ 6:08:53 (½-s) 23.6mph @ 6:08:53 (1s) 31.9mph @ 6:08:54 (3s) 34.9mph @ 6:07:57 (60s) 35.8mph @ 6:08:25 (120s)	10110 / 37.5mph	48.5mph at 6:08:51 48.1mph @ 6:08:50 (0.1s) 47.3mph @ 6:08:50 (½-s) 47.0mph @ 6:08:49 (1s) 46.4mph @ 6:08:51 (3s) 38.1mph @ 6:08:22 (60s) 35.8mph @ 6:08:55 (120s)	22.8mph at 6:08:53 24.0mph @ 6:08:53 (½-s) 25.5mph @ 6:08:53 (1s) 32.4mph @ 6:08:54 (3s) 35.6mph @ 6:07:57 (60s) 36.3mph @ 6:08:25 (120s)	21553 / 37.9mph
2022-04-19 01:08:04 AM EST  2022-04-19 01:06:56 AM EST to 2022-04-19 01:07:56 AM EST (60s)	1010.58mb	4.79V	44.9°F 92%	54.4°F	ESE (106°)	43.9mph at 6:07:33 43.7mph @ 6:07:33 (0.1s) 43.4mph @ 6:07:28 (½-s) 43.2mph @ 6:07:34 (1s) 42.5mph @ 6:07:35 (3s) 38.1mph @ 6:06:56 (60s) 38.4mph @ 6:06:56 (120s)	30.6mph at 6:07:13 30.7mph @ 6:07:13 (0.1s) 31.1mph @ 6:07:14 (½-s) 31.8mph @ 6:07:14 (1s) 32.7mph @ 6:07:20 (3s) 35.6mph @ 6:07:23 (60s) 36.9mph @ 6:07:26 (120s)	2934 / 36.8mph	44.0mph at 6:07:30 43.8mph @ 6:07:33 (0.1s) 43.3mph @ 6:07:33 (½-s) 43.0mph @ 6:07:34 (1s) 42.0mph @ 6:07:34 (3s) 36.9mph @ 6:06:56 (60s) 37.1mph @ 6:06:56 (120s)	19.4mph at 6:06:56 25.1mph @ 6:07:13 (0.1s) 25.9mph @ 6:07:13 (½-s) 27.3mph @ 6:07:14 (1s) 29.1mph @ 6:07:19 (3s) 33.9mph @ 6:07:23 (60s) 35.2mph @ 6:07:26 (120s)	9408 / 35.0mph	45.0mph at 6:07:29 44.9mph @ 6:07:29 (0.1s) 43.9mph @ 6:07:29 (½-s) 43.2mph @ 6:07:33 (1s) 42.2mph @ 6:07:34 (3s) 37.3mph @ 6:06:56 (60s) 37.6mph @ 6:06:56 (120s)	25.5mph at 6:07:13 26.1mph @ 6:07:13 (½-s) 27.2mph @ 6:07:13 (1s) 29.9mph @ 6:07:19 (3s) 34.5mph @ 6:07:22 (60s) 35.8mph @ 6:07:26 (120s)	20252 / 35.7mph
2022-04-19 01:07:04 AM EST  2022-04-19 01:05:56 AM EST to 2022-04-19 01:06:56 AM EST (60s)	1010.58mb	4.81V	44.9°F 92%	54.4°F	ESE (108°)	43.2mph at 6:06:40 43.1mph @ 6:06:40 (0.1s) 42.6mph @ 6:06:08 (½-s) 42.5mph @ 6:06:08 (1s) 41.9mph @ 6:06:10 (3s) 38.7mph @ 6:05:56 (60s) 39.5mph @ 6:05:56 (120s)	33.2mph at 6:06:35 33.3mph @ 6:06:54 (0.1s) 33.5mph @ 6:06:54 (½-s) 33.7mph @ 6:06:36 (1s) 34.1mph @ 6:06:55 (3s) 37.8mph @ 6:06:32 (60s) 38.4mph @ 6:06:55 (120s)	3047 / 38.2mph	43.9mph at 6:06:40 43.7mph @ 6:06:40 (0.1s) 42.8mph @ 6:06:40 (½-s) 42.0mph @ 6:06:40 (1s) 41.1mph @ 6:06:09 (3s) 37.4mph @ 6:05:56 (60s) 38.2mph @ 6:05:56 (120s)	21.4mph at 6:05:56 29.3mph @ 6:06:29 (0.1s) 31.1mph @ 6:06:28 (½-s) 31.5mph @ 6:06:28 (1s) 33.1mph @ 6:06:55 (3s) 36.3mph @ 6:06:30 (60s) 37.1mph @ 6:06:55 (120s)	9941 / 36.9mph	43.8mph at 6:06:40 43.6mph @ 6:06:40 (0.1s) 42.6mph @ 6:06:07 (½-s) 42.2mph @ 6:06:08 (1s) 41.6mph @ 6:06:09 (3s) 37.9mph @ 6:05:56 (60s) 38.7mph @ 6:05:56 (120s)	29.1mph at 6:06:28 29.6mph @ 6:06:28 (½-s) 30.6mph @ 6:06:28 (1s) 33.3mph @ 6:06:30 (3s) 36.8mph @ 6:06:30 (60s) 37.6mph @ 6:06:55 (120s)	21203 / 37.3mph
2022-04-19 01:06:04 AM EST  2022-04-19 01:04:56 AM EST to 2022-04-19 01:05:56 AM EST (60s)	1010.55mb	4.80V	45.0°F 92%	54.4°F	ESE (108°)	47.0mph at 6:05:06 46.7mph @ 6:05:06 (0.1s) 46.2mph @ 6:05:06 (½-s) 45.5mph @ 6:05:06 (1s) 44.7mph @ 6:05:07 (3s) 40.5mph @ 6:05:07 (60s) 40.0mph @ 6:05:35 (120s)	31.6mph at 6:05:35 31.7mph @ 6:05:35 (0.1s) 32.0mph @ 6:05:35 (½-s) 32.4mph @ 6:05:35 (1s) 33.4mph @ 6:05:36 (3s) 38.7mph @ 6:05:55 (60s) 39.3mph @ 6:05:34 (120s)	3094 / 38.8mph	46.5mph at 6:05:05 46.4mph @ 6:05:06 (0.1s) 45.8mph @ 6:05:06 (½-s) 45.1mph @ 6:05:06 (1s) 44.0mph @ 6:05:07 (3s) 39.2mph @ 6:05:07 (60s) 38.7mph @ 6:05:34 (120s)	27.7mph at 6:05:34 27.8mph @ 6:05:34 (0.1s) 28.8mph @ 6:05:34 (½-s) 29.2mph @ 6:05:35 (1s) 30.5mph @ 6:05:35 (3s) 37.4mph @ 6:05:55 (60s) 37.9mph @ 6:05:34 (120s)	10088 / 37.5mph	46.7mph at 6:05:06 46.6mph @ 6:05:05 (0.1s) 46.0mph @ 6:05:14 (½-s) 45.1mph @ 6:05:06 (1s) 43.9mph @ 6:05:07 (3s) 39.7mph @ 6:05:06 (60s) 39.2mph @ 6:05:34 (120s)	28.0mph at 6:05:34 29.7mph @ 6:05:34 (½-s) 29.9mph @ 6:05:34 (1s) 31.1mph @ 6:05:35 (3s) 37.9mph @ 6:05:54 (60s) 38.5mph @ 6:04:56 (120s)	21560 / 37.9mph
2022-04-19 01:05:04 AM EST  2022-04-19 01:03:56 AM EST to 2022-04-19 01:04:56 AM EST	1010.66mb	4.79V	45.0°F 92%	54.4°F	ESE (109°)	47.2mph at 6:04:10 47.0mph @ 6:04:10 (0.1s) 46.7mph @ 6:04:10 (½-s) 46.2mph @ 6:04:10 (1s) 45.3mph @ 6:04:11 (3s) 40.6mph @ 6:04:44	34.4mph at 6:04:45 34.5mph @ 6:04:45 (0.1s) 34.8mph @ 6:04:45 (½-s) 35.1mph @ 6:04:45 (1s) 36.2mph @ 6:04:31 (3s) 38.2mph @ 6:03:56	3228 / 40.4mph	46.9mph at 6:04:05 46.9mph @ 6:04:05 (0.1s) 46.2mph @ 6:04:05 (½-s) 45.5mph @ 6:04:05 (1s) 44.3mph @ 6:04:11 (3s) 39.2mph @ 6:04:41	25.2mph at 6:03:56 30.2mph @ 6:04:03 (0.1s) 32.2mph @ 6:04:44 (½-s) 32.4mph @ 6:04:45 (1s) 34.1mph @ 6:04:46 (3s) 36.9mph @ 6:03:56	10500 / 39.0mph	47.5mph at 6:04:10 47.5mph @ 6:04:10 (0.1s) 47.1mph @ 6:04:10 (½-s) 47.4mph @ 6:04:10 (1s) 45.4mph @ 6:04:11 (3s) 39.8mph @ 6:04:42	29.9mph at 6:04:03 31.3mph @ 6:04:04 (½-s) 32.2mph @ 6:04:45 (1s) 34.4mph @ 6:04:45 (3s) 37.4mph @ 6:03:56 (60s) 38.4mph @ 6:04:47	22505 / 39.6mph

(60s)						(60s) 39.9mph @ 6:04:18 (120s)	(60s) 39.2mph @ 6:04:47 (120s)		(60s) 38.4mph @ 6:04:18 (120s)	(60s) 37.8mph @ 6:04:47 (120s)		(60s) 39.0mph @ 6:04:18 (120s)	(120s)	
2022-04-19 01:04:04 AM EST  2022-04-19 01:02:56 AM EST to 2022-04-19 01:03:56 AM EST (60s)	1010.52mb	4.80V	45.0°F 92%	54.4°F	ESE (108°)	44.2mph at 6:03:55 44.0mph @ 6:03:55 (0.1s) 43.6mph @ 6:03:55 (1/2-s) 43.2mph @ 6:03:49 (1s) 42.3mph @ 6:03:49 (3s) 40.6mph @ 6:03:02 (60s) 39.9mph @ 6:03:23 (120s)	28.5mph at 6:03:24 29.3mph @ 6:03:24 (1/2-s) 29.7mph @ 6:03:25 (1s) 31.8mph @ 6:03:26 (3s) 37.9mph @ 6:03:47 (60s) 39.1mph @ 6:02:56 (120s)	3057 / 38.3mph	44.4mph at 6:03:55 44.3mph @ 6:03:55 (0.1s) 43.3mph @ 6:03:08 (1/2-s) 42.7mph @ 6:03:48 (1s) 41.7mph @ 6:03:49 (3s) 39.3mph @ 6:03:02 (60s) 38.7mph @ 6:03:18 (120s)	21.6mph at 6:03:33 22.1mph @ 6:03:33 (0.1s) 24.5mph @ 6:03:33 (1/2-s) 25.9mph @ 6:03:34 (1s) 29.7mph @ 6:03:26 (3s) 36.4mph @ 6:03:46 (60s) 37.8mph @ 6:03:45 (120s)	9959 / 37.0mph	44.8mph at 6:03:55 44.6mph @ 6:03:55 (0.1s) 43.5mph @ 6:03:08 (1/2-s) 43.0mph @ 6:03:08 (1s) 41.6mph @ 6:03:49 (3s) 39.9mph @ 6:03:01 (60s) 38.4mph @ 6:03:19 (120s)	21.0mph at 6:03:33 23.0mph @ 6:03:33 (1s) 25.2mph @ 6:03:34 (1s) 29.4mph @ 6:03:26 (3s) 37.0mph @ 6:03:47 (60s) 38.4mph @ 6:03:45 (120s)	21264 / 37.4mph
2022-04-19 01:03:04 AM EST  2022-04-19 01:01:56 AM EST to 2022-04-19 01:02:56 AM EST (60s)	1010.59mb	4.80V	45.0°F 92%	54.4°F	ESE (107°)	46.3mph at 6:02:38 46.0mph @ 6:02:38 (0.1s) 45.7mph @ 6:02:38 (1/2-s) 44.5mph @ 6:02:38 (3s) 40.7mph @ 6:02:51 (60s) 39.4mph @ 6:01:56 (120s)	33.7mph at 6:02:01 33.8mph @ 6:02:01 (0.1s) 34.6mph @ 6:02:01 (1/2-s) 35.1mph @ 6:02:01 (1s) 37.1mph @ 6:02:33 (3s) 37.7mph @ 6:01:56 (60s) 38.9mph @ 6:02:18 (120s)	3244 / 40.6mph	46.2mph at 6:02:38 46.1mph @ 6:02:38 (0.1s) 45.5mph @ 6:02:38 (1/2-s) 45.2mph @ 6:02:38 (3s) 43.8mph @ 6:02:08 (60s) 39.4mph @ 6:02:50 (60s) 38.2mph @ 6:01:56 (120s)	29.2mph at 6:02:00 29.3mph @ 6:02:00 (0.1s) 30.5mph @ 6:02:00 (1/2-s) 32.0mph @ 6:02:01 (1s) 34.7mph @ 6:02:33 (3s) 36.6mph @ 6:01:56 (60s) 37.7mph @ 6:02:34 (120s)	10541 / 39.1mph	46.3mph at 6:02:06 46.1mph @ 6:02:06 (0.1s) 45.5mph @ 6:02:06 (1/2-s) 45.2mph @ 6:02:38 (3s) 44.2mph @ 6:02:08 (60s) 40.0mph @ 6:02:50 (60s) 38.7mph @ 6:01:56 (120s)	31.8mph at 6:02:29 32.9mph @ 6:02:29 (1/2-s) 33.9mph @ 6:02:29 (1s) 35.9mph @ 6:02:31 (3s) 37.2mph @ 6:01:56 (60s) 38.3mph @ 6:02:34 (120s)	22629 / 39.8mph
2022-04-19 01:02:04 AM EST  2022-04-19 01:00:55 AM EST to 2022-04-19 01:01:55 AM EST (60s)	1010.47mb	4.79V	45.0°F 92%	54.3°F	ESE (110°)	44.7mph at 6:01:37 44.5mph @ 6:01:38 (0.1s) 44.3mph @ 6:01:38 (1/2-s) 44.1mph @ 6:01:38 (1s) 42.9mph @ 6:01:44 (3s) 41.0mph @ 6:00:55 (60s) 42.0mph @ 6:00:55 (120s)	32.8mph at 6:01:06 32.9mph @ 6:01:06 (0.1s) 33.1mph @ 6:01:06 (1/2-s) 33.3mph @ 6:01:06 (1s) 34.5mph @ 6:01:08 (3s) 37.6mph @ 6:01:51 (60s) 39.3mph @ 6:01:54 (120s)	3012 / 37.8mph	44.9mph at 6:01:37 44.8mph @ 6:01:37 (0.1s) 44.6mph @ 6:01:37 (1/2-s) 44.2mph @ 6:01:38 (1s) 42.1mph @ 6:01:44 (3s) 39.8mph @ 6:00:55 (60s) 40.8mph @ 6:00:55 (120s)	21.4mph at 6:00:55 29.7mph @ 6:01:06 (0.1s) 30.3mph @ 6:01:06 (1/2-s) 44.6mph @ 6:01:06 (1s) 32.4mph @ 6:01:08 (3s) 36.3mph @ 6:01:50 (60s) 38.2mph @ 6:01:54 (120s)	9867 / 36.6mph	45.9mph at 6:01:37 45.9mph @ 6:01:37 (0.1s) 45.3mph @ 6:01:37 (1/2-s) 44.6mph @ 6:01:38 (1s) 42.5mph @ 6:01:43 (3s) 40.2mph @ 6:00:55 (60s) 41.3mph @ 6:00:55 (120s)	30.2mph at 6:01:05 30.8mph @ 6:01:05 (1s) 31.1mph @ 6:01:06 (1s) 33.5mph @ 6:01:06 (3s) 36.9mph @ 6:01:50 (60s) 38.7mph @ 6:01:54 (120s)	21165 / 37.2mph
2022-04-19 01:01:04 AM EST  2022-04-19 12:59:55 AM EST to 2022-04-19 01:00:55 AM EST (60s)	1010.91mb	4.79V	45.0°F 92%	54.3°F	ESE (113°)	47.2mph at 5:59:58 47.0mph @ 5:59:58 (0.1s) 46.7mph @ 5:59:58 (1/2-s) 46.4mph @ 5:59:59 (1s) 45.1mph @ 5:59:59 (3s) 43.2mph @ 5:59:58 (60s) 42.5mph @ 6:00:30 (120s)	34.2mph at 6:00:27 34.4mph @ 6:00:27 (0.1s) 35.4mph @ 6:00:28 (1/2-s) 36.0mph @ 6:00:31 (1s) 37.1mph @ 6:00:32 (3s) 40.9mph @ 6:00:40 (60s) 41.1mph @ 6:00:55 (120s)	3279 / 41.0mph	46.5mph at 5:59:58 46.4mph @ 5:59:58 (0.1s) 46.2mph @ 5:59:58 (1/2-s) 46.1mph @ 5:59:58 (1s) 44.4mph @ 5:59:59 (3s) 42.0mph @ 6:00:03 (60s) 41.3mph @ 6:00:29 (120s)	25.1mph at 5:59:55 31.9mph @ 6:00:39 (0.1s) 32.6mph @ 6:00:19 (1/2-s) 33.1mph @ 6:00:19 (1s) 35.5mph @ 6:00:32 (3s) 39.7mph @ 6:00:39 (60s) 39.7mph @ 6:00:55 (120s)	10730 / 39.8mph	47.3mph at 6:00:11 47.0mph @ 5:59:58 (0.1s) 46.7mph @ 5:59:58 (1/2-s) 46.6mph @ 5:59:58 (1s) 44.6mph @ 5:59:59 (3s) 42.5mph @ 5:59:58 (60s) 41.9mph @ 6:00:29 (120s)	30.0mph at 6:00:30 31.8mph @ 6:00:30 (1s) 32.8mph @ 6:00:31 (1s) 35.6mph @ 6:00:31 (3s) 40.2mph @ 6:00:39 (60s) 40.4mph @ 5:59:55 (120s)	22904 / 40.3mph
2022-04-19 01:00:04 AM EST  2022-04-19 12:58:55 AM EST to 2022-04-19 12:59:55 AM EST (60s)	1010.72mb	4.81V	45.0°F 92%	54.3°F	ESE (108°)	49.2mph at 5:59:22 49.0mph @ 5:59:22 (0.1s) 48.4mph @ 5:59:23 (1/2-s) 47.9mph @ 5:59:23 (1s) 46.3mph @ 5:59:36 (3s) 43.8mph @ 5:59:40 (60s) 41.1mph @ 5:59:42 (120s)	37.9mph at 5:59:52 38.1mph @ 5:59:52 (0.1s) 38.5mph @ 5:59:44 (1s) 38.5mph @ 5:59:46 (3s) 39.0mph @ 5:59:55 (60s) 40.8mph @ 5:59:27 (120s)	3451 / 43.0mph	49.3mph at 5:59:22 49.0mph @ 5:59:22 (0.1s) 47.9mph @ 5:59:22 (1/2-s) 47.7mph @ 5:59:23 (1s) 45.7mph @ 5:59:36 (3s) 42.6mph @ 5:59:40 (60s) 39.9mph @ 5:58:55 (120s)	32.3mph at 5:58:55 35.0mph @ 5:58:56 (0.1s) 35.8mph @ 5:58:56 (1/2-s) 36.5mph @ 5:58:57 (1s) 37.6mph @ 5:59:46 (3s) 37.6mph @ 5:58:55 (60s) 39.4mph @ 5:58:26 (120s)	11273 / 41.8mph	50.0mph at 5:59:22 49.8mph @ 5:59:22 (0.1s) 48.7mph @ 5:59:22 (1/2-s) 48.1mph @ 5:59:22 (1s) 46.2mph @ 5:59:36 (3s) 43.2mph @ 5:59:39 (60s) 40.5mph @ 5:59:41 (120s)	35.8mph at 5:58:56 37.0mph @ 5:58:56 (1/2-s) 37.2mph @ 5:58:57 (1s) 38.0mph @ 5:59:46 (3s) 38.4mph @ 5:58:55 (60s) 40.1mph @ 5:59:25 (120s)	24130 / 42.4mph
2022-04-19 12:59:04 AM EST  2022-04-19 12:57:55 AM EST to 2022-04-19 12:58:55 AM EST (60s)	1010.57mb	4.81V	45.0°F 92%	54.3°F	ESE (107°)	48.6mph at 5:58:51 48.4mph @ 5:58:51 (0.1s) 47.9mph @ 5:58:52 (1/2-s) 47.1mph @ 5:58:52 (1s) 45.6mph @ 5:58:45 (3s) 43.2mph @ 5:57:55 (60s) 42.0mph @ 5:57:55 (120s)	31.3mph at 5:58:08 31.5mph @ 5:58:08 (0.1s) 31.5mph @ 5:58:09 (1/2-s) 31.6mph @ 5:58:09 (1s) 33.3mph @ 5:58:11 (3s) 33.3mph @ 5:58:36 (60s) 41.0mph @ 5:58:41 (120s)	3123 / 39.1mph	48.5mph at 5:58:51 48.4mph @ 5:58:51 (0.1s) 47.4mph @ 5:58:52 (1/2-s) 45.8mph @ 5:58:52 (1s) 44.9mph @ 5:58:45 (3s) 42.1mph @ 5:57:55 (60s) 41.0mph @ 5:57:55 (120s)	24.1mph at 5:58:08 24.4mph @ 5:58:08 (0.1s) 26.6mph @ 5:58:08 (1/2-s) 27.8mph @ 5:58:09 (1s) 30.9mph @ 5:58:09 (3s) 36.8mph @ 5:58:36 (60s) 39.7mph @ 5:58:40 (120s)	10132 / 37.6mph	50.3mph at 5:58:51 50.1mph @ 5:58:51 (0.1s) 48.8mph @ 5:58:51 (1/2-s) 47.1mph @ 5:58:52 (1s) 45.3mph @ 5:58:45 (3s) 42.4mph @ 5:57:55 (60s) 41.4mph @ 5:57:55 (120s)	25.1mph at 5:58:08 28.4mph @ 5:58:08 (1/2-s) 30.3mph @ 5:58:08 (1s) 32.1mph @ 5:58:09 (3s) 37.5mph @ 5:58:36 (60s) 40.2mph @ 5:58:39 (120s)	21832 / 38.4mph

2022-04-19 12:58:04 AM EST  <b>2022-04-19 12:56:55 AM EST to 2022-04-19 12:57:55 AM EST (60s)</b>	1011.15mb	4.78V	45.0°F 92%	54.3°F	<b>ESE (111°)</b>	<b>50.2mph</b> at 5:57:17 <b>49.9mph</b> @ 5:57:17 (0.1s) <b>49.4mph</b> @ 5:57:17 (7-s) <b>49.0mph</b> @ 5:57:17 (1s) <b>47.3mph</b> @ 5:57:23 (3s) <b>43.8mph</b> @ 5:57:28 (60s) <b>42.0mph</b> @ 5:57:54 (120s)	<b>36.8mph</b> at 5:57:37 <b>36.9mph</b> @ 5:57:37 (0.1s) <b>37.1mph</b> @ 5:57:37 (7-s) <b>37.4mph</b> @ 5:57:37 (1s) <b>37.7mph</b> @ 5:57:39 (3s) <b>40.9mph</b> @ 5:56:55 (60s) <b>38.8mph</b> @ 5:56:55 (120s)	3464 / 43.2mph	<b>49.9mph</b> at 5:57:16 <b>49.6mph</b> @ 5:57:17 (0.1s) <b>49.2mph</b> @ 5:57:17 (7-s) <b>48.6mph</b> @ 5:57:17 (1s) <b>47.0mph</b> @ 5:57:06 (3s) <b>42.7mph</b> @ 5:57:28 (60s) <b>41.0mph</b> @ 5:57:54 (120s)	<b>31.5mph</b> at 5:56:55 <b>34.6mph</b> @ 5:57:37 (0.1s) <b>35.2mph</b> @ 5:57:37 (7-s) <b>35.6mph</b> @ 5:57:37 (1s) <b>36.2mph</b> @ 5:57:39 (3s) <b>39.8mph</b> @ 5:56:55 (60s) <b>37.5mph</b> @ 5:56:55 (120s)	11355 / 42.1mph	<b>49.9mph</b> at 5:57:16 <b>49.7mph</b> @ 5:57:03 (0.1s) <b>48.6mph</b> @ 5:57:06 (7-s) <b>48.1mph</b> @ 5:57:06 (1s) <b>47.0mph</b> @ 5:57:23 (3s) <b>43.1mph</b> @ 5:57:28 (60s) <b>41.4mph</b> @ 5:57:54 (120s)	<b>35.0mph</b> at 5:57:37 <b>35.7mph</b> @ 5:57:37 (7-s) <b>36.0mph</b> @ 5:57:37 (1s) <b>36.7mph</b> @ 5:57:39 (3s) <b>40.3mph</b> @ 5:56:55 (60s) <b>38.1mph</b> @ 5:56:55 (120s)	24158 / 42.4mph
2022-04-19 12:57:04 AM EST  <b>2022-04-19 12:55:55 AM EST to 2022-04-19 12:56:55 AM EST (60s)</b>	1011.15mb	4.78V	45.0°F 92%	54.3°F	<b>ESE (113°)</b>	<b>47.1mph</b> at 5:56:53 <b>47.0mph</b> @ 5:56:53 (0.1s) <b>46.5mph</b> @ 5:56:54 (7-s) <b>45.6mph</b> @ 5:56:54 (1s) <b>44.4mph</b> @ 5:56:54 (3s) <b>40.9mph</b> @ 5:56:55 (60s) <b>38.8mph</b> @ 5:56:55 (120s)	<b>34.2mph</b> at 5:56:07 <b>34.4mph</b> @ 5:56:07 (0.1s) <b>34.8mph</b> @ 5:56:04 (3s) <b>35.0mph</b> @ 5:56:05 (1s) <b>35.9mph</b> @ 5:56:06 (3s) <b>36.8mph</b> @ 5:56:56 (60s) <b>37.7mph</b> @ 5:56:15 (120s)	3272 / 40.9mph	<b>46.5mph</b> at 5:56:53 <b>46.4mph</b> @ 5:56:53 (0.1s) <b>45.8mph</b> @ 5:56:54 (7-s) <b>45.0mph</b> @ 5:56:54 (1s) <b>43.7mph</b> @ 5:56:54 (3s) <b>39.9mph</b> @ 5:56:54 (60s) <b>37.5mph</b> @ 5:56:54 (120s)	<b>30.1mph</b> at 5:56:07 <b>30.7mph</b> @ 5:56:07 (0.1s) <b>32.2mph</b> @ 5:56:08 (7-s) <b>33.9mph</b> @ 5:56:04 (1s) <b>34.7mph</b> @ 5:56:05 (3s) <b>35.1mph</b> @ 5:56:55 (60s) <b>35.9mph</b> @ 5:56:13 (120s)	10750 / 39.9mph	<b>46.2mph</b> at 5:56:53 <b>46.2mph</b> @ 5:56:53 (0.1s) <b>45.8mph</b> @ 5:56:51 (7-s) <b>45.0mph</b> @ 5:56:54 (1s) <b>44.0mph</b> @ 5:56:54 (3s) <b>40.3mph</b> @ 5:56:54 (60s) <b>38.1mph</b> @ 5:56:54 (120s)	<b>30.2mph</b> at 5:56:07 <b>32.6mph</b> @ 5:56:08 (7-s) <b>34.5mph</b> @ 5:56:04 (1s) <b>35.3mph</b> @ 5:56:05 (3s) <b>35.8mph</b> @ 5:55:55 (60s) <b>36.6mph</b> @ 5:56:15 (120s)	22941 / 40.3mph
2022-04-19 12:56:04 AM EST  <b>2022-04-19 12:54:55 AM EST to 2022-04-19 12:55:55 AM EST (60s)</b>	1011.35mb	4.77V	45.0°F 92%	54.3°F	<b>ESE (106°)</b>	<b>42.7mph</b> at 5:54:55 <b>42.5mph</b> @ 5:54:56 (0.1s) <b>42.0mph</b> @ 5:55:00 (7-s) <b>41.7mph</b> @ 5:55:00 (1s) <b>41.3mph</b> @ 5:55:02 (3s) <b>38.8mph</b> @ 5:55:06 (60s) <b>39.0mph</b> @ 5:55:10 (120s)	<b>31.3mph</b> at 5:55:44 <b>31.4mph</b> @ 5:55:44 (0.1s) <b>31.6mph</b> @ 5:55:46 (7-s) <b>31.8mph</b> @ 5:55:46 (1s) <b>32.4mph</b> @ 5:55:47 (3s) <b>36.7mph</b> @ 5:55:53 (60s) <b>37.7mph</b> @ 5:55:51 (120s)	2932 / 36.8mph	<b>42.0mph</b> at 5:54:55 <b>41.7mph</b> @ 5:55:00 (0.1s) <b>40.8mph</b> @ 5:55:00 (7-s) <b>40.6mph</b> @ 5:55:02 (1s) <b>40.3mph</b> @ 5:55:02 (3s) <b>37.0mph</b> @ 5:55:03 (60s) <b>37.4mph</b> @ 5:55:09 (120s)	<b>28.1mph</b> at 5:55:45 <b>28.2mph</b> @ 5:55:45 (0.1s) <b>29.0mph</b> @ 5:55:45 (7-s) <b>29.5mph</b> @ 5:55:45 (1s) <b>30.3mph</b> @ 5:55:46 (3s) <b>35.0mph</b> @ 5:55:53 (60s) <b>36.0mph</b> @ 5:55:52 (120s)	9459 / 35.1mph	<b>42.9mph</b> at 5:55:00 <b>42.9mph</b> @ 5:55:00 (0.1s) <b>41.9mph</b> @ 5:55:02 (7-s) <b>41.5mph</b> @ 5:55:01 (1s) <b>41.2mph</b> @ 5:55:02 (3s) <b>37.7mph</b> @ 5:55:03 (60s) <b>38.1mph</b> @ 5:55:09 (120s)	<b>27.8mph</b> at 5:55:44 <b>29.0mph</b> @ 5:55:45 (7-s) <b>29.2mph</b> @ 5:55:45 (1s) <b>30.9mph</b> @ 5:55:46 (3s) <b>35.7mph</b> @ 5:55:53 (60s) <b>36.7mph</b> @ 5:55:51 (120s)	20372 / 35.9mph
2022-04-19 12:55:04 AM EST  <b>2022-04-19 12:53:55 AM EST to 2022-04-19 12:54:55 AM EST (60s)</b>	1011.73mb	4.77V	45.0°F 92%	54.3°F	<b>ESE (107°)</b>	<b>44.2mph</b> at 5:54:12 <b>44.1mph</b> @ 5:54:12 (0.1s) <b>43.4mph</b> @ 5:54:12 (7-s) <b>43.0mph</b> @ 5:54:12 (1s) <b>42.1mph</b> @ 5:54:13 (3s) <b>39.8mph</b> @ 5:54:15 (60s) <b>39.1mph</b> @ 5:54:02 (120s)	<b>31.3mph</b> at 5:54:25 <b>31.4mph</b> @ 5:54:26 (0.1s) <b>32.0mph</b> @ 5:54:26 (7-s) <b>32.8mph</b> @ 5:54:26 (1s) <b>34.3mph</b> @ 5:54:27 (3s) <b>38.4mph</b> @ 5:54:37 (60s) <b>38.6mph</b> @ 5:54:37 (120s)	3099 / 38.8mph	<b>44.2mph</b> at 5:54:07 <b>44.0mph</b> @ 5:54:12 (0.1s) <b>43.4mph</b> @ 5:54:12 (7-s) <b>42.8mph</b> @ 5:54:12 (1s) <b>41.7mph</b> @ 5:54:13 (3s) <b>38.6mph</b> @ 5:54:15 (60s) <b>38.1mph</b> @ 5:54:02 (120s)	<b>29.6mph</b> at 5:54:22 <b>29.9mph</b> @ 5:54:22 (0.1s) <b>30.7mph</b> @ 5:54:22 (7-s) <b>31.0mph</b> @ 5:54:23 (1s) <b>32.4mph</b> @ 5:54:27 (3s) <b>36.9mph</b> @ 5:54:52 (60s) <b>37.3mph</b> @ 5:54:52 (120s)	9957 / 37.0mph	<b>46.1mph</b> at 5:54:43 <b>45.8mph</b> @ 5:54:43 (0.1s) <b>43.8mph</b> @ 5:54:12 (7-s) <b>42.0mph</b> @ 5:54:12 (1s) <b>41.8mph</b> @ 5:54:13 (3s) <b>39.1mph</b> @ 5:54:14 (60s) <b>38.5mph</b> @ 5:54:01 (120s)	<b>25.6mph</b> at 5:54:25 <b>27.7mph</b> @ 5:54:25 (7-s) <b>29.5mph</b> @ 5:54:26 (1s) <b>32.6mph</b> @ 5:54:27 (3s) <b>37.5mph</b> @ 5:54:43 (60s) <b>37.9mph</b> @ 5:54:36 (120s)	21382 / 37.6mph
2022-04-19 12:54:04 AM EST  <b>2022-04-19 12:52:55 AM EST to 2022-04-19 12:53:55 AM EST (60s)</b>	1011.48mb	4.77V	45.0°F 92%	54.3°F	<b>ESE (109°)</b>	<b>45.7mph</b> at 5:53:28 <b>45.4mph</b> @ 5:53:28 (0.1s) <b>44.8mph</b> @ 5:53:29 (7-s) <b>44.6mph</b> @ 5:53:28 (1s) <b>43.8mph</b> @ 5:53:29 (3s) <b>39.3mph</b> @ 5:52:56 (60s) <b>39.1mph</b> @ 5:53:49 (120s)	<b>32.7mph</b> at 5:53:52 <b>32.8mph</b> @ 5:53:52 (0.1s) <b>33.4mph</b> @ 5:53:52 (7-s) <b>33.7mph</b> @ 5:53:53 (1s) <b>34.9mph</b> @ 5:53:53 (3s) <b>38.2mph</b> @ 5:53:18 (60s) <b>38.5mph</b> @ 5:53:17 (120s)	3102 / 38.9mph	<b>44.5mph</b> at 5:53:29 <b>44.4mph</b> @ 5:53:29 (0.1s) <b>44.1mph</b> @ 5:53:29 (7-s) <b>43.5mph</b> @ 5:53:29 (1s) <b>42.8mph</b> @ 5:53:29 (3s) <b>38.6mph</b> @ 5:54:15 (60s) <b>38.1mph</b> @ 5:54:48 (120s)	<b>21.3mph</b> at 5:52:55 <b>30.3mph</b> @ 5:53:03 (0.1s) <b>30.6mph</b> @ 5:53:04 (7-s) <b>31.6mph</b> @ 5:53:04 (1s) <b>32.9mph</b> @ 5:53:06 (3s) <b>37.1mph</b> @ 5:53:18 (60s) <b>37.3mph</b> @ 5:53:16 (120s)	10179 / 37.8mph	<b>45.9mph</b> at 5:53:28 <b>45.8mph</b> @ 5:53:28 (0.1s) <b>45.2mph</b> @ 5:53:29 (7-s) <b>44.5mph</b> @ 5:53:29 (1s) <b>43.6mph</b> @ 5:53:29 (3s) <b>38.7mph</b> @ 5:52:55 (60s) <b>38.5mph</b> @ 5:53:48 (120s)	<b>30.3mph</b> at 5:53:04 <b>31.0mph</b> @ 5:53:04 (7-s) <b>31.9mph</b> @ 5:53:04 (1s) <b>33.6mph</b> @ 5:53:06 (3s) <b>37.6mph</b> @ 5:53:25 (60s) <b>37.7mph</b> @ 5:53:16 (120s)	21769 / 38.3mph
2022-04-19 12:53:04 AM EST  <b>2022-04-19 12:51:55 AM EST to 2022-04-19 12:52:55 AM EST (60s)</b>	1011.59mb	4.79V	45.0°F 92%	54.3°F	<b>ESE (108°)</b>	<b>43.3mph</b> at 5:52:06 <b>43.1mph</b> @ 5:52:06 (0.1s) <b>42.8mph</b> @ 5:52:06 (7-s) <b>42.4mph</b> @ 5:52:06 (1s) <b>42.0mph</b> @ 5:52:07 (3s) <b>39.3mph</b> @ 5:52:49 (60s) <b>39.3mph</b> @ 5:52:45 (120s)	<b>33.3mph</b> at 5:52:54 <b>33.5mph</b> @ 5:52:54 (0.1s) <b>33.9mph</b> @ 5:52:54 (7-s) <b>34.2mph</b> @ 5:52:54 (1s) <b>35.9mph</b> @ 5:52:55 (3s) <b>38.5mph</b> @ 5:52:01 (60s) <b>38.6mph</b> @ 5:52:22 (120s)	3136 / 39.3mph	<b>43.9mph</b> at 5:52:06 <b>43.7mph</b> @ 5:52:06 (0.1s) <b>43.4mph</b> @ 5:52:06 (7-s) <b>42.8mph</b> @ 5:52:06 (1s) <b>41.7mph</b> @ 5:52:07 (3s) <b>38.4mph</b> @ 5:52:49 (60s) <b>38.0mph</b> @ 5:52:45 (120s)	<b>25.0mph</b> at 5:51:55 <b>31.2mph</b> @ 5:51:55 (0.1s) <b>31.8mph</b> @ 5:51:55 (7-s) <b>32.3mph</b> @ 5:52:54 (1s) <b>34.4mph</b> @ 5:51:55 (3s) <b>37.0mph</b> @ 5:52:01 (60s) <b>37.2mph</b> @ 5:52:21 (120s)	10319 / 38.3mph	<b>43.9mph</b> at 5:52:07 <b>43.8mph</b> @ 5:52:07 (0.1s) <b>43.0mph</b> @ 5:52:06 (7-s) <b>42.7mph</b> @ 5:52:06 (1s) <b>42.0mph</b> @ 5:52:07 (3s) <b>38.8mph</b> @ 5:52:48 (60s) <b>38.5mph</b> @ 5:52:44 (120s)	<b>31.0mph</b> at 5:52:00 <b>32.2mph</b> @ 5:52:00 (7-s) <b>32.7mph</b> @ 5:52:54 (1s) <b>34.7mph</b> @ 5:52:54 (3s) <b>37.6mph</b> @ 5:52:00 (60s) <b>37.8mph</b> @ 5:52:21 (120s)	22002 / 38.7mph
2022-04-19 12:52:04 AM EST	1011.48mb	4.80V	45.0°F 92%	54.3°F	<b>ESE (106°)</b>	<b>43.4mph</b> at 5:51:27 <b>43.3mph</b> @ 5:51:27 (0.1s) <b>43.0mph</b> @ 5:51:27	<b>34.5mph</b> at 5:51:44 <b>34.6mph</b> @ 5:51:44 (0.1s) <b>35.0mph</b> @ 5:51:44	3095 / 38.8mph	<b>43.8mph</b> at 5:51:06 <b>43.6mph</b> @ 5:51:06 (0.1s) <b>43.2mph</b> @ 5:51:06	<b>20.2mph</b> at 5:50:55 <b>29.5mph</b> @ 5:50:55 (0.1s) <b>32.0mph</b> @ 5:51:23	9997 / 37.1mph	<b>44.4mph</b> at 5:51:06 <b>44.4mph</b> @ 5:51:06 (7-s) <b>43.1mph</b> @ 5:51:06	<b>31.1mph</b> at 5:50:55 <b>32.2mph</b> @ 5:51:41 (7-s) <b>33.5mph</b> @ 5:51:54	21434 / 37.7mph

2022-04-19 12:50:55 AM EST to 2022-04-19 12:51:55 AM EST (60s)						(½-s) 42.7mph @ 5:51:28 (1s) 42.0mph @ 5:51:29 (3s) 39.5mph @ 5:50:55 (60s) 41.3mph @ 5:51:00 (120s)	(½-s) 35.1mph @ 5:51:45 (1s) 35.6mph @ 5:51:46 (3s) 38.5mph @ 5:51:19 (60s) 39.1mph @ 5:51:54 (120s)		(½-s) 42.4mph @ 5:51:06 (1s) 40.3mph @ 5:51:00 (3s) 38.2mph @ 5:50:55 (60s) 40.1mph @ 5:51:00 (120s)	(½-s) 32.7mph @ 5:51:45 (1s) 33.8mph @ 5:51:46 (3s) 37.0mph @ 5:51:19 (60s) 37.6mph @ 5:51:54 (120s)		(½-s) 42.2mph @ 5:51:06 (1s) 41.1mph @ 5:51:29 (3s) 38.9mph @ 5:50:55 (60s) 40.7mph @ 5:50:59 (120s)	(1s) 34.6mph @ 5:51:41 (3s) 37.7mph @ 5:51:54 (60s) 38.3mph @ 5:51:54 (120s)				
2022-04-19 12:51:04 AM EST						46.4mph at 5:50:00 46.2mph @ 5:50:00 (0.1s) 45.9mph @ 5:50:00 (½-s) 45.2mph @ 5:50:01 (1s) 44.2mph @ 5:50:01 (3s) 43.4mph @ 5:50:02 (60s) 42.2mph @ 5:50:11 (120s)	32.9mph at 5:50:36 33.0mph @ 5:50:37 (0.1s) 33.4mph @ 5:50:37 (½-s) 33.7mph @ 5:50:37 (1s) 34.9mph @ 5:50:39 (3s) 39.5mph @ 5:50:54 (60s) 41.2mph @ 5:50:50 (120s)		46.5mph at 5:50:00 46.4mph @ 5:50:00 (0.1s) 45.8mph @ 5:50:00 (½-s) 44.8mph @ 5:50:00 (1s) 43.4mph @ 5:50:01 (3s) 42.4mph @ 5:50:03 (60s) 41.1mph @ 5:50:11 (120s)	29.6mph at 5:50:40 29.7mph @ 5:50:40 (0.1s) 30.6mph @ 5:50:40 (½-s) 31.1mph @ 5:50:24 (1s) 32.7mph @ 5:50:24 (3s) 38.1mph @ 5:50:54 (60s) 40.0mph @ 5:50:49 (120s)		46.6mph at 5:50:00 46.5mph @ 5:50:00 (0.1s) 47.0mph @ 5:50:00 (½-s) 45.1mph @ 5:50:00 (1s) 43.9mph @ 5:50:01 (3s) 42.8mph @ 5:50:02 (60s) 41.6mph @ 5:50:11 (120s)	28.0mph at 5:50:23 29.4mph @ 5:50:23 (3s) 31.2mph @ 5:50:24 (1s) 33.6mph @ 5:50:24 (3s) 38.8mph @ 5:50:54 (60s) 40.6mph @ 5:50:45 (120s)		3160 / 39.6mph	10292 / 38.2mph	22114 / 38.9mph
2022-04-19 12:50:04 AM EST						50.7mph at 5:49:30 50.4mph @ 5:49:30 (0.1s) 50.3mph @ 5:49:31 (½-s) 50.2mph @ 5:49:31 (1s) 49.5mph @ 5:49:32 (3s) 43.0mph @ 5:49:55 (60s) 41.7mph @ 5:49:55 (120s)	36.7mph at 5:48:57 36.8mph @ 5:48:57 (0.1s) 37.1mph @ 5:48:58 (½-s) 37.4mph @ 5:48:58 (1s) 37.9mph @ 5:48:59 (3s) 40.3mph @ 5:48:57 (60s) 40.5mph @ 5:49:04 (120s)		50.6mph at 5:49:30 50.4mph @ 5:49:30 (0.1s) 49.5mph @ 5:49:30 (½-s) 49.2mph @ 5:49:30 (1s) 48.6mph @ 5:49:32 (3s) 42.0mph @ 5:49:54 (60s) 40.6mph @ 5:49:54 (120s)	32.5mph at 5:49:44 32.6mph @ 5:49:44 (0.1s) 33.3mph @ 5:49:44 (½-s) 34.5mph @ 5:49:44 (1s) 36.6mph @ 5:48:59 (3s) 39.2mph @ 5:48:56 (60s) 39.5mph @ 5:48:03 (120s)		50.5mph at 5:49:30 50.3mph @ 5:49:30 (0.1s) 49.7mph @ 5:49:30 (½-s) 49.5mph @ 5:49:30 (1s) 48.8mph @ 5:49:32 (3s) 42.4mph @ 5:49:54 (60s) 41.1mph @ 5:49:54 (120s)	33.2mph at 5:49:44 33.7mph @ 5:48:44 (½-s) 35.1mph @ 5:49:44 (1s) 37.1mph @ 5:48:58 (3s) 39.7mph @ 5:48:55 (60s) 40.0mph @ 5:49:04 (120s)		3452 / 43.1mph	11335 / 42.0mph	24163 / 42.4mph
2022-04-19 12:49:04 AM EST						48.7mph at 5:48:40 48.5mph @ 5:48:40 (0.1s) 47.7mph @ 5:48:40 (½-s) 46.4mph @ 5:48:41 (1s) 43.5mph @ 5:48:14 (3s) 41.6mph @ 5:47:55 (60s) 42.4mph @ 5:48:21 (120s)	35.9mph at 5:47:58 36.1mph @ 5:47:58 (0.1s) 36.4mph @ 5:47:59 (½-s) 36.5mph @ 5:47:59 (1s) 36.9mph @ 5:48:00 (3s) 40.0mph @ 5:48:11 (60s) 41.0mph @ 5:48:54 (120s)		48.1mph at 5:48:40 47.7mph @ 5:48:40 (0.1s) 46.3mph @ 5:48:40 (½-s) 44.8mph @ 5:48:40 (1s) 43.1mph @ 5:48:14 (3s) 40.6mph @ 5:47:55 (60s) 41.4mph @ 5:48:20 (120s)	31.5mph at 5:48:36 31.7mph @ 5:48:36 (0.1s) 32.2mph @ 5:48:36 (½-s) 33.6mph @ 5:48:37 (1s) 35.6mph @ 5:48:00 (3s) 38.8mph @ 5:47:55 (60s) 39.9mph @ 5:48:54 (120s)		49.3mph at 5:48:40 49.1mph @ 5:48:40 (0.1s) 47.6mph @ 5:48:40 (½-s) 45.2mph @ 5:48:40 (1s) 43.2mph @ 5:48:14 (3s) 41.2mph @ 5:47:55 (60s) 41.9mph @ 5:48:20 (120s)	32.6mph at 5:48:36 33.8mph @ 5:48:36 (½-s) 35.2mph @ 5:48:37 (1s) 35.9mph @ 5:47:59 (3s) 39.3mph @ 5:48:11 (60s) 40.5mph @ 5:48:54 (120s)		3229 / 40.4mph	10587 / 39.3mph	22620 / 39.8mph
2022-04-19 12:48:04 AM EST						49.6mph at 5:46:59 49.3mph @ 5:46:59 (0.1s) 49.2mph @ 5:46:59 (½-s) 49.1mph @ 5:47:00 (1s) 48.3mph @ 5:46:55 (3s) 44.5mph @ 5:47:21 (60s) 42.6mph @ 5:47:32 (120s)	35.0mph at 5:47:06 35.1mph @ 5:47:06 (0.1s) 35.4mph @ 5:47:07 (½-s) 35.8mph @ 5:47:07 (1s) 38.7mph @ 5:47:50 (3s) 41.6mph @ 5:47:54 (60s) 41.1mph @ 5:46:55 (120s)		49.8mph at 5:46:58 49.8mph @ 5:46:58 (0.1s) 49.1mph @ 5:46:59 (½-s) 48.8mph @ 5:46:59 (1s) 47.5mph @ 5:46:55 (3s) 43.5mph @ 5:47:20 (60s) 41.5mph @ 5:47:45 (120s)	28.5mph at 5:46:55 28.6mph @ 5:47:26 (0.1s) 34.5mph @ 5:47:26 (½-s) 35.7mph @ 5:47:26 (1s) 37.5mph @ 5:47:21 (3s) 40.6mph @ 5:47:54 (60s) 39.8mph @ 5:46:55 (120s)		51.9mph at 5:46:58 51.8mph @ 5:46:58 (0.1s) 50.2mph @ 5:46:59 (½-s) 49.8mph @ 5:46:59 (1s) 47.8mph @ 5:47:01 (3s) 44.1mph @ 5:47:21 (60s) 42.1mph @ 5:47:45 (120s)	35.4mph at 5:47:19 36.4mph @ 5:47:19 (1s) 36.7mph @ 5:47:20 (½-s) 38.1mph @ 5:47:22 (3s) 41.2mph @ 5:47:54 (60s) 40.5mph @ 5:46:55 (120s)		3336 / 41.7mph	10950 / 40.6mph	23457 / 41.2mph
2022-04-19 12:47:04 AM EST						51.1mph at 5:46:47 50.8mph @ 5:46:47 (0.1s) 50.5mph @ 5:46:47 (½-s) 50.4mph @ 5:46:48 (1s) 49.7mph @ 5:46:49 (3s) 42.9mph @ 5:46:54 (60s) 41.1mph @ 5:46:54 (120s)	33.2mph at 5:46:03 33.3mph @ 5:46:03 (0.1s) 33.9mph @ 5:46:03 (½-s) 35.2mph @ 5:46:04 (1s) 37.4mph @ 5:46:15 (3s) 39.4mph @ 5:45:55 (60s) 38.1mph @ 5:46:55 (120s)		50.4mph at 5:46:47 50.3mph @ 5:46:47 (0.1s) 49.9mph @ 5:46:47 (½-s) 49.8mph @ 5:46:47 (1s) 48.7mph @ 5:46:49 (3s) 41.8mph @ 5:46:54 (60s) 39.8mph @ 5:46:54 (120s)	26.2mph at 5:45:55 29.0mph @ 5:46:03 (0.1s) 30.9mph @ 5:46:03 (½-s) 32.9mph @ 5:46:04 (1s) 34.9mph @ 5:46:12 (3s) 37.8mph @ 5:45:55 (60s) 36.4mph @ 5:46:55 (120s)		51.4mph at 5:46:47 51.4mph @ 5:46:47 (0.1s) 50.5mph @ 5:46:47 (½-s) 50.1mph @ 5:46:47 (1s) 48.9mph @ 5:46:49 (3s) 42.4mph @ 5:46:54 (60s) 40.4mph @ 5:46:54 (120s)	31.9mph at 5:46:09 32.6mph @ 5:46:09 (½-s) 34.1mph @ 5:46:09 (1s) 35.0mph @ 5:46:11 (3s) 38.5mph @ 5:45:55 (60s) 37.1mph @ 5:45:55 (120s)		3443 / 42.9mph	11264 / 41.8mph	24130 / 42.4mph
2022-04-19 12:46:04 AM EST						47.3mph at 5:45:48 47.2mph @ 5:45:48 (0.1s) 47.1mph @ 5:45:48 (½-s) 46.8mph @ 5:45:49 (1s) 45.4mph @ 5:45:50 (3s) 39.4mph @ 5:45:54	32.5mph at 5:45:04 32.6mph @ 5:45:04 (0.1s) 32.9mph @ 5:45:05 (½-s) 33.1mph @ 5:45:05 (1s) 34.2mph @ 5:44:57 (3s) 36.4mph @ 5:45:06		47.0mph at 5:45:48 46.8mph @ 5:45:48 (0.1s) 46.6mph @ 5:45:48 (½-s) 46.4mph @ 5:45:48 (1s) 44.9mph @ 5:45:50 (3s) 37.8mph @ 5:45:54	29.8mph at 5:45:04 29.9mph @ 5:45:04 (0.1s) 30.4mph @ 5:45:05 (½-s) 30.8mph @ 5:45:05 (1s) 32.5mph @ 5:44:56 (3s) 34.6mph @ 5:45:05		47.6mph at 5:45:48 47.5mph @ 5:45:48 (0.1s) 46.7mph @ 5:45:48 (½-s) 46.6mph @ 5:45:48 (1s) 45.2mph @ 5:45:50 (3s) 38.5mph @ 5:45:54	30.4mph at 5:45:04 31.0mph @ 5:45:05 (½-s) 31.5mph @ 5:45:05 (1s) 33.1mph @ 5:44:56 (3s) 35.3mph @ 5:45:06 (60s) 36.2mph @ 5:45:32		3147 / 39.4mph	10202 / 37.9mph	21918 / 38.5mph

(60s)						(60s) 38.1mph @ 5:45:54 (120s)	(60s) 37.2mph @ 5:45:32 (120s)		(60s) 36.4mph @ 5:45:54 (120s)	(60s) 35.4mph @ 5:45:31 (120s)	(60s) 37.1mph @ 5:45:54 (120s)	(120s)		
2022-04-19 12:45:04 AM EST  2022-04-19 12:43:55 AM EST to 2022-04-19 12:44:55 AM EST (60s)	1011.97mb	4.78V	44.9°F 92%	54.2°F	ESE (106°)	42.4mph at 5:44:02 42.2mph @ 5:44:02 (0.1s) 41.9mph @ 5:44:02 (½-s) 41.5mph @ 5:44:02 (1s) 40.2mph @ 5:44:04 (3s) 38.4mph @ 5:43:55 (60s) 38.8mph @ 5:43:55 (120s)	31.9mph at 5:44:16 32.0mph @ 5:44:16 (0.1s) 32.6mph @ 5:44:16 (½-s) 33.1mph @ 5:44:46 (1s) 34.4mph @ 5:44:47 (3s) 36.8mph @ 5:44:47 (60s) 37.7mph @ 5:44:54 (120s)	2944 / 37.0mph	41.9mph at 5:44:24 41.7mph @ 5:44:24 (0.1s) 41.2mph @ 5:44:24 (½-s) 41.0mph @ 5:44:24 (1s) 38.8mph @ 5:44:26 (3s) 37.2mph @ 5:43:55 (60s) 37.7mph @ 5:43:55 (120s)	21.8mph at 5:43:55 26.8mph @ 5:44:09 (0.1s) 28.0mph @ 5:44:10 (½-s) 29.7mph @ 5:44:10 (1s) 30.9mph @ 5:44:12 (3s) 34.9mph @ 5:44:50 (60s) 36.1mph @ 5:44:54 (120s)	9420 / 35.0mph	42.9mph at 5:44:01 42.9mph @ 5:44:01 (0.1s) 42.1mph @ 5:44:02 (½-s) 41.3mph @ 5:44:02 (1s) 39.6mph @ 5:44:03 (3s) 37.7mph @ 5:43:55 (60s) 38.1mph @ 5:43:57 (120s)	27.4mph at 5:44:09 28.9mph @ 5:44:11 (½-s) 30.0mph @ 5:44:10 (1s) 31.3mph @ 5:44:12 (3s) 35.6mph @ 5:44:49 (60s) 36.7mph @ 5:44:54 (120s)	20311 / 35.8mph
2022-04-19 12:44:04 AM EST  2022-04-19 12:42:55 AM EST to 2022-04-19 12:43:55 AM EST (60s)	1011.63mb	4.78V	44.9°F 92%	54.2°F	ESE (108°)	43.5mph at 5:43:20 43.3mph @ 5:43:21 (0.1s) 42.9mph @ 5:43:21 (½-s) 42.6mph @ 5:43:05 (1s) 41.6mph @ 5:43:22 (3s) 39.3mph @ 5:43:25 (60s) 39.4mph @ 5:43:23 (120s)	33.4mph at 5:43:44 33.4mph @ 5:43:44 (0.1s) 33.9mph @ 5:43:44 (½-s) 34.1mph @ 5:43:45 (1s) 35.2mph @ 5:43:46 (3s) 36.4mph @ 5:43:54 (60s) 38.6mph @ 5:42:55 (120s)	3070 / 38.5mph	43.0mph at 5:43:20 43.0mph @ 5:43:20 (0.1s) 42.4mph @ 5:43:20 (½-s) 41.9mph @ 5:43:21 (1s) 41.1mph @ 5:43:05 (3s) 38.4mph @ 5:43:24 (60s) 38.4mph @ 5:43:22 (120s)	24.0mph at 5:42:55 29.6mph @ 5:43:50 (0.1s) 30.6mph @ 5:43:50 (½-s) 31.8mph @ 5:43:44 (1s) 33.0mph @ 5:43:46 (3s) 37.2mph @ 5:43:54 (60s) 37.5mph @ 5:42:55 (120s)	10037 / 37.3mph	42.9mph at 5:43:20 42.7mph @ 5:43:20 (0.1s) 42.4mph @ 5:43:20 (½-s) 41.8mph @ 5:43:05 (1s) 41.2mph @ 5:43:05 (3s) 38.8mph @ 5:43:24 (60s) 38.8mph @ 5:43:25 (120s)	29.9mph at 5:43:35 32.0mph @ 5:43:35 (½-s) 33.0mph @ 5:43:13 (1s) 34.5mph @ 5:43:46 (3s) 37.7mph @ 5:43:54 (60s) 37.9mph @ 5:42:55 (120s)	21475 / 37.8mph
2022-04-19 12:43:04 AM EST  2022-04-19 12:41:55 AM EST to 2022-04-19 12:42:55 AM EST (60s)	1011.92mb	4.76V	44.9°F 92%	54.2°F	ESE (114°)	44.8mph at 5:42:03 44.6mph @ 5:42:03 (0.1s) 44.4mph @ 5:42:03 (½-s) 43.9mph @ 5:42:03 (1s) 42.2mph @ 5:42:05 (3s) 39.6mph @ 5:42:21 (60s) 38.6mph @ 5:42:55 (120s)	33.6mph at 5:42:47 33.9mph @ 5:42:47 (0.1s) 34.6mph @ 5:42:11 (½-s) 35.2mph @ 5:42:11 (1s) 36.2mph @ 5:42:12 (3s) 38.0mph @ 5:41:55 (60s) 38.0mph @ 5:42:01 (120s)	3126 / 39.1mph	45.4mph at 5:42:02 45.3mph @ 5:42:02 (0.1s) 44.4mph @ 5:42:03 (½-s) 43.6mph @ 5:42:03 (1s) 42.1mph @ 5:42:04 (3s) 38.5mph @ 5:42:39 (60s) 37.5mph @ 5:42:54 (120s)	28.4mph at 5:42:10 28.6mph @ 5:42:10 (0.1s) 30.4mph @ 5:42:11 (½-s) 32.1mph @ 5:42:11 (1s) 33.9mph @ 5:42:12 (3s) 36.9mph @ 5:41:55 (60s) 37.0mph @ 5:42:01 (120s)	10271 / 38.1mph	45.2mph at 5:42:02 45.1mph @ 5:42:02 (0.1s) 45.5mph @ 5:42:03 (½-s) 44.3mph @ 5:42:03 (1s) 42.5mph @ 5:42:04 (3s) 38.9mph @ 5:42:21 (60s) 38.0mph @ 5:42:54 (120s)	28.4mph at 5:42:10 29.9mph @ 5:42:11 (½-s) 32.3mph @ 5:42:11 (1s) 34.2mph @ 5:42:12 (3s) 37.4mph @ 5:41:55 (60s) 37.4mph @ 5:42:01 (120s)	21898 / 38.5mph
2022-04-19 12:42:04 AM EST  2022-04-19 12:40:54 AM EST to 2022-04-19 12:41:54 AM EST (60s)	1012.27mb	4.79V	44.9°F 92%	54.2°F	ESE (112°)	45.1mph at 5:41:26 45.0mph @ 5:41:26 (0.1s) 44.6mph @ 5:41:26 (½-s) 43.9mph @ 5:41:26 (1s) 42.1mph @ 5:41:28 (3s) 38.3mph @ 5:40:54 (60s) 38.3mph @ 5:41:35 (120s)	31.8mph at 5:40:55 31.9mph @ 5:40:55 (0.1s) 32.2mph @ 5:40:56 (½-s) 32.6mph @ 5:41:00 (1s) 33.5mph @ 5:40:57 (3s) 36.8mph @ 5:41:19 (60s) 37.6mph @ 5:41:03 (120s)	3039 / 38.1mph	44.0mph at 5:41:25 43.8mph @ 5:41:25 (0.1s) 43.4mph @ 5:41:26 (½-s) 42.4mph @ 5:41:26 (1s) 40.7mph @ 5:41:27 (3s) 37.5mph @ 5:40:54 (60s) 37.4mph @ 5:41:29 (120s)	29.8mph at 5:40:55 29.9mph @ 5:40:55 (0.1s) 30.6mph @ 5:40:55 (½-s) 30.8mph @ 5:40:55 (1s) 31.9mph @ 5:40:57 (3s) 35.7mph @ 5:41:20 (60s) 36.8mph @ 5:41:03 (120s)	9960 / 37.0mph	45.2mph at 5:41:25 45.2mph @ 5:41:25 (0.1s) 44.3mph @ 5:41:26 (½-s) 43.1mph @ 5:41:26 (1s) 41.3mph @ 5:41:27 (3s) 37.9mph @ 5:40:54 (60s) 37.6mph @ 5:41:34 (120s)	30.3mph at 5:40:55 31.2mph @ 5:40:55 (½-s) 31.4mph @ 5:40:55 (1s) 32.5mph @ 5:40:57 (3s) 36.2mph @ 5:41:20 (60s) 37.3mph @ 5:41:02 (120s)	21279 / 37.4mph
2022-04-19 12:41:04 AM EST  2022-04-19 12:39:54 AM EST to 2022-04-19 12:40:54 AM EST (60s)	1012.07mb	4.78V	44.9°F 92%	54.2°F	ESE (112°)	45.5mph at 5:39:54 45.3mph @ 5:39:54 (0.1s) 45.7mph @ 5:39:54 (½-s) 45.4mph @ 5:39:54 (1s) 44.3mph @ 5:39:56 (3s) 39.5mph @ 5:40:29 (60s) 38.0mph @ 5:40:23 (120s)	33.4mph at 5:40:50 33.6mph @ 5:40:50 (0.1s) 33.9mph @ 5:40:51 (½-s) 34.4mph @ 5:40:51 (1s) 35.8mph @ 5:40:11 (3s) 37.6mph @ 5:39:54 (60s) 37.7mph @ 5:39:54 (120s)	3061 / 38.4mph	44.6mph at 5:39:54 44.4mph @ 5:39:54 (0.1s) 44.9mph @ 5:39:54 (½-s) 45.1mph @ 5:39:54 (1s) 44.0mph @ 5:39:55 (3s) 38.8mph @ 5:40:28 (60s) 37.1mph @ 5:40:22 (120s)	31.7mph at 5:40:50 31.8mph @ 5:40:50 (0.1s) 32.3mph @ 5:40:50 (½-s) 33.0mph @ 5:40:51 (1s) 34.4mph @ 5:40:11 (3s) 36.5mph @ 5:39:54 (60s) 36.5mph @ 5:39:54 (120s)	10101 / 37.5mph	44.8mph at 5:39:54 44.7mph @ 5:39:54 (0.1s) 45.4mph @ 5:39:54 (½-s) 45.8mph @ 5:39:54 (1s) 44.5mph @ 5:39:55 (3s) 38.9mph @ 5:40:29 (60s) 37.5mph @ 5:40:50 (120s)	31.9mph at 5:40:08 33.0mph @ 5:40:09 (½-s) 34.1mph @ 5:40:09 (1s) 34.8mph @ 5:40:11 (3s) 36.9mph @ 5:39:54 (60s) 37.0mph @ 5:39:54 (120s)	21550 / 37.9mph
2022-04-19 12:40:04 AM EST  2022-04-19 12:38:54 AM EST to 2022-04-19 12:39:54 AM EST (60s)	1011.86mb	4.78V	44.9°F 92%	54.2°F	ESE (109°)	46.3mph at 5:39:53 46.0mph @ 5:39:53 (0.1s) 45.7mph @ 5:39:54 (½-s) 44.8mph @ 5:39:54 (1s) 42.8mph @ 5:39:38 (3s) 37.7mph @ 5:38:54 (60s) 38.7mph @ 5:38:56 (120s)	32.9mph at 5:39:07 33.0mph @ 5:39:59 (0.1s) 33.4mph @ 5:39:07 (½-s) 33.7mph @ 5:39:11 (1s) 34.4mph @ 5:39:20 (3s) 36.4mph @ 5:38:29 (60s) 37.5mph @ 5:38:36 (120s)	3001 / 37.6mph	46.1mph at 5:39:53 46.1mph @ 5:39:53 (0.1s) 46.0mph @ 5:39:53 (½-s) 45.3mph @ 5:39:53 (1s) 42.4mph @ 5:39:37 (3s) 36.7mph @ 5:38:55 (60s) 37.5mph @ 5:38:55 (120s)	21.5mph at 5:38:54 28.8mph @ 5:39:18 (0.1s) 29.7mph @ 5:39:18 (½-s) 30.6mph @ 5:39:18 (1s) 32.6mph @ 5:39:20 (3s) 35.2mph @ 5:38:29 (60s) 36.4mph @ 5:38:35 (120s)	9832 / 36.5mph	47.5mph at 5:39:53 47.4mph @ 5:39:53 (0.1s) 46.6mph @ 5:39:53 (½-s) 45.9mph @ 5:39:53 (1s) 42.4mph @ 5:39:37 (3s) 37.1mph @ 5:38:54 (60s) 38.0mph @ 5:38:56 (120s)	30.2mph at 5:38:59 31.2mph @ 5:39:18 (½-s) 32.2mph @ 5:39:18 (1s) 33.7mph @ 5:39:20 (3s) 35.7mph @ 5:39:29 (60s) 36.9mph @ 5:39:36 (120s)	21008 / 37.0mph

2022-04-19 12:39:04 AM EST  <b>2022-04-19 12:37:54 AM EST to 2022-04-19 12:38:54 AM EST (60s)</b>	1012.02mb	4.78V	44.9°F 92%	54.2°F	<b>ESE (108°)</b>	<b>42.6mph</b> at 5:38:15 <b>42.4mph</b> @ 5:38:15 (0.1s) <b>41.9mph</b> @ 5:38:25 (7-s) <b>41.5mph</b> @ 5:38:25 (1s) <b>40.5mph</b> @ 5:38:25 (3s) <b>39.8mph</b> @ 5:37:56 (60s) <b>39.7mph</b> @ 5:37:54 (120s)	<b>32.7mph</b> at 5:38:41 <b>32.8mph</b> @ 5:38:41 (0.1s) <b>33.1mph</b> @ 5:38:41 (7-s) <b>33.6mph</b> @ 5:38:41 (1s) <b>35.3mph</b> @ 5:38:41 (3s) <b>37.6mph</b> @ 5:38:51 (60s) <b>38.7mph</b> @ 5:38:53 (120s)	3009 / 37.7mph	<b>43.3mph</b> at 5:38:15 <b>43.2mph</b> @ 5:38:15 (0.1s) <b>41.7mph</b> @ 5:38:25 (7-s) <b>41.1mph</b> @ 5:38:25 (1s) <b>40.0mph</b> @ 5:38:25 (3s) <b>38.3mph</b> @ 5:37:56 (60s) <b>38.3mph</b> @ 5:37:54 (120s)	<b>28.8mph</b> at 5:38:44 <b>29.0mph</b> @ 5:38:44 (0.1s) <b>30.1mph</b> @ 5:38:44 (7-s) <b>31.6mph</b> @ 5:38:44 (1s) <b>33.9mph</b> @ 5:38:46 (3s) <b>36.5mph</b> @ 5:38:49 (60s) <b>37.4mph</b> @ 5:38:51 (120s)	9869 / 36.7mph	<b>45.0mph</b> at 5:38:15 <b>44.9mph</b> @ 5:38:15 (0.1s) <b>42.2mph</b> @ 5:38:15 (7-s) <b>41.4mph</b> @ 5:38:25 (1s) <b>40.4mph</b> @ 5:38:25 (3s) <b>39.9mph</b> @ 5:37:56 (60s) <b>38.8mph</b> @ 5:37:54 (120s)	<b>28.8mph</b> at 5:38:44 <b>30.4mph</b> @ 5:38:44 (0.1s) <b>31.9mph</b> @ 5:38:44 (7-s) <b>34.1mph</b> @ 5:38:46 (3s) <b>37.0mph</b> @ 5:38:51 (60s) <b>37.9mph</b> @ 5:38:51 (120s)	21105 / 37.1mph
2022-04-19 12:38:04 AM EST  <b>2022-04-19 12:36:54 AM EST to 2022-04-19 12:37:54 AM EST (60s)</b>	1011.95mb	4.79V	44.9°F 92%	54.2°F	<b>ESE (106°)</b>	<b>45.0mph</b> at 5:37:00 <b>44.8mph</b> @ 5:37:00 (0.1s) <b>44.4mph</b> @ 5:37:34 (7-s) <b>44.1mph</b> @ 5:37:36 (1s) <b>43.4mph</b> @ 5:37:36 (3s) <b>39.8mph</b> @ 5:37:49 (60s) <b>39.8mph</b> @ 5:37:52 (120s)	<b>34.5mph</b> at 5:37:02 <b>34.6mph</b> @ 5:37:02 (0.1s) <b>35.0mph</b> @ 5:37:03 (7-s) <b>35.5mph</b> @ 5:37:03 (1s) <b>36.7mph</b> @ 5:37:36 (3s) <b>38.8mph</b> @ 5:37:30 (60s) <b>39.2mph</b> @ 5:37:16 (120s)	3174 / 39.7mph	<b>45.2mph</b> at 5:37:34 <b>45.1mph</b> @ 5:37:34 (0.1s) <b>44.4mph</b> @ 5:37:34 (7-s) <b>43.8mph</b> @ 5:37:35 (1s) <b>42.8mph</b> @ 5:37:36 (3s) <b>38.4mph</b> @ 5:37:49 (60s) <b>38.4mph</b> @ 5:37:52 (120s)	<b>21.1mph</b> at 5:36:54 <b>30.2mph</b> @ 5:36:54 (0.1s) <b>31.5mph</b> @ 5:36:55 (7-s) <b>32.2mph</b> @ 5:36:55 (1s) <b>33.9mph</b> @ 5:36:56 (3s) <b>37.2mph</b> @ 5:37:30 (60s) <b>37.6mph</b> @ 5:37:16 (120s)	10305 / 38.3mph	<b>45.7mph</b> at 5:37:34 <b>45.6mph</b> @ 5:37:34 (0.1s) <b>45.0mph</b> @ 5:37:34 (7-s) <b>44.4mph</b> @ 5:37:34 (1s) <b>43.3mph</b> @ 5:37:36 (3s) <b>38.9mph</b> @ 5:36:54 (60s) <b>38.9mph</b> @ 5:37:51 (120s)	<b>30.2mph</b> at 5:37:01 <b>31.6mph</b> @ 5:37:01 (7-s) <b>32.2mph</b> @ 5:37:02 (1s) <b>34.2mph</b> @ 5:36:56 (3s) <b>37.7mph</b> @ 5:37:30 (60s) <b>38.1mph</b> @ 5:37:15 (120s)	22015 / 38.7mph
2022-04-19 12:37:04 AM EST  <b>2022-04-19 12:35:54 AM EST to 2022-04-19 12:36:54 AM EST (60s)</b>	1011.96mb	4.77V	44.9°F 92%	54.1°F	<b>ESE (107°)</b>	<b>46.8mph</b> at 5:36:09 <b>46.5mph</b> @ 5:36:09 (0.1s) <b>46.0mph</b> @ 5:36:11 (7-s) <b>45.7mph</b> @ 5:36:12 (1s) <b>45.5mph</b> @ 5:36:12 (3s) <b>40.2mph</b> @ 5:36:35 (60s) <b>39.5mph</b> @ 5:36:53 (120s)	<b>34.6mph</b> at 5:36:42 <b>34.7mph</b> @ 5:36:42 (0.1s) <b>35.0mph</b> @ 5:36:42 (7-s) <b>35.4mph</b> @ 5:36:42 (1s) <b>36.3mph</b> @ 5:36:44 (3s) <b>39.1mph</b> @ 5:35:59 (60s) <b>37.9mph</b> @ 5:35:55 (120s)	3180 / 39.8mph	<b>46.6mph</b> at 5:36:08 <b>46.5mph</b> @ 5:36:08 (0.1s) <b>46.0mph</b> @ 5:36:11 (7-s) <b>45.6mph</b> @ 5:36:12 (1s) <b>44.7mph</b> @ 5:36:12 (3s) <b>38.9mph</b> @ 5:36:36 (60s) <b>38.0mph</b> @ 5:36:53 (120s)	<b>29.5mph</b> at 5:35:54 <b>30.4mph</b> @ 5:36:02 (0.1s) <b>31.4mph</b> @ 5:36:04 (7-s) <b>31.8mph</b> @ 5:36:03 (1s) <b>32.6mph</b> @ 5:36:05 (3s) <b>37.4mph</b> @ 5:36:10 (60s) <b>36.5mph</b> @ 5:35:56 (120s)	10346 / 38.4mph	<b>47.8mph</b> at 5:36:09 <b>47.7mph</b> @ 5:36:09 (0.1s) <b>46.6mph</b> @ 5:36:11 (7-s) <b>46.0mph</b> @ 5:36:12 (1s) <b>45.2mph</b> @ 5:36:12 (3s) <b>39.4mph</b> @ 5:36:35 (60s) <b>38.9mph</b> @ 5:36:53 (120s)	<b>32.0mph</b> at 5:36:04 <b>32.8mph</b> @ 5:36:04 (7-s) <b>33.3mph</b> @ 5:36:03 (1s) <b>33.8mph</b> @ 5:36:05 (3s) <b>38.0mph</b> @ 5:36:09 (60s) <b>37.0mph</b> @ 5:35:54 (120s)	22123 / 38.9mph
2022-04-19 12:36:04 AM EST  <b>2022-04-19 12:34:54 AM EST to 2022-04-19 12:35:54 AM EST (60s)</b>	1012.22mb	4.79V	44.9°F 92%	54.1°F	<b>ESE (105°)</b>	<b>45.9mph</b> at 5:35:08 <b>45.8mph</b> @ 5:35:08 (0.1s) <b>45.5mph</b> @ 5:35:08 (7-s) <b>45.1mph</b> @ 5:35:09 (1s) <b>44.8mph</b> @ 5:35:11 (3s) <b>39.2mph</b> @ 5:35:49 (60s) <b>38.9mph</b> @ 5:34:57 (120s)	<b>33.0mph</b> at 5:35:33 <b>33.1mph</b> @ 5:35:33 (0.1s) <b>33.3mph</b> @ 5:35:33 (7-s) <b>33.8mph</b> @ 5:35:51 (1s) <b>35.1mph</b> @ 5:35:34 (3s) <b>36.7mph</b> @ 5:34:56 (60s) <b>37.9mph</b> @ 5:35:53 (120s)	3128 / 39.2mph	<b>45.6mph</b> at 5:35:08 <b>45.5mph</b> @ 5:35:08 (0.1s) <b>45.1mph</b> @ 5:35:08 (7-s) <b>44.9mph</b> @ 5:35:09 (1s) <b>44.4mph</b> @ 5:35:10 (3s) <b>37.5mph</b> @ 5:35:53 (60s) <b>37.7mph</b> @ 5:34:56 (120s)	<b>28.8mph</b> at 5:35:33 <b>28.9mph</b> @ 5:35:33 (0.1s) <b>29.3mph</b> @ 5:35:33 (7-s) <b>30.2mph</b> @ 5:35:33 (1s) <b>31.7mph</b> @ 5:35:34 (3s) <b>35.5mph</b> @ 5:34:55 (60s) <b>36.5mph</b> @ 5:35:53 (120s)	10117 / 37.6mph	<b>46.0mph</b> at 5:35:08 <b>45.9mph</b> @ 5:35:08 (0.1s) <b>45.3mph</b> @ 5:35:08 (7-s) <b>45.0mph</b> @ 5:35:08 (1s) <b>44.6mph</b> @ 5:35:10 (3s) <b>38.2mph</b> @ 5:35:53 (60s) <b>38.1mph</b> @ 5:34:56 (120s)	<b>29.5mph</b> at 5:35:33 <b>30.1mph</b> @ 5:35:33 (0.1s) <b>31.3mph</b> @ 5:35:33 (7-s) <b>33.1mph</b> @ 5:35:34 (1s) <b>35.8mph</b> @ 5:34:55 (60s) <b>37.0mph</b> @ 5:35:53 (120s)	21700 / 38.2mph
2022-04-19 12:35:04 AM EST  <b>2022-04-19 12:33:54 AM EST to 2022-04-19 12:34:54 AM EST (60s)</b>	1012.64mb	4.76V	44.8°F 92%	54.1°F	<b>ESE (110°)</b>	<b>41.5mph</b> at 5:33:54 <b>41.3mph</b> @ 5:33:54 (0.1s) <b>41.2mph</b> @ 5:33:54 (7-s) <b>41.1mph</b> @ 5:33:55 (1s) <b>41.4mph</b> @ 5:33:54 (3s) <b>41.0mph</b> @ 5:33:56 (60s) <b>39.9mph</b> @ 5:34:20 (120s)	<b>32.2mph</b> at 5:34:25 <b>32.3mph</b> @ 5:34:25 (0.1s) <b>32.6mph</b> @ 5:34:25 (7-s) <b>33.0mph</b> @ 5:34:25 (1s) <b>33.7mph</b> @ 5:34:34 (3s) <b>36.7mph</b> @ 5:34:53 (60s) <b>38.6mph</b> @ 5:34:53 (120s)	2930 / 36.8mph	<b>41.2mph</b> at 5:34:02 <b>41.1mph</b> @ 5:34:02 (0.1s) <b>40.7mph</b> @ 5:33:54 (7-s) <b>40.4mph</b> @ 5:33:54 (1s) <b>41.0mph</b> @ 5:33:54 (3s) <b>39.8mph</b> @ 5:33:55 (60s) <b>38.7mph</b> @ 5:34:20 (120s)	<b>29.3mph</b> at 5:34:39 <b>29.3mph</b> @ 5:34:39 (0.1s) <b>29.9mph</b> @ 5:34:39 (7-s) <b>30.5mph</b> @ 5:34:39 (1s) <b>31.7mph</b> @ 5:34:53 (3s) <b>35.5mph</b> @ 5:34:55 (60s) <b>36.5mph</b> @ 5:34:53 (120s)	9585 / 35.6mph	<b>43.0mph</b> at 5:34:01 <b>42.8mph</b> @ 5:34:01 (0.1s) <b>41.9mph</b> @ 5:34:02 (7-s) <b>40.5mph</b> @ 5:33:54 (1s) <b>41.1mph</b> @ 5:33:54 (3s) <b>40.2mph</b> @ 5:33:55 (60s) <b>39.1mph</b> @ 5:34:21 (120s)	<b>28.2mph</b> at 5:34:45 <b>29.4mph</b> @ 5:34:45 (0.1s) <b>30.5mph</b> @ 5:34:45 (7-s) <b>33.0mph</b> @ 5:34:27 (1s) <b>35.9mph</b> @ 5:34:53 (3s) <b>38.0mph</b> @ 5:34:53 (60s)	20416 / 35.9mph
2022-04-19 12:34:04 AM EST  <b>2022-04-19 12:32:54 AM EST to 2022-04-19 12:33:54 AM EST (60s)</b>	1012.49mb	4.80V	44.8°F 92%	54.1°F	<b>ESE (109°)</b>	<b>49.6mph</b> at 5:33:12 <b>49.4mph</b> @ 5:33:12 (0.1s) <b>49.2mph</b> @ 5:33:12 (7-s) <b>49.1mph</b> @ 5:33:13 (1s) <b>48.0mph</b> @ 5:33:14 (3s) <b>41.3mph</b> @ 5:33:24 (60s) <b>39.1mph</b> @ 5:33:53 (120s)	<b>35.2mph</b> at 5:33:31 <b>35.3mph</b> @ 5:33:31 (0.1s) <b>35.5mph</b> @ 5:33:31 (7-s) <b>35.9mph</b> @ 5:33:32 (1s) <b>36.4mph</b> @ 5:33:33 (3s) <b>37.3mph</b> @ 5:32:54 (60s) <b>36.7mph</b> @ 5:32:56 (120s)	3279 / 41.0mph	<b>49.5mph</b> at 5:33:12 <b>49.4mph</b> @ 5:33:12 (0.1s) <b>48.6mph</b> @ 5:33:12 (7-s) <b>48.3mph</b> @ 5:33:12 (1s) <b>47.0mph</b> @ 5:33:14 (3s) <b>40.0mph</b> @ 5:33:24 (60s) <b>38.0mph</b> @ 5:33:53 (120s)	<b>28.7mph</b> at 5:32:54 <b>32.8mph</b> @ 5:33:42 (0.1s) <b>33.5mph</b> @ 5:33:42 (7-s) <b>34.4mph</b> @ 5:33:43 (1s) <b>35.3mph</b> @ 5:33:33 (3s) <b>36.1mph</b> @ 5:32:54 (60s) <b>35.6mph</b> @ 5:32:55 (120s)	10719 / 39.8mph	<b>50.1mph</b> at 5:33:12 <b>50.0mph</b> @ 5:33:12 (0.1s) <b>49.4mph</b> @ 5:33:12 (7-s) <b>48.8mph</b> @ 5:33:12 (1s) <b>47.5mph</b> @ 5:33:14 (3s) <b>40.4mph</b> @ 5:33:24 (60s) <b>38.4mph</b> @ 5:33:53 (120s)	<b>32.7mph</b> at 5:33:42 <b>33.4mph</b> @ 5:33:42 (0.1s) <b>34.4mph</b> @ 5:33:43 (7-s) <b>35.3mph</b> @ 5:33:45 (1s) <b>36.7mph</b> @ 5:32:54 (60s) <b>36.0mph</b> @ 5:32:54 (120s)	22862 / 40.2mph
2022-04-19 12:33:04 AM EST	1012.46mb	4.81V	44.8°F 92%	54.1°F	<b>ESE (109°)</b>	<b>45.2mph</b> at 5:32:50 <b>45.0mph</b> @ 5:32:50 (0.1s) <b>44.3mph</b> @ 5:32:50	<b>31.4mph</b> at 5:32:04 <b>31.5mph</b> @ 5:32:04 (0.1s) <b>31.9mph</b> @ 5:32:04	2979 / 37.4mph	<b>44.6mph</b> at 5:32:50 <b>44.5mph</b> @ 5:32:50 (0.1s) <b>43.8mph</b> @ 5:32:52	<b>18.4mph</b> at 5:31:54 <b>25.6mph</b> @ 5:31:54 (0.1s) <b>29.2mph</b> @ 5:31:54	9742 / 36.2mph	<b>46.0mph</b> at 5:32:50 <b>46.0mph</b> @ 5:32:50 (7-s) <b>44.6mph</b> @ 5:32:50	<b>29.6mph</b> at 5:32:39 <b>30.8mph</b> @ 5:32:40 (7-s) <b>31.0mph</b> @ 5:32:40	20863 / 36.7mph

2022-04-19 12:31:54 AM EST to 2022-04-19 12:32:54 AM EST (60s)						(½-s) 43.6mph @ 5:32:51 (1s) 43.1mph @ 5:32:52 (3s) 37.4mph @ 5:32:53 (60s) 36.8mph @ 5:32:53 (120s)	(½-s) 32.0mph @ 5:31:54 (1s) 32.4mph @ 5:31:54 (3s) 34.9mph @ 5:32:23 (60s) 35.7mph @ 5:32:20 (120s)		(½-s) 43.3mph @ 5:32:52 (1s) 42.4mph @ 5:32:52 (3s) 36.1mph @ 5:32:53 (60s) 35.6mph @ 5:32:52 (120s)	(½-s) 29.8mph @ 5:31:54 (1s) 30.5mph @ 5:31:54 (3s) 33.8mph @ 5:32:23 (60s) 34.6mph @ 5:32:13 (120s)	(¼-s) 44.0mph @ 5:32:52 (1s) 43.1mph @ 5:32:52 (3s) 36.7mph @ 5:32:53 (60s) 36.1mph @ 5:32:53 (120s)	(1s) 31.4mph @ 5:31:54 (3s) 34.3mph @ 5:32:23 (60s) 35.1mph @ 5:32:20 (120s)		
2022-04-19 12:32:04 AM EST						41.6mph at 5:30:55 41.4mph @ 5:30:55 (0.1s) 41.0mph @ 5:30:55 (½-s) 40.2mph @ 5:30:56 (1s) 40.0mph @ 5:30:54 (3s) 37.2mph @ 5:31:43 (60s) 36.7mph @ 5:30:59 (120s)	30.9mph at 5:31:48 31.0mph @ 5:31:48 (0.1s) 31.2mph @ 5:31:48 (½-s) 31.6mph @ 5:31:48 (1s) 32.5mph @ 5:31:54 (3s) 36.2mph @ 5:31:53 (60s) 36.2mph @ 5:31:53 (120s)	2883 / 36.2mph	40.8mph at 5:30:55 40.8mph @ 5:30:55 (0.1s) 40.2mph @ 5:30:55 (½-s) 39.3mph @ 5:30:56 (1s) 39.2mph @ 5:30:54 (3s) 36.1mph @ 5:31:40 (60s) 35.4mph @ 5:30:58 (120s)	24.0mph at 5:30:54 26.4mph @ 5:31:05 (0.1s) 27.5mph @ 5:31:06 (½-s) 29.1mph @ 5:31:06 (1s) 30.9mph @ 5:31:53 (3s) 34.9mph @ 5:30:54 (60s) 35.0mph @ 5:31:53 (120s)	9440 / 35.1mph	41.7mph at 5:31:22 40.4mph @ 5:31:22 (0.1s) 39.5mph @ 5:30:54 (½-s) 39.2mph @ 5:30:54 (1s) 36.5mph @ 5:31:41 (60s) 36.0mph @ 5:30:58 (120s)	26.0mph at 5:31:05 27.0mph @ 5:31:06 (½-s) 28.7mph @ 5:31:06 (1s) 31.4mph @ 5:31:53 (3s) 35.4mph @ 5:31:53 (60s) 35.5mph @ 5:31:53 (120s)	20127 / 35.4mph
2022-04-19 12:31:04 AM EST						42.3mph at 5:30:44 42.1mph @ 5:30:44 (0.1s) 41.9mph @ 5:30:44 (½-s) 41.5mph @ 5:30:45 (1s) 39.9mph @ 5:30:53 (3s) 37.1mph @ 5:29:59 (60s) 37.9mph @ 5:30:01 (120s)	31.0mph at 5:30:30 31.1mph @ 5:30:30 (0.1s) 31.7mph @ 5:30:30 (½-s) 32.1mph @ 5:30:30 (1s) 33.2mph @ 5:30:32 (3s) 35.9mph @ 5:30:38 (60s) 35.5mph @ 5:30:44 (120s)	2883 / 36.2mph	42.9mph at 5:30:51 42.7mph @ 5:30:51 (0.1s) 41.8mph @ 5:30:44 (½-s) 41.2mph @ 5:30:44 (1s) 39.4mph @ 5:30:53 (3s) 35.8mph @ 5:29:58 (60s) 36.7mph @ 5:29:54 (120s)	20.4mph at 5:29:54 28.1mph @ 5:30:30 (0.1s) 28.9mph @ 5:30:30 (½-s) 30.0mph @ 5:30:30 (1s) 32.0mph @ 5:30:30 (3s) 34.4mph @ 5:30:37 (60s) 35.2mph @ 5:30:44 (120s)	9419 / 35.0mph	43.6mph at 5:30:51 43.5mph @ 5:30:51 (0.1s) 42.1mph @ 5:30:51 (½-s) 41.7mph @ 5:30:44 (1s) 39.3mph @ 5:30:46 (3s) 36.3mph @ 5:29:58 (60s) 37.1mph @ 5:29:54 (120s)	28.2mph at 5:30:30 28.8mph @ 5:30:30 (0.1s) 30.0mph @ 5:30:30 (½-s) 32.3mph @ 5:30:32 (3s) 35.0mph @ 5:30:37 (60s) 35.8mph @ 5:30:43 (120s)	20220 / 35.6mph
2022-04-19 12:30:04 AM EST						42.5mph at 5:29:00 42.4mph @ 5:29:00 (0.1s) 42.1mph @ 5:29:00 (½-s) 42.0mph @ 5:29:01 (1s) 41.2mph @ 5:29:01 (3s) 39.0mph @ 5:29:05 (60s) 38.8mph @ 5:29:25 (120s)	31.7mph at 5:29:39 31.8mph @ 5:29:39 (0.1s) 31.9mph @ 5:29:40 (½-s) 32.2mph @ 5:29:40 (1s) 32.6mph @ 5:29:41 (3s) 37.0mph @ 5:29:47 (60s) 37.8mph @ 5:29:48 (120s)	2954 / 37.1mph	42.4mph at 5:29:00 42.4mph @ 5:29:00 (0.1s) 41.9mph @ 5:29:00 (½-s) 41.8mph @ 5:29:00 (1s) 40.6mph @ 5:29:01 (3s) 37.9mph @ 5:29:05 (60s) 37.8mph @ 5:29:10 (120s)	28.1mph at 5:29:11 28.2mph @ 5:29:11 (0.1s) 28.8mph @ 5:29:11 (½-s) 29.3mph @ 5:29:11 (1s) 30.4mph @ 5:29:41 (3s) 35.7mph @ 5:29:53 (60s) 36.6mph @ 5:29:53 (120s)	9617 / 35.7mph	42.6mph at 5:28:59 42.5mph @ 5:28:59 (0.1s) 42.2mph @ 5:29:00 (½-s) 41.9mph @ 5:29:00 (1s) 41.0mph @ 5:29:01 (3s) 38.3mph @ 5:29:05 (60s) 38.3mph @ 5:29:25 (120s)	27.0mph at 5:29:40 28.3mph @ 5:29:41 (½-s) 29.6mph @ 5:29:41 (1s) 31.0mph @ 5:29:41 (3s) 36.2mph @ 5:29:53 (60s) 37.1mph @ 5:29:51 (120s)	20577 / 36.2mph
2022-04-19 12:29:04 AM EST						43.1mph at 5:28:36 43.1mph @ 5:28:36 (0.1s) 42.9mph @ 5:28:36 (½-s) 42.6mph @ 5:28:37 (1s) 42.1mph @ 5:28:38 (3s) 39.1mph @ 5:28:26 (60s) 39.6mph @ 5:27:54 (120s)	34.1mph at 5:27:54 34.3mph @ 5:27:54 (0.1s) 34.8mph @ 5:28:46 (½-s) 35.1mph @ 5:28:47 (1s) 36.3mph @ 5:27:55 (3s) 38.5mph @ 5:28:51 (60s) 38.7mph @ 5:28:51 (120s)	3088 / 38.7mph	43.2mph at 5:28:36 43.0mph @ 5:28:36 (0.1s) 42.5mph @ 5:28:36 (½-s) 41.9mph @ 5:28:37 (1s) 41.1mph @ 5:28:38 (3s) 38.1mph @ 5:28:27 (60s) 38.5mph @ 5:27:55 (120s)	26.8mph at 5:27:54 32.0mph @ 5:28:46 (0.1s) 32.8mph @ 5:28:46 (½-s) 33.5mph @ 5:28:46 (1s) 35.2mph @ 5:28:48 (3s) 37.5mph @ 5:28:51 (60s) 37.6mph @ 5:28:51 (120s)	10134 / 37.6mph	43.6mph at 5:28:37 43.4mph @ 5:28:37 (0.1s) 42.9mph @ 5:28:37 (½-s) 42.5mph @ 5:28:37 (1s) 41.9mph @ 5:28:38 (3s) 38.6mph @ 5:28:24 (60s) 39.0mph @ 5:27:56 (120s)	31.8mph at 5:28:46 32.4mph @ 5:28:46 (0.1s) 33.7mph @ 5:28:46 (½-s) 35.5mph @ 5:28:48 (1s) 37.9mph @ 5:28:51 (3s) 38.1mph @ 5:28:51 (60s)	21656 / 38.1mph
2022-04-19 12:28:04 AM EST						47.6mph at 5:27:30 47.4mph @ 5:27:30 (0.1s) 47.2mph @ 5:27:30 (½-s) 46.9mph @ 5:27:30 (1s) 44.6mph @ 5:27:32 (3s) 40.4mph @ 5:26:57 (60s) 39.6mph @ 5:27:53 (120s)	30.5mph at 5:26:58 30.7mph @ 5:26:58 (0.1s) 31.2mph @ 5:26:59 (½-s) 32.0mph @ 5:26:59 (1s) 34.8mph @ 5:27:09 (3s) 38.8mph @ 5:27:44 (60s) 37.9mph @ 5:27:54 (120s)	3108 / 38.9mph	47.6mph at 5:27:29 47.4mph @ 5:27:29 (0.1s) 46.4mph @ 5:27:29 (½-s) 46.1mph @ 5:27:30 (1s) 43.5mph @ 5:27:31 (3s) 39.5mph @ 5:26:57 (60s) 38.5mph @ 5:27:53 (120s)	13.3mph at 5:26:58 13.8mph @ 5:26:58 (0.1s) 16.0mph @ 5:26:58 (½-s) 19.6mph @ 5:26:59 (1s) 29.8mph @ 5:27:00 (3s) 37.6mph @ 5:27:45 (60s) 36.7mph @ 5:27:54 (120s)	10165 / 37.7mph	49.1mph at 5:27:29 49.0mph @ 5:27:29 (0.1s) 47.5mph @ 5:27:29 (½-s) 47.1mph @ 5:27:30 (1s) 44.2mph @ 5:27:31 (3s) 39.9mph @ 5:26:57 (60s) 39.0mph @ 5:27:53 (120s)	18.2mph at 5:26:58 19.9mph @ 5:26:58 (0.1s) 23.4mph @ 5:26:59 (½-s) 31.8mph @ 5:27:00 (1s) 38.1mph @ 5:27:44 (60s) 37.2mph @ 5:26:54 (120s)	21752 / 38.3mph
2022-04-19 12:27:04 AM EST						46.1mph at 5:26:33 46.0mph @ 5:26:33 (0.1s) 45.6mph @ 5:26:33 (½-s) 45.2mph @ 5:26:33 (1s) 44.9mph @ 5:26:34 (3s) 40.2mph @ 5:26:53 (120s)	34.6mph at 5:25:54 34.6mph @ 5:25:54 (0.1s) 34.6mph @ 5:25:54 (½-s) 35.0mph @ 5:25:54 (1s) 35.6mph @ 5:25:54 (3s) 35.5mph @ 5:25:54 (120s)	3219 / 40.3mph	45.4mph at 5:26:32 45.2mph @ 5:26:32 (0.1s) 44.9mph @ 5:26:33 (½-s) 44.5mph @ 5:26:31 (1s) 44.3mph @ 5:26:33 (3s) 39.3mph @ 5:26:53 (120s)	25.7mph at 5:25:54 31.7mph @ 5:26:15 (0.1s) 32.6mph @ 5:26:16 (½-s) 33.7mph @ 5:26:16 (1s) 33.9mph @ 5:25:54 (3s) 34.1mph @ 5:25:54 (120s)	10602 / 39.3mph	46.9mph at 5:26:30 46.9mph @ 5:26:30 (0.1s) 45.6mph @ 5:26:31 (½-s) 45.6mph @ 5:26:31 (1s) 45.1mph @ 5:26:33 (3s) 39.8mph @ 5:26:53 (120s)	32.6mph at 5:26:23 33.2mph @ 5:26:23 (0.1s) 33.9mph @ 5:25:54 (½-s) 34.7mph @ 5:25:54 (1s) 34.7mph @ 5:25:54 (60s) 35.7mph @ 5:26:17 (120s)	22635 / 39.8mph



(60s)						(60s) 37.9mph @ 5:26:53 (120s)	(60s) 36.4mph @ 5:26:17 (120s)		(60s) 36.7mph @ 5:26:53 (120s)	(60s) 35.1mph @ 5:26:17 (120s)		(60s) 37.2mph @ 5:26:53 (120s)	(120s)	
2022-04-19 12:26:04 AM EST  2022-04-19 12:24:54 AM EST to 2022-04-19 12:25:54 AM EST (60s)	1012.99mb	4.77V	44.8°F 92%	54.0°F	ESE (110°)	41.0mph at 5:25:42 40.9mph @ 5:25:42 (0.1s) 40.8mph @ 5:25:42 (7/8-s) 40.6mph @ 5:25:42 (1s) 39.8mph @ 5:25:44 (3s) 37.8mph @ 5:24:54 (60s) 38.2mph @ 5:24:54 (120s)	27.8mph at 5:25:13 28.6mph @ 5:25:13 (7/8-s) 29.2mph @ 5:25:14 (1s) 30.7mph @ 5:25:15 (3s) 34.9mph @ 5:25:21 (60s) 36.6mph @ 5:25:53 (120s)	2826 / 35.5mph	41.0mph at 5:25:22 40.9mph @ 5:25:22 (0.1s) 40.5mph @ 5:25:22 (7/8-s) 40.1mph @ 5:25:22 (1s) 39.1mph @ 5:25:23 (3s) 36.5mph @ 5:24:54 (60s) 37.1mph @ 5:24:54 (120s)	20.4mph at 5:24:54 23.2mph @ 5:25:13 (0.1s) 23.8mph @ 5:25:13 (7/8-s) 25.6mph @ 5:25:14 (1s) 28.8mph @ 5:25:14 (3s) 33.4mph @ 5:25:20 (60s) 35.3mph @ 5:25:53 (120s)	9187 / 34.1mph	41.0mph at 5:25:22 40.5mph @ 5:25:22 (7/8-s) 40.1mph @ 5:25:22 (1s) 39.2mph @ 5:25:23 (3s) 37.1mph @ 5:24:54 (60s) 37.6mph @ 5:24:54 (120s)	21.9mph at 5:25:13 23.5mph @ 5:25:13 (7/8-s) 24.9mph @ 5:25:14 (1s) 28.7mph @ 5:25:14 (3s) 34.1mph @ 5:25:20 (60s) 35.9mph @ 5:25:53 (120s)	19716 / 34.7mph
2022-04-19 12:25:04 AM EST  2022-04-19 12:23:54 AM EST to 2022-04-19 12:24:54 AM EST (60s)	1013.13mb	4.79V	44.8°F 92%	54.0°F	ESE (112°)	48.8mph at 5:23:57 48.6mph @ 5:23:57 (0.1s) 48.0mph @ 5:23:57 (7/8-s) 47.3mph @ 5:23:57 (1s) 45.8mph @ 5:23:59 (3s) 39.4mph @ 5:24:21 (60s) 38.6mph @ 5:24:37 (120s)	28.1mph at 5:24:39 29.0mph @ 5:24:40 (0.1s) 29.7mph @ 5:24:40 (1s) 32.6mph @ 5:24:41 (3s) 37.8mph @ 5:24:53 (60s) 37.3mph @ 5:23:54 (120s)	3016 / 37.8mph	47.5mph at 5:23:56 47.4mph @ 5:23:56 (0.1s) 46.7mph @ 5:23:57 (7/8-s) 45.9mph @ 5:23:57 (1s) 44.8mph @ 5:23:58 (3s) 38.5mph @ 5:24:20 (60s) 37.6mph @ 5:24:38 (120s)	15.4mph at 5:24:39 15.8mph @ 5:24:39 (0.1s) 18.7mph @ 5:24:40 (7/8-s) 22.4mph @ 5:24:40 (1s) 29.3mph @ 5:24:41 (3s) 36.4mph @ 5:24:53 (60s) 36.0mph @ 5:23:54 (120s)	9827 / 36.5mph	47.3mph at 5:23:56 47.2mph @ 5:23:56 (0.1s) 46.5mph @ 5:23:57 (7/8-s) 45.6mph @ 5:23:57 (1s) 44.6mph @ 5:23:58 (3s) 38.8mph @ 5:24:20 (60s) 38.0mph @ 5:24:36 (120s)	20.2mph at 5:24:39 22.4mph @ 5:24:39 (7/8-s) 25.9mph @ 5:24:40 (1s) 30.7mph @ 5:24:40 (3s) 37.0mph @ 5:24:53 (60s) 36.4mph @ 5:23:54 (120s)	21086 / 37.1mph
2022-04-19 12:24:04 AM EST  2022-04-19 12:22:54 AM EST to 2022-04-19 12:23:54 AM EST (60s)	1013.07mb	4.78V	44.8°F 92%	54.0°F	ESE (114°)	43.1mph at 5:23:15 42.9mph @ 5:23:15 (0.1s) 42.8mph @ 5:23:15 (7/8-s) 42.7mph @ 5:23:16 (1s) 42.2mph @ 5:23:17 (3s) 38.9mph @ 5:23:48 (60s) 37.4mph @ 5:23:35 (120s)	34.3mph at 5:23:50 34.5mph @ 5:23:50 (0.1s) 34.8mph @ 5:23:50 (7/8-s) 34.3mph @ 5:23:50 (1s) 36.7mph @ 5:23:39 (3s) 35.9mph @ 5:22:54 (60s) 36.7mph @ 5:22:54 (120s)	3082 / 38.6mph	42.8mph at 5:23:04 42.7mph @ 5:22:54 (0.1s) 42.2mph @ 5:23:15 (7/8-s) 42.1mph @ 5:23:16 (1s) 41.5mph @ 5:23:16 (3s) 38.2mph @ 5:23:48 (60s) 36.0mph @ 5:23:53 (120s)	25.2mph at 5:22:54 31.9mph @ 5:23:45 (0.1s) 32.7mph @ 5:23:00 (7/8-s) 32.3mph @ 5:23:50 (1s) 35.2mph @ 5:23:51 (3s) 34.1mph @ 5:22:54 (60s) 35.0mph @ 5:22:54 (120s)	10194 / 37.8mph	43.9mph at 5:23:04 43.7mph @ 5:23:04 (0.1s) 43.1mph @ 5:23:04 (7/8-s) 42.7mph @ 5:23:16 (1s) 41.9mph @ 5:23:16 (3s) 38.4mph @ 5:23:48 (60s) 36.4mph @ 5:23:44 (120s)	32.0mph at 5:23:49 32.9mph @ 5:23:50 (7/8-s) 33.5mph @ 5:23:50 (1s) 35.8mph @ 5:23:02 (3s) 34.7mph @ 5:22:54 (60s) 35.9mph @ 5:22:54 (120s)	21629 / 38.0mph
2022-04-19 12:23:04 AM EST  2022-04-19 12:21:54 AM EST to 2022-04-19 12:22:54 AM EST (60s)	1013.26mb	4.76V	44.8°F 92%	54.0°F	ESE (108°)	42.9mph at 5:22:53 42.8mph @ 5:22:53 (0.1s) 42.6mph @ 5:22:53 (7/8-s) 42.2mph @ 5:22:50 (1s) 41.7mph @ 5:22:53 (3s) 37.4mph @ 5:22:02 (60s) 36.7mph @ 5:22:53 (120s)	29.9mph at 5:22:30 30.3mph @ 5:22:30 (7/8-s) 30.6mph @ 5:22:30 (1s) 31.8mph @ 5:22:32 (3s) 35.6mph @ 5:22:48 (60s) 36.2mph @ 5:22:07 (120s)	2863 / 36.0mph	43.4mph at 5:22:50 43.3mph @ 5:22:50 (0.1s) 42.6mph @ 5:22:50 (7/8-s) 42.1mph @ 5:22:50 (1s) 41.3mph @ 5:22:52 (3s) 35.8mph @ 5:21:54 (60s) 35.1mph @ 5:21:58 (120s)	23.4mph at 5:22:23 23.6mph @ 5:22:23 (0.1s) 25.2mph @ 5:22:30 (7/8-s) 26.1mph @ 5:22:30 (1s) 27.9mph @ 5:22:32 (3s) 33.8mph @ 5:22:48 (60s) 34.7mph @ 5:22:42 (120s)	9206 / 34.2mph	44.5mph at 5:22:50 44.4mph @ 5:22:50 (0.1s) 43.2mph @ 5:22:50 (7/8-s) 42.2mph @ 5:22:30 (1s) 41.3mph @ 5:22:52 (3s) 36.2mph @ 5:21:54 (60s) 35.5mph @ 5:22:53 (120s)	23.0mph at 5:21:59 24.7mph @ 5:21:59 (7/8-s) 26.8mph @ 5:22:30 (1s) 29.2mph @ 5:22:31 (3s) 34.3mph @ 5:22:47 (60s) 35.2mph @ 5:22:42 (120s)	19739 / 34.8mph
2022-04-19 12:22:04 AM EST  2022-04-19 12:20:54 AM EST to 2022-04-19 12:21:54 AM EST (60s)	1013.42mb	4.77V	44.8°F 92%	54.0°F	ESE (109°)	42.8mph at 5:21:08 42.6mph @ 5:21:08 (0.1s) 41.9mph @ 5:21:08 (7/8-s) 41.4mph @ 5:21:08 (1s) 39.9mph @ 5:21:25 (3s) 37.4mph @ 5:21:53 (60s) 36.4mph @ 5:21:53 (120s)	31.5mph at 5:21:13 31.6mph @ 5:21:13 (0.1s) 31.8mph @ 5:21:13 (7/8-s) 32.0mph @ 5:21:13 (1s) 33.3mph @ 5:21:02 (3s) 35.2mph @ 5:21:03 (60s) 35.6mph @ 5:21:02 (120s)	2980 / 37.4mph	41.9mph at 5:21:07 41.8mph @ 5:21:08 (0.1s) 41.3mph @ 5:21:05 (7/8-s) 40.8mph @ 5:21:05 (1s) 39.0mph @ 5:21:08 (3s) 35.8mph @ 5:21:52 (60s) 35.1mph @ 5:21:52 (120s)	23.5mph at 5:21:12 23.6mph @ 5:21:12 (0.1s) 25.1mph @ 5:21:12 (7/8-s) 26.6mph @ 5:21:13 (1s) 31.2mph @ 5:21:14 (3s) 34.1mph @ 5:20:54 (60s) 34.5mph @ 5:21:18 (120s)	9645 / 35.8mph	43.5mph at 5:21:08 43.4mph @ 5:21:08 (0.1s) 41.8mph @ 5:21:05 (7/8-s) 41.2mph @ 5:21:05 (1s) 39.3mph @ 5:21:07 (3s) 36.3mph @ 5:21:52 (60s) 35.4mph @ 5:21:52 (120s)	24.2mph at 5:21:12 26.3mph @ 5:21:12 (7/8-s) 27.9mph @ 5:21:13 (1s) 32.1mph @ 5:21:15 (3s) 34.5mph @ 5:20:54 (60s) 34.8mph @ 5:21:17 (120s)	20599 / 36.3mph
2022-04-19 12:21:04 AM EST  2022-04-19 12:19:54 AM EST to 2022-04-19 12:20:54 AM EST (60s)	1013.28mb	4.79V	44.8°F 92%	54.0°F	ESE (114°)	40.1mph at 5:20:05 40.0mph @ 5:20:05 (0.1s) 39.8mph @ 5:20:05 (7/8-s) 39.6mph @ 5:20:06 (1s) 38.2mph @ 5:20:07 (3s) 36.2mph @ 5:20:07 (60s) 36.6mph @ 5:20:16 (120s)	27.5mph at 5:20:25 27.9mph @ 5:20:25 (7/8-s) 28.2mph @ 5:20:25 (1s) 30.1mph @ 5:20:26 (3s) 35.3mph @ 5:20:52 (60s) 35.7mph @ 5:20:48 (120s)	2810 / 35.3mph	40.1mph at 5:20:05 40.1mph @ 5:20:05 (0.1s) 39.6mph @ 5:20:05 (7/8-s) 39.3mph @ 5:20:06 (1s) 37.4mph @ 5:20:07 (3s) 35.2mph @ 5:19:54 (60s) 35.5mph @ 5:20:15 (120s)	26.0mph at 5:20:24 26.1mph @ 5:20:24 (0.1s) 26.4mph @ 5:20:24 (7/8-s) 26.8mph @ 5:20:25 (1s) 28.6mph @ 5:20:25 (3s) 34.2mph @ 5:20:53 (60s) 34.6mph @ 5:20:44 (120s)	9216 / 34.2mph	40.2mph at 5:20:05 39.6mph @ 5:20:05 (7/8-s) 39.4mph @ 5:20:06 (1s) 37.3mph @ 5:20:07 (3s) 35.5mph @ 5:19:54 (60s) 35.8mph @ 5:20:16 (120s)	25.0mph at 5:20:10 26.5mph @ 5:20:24 (7/8-s) 26.7mph @ 5:20:25 (1s) 28.6mph @ 5:20:25 (3s) 34.5mph @ 5:20:52 (60s) 35.0mph @ 5:20:44 (120s)	19614 / 34.5mph

2022-04-19 12:20:04 AM EST	2022-04-19 12:18:54 AM EST to 2022-04-19 12:19:54 AM EST (60s)	1013.44mb	4.78V	44.8°F 92%	54.0°F	ESE (111°)	40.0mph @ 5:19:13	32.7mph @ 5:19:49	2881 / 36.2mph	40.5mph @ 5:19:09	27.5mph @ 5:18:54	9471 / 35.2mph	40.1mph @ 5:19:09	28.7mph @ 5:19:20	20170 / 35.5mph
39.9mph @ 5:19:13 (0.1s)							32.9mph @ 5:19:49 (0.1s)	40.4mph @ 5:19:09 (0.1s)		28.8mph @ 5:19:21 (0.1s)	39.6mph @ 5:19:13 (7.5s)		31.3mph @ 5:19:49 (7.5s)		
39.6mph @ 5:19:13 (7.5s)							33.2mph @ 5:19:21 (7.5s)	39.6mph @ 5:19:09 (7.5s)		29.8mph @ 5:19:22 (7.5s)	39.2mph @ 5:19:13 (7.5s)		31.3mph @ 5:19:20 (7.5s)		
39.5mph @ 5:19:13 (7.5s)							33.4mph @ 5:19:21 (7.5s)	38.9mph @ 5:19:09 (7.5s)		30.9mph @ 5:19:22 (7.5s)	38.8mph @ 5:19:13 (7.5s)		32.2mph @ 5:19:22 (7.5s)		
39.0mph @ 5:19:14 (3s)							34.1mph @ 5:19:23 (3s)	38.4mph @ 5:19:13 (3s)		31.6mph @ 5:19:22 (3s)	36.7mph @ 5:19:16 (60s)		35.2mph @ 5:19:42 (60s)		
37.2mph @ 5:19:16 (60s)							35.8mph @ 5:19:43 (60s)	36.3mph @ 5:19:15 (60s)		34.8mph @ 5:19:43 (60s)	36.4mph @ 5:19:16 (120s)		35.7mph @ 5:19:53 (120s)		
37.1mph @ 5:19:16 (120s)	36.4mph @ 5:19:53 (120s)	36.0mph @ 5:19:16 (120s)	35.3mph @ 5:19:53 (120s)												
2022-04-19 12:19:04 AM EST	2022-04-19 12:17:54 AM EST to 2022-04-19 12:18:54 AM EST (60s)	1013.63mb	4.79V	44.8°F 92%	54.0°F	ESE (113°)	42.2mph @ 5:18:24	31.9mph @ 5:18:11	2928 / 36.8mph	43.1mph @ 5:18:30	27.5mph @ 5:17:54	9556 / 35.5mph	43.2mph @ 5:18:22	27.8mph @ 5:17:59	20401 / 35.9mph
42.1mph @ 5:18:24 (0.1s)							32.0mph @ 5:18:11 (0.1s)	42.9mph @ 5:18:30 (0.1s)		28.5mph @ 5:18:44 (0.1s)	41.9mph @ 5:18:22 (7.5s)		29.3mph @ 5:17:59 (7.5s)		
41.8mph @ 5:18:24 (7.5s)							32.2mph @ 5:18:11 (7.5s)	41.6mph @ 5:18:22 (7.5s)		29.5mph @ 5:18:45 (7.5s)	41.1mph @ 5:18:23 (7.5s)		30.9mph @ 5:17:59 (7.5s)		
41.5mph @ 5:18:24 (7.5s)							32.7mph @ 5:18:13 (7.5s)	40.9mph @ 5:18:23 (7.5s)		30.7mph @ 5:18:45 (7.5s)	41.1mph @ 5:18:23 (7.5s)		31.8mph @ 5:18:13 (3s)		
41.1mph @ 5:18:25 (3s)							33.0mph @ 5:18:13 (3s)	40.3mph @ 5:18:25 (3s)		31.6mph @ 5:18:01 (3s)	40.5mph @ 5:18:24 (3s)		35.9mph @ 5:17:54 (60s)		
37.9mph @ 5:18:34 (60s)							36.7mph @ 5:17:54 (60s)	36.8mph @ 5:18:33 (60s)		35.4mph @ 5:18:53 (60s)	37.1mph @ 5:18:33 (60s)		35.4mph @ 5:18:18 (120s)		
36.9mph @ 5:18:46 (120s)	36.2mph @ 5:18:19 (120s)	35.6mph @ 5:18:45 (120s)	34.9mph @ 5:18:19 (120s)	36.0mph @ 5:18:44 (120s)											
2022-04-19 12:18:04 AM EST	2022-04-19 12:16:54 AM EST to 2022-04-19 12:17:54 AM EST (60s)	1013.36mb	4.81V	44.8°F 92%	53.9°F	ESE (110°)	43.6mph @ 5:17:38	31.1mph @ 5:17:31	2927 / 36.8mph	43.3mph @ 5:17:38	24.6mph @ 5:16:54	9550 / 35.5mph	43.9mph @ 5:17:37	26.7mph @ 5:17:31	20394 / 35.9mph
43.4mph @ 5:17:38 (0.1s)							31.2mph @ 5:17:31 (0.1s)	43.2mph @ 5:17:38 (0.1s)		26.8mph @ 5:17:01 (0.1s)	41.9mph @ 5:17:37 (7.5s)		28.0mph @ 5:17:32 (7.5s)		
43.3mph @ 5:17:38 (7.5s)							31.6mph @ 5:17:31 (7.5s)	42.9mph @ 5:17:38 (7.5s)		28.3mph @ 5:17:01 (7.5s)	41.1mph @ 5:17:38 (7.5s)		29.9mph @ 5:17:32 (7.5s)		
42.9mph @ 5:17:39 (7.5s)							32.0mph @ 5:17:31 (7.5s)	42.6mph @ 5:17:38 (7.5s)		28.9mph @ 5:17:01 (7.5s)	43.0mph @ 5:17:38 (7.5s)		31.0mph @ 5:17:03 (3s)		
41.1mph @ 5:17:40 (3s)							33.0mph @ 5:17:33 (3s)	40.7mph @ 5:17:40 (3s)		29.9mph @ 5:17:03 (3s)	40.8mph @ 5:17:40 (3s)		34.4mph @ 5:17:32 (60s)		
36.7mph @ 5:17:53 (60s)							35.4mph @ 5:17:33 (60s)	35.6mph @ 5:16:54 (60s)		33.9mph @ 5:17:32 (60s)	36.1mph @ 5:16:54 (60s)		35.5mph @ 5:17:35 (120s)		
37.2mph @ 5:17:01 (120s)	36.3mph @ 5:17:35 (120s)	36.0mph @ 5:16:54 (120s)	35.0mph @ 5:17:35 (120s)	36.4mph @ 5:16:54 (120s)											
2022-04-19 12:17:04 AM EST	2022-04-19 12:15:53 AM EST to 2022-04-19 12:16:53 AM EST (60s)	1013.59mb	4.78V	44.7°F 92%	53.9°F	ESE (112°)	42.7mph @ 5:16:10	30.6mph @ 5:16:43	2925 / 36.7mph	43.0mph @ 5:16:10	26.6mph @ 5:15:53	9580 / 35.6mph	43.5mph @ 5:16:10	29.2mph @ 5:16:48	20500 / 36.1mph
42.6mph @ 5:16:11 (0.1s)							30.7mph @ 5:16:44 (0.1s)	42.9mph @ 5:16:10 (0.1s)		26.6mph @ 5:16:43 (0.1s)	42.3mph @ 5:16:11 (7.5s)		30.2mph @ 5:16:43 (7.5s)		
42.4mph @ 5:16:11 (7.5s)							30.9mph @ 5:16:44 (7.5s)	42.2mph @ 5:16:11 (7.5s)		29.2mph @ 5:16:44 (7.5s)	41.7mph @ 5:16:11 (7.5s)		31.4mph @ 5:16:44 (7.5s)		
42.3mph @ 5:16:11 (7.5s)							31.2mph @ 5:16:44 (7.5s)	41.5mph @ 5:16:11 (7.5s)		29.6mph @ 5:16:43 (7.5s)	41.7mph @ 5:16:11 (7.5s)		31.4mph @ 5:16:44 (7.5s)		
41.0mph @ 5:16:13 (3s)							32.5mph @ 5:16:44 (3s)	41.1mph @ 5:16:13 (3s)		30.6mph @ 5:16:44 (3s)	41.7mph @ 5:16:13 (3s)		36.0mph @ 5:16:52 (60s)		
38.2mph @ 5:16:15 (60s)							36.6mph @ 5:16:45 (60s)	37.2mph @ 5:16:20 (60s)		35.5mph @ 5:16:52 (60s)	37.7mph @ 5:16:20 (60s)		36.3mph @ 5:16:45 (120s)		
37.6mph @ 5:16:22 (120s)	37.0mph @ 5:16:45 (120s)	36.4mph @ 5:16:20 (120s)	35.8mph @ 5:16:45 (120s)	36.9mph @ 5:16:20 (120s)											
2022-04-19 12:16:04 AM EST	2022-04-19 12:14:53 AM EST to 2022-04-19 12:15:53 AM EST (60s)	1013.37mb	4.76V	44.7°F 92%	53.9°F	ESE (114°)	43.9mph @ 5:15:30	33.9mph @ 5:14:57	2999 / 37.6mph	43.8mph @ 5:15:30	28.4mph @ 5:15:20	9808 / 36.4mph	44.4mph @ 5:15:30	27.1mph @ 5:15:20	20878 / 36.7mph
43.7mph @ 5:15:31 (0.1s)							34.0mph @ 5:14:57 (0.1s)	43.8mph @ 5:15:30 (0.1s)		28.6mph @ 5:15:20 (0.1s)	44.3mph @ 5:15:30 (0.1s)		29.8mph @ 5:15:20 (7.5s)		
43.2mph @ 5:15:31 (7.5s)							34.1mph @ 5:14:57 (7.5s)	42.9mph @ 5:15:31 (7.5s)		31.3mph @ 5:15:20 (7.5s)	43.5mph @ 5:15:31 (7.5s)		32.3mph @ 5:14:58 (7.5s)		
42.7mph @ 5:15:29 (7.5s)							34.3mph @ 5:14:57 (7.5s)	42.2mph @ 5:15:29 (7.5s)		32.5mph @ 5:14:57 (7.5s)	42.5mph @ 5:15:29 (7.5s)		32.9mph @ 5:14:59 (7.5s)		
42.3mph @ 5:15:31 (3s)							34.7mph @ 5:14:59 (3s)	41.6mph @ 5:15:31 (3s)		32.8mph @ 5:14:59 (3s)	42.1mph @ 5:15:31 (3s)		35.9mph @ 5:15:15 (60s)		
37.6mph @ 5:15:52 (60s)							36.7mph @ 5:15:15 (60s)	36.4mph @ 5:15:52 (60s)		35.6mph @ 5:15:14 (60s)	36.7mph @ 5:15:52 (60s)		35.8mph @ 5:14:59 (120s)		
37.4mph @ 5:15:48 (120s)	36.5mph @ 5:14:53 (120s)	36.3mph @ 5:15:46 (120s)	35.4mph @ 5:14:59 (120s)	36.7mph @ 5:15:46 (120s)											
2022-04-19 12:15:04 AM EST	2022-04-19 12:13:53 AM EST to 2022-04-19 12:14:53 AM EST (60s)	1013.65mb	4.79V	44.7°F 92%	53.9°F	ESE (112°)	42.0mph @ 5:14:26	31.4mph @ 5:14:48	2963 / 37.2mph	43.0mph @ 5:14:33	23.4mph @ 5:13:53	9729 / 36.1mph	43.2mph @ 5:14:33	30.7mph @ 5:13:53	20785 / 36.6mph
41.9mph @ 5:14:26 (0.1s)							31.5mph @ 5:14:48 (0.1s)	42.7mph @ 5:14:33 (0.1s)		29.1mph @ 5:13:53 (0.1s)	41.5mph @ 5:14:33 (7.5s)		31.4mph @ 5:14:48 (7.5s)		
41.7mph @ 5:14:26 (7.5s)							31.8mph @ 5:14:48 (7.5s)	41.2mph @ 5:14:34 (7.5s)		30.1mph @ 5:14:48 (7.5s)	41.5mph @ 5:14:33 (7.5s)		31.5mph @ 5:14:48 (7.5s)		
41.3mph @ 5:14:27 (7.5s)							32.2mph @ 5:14:49 (7.5s)	39.9mph @ 5:14:14 (7.5s)		30.6mph @ 5:14:48 (7.5s)	40.6mph @ 5:14:26 (7.5s)		32.8mph @ 5:14:49 (7.5s)		
40.3mph @ 5:14:28 (3s)							33.4mph @ 5:14:49 (3s)	39.1mph @ 5:14:29 (3s)		31.8mph @ 5:14:49 (3s)	39.7mph @ 5:14:27 (3s)		35.1mph @ 5:13:53 (60s)		
37.4mph @ 5:14:46 (60s)							35.8mph @ 5:13:53 (60s)	36.4mph @ 5:14:46 (60s)		34.7mph @ 5:13:53 (60s)	36.8mph @ 5:14:46 (60s)		35.2mph @ 5:13:53 (120s)		
36.5mph @ 5:14:52 (120s)	35.8mph @ 5:13:53 (120s)	35.4mph @ 5:14:52 (120s)	34.8mph @ 5:14:00 (120s)	35.9mph @ 5:14:51 (120s)											
2022-04-19 12:14:04 AM EST	2022-04-19 12:13:06 AM EST to 2022-04-19 12:14:06 AM EST (60s)	1013.53mb	4.76V	44.7°F 92%	53.9°F	ESE (112°)	40.4mph @ 5:13:06	31.4mph @ 5:13:11	2853 / 35.9mph	39.3mph @ 5:13:06	25.6mph @ 5:12:53	9358 / 34.8mph	41.1mph @ 5:13:06	28.0mph @ 5:13:10	19975 / 35.2mph
40.3mph @ 5:13:06 (0.1s)							31.5mph @ 5:13:11 (0.1s)	39.1mph @ 5:13:06 (0.1s)		28.1mph @ 5:13:10 (0.1s)	39.6mph @ 5:13:06 (7.5s)		29.2mph @ 5:13:10 (7.5s)		
39.9mph @ 5:13:06 (7.5s)							32.1mph @ 5:13:11 (7.5s)	38.4mph @ 5:13:14 (7.5s)		28.8mph @ 5:13:10 (7.5s)	38.7mph @ 5:13:49 (7.5s)		30.3mph @ 5:13:11 (7.5s)		
39.9mph @ 5:13:06 (7.5s)							32.1mph @ 5:13:11 (7.5s)	38.4mph @ 5:13:14 (7.5s)		28.8mph @ 5:13:10 (7.5s)	38.7mph @ 5:13:49 (7.5s)		30.3mph @ 5:13:11 (7.5s)		
39.9mph @ 5:13:06 (7.5s)							32.1mph @ 5:13:11 (7.5s)	38.4mph @ 5:13:14 (7.5s)		28.8mph @ 5:13:10 (7.5s)	38.7mph @ 5:13:49 (7.5s)		30.3mph @ 5:13:11 (7.5s)		
39.9mph @ 5:13:06 (7.5s)							32.1mph @ 5:13:11 (7.5s)	38.4mph @ 5:13:14 (7.5s)		28.8mph @ 5:13:10 (7.5s)	38.7mph @ 5:13:49 (7.5s)		30.3mph @ 5:13:11 (7.5s)		

2022-04-19 12:12:53 AM EST to 2022-04-19 12:13:53 AM EST (60s)						(½-s) 39.5mph @ 5:13:07 (1s) 38.3mph @ 5:13:50 (3s) 35.9mph @ 5:12:55 (60s) 35.9mph @ 5:13:52 (120s)	(½-s) 32.6mph @ 5:13:11 (1s) 32.8mph @ 5:13:03 (3s) 35.2mph @ 5:13:34 (60s) 35.5mph @ 5:13:05 (120s)		(½-s) 38.1mph @ 5:13:50 (1s) 37.4mph @ 5:13:51 (3s) 34.9mph @ 5:12:55 (60s) 34.8mph @ 5:13:52 (120s)	(½-s) 29.9mph @ 5:13:10 (1s) 31.4mph @ 5:13:02 (3s) 34.1mph @ 5:13:33 (60s) 34.3mph @ 5:13:05 (120s)	(1s) 37.9mph @ 5:13:50 (3s) 35.4mph @ 5:12:55 (60s) 35.2mph @ 5:13:52 (120s)	(1s) 32.9mph @ 5:13:01 (3s) 34.5mph @ 5:13:33 (60s) 34.8mph @ 5:13:05 (120s)		
2022-04-19 12:13:04 AM EST  2022-04-19 12:11:53 AM EST to 2022-04-19 12:12:53 AM EST (60s)	1013.73mb	4.77V	44.6°F 92%	53.9°F	ESE (112°)	41.8mph at 5:12:21 41.7mph @ 5:12:22 (0.1s) 41.4mph @ 5:12:22 (½-s) 40.8mph @ 5:12:22 (1s) 39.4mph @ 5:12:23 (3s) 36.0mph @ 5:12:47 (60s) 35.7mph @ 5:12:47 (120s)	30.9mph at 5:11:54 31.0mph @ 5:11:54 (0.1s) 31.4mph @ 5:11:54 (½-s) 31.8mph @ 5:12:49 (1s) 32.5mph @ 5:12:50 (3s) 35.4mph @ 5:12:05 (60s) 34.9mph @ 5:11:54 (120s)	2857 / 35.9mph	42.8mph at 5:12:21 42.8mph @ 5:12:21 (0.1s) 42.0mph @ 5:12:22 (½-s) 40.8mph @ 5:12:22 (1s) 38.9mph @ 5:12:22 (3s) 35.1mph @ 5:12:47 (60s) 34.5mph @ 5:12:46 (120s)	28.9mph at 5:12:51 29.0mph @ 5:12:51 (0.1s) 29.6mph @ 5:12:51 (½-s) 30.3mph @ 5:12:49 (1s) 31.1mph @ 5:12:50 (3s) 34.0mph @ 5:11:53 (60s) 33.5mph @ 5:11:53 (120s)	9403 / 34.9mph	43.0mph at 5:12:21 43.0mph @ 5:12:21 (0.1s) 42.0mph @ 5:12:21 (½-s) 40.9mph @ 5:12:22 (1s) 39.0mph @ 5:12:50 (3s) 35.4mph @ 5:12:46 (60s) 34.9mph @ 5:12:52 (120s)	29.2mph at 5:12:51 30.0mph @ 5:12:51 (0.1s) 31.0mph @ 5:12:40 (1s) 31.9mph @ 5:12:49 (½-s) 34.5mph @ 5:11:53 (60s) 34.0mph @ 5:11:53 (120s)	20060 / 35.3mph
2022-04-19 12:12:04 AM EST  2022-04-19 12:10:53 AM EST to 2022-04-19 12:11:53 AM EST (60s)	1013.68mb	4.80V	44.6°F 92%	53.9°F	ESE (109°)	40.7mph at 5:11:02 40.5mph @ 5:11:02 (0.1s) 40.2mph @ 5:11:01 (½-s) 39.8mph @ 5:11:01 (1s) 39.3mph @ 5:11:02 (3s) 35.6mph @ 5:11:50 (60s) 35.9mph @ 5:10:53 (120s)	30.7mph at 5:11:43 30.8mph @ 5:11:43 (0.1s) 31.0mph @ 5:11:43 (½-s) 31.5mph @ 5:11:43 (1s) 32.6mph @ 5:10:54 (3s) 34.2mph @ 5:10:55 (60s) 34.9mph @ 5:11:52 (120s)	2829 / 35.6mph	40.1mph at 5:11:19 39.8mph @ 5:11:19 (0.1s) 39.5mph @ 5:11:19 (½-s) 39.1mph @ 5:11:19 (1s) 37.8mph @ 5:11:02 (3s) 34.1mph @ 5:11:53 (60s) 34.7mph @ 5:10:53 (120s)	19.0mph at 5:10:53 26.6mph @ 5:10:53 (0.1s) 28.0mph @ 5:11:43 (½-s) 28.8mph @ 5:11:43 (1s) 30.5mph @ 5:11:08 (3s) 32.9mph @ 5:10:54 (60s) 33.5mph @ 5:11:53 (120s)	9165 / 34.1mph	41.1mph at 5:11:02 40.0mph @ 5:11:02 (0.1s) 39.5mph @ 5:11:19 (½-s) 38.6mph @ 5:11:02 (3s) 34.5mph @ 5:11:37 (60s) 35.3mph @ 5:10:53 (120s)	25.7mph at 5:11:43 26.6mph @ 5:11:43 (0.1s) 27.9mph @ 5:11:43 (½-s) 30.7mph @ 5:11:43 (1s) 33.5mph @ 5:10:54 (60s) 34.1mph @ 5:11:52 (120s)	19616 / 34.5mph
2022-04-19 12:11:04 AM EST  2022-04-19 12:09:53 AM EST to 2022-04-19 12:10:53 AM EST (60s)	1013.74mb	4.76V	44.6°F 92%	53.9°F	ESE (109°)	37.4mph at 5:10:27 37.3mph @ 5:10:26 (0.1s) 37.0mph @ 5:10:26 (½-s) 36.8mph @ 5:10:27 (1s) 36.5mph @ 5:10:29 (3s) 37.6mph @ 5:09:53 (60s) 37.0mph @ 5:09:55 (120s)	30.3mph at 5:10:20 30.6mph @ 5:10:21 (0.1s) 30.9mph @ 5:10:21 (½-s) 31.9mph @ 5:10:22 (1s) 34.2mph @ 5:10:52 (60s) 35.9mph @ 5:10:52 (120s)	2723 / 34.3mph	37.0mph at 5:10:24 36.9mph @ 5:10:24 (0.1s) 36.6mph @ 5:10:25 (½-s) 36.3mph @ 5:10:25 (1s) 35.8mph @ 5:10:26 (3s) 36.4mph @ 5:09:53 (60s) 35.7mph @ 5:09:55 (120s)	20.8mph at 5:09:53 25.7mph @ 5:10:44 (0.1s) 26.1mph @ 5:10:44 (½-s) 27.2mph @ 5:10:44 (1s) 29.6mph @ 5:10:22 (3s) 33.0mph @ 5:10:52 (60s) 34.7mph @ 5:10:52 (120s)	8894 / 33.1mph	37.9mph at 5:10:24 36.9mph @ 5:10:25 (0.1s) 36.8mph @ 5:10:25 (½-s) 36.4mph @ 5:10:27 (1s) 35.9mph @ 5:09:53 (60s) 36.2mph @ 5:09:55 (120s)	26.1mph at 5:10:43 26.9mph @ 5:10:44 (0.1s) 28.2mph @ 5:10:44 (½-s) 30.7mph @ 5:10:22 (1s) 33.6mph @ 5:10:52 (60s) 35.3mph @ 5:10:52 (120s)	19082 / 33.6mph
2022-04-19 12:10:04 AM EST  2022-04-19 12:08:53 AM EST to 2022-04-19 12:09:53 AM EST (60s)	1013.74mb	4.79V	44.6°F 92%	53.9°F	ESE (110°)	42.7mph at 5:09:03 42.6mph @ 5:09:03 (0.1s) 42.1mph @ 5:09:03 (½-s) 41.6mph @ 5:09:03 (1s) 40.4mph @ 5:09:14 (3s) 37.6mph @ 5:09:52 (60s) 37.1mph @ 5:09:41 (120s)	32.2mph at 5:09:01 32.3mph @ 5:09:01 (0.1s) 32.4mph @ 5:09:01 (½-s) 32.6mph @ 5:09:01 (1s) 33.7mph @ 5:09:01 (3s) 36.3mph @ 5:09:02 (60s) 36.3mph @ 5:08:53 (120s)	2994 / 37.6mph	44.1mph at 5:09:02 43.8mph @ 5:09:02 (0.1s) 42.6mph @ 5:09:03 (½-s) 41.4mph @ 5:09:03 (1s) 39.8mph @ 5:09:13 (3s) 36.5mph @ 5:09:52 (60s) 35.8mph @ 5:09:39 (120s)	22.9mph at 5:08:53 30.2mph @ 5:08:58 (0.1s) 30.9mph @ 5:09:01 (½-s) 31.1mph @ 5:09:01 (1s) 32.8mph @ 5:09:01 (3s) 34.9mph @ 5:09:02 (60s) 34.8mph @ 5:08:53 (120s)	9812 / 36.4mph	44.9mph at 5:09:02 44.8mph @ 5:09:02 (0.1s) 44.4mph @ 5:09:03 (½-s) 42.1mph @ 5:09:03 (1s) 40.0mph @ 5:09:13 (3s) 37.0mph @ 5:09:52 (60s) 36.2mph @ 5:09:39 (120s)	30.1mph at 5:09:36 31.0mph @ 5:09:37 (0.1s) 31.8mph @ 5:08:59 (½-s) 32.8mph @ 5:09:01 (1s) 35.3mph @ 5:09:02 (60s) 35.3mph @ 5:08:53 (120s)	20997 / 36.9mph
2022-04-19 12:09:04 AM EST  2022-04-19 12:07:53 AM EST to 2022-04-19 12:08:53 AM EST (60s)	1013.65mb	4.79V	44.6°F 92%	53.9°F	ESE (106°)	41.8mph at 5:08:16 41.6mph @ 5:08:16 (0.1s) 41.5mph @ 5:08:16 (½-s) 41.1mph @ 5:08:17 (1s) 39.7mph @ 5:08:19 (3s) 36.9mph @ 5:08:39 (60s) 36.3mph @ 5:08:52 (120s)	31.8mph at 5:07:55 31.8mph @ 5:07:55 (0.1s) 32.3mph @ 5:07:55 (½-s) 32.6mph @ 5:07:55 (1s) 33.3mph @ 5:08:51 (3s) 36.2mph @ 5:07:53 (60s) 35.5mph @ 5:08:11 (120s)	2896 / 36.4mph	41.4mph at 5:08:19 41.0mph @ 5:08:19 (0.1s) 40.6mph @ 5:08:16 (½-s) 40.1mph @ 5:08:17 (1s) 39.1mph @ 5:08:19 (3s) 35.4mph @ 5:08:37 (60s) 34.9mph @ 5:08:52 (120s)	20.4mph at 5:07:53 27.8mph @ 5:07:54 (0.1s) 28.2mph @ 5:07:54 (½-s) 28.9mph @ 5:07:55 (1s) 31.4mph @ 5:08:22 (3s) 34.8mph @ 5:07:56 (60s) 34.2mph @ 5:08:11 (120s)	9404 / 34.9mph	41.3mph at 5:08:19 40.5mph @ 5:08:16 (½-s) 40.1mph @ 5:08:16 (1s) 38.8mph @ 5:08:18 (3s) 35.9mph @ 5:08:38 (60s) 35.3mph @ 5:08:52 (120s)	28.5mph at 5:07:54 29.3mph @ 5:07:54 (0.1s) 30.5mph @ 5:07:54 (½-s) 32.2mph @ 5:08:22 (3s) 35.2mph @ 5:07:56 (60s) 34.7mph @ 5:08:11 (120s)	20116 / 35.4mph
2022-04-19 12:08:04 AM EST  2022-04-19 12:06:53 AM EST to 2022-04-19 12:07:53 AM EST	1013.77mb	4.80V	44.6°F 92%	53.9°F	ESE (106°)	40.8mph at 5:07:26 40.7mph @ 5:07:26 (0.1s) 40.5mph @ 5:07:26 (½-s) 40.3mph @ 5:07:26 (1s) 39.3mph @ 5:07:27 (3s) 36.2mph @ 5:07:52 (120s)	29.5mph at 5:07:15 30.3mph @ 5:07:15 (0.1s) 31.0mph @ 5:07:15 (½-s) 32.7mph @ 5:06:55 (1s) 34.6mph @ 5:07:16 (60s) 35.7mph @ 5:07:52 (120s)	2887 / 36.3mph	40.1mph at 5:07:25 40.1mph @ 5:07:25 (0.1s) 39.8mph @ 5:07:26 (½-s) 39.7mph @ 5:07:26 (1s) 38.3mph @ 5:07:27 (3s) 34.8mph @ 5:07:52 (120s)	26.6mph at 5:07:15 26.6mph @ 5:07:15 (0.1s) 27.1mph @ 5:07:15 (½-s) 28.2mph @ 5:07:15 (1s) 31.1mph @ 5:06:54 (3s) 33.3mph @ 5:07:16 (60s)	9377 / 34.8mph	40.9mph at 5:07:19 40.3mph @ 5:07:26 (½-s) 40.2mph @ 5:07:26 (1s) 38.8mph @ 5:07:27 (3s) 35.3mph @ 5:07:52 (60s) 35.8mph @ 5:07:09 (120s)	27.2mph at 5:07:15 27.6mph @ 5:07:15 (0.1s) 28.7mph @ 5:07:15 (½-s) 31.6mph @ 5:07:16 (1s) 33.7mph @ 5:07:16 (60s) 34.9mph @ 5:07:38 (120s)	20049 / 35.3mph

(60s)						(60s) 36.4mph @ 5:07:09 (120s)	(120s)		(60s) 35.3mph @ 5:07:09 (120s)	(60s) 34.4mph @ 5:07:52 (120s)	(120s)	(120s)		
2022-04-19 12:07:04 AM EST  2022-04-19 12:05:53 AM EST to 2022-04-19 12:06:53 AM EST (60s)	1013.83mb	4.77V	44.6°F 92%	53.9°F	ESE (109°)	39.8mph at 5:06:09 39.7mph @ 5:06:09 (0.1s) 39.5mph @ 5:06:09 (½-s) 39.3mph @ 5:06:09 (1s) 38.3mph @ 5:06:09 (3s) 38.0mph @ 5:06:09 (60s) 36.3mph @ 5:06:49 (120s)	31.2mph at 5:06:49 31.3mph @ 5:06:49 (0.1s) 31.5mph @ 5:06:49 (½-s) 31.8mph @ 5:06:33 (1s) 32.6mph @ 5:06:51 (3s) 35.1mph @ 5:06:52 (60s) 35.9mph @ 5:05:53 (120s)	2798 / 35.2mph	40.3mph at 5:06:09 40.2mph @ 5:06:09 (0.1s) 39.8mph @ 5:06:09 (½-s) 39.4mph @ 5:06:09 (1s) 38.3mph @ 5:06:09 (3s) 37.1mph @ 5:06:09 (60s) 35.3mph @ 5:06:49 (120s)	27.4mph at 5:05:53 28.3mph @ 5:06:33 (0.1s) 29.1mph @ 5:06:33 (½-s) 29.4mph @ 5:06:33 (1s) 30.7mph @ 5:06:50 (3s) 34.0mph @ 5:06:52 (60s) 34.8mph @ 5:05:53 (120s)	9165 / 34.1mph	40.6mph at 5:06:09 39.8mph @ 5:06:09 (½-s) 39.5mph @ 5:06:09 (1s) 38.4mph @ 5:06:09 (3s) 37.5mph @ 5:06:09 (60s) 35.7mph @ 5:06:48 (120s)	25.5mph at 5:06:48 27.1mph @ 5:06:48 (½-s) 27.8mph @ 5:06:49 (1s) 30.3mph @ 5:06:50 (3s) 34.5mph @ 5:06:52 (60s) 35.2mph @ 5:05:53 (120s)	19634 / 34.6mph
2022-04-19 12:06:04 AM EST  2022-04-19 12:04:53 AM EST to 2022-04-19 12:05:53 AM EST (60s)	1013.70mb	4.83V	44.5°F 92%	53.9°F	ESE (110°)	44.8mph at 5:05:24 44.7mph @ 5:05:24 (0.1s) 44.3mph @ 5:05:24 (½-s) 44.1mph @ 5:05:23 (1s) 43.7mph @ 5:05:24 (3s) 37.3mph @ 5:05:52 (60s) 35.9mph @ 5:05:33 (120s)	32.5mph at 5:05:06 32.6mph @ 5:05:06 (0.1s) 32.7mph @ 5:05:06 (½-s) 32.9mph @ 5:05:06 (1s) 33.2mph @ 5:05:07 (3s) 34.4mph @ 5:05:13 (60s) 35.4mph @ 5:05:09 (120s)	2978 / 37.4mph	43.5mph at 5:05:23 43.4mph @ 5:05:22 (0.1s) 43.3mph @ 5:05:22 (½-s) 43.2mph @ 5:05:23 (1s) 42.6mph @ 5:05:24 (3s) 36.3mph @ 5:05:52 (60s) 34.8mph @ 5:05:33 (120s)	26.9mph at 5:04:53 30.7mph @ 5:05:05 (0.1s) 31.1mph @ 5:05:01 (½-s) 31.4mph @ 5:05:06 (1s) 32.0mph @ 5:05:08 (3s) 33.1mph @ 5:05:13 (60s) 34.2mph @ 5:05:09 (120s)	9787 / 36.3mph	44.8mph at 5:05:23 44.8mph @ 5:05:23 (0.1s) 43.9mph @ 5:05:22 (½-s) 43.6mph @ 5:05:22 (1s) 43.1mph @ 5:05:24 (3s) 36.7mph @ 5:05:52 (60s) 35.3mph @ 5:05:32 (120s)	27.7mph at 5:05:38 30.4mph @ 5:05:39 (½-s) 32.0mph @ 5:05:06 (1s) 32.2mph @ 5:05:07 (3s) 33.6mph @ 5:05:13 (60s) 34.7mph @ 5:05:10 (120s)	20865 / 36.7mph
2022-04-19 12:05:04 AM EST  2022-04-19 12:03:53 AM EST to 2022-04-19 12:04:53 AM EST (60s)	1013.93mb	4.79V	44.5°F 92%	53.9°F	ESE (111°)	39.1mph at 5:04:11 39.0mph @ 5:04:11 (0.1s) 38.8mph @ 5:04:12 (½-s) 38.6mph @ 5:04:12 (1s) 38.3mph @ 5:04:13 (3s) 37.1mph @ 5:03:53 (60s) 35.9mph @ 5:04:18 (120s)	30.2mph at 5:04:49 30.7mph @ 5:04:49 (0.1s) 30.9mph @ 5:04:49 (½-s) 32.0mph @ 5:04:49 (1s) 34.5mph @ 5:04:51 (60s) 35.4mph @ 5:03:54 (120s)	2742 / 34.5mph	39.5mph at 5:04:11 39.4mph @ 5:04:11 (0.1s) 38.9mph @ 5:04:11 (½-s) 38.7mph @ 5:04:12 (1s) 37.8mph @ 5:04:13 (3s) 36.2mph @ 5:03:53 (60s) 34.9mph @ 5:04:17 (120s)	20.2mph at 5:03:53 27.1mph @ 5:04:49 (0.1s) 27.8mph @ 5:04:49 (½-s) 28.6mph @ 5:04:49 (1s) 30.0mph @ 5:04:49 (3s) 33.1mph @ 5:04:51 (60s) 34.4mph @ 5:03:55 (120s)	8947 / 33.3mph	39.5mph at 5:04:12 38.8mph @ 5:04:11 (½-s) 38.6mph @ 5:04:12 (1s) 38.0mph @ 5:04:12 (3s) 36.6mph @ 5:03:53 (60s) 35.3mph @ 5:04:18 (120s)	26.5mph at 5:04:41 27.5mph @ 5:04:41 (½-s) 28.8mph @ 5:04:49 (1s) 30.2mph @ 5:04:49 (3s) 33.7mph @ 5:04:49 (60s) 34.6mph @ 5:03:54 (120s)	19178 / 33.8mph
2022-04-19 12:04:04 AM EST  2022-04-19 12:02:53 AM EST to 2022-04-19 12:03:53 AM EST (60s)	1014.07mb	4.77V	44.5°F 92%	53.9°F	ESE (111°)	40.0mph at 5:03:30 39.9mph @ 5:03:30 (0.1s) 39.7mph @ 5:03:30 (½-s) 39.5mph @ 5:03:30 (1s) 38.7mph @ 5:03:31 (3s) 37.1mph @ 5:03:52 (60s) 35.5mph @ 5:03:52 (120s)	33.2mph at 5:03:19 33.4mph @ 5:03:19 (0.1s) 33.6mph @ 5:03:19 (½-s) 33.8mph @ 5:03:19 (1s) 33.9mph @ 5:02:53 (3s) 33.8mph @ 5:02:54 (60s) 33.9mph @ 5:03:54 (120s)	2956 / 37.1mph	40.9mph at 5:02:55 40.8mph @ 5:02:55 (0.1s) 39.9mph @ 5:02:55 (½-s) 39.2mph @ 5:02:55 (1s) 38.5mph @ 5:02:57 (3s) 36.2mph @ 5:03:52 (60s) 34.4mph @ 5:03:51 (120s)	31.8mph at 5:03:18 31.9mph @ 5:03:18 (0.1s) 32.3mph @ 5:03:18 (½-s) 32.7mph @ 5:03:19 (1s) 33.1mph @ 5:02:53 (3s) 32.5mph @ 5:02:53 (60s) 32.6mph @ 5:02:54 (120s)	9743 / 36.2mph	41.1mph at 5:02:55 40.4mph @ 5:02:55 (½-s) 40.0mph @ 5:02:55 (1s) 38.9mph @ 5:02:57 (3s) 36.6mph @ 5:03:52 (60s) 34.9mph @ 5:03:51 (120s)	31.7mph at 5:03:32 32.2mph @ 5:02:53 (½-s) 33.2mph @ 5:02:53 (1s) 33.7mph @ 5:02:53 (3s) 33.1mph @ 5:02:53 (60s) 33.1mph @ 5:02:54 (120s)	20772 / 36.6mph
2022-04-19 12:03:04 AM EST  2022-04-19 12:01:53 AM EST to 2022-04-19 12:02:53 AM EST (60s)	1014.13mb	4.76V	44.5°F 92%	53.9°F	ESE (111°)	39.1mph at 5:02:20 39.0mph @ 5:02:20 (0.1s) 38.8mph @ 5:02:20 (½-s) 38.7mph @ 5:02:21 (1s) 38.2mph @ 5:02:22 (3s) 34.5mph @ 5:02:31 (60s) 34.3mph @ 5:02:37 (120s)	30.4mph at 5:02:16 30.5mph @ 5:02:16 (0.1s) 30.8mph @ 5:02:12 (½-s) 31.0mph @ 5:02:45 (1s) 31.7mph @ 5:01:59 (3s) 33.7mph @ 5:02:14 (60s) 33.9mph @ 5:02:52 (120s)	2692 / 33.9mph	39.0mph at 5:02:20 38.9mph @ 5:02:20 (0.1s) 38.8mph @ 5:02:20 (½-s) 38.6mph @ 5:02:20 (1s) 37.7mph @ 5:02:22 (3s) 33.3mph @ 5:02:31 (60s) 33.0mph @ 5:02:34 (120s)	26.7mph at 5:02:15 26.9mph @ 5:02:15 (0.1s) 28.0mph @ 5:02:36 (½-s) 28.2mph @ 5:02:37 (1s) 29.2mph @ 5:02:37 (3s) 32.3mph @ 5:02:13 (60s) 32.6mph @ 5:02:52 (120s)	8772 / 32.6mph	39.4mph at 5:02:20 39.0mph @ 5:02:20 (½-s) 38.6mph @ 5:02:20 (1s) 37.9mph @ 5:02:22 (3s) 33.7mph @ 5:02:31 (60s) 33.5mph @ 5:02:34 (120s)	26.8mph at 5:02:15 27.9mph @ 5:02:15 (½-s) 29.0mph @ 5:02:16 (1s) 29.9mph @ 5:02:37 (3s) 32.9mph @ 5:02:13 (60s) 33.2mph @ 5:02:52 (120s)	18806 / 33.1mph
2022-04-19 12:02:04 AM EST  2022-04-19 12:00:53 AM EST to 2022-04-19 12:01:53 AM EST (60s)	1014.26mb	4.77V	44.5°F 92%	53.9°F	ESE (109°)	38.2mph at 5:00:53 38.1mph @ 5:00:53 (0.1s) 38.0mph @ 5:00:53 (½-s) 37.9mph @ 5:00:54 (1s) 37.7mph @ 5:00:54 (3s) 34.5mph @ 5:01:17 (60s) 34.2mph @ 5:01:42 (120s)	30.2mph at 5:01:01 30.5mph @ 5:01:01 (½-s) 30.7mph @ 5:01:01 (1s) 31.3mph @ 5:01:03 (3s) 33.9mph @ 5:01:30 (60s) 33.6mph @ 5:01:02 (120s)	2696 / 34.0mph	37.8mph at 5:00:53 37.7mph @ 5:00:53 (0.1s) 37.5mph @ 5:00:53 (½-s) 37.2mph @ 5:00:53 (1s) 37.0mph @ 5:00:54 (3s) 33.3mph @ 5:01:13 (60s) 33.0mph @ 5:01:42 (120s)	27.5mph at 5:01:21 27.6mph @ 5:01:21 (0.1s) 28.1mph @ 5:01:01 (½-s) 28.4mph @ 5:01:02 (1s) 29.3mph @ 5:01:03 (3s) 32.6mph @ 5:01:30 (60s) 32.4mph @ 5:01:00 (120s)	8802 / 32.7mph	38.3mph at 5:00:53 37.7mph @ 5:00:53 (½-s) 37.3mph @ 5:00:54 (1s) 37.1mph @ 5:00:53 (3s) 33.8mph @ 5:01:17 (60s) 33.5mph @ 5:01:42 (120s)	28.1mph at 5:01:03 28.6mph @ 5:01:03 (½-s) 29.1mph @ 5:01:03 (1s) 29.7mph @ 5:01:03 (3s) 33.2mph @ 5:01:30 (60s) 32.9mph @ 5:01:01 (120s)	18877 / 33.3mph

2022-04-19 12:01:04 AM EST							<b>38.7mph</b> at 5:00:48 <b>38.6mph</b> @ 5:00:48 (0.1s) <b>38.3mph</b> @ 5:00:48 (7-s) <b>38.1mph</b> @ 5:00:48 (1s) <b>37.5mph</b> @ 5:00:49 (3s) <b>34.2mph</b> @ 5:00:33 (60s) <b>33.6mph</b> @ 5:00:53 (120s)	<b>29.9mph</b> at 5:00:43 <b>30.3mph</b> @ 5:00:43 (3s) <b>30.5mph</b> @ 5:00:10 (1s) <b>31.0mph</b> @ 5:00:11 (3s) <b>33.0mph</b> (60s) <b>32.0mph</b> @ 4:59:53 (120s)	2709 / 34.1mph	<b>38.1mph</b> at 5:00:47 <b>38.0mph</b> @ 5:00:47 (0.1s) <b>37.7mph</b> @ 5:00:47 (7-s) <b>37.5mph</b> @ 5:00:48 (1s) <b>37.1mph</b> @ 5:00:49 (3s) <b>33.0mph</b> @ 5:00:32 (60s) <b>32.4mph</b> @ 5:00:52 (120s)	<b>21.2mph</b> at 4:59:53 <b>26.7mph</b> @ 5:00:42 (0.1s) <b>27.0mph</b> @ 5:00:42 (7-s) <b>27.5mph</b> @ 5:00:43 (1s) <b>28.9mph</b> @ 5:00:44 (3s) <b>31.8mph</b> @ 5:00:00 (60s) <b>31.7mph</b> @ 4:59:56 (120s)	8862 / 32.9mph	<b>39.3mph</b> at 5:00:28 <b>38.9mph</b> @ 5:00:28 (7-s) <b>38.0mph</b> @ 5:00:28 (1s) <b>37.3mph</b> @ 5:00:49 (3s) <b>33.7mph</b> @ 5:00:32 (60s) <b>33.0mph</b> @ 5:00:52 (120s)	<b>27.6mph</b> at 5:00:42 <b>28.0mph</b> @ 5:00:42 (7-s) <b>28.5mph</b> @ 5:00:42 (1s) <b>29.7mph</b> @ 5:00:44 (3s) <b>32.3mph</b> @ 5:00:01 (60s) <b>32.1mph</b> @ 4:59:53 (120s)	19023 / 33.5mph
2022-04-19 12:00:04 AM EST							<b>38.0mph</b> at 4:59:45 <b>37.8mph</b> @ 4:59:45 (0.1s) <b>37.5mph</b> @ 4:59:45 (7-s) <b>37.5mph</b> @ 4:59:45 (1s) <b>37.2mph</b> @ 4:59:45 (3s) <b>33.2mph</b> @ 4:59:51 (60s) <b>34.0mph</b> @ 4:59:01 (120s)	<b>29.2mph</b> at 4:59:03 <b>29.4mph</b> @ 4:59:03 (7-s) <b>29.5mph</b> @ 4:59:04 (1s) <b>29.9mph</b> @ 4:59:05 (3s) <b>32.1mph</b> @ 4:59:26 (60s) <b>32.6mph</b> @ 4:59:42 (120s)	2629 / 33.2mph	<b>37.4mph</b> at 4:59:45 <b>37.3mph</b> @ 4:59:45 (0.1s) <b>37.0mph</b> @ 4:59:45 (7-s) <b>36.9mph</b> @ 4:59:45 (1s) <b>36.6mph</b> @ 4:59:45 (3s) <b>32.0mph</b> @ 4:59:50 (60s) <b>33.0mph</b> @ 4:59:00 (120s)	<b>22.5mph</b> at 4:59:01 <b>22.7mph</b> @ 4:59:01 (0.1s) <b>24.0mph</b> @ 4:59:02 (7-s) <b>25.2mph</b> @ 4:59:02 (1s) <b>27.1mph</b> @ 4:59:04 (3s) <b>30.9mph</b> @ 4:59:26 (60s) <b>31.5mph</b> @ 4:58:42 (120s)	8609 / 32.0mph	<b>38.5mph</b> at 4:59:43 <b>37.6mph</b> @ 4:59:43 (7-s) <b>37.4mph</b> @ 4:59:44 (1s) <b>37.1mph</b> @ 4:59:45 (3s) <b>32.5mph</b> @ 4:59:50 (60s) <b>33.5mph</b> @ 4:59:00 (120s)	<b>22.1mph</b> at 4:59:01 <b>23.5mph</b> @ 4:59:02 (7-s) <b>25.7mph</b> @ 4:59:02 (1s) <b>27.6mph</b> @ 4:59:04 (3s) <b>31.4mph</b> @ 4:59:26 (60s) <b>32.0mph</b> @ 4:59:42 (120s)	18416 / 32.5mph
2022-04-18 11:59:04 PM EST							<b>36.2mph</b> at 4:58:21 <b>36.1mph</b> @ 4:58:21 (0.1s) <b>36.0mph</b> @ 4:58:21 (7-s) <b>35.9mph</b> @ 4:58:21 (1s) <b>34.9mph</b> @ 4:58:22 (3s) <b>35.5mph</b> @ 4:58:01 (60s) <b>34.0mph</b> @ 4:57:58 (120s)	<b>29.1mph</b> at 4:58:06 <b>29.4mph</b> @ 4:58:06 (7-s) <b>29.6mph</b> @ 4:58:06 (1s) <b>30.2mph</b> @ 4:58:33 (3s) <b>32.4mph</b> @ 4:58:51 (60s) <b>33.5mph</b> @ 4:58:46 (120s)	2568 / 32.4mph	<b>35.7mph</b> at 4:58:50 <b>35.6mph</b> @ 4:58:20 (0.1s) <b>35.4mph</b> @ 4:58:20 (7-s) <b>35.3mph</b> @ 4:58:21 (1s) <b>34.2mph</b> @ 4:58:21 (3s) <b>34.5mph</b> @ 4:58:00 (60s) <b>33.0mph</b> @ 4:57:57 (120s)	<b>24.8mph</b> at 4:57:53 <b>27.0mph</b> @ 4:58:35 (0.1s) <b>27.2mph</b> @ 4:58:36 (7-s) <b>27.4mph</b> @ 4:58:36 (1s) <b>28.5mph</b> @ 4:58:33 (3s) <b>31.3mph</b> @ 4:58:51 (60s) <b>32.4mph</b> @ 4:58:45 (120s)	8428 / 31.4mph	<b>36.7mph</b> at 4:58:20 <b>36.2mph</b> @ 4:58:20 (7-s) <b>36.0mph</b> @ 4:58:21 (1s) <b>35.0mph</b> @ 4:58:21 (3s) <b>34.9mph</b> @ 4:58:00 (60s) <b>33.4mph</b> @ 4:57:56 (120s)	<b>25.9mph</b> at 4:58:35 <b>26.5mph</b> @ 4:58:35 (7-s) <b>27.1mph</b> @ 4:58:36 (1s) <b>28.6mph</b> @ 4:58:07 (3s) <b>31.8mph</b> @ 4:58:46 (60s) <b>32.9mph</b> @ 4:58:45 (120s)	18060 / 31.8mph
2022-04-18 11:58:04 PM EST							<b>41.0mph</b> at 4:57:34 <b>40.8mph</b> @ 4:57:34 (0.1s) <b>40.3mph</b> @ 4:57:34 (7-s) <b>40.2mph</b> @ 4:57:34 (1s) <b>39.2mph</b> @ 4:57:36 (3s) <b>35.0mph</b> @ 4:57:52 (60s) <b>34.0mph</b> @ 4:57:48 (120s)	<b>26.7mph</b> at 4:56:59 <b>27.0mph</b> @ 4:56:59 (7-s) <b>27.1mph</b> @ 4:56:59 (1s) <b>28.6mph</b> @ 4:57:00 (3s) <b>32.4mph</b> @ 4:57:06 (60s) <b>32.3mph</b> @ 4:57:01 (120s)	2783 / 35.0mph	<b>40.6mph</b> at 4:57:33 <b>40.5mph</b> @ 4:57:33 (0.1s) <b>40.3mph</b> @ 4:57:34 (7-s) <b>39.9mph</b> @ 4:57:34 (1s) <b>38.3mph</b> @ 4:57:35 (3s) <b>34.0mph</b> @ 4:57:52 (60s) <b>33.0mph</b> @ 4:57:48 (120s)	<b>23.0mph</b> at 4:56:58 <b>23.2mph</b> @ 4:56:59 (0.1s) <b>23.9mph</b> @ 4:56:59 (7-s) <b>24.6mph</b> @ 4:56:59 (1s) <b>26.8mph</b> @ 4:56:59 (3s) <b>31.3mph</b> @ 4:57:01 (60s) <b>31.2mph</b> @ 4:57:00 (120s)	9154 / 34.0mph	<b>40.7mph</b> at 4:57:36 <b>40.4mph</b> @ 4:57:34 (7-s) <b>39.8mph</b> @ 4:57:34 (1s) <b>38.5mph</b> @ 4:57:34 (3s) <b>34.4mph</b> @ 4:57:52 (60s) <b>33.3mph</b> @ 4:57:47 (120s)	<b>22.9mph</b> at 4:56:58 <b>23.8mph</b> @ 4:56:59 (7-s) <b>24.6mph</b> @ 4:56:59 (1s) <b>27.3mph</b> @ 4:56:59 (3s) <b>31.7mph</b> @ 4:57:05 (60s) <b>31.6mph</b> @ 4:57:00 (120s)	19519 / 34.4mph
2022-04-18 11:57:04 PM EST							<b>36.7mph</b> at 4:56:03 <b>36.6mph</b> @ 4:56:03 (0.1s) <b>36.3mph</b> @ 4:56:04 (7-s) <b>36.3mph</b> @ 4:56:04 (1s) <b>35.6mph</b> @ 4:56:05 (3s) <b>33.3mph</b> @ 4:56:45 (60s) <b>32.8mph</b> @ 4:56:19 (120s)	<b>28.9mph</b> at 4:56:48 <b>29.1mph</b> @ 4:56:48 (7-s) <b>29.3mph</b> @ 4:56:49 (1s) <b>29.6mph</b> @ 4:56:50 (3s) <b>32.0mph</b> @ 4:55:56 (60s) <b>32.2mph</b> @ 4:55:53 (120s)	2608 / 32.9mph	<b>36.5mph</b> at 4:56:02 <b>36.4mph</b> @ 4:56:02 (0.1s) <b>36.1mph</b> @ 4:56:03 (7-s) <b>35.9mph</b> @ 4:56:03 (1s) <b>34.9mph</b> @ 4:56:05 (3s) <b>32.4mph</b> @ 4:56:44 (60s) <b>31.9mph</b> @ 4:56:19 (120s)	<b>27.0mph</b> at 4:56:15 <b>27.2mph</b> @ 4:56:15 (0.1s) <b>27.6mph</b> @ 4:56:15 (7-s) <b>28.0mph</b> @ 4:56:47 (1s) <b>28.3mph</b> @ 4:56:49 (3s) <b>30.9mph</b> @ 4:55:56 (60s) <b>31.3mph</b> @ 4:55:53 (120s)	8581 / 31.9mph	<b>37.2mph</b> at 4:56:02 <b>36.7mph</b> @ 4:56:02 (7-s) <b>36.2mph</b> @ 4:56:03 (1s) <b>35.2mph</b> @ 4:56:05 (3s) <b>32.7mph</b> @ 4:56:45 (60s) <b>32.2mph</b> @ 4:56:19 (120s)	<b>27.2mph</b> at 4:56:14 <b>28.1mph</b> @ 4:56:48 (7-s) <b>28.3mph</b> @ 4:56:48 (1s) <b>28.6mph</b> @ 4:56:50 (3s) <b>31.3mph</b> @ 4:55:56 (60s) <b>31.6mph</b> @ 4:55:53 (120s)	18301 / 32.3mph
2022-04-18 11:56:04 PM EST							<b>35.3mph</b> at 4:55:51 <b>35.2mph</b> @ 4:55:51 (0.1s) <b>34.9mph</b> @ 4:55:52 (7-s) <b>34.6mph</b> @ 4:55:52 (1s) <b>34.1mph</b> @ 4:55:52 (3s) <b>33.1mph</b> @ 4:55:17 (60s) <b>32.2mph</b> @ 4:55:52 (120s)	<b>28.1mph</b> at 4:55:27 <b>28.3mph</b> @ 4:55:27 (7-s) <b>28.7mph</b> @ 4:55:27 (1s) <b>29.6mph</b> @ 4:55:29 (3s) <b>32.0mph</b> @ 4:55:48 (60s) <b>31.4mph</b> @ 4:54:53 (120s)	2537 / 32.1mph	<b>35.2mph</b> at 4:55:51 <b>35.1mph</b> @ 4:55:51 (0.1s) <b>34.6mph</b> @ 4:55:51 (7-s) <b>34.2mph</b> @ 4:55:52 (1s) <b>33.5mph</b> @ 4:55:12 (3s) <b>32.2mph</b> @ 4:55:16 (60s) <b>31.3mph</b> @ 4:55:52 (120s)	<b>20.2mph</b> at 4:54:53 <b>25.5mph</b> @ 4:55:39 (0.1s) <b>26.0mph</b> @ 4:55:39 (7-s) <b>26.6mph</b> @ 4:55:39 (1s) <b>28.3mph</b> @ 4:55:28 (3s) <b>30.9mph</b> @ 4:55:49 (60s) <b>30.4mph</b> @ 4:54:53 (120s)	8337 / 31.0mph	<b>36.0mph</b> at 4:55:51 <b>35.3mph</b> @ 4:55:51 (7-s) <b>34.7mph</b> @ 4:55:10 (1s) <b>33.7mph</b> @ 4:55:11 (3s) <b>32.6mph</b> @ 4:55:15 (60s) <b>31.6mph</b> @ 4:55:52 (120s)	<b>25.2mph</b> at 4:55:39 <b>25.8mph</b> @ 4:55:39 (7-s) <b>27.0mph</b> @ 4:55:39 (1s) <b>28.8mph</b> @ 4:55:28 (3s) <b>31.3mph</b> @ 4:55:50 (60s) <b>30.8mph</b> @ 4:54:53 (120s)	17806 / 31.4mph
2022-04-18 11:55:04 PM EST							<b>35.9mph</b> at 4:54:36 <b>35.7mph</b> @ 4:54:36 (0.1s) <b>35.7mph</b> @ 4:54:37	<b>24.7mph</b> at 4:54:15 <b>25.2mph</b> @ 4:54:15 (7-s) <b>25.7mph</b> @ 4:54:15	2562 / 32.4mph	<b>35.8mph</b> at 4:54:37 <b>35.7mph</b> @ 4:54:37 (0.1s) <b>35.4mph</b> @ 4:54:36	<b>18.0mph</b> at 4:53:53 <b>22.5mph</b> @ 4:54:15 (0.1s) <b>24.1mph</b> @ 4:54:15	8492 / 31.6mph	<b>36.2mph</b> at 4:54:52 <b>35.7mph</b> @ 4:54:23 (7-s) <b>35.5mph</b> @ 4:54:37	<b>21.3mph</b> at 4:54:15 <b>23.7mph</b> @ 4:54:15 (7-s) <b>25.5mph</b> @ 4:54:15	18092 / 31.9mph

2022-04-18 11:53:53 PM EST to 2022-04-18 11:54:53 PM EST (60s)							(½-s) <b>35.6mph</b> @ 4:54:37 (1s) <b>35.3mph</b> @ 4:54:38 (3s) <b>32.3mph</b> @ 4:54:52 (60s) <b>31.4mph</b> @ 4:54:52 (120s)	(1s) <b>27.3mph</b> @ 4:54:15 (5s) <b>30.1mph</b> @ 4:54:15 (60s) <b>30.7mph</b> @ 4:54:16 (120s)			(½-s) <b>35.3mph</b> @ 4:54:37 (1s) <b>34.8mph</b> @ 4:54:38 (3s) <b>31.5mph</b> @ 4:54:52 (60s) <b>30.4mph</b> @ 4:54:52 (120s)	(½-s) <b>25.8mph</b> @ 4:54:15 (1s) <b>27.3mph</b> @ 4:54:15 (3s) <b>29.1mph</b> @ 4:54:15 (60s) <b>30.8mph</b> @ 4:54:53 (120s)	(1s) <b>34.9mph</b> @ 4:54:38 (3s) <b>31.9mph</b> @ 4:54:53 (60s) <b>30.8mph</b> @ 4:54:53 (120s)	(1s) <b>27.2mph</b> @ 4:54:15 (5s) <b>29.4mph</b> @ 4:54:15 (60s) <b>29.9mph</b> @ 4:54:15 (120s)		
2022-04-18 11:54:04 PM EST							<b>34.7mph</b> at 4:53:03 <b>34.6mph</b> @ 4:53:03 (0.1s) <b>34.4mph</b> @ 4:53:03 (1s) <b>34.2mph</b> @ 4:53:03 (1s) <b>33.4mph</b> @ 4:53:04 (3s) <b>31.6mph</b> @ 4:53:10 (60s) <b>31.6mph</b> @ 4:53:08 (120s)	<b>25.2mph</b> at 4:53:19 <b>25.7mph</b> @ 4:53:19 (1s) <b>26.4mph</b> @ 4:53:19 (1s) <b>27.6mph</b> @ 4:53:20 (3s) <b>30.4mph</b> @ 4:53:52 (60s) <b>30.9mph</b> @ 4:53:36 (120s)	2402 / 30.5mph		<b>34.1mph</b> at 4:53:03 <b>34.1mph</b> @ 4:53:03 (0.1s) <b>33.8mph</b> @ 4:53:03 (1s) <b>33.7mph</b> @ 4:53:03 (1s) <b>32.8mph</b> @ 4:53:04 (3s) <b>30.5mph</b> @ 4:53:10 (60s) <b>30.5mph</b> @ 4:53:08 (120s)	<b>21.1mph</b> at 4:53:19 <b>21.3mph</b> @ 4:53:19 (0.1s) <b>22.5mph</b> @ 4:53:19 (1s) <b>24.7mph</b> @ 4:53:19 (1s) <b>26.6mph</b> @ 4:53:21 (3s) <b>29.3mph</b> @ 4:53:51 (60s) <b>29.8mph</b> @ 4:53:52 (120s)	7886 / 29.4mph	<b>34.8mph</b> at 4:53:03 <b>34.6mph</b> @ 4:53:03 (0.1s) <b>34.5mph</b> @ 4:53:03 (1s) <b>33.3mph</b> @ 4:53:04 (3s) <b>30.7mph</b> @ 4:53:10 (60s) <b>30.8mph</b> @ 4:53:07 (120s)	<b>21.4mph</b> at 4:53:19 <b>22.9mph</b> @ 4:53:19 (1s) <b>25.3mph</b> @ 4:53:19 (1s) <b>27.1mph</b> @ 4:53:21 (3s) <b>29.6mph</b> @ 4:53:52 (60s) <b>30.0mph</b> @ 4:53:52 (120s)	16805 / 29.7mph
2022-04-18 11:53:04 PM EST							<b>34.8mph</b> at 4:52:24 <b>34.6mph</b> @ 4:52:24 (0.1s) <b>34.4mph</b> @ 4:52:00 (½-s) <b>34.2mph</b> @ 4:52:00 (1s) <b>33.4mph</b> @ 4:52:01 (3s) <b>31.8mph</b> @ 4:52:07 (60s) <b>31.4mph</b> @ 4:52:51 (120s)	<b>24.8mph</b> at 4:52:28 <b>25.2mph</b> @ 4:52:28 (½-s) <b>25.6mph</b> @ 4:52:29 (1s) <b>26.2mph</b> @ 4:52:30 (3s) <b>31.0mph</b> @ 4:52:33 (60s) <b>30.7mph</b> @ 4:51:57 (120s)	2490 / 31.5mph		<b>35.7mph</b> at 4:52:38 <b>35.3mph</b> @ 4:52:38 (0.1s) <b>34.1mph</b> @ 4:52:14 (½-s) <b>33.7mph</b> @ 4:52:00 (1s) <b>32.9mph</b> @ 4:52:00 (3s) <b>30.7mph</b> @ 4:52:06 (60s) <b>30.2mph</b> @ 4:52:51 (120s)	<b>22.5mph</b> at 4:52:27 <b>22.7mph</b> @ 4:52:27 (0.1s) <b>22.9mph</b> @ 4:52:28 (½-s) <b>23.1mph</b> @ 4:52:28 (1s) <b>24.3mph</b> @ 4:52:29 (3s) <b>29.6mph</b> @ 4:52:32 (60s) <b>29.7mph</b> @ 4:51:56 (120s)	8130 / 30.3mph	<b>35.5mph</b> at 4:51:57 <b>34.1mph</b> @ 4:52:38 (0.1s) <b>33.7mph</b> @ 4:52:00 (1s) <b>33.0mph</b> @ 4:52:01 (3s) <b>31.1mph</b> @ 4:52:06 (60s) <b>30.5mph</b> @ 4:52:51 (120s)	<b>20.8mph</b> at 4:52:08 <b>21.7mph</b> @ 4:52:08 (1s) <b>23.3mph</b> @ 4:52:28 (1s) <b>24.1mph</b> @ 4:52:29 (3s) <b>29.8mph</b> @ 4:52:32 (60s) <b>30.1mph</b> @ 4:51:56 (120s)	17277 / 30.5mph
2022-04-18 11:52:04 PM EST							<b>37.3mph</b> at 4:51:10 <b>37.2mph</b> @ 4:51:10 (0.1s) <b>36.6mph</b> @ 4:51:14 (½-s) <b>36.1mph</b> @ 4:51:14 (1s) <b>35.4mph</b> @ 4:51:16 (3s) <b>31.5mph</b> @ 4:51:34 (60s) <b>31.0mph</b> @ 4:51:34 (120s)	<b>27.0mph</b> at 4:51:03 <b>27.3mph</b> @ 4:51:03 (½-s) <b>27.9mph</b> @ 4:51:04 (1s) <b>29.9mph</b> @ 4:51:05 (3s) <b>30.3mph</b> @ 4:51:06 (60s)	2467 / 31.2mph		<b>38.7mph</b> at 4:51:10 <b>38.6mph</b> @ 4:51:10 (0.1s) <b>37.2mph</b> @ 4:51:10 (½-s) <b>35.9mph</b> @ 4:51:10 (1s) <b>34.7mph</b> @ 4:51:11 (3s) <b>30.4mph</b> @ 4:51:34 (60s) <b>29.9mph</b> @ 4:51:32 (120s)	<b>19.6mph</b> at 4:50:52 <b>24.3mph</b> @ 4:51:02 (0.1s) <b>24.6mph</b> @ 4:51:02 (½-s) <b>24.7mph</b> @ 4:51:02 (1s) <b>25.8mph</b> @ 4:51:03 (3s) <b>28.9mph</b> @ 4:51:05 (60s) <b>29.1mph</b> @ 4:51:05 (120s)	8118 / 30.2mph	<b>39.8mph</b> at 4:51:10 <b>37.2mph</b> @ 4:51:10 (½-s) <b>35.9mph</b> @ 4:51:14 (1s) <b>35.2mph</b> @ 4:51:15 (3s) <b>30.8mph</b> @ 4:51:30 (60s) <b>30.3mph</b> @ 4:51:30 (120s)	<b>23.8mph</b> at 4:51:35 <b>24.8mph</b> @ 4:51:35 (½-s) <b>25.3mph</b> @ 4:51:02 (1s) <b>26.2mph</b> @ 4:51:03 (3s) <b>29.3mph</b> @ 4:51:05 (60s) <b>29.5mph</b> @ 4:51:04 (120s)	17307 / 30.5mph
2022-04-18 11:51:04 PM EST							<b>33.7mph</b> at 4:50:02 <b>33.5mph</b> @ 4:50:02 (0.1s) <b>33.4mph</b> @ 4:50:02 (½-s) <b>33.1mph</b> @ 4:50:02 (1s) <b>32.5mph</b> @ 4:50:02 (3s) <b>30.7mph</b> @ 4:50:04 (60s) <b>30.7mph</b> @ 4:49:52 (120s)	<b>24.4mph</b> at 4:50:29 <b>24.9mph</b> @ 4:50:29 (½-s) <b>25.4mph</b> @ 4:50:30 (1s) <b>26.9mph</b> @ 4:50:30 (3s) <b>30.2mph</b> @ 4:50:50 (60s) <b>30.3mph</b> @ 4:50:43 (120s)	2392 / 30.3mph		<b>33.2mph</b> at 4:50:38 <b>33.1mph</b> @ 4:50:38 (0.1s) <b>32.7mph</b> @ 4:50:38 (½-s) <b>32.4mph</b> @ 4:50:51 (1s) <b>31.7mph</b> @ 4:50:02 (3s) <b>29.5mph</b> @ 4:50:44 (60s) <b>29.5mph</b> @ 4:49:52 (120s)	<b>19.6mph</b> at 4:50:21 <b>19.7mph</b> @ 4:50:21 (0.1s) <b>20.6mph</b> @ 4:50:21 (½-s) <b>22.5mph</b> @ 4:50:22 (1s) <b>25.6mph</b> @ 4:50:23 (3s) <b>29.1mph</b> @ 4:50:50 (60s) <b>29.1mph</b> @ 4:50:41 (120s)	7856 / 29.2mph	<b>33.9mph</b> at 4:50:38 <b>33.1mph</b> @ 4:50:38 (½-s) <b>32.5mph</b> @ 4:50:51 (1s) <b>31.8mph</b> @ 4:50:02 (3s) <b>29.9mph</b> @ 4:50:43 (60s) <b>29.9mph</b> @ 4:49:52 (120s)	<b>20.9mph</b> at 4:50:21 <b>21.9mph</b> @ 4:50:21 (½-s) <b>23.6mph</b> @ 4:50:21 (1s) <b>26.2mph</b> @ 4:50:23 (3s) <b>29.5mph</b> @ 4:50:50 (60s) <b>29.5mph</b> @ 4:50:41 (120s)	16782 / 29.6mph
2022-04-18 11:50:04 PM EST							<b>34.7mph</b> at 4:49:45 <b>34.6mph</b> @ 4:49:45 (0.1s) <b>34.4mph</b> @ 4:49:45 (½-s) <b>34.1mph</b> @ 4:49:46 (1s) <b>33.5mph</b> @ 4:49:48 (3s) <b>30.9mph</b> @ 4:48:52 (60s) <b>32.0mph</b> @ 4:48:52 (120s)	<b>26.4mph</b> at 4:49:29 <b>26.6mph</b> @ 4:49:29 (½-s) <b>26.8mph</b> @ 4:49:29 (1s) <b>27.3mph</b> @ 4:49:29 (3s) <b>30.2mph</b> @ 4:49:43 (60s) <b>30.7mph</b> @ 4:49:46 (120s)	2412 / 30.6mph		<b>35.0mph</b> at 4:49:45 <b>35.0mph</b> @ 4:49:45 (0.1s) <b>34.5mph</b> @ 4:49:45 (½-s) <b>33.7mph</b> @ 4:49:46 (1s) <b>32.8mph</b> @ 4:49:48 (3s) <b>29.7mph</b> @ 4:48:52 (60s) <b>30.9mph</b> @ 4:49:05 (120s)	<b>24.6mph</b> at 4:49:27 <b>24.6mph</b> @ 4:49:27 (0.1s) <b>24.9mph</b> @ 4:48:52 (½-s) <b>25.3mph</b> @ 4:49:24 (1s) <b>26.1mph</b> @ 4:49:29 (3s) <b>28.8mph</b> @ 4:49:43 (60s) <b>29.5mph</b> @ 4:49:51 (120s)	7897 / 29.4mph	<b>35.6mph</b> at 4:49:45 <b>34.8mph</b> @ 4:49:47 (½-s) <b>34.0mph</b> @ 4:49:47 (1s) <b>33.2mph</b> @ 4:49:48 (3s) <b>30.1mph</b> @ 4:48:52 (60s) <b>31.3mph</b> @ 4:48:52 (120s)	<b>24.4mph</b> at 4:49:25 <b>25.5mph</b> @ 4:49:25 (½-s) <b>26.1mph</b> @ 4:49:29 (1s) <b>26.7mph</b> @ 4:49:25 (3s) <b>29.2mph</b> @ 4:49:43 (60s) <b>29.9mph</b> @ 4:49:46 (120s)	16875 / 29.8mph
2022-04-18 11:49:04 PM EST							<b>34.8mph</b> at 4:48:41 <b>34.7mph</b> @ 4:48:41 (0.1s) <b>34.6mph</b> @ 4:48:41 (½-s) <b>34.3mph</b> @ 4:48:42 (1s) <b>33.7mph</b> @ 4:47:59 (3s) <b>33.3mph</b> @ 4:48:07	<b>27.7mph</b> at 4:48:25 <b>28.2mph</b> @ 4:48:09 (½-s) <b>28.3mph</b> @ 4:48:26 (1s) <b>28.7mph</b> @ 4:48:10 (1s) <b>30.9mph</b> @ 4:48:51 (60s) <b>31.9mph</b> @ 4:48:51	2443 / 30.9mph		<b>34.5mph</b> at 4:47:58 <b>34.4mph</b> @ 4:47:58 (0.1s) <b>33.5mph</b> @ 4:47:58 (½-s) <b>33.5mph</b> @ 4:47:57 (1s) <b>32.9mph</b> @ 4:47:59 (3s) <b>32.4mph</b> @ 4:48:07	<b>23.5mph</b> at 4:48:44 <b>23.7mph</b> @ 4:48:44 (0.1s) <b>24.5mph</b> @ 4:48:45 (½-s) <b>25.0mph</b> @ 4:48:45 (1s) <b>26.4mph</b> @ 4:48:46 (3s) <b>29.6mph</b> @ 4:48:51	7968 / 29.7mph	<b>34.4mph</b> at 4:48:41 <b>34.0mph</b> @ 4:47:56 (½-s) <b>33.8mph</b> @ 4:47:56 (1s) <b>33.1mph</b> @ 4:47:58 (3s) <b>32.8mph</b> @ 4:48:06 (60s) <b>32.0mph</b> @ 4:48:13	<b>24.0mph</b> at 4:48:44 <b>25.1mph</b> @ 4:48:45 (½-s) <b>25.9mph</b> @ 4:48:45 (1s) <b>27.3mph</b> @ 4:48:46 (3s) <b>30.1mph</b> @ 4:48:51 (60s) <b>31.3mph</b> @ 4:48:51	17078 / 30.1mph

(60s)						(60s) 32.6mph @ 4:48:15 (120s)	(120s)		(60s) 31.7mph @ 4:48:13 (120s)	(60s) 30.8mph @ 4:48:51 (120s)	(120s)	(120s)		
2022-04-18 11:48:04 PM EST						<b>36.9mph</b> at 4:47:16	<b>28.9mph</b> at 4:46:59		<b>36.7mph</b> at 4:47:15	<b>24.2mph</b> at 4:46:52		<b>36.9mph</b> at 4:47:15	<b>27.4mph</b> at 4:46:59	
<b>2022-04-18 11:46:52 PM EST to 2022-04-18 11:47:52 PM EST</b> (60s)	1015.66mb	4.78V	44.6°F 91%	53.9°F	<b>ESE (116°)</b>	<b>36.8mph</b> @ 4:47:16 (0.1s) <b>36.7mph</b> @ 4:47:16 (½-s) <b>36.5mph</b> @ 4:47:16 (1s) <b>35.7mph</b> @ 4:47:17 (3s) <b>33.2mph</b> @ 4:47:41 (60s) <b>32.4mph</b> @ 4:47:51 (120s)	<b>29.2mph</b> @ 4:47:00 (½-s) <b>29.5mph</b> @ 4:47:00 (1s) <b>30.2mph</b> @ 4:47:01 (3s) <b>31.8mph</b> @ 4:47:07 (60s) <b>31.2mph</b> @ 4:46:57 (120s)	2613 / 33.0mph	<b>36.4mph</b> @ 4:47:16 (½-s) <b>36.3mph</b> @ 4:47:16 (1s) <b>35.5mph</b> @ 4:47:17 (3s) <b>32.3mph</b> @ 4:47:38 (60s) <b>31.4mph</b> @ 4:47:51 (120s)	<b>27.3mph</b> @ 4:46:59 (0.1s) <b>27.7mph</b> @ 4:46:59 (½-s) <b>28.0mph</b> @ 4:47:00 (1s) <b>29.0mph</b> @ 4:47:01 (3s) <b>30.5mph</b> @ 4:47:06 (60s) <b>30.1mph</b> @ 4:46:57 (120s)	8629 / 32.1mph	<b>36.6mph</b> @ 4:47:16 (½-s) <b>36.4mph</b> @ 4:47:16 (1s) <b>35.6mph</b> @ 4:47:17 (3s) <b>32.6mph</b> @ 4:47:38 (60s) <b>31.8mph</b> @ 4:47:51 (120s)	<b>27.7mph</b> @ 4:46:59 (½-s) <b>28.1mph</b> @ 4:46:59 (1s) <b>29.4mph</b> @ 4:47:01 (3s) <b>31.0mph</b> @ 4:47:06 (60s) <b>30.4mph</b> @ 4:46:57 (120s)	18420 / 32.5mph
2022-04-18 11:47:04 PM EST						<b>36.4mph</b> at 4:46:23	<b>27.0mph</b> at 4:46:16		<b>36.2mph</b> at 4:46:38	<b>13.2mph</b> at 4:46:08		<b>37.7mph</b> at 4:46:31	<b>19.1mph</b> at 4:46:08	
<b>2022-04-18 11:45:52 PM EST to 2022-04-18 11:46:52 PM EST</b> (60s)	1015.57mb	4.79V	44.6°F 91%	53.9°F	<b>ESE (115°)</b>	<b>36.2mph</b> @ 4:46:23 (0.1s) <b>35.9mph</b> @ 4:46:23 (½-s) <b>35.7mph</b> @ 4:46:23 (1s) <b>35.3mph</b> @ 4:46:24 (3s) <b>31.9mph</b> @ 4:46:51 (60s) <b>31.2mph</b> @ 4:46:51 (120s)	<b>27.2mph</b> @ 4:45:52 (½-s) <b>27.4mph</b> @ 4:45:52 (1s) <b>28.4mph</b> @ 4:46:14 (3s) <b>30.3mph</b> @ 4:45:56 (60s) <b>29.8mph</b> @ 4:46:18 (120s)	2523 / 31.9mph	<b>36.0mph</b> @ 4:46:39 (½-s) <b>35.6mph</b> @ 4:46:39 (1s) <b>34.5mph</b> @ 4:46:24 (3s) <b>30.7mph</b> @ 4:46:51 (60s) <b>30.1mph</b> @ 4:46:51 (120s)	<b>13.3mph</b> @ 4:46:08 (0.1s) <b>15.6mph</b> @ 4:46:08 (½-s) <b>18.6mph</b> @ 4:46:08 (1s) <b>23.4mph</b> @ 4:46:10 (3s) <b>29.4mph</b> @ 4:45:56 (60s) <b>28.7mph</b> @ 4:46:17 (120s)	8254 / 30.7mph	<b>37.1mph</b> @ 4:46:45 (½-s) <b>36.4mph</b> @ 4:46:46 (1s) <b>34.9mph</b> @ 4:46:23 (3s) <b>31.1mph</b> @ 4:46:51 (60s) <b>30.5mph</b> @ 4:46:51 (120s)	<b>20.8mph</b> @ 4:46:08 (½-s) <b>23.2mph</b> @ 4:46:08 (1s) <b>25.8mph</b> @ 4:46:10 (3s) <b>29.6mph</b> @ 4:45:55 (60s) <b>29.1mph</b> @ 4:46:17 (120s)	17644 / 31.1mph
2022-04-18 11:46:04 PM EST						<b>35.6mph</b> at 4:45:38	<b>26.5mph</b> at 4:45:22		<b>35.3mph</b> at 4:45:38	<b>18.7mph</b> at 4:44:52		<b>35.5mph</b> at 4:45:38	<b>24.0mph</b> at 4:45:21	
<b>2022-04-18 11:44:52 PM EST to 2022-04-18 11:45:52 PM EST</b> (60s)	1015.84mb	4.78V	44.6°F 91%	53.9°F	<b>ESE (114°)</b>	<b>35.6mph</b> @ 4:45:38 (0.1s) <b>35.1mph</b> @ 4:45:38 (½-s) <b>34.7mph</b> @ 4:45:38 (1s) <b>33.5mph</b> @ 4:45:39 (3s) <b>30.6mph</b> @ 4:45:50 (60s) <b>30.1mph</b> @ 4:45:18 (120s)	<b>26.7mph</b> @ 4:45:22 (½-s) <b>26.9mph</b> @ 4:45:22 (1s) <b>28.0mph</b> @ 4:45:22 (3s) <b>28.9mph</b> @ 4:45:22 (60s) <b>29.6mph</b> @ 4:44:52 (120s)	2407 / 30.5mph	<b>35.1mph</b> @ 4:45:38 (0.1s) <b>34.7mph</b> @ 4:45:38 (½-s) <b>34.3mph</b> @ 4:45:38 (1s) <b>33.1mph</b> @ 4:45:39 (3s) <b>29.6mph</b> @ 4:45:50 (60s) <b>29.2mph</b> @ 4:45:18 (120s)	<b>22.9mph</b> @ 4:45:21 (0.1s) <b>23.5mph</b> @ 4:45:22 (½-s) <b>24.4mph</b> @ 4:45:22 (1s) <b>25.6mph</b> @ 4:45:22 (3s) <b>27.8mph</b> @ 4:45:25 (60s) <b>28.7mph</b> @ 4:44:52 (120s)	7929 / 29.5mph	<b>35.0mph</b> @ 4:45:38 (½-s) <b>34.5mph</b> @ 4:45:38 (1s) <b>33.2mph</b> @ 4:45:38 (3s) <b>29.9mph</b> @ 4:45:49 (60s) <b>29.5mph</b> @ 4:45:18 (120s)	<b>24.5mph</b> @ 4:45:22 (½-s) <b>25.1mph</b> @ 4:45:22 (1s) <b>26.2mph</b> @ 4:45:22 (3s) <b>28.2mph</b> @ 4:45:22 (60s) <b>28.9mph</b> @ 4:44:52 (120s)	16881 / 29.8mph
2022-04-18 11:45:04 PM EST						<b>34.8mph</b> at 4:44:17	<b>25.0mph</b> at 4:44:27		<b>34.2mph</b> at 4:44:12	<b>17.5mph</b> at 4:43:52		<b>35.0mph</b> at 4:44:17	<b>21.7mph</b> at 4:44:25	
<b>2022-04-18 11:43:52 PM EST to 2022-04-18 11:44:52 PM EST</b> (60s)	1015.94mb	4.80V	44.6°F 91%	53.9°F	<b>ESE (114°)</b>	<b>34.7mph</b> @ 4:44:17 (0.1s) <b>34.2mph</b> @ 4:44:18 (½-s) <b>33.8mph</b> @ 4:44:18 (1s) <b>33.2mph</b> @ 4:44:19 (3s) <b>31.2mph</b> @ 4:44:20 (60s) <b>30.1mph</b> @ 4:44:21 (120s)	<b>25.3mph</b> @ 4:44:28 (½-s) <b>25.7mph</b> @ 4:44:28 (1s) <b>26.2mph</b> @ 4:44:30 (3s) <b>29.6mph</b> @ 4:44:50 (60s) <b>29.4mph</b> @ 4:43:52 (120s)	2334 / 29.6mph	<b>33.5mph</b> @ 4:44:12 (½-s) <b>32.9mph</b> @ 4:44:13 (1s) <b>32.4mph</b> @ 4:44:17 (3s) <b>30.3mph</b> @ 4:44:19 (60s) <b>29.3mph</b> @ 4:44:20 (120s)	<b>23.9mph</b> @ 4:44:27 (½-s) <b>24.3mph</b> @ 4:44:27 (1s) <b>24.6mph</b> @ 4:44:28 (3s) <b>28.5mph</b> @ 4:44:49 (60s) <b>28.6mph</b> @ 4:43:52 (120s)	7703 / 28.7mph	<b>33.9mph</b> @ 4:44:16 (½-s) <b>33.5mph</b> @ 4:44:17 (1s) <b>32.6mph</b> @ 4:44:17 (3s) <b>30.5mph</b> @ 4:44:17 (60s) <b>29.5mph</b> @ 4:44:20 (120s)	<b>22.9mph</b> @ 4:44:25 (½-s) <b>24.2mph</b> @ 4:44:26 (1s) <b>24.7mph</b> @ 4:44:28 (3s) <b>28.8mph</b> @ 4:44:49 (60s) <b>28.9mph</b> @ 4:44:42 (120s)	16373 / 28.9mph
2022-04-18 11:44:03 PM EST						<b>34.8mph</b> at 4:43:36	<b>24.3mph</b> at 4:43:09		<b>34.4mph</b> at 4:43:36	<b>22.1mph</b> at 4:42:52		<b>35.4mph</b> at 4:43:36	<b>22.4mph</b> at 4:43:08	
<b>2022-04-18 11:42:52 PM EST to 2022-04-18 11:43:52 PM EST</b> (60s)	1016.06mb	4.79V	44.6°F 91%	53.9°F	<b>ESE (115°)</b>	<b>34.7mph</b> @ 4:43:36 (0.1s) <b>34.0mph</b> @ 4:43:36 (½-s) <b>33.6mph</b> @ 4:43:36 (1s) <b>32.9mph</b> @ 4:43:37 (3s) <b>29.6mph</b> @ 4:43:51 (60s) <b>29.5mph</b> @ 4:43:51 (120s)	<b>24.6mph</b> @ 4:43:09 (½-s) <b>24.8mph</b> @ 4:43:10 (1s) <b>25.5mph</b> @ 4:43:11 (3s) <b>28.8mph</b> @ 4:43:11 (60s) <b>28.8mph</b> @ 4:43:17 (120s)	2338 / 29.7mph	<b>34.3mph</b> @ 4:43:36 (0.1s) <b>33.1mph</b> @ 4:43:36 (½-s) <b>32.9mph</b> @ 4:43:36 (1s) <b>32.1mph</b> @ 4:43:22 (3s) <b>28.8mph</b> @ 4:43:51 (60s) <b>28.6mph</b> @ 4:43:51 (120s)	<b>22.9mph</b> @ 4:43:09 (0.1s) <b>23.2mph</b> @ 4:43:09 (½-s) <b>23.3mph</b> @ 4:43:10 (1s) <b>24.2mph</b> @ 4:43:10 (3s) <b>27.9mph</b> @ 4:43:11 (60s) <b>27.9mph</b> @ 4:43:17 (120s)	7736 / 28.8mph	<b>34.1mph</b> @ 4:43:36 (½-s) <b>33.5mph</b> @ 4:43:36 (1s) <b>32.7mph</b> @ 4:43:37 (3s) <b>29.0mph</b> @ 4:43:51 (60s) <b>28.9mph</b> @ 4:43:51 (120s)	<b>22.6mph</b> @ 4:43:08 (½-s) <b>23.0mph</b> @ 4:43:09 (1s) <b>23.8mph</b> @ 4:43:10 (3s) <b>28.2mph</b> @ 4:43:11 (60s) <b>28.2mph</b> @ 4:43:16 (120s)	16439 / 29.0mph
2022-04-18 11:43:04 PM EST						<b>32.6mph</b> at 4:42:35	<b>24.9mph</b> at 4:42:44		<b>32.7mph</b> at 4:42:31	<b>22.3mph</b> at 4:41:52		<b>32.7mph</b> at 4:42:31	<b>22.9mph</b> at 4:42:44	
<b>2022-04-18 11:41:52 PM EST to 2022-04-18 11:42:52 PM EST</b> (60s)	1016.12mb	4.78V	44.6°F 91%	53.8°F	<b>ESE (117°)</b>	<b>32.4mph</b> @ 4:42:35 (0.1s) <b>32.2mph</b> @ 4:42:31 (½-s) <b>32.0mph</b> @ 4:42:36 (1s) <b>31.8mph</b> @ 4:42:36 (3s) <b>29.5mph</b> @ 4:42:41 (60s) <b>30.0mph</b> @ 4:42:07 (120s)	<b>25.2mph</b> @ 4:42:45 (½-s) <b>25.4mph</b> @ 4:42:45 (1s) <b>26.0mph</b> @ 4:42:46 (3s) <b>28.6mph</b> @ 4:42:25 (60s) <b>29.3mph</b> @ 4:42:51 (120s)	2305 / 29.3mph	<b>32.1mph</b> @ 4:42:31 (½-s) <b>31.0mph</b> @ 4:42:36 (3s) <b>28.6mph</b> @ 4:42:41 (60s) <b>29.2mph</b> @ 4:42:08 (120s)	<b>22.6mph</b> @ 4:41:52 (0.1s) <b>23.1mph</b> @ 4:42:44 (½-s) <b>23.8mph</b> @ 4:42:44 (1s) <b>25.1mph</b> @ 4:42:46 (3s) <b>27.6mph</b> @ 4:42:23 (60s) <b>28.5mph</b> @ 4:42:51 (120s)	7639 / 28.5mph	<b>32.2mph</b> @ 4:42:31 (½-s) <b>32.0mph</b> @ 4:42:31 (1s) <b>31.3mph</b> @ 4:42:36 (3s) <b>28.9mph</b> @ 4:42:40 (60s) <b>29.4mph</b> @ 4:42:08 (120s)	<b>23.3mph</b> @ 4:42:44 (½-s) <b>24.3mph</b> @ 4:42:12 (1s) <b>25.7mph</b> @ 4:42:45 (3s) <b>27.9mph</b> @ 4:42:24 (60s) <b>28.6mph</b> @ 4:42:51 (120s)	16278 / 28.7mph

2022-04-18 11:42:04 PM EST  <b>2022-04-18 11:40:52 PM EST to 2022-04-18 11:41:52 PM EST (60s)</b>	1016.21mb	4.77V	44.6°F 91%	53.8°F	<b>ESE (116°)</b>	<b>33.8mph</b> at 4:41:06 <b>33.7mph</b> @ 4:41:07 (0.1s) <b>33.5mph</b> @ 4:41:07 (%s) <b>33.3mph</b> @ 4:41:07 (1s) <b>32.2mph</b> @ 4:41:08 (5s) <b>30.9mph</b> @ 4:41:08 (60s) <b>30.7mph</b> @ 4:41:08 (120s)	<b>24.3mph</b> at 4:41:33 <b>24.8mph</b> @ 4:41:33 (%s) <b>25.3mph</b> @ 4:41:29 (1s) <b>25.9mph</b> @ 4:41:30 (5s) <b>29.4mph</b> @ 4:41:51 (60s) <b>29.9mph</b> @ 4:41:51 (120s)	2316 / 29.4mph	<b>33.7mph</b> at 4:41:06 <b>33.7mph</b> @ 4:41:06 (0.1s) <b>33.5mph</b> @ 4:41:06 (%s) <b>33.3mph</b> @ 4:41:07 (1s) <b>31.7mph</b> @ 4:41:08 (5s) <b>30.2mph</b> @ 4:41:08 (60s) <b>29.9mph</b> @ 4:41:07 (120s)	<b>22.3mph</b> at 4:40:52 <b>22.7mph</b> @ 4:41:33 (0.1s) <b>23.2mph</b> @ 4:41:27 (%s) <b>23.6mph</b> @ 4:41:28 (1s) <b>24.1mph</b> @ 4:41:29 (5s) <b>28.5mph</b> @ 4:41:51 (60s) <b>29.1mph</b> @ 4:41:51 (120s)	7671 / 28.6mph	<b>34.5mph</b> at 4:41:06 <b>34.1mph</b> @ 4:41:06 (%s) <b>33.8mph</b> @ 4:41:07 (1s) <b>31.9mph</b> @ 4:41:08 (5s) <b>30.4mph</b> @ 4:41:08 (60s) <b>30.1mph</b> @ 4:41:07 (120s)	<b>21.0mph</b> at 4:41:33 <b>22.2mph</b> @ 4:41:33 (%s) <b>23.8mph</b> @ 4:41:28 (1s) <b>24.4mph</b> @ 4:41:29 (5s) <b>28.8mph</b> @ 4:41:51 (60s) <b>29.3mph</b> @ 4:41:51 (120s)	16324 / 28.8mph
2022-04-18 11:41:04 PM EST  <b>2022-04-18 11:39:52 PM EST to 2022-04-18 11:40:52 PM EST (60s)</b>	1016.14mb	4.79V	44.5°F 91%	53.8°F	<b>ESE (115°)</b>	<b>34.8mph</b> at 4:40:25 <b>34.7mph</b> @ 4:40:25 (0.1s) <b>34.4mph</b> @ 4:40:25 (%s) <b>34.1mph</b> @ 4:40:26 (1s) <b>33.6mph</b> @ 4:40:28 (5s) <b>30.5mph</b> @ 4:40:05 (60s) <b>30.5mph</b> @ 4:40:34 (120s)	<b>27.0mph</b> at 4:40:06 <b>27.2mph</b> @ 4:40:25 (0.1s) <b>27.3mph</b> @ 4:39:57 (%s) <b>27.8mph</b> @ 4:39:57 (1s) <b>29.9mph</b> @ 4:40:22 (5s) <b>30.2mph</b> @ 4:39:58 (120s)	2402 / 30.5mph	<b>35.4mph</b> at 4:40:25 <b>35.3mph</b> @ 4:40:25 (0.1s) <b>35.0mph</b> @ 4:40:25 (%s) <b>34.3mph</b> @ 4:40:25 (1s) <b>33.1mph</b> @ 4:40:28 (5s) <b>29.7mph</b> @ 4:40:04 (60s) <b>29.7mph</b> @ 4:40:33 (120s)	<b>18.2mph</b> at 4:39:52 <b>24.9mph</b> @ 4:39:55 (0.1s) <b>25.4mph</b> @ 4:39:56 (%s) <b>25.6mph</b> @ 4:39:57 (1s) <b>26.0mph</b> @ 4:39:57 (5s) <b>29.0mph</b> @ 4:40:42 (60s) <b>29.9mph</b> @ 4:40:33 (120s)	7957 / 29.6mph	<b>35.2mph</b> at 4:40:25 <b>35.0mph</b> @ 4:40:25 (%s) <b>34.3mph</b> @ 4:40:25 (1s) <b>33.5mph</b> @ 4:40:28 (5s) <b>29.9mph</b> @ 4:40:42 (60s) <b>29.9mph</b> @ 4:40:33 (120s)	<b>24.8mph</b> at 4:39:54 <b>25.4mph</b> @ 4:39:55 (%s) <b>25.8mph</b> @ 4:39:57 (1s) <b>26.3mph</b> @ 4:39:57 (5s) <b>29.2mph</b> @ 4:40:21 (60s) <b>29.6mph</b> @ 4:40:06 (120s)	16898 / 29.8mph
2022-04-18 11:40:04 PM EST  <b>2022-04-18 11:38:52 PM EST to 2022-04-18 11:39:52 PM EST (60s)</b>	1016.17mb	4.79V	44.5°F 91%	53.8°F	<b>ESE (118°)</b>	<b>36.0mph</b> at 4:39:12 <b>35.8mph</b> @ 4:39:12 (0.1s) <b>35.7mph</b> @ 4:39:12 (%s) <b>35.5mph</b> @ 4:39:12 (1s) <b>35.2mph</b> @ 4:39:13 (5s) <b>30.9mph</b> @ 4:39:29 (60s) <b>30.3mph</b> @ 4:39:51 (120s)	<b>25.1mph</b> at 4:39:32 <b>25.9mph</b> @ 4:39:32 (%s) <b>26.5mph</b> @ 4:39:02 (1s) <b>27.0mph</b> @ 4:39:03 (5s) <b>30.0mph</b> @ 4:39:02 (60s) <b>29.1mph</b> @ 4:38:52 (120s)	2407 / 30.5mph	<b>36.6mph</b> at 4:39:10 <b>36.5mph</b> @ 4:39:10 (0.1s) <b>36.1mph</b> @ 4:39:10 (%s) <b>35.5mph</b> @ 4:39:11 (1s) <b>34.9mph</b> @ 4:39:12 (5s) <b>30.1mph</b> @ 4:39:27 (60s) <b>29.5mph</b> @ 4:39:51 (120s)	<b>17.5mph</b> at 4:38:52 <b>23.4mph</b> @ 4:39:39 (0.1s) <b>24.0mph</b> @ 4:39:39 (%s) <b>24.4mph</b> @ 4:39:02 (1s) <b>25.5mph</b> @ 4:39:03 (5s) <b>29.2mph</b> @ 4:39:03 (60s) <b>28.4mph</b> @ 4:38:53 (120s)	7961 / 29.6mph	<b>36.3mph</b> at 4:39:10 <b>35.9mph</b> @ 4:39:10 (%s) <b>35.5mph</b> @ 4:39:11 (1s) <b>34.9mph</b> @ 4:39:12 (5s) <b>30.3mph</b> @ 4:39:27 (60s) <b>29.7mph</b> @ 4:39:51 (120s)	<b>22.9mph</b> at 4:39:45 <b>24.5mph</b> @ 4:39:45 (%s) <b>25.2mph</b> @ 4:39:39 (1s) <b>26.0mph</b> @ 4:39:03 (5s) <b>29.4mph</b> @ 4:38:05 (60s) <b>28.6mph</b> @ 4:38:52 (120s)	16896 / 29.8mph
2022-04-18 11:39:04 PM EST  <b>2022-04-18 11:37:52 PM EST to 2022-04-18 11:38:52 PM EST (60s)</b>	1016.26mb	4.79V	44.5°F 91%	53.8°F	<b>ESE (118°)</b>	<b>33.1mph</b> at 4:37:56 <b>33.0mph</b> @ 4:37:56 (0.1s) <b>32.7mph</b> @ 4:37:56 (%s) <b>32.5mph</b> @ 4:37:56 (1s) <b>32.2mph</b> @ 4:38:41 (5s) <b>30.1mph</b> @ 4:38:51 (60s) <b>29.1mph</b> @ 4:38:52 (120s)	<b>25.3mph</b> at 4:37:58 <b>25.7mph</b> @ 4:37:59 (%s) <b>26.0mph</b> @ 4:37:59 (1s) <b>27.6mph</b> @ 4:38:01 (5s) <b>28.1mph</b> @ 4:37:53 (60s) <b>28.7mph</b> @ 4:38:25 (120s)	2378 / 30.2mph	<b>33.2mph</b> at 4:38:26 <b>33.0mph</b> @ 4:38:26 (0.1s) <b>32.5mph</b> @ 4:38:38 (%s) <b>32.3mph</b> @ 4:38:39 (1s) <b>31.8mph</b> @ 4:38:40 (5s) <b>29.4mph</b> @ 4:38:51 (60s) <b>28.4mph</b> @ 4:38:51 (120s)	<b>16.1mph</b> at 4:37:52 <b>22.1mph</b> @ 4:37:58 (0.1s) <b>22.5mph</b> @ 4:37:58 (%s) <b>22.6mph</b> @ 4:37:59 (1s) <b>26.3mph</b> @ 4:38:00 (5s) <b>27.3mph</b> @ 4:37:53 (60s) <b>27.9mph</b> @ 4:38:25 (120s)	7913 / 29.5mph	<b>33.6mph</b> at 4:38:38 <b>33.1mph</b> @ 4:38:38 (%s) <b>32.7mph</b> @ 4:38:38 (1s) <b>32.0mph</b> @ 4:38:40 (5s) <b>29.7mph</b> @ 4:38:51 (60s) <b>28.6mph</b> @ 4:38:51 (120s)	<b>24.0mph</b> at 4:37:58 <b>24.2mph</b> @ 4:37:58 (%s) <b>25.2mph</b> @ 4:37:59 (1s) <b>27.4mph</b> @ 4:38:00 (5s) <b>27.5mph</b> @ 4:37:53 (60s) <b>28.1mph</b> @ 4:38:25 (120s)	16819 / 29.7mph
2022-04-18 11:38:04 PM EST  <b>2022-04-18 11:36:52 PM EST to 2022-04-18 11:37:52 PM EST (60s)</b>	1016.26mb	4.77V	44.5°F 91%	53.8°F	<b>ESE (117°)</b>	<b>31.8mph</b> at 4:37:48 <b>31.7mph</b> @ 4:37:48 (0.1s) <b>31.6mph</b> @ 4:37:13 (%s) <b>31.5mph</b> @ 4:37:13 (1s) <b>31.1mph</b> @ 4:37:15 (5s) <b>30.1mph</b> @ 4:36:52 (60s) <b>29.7mph</b> @ 4:36:52 (120s)	<b>22.0mph</b> at 4:36:57 <b>22.4mph</b> @ 4:36:58 (%s) <b>23.1mph</b> @ 4:36:58 (1s) <b>24.4mph</b> @ 4:36:59 (5s) <b>27.9mph</b> @ 4:37:47 (60s) <b>29.1mph</b> @ 4:37:47 (120s)	2212 / 28.2mph	<b>32.1mph</b> at 4:37:48 <b>32.0mph</b> @ 4:37:48 (0.1s) <b>31.7mph</b> @ 4:37:48 (%s) <b>31.2mph</b> @ 4:37:13 (1s) <b>30.5mph</b> @ 4:37:15 (5s) <b>29.1mph</b> @ 4:36:52 (60s) <b>28.7mph</b> @ 4:36:52 (120s)	<b>17.2mph</b> at 4:36:52 <b>22.0mph</b> @ 4:36:57 (0.1s) <b>22.5mph</b> @ 4:36:58 (%s) <b>23.0mph</b> @ 4:36:58 (1s) <b>24.0mph</b> @ 4:37:00 (5s) <b>27.1mph</b> @ 4:37:47 (60s) <b>28.2mph</b> @ 4:37:46 (120s)	7352 / 27.4mph	<b>32.9mph</b> at 4:37:48 <b>32.1mph</b> @ 4:37:48 (%s) <b>31.6mph</b> @ 4:37:13 (1s) <b>30.9mph</b> @ 4:37:13 (5s) <b>29.4mph</b> @ 4:36:52 (60s) <b>29.1mph</b> @ 4:36:52 (120s)	<b>21.5mph</b> at 4:37:42 <b>22.4mph</b> @ 4:37:42 (%s) <b>23.7mph</b> @ 4:36:58 (1s) <b>24.5mph</b> @ 4:37:43 (5s) <b>27.3mph</b> @ 4:37:47 (60s) <b>28.5mph</b> @ 4:37:46 (120s)	15615 / 27.6mph
2022-04-18 11:37:04 PM EST  <b>2022-04-18 11:35:52 PM EST to 2022-04-18 11:36:52 PM EST (60s)</b>	1016.33mb	4.81V	44.5°F 91%	53.7°F	<b>ESE (113°)</b>	<b>34.7mph</b> at 4:35:55 <b>34.6mph</b> @ 4:35:55 (0.1s) <b>34.4mph</b> @ 4:35:55 (%s) <b>34.2mph</b> @ 4:35:56 (1s) <b>33.0mph</b> @ 4:35:56 (5s) <b>30.4mph</b> @ 4:36:41 (60s) <b>30.2mph</b> @ 4:36:26 (120s)	<b>26.1mph</b> at 4:36:50 <b>26.3mph</b> @ 4:36:50 (%s) <b>26.5mph</b> @ 4:36:50 (1s) <b>27.0mph</b> @ 4:36:51 (5s) <b>29.4mph</b> @ 4:35:53 (60s) <b>29.7mph</b> @ 4:36:51 (120s)	2372 / 30.1mph	<b>33.8mph</b> at 4:35:55 <b>33.8mph</b> @ 4:35:55 (0.1s) <b>33.6mph</b> @ 4:35:55 (%s) <b>33.4mph</b> @ 4:35:56 (1s) <b>32.2mph</b> @ 4:35:56 (5s) <b>29.4mph</b> @ 4:36:40 (60s) <b>29.3mph</b> @ 4:36:25 (120s)	<b>22.4mph</b> at 4:36:17 <b>22.8mph</b> @ 4:36:17 (0.1s) <b>24.2mph</b> @ 4:36:17 (%s) <b>25.2mph</b> @ 4:36:30 (1s) <b>25.9mph</b> @ 4:36:31 (5s) <b>28.3mph</b> @ 4:36:02 (60s) <b>28.7mph</b> @ 4:36:51 (120s)	7823 / 29.1mph	<b>35.1mph</b> at 4:35:55 <b>34.9mph</b> @ 4:35:55 (%s) <b>34.4mph</b> @ 4:35:55 (1s) <b>32.9mph</b> @ 4:35:56 (5s) <b>29.8mph</b> @ 4:36:35 (60s) <b>29.6mph</b> @ 4:36:25 (120s)	<b>23.6mph</b> at 4:36:17 <b>24.5mph</b> @ 4:36:17 (%s) <b>25.5mph</b> @ 4:36:50 (1s) <b>26.4mph</b> @ 4:36:51 (5s) <b>28.7mph</b> @ 4:36:52 (60s) <b>29.1mph</b> @ 4:36:51 (120s)	16688 / 29.5mph
2022-04-18 11:36:04 PM EST	1016.38mb	4.78V	44.5°F 91%	53.7°F	<b>ESE (115°)</b>	<b>32.9mph</b> at 4:34:56 <b>32.8mph</b> @ 4:34:56 (0.1s) <b>32.6mph</b> @ 4:34:57	<b>24.5mph</b> at 4:35:30 <b>24.8mph</b> @ 4:35:30 (%s) <b>25.0mph</b> @ 4:35:30	2319 / 29.5mph	<b>32.8mph</b> at 4:34:56 <b>32.7mph</b> @ 4:34:56 (0.1s) <b>32.6mph</b> @ 4:34:56	<b>19.4mph</b> at 4:34:52 <b>22.8mph</b> @ 4:35:29 (%s) <b>22.8mph</b> @ 4:35:29	7624 / 28.4mph	<b>33.0mph</b> at 4:34:56 <b>32.7mph</b> @ 4:34:56 (%s) <b>32.6mph</b> @ 4:34:57	<b>23.1mph</b> at 4:35:29 <b>23.4mph</b> @ 4:35:29 (%s) <b>24.0mph</b> @ 4:35:30	16292 / 28.8mph



2022-04-18 11:34:52 PM EST to 2022-04-18 11:35:52 PM EST (60s)							32.5mph @ 4:34:57 (1s) 31.9mph @ 4:34:59 (3s) 30.7mph @ 4:35:02 (60s) 29.9mph @ 4:35:01 (120s)	(1s) 26.0mph @ 4:35:31 (5s) 29.4mph @ 4:35:51 (60s) 29.5mph @ 4:35:35 (120s)								32.3mph @ 4:34:57 (1s) 31.3mph @ 4:34:59 (3s) 29.9mph @ 4:35:02 (60s) 29.1mph @ 4:35:02 (120s)	(1/2-s) 23.2mph @ 4:35:29 (1s) 24.5mph @ 4:35:30 (3s) 28.3mph @ 4:35:51 (60s) 29.4mph @ 4:35:01 (120s)	(1s) 31.4mph @ 4:34:57 (5s) 30.2mph @ 4:34:59 (60s) 29.4mph @ 4:35:01 (120s)	(1s) 25.3mph @ 4:35:30 (5s) 28.7mph @ 4:35:51 (60s) 28.9mph @ 4:35:33 (120s)		
2022-04-18 11:35:04 PM EST							33.7mph at 4:34:14 33.7mph @ 4:34:14 (0.1s) 33.5mph @ 4:34:14 (7/2-s) 33.1mph @ 4:34:14 (1s) 32.2mph @ 4:34:15 (5s) 30.2mph @ 4:34:52 (60s) 29.9mph @ 4:34:18 (120s)	22.8mph at 4:34:19 23.3mph @ 4:34:19 (1/2-s) 24.0mph @ 4:34:20 (1s) 25.5mph @ 4:34:21 (5s) 28.9mph @ 4:34:21 (60s) 29.5mph @ 4:33:59 (120s)		2385 / 30.2mph					34.1mph at 4:34:14 34.0mph @ 4:34:14 (0.1s) 33.3mph @ 4:34:14 (7/2-s) 32.7mph @ 4:34:14 (1s) 31.8mph @ 4:34:31 (5s) 29.4mph @ 4:34:51 (60s) 29.1mph @ 4:34:18 (120s)	14.4mph at 4:33:52 15.7mph @ 4:34:19 (0.1s) 17.2mph @ 4:34:19 (7/2-s) 19.8mph @ 4:34:19 (1s) 22.9mph @ 4:34:20 (5s) 28.0mph @ 4:34:21 (60s) 28.8mph @ 4:34:40 (120s)	34.7mph at 4:34:14 33.7mph @ 4:34:14 (7/2-s) 32.9mph @ 4:34:14 (1s) 32.1mph @ 4:34:31 (5s) 29.7mph @ 4:34:51 (60s) 29.3mph @ 4:34:18 (120s)	17.2mph at 4:34:19 18.3mph @ 4:34:19 (7/2-s) 20.8mph @ 4:34:19 (1s) 23.5mph @ 4:34:20 (5s) 28.3mph @ 4:34:21 (60s) 29.0mph @ 4:33:59 (120s)		16846 / 29.7mph	
2022-04-18 11:34:04 PM EST							32.8mph at 4:33:03 32.7mph @ 4:33:03 (0.1s) 32.5mph @ 4:33:04 (7/2-s) 32.3mph @ 4:33:04 (1s) 31.8mph @ 4:33:05 (3s) 30.5mph @ 4:33:21 (60s) 29.8mph @ 4:33:12 (120s)	25.6mph at 4:33:51 25.8mph @ 4:33:51 (1/2-s) 26.2mph @ 4:33:44 (1s) 26.5mph @ 4:33:46 (3s) 29.3mph @ 4:33:51 (60s) 29.4mph @ 4:33:36 (120s)		2309 / 29.3mph				33.4mph at 4:33:03 33.3mph @ 4:33:03 (0.1s) 32.8mph @ 4:33:04 (7/2-s) 32.4mph @ 4:33:04 (1s) 31.5mph @ 4:33:04 (5s) 29.9mph @ 4:33:21 (60s) 29.2mph @ 4:33:12 (120s)	21.3mph at 4:32:52 23.3mph @ 4:33:51 (0.1s) 23.5mph @ 4:33:51 (7/2-s) 24.4mph @ 4:33:51 (1s) 25.5mph @ 4:33:44 (3s) 28.6mph @ 4:33:51 (60s) 28.8mph @ 4:33:55 (120s)	32.9mph at 4:32:53 32.4mph @ 4:33:03 (7/2-s) 32.2mph @ 4:33:04 (1s) 31.3mph @ 4:33:04 (3s) 30.0mph @ 4:33:21 (60s) 29.3mph @ 4:33:12 (120s)	22.0mph at 4:33:14 22.6mph @ 4:33:14 (7/2-s) 24.2mph @ 4:33:14 (1s) 25.9mph @ 4:33:43 (3s) 28.8mph @ 4:33:51 (60s) 28.9mph @ 4:33:36 (120s)		16304 / 28.8mph		
2022-04-18 11:33:04 PM EST							34.0mph at 4:32:23 33.9mph @ 4:32:23 (0.1s) 33.1mph @ 4:32:25 (7/2-s) 32.9mph @ 4:32:26 (1s) 32.4mph @ 4:32:26 (3s) 30.0mph @ 4:32:51 (60s) 29.7mph @ 4:32:50 (120s)	24.3mph at 4:32:18 24.8mph @ 4:32:18 (7/2-s) 25.5mph @ 4:32:18 (1s) 27.8mph @ 4:32:19 (5s) 28.8mph @ 4:32:29 (60s) 29.4mph @ 4:32:19 (120s)		2368 / 30.0mph				37.4mph at 4:32:23 37.2mph @ 4:32:23 (0.1s) 35.8mph @ 4:32:23 (7/2-s) 34.1mph @ 4:32:23 (1s) 32.8mph @ 4:32:25 (3s) 29.4mph @ 4:32:51 (60s) 29.0mph @ 4:32:49 (120s)	17.2mph at 4:31:52 23.4mph @ 4:32:17 (0.1s) 23.8mph @ 4:32:18 (7/2-s) 24.2mph @ 4:32:18 (1s) 26.6mph @ 4:32:12 (3s) 28.1mph @ 4:32:23 (60s) 28.6mph @ 4:32:18 (120s)	36.0mph at 4:32:23 34.9mph @ 4:32:23 (7/2-s) 33.4mph @ 4:32:23 (1s) 32.4mph @ 4:32:25 (3s) 29.5mph @ 4:32:50 (60s) 29.1mph @ 4:32:49 (120s)	19.7mph at 4:32:17 20.9mph @ 4:32:18 (7/2-s) 22.4mph @ 4:32:18 (1s) 26.2mph @ 4:32:18 (5s) 28.2mph @ 4:32:29 (60s) 28.8mph @ 4:32:18 (120s)		16703 / 29.5mph		
2022-04-18 11:32:04 PM EST							35.1mph at 4:31:22 35.0mph @ 4:31:22 (0.1s) 34.7mph @ 4:31:22 (7/2-s) 34.4mph @ 4:31:22 (1s) 33.1mph @ 4:31:23 (5s) 30.4mph @ 4:31:35 (60s) 30.6mph @ 4:30:53 (120s)	23.3mph at 4:31:44 23.6mph @ 4:31:44 (7/2-s) 23.9mph @ 4:31:45 (1s) 24.6mph @ 4:31:46 (5s) 29.4mph @ 4:31:50 (60s) 29.6mph @ 4:31:50 (120s)		2319 / 29.5mph				34.9mph at 4:31:22 34.9mph @ 4:31:22 (0.1s) 34.5mph @ 4:31:22 (7/2-s) 33.9mph @ 4:31:22 (1s) 32.3mph @ 4:31:23 (5s) 29.5mph @ 4:31:34 (60s) 29.8mph @ 4:30:54 (120s)	20.5mph at 4:30:55 20.6mph @ 4:30:55 (0.1s) 21.7mph @ 4:30:55 (7/2-s) 23.4mph @ 4:31:46 (1s) 23.8mph @ 4:31:46 (5s) 28.5mph @ 4:31:50 (60s) 28.7mph @ 4:31:50 (120s)	35.4mph at 4:31:22 34.8mph @ 4:31:22 (7/2-s) 34.3mph @ 4:31:22 (1s) 32.5mph @ 4:31:22 (5s) 29.5mph @ 4:31:34 (60s) 30.0mph @ 4:30:53 (120s)	20.1mph at 4:30:55 21.2mph @ 4:30:55 (7/2-s) 22.5mph @ 4:31:44 (1s) 23.6mph @ 4:31:46 (5s) 28.7mph @ 4:31:50 (60s) 28.9mph @ 4:31:50 (120s)		16257 / 28.7mph		
2022-04-18 11:31:04 PM EST							33.9mph at 4:30:24 33.9mph @ 4:30:24 (0.1s) 33.4mph @ 4:30:24 (7/2-s) 33.0mph @ 4:30:24 (1s) 32.5mph @ 4:30:26 (3s) 31.6mph @ 4:30:04 (60s) 30.6mph @ 4:30:51 (120s)	25.9mph at 4:30:32 26.1mph @ 4:30:32 (7/2-s) 26.3mph @ 4:30:32 (1s) 26.6mph @ 4:30:34 (3s) 29.7mph @ 4:30:50 (60s) 29.0mph @ 4:29:53 (120s)		2347 / 29.8mph				34.6mph at 4:30:20 34.6mph @ 4:30:20 (0.1s) 34.1mph @ 4:30:20 (7/2-s) 33.6mph @ 4:30:21 (1s) 32.4mph @ 4:30:26 (3s) 30.8mph @ 4:30:03 (60s) 29.8mph @ 4:30:50 (120s)	22.1mph at 4:29:51 24.7mph @ 4:30:31 (0.1s) 25.2mph @ 4:30:31 (7/2-s) 25.8mph @ 4:30:32 (1s) 26.4mph @ 4:30:34 (3s) 28.9mph @ 4:30:49 (60s) 28.1mph @ 4:29:52 (120s)	34.6mph at 4:30:20 33.8mph @ 4:30:20 (7/2-s) 32.8mph @ 4:30:24 (1s) 32.2mph @ 4:30:26 (3s) 31.0mph @ 4:30:07 (60s) 30.0mph @ 4:30:50 (120s)	21.5mph at 4:30:09 23.1mph @ 4:30:09 (7/2-s) 24.6mph @ 4:30:09 (1s) 26.5mph @ 4:30:34 (3s) 29.0mph @ 4:30:48 (60s) 28.4mph @ 4:29:52 (120s)		16492 / 29.1mph		
2022-04-18 11:30:04 PM EST							35.1mph at 4:29:26 35.0mph @ 4:29:26 (0.1s) 34.9mph @ 4:29:27 (7/2-s) 34.7mph @ 4:29:31 (1s) 34.1mph @ 4:29:33 (3s) 31.4mph @ 4:29:50	27.4mph at 4:29:04 27.3mph @ 4:28:51 (0.1s) 27.8mph @ 4:28:51 (7/2-s) 26.9mph @ 4:28:51 (1s) 26.7mph @ 4:28:53 (60s) 27.9mph @ 4:28:58		2480 / 31.4mph				34.6mph at 4:29:26 34.6mph @ 4:29:26 (0.1s) 34.5mph @ 4:29:27 (7/2-s) 34.4mph @ 4:29:27 (1s) 33.6mph @ 4:29:33 (3s) 30.6mph @ 4:29:50	15.9mph at 4:28:51 22.0mph @ 4:28:51 (0.1s) 25.1mph @ 4:28:51 (7/2-s) 25.7mph @ 4:28:51 (1s) 26.1mph @ 4:28:51 (3s) 25.6mph @ 4:28:52	35.6mph at 4:29:26 35.2mph @ 4:29:26 (7/2-s) 34.8mph @ 4:29:27 (1s) 34.0mph @ 4:29:33 (3s) 30.8mph @ 4:29:50 (60s) 28.4mph @ 4:29:50	25.5mph at 4:28:51 26.1mph @ 4:28:51 (7/2-s) 26.0mph @ 4:28:51 (1s) 26.3mph @ 4:28:51 (3s) 25.8mph @ 4:28:52 (60s) 27.2mph @ 4:28:58		17480 / 30.8mph		

(60s)						(60s) 29.1mph @ 4:29:50 (120s)	(120s)		(60s) 28.2mph @ 4:29:50 (120s)	(60s) 27.0mph @ 4:28:58 (120s)	(120s)	(120s)		
2022-04-18 11:29:04 PM EST  2022-04-18 11:27:51 PM EST to 2022-04-18 11:28:51 PM EST (60s)	1016.56mb	4.81V	44.5°F 91%	53.7°F	ESE (114°)	32.1mph at 4:27:52 32.0mph @ 4:27:52 (0.1s) 31.8mph @ 4:27:52 (½-s) 31.4mph @ 4:27:53 (1s) 30.1mph @ 4:27:53 (3s) 29.4mph @ 4:27:51 (60s) 29.2mph @ 4:27:56 (120s)	20.8mph at 4:28:44 21.2mph @ 4:28:44 (½-s) 21.7mph @ 4:28:44 (1s) 23.4mph @ 4:28:46 (3s) 26.7mph @ 4:28:50 (60s) 28.1mph @ 4:28:50 (120s)	2099 / 26.8mph	31.2mph at 4:27:52 31.2mph @ 4:27:52 (0.1s) 30.9mph @ 4:27:52 (½-s) 30.3mph @ 4:27:52 (1s) 29.1mph @ 4:27:53 (3s) 28.5mph @ 4:27:51 (60s) 28.4mph @ 4:27:55 (120s)	16.3mph at 4:28:43 16.4mph @ 4:28:43 (0.1s) 17.1mph @ 4:28:43 (½-s) 17.9mph @ 4:28:43 (1s) 20.6mph @ 4:28:45 (3s) 25.7mph @ 4:28:50 (60s) 27.1mph @ 4:28:50 (120s)	6908 / 25.8mph	32.2mph at 4:27:52 31.6mph @ 4:27:52 (½-s) 30.9mph @ 4:27:52 (1s) 29.3mph @ 4:27:54 (3s) 28.6mph @ 4:27:51 (60s) 28.6mph @ 4:27:53 (120s)	17.2mph at 4:28:43 17.9mph @ 4:28:43 (½-s) 18.1mph @ 4:28:43 (1s) 21.1mph @ 4:28:45 (3s) 25.9mph @ 4:28:49 (60s) 27.3mph @ 4:28:51 (120s)	14675 / 26.0mph
2022-04-18 11:28:04 PM EST  2022-04-18 11:26:51 PM EST to 2022-04-18 11:27:51 PM EST (60s)	1016.67mb	4.79V	44.4°F 91%	53.7°F	ESE (118°)	35.0mph at 4:26:52 34.8mph @ 4:26:52 (0.1s) 34.7mph @ 4:26:52 (½-s) 34.4mph @ 4:26:52 (1s) 33.3mph @ 4:26:53 (3s) 29.8mph @ 4:27:22 (60s) 29.3mph @ 4:27:39 (120s)	24.5mph at 4:27:46 24.9mph @ 4:27:46 (½-s) 25.4mph @ 4:27:46 (1s) 26.7mph @ 4:27:48 (3s) 28.9mph @ 4:26:51 (60s) 28.7mph @ 4:26:51 (120s)	2314 / 29.4mph	34.4mph at 4:26:52 34.3mph @ 4:26:52 (0.1s) 34.0mph @ 4:26:52 (½-s) 33.9mph @ 4:26:52 (1s) 32.8mph @ 4:26:53 (3s) 29.1mph @ 4:27:20 (60s) 28.6mph @ 4:27:39 (120s)	17.1mph at 4:27:46 17.3mph @ 4:27:46 (0.1s) 18.5mph @ 4:27:46 (½-s) 20.2mph @ 4:27:46 (1s) 23.8mph @ 4:27:48 (3s) 28.3mph @ 4:26:51 (60s) 28.0mph @ 4:26:51 (120s)	7659 / 28.5mph	35.7mph at 4:26:52 34.9mph @ 4:26:52 (½-s) 34.6mph @ 4:26:52 (1s) 33.3mph @ 4:26:53 (3s) 29.3mph @ 4:27:22 (60s) 28.8mph @ 4:27:38 (120s)	17.8mph at 4:27:46 18.7mph @ 4:27:46 (½-s) 20.6mph @ 4:27:46 (1s) 24.0mph @ 4:27:48 (3s) 28.5mph @ 4:26:51 (60s) 28.3mph @ 4:26:51 (120s)	16241 / 28.7mph
2022-04-18 11:27:04 PM EST  2022-04-18 11:25:51 PM EST to 2022-04-18 11:26:51 PM EST (60s)	1016.56mb	4.76V	44.4°F 91%	53.7°F	ESE (120°)	32.3mph at 4:26:50 32.3mph @ 4:26:50 (0.1s) 31.9mph @ 4:26:32 (½-s) 31.5mph @ 4:26:32 (1s) 31.0mph @ 4:26:34 (3s) 29.0mph @ 4:26:47 (60s) 29.8mph @ 4:25:51 (120s)	25.9mph at 4:26:07 26.1mph @ 4:26:07 (½-s) 26.6mph @ 4:26:07 (1s) 27.4mph @ 4:26:07 (3s) 28.3mph @ 4:26:21 (60s) 28.7mph @ 4:26:41 (120s)	2280 / 29.0mph	33.1mph at 4:26:51 33.1mph @ 4:26:50 (0.1s) 32.9mph @ 4:26:50 (½-s) 32.1mph @ 4:26:50 (1s) 31.0mph @ 4:26:34 (3s) 28.3mph @ 4:26:50 (60s) 29.1mph @ 4:25:51 (120s)	24.1mph at 4:26:07 24.2mph @ 4:26:07 (0.1s) 24.4mph @ 4:26:07 (½-s) 25.2mph @ 4:26:07 (1s) 25.9mph @ 4:26:39 (3s) 27.5mph @ 4:25:56 (60s) 27.8mph @ 4:26:40 (120s)	7602 / 28.3mph	33.2mph at 4:26:50 32.8mph @ 4:26:50 (½-s) 32.3mph @ 4:26:50 (1s) 30.9mph @ 4:26:34 (3s) 28.5mph @ 4:26:47 (60s) 29.3mph @ 4:25:51 (120s)	23.6mph at 4:26:07 24.1mph @ 4:26:07 (½-s) 24.9mph @ 4:26:07 (1s) 26.2mph @ 4:26:39 (3s) 27.8mph @ 4:26:20 (60s) 28.1mph @ 4:26:40 (120s)	16155 / 28.5mph
2022-04-18 11:26:04 PM EST  2022-04-18 11:24:51 PM EST to 2022-04-18 11:25:51 PM EST (60s)	1016.65mb	4.79V	44.4°F 91%	53.6°F	ESE (117°)	32.1mph at 4:25:42 32.0mph @ 4:25:42 (0.1s) 31.9mph @ 4:25:42 (½-s) 31.8mph @ 4:25:42 (1s) 30.9mph @ 4:25:43 (3s) 31.1mph @ 4:24:51 (60s) 30.2mph @ 4:25:26 (120s)	23.5mph at 4:25:36 23.6mph @ 4:25:36 (½-s) 23.8mph @ 4:25:36 (1s) 24.1mph @ 4:25:37 (3s) 28.4mph @ 4:25:40 (60s) 29.8mph @ 4:25:51 (120s)	2242 / 28.5mph	32.1mph at 4:25:41 32.1mph @ 4:25:41 (0.1s) 31.9mph @ 4:25:41 (½-s) 31.6mph @ 4:25:42 (1s) 30.6mph @ 4:25:43 (3s) 30.4mph @ 4:24:51 (60s) 29.5mph @ 4:25:26 (120s)	20.4mph at 4:24:51 22.3mph @ 4:25:36 (0.1s) 22.7mph @ 4:25:36 (½-s) 22.8mph @ 4:25:36 (1s) 23.6mph @ 4:25:37 (3s) 27.5mph @ 4:25:40 (60s) 29.1mph @ 4:25:50 (120s)	7440 / 27.7mph	32.3mph at 4:25:41 32.0mph @ 4:25:41 (½-s) 31.7mph @ 4:25:42 (1s) 30.7mph @ 4:25:43 (3s) 30.5mph @ 4:24:51 (60s) 29.7mph @ 4:25:26 (120s)	22.0mph at 4:25:20 22.7mph @ 4:25:20 (½-s) 23.3mph @ 4:25:36 (1s) 24.5mph @ 4:25:38 (3s) 27.8mph @ 4:25:40 (60s) 29.3mph @ 4:25:50 (120s)	15868 / 28.0mph
2022-04-18 11:25:04 PM EST  2022-04-18 11:23:51 PM EST to 2022-04-18 11:24:51 PM EST (60s)	1016.69mb	4.80V	44.4°F 91%	53.6°F	ESE (119°)	37.3mph at 4:24:29 37.1mph @ 4:24:29 (0.1s) 36.9mph @ 4:24:29 (½-s) 36.7mph @ 4:24:29 (1s) 35.9mph @ 4:24:31 (3s) 31.5mph @ 4:24:41 (60s) 30.4mph @ 4:24:39 (120s)	26.0mph at 4:24:12 26.4mph @ 4:24:13 (½-s) 26.9mph @ 4:24:13 (1s) 27.7mph @ 4:24:49 (3s) 29.1mph @ 4:23:51 (60s) 29.5mph @ 4:23:51 (120s)	2455 / 31.1mph	36.4mph at 4:24:29 36.4mph @ 4:24:29 (0.1s) 36.2mph @ 4:24:29 (½-s) 36.1mph @ 4:24:29 (1s) 35.3mph @ 4:24:31 (3s) 30.9mph @ 4:24:41 (60s) 29.7mph @ 4:24:40 (120s)	21.6mph at 4:24:46 21.8mph @ 4:24:46 (0.1s) 22.7mph @ 4:24:46 (½-s) 22.8mph @ 4:24:46 (1s) 23.6mph @ 4:25:37 (3s) 27.5mph @ 4:25:40 (60s) 29.1mph @ 4:25:50 (120s)	8182 / 30.4mph	38.4mph at 4:24:29 37.3mph @ 4:24:29 (½-s) 36.9mph @ 4:24:29 (1s) 35.5mph @ 4:24:31 (3s) 31.0mph @ 4:24:40 (60s) 29.9mph @ 4:24:39 (120s)	22.0mph at 4:24:46 23.0mph @ 4:24:46 (½-s) 24.6mph @ 4:24:46 (1s) 26.1mph @ 4:24:48 (3s) 28.4mph @ 4:23:51 (60s) 29.0mph @ 4:23:51 (120s)	17314 / 30.5mph
2022-04-18 11:24:04 PM EST  2022-04-18 11:22:51 PM EST to 2022-04-18 11:23:51 PM EST (60s)	1016.68mb	4.79V	44.4°F 91%	53.7°F	ESE (120°)	33.0mph at 4:23:47 32.9mph @ 4:23:47 (0.1s) 32.8mph @ 4:23:47 (½-s) 32.4mph @ 4:23:47 (1s) 32.0mph @ 4:23:48 (3s) 30.6mph @ 4:23:07 (60s) 29.5mph @ 4:23:50 (120s)	23.5mph at 4:23:07 24.1mph @ 4:23:08 (½-s) 24.9mph @ 4:23:08 (1s) 26.3mph @ 4:23:08 (3s) 29.0mph @ 4:23:50 (60s) 28.8mph @ 4:22:56 (120s)	2291 / 29.1mph	33.7mph at 4:23:26 33.4mph @ 4:23:26 (0.1s) 33.1mph @ 4:23:45 (½-s) 32.4mph @ 4:23:45 (1s) 31.4mph @ 4:23:48 (3s) 30.0mph @ 4:23:05 (60s) 28.8mph @ 4:23:50 (120s)	18.3mph at 4:23:07 18.4mph @ 4:23:07 (0.1s) 19.6mph @ 4:23:07 (½-s) 21.8mph @ 4:23:08 (1s) 24.6mph @ 4:23:08 (3s) 28.1mph @ 4:23:50 (60s) 28.1mph @ 4:22:55 (120s)	7582 / 28.2mph	35.3mph at 4:23:26 33.3mph @ 4:23:45 (½-s) 32.9mph @ 4:23:45 (1s) 31.6mph @ 4:23:47 (3s) 30.1mph @ 4:23:06 (60s) 28.9mph @ 4:23:50 (120s)	19.0mph at 4:23:07 20.0mph @ 4:23:07 (½-s) 22.1mph @ 4:23:08 (1s) 25.0mph @ 4:23:08 (3s) 28.4mph @ 4:23:50 (60s) 28.2mph @ 4:22:55 (120s)	16130 / 28.5mph

2022-04-18 11:23:04 PM EST							<b>34.2mph</b> at 4:22:42 <b>34.1mph</b> @ 4:22:42 (0.1s) <b>33.9mph</b> @ 4:22:42 (7-s) <b>33.7mph</b> @ 4:22:42 (1s) <b>33.4mph</b> @ 4:22:35 (3s) <b>29.9mph</b> @ 4:22:50 (60s) <b>29.0mph</b> @ 4:21:51 (120s)	<b>22.7mph</b> at 4:21:51 <b>22.8mph</b> @ 4:21:51 (7-s) <b>23.3mph</b> @ 4:21:54 (1s) <b>23.6mph</b> @ 4:21:55 (3s) <b>27.0mph</b> @ 4:22:07 (60s) <b>28.0mph</b> @ 4:22:20 (120s)	2359 / 29.9mph	<b>34.0mph</b> at 4:22:33 <b>33.9mph</b> @ 4:22:33 (0.1s) <b>33.7mph</b> @ 4:22:33 (7-s) <b>33.4mph</b> @ 4:22:34 (1s) <b>33.1mph</b> @ 4:22:35 (3s) <b>29.3mph</b> @ 4:22:51 (60s) <b>28.3mph</b> @ 4:21:51 (120s)	<b>20.2mph</b> at 4:21:51 <b>20.2mph</b> @ 4:21:51 (0.1s) <b>20.5mph</b> @ 4:21:51 (7-s) <b>21.3mph</b> @ 4:21:51 (1s) <b>21.6mph</b> @ 4:21:53 (3s) <b>26.4mph</b> @ 4:22:07 (60s) <b>27.3mph</b> @ 4:22:20 (120s)	7878 / 29.3mph	<b>34.4mph</b> at 4:22:36 <b>33.7mph</b> @ 4:22:33 (0.1s) <b>33.3mph</b> @ 4:22:34 (7-s) <b>33.1mph</b> @ 4:22:35 (1s) <b>29.4mph</b> @ 4:22:50 (60s) <b>28.4mph</b> @ 4:21:51 (120s)	<b>19.1mph</b> at 4:21:51 <b>20.0mph</b> @ 4:21:51 (7-s) <b>21.1mph</b> @ 4:21:51 (1s) <b>22.1mph</b> @ 4:21:53 (3s) <b>26.5mph</b> @ 4:22:07 (60s) <b>27.4mph</b> @ 4:22:19 (120s)	16681 / 29.4mph
2022-04-18 11:22:04 PM EST							<b>31.9mph</b> at 4:20:51 <b>31.7mph</b> @ 4:20:51 (0.1s) <b>31.4mph</b> @ 4:20:51 (7-s) <b>31.0mph</b> @ 4:20:51 (1s) <b>30.4mph</b> @ 4:20:53 (3s) <b>30.5mph</b> @ 4:20:56 (60s) <b>29.1mph</b> @ 4:21:48 (120s)	<b>23.2mph</b> at 4:21:50 <b>24.6mph</b> @ 4:21:50 (7-s) <b>25.1mph</b> @ 4:21:14 (1s) <b>25.7mph</b> @ 4:21:15 (3s) <b>27.7mph</b> @ 4:21:50 (60s) <b>28.9mph</b> @ 4:21:24 (120s)	2174 / 27.7mph	<b>31.4mph</b> at 4:20:51 <b>31.2mph</b> @ 4:20:51 (0.1s) <b>30.8mph</b> @ 4:20:51 (7-s) <b>30.2mph</b> @ 4:20:51 (1s) <b>29.7mph</b> @ 4:20:53 (3s) <b>29.7mph</b> @ 4:20:56 (60s) <b>28.4mph</b> @ 4:20:54 (120s)	<b>20.4mph</b> at 4:21:51 <b>20.7mph</b> @ 4:21:50 (0.1s) <b>22.8mph</b> @ 4:21:13 (7-s) <b>23.9mph</b> @ 4:21:13 (1s) <b>24.9mph</b> @ 4:21:15 (3s) <b>27.0mph</b> @ 4:21:50 (60s) <b>28.1mph</b> @ 4:21:23 (120s)	7257 / 27.0mph	<b>31.5mph</b> at 4:20:51 <b>31.3mph</b> @ 4:20:51 (7-s) <b>30.7mph</b> @ 4:20:51 (1s) <b>30.0mph</b> @ 4:20:53 (3s) <b>29.9mph</b> @ 4:20:56 (60s) <b>28.5mph</b> @ 4:21:47 (120s)	<b>20.1mph</b> at 4:21:50 <b>21.8mph</b> @ 4:21:13 (7-s) <b>23.4mph</b> @ 4:21:13 (1s) <b>24.6mph</b> @ 4:21:15 (3s) <b>27.1mph</b> @ 4:21:50 (60s) <b>28.2mph</b> @ 4:21:23 (120s)	15343 / 27.1mph
2022-04-18 11:21:04 PM EST							<b>35.7mph</b> at 4:20:09 <b>35.6mph</b> @ 4:20:09 (0.1s) <b>35.4mph</b> @ 4:20:09 (7-s) <b>35.1mph</b> @ 4:20:09 (1s) <b>34.3mph</b> @ 4:20:11 (3s) <b>30.4mph</b> @ 4:20:49 (60s) <b>28.9mph</b> @ 4:20:51 (120s)	<b>25.8mph</b> at 4:20:32 <b>26.0mph</b> @ 4:20:32 (7-s) <b>26.3mph</b> @ 4:20:32 (1s) <b>26.7mph</b> @ 4:20:34 (3s) <b>27.3mph</b> @ 4:20:00 (60s) <b>27.3mph</b> @ 4:19:51 (120s)	2396 / 30.4mph	<b>36.8mph</b> at 4:20:08 <b>36.6mph</b> @ 4:20:08 (0.1s) <b>35.6mph</b> @ 4:20:08 (7-s) <b>35.0mph</b> @ 4:20:09 (1s) <b>33.9mph</b> @ 4:20:15 (3s) <b>29.6mph</b> @ 4:20:48 (60s) <b>28.2mph</b> @ 4:20:50 (120s)	<b>20.1mph</b> at 4:19:51 <b>23.5mph</b> @ 4:20:31 (0.1s) <b>24.4mph</b> @ 4:20:31 (7-s) <b>24.7mph</b> @ 4:20:49 (1s) <b>25.6mph</b> @ 4:20:33 (3s) <b>26.8mph</b> @ 4:19:59 (60s) <b>26.6mph</b> @ 4:19:51 (120s)	7935 / 29.5mph	<b>36.3mph</b> at 4:20:08 <b>35.0mph</b> @ 4:20:08 (7-s) <b>34.7mph</b> @ 4:20:15 (1s) <b>34.1mph</b> @ 4:20:15 (3s) <b>29.8mph</b> @ 4:20:47 (60s) <b>28.4mph</b> @ 4:20:50 (120s)	<b>20.5mph</b> at 4:20:31 <b>21.6mph</b> @ 4:20:31 (7-s) <b>23.3mph</b> @ 4:20:31 (1s) <b>25.3mph</b> @ 4:20:33 (3s) <b>26.8mph</b> @ 4:19:59 (60s) <b>26.7mph</b> @ 4:19:51 (120s)	16838 / 29.7mph
2022-04-18 11:20:04 PM EST							<b>32.4mph</b> at 4:18:56 <b>32.3mph</b> @ 4:18:56 (0.1s) <b>32.1mph</b> @ 4:18:56 (7-s) <b>31.9mph</b> @ 4:18:56 (1s) <b>31.6mph</b> @ 4:18:57 (3s) <b>27.9mph</b> @ 4:19:31 (60s) <b>27.8mph</b> @ 4:19:01 (120s)	<b>21.1mph</b> at 4:19:02 <b>21.8mph</b> @ 4:19:02 (7-s) <b>22.4mph</b> @ 4:19:02 (1s) <b>24.9mph</b> @ 4:19:46 (3s) <b>27.1mph</b> @ 4:18:51 (60s) <b>27.2mph</b> @ 4:19:48 (120s)	2158 / 27.5mph	<b>32.2mph</b> at 4:18:55 <b>32.2mph</b> @ 4:18:55 (0.1s) <b>31.9mph</b> @ 4:18:56 (7-s) <b>31.4mph</b> @ 4:18:56 (1s) <b>31.1mph</b> @ 4:18:57 (3s) <b>27.3mph</b> @ 4:19:31 (60s) <b>27.0mph</b> @ 4:19:01 (120s)	<b>15.4mph</b> at 4:18:51 <b>19.5mph</b> @ 4:19:02 (0.1s) <b>20.4mph</b> @ 4:19:02 (7-s) <b>21.1mph</b> @ 4:19:02 (1s) <b>24.1mph</b> @ 4:19:45 (3s) <b>26.2mph</b> @ 4:18:53 (60s) <b>26.5mph</b> @ 4:19:45 (120s)	7243 / 27.0mph	<b>33.1mph</b> at 4:18:55 <b>32.5mph</b> @ 4:18:56 (7-s) <b>31.9mph</b> @ 4:18:56 (1s) <b>31.2mph</b> @ 4:18:57 (3s) <b>27.4mph</b> @ 4:19:31 (60s) <b>27.1mph</b> @ 4:19:01 (120s)	<b>17.8mph</b> at 4:19:02 <b>19.0mph</b> @ 4:19:02 (7-s) <b>20.4mph</b> @ 4:19:02 (1s) <b>23.7mph</b> @ 4:19:46 (3s) <b>26.3mph</b> @ 4:18:53 (60s) <b>26.6mph</b> @ 4:19:44 (120s)	15296 / 27.0mph
2022-04-18 11:19:04 PM EST							<b>31.9mph</b> at 4:18:32 <b>31.8mph</b> @ 4:18:32 (0.1s) <b>31.6mph</b> @ 4:18:32 (7-s) <b>31.3mph</b> @ 4:18:33 (1s) <b>30.2mph</b> @ 4:18:34 (3s) <b>28.3mph</b> @ 4:17:51 (60s) <b>29.3mph</b> @ 4:18:02 (120s)	<b>23.0mph</b> at 4:18:30 <b>23.3mph</b> @ 4:18:30 (7-s) <b>23.9mph</b> @ 4:18:30 (1s) <b>25.1mph</b> @ 4:18:31 (3s) <b>26.9mph</b> @ 4:18:31 (60s) <b>27.7mph</b> @ 4:18:50 (120s)	2124 / 27.1mph	<b>33.3mph</b> at 4:18:32 <b>33.2mph</b> @ 4:18:32 (0.1s) <b>32.7mph</b> @ 4:18:32 (7-s) <b>32.1mph</b> @ 4:18:32 (1s) <b>30.6mph</b> @ 4:18:34 (3s) <b>27.8mph</b> @ 4:17:51 (60s) <b>28.6mph</b> @ 4:18:01 (120s)	<b>20.0mph</b> at 4:18:30 <b>20.6mph</b> @ 4:18:30 (7-s) <b>21.5mph</b> @ 4:18:30 (1s) <b>23.5mph</b> @ 4:18:10 (3s) <b>26.0mph</b> @ 4:18:31 (60s) <b>27.0mph</b> @ 4:18:50 (120s)	7037 / 26.2mph	<b>33.9mph</b> at 4:18:32 <b>32.6mph</b> @ 4:18:32 (7-s) <b>31.5mph</b> @ 4:18:32 (1s) <b>30.1mph</b> @ 4:18:34 (3s) <b>27.8mph</b> @ 4:17:51 (60s) <b>28.8mph</b> @ 4:18:01 (120s)	<b>19.4mph</b> at 4:18:30 <b>20.0mph</b> @ 4:18:30 (7-s) <b>21.3mph</b> @ 4:18:30 (1s) <b>23.7mph</b> @ 4:18:31 (3s) <b>26.2mph</b> @ 4:18:28 (60s) <b>27.0mph</b> @ 4:18:50 (120s)	14902 / 26.4mph
2022-04-18 11:18:04 PM EST							<b>33.6mph</b> at 4:17:07 <b>33.6mph</b> @ 4:17:07 (0.1s) <b>33.4mph</b> @ 4:17:07 (7-s) <b>32.9mph</b> @ 4:17:07 (1s) <b>31.5mph</b> @ 4:17:08 (3s) <b>30.7mph</b> @ 4:17:07 (60s) <b>29.2mph</b> @ 4:17:44 (120s)	<b>22.4mph</b> at 4:17:29 <b>22.8mph</b> @ 4:17:30 (7-s) <b>23.2mph</b> @ 4:17:30 (1s) <b>25.6mph</b> @ 4:17:31 (3s) <b>28.3mph</b> @ 4:17:50 (60s) <b>28.7mph</b> @ 4:17:01 (120s)	2228 / 28.4mph	<b>33.0mph</b> at 4:17:07 <b>32.9mph</b> @ 4:17:07 (0.1s) <b>32.8mph</b> @ 4:17:07 (7-s) <b>32.0mph</b> @ 4:17:07 (1s) <b>30.9mph</b> @ 4:16:51 (3s) <b>30.1mph</b> @ 4:17:07 (60s) <b>28.6mph</b> @ 4:17:44 (120s)	<b>20.1mph</b> at 4:17:29 <b>20.3mph</b> @ 4:17:29 (0.1s) <b>20.8mph</b> @ 4:17:30 (7-s) <b>21.8mph</b> @ 4:17:30 (1s) <b>25.1mph</b> @ 4:17:48 (3s) <b>27.7mph</b> @ 4:17:51 (60s) <b>28.0mph</b> @ 4:16:56 (120s)	7452 / 27.8mph	<b>33.6mph</b> at 4:17:06 <b>33.1mph</b> @ 4:17:07 (7-s) <b>31.0mph</b> @ 4:16:51 (3s) <b>30.3mph</b> @ 4:17:07 (60s) <b>28.7mph</b> @ 4:17:43 (120s)	<b>16.4mph</b> at 4:17:29 <b>17.1mph</b> @ 4:17:29 (7-s) <b>18.6mph</b> @ 4:17:30 (1s) <b>24.2mph</b> @ 4:17:31 (3s) <b>27.7mph</b> @ 4:17:50 (60s) <b>28.2mph</b> @ 4:16:56 (120s)	15719 / 27.8mph
2022-04-18 11:17:04 PM EST							<b>36.7mph</b> at 4:16:28 <b>36.5mph</b> @ 4:16:28 (0.1s) <b>36.4mph</b> @ 4:16:28	<b>24.4mph</b> at 4:15:58 <b>24.7mph</b> @ 4:15:58 (7-s) <b>24.9mph</b> @ 4:15:58	2372 / 30.1mph	<b>36.7mph</b> at 4:16:28 <b>36.7mph</b> @ 4:16:28 (0.1s) <b>36.4mph</b> @ 4:16:28	<b>22.0mph</b> at 4:15:57 <b>22.1mph</b> @ 4:15:58 (0.1s) <b>22.6mph</b> @ 4:15:58	7903 / 29.4mph	<b>37.5mph</b> at 4:16:28 <b>37.0mph</b> @ 4:16:28 (60s) <b>36.3mph</b> @ 4:16:29	<b>22.3mph</b> at 4:15:57 <b>22.9mph</b> @ 4:15:58 (7-s) <b>23.9mph</b> @ 4:15:58	16792 / 29.6mph

2022-04-18 11:15:51 PM EST to 2022-04-18 11:16:51 PM EST (60s)						(½-s) 36.3mph @ 4:16:29 (1s) 35.6mph @ 4:16:30 (3s) 30.1mph @ 4:16:50 (60s) 28.8mph @ 4:16:50 (120s)	(1s) 25.8mph @ 4:15:59 (5s) 26.9mph @ 4:16:06 (60s) 27.5mph @ 4:16:02 (120s)		(½-s) 35.9mph @ 4:16:28 (1s) 35.3mph @ 4:16:29 (3s) 29.4mph @ 4:16:50 (60s) 28.0mph @ 4:16:50 (120s)	(½-s) 23.4mph @ 4:15:58 (1s) 24.9mph @ 4:15:59 (3s) 26.0mph @ 4:16:01 (60s) 26.6mph @ 4:16:01 (120s)		(1s) 35.6mph @ 4:16:29 (5s) 29.6mph @ 4:16:50 (60s) 28.2mph @ 4:16:49 (120s)	(1s) 25.1mph @ 4:16:00 (5s) 26.2mph @ 4:16:01 (60s) 26.8mph @ 4:16:01 (120s)	
2022-04-18 11:16:03 PM EST						32.0mph at 4:14:55 31.9mph @ 4:14:55 (0.1s) 31.7mph @ 4:14:55 (1s) 31.7mph @ 4:14:51 (1s) 30.9mph @ 4:14:52 (5s) 28.4mph @ 4:15:18 (60s) 27.9mph @ 4:15:21 (120s)	23.0mph at 4:15:34 23.2mph @ 4:15:34 (½-s) 23.5mph @ 4:15:35 (1s) 24.3mph @ 4:15:27 (1s) 27.5mph @ 4:15:50 (60s) 27.5mph @ 4:15:38 (120s)	2160 / 27.5mph	32.4mph at 4:14:55 32.4mph @ 4:14:55 (0.1s) 32.1mph @ 4:14:55 (1s) 31.7mph @ 4:14:55 (1s) 30.5mph @ 4:14:51 (5s) 27.5mph @ 4:15:16 (60s) 27.1mph @ 4:15:19 (120s)	17.8mph at 4:15:33 17.8mph @ 4:15:33 (0.1s) 18.7mph @ 4:15:33 (1s) 20.3mph @ 4:15:34 (1s) 23.0mph @ 4:15:36 (5s) 26.6mph @ 4:15:50 (60s) 26.6mph @ 4:15:37 (120s)	7140 / 26.6mph	32.5mph at 4:14:55 32.2mph @ 4:14:55 (1s) 31.6mph @ 4:14:55 (1s) 30.4mph @ 4:14:52 (5s) 27.7mph @ 4:15:15 (60s) 27.3mph @ 4:15:19 (120s)	19.9mph at 4:15:33 20.6mph @ 4:15:33 (1s) 21.8mph @ 4:15:34 (1s) 23.7mph @ 4:15:27 (5s) 26.8mph @ 4:15:50 (60s) 26.8mph @ 4:15:37 (120s)	15158 / 26.8mph
2022-04-18 11:15:04 PM EST						32.1mph at 4:14:50 32.0mph @ 4:14:50 (0.1s) 31.9mph @ 4:14:50 (1s) 31.8mph @ 4:14:50 (1s) 30.4mph @ 4:14:50 (5s) 27.7mph @ 4:14:50 (60s) 27.8mph @ 4:13:51 (120s)	23.8mph at 4:14:25 23.9mph @ 4:14:25 (½-s) 24.1mph @ 4:14:25 (1s) 24.7mph @ 4:14:27 (5s) 26.9mph @ 4:14:37 (60s) 27.4mph @ 4:14:27 (120s)	2174 / 27.7mph	32.8mph at 4:14:49 32.7mph @ 4:14:49 (0.1s) 32.3mph @ 4:14:50 (1s) 32.1mph @ 4:14:50 (1s) 30.3mph @ 4:14:50 (5s) 26.9mph @ 4:14:50 (60s) 27.0mph @ 4:13:51 (120s)	16.2mph at 4:13:51 17.7mph @ 4:14:03 (0.1s) 19.3mph @ 4:14:04 (1s) 20.9mph @ 4:14:04 (1s) 23.4mph @ 4:14:26 (5s) 26.0mph @ 4:14:37 (60s) 26.5mph @ 4:14:42 (120s)	7235 / 27.0mph	33.3mph at 4:14:49 32.6mph @ 4:14:50 (1s) 32.1mph @ 4:14:50 (1s) 30.0mph @ 4:14:50 (5s) 27.1mph @ 4:14:50 (60s) 27.2mph @ 4:13:51 (120s)	21.8mph at 4:13:57 22.1mph @ 4:14:24 (1s) 22.6mph @ 4:14:25 (1s) 23.3mph @ 4:14:27 (5s) 26.2mph @ 4:14:37 (60s) 26.7mph @ 4:14:37 (120s)	15339 / 27.1mph
2022-04-18 11:14:04 PM EST						31.6mph at 4:13:24 31.6mph @ 4:13:24 (0.1s) 31.4mph @ 4:13:25 (½-s) 31.1mph @ 4:13:25 (1s) 30.3mph @ 4:13:27 (3s) 28.2mph @ 4:12:51 (60s) 28.0mph @ 4:13:34 (120s)	23.6mph at 4:13:43 24.0mph @ 4:13:43 (1s) 24.3mph @ 4:13:44 (1s) 24.9mph @ 4:13:45 (5s) 27.3mph @ 4:13:11 (60s) 27.3mph @ 4:13:03 (120s)	2147 / 27.4mph	31.6mph at 4:13:24 31.5mph @ 4:13:24 (0.1s) 31.1mph @ 4:13:24 (1s) 30.8mph @ 4:13:25 (1s) 29.8mph @ 4:13:27 (3s) 27.7mph @ 4:12:51 (60s) 27.2mph @ 4:13:26 (120s)	18.6mph at 4:13:02 18.7mph @ 4:13:02 (0.1s) 20.1mph @ 4:13:02 (1s) 22.4mph @ 4:13:02 (1s) 23.7mph @ 4:13:45 (5s) 26.4mph @ 4:13:50 (60s) 26.6mph @ 4:13:02 (120s)	7094 / 26.4mph	31.9mph at 4:13:24 31.3mph @ 4:13:24 (1s) 30.9mph @ 4:13:25 (1s) 29.9mph @ 4:13:26 (5s) 27.7mph @ 4:12:51 (60s) 27.4mph @ 4:13:34 (120s)	20.2mph at 4:13:02 21.5mph @ 4:13:02 (1s) 23.1mph @ 4:12:57 (1s) 24.1mph @ 4:13:44 (5s) 26.6mph @ 4:13:50 (60s) 26.7mph @ 4:13:00 (120s)	15084 / 26.7mph
2022-04-18 11:13:04 PM EST						33.3mph at 4:11:55 33.2mph @ 4:11:56 (0.1s) 33.0mph @ 4:11:56 (1s) 31.3mph @ 4:11:57 (5s) 28.4mph @ 4:12:26 (60s) 28.4mph @ 4:12:04 (120s)	22.6mph at 4:12:33 23.4mph @ 4:12:33 (1s) 24.3mph @ 4:12:33 (1s) 26.1mph @ 4:12:35 (5s) 27.0mph @ 4:11:51 (60s) 27.6mph @ 4:12:50 (120s)	2217 / 28.2mph	33.8mph at 4:11:52 33.7mph @ 4:11:52 (0.1s) 33.2mph @ 4:11:52 (1s) 32.8mph @ 4:11:56 (1s) 31.1mph @ 4:11:57 (5s) 27.7mph @ 4:12:48 (60s) 27.6mph @ 4:12:04 (120s)	16.3mph at 4:11:51 20.9mph @ 4:12:28 (0.1s) 21.7mph @ 4:12:28 (1s) 22.8mph @ 4:12:28 (1s) 25.4mph @ 4:12:29 (5s) 26.0mph @ 4:11:51 (60s) 26.8mph @ 4:12:51 (120s)	7431 / 27.7mph	34.8mph at 4:11:52 33.8mph @ 4:11:52 (1s) 33.2mph @ 4:11:56 (1s) 31.2mph @ 4:11:57 (5s) 27.8mph @ 4:12:47 (60s) 27.7mph @ 4:12:04 (120s)	20.2mph at 4:12:28 20.9mph @ 4:12:28 (1s) 22.6mph @ 4:12:28 (1s) 25.4mph @ 4:12:29 (5s) 26.1mph @ 4:11:51 (60s) 26.9mph @ 4:12:50 (120s)	15702 / 27.7mph
2022-04-18 11:12:04 PM EST						32.5mph at 4:11:34 32.4mph @ 4:11:34 (0.1s) 31.9mph @ 4:11:34 (1s) 31.1mph @ 4:11:35 (1s) 30.1mph @ 4:10:54 (5s) 29.5mph @ 4:10:57 (60s) 28.3mph @ 4:11:46 (120s)	18.5mph at 4:11:00 19.0mph @ 4:11:00 (½-s) 19.6mph @ 4:11:01 (1s) 21.9mph @ 4:11:02 (5s) 27.0mph @ 4:11:46 (60s) 27.5mph @ 4:10:47 (120s)	2117 / 27.0mph	32.0mph at 4:11:34 31.9mph @ 4:11:34 (0.1s) 31.0mph @ 4:11:34 (1s) 30.4mph @ 4:10:52 (1s) 29.4mph @ 4:11:25 (5s) 29.0mph @ 4:10:48 (60s) 27.5mph @ 4:11:46 (120s)	13.2mph at 4:11:00 13.3mph @ 4:11:00 (0.1s) 14.1mph @ 4:11:00 (1s) 15.6mph @ 4:11:00 (1s) 19.3mph @ 4:11:01 (5s) 26.0mph @ 4:11:46 (60s) 26.8mph @ 4:11:14 (120s)	6980 / 26.0mph	33.3mph at 4:11:34 31.9mph @ 4:11:34 (1s) 30.6mph @ 4:10:52 (1s) 29.8mph @ 4:11:25 (5s) 29.1mph @ 4:10:52 (60s) 27.6mph @ 4:11:46 (120s)	14.4mph at 4:11:00 14.6mph @ 4:11:00 (1s) 15.3mph @ 4:11:00 (1s) 19.2mph @ 4:11:01 (5s) 26.1mph @ 4:11:46 (60s) 26.9mph @ 4:11:13 (120s)	14802 / 26.2mph
2022-04-18 11:11:04 PM EST						33.6mph at 4:09:54 33.5mph @ 4:09:54 (0.1s) 33.3mph @ 4:09:54 (1s) 33.0mph @ 4:09:54 (1s) 32.0mph @ 4:10:33 (3s) 29.5mph @ 4:10:47	24.2mph at 4:09:56 24.8mph @ 4:09:56 (½-s) 25.3mph @ 4:09:57 (1s) 26.0mph @ 4:09:47 (5s) 25.5mph @ 4:09:47 (60s) 26.8mph @ 4:10:03	2324 / 29.5mph	33.9mph at 4:10:30 33.8mph @ 4:10:30 (0.1s) 33.3mph @ 4:10:30 (1s) 32.8mph @ 4:09:54 (5s) 31.7mph @ 4:10:33 (5s) 29.0mph @ 4:10:46	16.9mph at 4:09:47 22.1mph @ 4:09:56 (0.1s) 23.0mph @ 4:09:56 (1s) 24.4mph @ 4:09:57 (1s) 25.0mph @ 4:09:47 (5s) 24.7mph @ 4:09:47	7781 / 29.0mph	34.2mph at 4:10:30 33.7mph @ 4:09:54 (1s) 33.4mph @ 4:09:54 (1s) 29.1mph @ 4:10:32 (5s) 29.1mph @ 4:10:46 (60s) 26.9mph @ 4:10:46	21.8mph at 4:09:56 23.1mph @ 4:09:56 (1s) 24.6mph @ 4:09:57 (1s) 25.3mph @ 4:09:47 (5s) 24.7mph @ 4:09:47 (60s) 26.2mph @ 4:10:02	16473 / 29.1mph

(60s)						(60s) 27.5mph @ 4:10:47 (120s)	(120s)		(60s) 26.8mph @ 4:10:46 (120s)	(60s) 26.1mph @ 4:10:02 (120s)	(120s)	(120s)		
2022-04-18 11:10:03 PM EST	1017.32mb	4.79V	44.3°F 91%	53.6°F	ESE (123°)	28.9mph at 4:08:47 28.7mph @ 4:08:47 (½-s) 28.5mph @ 4:08:47 (1s) 28.2mph @ 4:08:47 (3s) 28.5mph @ 4:08:48 (60s) 28.4mph @ 4:09:03 (120s)	22.1mph at 4:09:39 22.6mph @ 4:09:39 (½-s) 22.9mph @ 4:09:40 (1s) 23.7mph @ 4:09:41 (3s) 25.5mph @ 4:09:46 (60s) 27.0mph @ 4:09:42 (120s)	1995 / 25.6mph	28.4mph at 4:09:01 28.6mph @ 4:08:47 (0.1s) 28.6mph @ 4:08:47 (½-s) 28.4mph @ 4:08:47 (1s) 27.6mph @ 4:08:47 (3s) 27.9mph @ 4:08:47 (60s) 27.8mph @ 4:09:03 (120s)	18.7mph at 4:08:50 18.9mph @ 4:08:50 (0.1s) 20.2mph @ 4:08:50 (½-s) 21.2mph @ 4:09:21 (1s) 22.6mph @ 4:09:41 (3s) 24.7mph @ 4:09:46 (60s) 26.3mph @ 4:09:42 (120s)	6626 / 24.7mph	28.8mph at 4:09:00 28.1mph @ 4:09:42 (½-s) 28.0mph @ 4:08:47 (1s) 27.8mph @ 4:08:47 (3s) 28.0mph @ 4:08:47 (60s) 27.8mph @ 4:09:02 (120s)	19.1mph at 4:08:50 19.8mph @ 4:08:50 (½-s) 20.5mph @ 4:09:39 (1s) 22.2mph @ 4:09:40 (3s) 24.7mph @ 4:09:46 (60s) 26.2mph @ 4:09:42 (120s)	13969 / 24.7mph
2022-04-18 11:09:04 PM EST	1017.27mb	4.80V	44.3°F 91%	53.6°F	SE (125°)	32.9mph at 4:08:00 32.8mph @ 4:08:00 (0.1s) 32.6mph @ 4:08:00 (½-s) 32.4mph @ 4:08:00 (1s) 32.2mph @ 4:08:00 (3s) 29.6mph @ 4:08:07 (60s) 28.2mph @ 4:08:46 (120s)	23.8mph at 4:08:37 24.1mph @ 4:08:37 (½-s) 24.6mph @ 4:08:37 (1s) 25.9mph @ 4:08:15 (3s) 27.8mph @ 4:07:47 (60s) 27.7mph @ 4:07:48 (120s)	2240 / 28.5mph	33.4mph at 4:07:54 33.4mph @ 4:07:54 (0.1s) 32.6mph @ 4:07:54 (½-s) 31.9mph @ 4:07:58 (1s) 31.6mph @ 4:08:00 (3s) 28.9mph @ 4:08:07 (60s) 27.5mph @ 4:08:46 (120s)	19.3mph at 4:08:36 19.4mph @ 4:08:36 (0.1s) 20.4mph @ 4:08:37 (½-s) 22.1mph @ 4:08:37 (1s) 25.0mph @ 4:08:14 (3s) 27.1mph @ 4:07:47 (60s) 27.0mph @ 4:08:17 (120s)	7497 / 27.9mph	33.3mph at 4:07:55 32.7mph @ 4:07:56 (½-s) 32.2mph @ 4:07:56 (1s) 31.7mph @ 4:08:00 (3s) 28.8mph @ 4:08:07 (60s) 27.5mph @ 4:08:46 (120s)	19.8mph at 4:07:47 21.0mph @ 4:08:36 (½-s) 22.5mph @ 4:08:37 (1s) 24.4mph @ 4:08:14 (3s) 27.0mph @ 4:07:47 (60s) 27.0mph @ 4:08:16 (120s)	15812 / 27.9mph
2022-04-18 11:08:03 PM EST	1017.21mb	4.77V	44.3°F 91%	53.6°F	ESE (118°)	34.6mph at 4:07:17 34.5mph @ 4:07:17 (0.1s) 34.1mph @ 4:07:17 (½-s) 33.7mph @ 4:07:17 (1s) 32.9mph @ 4:07:18 (3s) 27.9mph @ 4:07:46 (60s) 27.8mph @ 4:07:40 (120s)	22.2mph at 4:06:51 22.2mph @ 4:06:51 (½-s) 22.3mph @ 4:06:51 (1s) 23.0mph @ 4:06:52 (3s) 26.0mph @ 4:07:15 (60s) 26.6mph @ 4:07:03 (120s)	2188 / 27.9mph	34.4mph at 4:07:16 34.2mph @ 4:07:16 (0.1s) 33.7mph @ 4:07:16 (½-s) 33.2mph @ 4:07:17 (1s) 32.3mph @ 4:07:17 (3s) 27.1mph @ 4:07:46 (60s) 27.1mph @ 4:07:40 (120s)	17.3mph at 4:06:47 20.0mph @ 4:06:58 (0.1s) 20.5mph @ 4:06:58 (½-s) 21.0mph @ 4:07:00 (1s) 21.9mph @ 4:07:00 (3s) 25.2mph @ 4:07:14 (60s) 25.9mph @ 4:07:01 (120s)	7278 / 27.1mph	35.4mph at 4:07:17 34.5mph @ 4:07:17 (½-s) 34.1mph @ 4:07:17 (1s) 32.7mph @ 4:07:18 (3s) 27.2mph @ 4:07:40 (60s) 27.3mph @ 4:07:39 (120s)	18.0mph at 4:06:57 18.6mph @ 4:06:58 (½-s) 19.8mph @ 4:06:58 (1s) 21.3mph @ 4:07:00 (3s) 25.4mph @ 4:07:14 (60s) 26.1mph @ 4:07:01 (120s)	15327 / 27.1mph
2022-04-18 11:07:04 PM EST	1017.31mb	4.81V	44.3°F 91%	53.6°F	ESE (121°)	31.6mph at 4:06:05 31.5mph @ 4:06:05 (0.1s) 31.3mph @ 4:06:05 (½-s) 31.0mph @ 4:06:06 (1s) 30.6mph @ 4:06:06 (3s) 27.9mph @ 4:06:38 (60s) 28.0mph @ 4:05:47 (120s)	22.7mph at 4:06:23 22.9mph @ 4:06:23 (½-s) 23.3mph @ 4:06:23 (1s) 24.1mph @ 4:06:24 (3s) 26.3mph @ 4:05:50 (60s) 26.9mph @ 4:06:47 (120s)	2166 / 27.6mph	31.3mph at 4:06:05 31.2mph @ 4:06:05 (0.1s) 30.7mph @ 4:06:05 (½-s) 30.3mph @ 4:06:04 (1s) 30.1mph @ 4:06:06 (3s) 27.3mph @ 4:06:38 (60s) 27.2mph @ 4:05:47 (120s)	17.1mph at 4:05:47 19.8mph @ 4:06:39 (0.1s) 21.3mph @ 4:06:39 (½-s) 21.8mph @ 4:06:23 (1s) 22.8mph @ 4:06:24 (3s) 25.6mph @ 4:05:48 (60s) 26.2mph @ 4:05:46 (120s)	7219 / 26.9mph	31.2mph at 4:06:04 31.0mph @ 4:06:10 (½-s) 30.7mph @ 4:06:10 (1s) 30.1mph @ 4:06:06 (3s) 27.4mph @ 4:06:37 (60s) 27.5mph @ 4:05:47 (120s)	22.5mph at 4:06:22 22.6mph @ 4:06:22 (½-s) 22.7mph @ 4:06:22 (1s) 23.3mph @ 4:06:24 (3s) 25.8mph @ 4:05:48 (60s) 26.5mph @ 4:06:46 (120s)	15332 / 27.1mph
2022-04-18 11:06:04 PM EST	1017.30mb	4.77V	44.3°F 91%	53.6°F	ESE (121°)	30.7mph at 4:05:40 30.6mph @ 4:05:40 (0.1s) 30.4mph @ 4:05:41 (½-s) 30.1mph @ 4:05:41 (1s) 29.1mph @ 4:05:43 (3s) 29.7mph @ 4:04:47 (60s) 29.5mph @ 4:04:58 (120s)	22.8mph at 4:05:16 23.1mph @ 4:05:16 (½-s) 23.4mph @ 4:05:16 (1s) 24.2mph @ 4:05:25 (3s) 26.3mph @ 4:05:46 (60s) 28.0mph @ 4:05:46 (120s)	2059 / 26.3mph	30.6mph at 4:05:40 30.5mph @ 4:05:40 (0.1s) 30.2mph @ 4:05:43 (½-s) 29.6mph @ 4:05:41 (1s) 28.4mph @ 4:05:41 (3s) 28.8mph @ 4:04:47 (60s) 28.7mph @ 4:04:58 (120s)	16.1mph at 4:04:47 19.3mph @ 4:04:52 (0.1s) 20.0mph @ 4:04:53 (½-s) 21.0mph @ 4:04:53 (1s) 23.1mph @ 4:05:25 (3s) 25.6mph @ 4:05:44 (60s) 27.2mph @ 4:05:46 (120s)	6878 / 25.7mph	31.6mph at 4:05:40 30.8mph @ 4:05:40 (½-s) 30.0mph @ 4:05:43 (1s) 28.5mph @ 4:05:43 (3s) 29.1mph @ 4:04:47 (60s) 28.9mph @ 4:04:58 (120s)	19.6mph at 4:04:52 20.1mph @ 4:04:52 (½-s) 21.2mph @ 4:04:53 (1s) 22.9mph @ 4:05:25 (3s) 25.8mph @ 4:05:43 (60s) 27.5mph @ 4:05:46 (120s)	14607 / 25.8mph
2022-04-18 11:05:04 PM EST	1017.20mb	4.79V	44.3°F 91%	53.6°F	ESE (117°)	34.9mph at 4:03:50 34.9mph @ 4:03:50 (0.1s) 34.6mph @ 4:03:50 (½-s) 34.2mph @ 4:03:51 (1s) 33.3mph @ 4:03:53 (3s) 30.5mph @ 4:04:09 (60s) 29.5mph @ 4:04:10 (120s)	24.9mph at 4:04:20 25.1mph @ 4:04:20 (½-s) 25.4mph @ 4:04:20 (1s) 25.9mph @ 4:04:22 (3s) 29.2mph @ 4:03:47 (60s) 28.9mph @ 4:03:47 (120s)	2341 / 29.7mph	34.9mph at 4:03:50 34.8mph @ 4:03:50 (0.1s) 34.6mph @ 4:03:50 (½-s) 34.2mph @ 4:03:50 (1s) 32.9mph @ 4:03:52 (3s) 29.8mph @ 4:04:09 (60s) 28.8mph @ 4:04:09 (120s)	18.4mph at 4:03:47 22.1mph @ 4:04:32 (0.1s) 23.1mph @ 4:04:20 (½-s) 23.4mph @ 4:04:20 (1s) 24.0mph @ 4:04:22 (3s) 28.4mph @ 4:03:47 (60s) 28.1mph @ 4:03:47 (120s)	7754 / 28.9mph	35.3mph at 4:03:50 34.8mph @ 4:03:50 (½-s) 34.2mph @ 4:03:50 (1s) 33.2mph @ 4:03:52 (3s) 29.9mph @ 4:04:09 (60s) 28.9mph @ 4:04:09 (120s)	20.2mph at 4:04:32 21.6mph @ 4:04:33 (½-s) 23.6mph @ 4:04:33 (1s) 24.6mph @ 4:04:22 (3s) 28.6mph @ 4:03:47 (60s) 28.3mph @ 4:03:47 (120s)	16510 / 29.2mph

2022-04-18 11:04:03 PM EST  <b>2022-04-18 11:02:47 PM EST to 2022-04-18 11:03:47 PM EST (60s)</b>	1017.22mb	4.78V	44.3°F 91%	53.6°F	<b>ESE (121°)</b>	<b>34.2mph</b> at 4:03:05 <b>34.2mph</b> @ 4:03:05 (0.1s) <b>34.0mph</b> @ 4:03:05 (%s) <b>33.5mph</b> @ 4:03:05 (1s) <b>32.2mph</b> @ 4:03:07 (5s) <b>29.2mph</b> @ 4:03:46 (60s) <b>28.9mph</b> @ 4:03:46 (120s)	<b>24.6mph</b> at 4:02:54 <b>24.9mph</b> @ 4:02:55 (%s) <b>25.2mph</b> @ 4:02:55 (1s) <b>25.4mph</b> @ 4:02:57 (5s) <b>28.2mph</b> @ 4:03:00 (60s) <b>28.0mph</b> @ 4:03:03 (120s)	2300 / 29.2mph	<b>34.0mph</b> at 4:03:05 <b>33.9mph</b> @ 4:03:05 (0.1s) <b>33.6mph</b> @ 4:03:05 (%s) <b>33.1mph</b> @ 4:03:05 (1s) <b>31.7mph</b> @ 4:03:07 (5s) <b>28.5mph</b> @ 4:03:46 (60s) <b>28.1mph</b> @ 4:03:46 (120s)	<b>17.2mph</b> at 4:02:47 <b>23.3mph</b> @ 4:02:50 (0.1s) <b>23.7mph</b> @ 4:02:50 (%s) <b>24.2mph</b> @ 4:02:50 (1s) <b>24.6mph</b> @ 4:02:56 (5s) <b>27.4mph</b> @ 4:02:59 (60s) <b>27.2mph</b> @ 4:03:03 (120s)	7655 / 28.5mph	<b>35.2mph</b> at 4:03:05 <b>34.9mph</b> @ 4:03:05 (%s) <b>33.8mph</b> @ 4:03:05 (1s) <b>32.1mph</b> @ 4:03:07 (5s) <b>28.6mph</b> @ 4:03:46 (60s) <b>28.3mph</b> @ 4:03:46 (120s)	<b>23.0mph</b> at 4:03:19 <b>23.5mph</b> @ 4:03:19 (%s) <b>24.2mph</b> @ 4:03:19 (1s) <b>24.6mph</b> @ 4:02:56 (5s) <b>27.6mph</b> @ 4:02:58 (60s) <b>27.4mph</b> @ 4:03:03 (120s)	16221 / 28.6mph
2022-04-18 11:03:04 PM EST  <b>2022-04-18 11:01:47 PM EST to 2022-04-18 11:02:47 PM EST (60s)</b>	1017.26mb	4.76V	44.3°F 91%	53.6°F	<b>ESE (120°)</b>	<b>32.4mph</b> at 4:02:35 <b>32.3mph</b> @ 4:02:35 (0.1s) <b>32.3mph</b> @ 4:02:35 (%s) <b>32.2mph</b> @ 4:02:35 (1s) <b>31.9mph</b> @ 4:02:36 (5s) <b>28.8mph</b> @ 4:02:38 (60s) <b>29.7mph</b> @ 4:01:47 (120s)	<b>21.9mph</b> at 4:02:41 <b>22.4mph</b> @ 4:02:41 (%s) <b>22.9mph</b> @ 4:02:42 (1s) <b>23.9mph</b> @ 4:02:42 (5s) <b>27.7mph</b> @ 4:02:04 (60s) <b>28.4mph</b> @ 4:02:47 (120s)	2241 / 28.5mph	<b>32.4mph</b> at 4:02:35 <b>32.4mph</b> @ 4:02:35 (0.1s) <b>32.2mph</b> @ 4:02:35 (%s) <b>31.9mph</b> @ 4:02:35 (1s) <b>31.5mph</b> @ 4:02:35 (5s) <b>28.1mph</b> @ 4:02:38 (60s) <b>28.8mph</b> @ 4:01:47 (120s)	<b>20.0mph</b> at 4:02:41 <b>20.0mph</b> @ 4:02:41 (0.1s) <b>20.9mph</b> @ 4:02:41 (%s) <b>21.8mph</b> @ 4:02:42 (1s) <b>22.5mph</b> @ 4:02:42 (5s) <b>26.9mph</b> @ 4:02:03 (60s) <b>27.7mph</b> @ 4:02:46 (120s)	7478 / 27.9mph	<b>33.0mph</b> at 4:02:35 <b>32.5mph</b> @ 4:02:35 (%s) <b>32.2mph</b> @ 4:02:35 (1s) <b>31.6mph</b> @ 4:02:35 (5s) <b>28.3mph</b> @ 4:02:38 (60s) <b>29.1mph</b> @ 4:01:47 (120s)	<b>18.6mph</b> at 4:02:41 <b>19.6mph</b> @ 4:02:41 (%s) <b>21.2mph</b> @ 4:02:42 (1s) <b>22.2mph</b> @ 4:02:42 (5s) <b>27.1mph</b> @ 4:02:03 (60s) <b>27.8mph</b> @ 4:02:46 (120s)	15815 / 27.9mph
2022-04-18 11:02:04 PM EST  <b>2022-04-18 11:00:47 PM EST to 2022-04-18 11:01:47 PM EST (60s)</b>	1017.34mb	4.77V	44.3°F 91%	53.6°F	<b>ESE (118°)</b>	<b>33.4mph</b> at 4:00:58 <b>33.3mph</b> @ 4:00:58 (0.1s) <b>33.1mph</b> @ 4:00:58 (%s) <b>32.9mph</b> @ 4:00:59 (1s) <b>32.0mph</b> @ 4:00:59 (5s) <b>31.2mph</b> @ 4:00:47 (60s) <b>30.4mph</b> @ 4:01:12 (120s)	<b>20.0mph</b> at 4:01:24 <b>20.2mph</b> @ 4:01:24 (%s) <b>20.5mph</b> @ 4:01:24 (1s) <b>21.5mph</b> @ 4:01:25 (5s) <b>28.3mph</b> @ 4:01:46 (60s) <b>29.7mph</b> @ 4:01:46 (120s)	2228 / 28.4mph	<b>33.2mph</b> at 4:00:58 <b>33.1mph</b> @ 4:00:58 (0.1s) <b>32.9mph</b> @ 4:00:58 (%s) <b>32.7mph</b> @ 4:00:59 (1s) <b>31.6mph</b> @ 4:00:59 (5s) <b>30.1mph</b> @ 4:00:47 (60s) <b>29.5mph</b> @ 4:01:13 (120s)	<b>16.6mph</b> at 4:01:23 <b>16.8mph</b> @ 4:01:23 (%s) <b>17.3mph</b> @ 4:01:23 (1s) <b>18.6mph</b> @ 4:01:23 (5s) <b>20.6mph</b> @ 4:01:25 (3s) <b>27.5mph</b> @ 4:01:46 (60s) <b>28.8mph</b> @ 4:01:46 (120s)	7395 / 27.6mph	<b>33.2mph</b> at 4:00:58 <b>32.8mph</b> @ 4:00:58 (%s) <b>31.5mph</b> @ 4:00:59 (5s) <b>30.4mph</b> @ 4:00:47 (60s) <b>29.7mph</b> @ 4:01:13 (120s)	<b>17.4mph</b> at 4:01:23 <b>17.6mph</b> @ 4:01:23 (%s) <b>18.7mph</b> @ 4:01:23 (1s) <b>20.9mph</b> @ 4:01:25 (5s) <b>27.6mph</b> @ 4:01:46 (60s) <b>29.0mph</b> @ 4:01:46 (120s)	15671 / 27.7mph
2022-04-18 11:01:04 PM EST  <b>2022-04-18 10:59:47 PM EST to 2022-04-18 11:00:47 PM EST (60s)</b>	1017.27mb	4.78V	44.3°F 91%	53.6°F	<b>ESE (115°)</b>	<b>34.5mph</b> at 3:59:48 <b>34.5mph</b> @ 3:59:49 (0.1s) <b>34.4mph</b> @ 3:59:49 (%s) <b>34.2mph</b> @ 3:59:49 (1s) <b>33.5mph</b> @ 3:59:50 (5s) <b>31.3mph</b> @ 4:00:39 (60s) <b>30.3mph</b> @ 4:00:46 (120s)	<b>26.6mph</b> at 4:00:24 <b>27.1mph</b> @ 4:00:24 (%s) <b>27.8mph</b> @ 4:00:24 (1s) <b>29.4mph</b> @ 4:00:42 (5s) <b>29.3mph</b> @ 3:59:47 (60s) <b>29.7mph</b> @ 4:00:17 (120s)	2461 / 31.2mph	<b>34.2mph</b> at 3:59:48 <b>34.1mph</b> @ 3:59:48 (0.1s) <b>34.0mph</b> @ 3:59:48 (%s) <b>33.8mph</b> @ 3:59:49 (1s) <b>33.0mph</b> @ 3:59:50 (5s) <b>30.3mph</b> @ 4:00:39 (60s) <b>29.4mph</b> @ 4:00:46 (120s)	<b>22.7mph</b> at 3:59:47 <b>24.6mph</b> @ 4:00:39 (0.1s) <b>25.4mph</b> @ 4:00:24 (%s) <b>26.2mph</b> @ 4:00:40 (1s) <b>27.6mph</b> @ 4:00:42 (5s) <b>28.6mph</b> @ 3:59:47 (60s) <b>28.9mph</b> @ 4:00:19 (120s)	8096 / 30.1mph	<b>35.3mph</b> at 4:00:19 <b>34.5mph</b> @ 3:59:48 (%s) <b>34.3mph</b> @ 3:59:48 (1s) <b>33.4mph</b> @ 3:59:50 (5s) <b>30.6mph</b> @ 4:00:39 (60s) <b>29.6mph</b> @ 4:00:46 (120s)	<b>22.6mph</b> at 4:00:39 <b>23.1mph</b> @ 4:00:39 (%s) <b>24.6mph</b> @ 4:00:40 (1s) <b>27.4mph</b> @ 4:00:42 (5s) <b>28.6mph</b> @ 3:59:47 (60s) <b>29.1mph</b> @ 4:00:17 (120s)	17253 / 30.4mph
2022-04-18 11:00:04 PM EST  <b>2022-04-18 10:58:47 PM EST to 2022-04-18 10:59:47 PM EST (60s)</b>	1017.29mb	4.77V	44.3°F 91%	53.6°F	<b>ESE (122°)</b>	<b>33.1mph</b> at 3:58:49 <b>33.1mph</b> @ 3:58:49 (0.1s) <b>32.9mph</b> @ 3:58:50 (%s) <b>32.7mph</b> @ 3:58:50 (1s) <b>32.4mph</b> @ 3:58:52 (5s) <b>30.3mph</b> @ 3:58:47 (60s) <b>30.2mph</b> @ 3:58:53 (120s)	<b>24.7mph</b> at 3:59:31 <b>24.9mph</b> @ 3:59:31 (%s) <b>25.5mph</b> @ 3:59:32 (1s) <b>26.2mph</b> @ 3:59:34 (5s) <b>28.9mph</b> @ 3:59:37 (60s) <b>29.8mph</b> @ 3:59:47 (120s)	2314 / 29.4mph	<b>33.8mph</b> at 3:59:38 <b>33.7mph</b> @ 3:59:38 (0.1s) <b>33.1mph</b> @ 3:59:49 (%s) <b>32.6mph</b> @ 3:58:50 (1s) <b>32.1mph</b> @ 3:58:51 (5s) <b>29.6mph</b> @ 3:58:47 (60s) <b>29.6mph</b> @ 3:58:53 (120s)	<b>18.1mph</b> at 3:58:47 <b>23.2mph</b> @ 3:59:33 (0.1s) <b>24.1mph</b> @ 3:59:31 (%s) <b>24.6mph</b> @ 3:59:32 (1s) <b>25.4mph</b> @ 3:59:33 (5s) <b>28.1mph</b> @ 3:59:37 (60s) <b>29.1mph</b> @ 3:58:46 (120s)	7705 / 28.7mph	<b>33.4mph</b> at 3:58:49 <b>32.9mph</b> @ 3:58:49 (%s) <b>32.5mph</b> @ 3:58:49 (1s) <b>31.9mph</b> @ 3:58:51 (5s) <b>29.8mph</b> @ 3:58:47 (60s) <b>29.7mph</b> @ 3:58:53 (120s)	<b>21.3mph</b> at 3:59:31 <b>21.9mph</b> @ 3:59:31 (%s) <b>23.3mph</b> @ 3:59:32 (1s) <b>25.2mph</b> @ 3:59:34 (5s) <b>28.2mph</b> @ 3:59:37 (60s) <b>29.2mph</b> @ 3:59:46 (120s)	16248 / 28.7mph
2022-04-18 10:59:04 PM EST  <b>2022-04-18 10:57:47 PM EST to 2022-04-18 10:58:47 PM EST (60s)</b>	1017.26mb	4.78V	44.3°F 91%	53.6°F	<b>ESE (122°)</b>	<b>34.2mph</b> at 3:57:59 <b>34.1mph</b> @ 3:57:59 (0.1s) <b>34.0mph</b> @ 3:58:00 (%s) <b>33.9mph</b> @ 3:58:00 (1s) <b>33.4mph</b> @ 3:58:01 (5s) <b>31.0mph</b> @ 3:58:16 (60s) <b>30.3mph</b> @ 3:58:24 (120s)	<b>22.8mph</b> at 3:58:41 <b>23.2mph</b> @ 3:58:41 (%s) <b>23.7mph</b> @ 3:58:41 (1s) <b>25.4mph</b> @ 3:58:43 (5s) <b>29.8mph</b> @ 3:57:47 (60s) <b>29.2mph</b> @ 3:57:47 (120s)	2392 / 30.3mph	<b>33.9mph</b> at 3:57:49 <b>33.8mph</b> @ 3:57:47 (0.1s) <b>33.6mph</b> @ 3:57:59 (%s) <b>33.5mph</b> @ 3:57:47 (1s) <b>32.8mph</b> @ 3:58:00 (5s) <b>30.4mph</b> @ 3:58:16 (60s) <b>29.8mph</b> @ 3:58:23 (120s)	<b>18.1mph</b> at 3:58:40 <b>18.1mph</b> @ 3:58:41 (0.1s) <b>19.2mph</b> @ 3:58:41 (%s) <b>20.8mph</b> @ 3:58:41 (1s) <b>24.2mph</b> @ 3:58:43 (5s) <b>29.3mph</b> @ 3:57:47 (60s) <b>28.4mph</b> @ 3:57:47 (120s)	7952 / 29.6mph	<b>35.2mph</b> at 3:57:57 <b>34.1mph</b> @ 3:57:59 (%s) <b>33.7mph</b> @ 3:57:59 (1s) <b>33.2mph</b> @ 3:58:00 (5s) <b>30.5mph</b> @ 3:58:15 (60s) <b>29.8mph</b> @ 3:58:23 (120s)	<b>18.8mph</b> at 3:58:40 <b>19.8mph</b> @ 3:58:41 (%s) <b>21.3mph</b> @ 3:58:41 (1s) <b>24.7mph</b> @ 3:58:43 (5s) <b>29.3mph</b> @ 3:57:47 (60s) <b>28.6mph</b> @ 3:57:48 (120s)	16867 / 29.8mph
2022-04-18 10:58:04 PM EST	1017.26mb	4.78V	44.3°F 91%	53.5°F	<b>ESE (122°)</b>	<b>33.9mph</b> at 3:57:46 <b>33.8mph</b> @ 3:57:46 (0.1s) <b>33.7mph</b> @ 3:57:46 (%s)	<b>23.7mph</b> at 3:57:14 <b>24.0mph</b> @ 3:57:14 (%s) <b>24.7mph</b> @ 3:57:14	2356 / 29.9mph	<b>34.2mph</b> at 3:57:45 <b>34.1mph</b> @ 3:57:45 (0.1s) <b>33.8mph</b> @ 3:57:46	<b>23.1mph</b> at 3:56:53 <b>23.4mph</b> @ 3:56:53 (0.1s) <b>23.8mph</b> @ 3:57:13	7878 / 29.3mph	<b>35.2mph</b> at 3:57:45 <b>34.3mph</b> @ 3:57:41 (%s) <b>34.0mph</b> @ 3:57:46	<b>20.2mph</b> at 3:56:53 <b>21.8mph</b> @ 3:56:53 (%s) <b>23.7mph</b> @ 3:57:14	16627 / 29.4mph

2022-04-18 10:56:47 PM EST to 2022-04-18 10:57:47 PM EST (60s)						33.6mph @ 3:57:46 (1s) 32.9mph @ 3:57:46 (3s) 29.9mph @ 3:57:46 (60s) 29.3mph @ 3:57:13 (120s)	(1s) 26.9mph @ 3:57:15 (5s) 28.4mph @ 3:56:55 (60s) 28.9mph @ 3:57:35 (120s)		33.7mph @ 3:57:46 (1s) 32.7mph @ 3:57:46 (3s) 29.3mph @ 3:57:46 (60s) 28.5mph @ 3:57:16 (120s)	(1/2-s) 24.0mph @ 3:57:14 (1s) 26.1mph @ 3:57:15 (3s) 27.4mph @ 3:56:54 (60s) 28.1mph @ 3:57:30 (120s)		(1s) 32.8mph @ 3:57:43 (5s) 29.3mph @ 3:57:46 (60s) 28.7mph @ 3:57:16 (120s)	(1s) 26.0mph @ 3:56:53 (5s) 27.6mph @ 3:56:54 (60s) 28.3mph @ 3:57:30 (120s)	
2022-04-18 10:57:04 PM EST	1017.25mb	4.77V	44.3°F 91%	53.6°F	ESE (119°)	32.6mph at 3:56:31 32.5mph @ 3:56:31 (0.1s) 32.4mph @ 3:56:31 (1/2-s) 32.0mph @ 3:55:47 (1s) 31.7mph @ 3:55:47 (3s) 30.0mph @ 3:56:00 (60s) 29.0mph @ 3:56:01 (120s)	24.6mph at 3:56:11 24.8mph @ 3:56:12 (0.1s) 24.9mph @ 3:56:12 (1s) 25.2mph @ 3:56:13 (3s) 28.2mph @ 3:56:30 (60s) 28.0mph @ 3:56:23 (120s)	2249 / 28.6mph	33.4mph at 3:56:31 33.1mph @ 3:56:31 (0.1s) 32.4mph @ 3:56:31 (1/2-s) 31.8mph @ 3:56:37 (1s) 31.4mph @ 3:56:37 (3s) 29.2mph @ 3:55:59 (60s) 28.3mph @ 3:55:55 (120s)	18.5mph at 3:55:46 19.6mph @ 3:56:29 (0.1s) 21.3mph @ 3:56:11 (1s) 21.8mph @ 3:56:11 (3s) 22.3mph @ 3:56:12 (60s) 27.1mph @ 3:56:29 (60s) 27.7mph @ 3:56:23 (120s)	7423 / 27.7mph	33.5mph at 3:56:41 32.6mph @ 3:56:41 (0.1s) 32.0mph @ 3:55:47 (1s) 31.4mph @ 3:55:47 (3s) 29.5mph @ 3:55:58 (60s) 28.5mph @ 3:55:54 (120s)	21.6mph at 3:56:11 22.1mph @ 3:56:11 (0.1s) 22.4mph @ 3:56:12 (1s) 23.3mph @ 3:56:13 (3s) 27.5mph @ 3:56:28 (60s) 28.0mph @ 3:56:22 (120s)	15771 / 27.9mph
2022-04-18 10:56:04 PM EST	1017.21mb	4.78V	44.3°F 91%	53.6°F	ESE (119°)	34.2mph at 3:55:16 34.1mph @ 3:55:16 (0.1s) 33.8mph @ 3:55:20 (1/2-s) 33.7mph @ 3:55:21 (1s) 33.2mph @ 3:55:21 (3s) 29.4mph @ 3:55:38 (60s) 28.9mph @ 3:54:46 (120s)	23.9mph at 3:55:39 24.1mph @ 3:55:40 (1/2-s) 24.5mph @ 3:55:40 (1s) 25.8mph @ 3:54:58 (3s) 27.9mph @ 3:54:47 (60s) 28.6mph @ 3:55:15 (120s)	2318 / 29.4mph	35.3mph at 3:55:15 35.2mph @ 3:55:15 (0.1s) 34.6mph @ 3:55:16 (1/2-s) 33.7mph @ 3:55:16 (1s) 33.1mph @ 3:55:21 (3s) 28.6mph @ 3:55:45 (60s) 28.1mph @ 3:54:46 (120s)	20.9mph at 3:55:39 21.2mph @ 3:55:39 (0.1s) 23.3mph @ 3:55:39 (1/2-s) 23.6mph @ 3:55:40 (1s) 24.6mph @ 3:54:57 (3s) 27.0mph @ 3:54:47 (60s) 27.8mph @ 3:55:42 (120s)	7700 / 28.7mph	36.2mph at 3:55:15 34.7mph @ 3:55:15 (1/2-s) 34.0mph @ 3:55:20 (1s) 33.4mph @ 3:55:21 (3s) 28.9mph @ 3:55:45 (60s) 28.3mph @ 3:54:46 (120s)	21.2mph at 3:55:41 22.6mph @ 3:55:41 (1/2-s) 23.8mph @ 3:54:55 (1s) 24.4mph @ 3:54:56 (3s) 27.3mph @ 3:54:46 (60s) 28.0mph @ 3:55:15 (120s)	16388 / 28.9mph
2022-04-18 10:55:04 PM EST	1017.35mb	4.78V	44.3°F 91%	53.6°F	ESE (119°)	32.2mph at 3:53:56 32.1mph @ 3:53:56 (0.1s) 31.7mph @ 3:53:56 (1/2-s) 31.3mph @ 3:54:11 (1s) 30.3mph @ 3:54:11 (3s) 29.8mph @ 3:53:46 (60s) 30.1mph @ 3:53:46 (120s)	22.9mph at 3:53:51 23.3mph @ 3:53:51 (0.1s) 23.7mph @ 3:53:50 (1/2-s) 24.2mph @ 3:53:51 (3s) 27.9mph @ 3:54:40 (60s) 28.9mph @ 3:54:45 (120s)	2196 / 28.0mph	32.5mph at 3:53:56 32.4mph @ 3:53:56 (0.1s) 31.8mph @ 3:53:56 (1/2-s) 30.8mph @ 3:54:11 (1s) 29.9mph @ 3:54:11 (3s) 29.0mph @ 3:53:46 (60s) 29.4mph @ 3:53:46 (120s)	18.8mph at 3:53:51 18.8mph @ 3:53:51 (0.1s) 19.4mph @ 3:53:51 (1/2-s) 20.7mph @ 3:53:51 (1s) 22.6mph @ 3:53:51 (3s) 27.0mph @ 3:54:39 (60s) 28.1mph @ 3:54:45 (120s)	7275 / 27.1mph	34.0mph at 3:53:56 32.8mph @ 3:53:56 (1/2-s) 31.4mph @ 3:53:56 (1s) 29.8mph @ 3:54:11 (3s) 29.3mph @ 3:53:46 (60s) 29.6mph @ 3:53:46 (120s)	19.8mph at 3:53:51 20.4mph @ 3:53:51 (1/2-s) 21.4mph @ 3:53:51 (1s) 22.9mph @ 3:53:51 (3s) 27.3mph @ 3:54:40 (60s) 28.3mph @ 3:54:45 (120s)	15464 / 27.3mph
2022-04-18 10:54:04 PM EST	1017.31mb	4.79V	44.2°F 91%	53.6°F	ESE (117°)	33.4mph at 3:53:25 33.3mph @ 3:53:25 (0.1s) 33.0mph @ 3:53:25 (1/2-s) 32.9mph @ 3:53:26 (1s) 32.1mph @ 3:53:26 (3s) 30.4mph @ 3:52:46 (60s) 30.4mph @ 3:53:31 (120s)	26.5mph at 3:53:05 27.0mph @ 3:53:05 (1/2-s) 27.5mph @ 3:53:05 (1s) 28.0mph @ 3:52:57 (3s) 29.6mph @ 3:53:20 (60s) 30.0mph @ 3:52:46 (120s)	2356 / 29.9mph	33.8mph at 3:53:25 33.8mph @ 3:53:25 (0.1s) 33.4mph @ 3:53:25 (1/2-s) 33.0mph @ 3:53:25 (1s) 31.7mph @ 3:53:26 (3s) 29.8mph @ 3:52:50 (60s) 29.8mph @ 3:53:31 (120s)	18.6mph at 3:52:46 23.9mph @ 3:53:04 (0.1s) 25.4mph @ 3:53:05 (1/2-s) 26.2mph @ 3:53:44 (1s) 26.9mph @ 3:53:05 (3s) 28.9mph @ 3:53:17 (60s) 29.4mph @ 3:52:46 (120s)	7806 / 29.1mph	34.0mph at 3:53:25 33.4mph @ 3:53:25 (1/2-s) 33.0mph @ 3:53:25 (1s) 31.9mph @ 3:53:25 (3s) 29.8mph @ 3:52:47 (60s) 29.9mph @ 3:53:30 (120s)	23.5mph at 3:53:04 25.3mph @ 3:53:05 (1/2-s) 26.1mph @ 3:53:05 (1s) 27.3mph @ 3:53:05 (3s) 29.1mph @ 3:53:17 (60s) 29.5mph @ 3:52:46 (120s)	16616 / 29.3mph
2022-04-18 10:53:04 PM EST	1017.33mb	4.79V	44.2°F 91%	53.6°F	ESE (120°)	33.7mph at 3:52:15 33.7mph @ 3:52:15 (0.1s) 33.3mph @ 3:52:15 (1/2-s) 33.0mph @ 3:52:16 (1s) 32.6mph @ 3:52:17 (3s) 31.0mph @ 3:52:22 (60s) 30.0mph @ 3:52:45 (120s)	26.9mph at 3:52:28 27.2mph @ 3:52:28 (1/2-s) 27.5mph @ 3:52:28 (1s) 28.0mph @ 3:52:25 (3s) 29.7mph @ 3:51:46 (60s) 28.5mph @ 3:51:46 (120s)	2397 / 30.4mph	33.4mph at 3:52:35 33.4mph @ 3:52:06 (0.1s) 33.2mph @ 3:52:07 (1/2-s) 32.8mph @ 3:52:07 (1s) 31.8mph @ 3:52:08 (3s) 30.3mph @ 3:52:22 (60s) 29.4mph @ 3:52:45 (120s)	25.5mph at 3:51:53 25.5mph @ 3:51:53 (0.1s) 26.1mph @ 3:51:54 (1/2-s) 26.5mph @ 3:51:54 (1s) 27.1mph @ 3:52:24 (3s) 29.0mph @ 3:51:46 (60s) 27.7mph @ 3:51:46 (120s)	8003 / 29.8mph	34.2mph at 3:52:15 33.7mph @ 3:52:06 (1/2-s) 33.3mph @ 3:52:07 (1s) 32.1mph @ 3:52:17 (3s) 30.4mph @ 3:52:20 (60s) 29.5mph @ 3:52:45 (120s)	25.3mph at 3:51:53 25.6mph @ 3:51:53 (1/2-s) 26.1mph @ 3:51:54 (1s) 27.4mph @ 3:52:24 (3s) 29.2mph @ 3:51:46 (60s) 27.9mph @ 3:51:46 (120s)	16896 / 29.8mph
2022-04-18 10:52:04 PM EST	1017.34mb	4.79V	44.2°F 91%	53.6°F	ESE (120°)	34.4mph at 3:51:39 34.2mph @ 3:51:39 (0.1s) 34.1mph @ 3:51:39 (1/2-s) 34.1mph @ 3:51:40 (1s) 33.8mph @ 3:51:40 (3s) 29.7mph @ 3:51:45 (120s)	23.8mph at 3:51:14 24.5mph @ 3:51:14 (0.1s) 24.9mph @ 3:50:49 (1s) 25.5mph @ 3:50:51 (3s) 27.2mph @ 3:50:51 (60s) 27.5mph @ 3:50:56 (120s)	2344 / 29.8mph	34.5mph at 3:51:38 34.4mph @ 3:51:38 (0.1s) 34.0mph @ 3:51:38 (1/2-s) 33.5mph @ 3:51:38 (1s) 33.2mph @ 3:51:40 (3s) 29.0mph @ 3:51:45 (120s)	18.5mph at 3:50:46 22.6mph @ 3:50:50 (0.1s) 23.1mph @ 3:50:50 (1/2-s) 23.6mph @ 3:51:14 (1s) 24.4mph @ 3:50:48 (3s) 26.2mph @ 3:50:51 (60s)	7785 / 29.0mph	35.5mph at 3:51:38 34.5mph @ 3:51:38 (1/2-s) 33.7mph @ 3:51:38 (1s) 33.4mph @ 3:51:40 (3s) 29.2mph @ 3:51:45 (60s) 27.9mph @ 3:51:45 (120s)	22.2mph at 3:51:14 22.7mph @ 3:50:50 (1/2-s) 23.4mph @ 3:50:49 (1s) 23.6mph @ 3:50:50 (3s) 26.5mph @ 3:50:50 (60s) 26.8mph @ 3:50:55 (120s)	16532 / 29.2mph

(60s)						(60s) 28.5mph @ 3:51:45 (120s)	(120s)		(60s) 27.7mph @ 3:51:45 (120s)	(60s) 26.5mph @ 3:50:55 (120s)	(120s)	(120s)		
2022-04-18 10:51:03 PM EST	1017.37mb	4.79V	44.3°F 91%	53.6°F	ESE (115°)	32.1mph at 3:50:13 32.0mph @ 3:50:13 (0.1s) 31.9mph @ 3:50:13 (%s) 31.8mph @ 3:50:14 (1s) 30.7mph @ 3:50:14 (3s) 28.2mph @ 3:49:46 (60s) 28.0mph @ 3:50:36 (120s)	24.4mph at 3:50:28 24.5mph @ 3:50:28 (%s) 24.7mph @ 3:49:53 (1s) 25.4mph @ 3:49:54 (3s) 27.3mph @ 3:50:45 (60s) 27.3mph @ 3:49:54 (120s)	2144 / 27.4mph	32.4mph at 3:50:13 32.4mph @ 3:50:13 (0.1s) 32.2mph @ 3:50:13 (%s) 31.8mph @ 3:50:13 (1s) 30.1mph @ 3:50:14 (3s) 27.2mph @ 3:49:46 (60s) 27.0mph @ 3:50:35 (120s)	18.8mph at 3:49:46 21.3mph @ 3:50:42 (0.1s) 21.8mph @ 3:50:42 (%s) 22.6mph @ 3:50:42 (1s) 23.6mph @ 3:50:43 (3s) 26.3mph @ 3:50:45 (60s) 26.3mph @ 3:49:54 (120s)	7075 / 26.4mph	33.3mph at 3:50:13 33.0mph @ 3:50:13 (%s) 32.6mph @ 3:50:13 (1s) 30.8mph @ 3:50:14 (3s) 27.4mph @ 3:49:46 (60s) 27.2mph @ 3:50:35 (120s)	21.9mph at 3:49:58 22.3mph @ 3:49:59 (%s) 23.1mph @ 3:49:59 (1s) 23.9mph @ 3:49:59 (3s) 26.6mph @ 3:49:59 (60s) 26.5mph @ 3:49:59 (120s)	15088 / 26.7mph
2022-04-18 10:50:03 PM EST	1017.41mb	4.80V	44.3°F 91%	53.6°F	ESE (115°)	31.1mph at 3:48:55 30.9mph @ 3:48:55 (0.1s) 30.8mph @ 3:48:55 (%s) 30.7mph @ 3:48:56 (1s) 30.4mph @ 3:48:56 (3s) 28.5mph @ 3:49:36 (60s) 27.3mph @ 3:49:46 (120s)	22.5mph at 3:49:05 22.8mph @ 3:49:05 (%s) 23.1mph @ 3:49:05 (1s) 24.1mph @ 3:49:06 (3s) 25.4mph @ 3:48:46 (60s) 26.4mph @ 3:48:52 (120s)	2215 / 28.2mph	30.4mph at 3:49:14 30.4mph @ 3:49:14 (0.1s) 30.1mph @ 3:49:15 (%s) 29.8mph @ 3:48:53 (1s) 29.7mph @ 3:48:55 (3s) 27.5mph @ 3:49:35 (60s) 26.3mph @ 3:49:45 (120s)	16.1mph at 3:49:05 16.1mph @ 3:49:05 (0.1s) 17.6mph @ 3:49:05 (%s) 19.1mph @ 3:49:05 (1s) 21.8mph @ 3:49:06 (3s) 25.4mph @ 3:48:46 (60s) 25.3mph @ 3:48:46 (120s)	7297 / 27.2mph	31.3mph at 3:49:12 30.6mph @ 3:48:53 (%s) 30.5mph @ 3:48:53 (1s) 30.1mph @ 3:49:14 (3s) 27.7mph @ 3:49:35 (60s) 26.5mph @ 3:49:45 (120s)	17.9mph at 3:49:05 18.5mph @ 3:49:05 (%s) 19.5mph @ 3:49:05 (1s) 22.2mph @ 3:49:06 (3s) 25.7mph @ 3:48:46 (60s) 26.6mph @ 3:48:51 (120s)	15502 / 27.4mph
2022-04-18 10:49:03 PM EST	1017.47mb	4.79V	44.3°F 91%	53.6°F	ESE (115°)	33.3mph at 3:48:38 33.2mph @ 3:48:38 (0.1s) 33.1mph @ 3:48:38 (%s) 32.9mph @ 3:48:38 (1s) 32.2mph @ 3:48:40 (3s) 26.4mph @ 3:48:45 (60s) 26.9mph @ 3:47:46 (120s)	21.6mph at 3:48:44 22.2mph @ 3:48:44 (%s) 23.3mph @ 3:47:47 (1s) 24.3mph @ 3:48:02 (3s) 25.6mph @ 3:48:31 (60s) 26.3mph @ 3:48:36 (120s)	2068 / 26.4mph	32.7mph at 3:48:38 32.7mph @ 3:48:38 (0.1s) 32.5mph @ 3:48:38 (%s) 32.2mph @ 3:48:38 (1s) 31.3mph @ 3:48:39 (3s) 25.4mph @ 3:48:45 (60s) 25.9mph @ 3:47:46 (120s)	16.9mph at 3:47:46 19.6mph @ 3:48:43 (0.1s) 19.9mph @ 3:48:44 (%s) 20.7mph @ 3:48:44 (1s) 22.9mph @ 3:47:47 (3s) 24.5mph @ 3:48:28 (60s) 25.3mph @ 3:48:35 (120s)	6819 / 25.4mph	33.7mph at 3:48:38 33.0mph @ 3:48:38 (%s) 32.6mph @ 3:48:38 (1s) 31.9mph @ 3:48:40 (3s) 25.7mph @ 3:48:45 (60s) 26.1mph @ 3:47:46 (120s)	19.3mph at 3:48:44 19.9mph @ 3:48:44 (%s) 20.8mph @ 3:48:44 (1s) 22.9mph @ 3:48:16 (3s) 24.7mph @ 3:48:22 (60s) 25.9mph @ 3:48:35 (120s)	14511 / 25.7mph
2022-04-18 10:48:03 PM EST	1017.57mb	4.80V	44.3°F 91%	53.6°F	ESE (118°)	31.8mph at 3:47:18 31.7mph @ 3:47:18 (0.1s) 31.2mph @ 3:47:19 (%s) 30.6mph @ 3:47:19 (1s) 29.3mph @ 3:46:52 (3s) 27.6mph @ 3:46:59 (60s) 27.1mph @ 3:47:11 (120s)	23.0mph at 3:47:37 23.3mph @ 3:47:37 (%s) 23.5mph @ 3:47:37 (1s) 24.0mph @ 3:47:38 (3s) 26.4mph @ 3:47:45 (60s) 26.7mph @ 3:46:46 (120s)	2065 / 26.4mph	31.7mph at 3:47:18 31.5mph @ 3:47:18 (0.1s) 31.1mph @ 3:47:18 (%s) 30.1mph @ 3:47:19 (1s) 28.3mph @ 3:46:51 (3s) 26.7mph @ 3:46:57 (60s) 26.3mph @ 3:47:11 (120s)	16.1mph at 3:46:46 20.3mph @ 3:47:37 (0.1s) 21.2mph @ 3:47:37 (%s) 22.1mph @ 3:47:37 (1s) 22.9mph @ 3:47:38 (3s) 25.3mph @ 3:47:45 (60s) 25.8mph @ 3:46:46 (120s)	6784 / 25.3mph	33.0mph at 3:47:18 31.7mph @ 3:47:18 (%s) 30.4mph @ 3:47:19 (1s) 28.8mph @ 3:46:52 (3s) 26.9mph @ 3:46:57 (60s) 26.5mph @ 3:47:11 (120s)	20.6mph at 3:47:40 21.4mph @ 3:47:40 (%s) 22.3mph @ 3:47:40 (1s) 23.1mph @ 3:47:38 (3s) 25.5mph @ 3:47:45 (60s) 25.9mph @ 3:46:46 (120s)	14420 / 25.5mph
2022-04-18 10:47:03 PM EST	1017.54mb	4.78V	44.3°F 91%	53.6°F	ESE (119°)	30.1mph at 3:46:37 29.9mph @ 3:46:37 (0.1s) 29.8mph @ 3:46:38 (%s) 29.4mph @ 3:46:39 (3s) 27.4mph @ 3:46:45 (60s) 26.7mph @ 3:46:45 (120s)	23.1mph at 3:46:23 23.4mph @ 3:46:23 (%s) 23.9mph @ 3:46:24 (1s) 24.6mph @ 3:46:21 (3s) 26.0mph @ 3:45:46 (60s) 26.4mph @ 3:46:25 (120s)	2148 / 27.4mph	30.7mph at 3:46:02 30.6mph @ 3:46:02 (0.1s) 30.1mph @ 3:46:02 (%s) 29.7mph @ 3:46:03 (1s) 28.9mph @ 3:46:39 (3s) 26.6mph @ 3:46:45 (60s) 25.8mph @ 3:46:45 (120s)	19.8mph at 3:45:46 22.1mph @ 3:46:23 (0.1s) 22.3mph @ 3:46:23 (%s) 22.5mph @ 3:46:23 (1s) 23.7mph @ 3:46:21 (3s) 24.9mph @ 3:45:46 (60s) 25.4mph @ 3:46:24 (120s)	7136 / 26.6mph	30.4mph at 3:46:36 30.1mph @ 3:46:37 (%s) 29.1mph @ 3:46:39 (3s) 26.7mph @ 3:46:45 (60s) 25.9mph @ 3:46:45 (120s)	21.5mph at 3:46:23 21.9mph @ 3:46:23 (%s) 22.1mph @ 3:46:23 (1s) 23.6mph @ 3:46:21 (3s) 25.1mph @ 3:45:46 (60s) 25.6mph @ 3:46:25 (120s)	15106 / 26.7mph
2022-04-18 10:46:04 PM EST	1017.61mb	4.77V	44.3°F 91%	53.6°F	ESE (117°)	29.1mph at 3:45:19 29.0mph @ 3:45:20 (%s) 28.9mph @ 3:45:20 (1s) 28.6mph @ 3:45:21 (3s) 27.1mph @ 3:44:46 (60s) 27.5mph @ 3:44:46 (120s)	20.7mph at 3:45:03 20.9mph @ 3:45:03 (%s) 21.2mph @ 3:45:04 (1s) 22.2mph @ 3:45:05 (3s) 25.8mph @ 3:45:13 (60s) 26.5mph @ 3:45:45 (120s)	2035 / 26.0mph	29.3mph at 3:45:14 29.3mph @ 3:45:15 (0.1s) 28.9mph @ 3:45:20 (%s) 28.6mph @ 3:45:20 (1s) 27.9mph @ 3:45:21 (3s) 26.0mph @ 3:44:46 (60s) 26.6mph @ 3:44:46 (120s)	16.5mph at 3:45:03 16.6mph @ 3:45:03 (0.1s) 17.2mph @ 3:45:03 (%s) 17.8mph @ 3:45:03 (1s) 20.1mph @ 3:45:05 (3s) 24.6mph @ 3:45:12 (60s) 25.5mph @ 3:45:45 (120s)	6694 / 25.0mph	29.8mph at 3:45:19 29.4mph @ 3:45:14 (%s) 28.9mph @ 3:45:19 (1s) 28.3mph @ 3:45:21 (3s) 26.4mph @ 3:44:46 (60s) 26.9mph @ 3:44:46 (120s)	18.6mph at 3:45:03 18.9mph @ 3:45:03 (%s) 19.3mph @ 3:45:03 (1s) 20.7mph @ 3:45:05 (3s) 24.8mph @ 3:45:12 (60s) 25.9mph @ 3:45:45 (120s)	14224 / 25.2mph



2022-04-18 10:45:03 PM EST  <b>2022-04-18 10:43:46 PM EST to 2022-04-18 10:44:46 PM EST (60s)</b>	1017.66mb	4.78V	44.3°F 91%	53.5°F	<b>ESE (114°)</b>	<b>31.2mph</b> at 3:44:05 <b>31.1mph</b> @ 3:44:05 (0.1s) <b>30.9mph</b> @ 3:44:05 (7-s) <b>30.7mph</b> @ 3:44:06 (1s) <b>30.0mph</b> @ 3:44:10 (5s) <b>27.9mph</b> @ 3:43:56 (60s) <b>28.3mph</b> @ 3:43:46 (120s)	<b>22.6mph</b> at 3:44:13 <b>23.0mph</b> @ 3:44:14 (7-s) <b>23.3mph</b> @ 3:44:14 (1s) <b>24.3mph</b> @ 3:44:15 (5s) <b>27.0mph</b> @ 3:44:40 (60s) <b>27.3mph</b> @ 3:44:34 (120s)	2121 / 27.1mph	<b>30.9mph</b> at 3:44:09 <b>30.9mph</b> @ 3:44:09 (0.1s) <b>30.8mph</b> @ 3:44:09 (7-s) <b>30.4mph</b> @ 3:44:09 (1s) <b>29.5mph</b> @ 3:44:09 (5s) <b>27.3mph</b> @ 3:43:55 (60s) <b>27.5mph</b> @ 3:43:46 (120s)	<b>17.5mph</b> at 3:44:13 <b>17.6mph</b> @ 3:44:13 (0.1s) <b>18.9mph</b> @ 3:44:13 (7-s) <b>20.1mph</b> @ 3:44:14 (1s) <b>22.7mph</b> @ 3:44:15 (5s) <b>26.0mph</b> @ 3:44:42 (60s) <b>26.4mph</b> @ 3:44:34 (120s)	6990 / 26.1mph	<b>31.2mph</b> at 3:44:08 <b>30.9mph</b> @ 3:44:05 (7-s) <b>30.4mph</b> @ 3:44:06 (1s) <b>29.5mph</b> @ 3:44:07 (5s) <b>27.5mph</b> @ 3:43:55 (60s) <b>27.7mph</b> @ 3:43:46 (120s)	<b>17.4mph</b> at 3:44:13 <b>18.5mph</b> @ 3:44:13 (7-s) <b>20.2mph</b> @ 3:44:14 (1s) <b>23.1mph</b> @ 3:44:15 (5s) <b>26.3mph</b> @ 3:44:40 (60s) <b>26.7mph</b> @ 3:44:34 (120s)	14931 / 26.4mph
2022-04-18 10:44:03 PM EST  <b>2022-04-18 10:42:46 PM EST to 2022-04-18 10:43:46 PM EST (60s)</b>	1017.61mb	4.79V	44.2°F 90%	53.6°F	<b>ESE (115°)</b>	<b>31.3mph</b> at 3:43:02 <b>31.2mph</b> @ 3:43:02 (0.1s) <b>30.9mph</b> @ 3:43:02 (7-s) <b>30.7mph</b> @ 3:43:02 (1s) <b>30.0mph</b> @ 3:43:04 (3s) <b>28.6mph</b> @ 3:42:46 (60s) <b>28.4mph</b> @ 3:43:40 (120s)	<b>24.0mph</b> at 3:43:14 <b>24.4mph</b> @ 3:42:55 (7-s) <b>24.7mph</b> @ 3:42:55 (1s) <b>25.2mph</b> @ 3:42:46 (3s) <b>27.4mph</b> @ 3:43:34 (60s) <b>28.1mph</b> @ 3:42:57 (120s)	2191 / 27.9mph	<b>31.3mph</b> at 3:43:02 <b>31.1mph</b> @ 3:43:02 (0.1s) <b>30.9mph</b> @ 3:43:02 (7-s) <b>30.4mph</b> @ 3:43:02 (1s) <b>29.7mph</b> @ 3:43:02 (5s) <b>27.8mph</b> @ 3:42:46 (60s) <b>27.6mph</b> @ 3:43:39 (120s)	<b>22.3mph</b> at 3:42:54 <b>22.4mph</b> @ 3:42:54 (0.1s) <b>22.6mph</b> @ 3:42:54 (7-s) <b>23.4mph</b> @ 3:42:55 (1s) <b>24.0mph</b> @ 3:42:55 (3s) <b>26.6mph</b> @ 3:43:34 (60s) <b>27.3mph</b> @ 3:42:55 (120s)	7297 / 27.2mph	<b>32.0mph</b> at 3:43:01 <b>31.7mph</b> @ 3:43:02 (7-s) <b>31.1mph</b> @ 3:43:02 (1s) <b>29.8mph</b> @ 3:43:04 (3s) <b>28.0mph</b> @ 3:42:46 (60s) <b>27.8mph</b> @ 3:43:39 (120s)	<b>23.1mph</b> at 3:42:54 <b>23.4mph</b> @ 3:42:54 (7-s) <b>23.4mph</b> @ 3:42:54 (1s) <b>24.4mph</b> @ 3:42:55 (3s) <b>26.8mph</b> @ 3:43:34 (60s) <b>27.4mph</b> @ 3:42:55 (120s)	15495 / 27.4mph
2022-04-18 10:43:03 PM EST  <b>2022-04-18 10:41:46 PM EST to 2022-04-18 10:42:46 PM EST (60s)</b>	1017.65mb	4.80V	44.2°F 90%	53.6°F	<b>ESE (116°)</b>	<b>31.8mph</b> at 3:41:49 <b>31.7mph</b> @ 3:41:49 (0.1s) <b>31.7mph</b> @ 3:41:49 (7-s) <b>31.5mph</b> @ 3:41:49 (1s) <b>31.3mph</b> @ 3:41:50 (3s) <b>29.0mph</b> @ 3:42:39 (60s) <b>28.2mph</b> @ 3:42:41 (120s)	<b>23.6mph</b> at 3:42:42 <b>23.8mph</b> @ 3:42:43 (7-s) <b>23.9mph</b> @ 3:42:43 (1s) <b>24.6mph</b> @ 3:42:44 (3s) <b>27.7mph</b> @ 3:41:46 (60s) <b>27.5mph</b> @ 3:41:46 (120s)	2250 / 28.6mph	<b>31.5mph</b> at 3:41:49 <b>31.4mph</b> @ 3:41:49 (0.1s) <b>31.2mph</b> @ 3:41:49 (7-s) <b>30.9mph</b> @ 3:41:49 (1s) <b>30.6mph</b> @ 3:41:49 (3s) <b>28.2mph</b> @ 3:42:35 (60s) <b>27.4mph</b> @ 3:42:41 (120s)	<b>22.5mph</b> at 3:42:42 <b>22.5mph</b> @ 3:42:42 (0.1s) <b>22.6mph</b> @ 3:42:42 (7-s) <b>22.9mph</b> @ 3:42:43 (1s) <b>23.8mph</b> @ 3:42:44 (3s) <b>26.9mph</b> @ 3:41:46 (60s) <b>26.7mph</b> @ 3:41:46 (120s)	7464 / 27.8mph	<b>32.2mph</b> at 3:41:49 <b>31.6mph</b> @ 3:41:49 (7-s) <b>31.1mph</b> @ 3:41:49 (1s) <b>30.8mph</b> @ 3:41:49 (3s) <b>28.5mph</b> @ 3:42:39 (60s) <b>27.6mph</b> @ 3:42:41 (120s)	<b>22.7mph</b> at 3:42:42 <b>23.0mph</b> @ 3:42:42 (7-s) <b>23.1mph</b> @ 3:42:42 (1s) <b>23.9mph</b> @ 3:42:43 (3s) <b>27.0mph</b> @ 3:42:46 (60s) <b>26.9mph</b> @ 3:41:46 (120s)	15865 / 28.0mph
2022-04-18 10:42:03 PM EST  <b>2022-04-18 10:41:01 PM EST to 2022-04-18 10:42:01 PM EST (60s)</b>	1017.61mb	4.79V	44.3°F 90%	53.6°F	<b>ESE (117°)</b>	<b>31.1mph</b> at 3:41:57 <b>31.0mph</b> @ 3:41:57 (0.1s) <b>30.6mph</b> @ 3:41:57 (7-s) <b>30.3mph</b> @ 3:41:58 (1s) <b>29.9mph</b> @ 3:42:00 (5s) <b>27.7mph</b> @ 3:42:00 (60s) <b>28.3mph</b> @ 3:41:07 (120s)	<b>25.0mph</b> at 3:41:19 <b>25.2mph</b> @ 3:41:19 (7-s) <b>24.9mph</b> @ 3:41:01 (1s) <b>25.7mph</b> @ 3:41:47 (5s) <b>27.3mph</b> @ 3:41:04 (60s) <b>27.5mph</b> @ 3:41:56 (120s)	2173 / 27.7mph	<b>31.4mph</b> at 3:41:27 <b>31.3mph</b> @ 3:41:27 (0.1s) <b>30.8mph</b> @ 3:41:27 (7-s) <b>30.5mph</b> @ 3:41:27 (1s) <b>29.4mph</b> @ 3:41:29 (5s) <b>26.9mph</b> @ 3:42:00 (60s) <b>27.5mph</b> @ 3:41:07 (120s)	<b>20.5mph</b> at 3:41:01 <b>23.1mph</b> @ 3:41:52 (0.1s) <b>23.2mph</b> @ 3:41:52 (7-s) <b>23.5mph</b> @ 3:41:01 (1s) <b>24.4mph</b> @ 3:41:02 (3s) <b>26.5mph</b> @ 3:41:03 (60s) <b>26.7mph</b> @ 3:41:54 (120s)	7224 / 26.9mph	<b>33.1mph</b> at 3:41:57 <b>31.9mph</b> @ 3:41:57 (7-s) <b>30.8mph</b> @ 3:41:57 (1s) <b>29.7mph</b> @ 3:41:59 (5s) <b>27.1mph</b> @ 3:42:00 (60s) <b>27.6mph</b> @ 3:41:06 (120s)	<b>23.3mph</b> at 3:41:53 <b>23.7mph</b> @ 3:41:53 (7-s) <b>24.2mph</b> @ 3:41:54 (1s) <b>24.8mph</b> @ 3:41:54 (3s) <b>26.6mph</b> @ 3:41:03 (60s) <b>26.8mph</b> @ 3:41:54 (120s)	15306 / 27.1mph
2022-04-18 10:41:04 PM EST  <b>2022-04-18 10:40:01 PM EST to 2022-04-18 10:41:01 PM EST (60s)</b>	1017.67mb	4.78V	44.2°F 90%	53.6°F	<b>ESE (119°)</b>	<b>30.7mph</b> at 3:40:31 <b>30.6mph</b> @ 3:40:31 (0.1s) <b>30.4mph</b> @ 3:40:31 (7-s) <b>30.3mph</b> @ 3:40:32 (1s) <b>29.8mph</b> @ 3:40:32 (5s) <b>29.1mph</b> @ 3:40:07 (60s) <b>28.4mph</b> @ 3:40:41 (120s)	<b>23.7mph</b> at 3:40:12 <b>23.9mph</b> @ 3:40:13 (7-s) <b>24.4mph</b> @ 3:40:13 (1s) <b>24.8mph</b> @ 3:40:56 (3s) <b>27.4mph</b> @ 3:41:00 (60s) <b>28.0mph</b> @ 3:40:14 (120s)	2152 / 27.4mph	<b>31.3mph</b> at 3:40:30 <b>31.1mph</b> @ 3:40:30 (0.1s) <b>30.4mph</b> @ 3:40:30 (7-s) <b>30.1mph</b> @ 3:40:31 (1s) <b>29.4mph</b> @ 3:40:32 (5s) <b>28.4mph</b> @ 3:40:07 (60s) <b>27.7mph</b> @ 3:40:39 (120s)	<b>21.1mph</b> at 3:41:00 <b>21.2mph</b> @ 3:41:00 (0.1s) <b>21.8mph</b> @ 3:41:00 (7-s) <b>22.3mph</b> @ 3:41:00 (1s) <b>23.9mph</b> @ 3:40:56 (3s) <b>26.6mph</b> @ 3:41:00 (60s) <b>27.2mph</b> @ 3:40:13 (120s)	7138 / 26.6mph	<b>31.4mph</b> at 3:40:29 <b>31.0mph</b> @ 3:40:30 (7-s) <b>30.1mph</b> @ 3:40:31 (1s) <b>29.3mph</b> @ 3:40:32 (3s) <b>28.6mph</b> @ 3:40:06 (60s) <b>27.6mph</b> @ 3:40:41 (120s)	<b>19.7mph</b> at 3:40:42 <b>20.8mph</b> @ 3:40:42 (7-s) <b>22.0mph</b> @ 3:40:42 (1s) <b>24.0mph</b> @ 3:40:56 (3s) <b>26.7mph</b> @ 3:41:00 (60s) <b>27.3mph</b> @ 3:40:13 (120s)	15102 / 26.7mph
2022-04-18 10:40:04 PM EST  <b>2022-04-18 10:39:01 PM EST to 2022-04-18 10:40:01 PM EST (60s)</b>	1017.69mb	4.77V	44.2°F 90%	53.6°F	<b>ESE (120°)</b>	<b>32.0mph</b> at 3:39:36 <b>32.0mph</b> @ 3:39:36 (0.1s) <b>31.9mph</b> @ 3:39:36 (7-s) <b>31.6mph</b> @ 3:39:37 (1s) <b>30.8mph</b> @ 3:39:37 (3s) <b>29.1mph</b> @ 3:40:00 (60s) <b>28.2mph</b> @ 3:39:53 (120s)	<b>24.8mph</b> at 3:39:41 <b>25.1mph</b> @ 3:39:41 (7-s) <b>25.7mph</b> @ 3:39:42 (1s) <b>26.5mph</b> @ 3:39:01 (3s) <b>27.1mph</b> @ 3:39:08 (60s) <b>27.7mph</b> @ 3:39:15 (120s)	2290 / 29.1mph	<b>32.3mph</b> at 3:39:42 <b>32.1mph</b> @ 3:39:42 (0.1s) <b>31.6mph</b> @ 3:39:42 (7-s) <b>31.2mph</b> @ 3:39:36 (1s) <b>30.5mph</b> @ 3:39:37 (3s) <b>28.3mph</b> @ 3:40:00 (60s) <b>27.4mph</b> @ 3:39:52 (120s)	<b>15.6mph</b> at 3:39:01 <b>21.6mph</b> @ 3:39:01 (0.1s) <b>23.1mph</b> @ 3:39:05 (7-s) <b>23.2mph</b> @ 3:39:06 (1s) <b>25.7mph</b> @ 3:39:07 (3s) <b>26.2mph</b> @ 3:39:07 (60s) <b>26.9mph</b> @ 3:39:06 (120s)	7614 / 28.4mph	<b>33.2mph</b> at 3:39:42 <b>31.9mph</b> @ 3:39:42 (7-s) <b>31.4mph</b> @ 3:39:36 (1s) <b>30.5mph</b> @ 3:39:49 (3s) <b>28.4mph</b> @ 3:40:00 (60s) <b>27.5mph</b> @ 3:39:52 (120s)	<b>20.9mph</b> at 3:39:05 <b>22.0mph</b> @ 3:39:05 (7-s) <b>22.2mph</b> @ 3:39:06 (1s) <b>25.5mph</b> @ 3:39:06 (3s) <b>26.3mph</b> @ 3:39:08 (60s) <b>27.0mph</b> @ 3:39:06 (120s)	16109 / 28.5mph
2022-04-18 10:39:04 PM EST  <b>2022-04-18 10:38:06 PM EST to 2022-04-18 10:39:06 PM EST (60s)</b>	1017.77mb	4.79V	44.2°F 90%	53.6°F	<b>ESE (117°)</b>	<b>30.9mph</b> at 3:38:06 <b>30.8mph</b> @ 3:38:06 (0.1s) <b>30.6mph</b> @ 3:38:06 (7-s)	<b>23.3mph</b> at 3:38:23 <b>23.5mph</b> @ 3:38:23 (7-s) <b>23.6mph</b> @ 3:38:23 (1s)	2132 / 27.2mph	<b>30.8mph</b> at 3:38:50 <b>30.8mph</b> @ 3:38:50 (0.1s) <b>30.2mph</b> @ 3:38:06 (7-s)	<b>16.5mph</b> at 3:38:01 <b>21.7mph</b> @ 3:38:15 (0.1s) <b>21.9mph</b> @ 3:38:15 (7-s)	7076 / 26.4mph	<b>31.4mph</b> at 3:38:43 <b>30.5mph</b> @ 3:38:43 (60s) <b>30.4mph</b> @ 3:38:06 (120s)	<b>20.8mph</b> at 3:38:14 <b>21.1mph</b> @ 3:38:15 (7-s) <b>21.7mph</b> @ 3:38:15 (1s)	14985 / 26.5mph

2022-04-18 10:38:01 PM EST to 2022-04-18 10:39:01 PM EST (60s)						(1/2-s) 30.4mph @ 3:38:06 (1s) 29.9mph @ 3:38:45 (3s) 28.4mph @ 3:38:02 (60s) 28.0mph @ 3:38:21 (120s)	(1s) 24.3mph @ 3:38:25 (3s) 27.2mph @ 3:39:00 (60s) 27.7mph @ 3:38:42 (120s)		(1/2-s) 30.0mph @ 3:38:06 (1s) 29.5mph @ 3:38:45 (3s) 27.6mph @ 3:38:09 (60s) 27.3mph @ 3:38:06 (120s)	(1/2-s) 22.2mph @ 3:38:15 (1s) 23.5mph @ 3:38:16 (3s) 26.3mph @ 3:39:00 (60s) 26.9mph @ 3:38:42 (120s)		(1s) 29.8mph @ 3:38:45 (3s) 27.8mph @ 3:38:09 (60s) 27.4mph @ 3:38:05 (120s)	(1s) 23.8mph @ 3:38:17 (3s) 26.5mph @ 3:38:00 (60s) 27.0mph @ 3:38:41 (120s)	
2022-04-18 10:38:03 PM EST to 2022-04-18 10:37:01 PM EST to 2022-04-18 10:38:01 PM EST (60s)	1017.71mb	4.78V	44.2°F 90%	53.6°F	ESE (116°)	31.4mph at 3:37:13 31.4mph @ 3:37:13 (0.1s) 31.1mph @ 3:37:13 (1/2-s) 30.9mph @ 3:37:13 (1s) 30.6mph @ 3:37:14 (3s) 28.4mph @ 3:37:57 (60s) 27.9mph @ 3:38:01 (120s)	20.4mph at 3:37:35 20.9mph @ 3:37:35 (1/2-s) 21.7mph @ 3:37:35 (1s) 23.9mph @ 3:37:36 (3s) 27.4mph @ 3:37:01 (60s) 26.5mph @ 3:37:01 (120s)	2228 / 28.4mph	30.9mph at 3:37:13 30.8mph @ 3:37:13 (0.1s) 30.3mph @ 3:37:13 (1/2-s) 30.1mph @ 3:37:13 (1s) 29.5mph @ 3:37:14 (3s) 27.7mph @ 3:37:56 (60s) 27.2mph @ 3:38:00 (120s)	17.0mph at 3:37:01 18.4mph @ 3:37:34 (0.1s) 19.7mph @ 3:37:35 (1/2-s) 20.7mph @ 3:37:35 (1s) 22.7mph @ 3:37:35 (3s) 26.8mph @ 3:37:01 (60s) 25.8mph @ 3:37:01 (120s)	7406 / 27.6mph	31.5mph at 3:37:13 30.8mph @ 3:37:13 (1/2-s) 30.6mph @ 3:37:13 (1s) 30.1mph @ 3:37:14 (3s) 27.7mph @ 3:37:55 (60s) 27.3mph @ 3:38:00 (120s)	19.1mph at 3:37:34 19.9mph @ 3:37:35 (1/2-s) 20.2mph @ 3:37:35 (1s) 22.4mph @ 3:37:35 (3s) 26.9mph @ 3:37:01 (60s) 25.9mph @ 3:37:02 (120s)	15661 / 27.7mph
2022-04-18 10:37:04 PM EST to 2022-04-18 10:36:01 PM EST to 2022-04-18 10:37:01 PM EST (60s)	1017.71mb	4.79V	44.3°F 90%	53.6°F	ESE (116°)	31.5mph at 3:36:06 31.4mph @ 3:36:06 (0.1s) 31.3mph @ 3:36:06 (1/2-s) 31.0mph @ 3:36:06 (1s) 30.3mph @ 3:36:08 (3s) 27.5mph @ 3:37:00 (60s) 26.8mph @ 3:36:01 (120s)	21.3mph at 3:36:18 21.6mph @ 3:36:18 (1/2-s) 22.1mph @ 3:36:18 (1s) 22.9mph @ 3:36:19 (3s) 25.5mph @ 3:36:04 (60s) 26.1mph @ 3:36:30 (120s)	2155 / 27.5mph	31.3mph at 3:36:38 31.3mph @ 3:36:38 (0.1s) 31.1mph @ 3:36:38 (1/2-s) 30.8mph @ 3:36:38 (1s) 29.7mph @ 3:36:40 (3s) 26.8mph @ 3:37:00 (60s) 26.0mph @ 3:36:01 (120s)	18.8mph at 3:36:01 19.3mph @ 3:36:16 (0.1s) 20.1mph @ 3:36:17 (1/2-s) 20.8mph @ 3:36:17 (1s) 22.4mph @ 3:36:19 (3s) 24.7mph @ 3:36:04 (60s) 25.4mph @ 3:36:29 (120s)	7196 / 26.8mph	31.7mph at 3:36:06 31.4mph @ 3:36:06 (1/2-s) 30.8mph @ 3:36:38 (1s) 29.9mph @ 3:36:07 (3s) 26.9mph @ 3:37:00 (60s) 26.2mph @ 3:36:01 (120s)	19.4mph at 3:36:45 20.3mph @ 3:36:45 (1/2-s) 21.4mph @ 3:36:45 (1s) 22.4mph @ 3:36:19 (3s) 24.9mph @ 3:36:03 (60s) 25.5mph @ 3:36:29 (120s)	15225 / 26.9mph
2022-04-18 10:36:03 PM EST to 2022-04-18 10:35:01 PM EST to 2022-04-18 10:36:01 PM EST (60s)	1017.92mb	4.78V	44.3°F 90%	53.6°F	ESE (119°)	29.8mph at 3:35:27 29.6mph @ 3:35:27 (1/2-s) 29.3mph @ 3:35:28 (1s) 28.6mph @ 3:35:29 (3s) 28.0mph @ 3:35:01 (60s) 28.8mph @ 3:35:01 (120s)	22.1mph at 3:35:18 22.3mph @ 3:35:18 (1/2-s) 22.6mph @ 3:35:19 (1s) 23.6mph @ 3:35:54 (3s) 25.6mph @ 3:36:00 (60s) 26.8mph @ 3:36:00 (120s)	2000 / 25.6mph	29.1mph at 3:35:27 29.0mph @ 3:35:27 (0.1s) 28.8mph @ 3:35:27 (1/2-s) 28.4mph @ 3:35:28 (1s) 27.6mph @ 3:35:29 (3s) 27.2mph @ 3:35:01 (60s) 28.1mph @ 3:35:01 (120s)	19.8mph at 3:35:01 21.0mph @ 3:35:52 (0.1s) 21.1mph @ 3:35:52 (1/2-s) 21.6mph @ 3:35:53 (1s) 22.4mph @ 3:35:54 (3s) 24.8mph @ 3:36:00 (60s) 26.0mph @ 3:36:00 (120s)	6658 / 24.8mph	31.0mph at 3:35:27 30.3mph @ 3:35:27 (1/2-s) 29.5mph @ 3:35:28 (1s) 28.0mph @ 3:35:29 (3s) 27.3mph @ 3:35:01 (60s) 28.2mph @ 3:35:01 (120s)	20.6mph at 3:35:52 21.0mph @ 3:35:52 (1/2-s) 21.5mph @ 3:35:53 (1s) 22.3mph @ 3:35:54 (3s) 25.0mph @ 3:36:00 (60s) 26.2mph @ 3:36:00 (120s)	14137 / 25.0mph
2022-04-18 10:35:04 PM EST to 2022-04-18 10:34:01 PM EST to 2022-04-18 10:35:01 PM EST (60s)	1018.04mb	4.78V	44.2°F 90%	53.6°F	ESE (122°)	32.1mph at 3:34:03 32.1mph @ 3:34:03 (0.1s) 31.9mph @ 3:34:03 (1/2-s) 31.6mph @ 3:34:03 (1s) 31.2mph @ 3:34:04 (3s) 29.6mph @ 3:34:29 (60s) 29.2mph @ 3:34:34 (120s)	23.3mph at 3:34:35 23.6mph @ 3:34:35 (1/2-s) 23.7mph @ 3:34:35 (1s) 25.2mph @ 3:34:35 (3s) 28.0mph @ 3:35:00 (60s) 28.2mph @ 3:34:01 (120s)	2202 / 28.0mph	33.1mph at 3:34:24 33.0mph @ 3:34:24 (0.1s) 32.5mph @ 3:34:25 (1/2-s) 31.7mph @ 3:34:25 (1s) 30.8mph @ 3:34:04 (3s) 29.1mph @ 3:34:29 (60s) 28.6mph @ 3:34:34 (120s)	18.5mph at 3:34:01 19.7mph @ 3:34:34 (0.1s) 20.2mph @ 3:34:35 (1/2-s) 20.6mph @ 3:34:35 (1s) 23.5mph @ 3:34:35 (3s) 27.2mph @ 3:35:00 (60s) 27.7mph @ 3:34:01 (120s)	7318 / 27.3mph	33.5mph at 3:34:24 32.9mph @ 3:34:03 (1/2-s) 32.0mph @ 3:34:03 (1s) 31.2mph @ 3:34:04 (3s) 29.1mph @ 3:34:29 (60s) 28.6mph @ 3:34:33 (120s)	19.0mph at 3:34:34 19.6mph @ 3:34:34 (1/2-s) 20.5mph @ 3:34:35 (1s) 23.3mph @ 3:34:35 (3s) 27.3mph @ 3:35:00 (60s) 27.7mph @ 3:34:01 (120s)	15471 / 27.3mph
2022-04-18 10:34:04 PM EST to 2022-04-18 10:33:01 PM EST to 2022-04-18 10:34:01 PM EST (60s)	1017.96mb	4.79V	44.2°F 90%	53.6°F	ESE (122°)	33.1mph at 3:33:46 33.0mph @ 3:33:46 (0.1s) 32.7mph @ 3:33:46 (1/2-s) 32.5mph @ 3:33:46 (1s) 32.2mph @ 3:33:46 (3s) 29.6mph @ 3:33:51 (60s) 28.2mph @ 3:34:00 (120s)	25.8mph at 3:33:52 26.0mph @ 3:33:52 (1/2-s) 26.0mph @ 3:33:52 (1s) 26.9mph @ 3:33:53 (3s) 26.9mph @ 3:33:01 (60s) 26.0mph @ 3:33:01 (120s)	2319 / 29.5mph	32.5mph at 3:33:41 32.4mph @ 3:33:41 (0.1s) 32.3mph @ 3:33:41 (1/2-s) 32.1mph @ 3:33:41 (1s) 31.4mph @ 3:33:43 (3s) 29.0mph @ 3:33:51 (60s) 27.7mph @ 3:34:00 (120s)	18.9mph at 3:33:01 23.0mph @ 3:33:01 (0.1s) 23.4mph @ 3:33:01 (1/2-s) 24.8mph @ 3:33:01 (1s) 26.6mph @ 3:33:26 (3s) 26.4mph @ 3:33:01 (60s) 25.4mph @ 3:33:01 (120s)	7763 / 28.9mph	33.0mph at 3:33:46 32.5mph @ 3:33:46 (1/2-s) 32.0mph @ 3:33:41 (1s) 31.7mph @ 3:33:46 (3s) 29.1mph @ 3:33:51 (60s) 27.7mph @ 3:34:00 (120s)	22.1mph at 3:33:18 23.0mph @ 3:33:01 (1/2-s) 24.4mph @ 3:33:01 (1s) 26.4mph @ 3:33:57 (3s) 26.5mph @ 3:33:01 (60s) 25.4mph @ 3:33:01 (120s)	16413 / 29.0mph
2022-04-18 10:33:03 PM EST to 2022-04-18 10:32:01 PM EST to 2022-04-18 10:33:01 PM EST	1018.09mb	4.78V	44.3°F 90%	53.6°F	SE (124°)	31.8mph at 3:32:57 31.7mph @ 3:32:57 (0.1s) 31.7mph @ 3:32:58 (1/2-s) 31.5mph @ 3:32:58 (1s) 31.0mph @ 3:32:59 (3s) 26.9mph @ 3:33:00	21.5mph at 3:32:28 22.0mph @ 3:32:28 (1/2-s) 22.7mph @ 3:32:16 (1s) 23.0mph @ 3:32:16 (1s) 24.8mph @ 3:32:21 (60s) 25.5mph @ 3:32:15	2112 / 27.0mph	31.6mph at 3:32:57 31.6mph @ 3:32:57 (0.1s) 31.5mph @ 3:32:58 (1/2-s) 31.3mph @ 3:32:58 (1s) 30.5mph @ 3:32:58 (3s) 26.4mph @ 3:33:00	16.9mph at 3:32:01 18.2mph @ 3:32:46 (0.1s) 18.9mph @ 3:32:46 (1/2-s) 19.8mph @ 3:32:47 (1s) 22.9mph @ 3:32:15 (3s) 24.1mph @ 3:32:18	7105 / 26.5mph	32.3mph at 3:32:57 31.9mph @ 3:32:57 (1/2-s) 31.6mph @ 3:32:58 (1s) 30.8mph @ 3:32:58 (3s) 26.5mph @ 3:33:00 (60s) 25.4mph @ 3:33:00	19.6mph at 3:32:46 20.3mph @ 3:32:46 (1/2-s) 21.1mph @ 3:32:47 (1s) 22.7mph @ 3:32:15 (3s) 24.1mph @ 3:32:17 (60s) 24.8mph @ 3:32:04	14995 / 26.5mph

(60s)						(60s) 26.0mph @ 3:33:00 (120s)	(120s)		(60s) 25.4mph @ 3:33:00 (120s)	(60s) 24.8mph @ 3:32:04 (120s)	(120s)	(120s)		
2022-04-18 10:32:03 PM EST  2022-04-18 10:31:00 PM EST to 2022-04-18 10:32:00 PM EST (60s)	1018.26mb	4.79V	44.3°F 90%	53.6°F	ESE (121°)	27.9mph at 3:31:28 27.7mph @ 3:31:29 (½-s) 27.5mph @ 3:31:29 (1s) 27.1mph @ 3:31:23 (3s) 26.4mph @ 3:31:24 (60s) 26.0mph @ 3:31:00 (120s)	19.7mph at 3:31:37 20.0mph @ 3:31:38 (½-s) 20.5mph @ 3:31:38 (1s) 21.8mph @ 3:31:40 (3s) 25.1mph @ 3:31:59 (60s) 25.6mph @ 3:31:59 (120s)	1958 / 25.1mph	27.9mph at 3:31:28 27.8mph @ 3:31:28 (0.1s) 27.6mph @ 3:31:28 (½-s) 27.1mph @ 3:31:29 (1s) 26.6mph @ 3:31:23 (5s) 25.8mph @ 3:31:23 (60s) 25.3mph @ 3:31:00 (120s)	16.0mph at 3:31:37 16.1mph @ 3:31:37 (0.1s) 17.1mph @ 3:31:37 (½-s) 18.3mph @ 3:31:38 (1s) 20.2mph @ 3:31:40 (3s) 24.4mph @ 3:31:58 (60s) 24.8mph @ 3:31:59 (120s)	6541 / 24.4mph	28.5mph at 3:31:28 28.2mph @ 3:31:28 (½-s) 27.4mph @ 3:31:29 (1s) 26.7mph @ 3:31:23 (3s) 25.8mph @ 3:31:29 (60s) 25.3mph @ 3:31:00 (120s)	15.1mph at 3:31:37 15.9mph @ 3:31:37 (½-s) 17.3mph @ 3:31:38 (1s) 19.7mph @ 3:31:40 (3s) 24.3mph @ 3:31:59 (60s) 24.9mph @ 3:31:59 (120s)	13763 / 24.4mph
2022-04-18 10:31:03 PM EST  2022-04-18 10:30:00 PM EST to 2022-04-18 10:31:00 PM EST (60s)	1018.28mb	4.79V	44.2°F 90%	53.6°F	ESE (120°)	29.4mph at 3:30:42 29.0mph @ 3:30:42 (½-s) 28.9mph @ 3:30:42 (1s) 28.7mph @ 3:30:37 (3s) 26.5mph @ 3:30:48 (60s) 26.8mph @ 3:30:03 (120s)	21.1mph at 3:30:15 21.4mph @ 3:30:15 (½-s) 21.5mph @ 3:30:15 (1s) 22.2mph @ 3:30:16 (3s) 25.3mph @ 3:30:16 (60s) 26.0mph @ 3:30:59 (120s)	2043 / 26.1mph	29.0mph at 3:30:34 29.0mph @ 3:30:34 (0.1s) 28.7mph @ 3:30:34 (½-s) 28.5mph @ 3:30:35 (1s) 28.1mph @ 3:30:37 (3s) 25.8mph @ 3:30:48 (60s) 26.1mph @ 3:30:02 (120s)	15.0mph at 3:30:00 19.2mph @ 3:30:13 (0.1s) 20.3mph @ 3:30:15 (½-s) 20.4mph @ 3:30:15 (1s) 20.9mph @ 3:30:15 (3s) 24.5mph @ 3:30:15 (60s) 25.2mph @ 3:30:59 (120s)	6799 / 25.4mph	29.4mph at 3:30:34 29.0mph @ 3:30:34 (½-s) 28.6mph @ 3:30:42 (1s) 28.0mph @ 3:30:44 (3s) 25.8mph @ 3:30:47 (60s) 26.2mph @ 3:30:02 (120s)	19.1mph at 3:30:15 19.7mph @ 3:30:15 (½-s) 20.0mph @ 3:30:15 (1s) 20.8mph @ 3:30:15 (3s) 24.5mph @ 3:30:15 (60s) 25.3mph @ 3:30:59 (120s)	14363 / 25.4mph
2022-04-18 10:30:03 PM EST  2022-04-18 10:29:00 PM EST to 2022-04-18 10:30:00 PM EST (60s)	1018.28mb	4.79V	44.2°F 90%	53.6°F	ESE (122°)	31.1mph at 3:29:03 31.0mph @ 3:29:05 (0.1s) 30.9mph @ 3:29:05 (½-s) 30.8mph @ 3:29:04 (1s) 30.4mph @ 3:29:06 (3s) 28.2mph @ 3:29:13 (60s) 27.7mph @ 3:29:08 (120s)	21.0mph at 3:29:17 21.4mph @ 3:29:17 (½-s) 21.7mph @ 3:29:17 (1s) 22.3mph @ 3:29:46 (3s) 25.9mph @ 3:29:59 (60s) 26.6mph @ 3:29:52 (120s)	2027 / 25.9mph	31.2mph at 3:29:03 31.1mph @ 3:29:03 (0.1s) 30.8mph @ 3:29:05 (½-s) 30.6mph @ 3:29:06 (1s) 30.1mph @ 3:29:06 (3s) 27.5mph @ 3:29:13 (60s) 27.1mph @ 3:29:07 (120s)	15.5mph at 3:29:00 17.2mph @ 3:29:45 (0.1s) 18.6mph @ 3:29:45 (½-s) 19.4mph @ 3:29:45 (1s) 21.1mph @ 3:29:47 (3s) 25.1mph @ 3:29:59 (60s) 26.1mph @ 3:29:52 (120s)	6755 / 25.2mph	32.0mph at 3:29:05 31.5mph @ 3:29:05 (½-s) 31.1mph @ 3:29:05 (1s) 30.3mph @ 3:29:06 (3s) 27.7mph @ 3:29:13 (60s) 27.1mph @ 3:29:08 (120s)	18.0mph at 3:29:45 18.6mph @ 3:29:45 (½-s) 19.4mph @ 3:29:45 (1s) 21.0mph @ 3:29:46 (3s) 25.1mph @ 3:29:57 (60s) 26.1mph @ 3:29:52 (120s)	14229 / 25.2mph
2022-04-18 10:29:03 PM EST  2022-04-18 10:28:00 PM EST to 2022-04-18 10:29:00 PM EST (60s)	1018.34mb	4.79V	44.2°F 90%	53.6°F	ESE (121°)	32.3mph at 3:28:38 32.1mph @ 3:28:38 (0.1s) 31.8mph @ 3:28:39 (½-s) 31.3mph @ 3:28:39 (1s) 31.1mph @ 3:28:41 (3s) 27.8mph @ 3:28:58 (60s) 27.7mph @ 3:28:46 (120s)	21.6mph at 3:28:13 22.1mph @ 3:28:13 (½-s) 22.5mph @ 3:28:13 (1s) 23.9mph @ 3:28:14 (3s) 26.8mph @ 3:28:34 (60s) 27.2mph @ 3:28:32 (120s)	2177 / 27.7mph	32.7mph at 3:28:38 32.5mph @ 3:28:38 (0.1s) 31.8mph @ 3:28:38 (½-s) 31.2mph @ 3:28:38 (1s) 30.5mph @ 3:28:41 (3s) 27.1mph @ 3:28:57 (60s) 27.0mph @ 3:28:46 (120s)	19.0mph at 3:28:31 19.2mph @ 3:28:31 (0.1s) 20.0mph @ 3:28:12 (½-s) 20.9mph @ 3:28:13 (1s) 22.7mph @ 3:28:13 (3s) 26.1mph @ 3:28:33 (60s) 26.5mph @ 3:28:31 (120s)	7262 / 27.1mph	34.3mph at 3:28:38 32.8mph @ 3:28:38 (½-s) 31.8mph @ 3:28:38 (1s) 31.0mph @ 3:28:41 (3s) 27.2mph @ 3:28:57 (60s) 27.1mph @ 3:28:46 (120s)	18.3mph at 3:28:12 18.9mph @ 3:28:12 (½-s) 20.0mph @ 3:28:13 (1s) 22.4mph @ 3:28:13 (3s) 26.1mph @ 3:28:33 (60s) 26.5mph @ 3:28:31 (120s)	15372 / 27.2mph
2022-04-18 10:28:04 PM EST  2022-04-18 10:27:00 PM EST to 2022-04-18 10:28:00 PM EST (60s)	1018.42mb	4.78V	44.2°F 90%	53.6°F	SE (126°)	30.5mph at 3:27:10 30.4mph @ 3:27:10 (0.1s) 30.3mph @ 3:27:29 (½-s) 30.2mph @ 3:27:29 (1s) 29.4mph @ 3:27:31 (3s) 27.9mph @ 3:27:42 (60s) 27.3mph @ 3:27:59 (120s)	20.0mph at 3:27:43 20.3mph @ 3:27:43 (½-s) 21.0mph @ 3:27:44 (1s) 23.5mph @ 3:27:45 (3s) 27.2mph @ 3:27:00 (60s) 26.9mph @ 3:27:13 (120s)	2154 / 27.5mph	31.1mph at 3:27:10 31.0mph @ 3:27:10 (0.1s) 30.4mph @ 3:27:10 (½-s) 30.0mph @ 3:27:10 (1s) 29.4mph @ 3:27:10 (3s) 27.4mph @ 3:27:41 (60s) 26.7mph @ 3:27:59 (120s)	14.9mph at 3:27:43 15.0mph @ 3:27:43 (0.1s) 15.8mph @ 3:27:43 (½-s) 16.6mph @ 3:27:43 (1s) 21.4mph @ 3:27:45 (3s) 26.6mph @ 3:27:00 (60s) 26.3mph @ 3:27:13 (120s)	7198 / 26.8mph	31.3mph at 3:27:28 30.7mph @ 3:27:29 (½-s) 30.2mph @ 3:27:29 (1s) 29.4mph @ 3:27:10 (3s) 27.4mph @ 3:27:41 (60s) 26.7mph @ 3:27:59 (120s)	16.2mph at 3:27:43 16.4mph @ 3:27:43 (½-s) 17.1mph @ 3:27:43 (1s) 21.8mph @ 3:27:45 (3s) 26.6mph @ 3:27:00 (60s) 26.3mph @ 3:27:12 (120s)	15160 / 26.8mph
2022-04-18 10:27:04 PM EST  2022-04-18 10:26:00 PM EST to 2022-04-18 10:27:00 PM EST (60s)	1018.45mb	4.80V	44.2°F 90%	53.6°F	SE (126°)	31.9mph at 3:26:51 31.9mph @ 3:26:51 (0.1s) 31.7mph @ 3:26:51 (½-s) 31.1mph @ 3:26:51 (1s) 29.9mph @ 3:26:53 (3s) 27.2mph @ 3:26:59 (60s) 27.7mph @ 3:26:00 (120s)	20.5mph at 3:26:40 21.1mph @ 3:26:41 (½-s) 21.9mph @ 3:26:41 (1s) 23.9mph @ 3:26:41 (3s) 26.4mph @ 3:26:42 (60s) 26.8mph @ 3:26:50 (120s)	2132 / 27.2mph	33.2mph at 3:26:51 32.9mph @ 3:26:51 (0.1s) 31.9mph @ 3:26:51 (½-s) 31.2mph @ 3:26:51 (1s) 29.6mph @ 3:26:53 (3s) 26.6mph @ 3:27:00 (60s) 27.1mph @ 3:26:00 (120s)	17.5mph at 3:26:00 17.8mph @ 3:26:40 (0.1s) 19.3mph @ 3:26:40 (½-s) 21.1mph @ 3:26:41 (1s) 23.3mph @ 3:26:41 (3s) 25.7mph @ 3:26:41 (60s) 26.2mph @ 3:26:50 (120s)	7155 / 26.7mph	33.8mph at 3:26:51 32.4mph @ 3:26:51 (½-s) 31.5mph @ 3:26:51 (1s) 29.5mph @ 3:26:53 (3s) 26.7mph @ 3:26:59 (60s) 27.1mph @ 3:26:00 (120s)	19.3mph at 3:26:40 20.3mph @ 3:26:40 (½-s) 21.9mph @ 3:26:41 (1s) 23.3mph @ 3:26:37 (3s) 25.8mph @ 3:26:38 (60s) 26.2mph @ 3:26:50 (120s)	15086 / 26.7mph

2022-04-18 10:26:03 PM EST  <b>2022-04-18 10:25:00 PM EST to 2022-04-18 10:26:00 PM EST (60s)</b>	1018.50mb	4.79V	44.2°F 90%	53.6°F	<b>SE (124°)</b>	<b>31.3mph</b> at 3:25:16 <b>31.2mph</b> @ 3:25:16 (0.1s) <b>30.9mph</b> @ 3:25:17 (7s) <b>30.6mph</b> @ 3:25:17 (1s) <b>30.1mph</b> @ 3:25:13 (5s) <b>28.8mph</b> @ 3:25:13 (60s) <b>27.8mph</b> @ 3:25:55 (120s)	<b>19.2mph</b> at 3:25:14 <b>19.5mph</b> @ 3:25:14 (5s) <b>20.5mph</b> @ 3:25:14 (1s) <b>24.1mph</b> @ 3:25:45 (3s) <b>26.8mph</b> @ 3:25:59 (60s) <b>27.4mph</b> @ 3:25:00 (120s)	2104 / 26.9mph	<b>31.2mph</b> at 3:25:12 <b>31.2mph</b> @ 3:25:12 (0.1s) <b>31.1mph</b> @ 3:25:12 (7s) <b>30.5mph</b> @ 3:25:12 (1s) <b>29.8mph</b> @ 3:25:12 (5s) <b>28.2mph</b> @ 3:25:12 (60s) <b>27.2mph</b> @ 3:25:55 (120s)	<b>15.3mph</b> at 3:25:13 <b>15.6mph</b> @ 3:25:13 (0.1s) <b>16.6mph</b> @ 3:25:14 (7s) <b>17.8mph</b> @ 3:25:14 (1s) <b>22.7mph</b> @ 3:25:45 (3s) <b>26.1mph</b> @ 3:25:59 (60s) <b>26.8mph</b> @ 3:25:01 (120s)	7030 / 26.2mph	<b>31.4mph</b> at 3:25:29 <b>30.9mph</b> @ 3:25:16 (5s) <b>30.4mph</b> @ 3:25:16 (1s) <b>29.6mph</b> @ 3:25:12 (5s) <b>28.2mph</b> @ 3:25:13 (60s) <b>27.2mph</b> @ 3:25:54 (120s)	<b>17.3mph</b> at 3:25:14 <b>17.7mph</b> @ 3:25:14 (5s) <b>18.3mph</b> @ 3:25:14 (1s) <b>22.8mph</b> @ 3:25:15 (3s) <b>26.2mph</b> @ 3:25:59 (60s) <b>26.6mph</b> @ 3:25:00 (120s)	14821 / 26.2mph
2022-04-18 10:25:03 PM EST  <b>2022-04-18 10:24:00 PM EST to 2022-04-18 10:25:00 PM EST (60s)</b>	1018.54mb	4.78V	44.2°F 90%	53.6°F	<b>SE (124°)</b>	<b>32.6mph</b> at 3:24:32 <b>32.5mph</b> @ 3:24:32 (0.1s) <b>32.3mph</b> @ 3:24:33 (7s) <b>32.1mph</b> @ 3:24:33 (1s) <b>31.5mph</b> @ 3:24:34 (3s) <b>28.6mph</b> @ 3:24:55 (60s) <b>27.4mph</b> @ 3:24:59 (120s)	<b>24.4mph</b> at 3:24:04 <b>24.7mph</b> @ 3:24:04 (7s) <b>25.1mph</b> @ 3:24:05 (1s) <b>25.9mph</b> @ 3:24:05 (3s) <b>26.2mph</b> @ 3:24:00 (60s) <b>26.0mph</b> @ 3:24:00 (120s)	2244 / 28.6mph	<b>32.4mph</b> at 3:24:15 <b>32.3mph</b> @ 3:24:32 (0.1s) <b>32.0mph</b> @ 3:24:32 (7s) <b>31.7mph</b> @ 3:24:33 (1s) <b>30.8mph</b> @ 3:24:34 (3s) <b>28.1mph</b> @ 3:24:55 (60s) <b>26.8mph</b> @ 3:24:59 (120s)	<b>17.1mph</b> at 3:24:00 <b>22.7mph</b> @ 3:24:04 (0.1s) <b>23.3mph</b> @ 3:24:04 (7s) <b>23.8mph</b> @ 3:24:04 (1s) <b>25.1mph</b> @ 3:24:05 (3s) <b>25.6mph</b> @ 3:24:00 (60s) <b>25.3mph</b> @ 3:24:00 (120s)	7509 / 28.0mph	<b>33.0mph</b> at 3:24:30 <b>32.8mph</b> @ 3:24:30 (7s) <b>31.9mph</b> @ 3:24:30 (1s) <b>31.0mph</b> @ 3:24:34 (3s) <b>28.1mph</b> @ 3:24:55 (60s) <b>26.8mph</b> @ 3:24:59 (120s)	<b>22.1mph</b> at 3:24:04 <b>22.8mph</b> @ 3:24:04 (7s) <b>23.7mph</b> @ 3:24:04 (1s) <b>25.0mph</b> @ 3:24:05 (3s) <b>25.7mph</b> @ 3:24:00 (60s) <b>25.4mph</b> @ 3:24:00 (120s)	15824 / 28.0mph
2022-04-18 10:24:04 PM EST  <b>2022-04-18 10:23:00 PM EST to 2022-04-18 10:24:00 PM EST (60s)</b>	1018.58mb	4.77V	44.2°F 91%	53.6°F	<b>ESE (123°)</b>	<b>30.1mph</b> at 3:23:25 <b>29.7mph</b> @ 3:23:26 (7s) <b>29.5mph</b> @ 3:23:26 (1s) <b>28.6mph</b> @ 3:23:28 (3s) <b>26.5mph</b> @ 3:23:30 (60s) <b>26.0mph</b> @ 3:23:59 (120s)	<b>22.7mph</b> at 3:23:51 <b>22.8mph</b> @ 3:23:51 (1s) <b>22.9mph</b> @ 3:23:51 (3s) <b>23.5mph</b> @ 3:23:52 (5s) <b>25.7mph</b> @ 3:23:00 (60s) <b>25.5mph</b> @ 3:23:25 (120s)	2055 / 26.3mph	<b>30.9mph</b> at 3:23:25 <b>30.8mph</b> @ 3:23:25 (0.1s) <b>30.2mph</b> @ 3:23:25 (7s) <b>29.4mph</b> @ 3:23:26 (1s) <b>28.1mph</b> @ 3:23:59 (3s) <b>25.8mph</b> @ 3:23:38 (60s) <b>25.3mph</b> @ 3:23:59 (120s)	<b>19.1mph</b> at 3:23:24 <b>19.3mph</b> @ 3:23:24 (0.1s) <b>20.4mph</b> @ 3:23:50 (7s) <b>21.0mph</b> @ 3:23:50 (1s) <b>22.3mph</b> @ 3:23:52 (3s) <b>25.0mph</b> @ 3:23:00 (60s) <b>24.7mph</b> @ 3:23:25 (120s)	6878 / 25.7mph	<b>32.1mph</b> at 3:23:25 <b>30.7mph</b> @ 3:23:25 (7s) <b>29.7mph</b> @ 3:23:26 (1s) <b>28.2mph</b> @ 3:23:27 (3s) <b>25.8mph</b> @ 3:23:30 (60s) <b>25.4mph</b> @ 3:23:59 (120s)	<b>20.5mph</b> at 3:23:50 <b>20.7mph</b> @ 3:23:50 (7s) <b>21.0mph</b> @ 3:23:50 (1s) <b>22.5mph</b> @ 3:23:52 (3s) <b>25.0mph</b> @ 3:23:00 (60s) <b>24.7mph</b> @ 3:23:25 (120s)	14534 / 25.7mph
2022-04-18 10:23:03 PM EST  <b>2022-04-18 10:22:00 PM EST to 2022-04-18 10:23:00 PM EST (60s)</b>	1018.63mb	4.77V	44.2°F 91%	53.6°F	<b>ESE (122°)</b>	<b>29.0mph</b> at 3:22:20 <b>28.9mph</b> @ 3:22:20 (7s) <b>28.8mph</b> @ 3:22:21 (1s) <b>28.0mph</b> @ 3:22:21 (3s) <b>26.1mph</b> @ 3:22:00 (60s) <b>26.6mph</b> @ 3:22:00 (120s)	<b>21.7mph</b> at 3:22:04 <b>21.9mph</b> @ 3:22:04 (7s) <b>21.9mph</b> @ 3:22:05 (1s) <b>22.1mph</b> @ 3:22:06 (3s) <b>24.7mph</b> @ 3:22:29 (60s) <b>25.9mph</b> @ 3:23:00 (120s)	2010 / 25.7mph	<b>28.4mph</b> at 3:22:42 <b>28.4mph</b> @ 3:22:42 (0.1s) <b>28.1mph</b> @ 3:22:39 (7s) <b>27.8mph</b> @ 3:22:21 (1s) <b>27.1mph</b> @ 3:22:21 (3s) <b>25.1mph</b> @ 3:22:00 (60s) <b>25.8mph</b> @ 3:22:00 (120s)	<b>15.7mph</b> at 3:22:00 <b>18.8mph</b> @ 3:22:00 (0.1s) <b>20.3mph</b> @ 3:22:12 (7s) <b>20.4mph</b> @ 3:22:05 (1s) <b>21.2mph</b> @ 3:22:06 (3s) <b>23.8mph</b> @ 3:22:26 (60s) <b>25.1mph</b> @ 3:22:59 (120s)	6703 / 25.0mph	<b>28.8mph</b> at 3:22:18 <b>28.6mph</b> @ 3:22:20 (7s) <b>28.4mph</b> @ 3:22:21 (1s) <b>27.7mph</b> @ 3:22:21 (3s) <b>25.2mph</b> @ 3:22:00 (60s) <b>25.9mph</b> @ 3:22:00 (120s)	<b>20.1mph</b> at 3:22:04 <b>20.2mph</b> @ 3:22:05 (7s) <b>20.5mph</b> @ 3:22:05 (1s) <b>21.3mph</b> @ 3:22:06 (3s) <b>23.9mph</b> @ 3:22:26 (60s) <b>25.1mph</b> @ 3:22:59 (120s)	14159 / 25.1mph
2022-04-18 10:22:03 PM EST  <b>2022-04-18 10:21:00 PM EST to 2022-04-18 10:22:00 PM EST (60s)</b>	1018.71mb	4.81V	44.2°F 91%	53.6°F	<b>ESE (118°)</b>	<b>30.4mph</b> at 3:21:11 <b>30.2mph</b> @ 3:21:11 (7s) <b>30.0mph</b> @ 3:21:11 (1s) <b>29.5mph</b> @ 3:21:13 (3s) <b>27.4mph</b> @ 3:21:29 (60s) <b>27.0mph</b> @ 3:21:27 (120s)	<b>20.2mph</b> at 3:21:39 <b>20.4mph</b> @ 3:21:39 (7s) <b>20.6mph</b> @ 3:21:40 (1s) <b>21.6mph</b> @ 3:21:41 (3s) <b>26.1mph</b> @ 3:21:59 (60s) <b>26.1mph</b> @ 3:21:00 (120s)	2039 / 26.1mph	<b>29.7mph</b> at 3:21:08 <b>29.6mph</b> @ 3:21:08 (0.1s) <b>29.4mph</b> @ 3:21:19 (7s) <b>29.3mph</b> @ 3:21:19 (1s) <b>28.7mph</b> @ 3:21:21 (3s) <b>26.7mph</b> @ 3:21:26 (60s) <b>26.2mph</b> @ 3:21:28 (120s)	<b>16.1mph</b> at 3:21:00 <b>16.5mph</b> @ 3:21:38 (0.1s) <b>17.1mph</b> @ 3:21:39 (7s) <b>17.7mph</b> @ 3:21:39 (1s) <b>20.0mph</b> @ 3:21:41 (3s) <b>25.1mph</b> @ 3:21:59 (60s) <b>25.3mph</b> @ 3:21:00 (120s)	6742 / 25.2mph	<b>30.2mph</b> at 3:21:11 <b>30.0mph</b> @ 3:21:11 (7s) <b>29.8mph</b> @ 3:21:19 (1s) <b>29.0mph</b> @ 3:21:21 (3s) <b>26.8mph</b> @ 3:21:26 (60s) <b>26.4mph</b> @ 3:21:26 (120s)	<b>16.2mph</b> at 3:21:38 <b>16.6mph</b> @ 3:21:39 (7s) <b>17.4mph</b> @ 3:21:39 (1s) <b>20.1mph</b> @ 3:21:40 (3s) <b>25.2mph</b> @ 3:21:59 (60s) <b>25.5mph</b> @ 3:21:00 (120s)	14262 / 25.2mph
2022-04-18 10:21:04 PM EST  <b>2022-04-18 10:20:00 PM EST to 2022-04-18 10:21:00 PM EST (60s)</b>	1018.64mb	4.79V	44.2°F 91%	53.6°F	<b>ESE (120°)</b>	<b>30.6mph</b> at 3:20:59 <b>30.5mph</b> @ 3:20:59 (0.1s) <b>30.8mph</b> @ 3:20:00 (7s) <b>30.6mph</b> @ 3:20:00 (1s) <b>30.3mph</b> @ 3:20:00 (3s) <b>27.3mph</b> @ 3:20:56 (60s) <b>26.1mph</b> @ 3:20:59 (120s)	<b>23.9mph</b> at 3:20:43 <b>24.1mph</b> @ 3:20:44 (7s) <b>24.2mph</b> @ 3:20:44 (1s) <b>25.1mph</b> @ 3:20:29 (3s) <b>25.0mph</b> @ 3:20:00 (60s) <b>24.8mph</b> @ 3:20:00 (120s)	2127 / 27.1mph	<b>30.1mph</b> at 3:20:58 <b>30.1mph</b> @ 3:20:58 (0.1s) <b>29.8mph</b> @ 3:20:59 (7s) <b>30.2mph</b> @ 3:20:00 (1s) <b>29.8mph</b> @ 3:20:00 (3s) <b>26.6mph</b> @ 3:20:55 (60s) <b>25.3mph</b> @ 3:20:59 (120s)	<b>21.2mph</b> at 3:20:00 <b>22.8mph</b> @ 3:20:43 (0.1s) <b>22.8mph</b> @ 3:20:43 (7s) <b>23.1mph</b> @ 3:20:44 (1s) <b>24.3mph</b> @ 3:20:45 (3s) <b>24.3mph</b> @ 3:20:00 (60s) <b>24.0mph</b> @ 3:20:00 (120s)	7085 / 26.4mph	<b>30.6mph</b> at 3:20:59 <b>30.1mph</b> @ 3:20:59 (7s) <b>29.7mph</b> @ 3:20:00 (1s) <b>29.7mph</b> @ 3:20:00 (3s) <b>26.7mph</b> @ 3:20:55 (60s) <b>25.5mph</b> @ 3:20:59 (120s)	<b>21.6mph</b> at 3:20:43 <b>21.8mph</b> @ 3:20:43 (7s) <b>22.2mph</b> @ 3:20:44 (1s) <b>24.0mph</b> @ 3:20:45 (3s) <b>24.4mph</b> @ 3:20:00 (60s) <b>24.2mph</b> @ 3:20:00 (120s)	14991 / 26.5mph
2022-04-18 10:20:03 PM EST  <b>2022-04-18 10:19:00 PM EST to 2022-04-18 10:20:00 PM EST (60s)</b>	1018.53mb	4.81V	44.2°F 91%	53.6°F	<b>ESE (123°)</b>	<b>31.2mph</b> at 3:19:59 <b>31.1mph</b> @ 3:19:59 (0.1s) <b>30.9mph</b> @ 3:19:59	<b>20.9mph</b> at 3:19:15 <b>21.2mph</b> @ 3:19:15 (7s) <b>21.6mph</b> @ 3:19:16	1952 / 25.0mph	<b>31.3mph</b> at 3:19:59 <b>31.2mph</b> @ 3:19:59 (0.1s) <b>31.0mph</b> @ 3:19:59	<b>15.4mph</b> at 3:19:03 <b>15.4mph</b> @ 3:19:03 (0.1s) <b>16.7mph</b> @ 3:19:03	6514 / 24.3mph	<b>31.4mph</b> at 3:19:59 <b>30.9mph</b> @ 3:19:59 (7s) <b>30.4mph</b> @ 3:19:59	<b>18.5mph</b> at 3:19:01 <b>18.7mph</b> @ 3:19:01 (7s) <b>19.2mph</b> @ 3:19:01	13803 / 24.4mph

2022-04-18 10:19:00 PM EST to 2022-04-18 10:20:00 PM EST (60s)						(½-s) 30.5mph @ 3:19:59 (1s) 30.2mph @ 3:19:59 (3s) 25.0mph @ 3:19:59 (60s) 25.8mph @ 3:19:00 (120s)	(1s) 22.1mph @ 3:19:04 (5s) 24.1mph @ 3:19:28 (60s) 24.7mph @ 3:19:55 (120s)		(½-s) 30.5mph @ 3:19:59 (1s) 29.8mph @ 3:19:59 (3s) 24.3mph @ 3:19:59 (60s) 25.1mph @ 3:19:00 (120s)	(½-s) 18.1mph @ 3:19:03 (1s) 20.2mph @ 3:19:03 (3s) 23.1mph @ 3:19:24 (60s) 23.9mph @ 3:19:55 (120s)		(1s) 29.8mph @ 3:19:59 (5s) 24.4mph @ 3:19:59 (60s) 25.2mph @ 3:19:00 (120s)	(1s) 20.3mph @ 3:19:03 (5s) 23.3mph @ 3:19:25 (60s) 24.1mph @ 3:19:54 (120s)	
2022-04-18 10:19:03 PM EST  2022-04-18 10:18:00 PM EST to 2022-04-18 10:19:00 PM EST (60s)	1018.78mb	4.76V	44.2°F 91%	53.6°F	ESE (118°)	28.7mph at 3:18:23 28.5mph @ 3:18:23 (½-s) 28.3mph @ 3:18:23 (1s) 27.6mph @ 3:18:23 (3s) 27.1mph @ 3:18:06 (60s) 26.8mph @ 3:18:01 (120s)	21.1mph at 3:18:11 21.3mph @ 3:18:11 (½-s) 21.7mph @ 3:18:11 (1s) 22.5mph @ 3:18:13 (3s) 24.6mph @ 3:18:59 (60s) 25.0mph @ 3:18:58 (120s)	1920 / 24.7mph	28.4mph at 3:18:22 28.4mph @ 3:18:23 (½-s) 28.2mph @ 3:18:23 (1s) 27.9mph @ 3:18:23 (3s) 27.2mph @ 3:18:23 (5s) 26.5mph @ 3:18:05 (60s) 26.1mph @ 3:18:00 (120s)	18.1mph at 3:18:10 18.1mph @ 3:18:10 (½-s) 18.6mph @ 3:18:10 (1s) 19.5mph @ 3:18:11 (3s) 21.4mph @ 3:18:11 (5s) 23.8mph @ 3:18:59 (60s) 25.0mph @ 3:18:57 (120s)	6385 / 23.8mph	29.2mph at 3:18:22 28.8mph @ 3:18:22 (½-s) 28.3mph @ 3:18:23 (1s) 27.7mph @ 3:18:23 (3s) 26.5mph @ 3:18:05 (60s) 26.1mph @ 3:18:01 (120s)	17.2mph at 3:18:10 17.9mph @ 3:18:10 (½-s) 18.8mph @ 3:18:11 (1s) 21.2mph @ 3:18:11 (3s) 23.9mph @ 3:18:59 (60s) 25.1mph @ 3:18:58 (120s)	13505 / 23.9mph
2022-04-18 10:18:03 PM EST  2022-04-18 10:17:00 PM EST to 2022-04-18 10:18:00 PM EST (60s)	1018.73mb	4.78V	44.2°F 91%	53.6°F	SE (124°)	30.8mph at 3:17:41 30.7mph @ 3:17:41 (½-s) 30.6mph @ 3:17:41 (1s) 30.4mph @ 3:17:42 (3s) 29.8mph @ 3:17:42 (5s) 27.0mph @ 3:17:59 (60s) 26.8mph @ 3:17:59 (120s)	22.0mph at 3:17:03 22.2mph @ 3:17:03 (½-s) 22.4mph @ 3:17:03 (1s) 23.1mph @ 3:17:00 (3s) 25.9mph @ 3:17:14 (60s) 25.9mph @ 3:17:14 (120s)	2113 / 27.0mph	30.3mph at 3:17:41 30.3mph @ 3:17:41 (½-s) 30.1mph @ 3:17:41 (1s) 29.1mph @ 3:17:42 (3s) 26.4mph @ 3:17:59 (60s) 26.1mph @ 3:17:58 (120s)	18.7mph at 3:17:00 20.0mph @ 3:17:03 (½-s) 20.4mph @ 3:17:03 (1s) 20.7mph @ 3:17:03 (3s) 21.6mph @ 3:17:00 (5s) 25.1mph @ 3:17:14 (60s) 25.1mph @ 3:17:14 (120s)	7071 / 26.4mph	30.8mph at 3:17:20 30.3mph @ 3:17:40 (½-s) 30.0mph @ 3:17:41 (1s) 29.1mph @ 3:17:43 (3s) 26.4mph @ 3:17:59 (60s) 26.1mph @ 3:17:58 (120s)	20.0mph at 3:17:27 20.4mph @ 3:17:03 (½-s) 20.6mph @ 3:17:03 (1s) 21.9mph @ 3:17:00 (3s) 25.2mph @ 3:17:13 (60s) 25.1mph @ 3:17:14 (120s)	14935 / 26.4mph
2022-04-18 10:17:03 PM EST  2022-04-18 10:16:00 PM EST to 2022-04-18 10:17:00 PM EST (60s)	1018.65mb	4.76V	44.2°F 91%	53.6°F	ESE (122°)	30.5mph at 3:16:21 30.2mph @ 3:16:21 (½-s) 29.9mph @ 3:16:21 (1s) 29.6mph @ 3:16:09 (3s) 26.8mph @ 3:16:44 (60s) 26.3mph @ 3:16:29 (120s)	22.0mph at 3:16:58 22.1mph @ 3:16:58 (½-s) 22.4mph @ 3:16:59 (1s) 23.1mph @ 3:16:59 (3s) 25.5mph @ 3:16:01 (60s) 26.0mph @ 3:16:59 (120s)	2084 / 26.6mph	30.9mph at 3:16:02 30.7mph @ 3:16:02 (½-s) 30.1mph @ 3:16:21 (½-s) 29.6mph @ 3:16:02 (1s) 29.0mph @ 3:16:07 (3s) 26.2mph @ 3:16:44 (60s) 25.7mph @ 3:16:29 (120s)	19.1mph at 3:16:58 19.1mph @ 3:16:58 (½-s) 19.3mph @ 3:16:58 (1s) 19.8mph @ 3:16:58 (3s) 21.5mph @ 3:16:59 (5s) 24.8mph @ 3:16:01 (60s) 25.3mph @ 3:16:59 (120s)	6928 / 25.8mph	30.7mph at 3:16:21 30.3mph @ 3:16:21 (½-s) 29.7mph @ 3:16:07 (1s) 29.2mph @ 3:16:08 (3s) 26.1mph @ 3:16:44 (60s) 25.7mph @ 3:16:29 (120s)	18.2mph at 3:16:58 18.6mph @ 3:16:58 (½-s) 19.4mph @ 3:16:58 (1s) 21.7mph @ 3:16:59 (3s) 24.8mph @ 3:16:01 (60s) 25.3mph @ 3:16:59 (120s)	14606 / 25.8mph
2022-04-18 10:16:03 PM EST  2022-04-18 10:15:00 PM EST to 2022-04-18 10:16:00 PM EST (60s)	1018.67mb	4.76V	44.2°F 91%	53.6°F	SE (126°)	29.5mph at 3:15:05 29.4mph @ 3:15:05 (½-s) 29.2mph @ 3:15:05 (1s) 28.5mph @ 3:15:06 (3s) 26.8mph @ 3:15:09 (60s) 26.1mph @ 3:15:53 (120s)	20.5mph at 3:15:23 20.9mph @ 3:15:23 (½-s) 21.5mph @ 3:15:23 (1s) 21.9mph @ 3:15:23 (3s) 25.5mph @ 3:15:55 (60s) 25.4mph @ 3:15:00 (120s)	1992 / 25.5mph	29.1mph at 3:15:59 29.0mph @ 3:15:59 (½-s) 28.8mph @ 3:15:05 (1s) 28.7mph @ 3:15:05 (3s) 28.0mph @ 3:15:06 (5s) 26.2mph @ 3:15:15 (60s) 25.5mph @ 3:15:54 (120s)	20.1mph at 3:15:24 20.1mph @ 3:15:24 (½-s) 20.3mph @ 3:15:21 (½-s) 20.4mph @ 3:15:21 (1s) 21.0mph @ 3:15:23 (3s) 24.8mph @ 3:15:55 (60s) 24.8mph @ 3:15:00 (120s)	6675 / 24.9mph	29.6mph at 3:15:05 29.5mph @ 3:15:05 (½-s) 29.2mph @ 3:15:05 (1s) 28.2mph @ 3:15:06 (3s) 26.3mph @ 3:15:15 (60s) 25.6mph @ 3:15:51 (120s)	18.6mph at 3:15:23 18.9mph @ 3:15:23 (½-s) 20.1mph @ 3:15:23 (1s) 20.9mph @ 3:15:23 (3s) 24.8mph @ 3:15:55 (60s) 24.9mph @ 3:15:00 (120s)	14056 / 24.9mph
2022-04-18 10:15:03 PM EST  2022-04-18 10:14:00 PM EST to 2022-04-18 10:15:00 PM EST (60s)	1018.72mb	4.78V	44.2°F 91%	53.6°F	SE (124°)	29.0mph at 3:14:11 28.7mph @ 3:14:11 (½-s) 28.5mph @ 3:14:12 (1s) 28.2mph @ 3:14:13 (3s) 26.8mph @ 3:14:55 (60s) 25.5mph @ 3:14:53 (120s)	22.5mph at 3:14:58 23.1mph @ 3:14:58 (½-s) 23.9mph @ 3:14:59 (1s) 24.8mph @ 3:14:59 (3s) 24.2mph @ 3:14:00 (60s) 25.0mph @ 3:14:00 (120s)	2090 / 26.7mph	28.8mph at 3:14:41 28.7mph @ 3:14:41 (½-s) 28.3mph @ 3:14:11 (½-s) 28.1mph @ 3:14:11 (1s) 27.8mph @ 3:14:12 (3s) 26.1mph @ 3:14:55 (60s) 24.8mph @ 3:14:53 (120s)	20.2mph at 3:14:00 22.0mph @ 3:14:56 (½-s) 22.9mph @ 3:14:56 (1s) 23.4mph @ 3:14:54 (3s) 24.1mph @ 3:14:58 (5s) 23.5mph @ 3:14:00 (60s) 24.3mph @ 3:14:00 (120s)	6996 / 26.1mph	29.4mph at 3:14:01 28.6mph @ 3:14:01 (½-s) 28.1mph @ 3:14:11 (1s) 27.7mph @ 3:14:12 (3s) 26.2mph @ 3:14:54 (60s) 24.9mph @ 3:14:52 (120s)	21.6mph at 3:14:53 21.8mph @ 3:14:53 (½-s) 22.4mph @ 3:14:53 (1s) 23.8mph @ 3:14:55 (3s) 23.6mph @ 3:14:00 (60s) 24.3mph @ 3:14:00 (120s)	14774 / 26.1mph
2022-04-18 10:14:03 PM EST  2022-04-18 10:13:00 PM EST to 2022-04-18 10:14:00 PM EST (60s)	1018.71mb	4.78V	44.2°F 91%	53.6°F	ESE (118°)	27.8mph at 3:13:57 27.6mph @ 3:13:57 (½-s) 27.3mph @ 3:13:57 (1s) 26.8mph @ 3:13:58 (3s) 26.0mph @ 3:13:15 (60s) 25.6mph @ 3:13:00	17.5mph at 3:13:43 17.9mph @ 3:13:43 (½-s) 18.5mph @ 3:13:43 (1s) 20.3mph @ 3:13:45 (3s) 24.1mph @ 3:13:56 (60s) 24.9mph @ 3:13:55	1883 / 24.2mph	27.2mph at 3:13:57 27.1mph @ 3:13:57 (½-s) 26.9mph @ 3:13:57 (1s) 26.6mph @ 3:13:57 (3s) 26.1mph @ 3:13:57 (5s) 25.4mph @ 3:13:13	15.3mph at 3:13:42 15.4mph @ 3:13:42 (½-s) 16.1mph @ 3:13:43 (½-s) 16.6mph @ 3:13:43 (1s) 19.1mph @ 3:13:44 (3s) 23.4mph @ 3:13:56	6307 / 23.6mph	27.8mph at 3:14:00 27.0mph @ 3:13:57 (½-s) 26.8mph @ 3:13:57 (1s) 26.3mph @ 3:13:57 (3s) 25.6mph @ 3:13:14 (60s) 24.9mph @ 3:13:25	14.7mph at 3:13:42 15.0mph @ 3:13:42 (½-s) 15.4mph @ 3:13:43 (1s) 18.6mph @ 3:13:44 (3s) 23.5mph @ 3:13:55 (60s) 24.3mph @ 3:13:54	13337 / 23.6mph

(60s)						(120s)	(120s)		(60s) 24.8mph @ 3:13:27 (120s)	(60s) 24.3mph @ 3:13:55 (120s)	(120s)	(120s)		
2022-04-18 10:13:03 PM EST  <b>2022-04-18 10:12:00 PM EST to 2022-04-18 10:13:00 PM EST (60s)</b>	1018.74mb	4.77V	44.2°F 91%	53.6°F	<b>ESE (122°)</b>	<b>29.7mph</b> at 3:12:22 <b>29.4mph</b> @ 3:12:22 (½-s) <b>29.2mph</b> @ 3:12:22 (1s) <b>28.4mph</b> @ 3:12:23 (3s) <b>25.9mph</b> @ 3:12:46 (60s) <b>25.8mph</b> @ 3:12:00 (120s)	<b>19.8mph</b> at 3:12:13 <b>20.2mph</b> @ 3:12:13 (½-s) <b>21.1mph</b> @ 3:12:13 (1s) <b>22.1mph</b> @ 3:12:14 (3s) <b>24.9mph</b> @ 3:12:19 (60s) <b>25.5mph</b> @ 3:12:15 (120s)	2017 / 25.8mph	<b>30.5mph</b> at 3:12:21 <b>30.2mph</b> @ 3:12:22 (0.1s) <b>29.4mph</b> @ 3:12:22 (½-s) <b>28.6mph</b> @ 3:12:39 (1s) <b>27.8mph</b> @ 3:12:40 (3s) <b>25.2mph</b> @ 3:12:46 (60s) <b>24.9mph</b> @ 3:12:00 (120s)	<b>16.8mph</b> at 3:12:13 <b>16.9mph</b> @ 3:12:13 (0.1s) <b>17.9mph</b> @ 3:12:13 (½-s) <b>19.2mph</b> @ 3:12:13 (1s) <b>20.2mph</b> @ 3:12:13 (3s) <b>24.0mph</b> @ 3:12:14 (60s) <b>24.6mph</b> @ 3:12:14 (120s)	6730 / 25.1mph	<b>31.0mph</b> at 3:12:21 <b>29.8mph</b> @ 3:12:22 (½-s) <b>28.9mph</b> @ 3:12:39 (1s) <b>28.0mph</b> @ 3:12:40 (3s) <b>25.2mph</b> @ 3:12:46 (60s) <b>25.0mph</b> @ 3:12:00 (120s)	<b>15.0mph</b> at 3:12:13 <b>15.7mph</b> @ 3:12:13 (½-s) <b>17.2mph</b> @ 3:12:13 (1s) <b>19.3mph</b> @ 3:12:13 (3s) <b>24.0mph</b> @ 3:12:19 (60s) <b>24.6mph</b> @ 3:12:15 (120s)	14170 / 25.1mph
2022-04-18 10:12:03 PM EST  <b>2022-04-18 10:11:00 PM EST to 2022-04-18 10:12:00 PM EST (60s)</b>	1018.78mb	4.78V	44.2°F 91%	53.6°F	<b>ESE (120°)</b>	<b>28.9mph</b> at 3:11:43 <b>28.7mph</b> @ 3:11:43 (½-s) <b>28.5mph</b> @ 3:11:43 (1s) <b>27.7mph</b> @ 3:11:45 (3s) <b>26.1mph</b> @ 3:11:12 (60s) <b>25.9mph</b> @ 3:11:00 (120s)	<b>20.1mph</b> at 3:11:23 <b>20.5mph</b> @ 3:11:23 (½-s) <b>21.0mph</b> @ 3:11:24 (1s) <b>21.7mph</b> @ 3:11:25 (3s) <b>25.3mph</b> @ 3:11:43 (60s) <b>25.7mph</b> @ 3:11:31 (120s)	1983 / 25.4mph	<b>29.4mph</b> at 3:11:43 <b>29.3mph</b> @ 3:11:43 (0.1s) <b>28.9mph</b> @ 3:11:43 (½-s) <b>28.3mph</b> @ 3:11:43 (1s) <b>27.2mph</b> @ 3:11:44 (3s) <b>25.3mph</b> @ 3:11:11 (60s) <b>25.2mph</b> @ 3:11:00 (120s)	<b>14.3mph</b> at 3:11:22 <b>14.4mph</b> @ 3:11:22 (0.1s) <b>15.4mph</b> @ 3:11:23 (½-s) <b>16.2mph</b> @ 3:11:23 (1s) <b>18.6mph</b> @ 3:11:24 (3s) <b>24.4mph</b> @ 3:11:42 (60s) <b>24.8mph</b> @ 3:11:31 (120s)	6604 / 24.6mph	<b>29.3mph</b> at 3:11:43 <b>28.9mph</b> @ 3:11:43 (½-s) <b>28.5mph</b> @ 3:11:43 (1s) <b>27.3mph</b> @ 3:11:45 (3s) <b>25.3mph</b> @ 3:11:00 (60s) <b>25.3mph</b> @ 3:11:00 (120s)	<b>16.1mph</b> at 3:11:22 <b>16.7mph</b> @ 3:11:22 (½-s) <b>18.7mph</b> @ 3:11:24 (3s) <b>24.4mph</b> @ 3:11:42 (60s) <b>24.9mph</b> @ 3:11:30 (120s)	13940 / 24.7mph
2022-04-18 10:11:03 PM EST  <b>2022-04-18 10:10:00 PM EST to 2022-04-18 10:11:00 PM EST (60s)</b>	1018.81mb	4.77V	44.2°F 91%	53.6°F	<b>ESE (121°)</b>	<b>29.8mph</b> at 3:10:39 <b>29.5mph</b> @ 3:10:39 (½-s) <b>29.4mph</b> @ 3:10:39 (1s) <b>28.8mph</b> @ 3:10:41 (3s) <b>26.3mph</b> @ 3:10:45 (60s) <b>25.9mph</b> @ 3:10:59 (120s)	<b>23.7mph</b> at 3:10:57 <b>23.9mph</b> @ 3:10:21 (½-s) <b>24.1mph</b> @ 3:10:21 (1s) <b>24.5mph</b> @ 3:10:48 (3s) <b>25.6mph</b> @ 3:10:14 (60s) <b>25.2mph</b> @ 3:10:11 (120s)	2039 / 26.1mph	<b>29.6mph</b> at 3:10:38 <b>29.6mph</b> @ 3:10:38 (0.1s) <b>29.0mph</b> @ 3:10:39 (½-s) <b>28.5mph</b> @ 3:10:39 (1s) <b>28.0mph</b> @ 3:10:41 (3s) <b>25.6mph</b> @ 3:10:44 (60s) <b>25.2mph</b> @ 3:10:43 (120s)	<b>17.2mph</b> at 3:10:20 <b>17.6mph</b> @ 3:10:20 (0.1s) <b>18.9mph</b> @ 3:10:21 (½-s) <b>20.4mph</b> @ 3:10:21 (1s) <b>23.5mph</b> @ 3:10:59 (3s) <b>24.9mph</b> @ 3:10:22 (60s) <b>24.5mph</b> @ 3:10:10 (120s)	6771 / 25.3mph	<b>30.4mph</b> at 3:10:38 <b>29.7mph</b> @ 3:10:38 (½-s) <b>28.8mph</b> @ 3:10:39 (1s) <b>28.2mph</b> @ 3:10:41 (3s) <b>25.7mph</b> @ 3:10:45 (60s) <b>25.3mph</b> @ 3:10:43 (120s)	<b>19.5mph</b> at 3:10:20 <b>20.2mph</b> @ 3:10:21 (½-s) <b>21.2mph</b> @ 3:10:21 (1s) <b>23.7mph</b> @ 3:10:47 (3s) <b>24.9mph</b> @ 3:10:12 (60s) <b>24.9mph</b> @ 3:11:11 (120s)	14303 / 25.3mph
2022-04-18 10:10:03 PM EST  <b>2022-04-18 10:09:00 PM EST to 2022-04-18 10:10:00 PM EST (60s)</b>	1018.88mb	4.77V	44.2°F 91%	53.6°F	<b>ESE (122°)</b>	<b>28.6mph</b> at 3:09:55 <b>28.4mph</b> @ 3:09:55 (½-s) <b>28.2mph</b> @ 3:09:55 (1s) <b>27.7mph</b> @ 3:09:55 (3s) <b>25.8mph</b> @ 3:09:59 (60s) <b>25.6mph</b> @ 3:09:09 (120s)	<b>21.8mph</b> at 3:09:15 <b>22.0mph</b> @ 3:09:15 (½-s) <b>22.4mph</b> @ 3:09:16 (1s) <b>24.0mph</b> @ 3:09:00 (3s) <b>24.6mph</b> @ 3:09:02 (60s) <b>25.1mph</b> @ 3:09:49 (120s)	2017 / 25.8mph	<b>28.5mph</b> at 3:09:55 <b>28.4mph</b> @ 3:09:55 (0.1s) <b>28.2mph</b> @ 3:09:55 (½-s) <b>27.9mph</b> @ 3:09:55 (1s) <b>27.1mph</b> @ 3:09:55 (3s) <b>25.2mph</b> @ 3:09:59 (60s) <b>24.8mph</b> @ 3:09:07 (120s)	<b>18.9mph</b> at 3:09:36 <b>19.0mph</b> @ 3:09:36 (0.1s) <b>20.3mph</b> @ 3:09:15 (½-s) <b>21.1mph</b> @ 3:09:44 (1s) <b>23.1mph</b> @ 3:09:00 (3s) <b>23.9mph</b> @ 3:09:02 (60s) <b>24.4mph</b> @ 3:09:40 (120s)	6750 / 25.2mph	<b>29.4mph</b> at 3:09:55 <b>29.0mph</b> @ 3:09:55 (½-s) <b>28.4mph</b> @ 3:09:55 (1s) <b>27.5mph</b> @ 3:09:55 (3s) <b>25.2mph</b> @ 3:09:59 (60s) <b>24.9mph</b> @ 3:09:06 (120s)	<b>19.0mph</b> at 3:09:35 <b>19.7mph</b> @ 3:09:15 (½-s) <b>20.7mph</b> @ 3:09:15 (1s) <b>22.9mph</b> @ 3:09:45 (3s) <b>23.8mph</b> @ 3:09:01 (60s) <b>24.4mph</b> @ 3:09:49 (120s)	14244 / 25.2mph
2022-04-18 10:09:04 PM EST  <b>2022-04-18 10:08:00 PM EST to 2022-04-18 10:09:00 PM EST (60s)</b>	1018.93mb	4.79V	44.2°F 91%	53.6°F	<b>ESE (121°)</b>	<b>28.2mph</b> at 3:08:01 <b>28.1mph</b> @ 3:08:01 (½-s) <b>27.8mph</b> @ 3:08:02 (1s) <b>27.2mph</b> @ 3:08:48 (3s) <b>26.5mph</b> @ 3:08:08 (60s) <b>26.9mph</b> @ 3:08:05 (120s)	<b>18.4mph</b> at 3:08:31 <b>18.9mph</b> @ 3:08:31 (½-s) <b>19.4mph</b> @ 3:08:31 (1s) <b>20.2mph</b> @ 3:08:32 (3s) <b>24.7mph</b> @ 3:08:59 (60s) <b>25.6mph</b> @ 3:08:59 (120s)	1924 / 24.7mph	<b>28.5mph</b> at 3:08:44 <b>28.4mph</b> @ 3:08:44 (0.1s) <b>28.1mph</b> @ 3:08:01 (½-s) <b>27.7mph</b> @ 3:08:01 (1s) <b>26.8mph</b> @ 3:08:49 (3s) <b>25.7mph</b> @ 3:08:01 (60s) <b>26.2mph</b> @ 3:08:04 (120s)	<b>15.4mph</b> at 3:08:00 <b>16.3mph</b> @ 3:08:29 (0.1s) <b>17.3mph</b> @ 3:08:29 (½-s) <b>18.6mph</b> @ 3:08:30 (1s) <b>19.7mph</b> @ 3:08:31 (3s) <b>23.9mph</b> @ 3:08:42 (60s) <b>24.8mph</b> @ 3:08:59 (120s)	6417 / 24.0mph	<b>28.8mph</b> at 3:08:44 <b>28.4mph</b> @ 3:08:01 (½-s) <b>27.9mph</b> @ 3:08:44 (1s) <b>26.5mph</b> @ 3:08:03 (3s) <b>25.8mph</b> @ 3:08:05 (60s) <b>26.3mph</b> @ 3:08:04 (120s)	<b>15.8mph</b> at 3:08:30 <b>16.1mph</b> @ 3:08:30 (½-s) <b>18.0mph</b> @ 3:08:31 (3s) <b>23.9mph</b> @ 3:08:58 (60s) <b>24.8mph</b> @ 3:08:59 (120s)	13506 / 23.9mph
2022-04-18 10:08:03 PM EST  <b>2022-04-18 10:07:00 PM EST to 2022-04-18 10:08:00 PM EST (60s)</b>	1018.90mb	4.80V	44.1°F 91%	53.6°F	<b>ESE (118°)</b>	<b>29.3mph</b> at 3:07:33 <b>28.9mph</b> @ 3:07:33 (½-s) <b>28.8mph</b> @ 3:07:33 (1s) <b>28.4mph</b> @ 3:07:34 (3s) <b>27.3mph</b> @ 3:07:04 (60s) <b>27.7mph</b> @ 3:07:02 (120s)	<b>21.6mph</b> at 3:07:13 <b>22.1mph</b> @ 3:07:14 (½-s) <b>22.7mph</b> @ 3:07:14 (1s) <b>24.1mph</b> @ 3:07:53 (3s) <b>26.4mph</b> @ 3:07:59 (60s) <b>26.8mph</b> @ 3:07:55 (120s)	2069 / 26.5mph	<b>30.0mph</b> at 3:07:35 <b>29.9mph</b> @ 3:07:35 (0.1s) <b>29.1mph</b> @ 3:07:18 (½-s) <b>28.7mph</b> @ 3:07:19 (1s) <b>27.7mph</b> @ 3:07:10 (3s) <b>26.8mph</b> @ 3:07:04 (60s) <b>27.1mph</b> @ 3:07:01 (120s)	<b>17.6mph</b> at 3:07:00 <b>20.9mph</b> @ 3:07:13 (0.1s) <b>21.9mph</b> @ 3:07:13 (½-s) <b>22.7mph</b> @ 3:07:51 (1s) <b>23.1mph</b> @ 3:07:52 (3s) <b>25.6mph</b> @ 3:07:59 (60s) <b>26.2mph</b> @ 3:07:59 (120s)	6884 / 25.7mph	<b>30.2mph</b> at 3:07:35 <b>29.5mph</b> @ 3:07:18 (½-s) <b>29.1mph</b> @ 3:07:19 (1s) <b>28.0mph</b> @ 3:07:34 (3s) <b>26.8mph</b> @ 3:07:04 (60s) <b>27.2mph</b> @ 3:07:02 (120s)	<b>19.5mph</b> at 3:07:13 <b>20.3mph</b> @ 3:07:13 (½-s) <b>21.5mph</b> @ 3:07:51 (1s) <b>23.0mph</b> @ 3:07:52 (3s) <b>25.8mph</b> @ 3:07:59 (60s) <b>26.2mph</b> @ 3:07:54 (120s)	14585 / 25.8mph

2022-04-18 10:07:04 PM EST							<b>32.0mph</b> at 3:06:12 <b>31.9mph</b> @ 3:06:12 (0.1s) <b>31.8mph</b> @ 3:06:12 (1/2-s) <b>31.7mph</b> @ 3:06:12 (1s) <b>30.8mph</b> @ 3:06:13 (3s) <b>28.3mph</b> @ 3:06:31 (60s) <b>27.8mph</b> @ 3:06:38 (120s)	<b>23.7mph</b> at 3:06:45 <b>24.1mph</b> @ 3:06:39 (1/2-s) <b>24.3mph</b> @ 3:06:46 (1s) <b>25.0mph</b> @ 3:06:40 (3s) <b>27.1mph</b> @ 3:06:53 (60s) <b>27.1mph</b> @ 3:05:59 (120s)	2135 / 27.2mph	<b>32.1mph</b> at 3:06:12 <b>32.1mph</b> @ 3:06:12 (0.1s) <b>32.0mph</b> @ 3:06:12 (1/2-s) <b>31.7mph</b> @ 3:06:12 (1s) <b>30.6mph</b> @ 3:06:13 (3s) <b>27.8mph</b> @ 3:06:30 (60s) <b>27.1mph</b> @ 3:06:37 (120s)	<b>19.6mph</b> at 3:05:59 <b>22.3mph</b> @ 3:06:50 (0.1s) <b>22.8mph</b> @ 3:06:50 (1/2-s) <b>23.4mph</b> @ 3:06:38 (1s) <b>24.3mph</b> @ 3:06:39 (3s) <b>26.5mph</b> @ 3:06:53 (60s) <b>26.4mph</b> @ 3:05:59 (120s)	7171 / 26.7mph	<b>33.2mph</b> at 3:06:12 <b>32.9mph</b> @ 3:06:12 (1/2-s) <b>32.4mph</b> @ 3:06:12 (1s) <b>30.8mph</b> @ 3:06:13 (3s) <b>27.8mph</b> @ 3:06:30 (60s) <b>27.2mph</b> @ 3:06:32 (120s)	<b>22.0mph</b> at 3:06:50 <b>22.5mph</b> @ 3:06:50 (1/2-s) <b>23.4mph</b> @ 3:06:50 (1s) <b>24.1mph</b> @ 3:06:38 (3s) <b>26.5mph</b> @ 3:06:53 (60s) <b>26.5mph</b> @ 3:05:59 (120s)	15115 / 26.7mph
2022-04-18 10:06:03 PM EST							<b>31.9mph</b> at 3:05:42 <b>31.8mph</b> @ 3:05:42 (0.1s) <b>31.7mph</b> @ 3:05:43 (1/2-s) <b>31.6mph</b> @ 3:05:43 (1s) <b>31.2mph</b> @ 3:05:43 (3s) <b>28.1mph</b> @ 3:05:58 (60s) <b>27.1mph</b> @ 3:05:58 (120s)	<b>20.6mph</b> at 3:05:29 <b>21.1mph</b> @ 3:05:29 (1/2-s) <b>21.8mph</b> @ 3:05:29 (1s) <b>23.0mph</b> @ 3:05:30 (3s) <b>26.1mph</b> @ 3:04:59 (60s) <b>25.3mph</b> @ 3:04:59 (120s)	2207 / 28.1mph	<b>32.1mph</b> at 3:05:50 <b>32.0mph</b> @ 3:05:50 (0.1s) <b>31.7mph</b> @ 3:05:50 (1/2-s) <b>31.4mph</b> @ 3:05:42 (1s) <b>30.8mph</b> @ 3:05:44 (3s) <b>27.4mph</b> @ 3:05:58 (60s) <b>26.4mph</b> @ 3:05:58 (120s)	<b>15.7mph</b> at 3:04:59 <b>17.4mph</b> @ 3:05:28 (0.1s) <b>18.1mph</b> @ 3:05:29 (1/2-s) <b>19.1mph</b> @ 3:05:29 (1s) <b>21.1mph</b> @ 3:05:29 (3s) <b>25.3mph</b> @ 3:04:59 (60s) <b>24.6mph</b> @ 3:04:59 (120s)	7372 / 27.5mph	<b>33.2mph</b> at 3:05:39 <b>32.4mph</b> @ 3:05:50 (1/2-s) <b>31.7mph</b> @ 3:05:51 (1s) <b>30.9mph</b> @ 3:05:43 (3s) <b>27.6mph</b> @ 3:05:54 (60s) <b>26.5mph</b> @ 3:05:57 (120s)	<b>18.1mph</b> at 3:05:28 <b>18.6mph</b> @ 3:05:29 (1/2-s) <b>19.3mph</b> @ 3:05:29 (1s) <b>21.1mph</b> @ 3:05:29 (3s) <b>25.4mph</b> @ 3:04:59 (60s) <b>24.7mph</b> @ 3:04:59 (120s)	15598 / 27.6mph
2022-04-18 10:05:03 PM EST							<b>31.4mph</b> at 3:04:47 <b>31.4mph</b> @ 3:04:47 (0.1s) <b>31.2mph</b> @ 3:04:47 (1/2-s) <b>31.1mph</b> @ 3:04:47 (1s) <b>30.4mph</b> @ 3:04:48 (3s) <b>26.1mph</b> @ 3:04:58 (60s) <b>25.4mph</b> @ 3:04:55 (120s)	<b>22.2mph</b> at 3:04:05 <b>22.3mph</b> @ 3:04:06 (1/2-s) <b>22.4mph</b> @ 3:04:06 (1s) <b>22.9mph</b> @ 3:04:06 (3s) <b>24.1mph</b> @ 3:04:15 (60s) <b>24.7mph</b> @ 3:03:59 (120s)	2042 / 26.1mph	<b>30.8mph</b> at 3:04:46 <b>30.8mph</b> @ 3:04:46 (0.1s) <b>30.7mph</b> @ 3:04:47 (1/2-s) <b>30.6mph</b> @ 3:04:47 (1s) <b>29.9mph</b> @ 3:04:48 (3s) <b>25.4mph</b> @ 3:04:57 (60s) <b>24.7mph</b> @ 3:04:52 (120s)	<b>19.2mph</b> at 3:03:59 <b>21.7mph</b> @ 3:04:04 (0.1s) <b>22.0mph</b> @ 3:04:04 (1/2-s) <b>22.0mph</b> @ 3:04:05 (1s) <b>22.4mph</b> @ 3:04:05 (3s) <b>23.4mph</b> @ 3:04:17 (60s) <b>24.1mph</b> @ 3:04:19 (120s)	6794 / 25.3mph	<b>31.0mph</b> at 3:04:46 <b>30.8mph</b> @ 3:04:46 (1/2-s) <b>30.7mph</b> @ 3:04:46 (1s) <b>30.1mph</b> @ 3:04:48 (3s) <b>25.5mph</b> @ 3:04:57 (60s) <b>24.8mph</b> @ 3:04:51 (120s)	<b>21.6mph</b> at 3:04:04 <b>21.7mph</b> @ 3:04:05 (1/2-s) <b>21.9mph</b> @ 3:04:05 (1s) <b>22.3mph</b> @ 3:04:05 (3s) <b>23.5mph</b> @ 3:04:15 (60s) <b>24.2mph</b> @ 3:04:18 (120s)	14384 / 25.5mph
2022-04-18 10:04:04 PM EST							<b>28.0mph</b> at 3:03:11 <b>27.9mph</b> @ 3:03:11 (1/2-s) <b>27.8mph</b> @ 3:03:11 (1s) <b>27.3mph</b> @ 3:03:13 (3s) <b>25.5mph</b> @ 3:03:15 (60s) <b>24.7mph</b> @ 3:03:58 (120s)	<b>19.5mph</b> at 3:03:55 <b>19.7mph</b> @ 3:03:55 (1/2-s) <b>19.8mph</b> @ 3:03:55 (1s) <b>19.9mph</b> @ 3:01:59 (3s) <b>22.1mph</b> @ 3:02:00 (60s) <b>22.1mph</b> @ 3:02:07 (120s)	3854 / 24.7mph	<b>28.7mph</b> at 3:03:58 <b>28.7mph</b> @ 3:03:58 (0.1s) <b>27.8mph</b> @ 3:03:58 (1/2-s) <b>27.6mph</b> @ 3:02:08 (1s) <b>27.0mph</b> @ 3:03:12 (3s) <b>24.9mph</b> @ 3:03:15 (60s) <b>24.2mph</b> @ 3:03:58 (120s)	<b>16.9mph</b> at 3:01:59 <b>17.3mph</b> @ 3:03:53 (0.1s) <b>17.5mph</b> @ 3:03:53 (1/2-s) <b>18.0mph</b> @ 3:03:53 (1s) <b>20.0mph</b> @ 3:03:54 (3s) <b>21.3mph</b> @ 3:01:59 (60s) <b>21.4mph</b> @ 3:02:05 (120s)	12964 / 24.2mph	<b>28.9mph</b> at 3:03:58 <b>28.1mph</b> @ 3:02:07 (1/2-s) <b>27.8mph</b> @ 3:02:08 (1s) <b>27.1mph</b> @ 3:03:12 (3s) <b>25.0mph</b> @ 3:03:14 (60s) <b>24.2mph</b> @ 3:03:58 (120s)	<b>18.1mph</b> at 3:03:53 <b>18.2mph</b> @ 3:03:53 (1/2-s) <b>18.7mph</b> @ 3:03:53 (1s) <b>19.8mph</b> @ 3:03:55 (3s) <b>21.3mph</b> @ 3:01:59 (60s) <b>21.4mph</b> @ 3:02:06 (120s)	27363 / 24.2mph
2022-04-18 10:02:04 PM EST							<b>24.8mph</b> at 3:01:43 <b>24.6mph</b> @ 3:01:44 (1/2-s) <b>24.3mph</b> @ 3:01:44 (1s) <b>23.9mph</b> @ 3:01:44 (3s) <b>22.4mph</b> @ 3:01:52 (60s) <b>22.2mph</b> @ 3:01:54 (120s)	<b>17.2mph</b> at 3:01:55 <b>17.5mph</b> @ 3:01:55 (1/2-s) <b>17.9mph</b> @ 3:01:55 (1s) <b>18.4mph</b> @ 3:01:57 (3s) <b>21.7mph</b> @ 3:01:26 (60s) <b>21.7mph</b> @ 3:01:15 (120s)	1713 / 22.2mph	<b>24.3mph</b> at 3:01:43 <b>24.2mph</b> @ 3:01:43 (0.1s) <b>23.8mph</b> @ 3:01:43 (1/2-s) <b>23.5mph</b> @ 3:01:44 (1s) <b>23.0mph</b> @ 3:01:44 (3s) <b>21.6mph</b> @ 3:01:51 (60s) <b>21.5mph</b> @ 3:01:51 (120s)	<b>15.2mph</b> at 3:01:54 <b>15.4mph</b> @ 3:01:54 (0.1s) <b>15.8mph</b> @ 3:01:55 (1/2-s) <b>16.3mph</b> @ 3:01:55 (1s) <b>17.7mph</b> @ 3:01:57 (3s) <b>21.0mph</b> @ 3:01:26 (60s) <b>20.9mph</b> @ 3:01:15 (120s)	5704 / 21.3mph	<b>25.0mph</b> at 3:01:50 <b>24.6mph</b> @ 3:01:43 (1/2-s) <b>24.1mph</b> @ 3:01:44 (1s) <b>23.4mph</b> @ 3:01:43 (3s) <b>21.7mph</b> @ 3:01:51 (60s) <b>21.5mph</b> @ 3:01:51 (120s)	<b>14.0mph</b> at 3:01:55 <b>14.3mph</b> @ 3:01:55 (1/2-s) <b>14.6mph</b> @ 3:01:55 (1s) <b>16.5mph</b> @ 3:01:57 (3s) <b>21.1mph</b> @ 3:01:25 (60s) <b>21.0mph</b> @ 3:01:15 (120s)	12020 / 21.3mph
2022-04-18 10:01:03 PM EST							<b>24.8mph</b> at 3:00:16 <b>24.5mph</b> @ 3:00:16 (1/2-s) <b>24.4mph</b> @ 3:00:15 (1s) <b>24.0mph</b> @ 3:00:16 (3s) <b>22.1mph</b> @ 3:00:58 (60s) <b>22.5mph</b> @ 2:59:59 (120s)	<b>17.8mph</b> at 3:00:50 <b>18.1mph</b> @ 3:00:50 (1/2-s) <b>18.6mph</b> @ 3:00:50 (1s) <b>20.1mph</b> @ 3:00:51 (3s) <b>21.5mph</b> @ 3:00:14 (60s) <b>22.0mph</b> @ 3:00:58 (120s)	1706 / 22.1mph	<b>24.7mph</b> at 3:00:15 <b>24.7mph</b> @ 3:00:15 (0.1s) <b>24.4mph</b> @ 3:00:15 (1/2-s) <b>24.1mph</b> @ 3:00:15 (1s) <b>23.7mph</b> @ 3:00:17 (3s) <b>21.5mph</b> @ 3:00:58 (60s) <b>21.8mph</b> @ 2:59:59 (120s)	<b>16.2mph</b> at 3:00:49 <b>16.3mph</b> @ 3:00:49 (0.1s) <b>16.8mph</b> @ 3:00:34 (1/2-s) <b>17.7mph</b> @ 3:00:50 (1s) <b>19.3mph</b> @ 3:00:47 (3s) <b>20.7mph</b> @ 3:00:14 (60s) <b>21.2mph</b> @ 3:00:57 (120s)	5754 / 21.5mph	<b>25.1mph</b> at 3:00:16 <b>24.8mph</b> @ 3:00:16 (1/2-s) <b>24.4mph</b> @ 3:00:15 (1s) <b>23.9mph</b> @ 3:00:16 (3s) <b>21.5mph</b> @ 3:00:58 (60s) <b>21.8mph</b> @ 2:59:59 (120s)	<b>16.6mph</b> at 3:00:34 <b>16.8mph</b> @ 3:00:34 (1/2-s) <b>17.2mph</b> @ 3:00:35 (1s) <b>19.2mph</b> @ 3:00:36 (3s) <b>20.7mph</b> @ 3:00:13 (60s) <b>21.3mph</b> @ 2:59:57 (120s)	12136 / 21.6mph
2022-04-18 10:00:03 PM EST							<b>25.0mph</b> at 2:59:01 <b>24.8mph</b> @ 2:59:13 (1/2-s) <b>24.6mph</b> @ 2:59:04	<b>17.5mph</b> at 2:59:21 <b>17.7mph</b> @ 2:59:21 (1/2-s) <b>18.1mph</b> @ 2:59:21	1686 / 21.9mph	<b>24.9mph</b> at 2:59:01 <b>24.9mph</b> @ 2:59:01 (0.1s) <b>24.6mph</b> @ 2:59:03	<b>16.4mph</b> at 2:59:21 <b>16.5mph</b> @ 2:59:21 (1/2-s) <b>17.0mph</b> @ 2:59:21	5619 / 21.0mph	<b>25.8mph</b> at 2:59:01 <b>25.0mph</b> @ 2:59:03 (1/2-s) <b>24.7mph</b> @ 2:59:04	<b>15.9mph</b> at 2:59:33 <b>16.0mph</b> @ 2:59:33 (1/2-s) <b>16.7mph</b> @ 2:59:34	11824 / 21.0mph

2022-04-18 09:58:59 PM EST to 2022-04-18 09:59:59 PM EST (60s)						(1s) 24.2mph @ 2:59:04 (3s) 23.2mph @ 2:58:59 (60s) 23.2mph @ 2:59:40 (120s)	(1s) 19.5mph @ 2:59:22 (3s) 21.8mph @ 2:59:59 (60s) 22.5mph @ 2:59:59 (120s)		(1/2-s) 24.3mph @ 2:59:04 (1s) 23.8mph @ 2:59:03 (3s) 22.7mph @ 2:58:59 (60s) 22.7mph @ 2:59:39 (120s)	(1/2-s) 17.7mph @ 2:59:21 (1s) 18.3mph @ 2:59:44 (3s) 21.0mph @ 2:59:58 (60s) 21.8mph @ 2:59:58 (120s)		(1s) 23.9mph @ 2:59:03 (3s) 22.6mph @ 2:58:59 (60s) 22.6mph @ 2:59:39 (120s)	(1s) 17.8mph @ 2:59:44 (3s) 21.0mph @ 2:59:58 (60s) 21.8mph @ 2:59:58 (120s)	
2022-04-18 09:59:03 PM EST	1019.27mb	4.79V	44.2°F 91%	53.7°F	SE (126°)	27.0mph at 2:58:14 26.8mph @ 2:58:14 (1/2-s) 26.6mph @ 2:58:14 (1s) 26.2mph @ 2:58:16 (1s) 24.1mph @ 2:58:36 (60s) 22.9mph @ 2:58:23 (120s)	18.5mph at 2:58:37 18.8mph @ 2:58:37 (1/2-s) 19.3mph @ 2:58:37 (1s) 20.0mph @ 2:58:33 (1s) 22.0mph @ 2:57:59 (60s) 22.4mph @ 2:57:59 (120s)	1802 / 23.2mph	27.5mph at 2:58:02 27.4mph @ 2:58:02 (0.1s) 26.6mph @ 2:58:02 (1/2-s) 26.4mph @ 2:58:18 (1s) 25.7mph @ 2:58:16 (1s) 23.5mph @ 2:58:36 (60s) 22.1mph @ 2:58:24 (120s)	14.4mph at 2:57:59 16.2mph @ 2:58:37 (0.1s) 16.8mph @ 2:58:37 (1/2-s) 17.7mph @ 2:58:37 (1s) 19.0mph @ 2:58:32 (1s) 21.1mph @ 2:57:59 (60s) 21.4mph @ 2:57:59 (120s)	6069 / 22.7mph	27.5mph at 2:58:02 27.1mph @ 2:58:18 (1/2-s) 26.6mph @ 2:58:18 (1s) 25.6mph @ 2:58:15 (1s) 23.5mph @ 2:58:35 (60s) 22.2mph @ 2:58:23 (120s)	15.8mph at 2:58:37 16.2mph @ 2:58:37 (1/2-s) 16.6mph @ 2:58:37 (1s) 18.3mph @ 2:58:32 (3s) 21.1mph @ 2:57:59 (60s) 21.5mph @ 2:57:59 (120s)	12720 / 22.6mph
2022-04-18 09:58:03 PM EST	1019.34mb	4.79V	44.3°F 91%	53.7°F	ESE (119°)	26.9mph at 2:57:42 26.4mph @ 2:57:42 (1/2-s) 26.2mph @ 2:57:42 (1s) 25.9mph @ 2:57:54 (3s) 22.8mph @ 2:56:59 (60s) 22.5mph @ 2:57:11 (120s)	15.3mph at 2:57:15 15.5mph @ 2:57:15 (0.1s) 15.9mph @ 2:57:16 (1s) 16.8mph @ 2:57:17 (1s) 21.0mph @ 2:57:41 (60s) 21.9mph @ 2:57:40 (120s)	1699 / 22.0mph	26.8mph at 2:57:41 26.7mph @ 2:57:42 (0.1s) 26.5mph @ 2:57:42 (1s) 26.3mph @ 2:57:42 (1s) 25.4mph @ 2:57:44 (3s) 21.7mph @ 2:56:59 (60s) 21.6mph @ 2:57:10 (120s)	9.2mph at 2:57:15 9.2mph @ 2:57:15 (0.1s) 9.4mph @ 2:57:15 (1/2- s) 10.3mph @ 2:57:15 (1s) 13.1mph @ 2:57:17 (3s) 20.0mph @ 2:57:40 (60s) 20.9mph @ 2:57:39 (120s)	5633 / 21.1mph	27.3mph at 2:57:42 26.9mph @ 2:57:41 (1/2-s) 26.8mph @ 2:57:42 (1s) 25.5mph @ 2:57:56 (3s) 21.9mph @ 2:56:59 (60s) 21.7mph @ 2:57:10 (120s)	10.8mph at 2:57:15 10.9mph @ 2:57:15 (1/2-s) 11.5mph @ 2:57:15 (1s) 13.6mph @ 2:57:16 (3s) 20.0mph @ 2:57:38 (60s) 21.0mph @ 2:57:39 (120s)	11871 / 21.1mph
2022-04-18 09:57:03 PM EST	1019.41mb	4.77V	44.2°F 91%	53.7°F	ESE (118°)	26.0mph at 2:56:34 25.8mph @ 2:56:34 (1/2-s) 25.6mph @ 2:56:34 (1s) 25.3mph @ 2:56:35 (3s) 23.0mph @ 2:56:52 (60s) 22.6mph @ 2:56:41 (120s)	19.8mph at 2:56:16 20.0mph @ 2:56:17 (1/2-s) 20.3mph @ 2:56:17 (1s) 21.0mph @ 2:56:18 (3s) 22.1mph @ 2:55:59 (60s) 22.4mph @ 2:56:25 (120s)	1761 / 22.8mph	25.5mph at 2:56:34 25.4mph @ 2:56:34 (0.1s) 25.3mph @ 2:56:34 (1s) 25.0mph @ 2:56:34 (1s) 24.5mph @ 2:56:34 (3s) 22.0mph @ 2:56:52 (60s) 21.8mph @ 2:56:00 (120s)	16.7mph at 2:55:59 17.1mph @ 2:56:14 (0.1s) 17.4mph @ 2:56:15 (1s) 17.7mph @ 2:56:15 (1s) 18.8mph @ 2:56:16 (3s) 21.3mph @ 2:56:20 (60s) 21.5mph @ 2:56:58 (120s)	5818 / 21.8mph	26.3mph at 2:56:34 25.8mph @ 2:56:34 (1/2-s) 25.3mph @ 2:56:35 (3s) 24.9mph @ 2:56:51 (60s) 21.8mph @ 2:56:39 (120s)	16.2mph at 2:56:14 16.4mph @ 2:56:15 (1/2-s) 17.2mph @ 2:56:15 (1s) 18.8mph @ 2:56:15 (3s) 21.4mph @ 2:55:59 (60s) 21.6mph @ 2:56:24 (120s)	12319 / 21.9mph
2022-04-18 09:56:03 PM EST	1019.43mb	4.80V	44.2°F 91%	53.7°F	SE (128°)	25.7mph at 2:55:53 25.4mph @ 2:55:54 (1/2-s) 25.4mph @ 2:55:54 (1s) 25.1mph @ 2:55:56 (3s) 22.8mph @ 2:54:59 (60s) 22.5mph @ 2:55:58 (120s)	16.4mph at 2:55:09 16.5mph @ 2:55:09 (1/2-s) 16.9mph @ 2:55:09 (1s) 18.6mph @ 2:55:10 (3s) 22.0mph @ 2:55:54 (60s) 21.7mph @ 2:55:26 (120s)	1711 / 22.2mph	25.4mph at 2:55:26 25.3mph @ 2:55:26 (0.1s) 25.2mph @ 2:55:56 (1/2-s) 24.9mph @ 2:55:56 (1s) 24.6mph @ 2:55:56 (3s) 22.2mph @ 2:54:59 (60s) 21.8mph @ 2:55:58 (120s)	12.9mph at 2:54:59 13.3mph @ 2:55:09 (0.1s) 13.8mph @ 2:55:09 (1/2-s) 14.8mph @ 2:55:09 (1s) 17.4mph @ 2:55:10 (3s) 21.2mph @ 2:55:53 (60s) 21.1mph @ 2:55:25 (120s)	5722 / 21.4mph	26.3mph at 2:55:23 25.7mph @ 2:55:56 (1/2-s) 25.2mph @ 2:55:56 (1s) 24.8mph @ 2:55:56 (3s) 22.0mph @ 2:54:59 (60s) 21.7mph @ 2:55:58 (120s)	14.0mph at 2:55:21 14.4mph @ 2:55:09 (1/2-s) 14.9mph @ 2:55:09 (1s) 17.5mph @ 2:55:10 (3s) 21.3mph @ 2:55:53 (60s) 21.0mph @ 2:55:23 (120s)	12050 / 21.4mph
2022-04-18 09:55:03 PM EST	1019.44mb	4.77V	44.2°F 91%	53.7°F	SE (126°)	25.7mph at 2:54:52 25.5mph @ 2:54:53 (1/2-s) 25.5mph @ 2:54:53 (1s) 25.0mph @ 2:54:55 (3s) 22.8mph @ 2:54:58 (60s) 22.1mph @ 2:54:10 (120s)	19.2mph at 2:54:14 19.4mph @ 2:54:15 (1/2-s) 19.8mph @ 2:54:15 (1s) 20.7mph @ 2:54:15 (3s) 21.1mph @ 2:53:59 (60s) 21.8mph @ 2:54:51 (120s)	1761 / 22.8mph	25.6mph at 2:54:52 25.5mph @ 2:54:52 (0.1s) 25.4mph @ 2:54:53 (1/2-s) 25.2mph @ 2:54:53 (1s) 24.7mph @ 2:54:54 (3s) 22.2mph @ 2:54:58 (60s) 21.4mph @ 2:54:09 (120s)	13.3mph at 2:53:59 15.8mph @ 2:54:14 (0.1s) 16.8mph @ 2:54:14 (1/2-s) 18.0mph @ 2:54:15 (1s) 19.6mph @ 2:54:15 (3s) 20.3mph @ 2:53:59 (60s) 21.1mph @ 2:54:31 (120s)	5942 / 22.2mph	25.8mph at 2:54:52 25.6mph @ 2:54:52 (1/2-s) 25.3mph @ 2:54:53 (1s) 24.8mph @ 2:54:54 (3s) 22.1mph @ 2:54:57 (60s) 21.3mph @ 2:54:10 (120s)	14.1mph at 2:54:14 14.8mph @ 2:54:14 (1/2-s) 16.7mph @ 2:54:15 (1s) 18.9mph @ 2:54:15 (3s) 20.2mph @ 2:54:23 (60s) 21.0mph @ 2:54:31 (120s)	12427 / 22.1mph
2022-04-18 09:54:03 PM EST	1019.56mb	4.79V	44.2°F 91%	53.7°F	SE (124°)	26.3mph at 2:52:50 26.0mph @ 2:52:50 (1/2-s) 25.7mph @ 2:52:50 (1s) 25.0mph @ 2:52:51 (3s) 22.9mph @ 2:53:05 (60s) 22.0mph	14.3mph at 2:53:35 14.4mph @ 2:52:35 (1/2-s) 14.6mph @ 2:53:36 (1s) 16.1mph @ 2:53:37 (3s) 18.7mph @ 2:51:59 (60s) 20.0mph	3394 / 22.0mph	26.1mph at 2:52:30 26.1mph @ 2:52:50 (0.1s) 25.8mph @ 2:52:30 (1/2-s) 25.4mph @ 2:52:50 (1s) 24.3mph @ 2:52:51 (3s) 22.2mph	11.2mph at 2:53:34 11.3mph @ 2:52:34 (0.1s) 11.8mph @ 2:53:34 (1/2-s) 12.2mph @ 2:53:35 (1s) 14.4mph @ 2:53:36 (3s) 18.0mph	11378 / 21.3mph	27.0mph at 2:52:50 26.6mph @ 2:52:50 (1/2-s) 26.2mph @ 2:52:50 (1s) 24.6mph @ 2:52:51 (3s) 22.1mph @ 2:52:59 (60s) 21.2mph	11.3mph at 2:53:35 11.7mph @ 2:53:35 (1/2-s) 12.4mph @ 2:53:35 (1s) 14.6mph @ 2:53:36 (3s) 17.7mph @ 2:51:59 (60s) 19.1mph	23861 / 21.2mph



PM EST (120s)						@ 2:53:59 (120s)	@ 2:52:10 (120s)		@ 2:52:59 (60s) 21.3mph @ 2:53:58 (120s)	@ 2:51:59 (60s) 19.4mph @ 2:52:09 (120s)		@ 2:53:58 (120s)	@ 2:52:09 (120s)	
2022-04-18 09:52:03 PM EST  2022-04-18 09:50:59 PM EST to 2022-04-18 09:51:59 PM EST (60s)	1019.66mb	4.77V	44.3°F 91%	53.7°F	SE (127°)	22.1mph at 2:51:03 21.7mph @ 2:51:04 (½-s) 21.5mph @ 2:51:04 (1s) 21.0mph @ 2:51:06 (3s) 21.9mph @ 2:50:59 (60s) 21.9mph @ 2:50:59 (120s)	15.3mph at 2:51:30 15.7mph @ 2:51:30 (½-s) 15.7mph @ 2:51:30 (1s) 16.8mph @ 2:51:15 (3s) 18.6mph @ 2:51:51 (60s) 20.3mph @ 2:51:58 (120s)	1425 / 18.7mph	22.8mph at 2:51:03 22.8mph @ 2:51:03 (0.1s) 22.6mph @ 2:51:03 (½-s) 22.2mph @ 2:51:04 (1s) 20.8mph @ 2:51:05 (3s) 21.2mph @ 2:50:59 (60s) 21.3mph @ 2:50:59 (120s)	11.2mph at 2:51:12 11.2mph @ 2:51:12 (0.1s) 11.6mph @ 2:51:12 (½-s) 12.5mph @ 2:51:13 (1s) 14.4mph @ 2:51:15 (3s) 17.8mph @ 2:51:50 (60s) 19.6mph @ 2:51:58 (120s)	4815 / 18.1mph	23.1mph at 2:51:03 22.7mph @ 2:51:03 (½-s) 22.3mph @ 2:51:04 (1s) 20.7mph @ 2:51:05 (3s) 21.0mph @ 2:50:59 (60s) 21.1mph @ 2:50:59 (120s)	12.3mph at 2:51:30 12.4mph @ 2:51:30 (½-s) 12.7mph @ 2:51:30 (1s) 14.3mph @ 2:51:15 (3s) 17.5mph @ 2:51:49 (60s) 19.3mph @ 2:51:58 (120s)	9950 / 17.8mph
2022-04-18 09:51:03 PM EST  2022-04-18 09:49:59 PM EST to 2022-04-18 09:50:59 PM EST (60s)	1019.63mb	4.75V	44.3°F 91%	53.7°F	SE (126°)	26.2mph at 2:50:02 25.9mph @ 2:50:02 (½-s) 25.8mph @ 2:50:03 (1s) 25.2mph @ 2:50:04 (3s) 22.8mph @ 2:50:46 (60s) 22.1mph @ 2:50:50 (120s)	15.6mph at 2:50:53 15.8mph @ 2:50:54 (½-s) 16.2mph @ 2:50:54 (1s) 17.4mph @ 2:50:55 (3s) 21.8mph @ 2:50:58 (60s) 21.5mph @ 2:49:59 (120s)	1687 / 21.9mph	25.8mph at 2:50:37 25.7mph @ 2:50:37 (0.1s) 25.5mph @ 2:50:02 (½-s) 25.4mph @ 2:50:02 (1s) 24.7mph @ 2:50:03 (3s) 22.2mph @ 2:50:46 (60s) 21.5mph @ 2:50:46 (120s)	13.2mph at 2:50:53 13.2mph @ 2:50:53 (0.1s) 13.4mph @ 2:50:53 (½-s) 13.8mph @ 2:50:53 (1s) 16.0mph @ 2:50:55 (3s) 21.2mph @ 2:50:58 (60s) 20.9mph @ 2:49:59 (120s)	5667 / 21.2mph	25.6mph at 2:50:08 25.2mph @ 2:50:01 (½-s) 25.2mph @ 2:50:02 (1s) 24.7mph @ 2:50:03 (3s) 22.0mph @ 2:50:45 (60s) 21.3mph @ 2:50:46 (120s)	14.0mph at 2:50:53 14.1mph @ 2:50:53 (½-s) 14.7mph @ 2:50:53 (1s) 16.2mph @ 2:50:53 (3s) 20.9mph @ 2:50:58 (60s) 20.6mph @ 2:49:59 (120s)	11805 / 21.0mph
2022-04-18 09:50:03 PM EST  2022-04-18 09:47:59 PM EST to 2022-04-18 09:49:59 PM EST (120s)	1019.69mb	4.78V	44.3°F 91%	53.8°F	ESE (123°)	26.1mph at 2:49:52 25.7mph @ 2:49:52 (½-s) 25.4mph @ 2:49:52 (1s) 25.0mph @ 2:49:53 (3s) 22.0mph @ 2:49:58 (60s) 21.5mph @ 2:49:59 (120s)	18.2mph at 2:48:03 18.3mph @ 2:48:04 (½-s) 18.5mph @ 2:48:40 (1s) 18.9mph @ 2:48:41 (3s) 18.2mph @ 2:48:07 (60s) 19.6mph @ 2:48:51 (120s)	3316 / 21.5mph	25.6mph at 2:49:52 25.5mph @ 2:49:52 (0.1s) 25.4mph @ 2:49:52 (½-s) 25.0mph @ 2:49:52 (1s) 24.7mph @ 2:49:52 (3s) 21.3mph @ 2:49:58 (60s) 20.9mph @ 2:49:58 (120s)	16.2mph at 2:48:03 16.2mph @ 2:48:03 (0.1s) 16.5mph @ 2:49:08 (½-s) 16.9mph @ 2:49:09 (1s) 18.3mph @ 2:48:41 (3s) 17.5mph @ 2:48:06 (60s) 19.0mph @ 2:48:51 (120s)	11206 / 21.0mph	24.7mph at 2:49:49 24.5mph @ 2:49:50 (½-s) 24.4mph @ 2:49:50 (1s) 24.0mph @ 2:49:52 (3s) 21.3mph @ 2:49:58 (60s) 20.8mph @ 2:49:58 (120s)	14.6mph at 2:49:08 14.7mph @ 2:48:08 (½-s) 15.6mph @ 2:49:08 (1s) 17.9mph @ 2:49:09 (3s) 17.2mph @ 2:48:06 (60s) 18.7mph @ 2:48:51 (120s)	23397 / 20.8mph
2022-04-18 09:48:03 PM EST  2022-04-18 09:46:59 PM EST to 2022-04-18 09:47:59 PM EST (60s)	1018.48mb	4.76V	44.3°F 91%	53.7°F	SE (129°)	22.0mph at 2:47:58 21.9mph @ 2:47:58 (½-s) 21.8mph @ 2:47:58 (1s) 21.0mph @ 2:47:05 (3s) 22.1mph @ 2:46:59 (60s) 22.0mph @ 2:46:59 (120s)	13.2mph at 2:47:49 13.3mph @ 2:47:50 (½-s) 13.5mph @ 2:47:50 (1s) 14.1mph @ 2:47:51 (3s) 18.2mph @ 2:47:57 (60s) 20.2mph @ 2:47:56 (120s)	1392 / 18.3mph	22.5mph at 2:47:57 22.5mph @ 2:47:57 (0.1s) 22.4mph @ 2:47:58 (½-s) 22.1mph @ 2:47:58 (1s) 21.0mph @ 2:47:58 (3s) 21.6mph @ 2:46:59 (60s) 21.6mph @ 2:47:00 (120s)	9.5mph at 2:47:49 9.5mph @ 2:47:49 (0.1s) 9.8mph @ 2:47:49 (½-s) 10.4mph @ 2:47:49 (1s) 12.0mph @ 2:47:51 (3s) 17.5mph @ 2:47:54 (60s) 19.6mph @ 2:47:54 (120s)	4698 / 17.6mph	22.7mph at 2:47:57 22.3mph @ 2:47:58 (½-s) 21.8mph @ 2:47:58 (1s) 20.5mph @ 2:47:05 (3s) 21.4mph @ 2:46:59 (60s) 20.5mph @ 2:46:59 (120s)	10.3mph at 2:47:47 10.4mph @ 2:47:47 (½-s) 11.1mph @ 2:47:47 (1s) 12.4mph @ 2:47:49 (3s) 17.2mph @ 2:47:57 (60s) 19.3mph @ 2:47:57 (120s)	9710 / 17.3mph
2022-04-18 09:47:03 PM EST  2022-04-18 09:45:59 PM EST to 2022-04-18 09:46:59 PM EST (60s)	1019.88mb	4.77V	44.3°F 91%	53.7°F	SE (127°)	25.4mph at 2:46:41 25.3mph @ 2:46:41 (½-s) 25.2mph @ 2:46:42 (1s) 24.6mph @ 2:46:43 (3s) 22.2mph @ 2:46:49 (60s) 22.0mph @ 2:46:58 (120s)	16.8mph at 2:46:38 17.0mph @ 2:46:39 (½-s) 17.5mph @ 2:46:39 (1s) 19.7mph @ 2:46:40 (3s) 21.7mph @ 2:46:08 (60s) 21.1mph @ 2:46:01 (120s)	1709 / 22.1mph	25.8mph at 2:46:40 25.5mph @ 2:46:40 (0.1s) 25.1mph @ 2:46:40 (½-s) 24.9mph @ 2:46:41 (1s) 24.5mph @ 2:46:42 (3s) 21.8mph @ 2:46:48 (60s) 21.6mph @ 2:46:57 (120s)	13.2mph at 2:45:59 13.8mph @ 2:46:38 (0.1s) 14.1mph @ 2:46:39 (½-s) 15.4mph @ 2:46:39 (1s) 18.9mph @ 2:46:58 (3s) 21.4mph @ 2:46:15 (60s) 20.7mph @ 2:46:01 (120s)	5784 / 21.6mph	26.4mph at 2:46:40 25.7mph @ 2:46:40 (½-s) 25.0mph @ 2:46:42 (1s) 24.6mph @ 2:46:42 (3s) 21.6mph @ 2:46:48 (60s) 21.4mph @ 2:46:56 (120s)	13.8mph at 2:46:38 14.0mph @ 2:46:38 (½-s) 15.0mph @ 2:46:39 (1s) 18.7mph @ 2:46:39 (3s) 21.2mph @ 2:46:39 (60s) 20.5mph @ 2:46:00 (120s)	12065 / 21.4mph
2022-04-18 09:46:03 PM EST  2022-04-18 09:43:59 PM EST to 2022-04-18 09:45:59 PM EST (120s)	1019.83mb	4.77V	44.3°F 91%	53.8°F	SE (131°)	24.9mph at 2:45:27 24.3mph @ 2:45:27 (½-s) 24.0mph @ 2:45:08 (1s) 23.8mph @ 2:44:22 (3s) 21.9mph @ 2:45:57 (60s) 21.1mph @ 2:45:58 (120s)	15.4mph at 2:44:37 15.6mph @ 2:44:37 (½-s) 15.8mph @ 2:44:37 (1s) 16.9mph @ 2:44:38 (3s) 19.6mph @ 2:44:59 (60s) 19.4mph @ 2:43:59 (120s)	3259 / 21.2mph	25.3mph at 2:45:26 26.4mph @ 2:45:27 (No-C) 25.8mph @ 2:45:27 (0.1s) 24.4mph @ 2:45:26 (½-s) 24.4mph @ 2:45:27 (1s) 23.6mph @ 2:44:22 (3s) 21.5mph @ 2:45:56 (60s) 20.8mph @ 2:45:58 (120s)	12.2mph at 2:44:50 12.3mph @ 2:44:50 (0.1s) 13.0mph @ 2:44:50 (½-s) 14.1mph @ 2:44:50 (1s) 16.5mph @ 2:44:37 (3s) 19.1mph @ 2:43:59 (60s) 18.9mph @ 2:43:59 (120s)	11102 / 20.8mph	25.5mph at 2:45:27 24.6mph @ 2:44:19 (½-s) 24.1mph @ 2:44:20 (1s) 23.5mph @ 2:44:22 (3s) 21.4mph @ 2:45:58 (60s) 20.6mph @ 2:45:58 (120s)	13.0mph at 2:44:36 13.2mph @ 2:44:36 (½-s) 13.3mph @ 2:44:36 (1s) 15.2mph @ 2:44:37 (3s) 18.7mph @ 2:43:59 (60s) 18.5mph @ 2:43:59 (120s)	23148 / 20.6mph

2022-04-18 09:44:03 PM EST	1019.96mb	4.76V	44.3°F 91%	53.8°F	SE (132°)	23.6mph at 2:43:47	13.1mph at 2:43:02	1498 / 19.6mph	25.3mph at 2:43:30	7.4mph at 2:42:59	5107 / 19.1mph	24.1mph at 2:43:30	10.0mph at 2:43:00	10505 / 18.7mph
2022-04-18 09:42:59 PM EST to 2022-04-18 09:43:59 PM EST (60s)						23.5mph @ 2:43:47 (%s)	13.3mph @ 2:43:02 (%s)		25.2mph @ 2:43:30 (0.1s)	7.5mph @ (0.1s)		23.6mph @ 2:43:47 (%s)	10.2mph @ 2:43:00 (%s)	
2022-04-18 09:41:59 PM EST to 2022-04-18 09:42:59 PM EST (60s)	1019.98mb	4.77V	44.3°F 91%	53.8°F	SE (132°)	24.7mph at 2:42:23	13.6mph at 2:42:09	1474 / 19.3mph	25.3mph at 2:42:22	9.8mph at 2:42:58	4987 / 18.7mph	25.4mph at 2:42:22	11.2mph at 2:42:32	10276 / 18.3mph
2022-04-18 09:41:59 PM EST to 2022-04-18 09:42:59 PM EST (60s)						24.6mph @ 2:42:23 (%s)	13.8mph @ 2:42:09 (%s)		25.1mph @ 2:42:22 (%s)	10.9mph @ 2:42:09 (%s)		24.4mph @ 2:42:22 (%s)	11.8mph @ 2:42:32 (%s)	
2022-04-18 09:40:58 PM EST to 2022-04-18 09:41:58 PM EST (60s)	1019.99mb	4.79V	44.3°F 91%	53.8°F	SE (128°)	24.1mph at 2:41:24	16.1mph at 2:41:56	1608 / 20.9mph	26.0mph at 2:41:24	12.3mph at 2:41:04	5404 / 20.2mph	24.5mph at 2:41:23	12.9mph at 2:41:16	11237 / 20.0mph
2022-04-18 09:40:58 PM EST to 2022-04-18 09:41:58 PM EST (60s)						23.9mph @ 2:41:23 (%s)	16.2mph @ 2:41:56 (%s)		25.2mph @ 2:41:24 (%s)	13.4mph @ 2:41:04 (%s)		24.3mph @ 2:41:24 (%s)	13.3mph @ 2:41:16 (%s)	
2022-04-18 09:39:58 PM EST to 2022-04-18 09:40:58 PM EST (60s)	1019.98mb	4.77V	44.3°F 91%	53.8°F	SE (132°)	25.6mph at 2:40:05	17.3mph at 2:40:28	1699 / 22.0mph	25.8mph at 2:40:03	11.7mph at 2:40:19	5790 / 21.7mph	25.9mph at 2:40:05	12.9mph at 2:40:19	11963 / 21.2mph
2022-04-18 09:39:58 PM EST to 2022-04-18 09:40:58 PM EST (60s)						25.4mph @ 2:40:05 (%s)	17.6mph @ 2:40:28 (%s)		25.4mph @ 2:40:04 (%s)	11.8mph @ 2:40:19 (%s)		25.2mph @ 2:40:05 (%s)	14.2mph @ 2:40:19 (%s)	
2022-04-18 09:37:58 PM EST to 2022-04-18 09:39:58 PM EST (120s)	1020.07mb	4.75V	44.3°F 91%	53.8°F	SE (131°)	25.4mph at 2:39:40	13.3mph at 2:39:07	3089 / 20.2mph	25.2mph at 2:39:40	9.4mph at 2:38:57	10615 / 19.9mph	26.3mph at 2:39:40	10.6mph at 2:39:14	21996 / 19.6mph
2022-04-18 09:37:58 PM EST to 2022-04-18 09:39:58 PM EST (120s)						25.0mph @ 2:39:40 (%s)	13.5mph @ 2:39:07 (%s)		25.1mph @ 2:39:40 (%s)	9.9mph @ 2:38:57 (%s)		25.7mph @ 2:39:40 (%s)	10.7mph @ 2:39:14 (%s)	
2022-04-18 09:36:58 PM EST to 2022-04-18 09:37:58 PM EST (60s)	1020.11mb	4.78V	44.3°F 91%	53.8°F	SE (131°)	24.8mph @ 2:39:40 (%s)	13.7mph @ 2:39:07 (%s)	1518 / 19.8mph	24.9mph @ 2:39:40 (%s)	9.9mph @ 2:39:07 (%s)	5146 / 19.3mph	25.3mph @ 2:39:40 (%s)	10.8mph @ 2:39:14 (%s)	10710 / 19.1mph
2022-04-18 09:36:58 PM EST to 2022-04-18 09:37:58 PM EST (60s)						24.0mph @ 2:39:41 (%s)	14.8mph @ 2:39:08 (%s)		24.1mph @ 2:37:04 (%s)	9.9mph (1s) 2:39:07 (1s)		24.0mph @ 2:39:40 (%s)	14.1mph @ 2:39:07 (%s)	
2022-04-18 09:37:03 PM EST	1020.14mb	4.76V	44.3°F 91%	53.8°F	SE (132°)	24.6mph at 2:37:04	14.4mph at 2:37:50	1578 / 20.6mph	25.0mph at 2:37:03	10.9mph at 2:37:40	5374 / 20.1mph	24.6mph at 2:37:03	12.8mph at 2:37:22	11125 / 19.8mph
2022-04-18 09:37:03 PM EST						24.4mph @ 2:37:04 (%s)	14.6mph @ 2:37:50 (%s)		24.7mph @ 2:37:04 (%s)	10.9mph @ 2:37:40 (0.1s)		24.4mph @ 2:37:03 (%s)	13.1mph @ 2:37:22 (%s)	
2022-04-18 09:36:58 PM EST to 2022-04-18 09:37:58 PM EST (60s)	24.1mph @ 2:37:04 (%s)	15.0mph @ 2:37:50 (%s)	24.1mph @ 2:36:17 (0.1s)	11.7mph @ 2:36:30 (0.1s)	24.0mph @ 2:37:04 (%s)	13.3mph @ 2:37:22 (%s)								

2022-04-18 09:35:58 PM EST to 2022-04-18 09:36:58 PM EST (60s)						@ 2:36:43 <b>23.5mph</b> @ 2:36:20 (3s) <b>20.9mph</b> @ 2:36:30 (60s) <b>22.1mph</b> @ 2:36:01 (120s)	@ 2:36:33 <b>17.1mph</b> @ 2:36:09 (3s) <b>20.2mph</b> @ 2:36:13 (60s) <b>20.4mph</b> @ 2:36:57 (120s)		@ 2:36:17 <b>24.4mph</b> @ 2:36:18 (1s) <b>23.8mph</b> @ 2:36:19 (1s) <b>20.6mph</b> @ 2:36:29 (60s) <b>21.6mph</b> @ 2:36:01 (120s)	@ 2:36:31 <b>13.7mph</b> @ 2:36:31 (1s) <b>15.1mph</b> @ 2:36:33 (1s) <b>19.8mph</b> @ 2:36:09 (60s) <b>20.0mph</b> @ 2:36:57 (120s)		@ 2:36:17 <b>23.8mph</b> @ 2:36:19 (3s) <b>20.2mph</b> @ 2:36:30 (60s) <b>21.4mph</b> @ 2:36:01 (120s)	@ 2:36:07 <b>15.1mph</b> @ 2:36:09 (3s) <b>19.4mph</b> @ 2:36:13 (60s) <b>19.7mph</b> @ 2:36:57 (120s)	
2022-04-18 09:36:03 PM EST  <b>2022-04-18 09:34:58 PM EST to 2022-04-18 09:35:58 PM EST (60s)</b>	1020.06mb	4.77V	44.3°F 91%	53.8°F	<b>SE (130°)</b>	<b>24.1mph</b> at 2:35:57 <b>23.8mph</b> @ 2:35:57 (½-s) <b>23.1mph</b> @ 2:35:57 (1s) <b>23.2mph</b> @ 2:34:58 (3s) <b>23.7mph</b> @ 2:34:59 (60s) <b>23.3mph</b> @ 2:34:58 (120s)	<b>15.8mph</b> at 2:35:22 <b>16.0mph</b> @ 2:35:22 (½-s) <b>16.3mph</b> @ 2:35:21 (1s) <b>16.7mph</b> @ 2:35:23 (3s) <b>20.4mph</b> @ 2:35:57 (60s) <b>21.9mph</b> @ 2:35:44 (120s)	1566 / 20.4mph	<b>25.5mph</b> at 2:35:57 <b>25.4mph</b> @ 2:35:57 (0.1s) <b>25.1mph</b> @ 2:35:57 (½-s) <b>24.3mph</b> @ 2:35:57 (1s) <b>22.8mph</b> @ 2:35:45 (3s) <b>23.2mph</b> @ 2:34:59 (60s) <b>22.8mph</b> @ 2:34:58 (120s)	<b>13.0mph</b> at 2:35:20 <b>13.0mph</b> @ 2:35:20 (0.1s) <b>13.3mph</b> @ 2:35:20 (½-s) <b>14.1mph</b> @ 2:35:21 (1s) <b>15.4mph</b> @ 2:35:22 (3s) <b>19.8mph</b> @ 2:35:57 (60s) <b>21.4mph</b> @ 2:35:42 (120s)	5317 / 19.9mph	<b>25.1mph</b> at 2:35:57 <b>24.7mph</b> @ 2:35:57 (½-s) <b>24.1mph</b> @ 2:35:57 (1s) <b>22.8mph</b> @ 2:34:58 (3s) <b>23.2mph</b> @ 2:34:59 (60s) <b>22.8mph</b> @ 2:34:58 (120s)	<b>13.2mph</b> at 2:35:20 <b>13.3mph</b> @ 2:35:20 (½-s) <b>13.9mph</b> @ 2:35:21 (1s) <b>15.5mph</b> @ 2:35:22 (3s) <b>19.5mph</b> @ 2:35:56 (60s) <b>21.2mph</b> @ 2:35:43 (120s)	11003 / 19.6mph
2022-04-18 09:35:03 PM EST  <b>2022-04-18 09:33:58 PM EST to 2022-04-18 09:34:58 PM EST (60s)</b>	1020.00mb	4.76V	44.3°F 90%	53.8°F	<b>SE (128°)</b>	<b>26.3mph</b> at 2:34:38 <b>26.2mph</b> @ 2:34:38 (½-s) <b>26.0mph</b> @ 2:34:38 (1s) <b>25.5mph</b> @ 2:34:26 (3s) <b>23.7mph</b> @ 2:34:58 (60s) <b>23.3mph</b> @ 2:34:58 (120s)	<b>20.0mph</b> at 2:34:27 <b>20.6mph</b> @ 2:34:27 (½-s) <b>20.9mph</b> @ 2:34:21 (1s) <b>20.8mph</b> @ 2:33:58 (3s) <b>22.5mph</b> @ 2:34:23 (60s) <b>22.5mph</b> @ 2:34:06 (120s)	1842 / 23.7mph	<b>26.6mph</b> at 2:34:30 <b>26.6mph</b> @ 2:34:30 (0.1s) <b>26.2mph</b> @ 2:34:30 (½-s) <b>27.5mph</b> @ 2:34:24 (1s) <b>25.4mph</b> @ 2:34:26 (3s) <b>23.2mph</b> @ 2:34:57 (60s) <b>22.8mph</b> @ 2:34:57 (120s)	<b>18.5mph</b> at 2:34:27 <b>18.6mph</b> @ 2:34:27 (0.1s) <b>19.5mph</b> @ 2:34:27 (½-s) <b>20.1mph</b> @ 2:34:20 (1s) <b>20.4mph</b> @ 2:33:58 (3s) <b>22.0mph</b> @ 2:34:23 (60s) <b>22.0mph</b> @ 2:34:05 (120s)	6223 / 23.2mph	<b>27.0mph</b> at 2:34:30 <b>26.8mph</b> @ 2:34:30 (½-s) <b>25.9mph</b> @ 2:34:38 (1s) <b>25.3mph</b> @ 2:34:26 (3s) <b>23.2mph</b> @ 2:34:57 (60s) <b>22.8mph</b> @ 2:34:57 (120s)	<b>17.3mph</b> at 2:34:27 <b>18.4mph</b> @ 2:34:27 (½-s) <b>19.6mph</b> @ 2:34:20 (1s) <b>20.4mph</b> @ 2:33:59 (3s) <b>21.9mph</b> @ 2:34:23 (60s) <b>21.9mph</b> @ 2:34:04 (120s)	13070 / 23.2mph
2022-04-18 09:34:03 PM EST  <b>2022-04-18 09:32:58 PM EST to 2022-04-18 09:33:58 PM EST (60s)</b>	1019.97mb	4.75V	44.2°F 90%	53.8°F	<b>SE (130°)</b>	<b>26.5mph</b> at 2:33:17 <b>26.0mph</b> @ 2:33:17 (½-s) <b>25.8mph</b> @ 2:33:18 (1s) <b>25.4mph</b> @ 2:33:04 (3s) <b>23.1mph</b> @ 2:33:44 (60s) <b>22.9mph</b> @ 2:33:44 (120s)	<b>16.8mph</b> at 2:33:50 <b>16.9mph</b> @ 2:33:50 (½-s) <b>17.1mph</b> @ 2:33:51 (1s) <b>18.2mph</b> @ 2:33:52 (3s) <b>22.1mph</b> @ 2:33:00 (60s) <b>22.1mph</b> @ 2:32:58 (120s)	1772 / 22.9mph	<b>26.9mph</b> at 2:33:01 <b>26.8mph</b> @ 2:33:01 (0.1s) <b>25.9mph</b> @ 2:33:01 (½-s) <b>25.7mph</b> @ 2:33:01 (1s) <b>25.4mph</b> @ 2:33:03 (3s) <b>22.8mph</b> @ 2:33:45 (60s) <b>22.4mph</b> @ 2:33:44 (120s)	<b>10.9mph</b> at 2:33:54 <b>10.9mph</b> @ 2:33:54 (0.1s) <b>11.8mph</b> @ 2:33:54 (1s) <b>12.9mph</b> @ 2:33:54 (3s) <b>17.5mph</b> @ 2:33:55 (60s) <b>21.6mph</b> @ 2:32:59 (60s) <b>21.5mph</b> @ 2:32:58 (120s)	6018 / 22.5mph	<b>28.4mph</b> at 2:33:01 <b>27.1mph</b> @ 2:33:01 (½-s) <b>26.4mph</b> @ 2:33:01 (1s) <b>25.3mph</b> @ 2:33:03 (3s) <b>23.2mph</b> @ 2:33:44 (60s) <b>22.3mph</b> @ 2:33:43 (120s)	<b>14.1mph</b> at 2:33:54 <b>14.5mph</b> @ 2:33:54 (½-s) <b>14.9mph</b> @ 2:33:54 (1s) <b>17.7mph</b> @ 2:33:55 (3s) <b>21.4mph</b> @ 2:33:00 (60s) <b>21.4mph</b> @ 2:32:58 (120s)	12605 / 22.4mph
2022-04-18 09:33:03 PM EST  <b>2022-04-18 09:31:58 PM EST to 2022-04-18 09:32:58 PM EST (60s)</b>	1019.95mb	4.76V	44.3°F 90%	53.8°F	<b>SE (128°)</b>	<b>25.6mph</b> at 2:31:59 <b>25.2mph</b> @ 2:32:00 (½-s) <b>24.8mph</b> @ 2:32:00 (1s) <b>24.2mph</b> @ 2:32:00 (3s) <b>22.8mph</b> @ 2:32:17 (60s) <b>22.2mph</b> @ 2:32:22 (120s)	<b>17.6mph</b> at 2:32:54 <b>17.8mph</b> @ 2:32:54 (½-s) <b>18.1mph</b> @ 2:32:54 (1s) <b>18.9mph</b> @ 2:32:54 (3s) <b>22.0mph</b> @ 2:31:58 (60s) <b>21.9mph</b> @ 2:32:41 (120s)	1713 / 22.2mph	<b>26.1mph</b> at 2:31:59 <b>26.0mph</b> @ 2:31:59 (0.1s) <b>25.1mph</b> @ 2:31:59 (½-s) <b>24.5mph</b> @ 2:31:59 (1s) <b>23.6mph</b> @ 2:32:34 (3s) <b>22.2mph</b> @ 2:32:17 (60s) <b>21.5mph</b> @ 2:32:58 (120s)	<b>14.6mph</b> at 2:32:17 <b>14.7mph</b> @ 2:32:17 (0.1s) <b>15.2mph</b> @ 2:32:18 (½-s) <b>16.1mph</b> @ 2:32:18 (1s) <b>18.4mph</b> @ 2:32:54 (3s) <b>21.4mph</b> @ 2:31:58 (60s) <b>21.2mph</b> @ 2:32:41 (120s)	5778 / 21.6mph	<b>27.4mph</b> at 2:31:59 <b>25.8mph</b> @ 2:31:59 (½-s) <b>24.9mph</b> @ 2:31:59 (1s) <b>23.7mph</b> @ 2:31:59 (3s) <b>22.1mph</b> @ 2:32:16 (60s) <b>21.4mph</b> @ 2:32:57 (120s)	<b>13.1mph</b> at 2:32:17 <b>13.3mph</b> @ 2:32:18 (½-s) <b>14.0mph</b> @ 2:32:18 (1s) <b>18.0mph</b> @ 2:32:18 (3s) <b>21.2mph</b> @ 2:31:58 (60s) <b>21.1mph</b> @ 2:32:40 (120s)	12105 / 21.5mph
2022-04-18 09:32:03 PM EST  <b>2022-04-18 09:30:58 PM EST to 2022-04-18 09:31:58 PM EST (60s)</b>	1019.94mb	4.78V	44.3°F 91%	53.8°F	<b>SE (128°)</b>	<b>25.5mph</b> at 2:31:45 <b>25.2mph</b> @ 2:31:45 (½-s) <b>25.1mph</b> @ 2:31:45 (1s) <b>24.7mph</b> @ 2:31:47 (3s) <b>22.3mph</b> @ 2:30:58 (60s) <b>22.3mph</b> @ 2:30:58 (120s)	<b>16.5mph</b> at 2:31:01 <b>16.7mph</b> @ 2:31:01 (½-s) <b>17.2mph</b> @ 2:31:01 (1s) <b>18.4mph</b> @ 2:31:01 (3s) <b>21.2mph</b> @ 2:31:44 (60s) <b>21.9mph</b> @ 2:31:21 (120s)	1700 / 22.0mph	<b>26.2mph</b> at 2:31:44 <b>26.2mph</b> @ 2:31:44 (0.1s) <b>25.7mph</b> @ 2:31:44 (½-s) <b>24.9mph</b> @ 2:31:45 (1s) <b>24.3mph</b> @ 2:31:46 (3s) <b>21.4mph</b> @ 2:31:57 (60s) <b>21.5mph</b> @ 2:31:46 (120s)	<b>7.1mph</b> at 2:30:58 <b>7.2mph</b> @ 2:30:58 (0.1s) <b>10.8mph</b> @ 2:30:58 (½-s) <b>12.2mph</b> @ 2:30:58 (1s) <b>15.9mph</b> @ 2:30:58 (3s) <b>20.3mph</b> @ 2:31:42 (60s) <b>21.1mph</b> @ 2:31:19 (120s)	5727 / 21.4mph	<b>26.2mph</b> at 2:31:44 <b>25.5mph</b> @ 2:31:44 (½-s) <b>24.4mph</b> @ 2:31:57 (1s) <b>23.9mph</b> @ 2:31:46 (3s) <b>21.3mph</b> @ 2:30:58 (60s) <b>21.4mph</b> @ 2:30:58 (120s)	<b>11.4mph</b> at 2:30:58 <b>11.7mph</b> @ 2:30:58 (½-s) <b>13.0mph</b> @ 2:30:58 (1s) <b>15.3mph</b> @ 2:30:58 (3s) <b>20.2mph</b> @ 2:31:42 (60s) <b>20.9mph</b> @ 2:31:19 (120s)	11962 / 21.2mph
2022-04-18 09:31:03 PM EST  <b>2022-04-18 09:29:58 PM EST to 2022-04-18 09:30:58 PM EST (60s)</b>	1019.95mb	4.77V	44.3°F 90%	53.8°F	<b>SE (125°)</b>	<b>25.8mph</b> at 2:30:32 <b>25.7mph</b> @ 2:30:32 (½-s) <b>25.6mph</b> @ 2:30:32 (1s) <b>25.4mph</b> @ 2:30:32 (3s) <b>23.1mph</b> @ 2:30:42 (60s) <b>22.8mph</b> @ 2:30:42 (120s)	<b>17.2mph</b> at 2:30:53 <b>17.4mph</b> @ 2:30:53 (½-s) <b>17.5mph</b> @ 2:30:53 (1s) <b>18.6mph</b> @ 2:30:54 (3s) <b>22.1mph</b> @ 2:30:22 (60s) <b>22.3mph</b> @ 2:30:42 (120s)	1722 / 22.3mph	<b>26.0mph</b> at 2:29:59 <b>25.8mph</b> @ 2:29:59 (½-s) <b>25.4mph</b> @ 2:30:29 (½-s) <b>25.3mph</b> @ 2:30:32 (1s) <b>24.9mph</b> @ 2:30:31 (3s) <b>22.5mph</b> @ 2:30:42 (120s)	<b>11.8mph</b> at 2:30:57 <b>11.8mph</b> @ 2:30:57 (½-s) <b>13.3mph</b> @ 2:30:52 (½-s) <b>14.2mph</b> @ 2:30:52 (1s) <b>16.5mph</b> @ 2:30:54 (3s) <b>21.3mph</b> @ 2:30:54 (120s)	5738 / 21.5mph	<b>26.4mph</b> at 2:30:33 <b>25.4mph</b> @ 2:30:32 (½-s) <b>25.4mph</b> @ 2:30:32 (1s) <b>24.8mph</b> @ 2:30:32 (3s) <b>22.4mph</b> @ 2:30:40 (60s) <b>21.9mph</b> @ 2:30:40 (120s)	<b>12.7mph</b> at 2:30:57 <b>13.5mph</b> @ 2:30:57 (½-s) <b>14.5mph</b> @ 2:30:56 (1s) <b>15.7mph</b> @ 2:30:57 (3s) <b>21.2mph</b> @ 2:30:21 (60s) <b>21.4mph</b> @ 2:30:40 (120s)	12005 / 21.3mph

<b>PM EST</b> (60s)						@ 2:30:41 (120s)	@ 2:30:57 (120s)		@ 2:30:40 (60s) <b>22.0mph</b> @ 2:30:41 (120s)	@ 2:30:21 (60s) <b>21.5mph</b> @ 2:30:57 (120s)		@ 2:30:40 (120s)	@ 2:30:57 (120s)	
2022-04-18 09:30:03 PM EST						<b>25.0mph</b> at 2:29:55	<b>18.4mph</b> at 2:29:40		<b>25.3mph</b> at 2:29:56	<b>15.4mph</b> at 2:29:35		<b>25.9mph</b> at 2:29:56	<b>15.4mph</b> at 2:29:35	
<b>2022-04-18</b> <b>09:28:58</b> <b>PM EST to</b> <b>2022-04-18</b> <b>09:29:58</b> <b>PM EST</b> (60s)	1019.90mb	4.76V	44.3°F 91%	53.8°F	<b>SE</b> (125°)	<b>24.6mph</b> @ 2:29:43 (%s) <b>24.3mph</b> @ 2:29:57 (1s) <b>24.0mph</b> @ 2:29:57 (3s) <b>22.7mph</b> @ 2:29:22 (60s) <b>22.8mph</b> @ 2:29:24 (120s)	<b>19.1mph</b> @ 2:29:40 (%s) <b>19.7mph</b> @ 2:29:38 (3s) <b>22.2mph</b> @ 2:29:56 (60s) <b>22.3mph</b> @ 2:29:53 (120s)	1724 / 22.3mph	<b>24.7mph</b> @ 2:29:57 (%s) <b>24.2mph</b> @ 2:29:55 (3s) <b>23.8mph</b> @ 2:29:56 (3s) <b>21.9mph</b> @ 2:29:21 (60s) <b>22.1mph</b> @ 2:29:24 (120s)	<b>15.9mph</b> @ 2:29:35 (%s) <b>16.5mph</b> @ 2:29:35 (3s) <b>17.6mph</b> @ 2:29:37 (3s) <b>21.4mph</b> @ 2:29:54 (60s) <b>21.6mph</b> @ 2:29:53 (120s)	5759 / 21.5mph	<b>24.9mph</b> @ 2:29:48 (%s) <b>24.5mph</b> @ 2:29:48 (1s) <b>23.6mph</b> @ 2:29:55 (3s) <b>21.8mph</b> @ 2:29:21 (60s) <b>22.0mph</b> @ 2:29:28 (120s)	<b>15.7mph</b> @ 2:29:35 (%s) <b>16.0mph</b> @ 2:29:36 (1s) <b>17.2mph</b> @ 2:29:37 (3s) <b>21.3mph</b> @ 2:28:54 (60s) <b>21.5mph</b> @ 2:29:52 (120s)	12083 / 21.5mph
2022-04-18 09:29:03 PM EST						<b>26.3mph</b> at 2:28:50	<b>18.9mph</b> at 2:28:36		<b>26.4mph</b> at 2:28:50	<b>14.5mph</b> at 2:28:36		<b>26.6mph</b> at 2:28:48	<b>13.9mph</b> at 2:28:36	
<b>2022-04-18</b> <b>09:27:58</b> <b>PM EST to</b> <b>2022-04-18</b> <b>09:28:58</b> <b>PM EST</b> (60s)	1019.89mb	4.77V	44.2°F 90%	53.8°F	<b>SE</b> (127°)	<b>26.2mph</b> @ 2:28:50 (%s) <b>26.1mph</b> @ 2:28:50 (1s) <b>25.8mph</b> @ 2:28:51 (3s) <b>22.9mph</b> @ 2:28:33 (60s) <b>22.6mph</b> @ 2:28:08 (120s)	<b>19.2mph</b> @ 2:28:36 (%s) <b>19.4mph</b> @ 2:28:36 (1s) <b>20.4mph</b> @ 2:28:37 (3s) <b>22.3mph</b> @ 2:28:46 (60s) <b>22.5mph</b> @ 2:28:48 (120s)	1742 / 22.5mph	<b>26.1mph</b> @ 2:28:50 (1s) <b>25.9mph</b> @ 2:28:50 (1s) <b>25.4mph</b> @ 2:28:51 (3s) <b>22.4mph</b> @ 2:28:33 (60s) <b>22.1mph</b> @ 2:28:32 (120s)	<b>14.7mph</b> @ 2:28:36 (0.1s) <b>15.4mph</b> @ 2:28:36 (%s) <b>16.6mph</b> @ 2:28:36 (1s) <b>18.8mph</b> @ 2:28:36 (3s) <b>21.7mph</b> @ 2:28:48 (60s) <b>21.8mph</b> @ 2:28:47 (120s)	5848 / 21.9mph	<b>26.4mph</b> @ 2:28:48 (%s) <b>26.2mph</b> @ 2:28:50 (1s) <b>25.7mph</b> @ 2:28:50 (3s) <b>22.2mph</b> @ 2:28:33 (60s) <b>22.0mph</b> @ 2:28:08 (120s)	<b>14.5mph</b> @ 2:28:36 (0.1s) <b>15.7mph</b> @ 2:28:36 (%s) <b>15.8mph</b> @ 2:28:36 (3s) <b>21.5mph</b> @ 2:28:48 (60s) <b>21.7mph</b> @ 2:28:47 (120s)	12216 / 21.7mph
2022-04-18 09:28:03 PM EST						<b>26.2mph</b> at 2:27:39	<b>18.8mph</b> at 2:27:28		<b>26.4mph</b> at 2:27:35	<b>14.8mph</b> at 2:27:27		<b>26.9mph</b> at 2:27:44	<b>14.8mph</b> at 2:27:27	
<b>2022-04-18</b> <b>09:26:58</b> <b>PM EST to</b> <b>2022-04-18</b> <b>09:27:58</b> <b>PM EST</b> (60s)	1019.97mb	4.78V	44.3°F 90%	53.8°F	<b>SE</b> (124°)	<b>25.9mph</b> @ 2:27:36 (%s) <b>25.1mph</b> @ 2:27:41 (3s) <b>23.0mph</b> @ 2:27:05 (60s) <b>22.7mph</b> @ 2:27:57 (120s)	<b>19.1mph</b> @ 2:27:29 (%s) <b>19.5mph</b> @ 2:27:29 (1s) <b>20.1mph</b> @ 2:27:19 (3s) <b>22.5mph</b> @ 2:27:35 (60s) <b>22.4mph</b> @ 2:27:35 (120s)	1755 / 22.7mph	<b>25.8mph</b> @ 2:27:35 (%s) <b>25.5mph</b> @ 2:27:36 (1s) <b>24.7mph</b> @ 2:27:50 (3s) <b>22.1mph</b> @ 2:27:05 (60s) <b>22.0mph</b> @ 2:27:55 (120s)	<b>16.2mph</b> @ 2:27:28 (%s) <b>17.5mph</b> @ 2:27:28 (1s) <b>19.2mph</b> @ 2:27:18 (3s) <b>21.8mph</b> @ 2:27:33 (60s) <b>21.6mph</b> @ 2:27:33 (120s)	5874 / 22.0mph	<b>26.1mph</b> @ 2:27:41 (1s) <b>24.7mph</b> @ 2:27:49 (3s) <b>22.2mph</b> @ 2:27:05 (60s) <b>21.9mph</b> @ 2:27:54 (120s)	<b>15.5mph</b> @ 2:27:28 (%s) <b>16.4mph</b> @ 2:27:28 (1s) <b>18.9mph</b> @ 2:27:18 (3s) <b>21.7mph</b> @ 2:27:33 (60s) <b>21.5mph</b> @ 2:27:34 (120s)	12340 / 21.9mph
2022-04-18 09:27:03 PM EST						<b>26.7mph</b> at 2:26:45	<b>19.1mph</b> at 2:26:19		<b>27.6mph</b> at 2:26:45	<b>15.1mph</b> at 2:25:58		<b>27.0mph</b> at 2:26:45	<b>15.9mph</b> at 2:26:19	
<b>2022-04-18</b> <b>09:25:58</b> <b>PM EST to</b> <b>2022-04-18</b> <b>09:26:58</b> <b>PM EST</b> (60s)	1019.87mb	4.75V	44.3°F 90%	53.8°F	<b>SE</b> (124°)	<b>26.4mph</b> @ 2:26:45 (%s) <b>26.0mph</b> @ 2:26:46 (1s) <b>24.9mph</b> @ 2:26:47 (3s) <b>22.8mph</b> @ 2:26:58 (60s) <b>22.9mph</b> @ 2:25:58 (120s)	<b>19.9mph</b> @ 2:26:19 (1s) <b>21.1mph</b> @ 2:26:20 (3s) <b>22.2mph</b> @ 2:26:26 (60s) <b>22.5mph</b> @ 2:26:42 (120s)	1766 / 22.8mph	<b>26.8mph</b> @ 2:26:45 (%s) <b>26.0mph</b> @ 2:26:45 (1s) <b>24.2mph</b> @ 2:26:46 (3s) <b>22.0mph</b> @ 2:26:57 (60s) <b>22.2mph</b> @ 2:25:58 (120s)	<b>16.1mph</b> @ 2:26:19 (%s) <b>17.1mph</b> @ 2:26:19 (1s) <b>19.0mph</b> @ 2:26:20 (3s) <b>21.3mph</b> @ 2:26:36 (60s) <b>21.7mph</b> @ 2:26:39 (120s)	5880 / 22.0mph	<b>25.8mph</b> @ 2:26:45 (1s) <b>24.3mph</b> @ 2:26:52 (3s) <b>21.9mph</b> @ 2:26:57 (60s) <b>22.1mph</b> @ 2:25:58 (120s)	<b>17.7mph</b> @ 2:26:19 (1s) <b>19.1mph</b> @ 2:26:20 (3s) <b>21.2mph</b> @ 2:26:24 (60s) <b>21.6mph</b> @ 2:26:39 (120s)	12367 / 22.0mph
2022-04-18 09:26:03 PM EST						<b>26.6mph</b> at 2:25:20	<b>19.1mph</b> at 2:25:15		<b>27.1mph</b> at 2:25:19	<b>13.5mph</b> at 2:24:58		<b>27.6mph</b> at 2:25:19	<b>15.5mph</b> at 2:25:36	
<b>2022-04-18</b> <b>09:24:58</b> <b>PM EST to</b> <b>2022-04-18</b> <b>09:25:58</b> <b>PM EST</b> (60s)	1019.89mb	4.77V	44.2°F 90%	53.8°F	<b>SE</b> (128°)	<b>26.3mph</b> @ 2:25:20 (%s) <b>25.8mph</b> @ 2:25:20 (1s) <b>25.2mph</b> @ 2:25:20 (3s) <b>23.4mph</b> @ 2:24:58 (60s) <b>24.5mph</b> @ 2:24:58 (120s)	<b>19.5mph</b> @ 2:25:15 (%s) <b>19.5mph</b> @ 2:25:16 (1s) <b>20.5mph</b> @ 2:25:16 (3s) <b>22.4mph</b> @ 2:25:57 (60s) <b>22.9mph</b> @ 2:25:57 (120s)	1729 / 22.4mph	<b>26.1mph</b> @ 2:25:20 (0.1s) <b>25.3mph</b> @ 2:25:18 (1s) <b>25.0mph</b> @ 2:25:20 (3s) <b>22.8mph</b> @ 2:24:59 (60s) <b>23.9mph</b> @ 2:24:58 (120s)	<b>15.7mph</b> @ 2:25:15 (%s) <b>16.5mph</b> @ 2:25:37 (1s) <b>19.3mph</b> @ 2:25:16 (3s) <b>21.6mph</b> @ 2:25:57 (60s) <b>22.2mph</b> @ 2:25:57 (120s)	5788 / 21.6mph	<b>26.8mph</b> @ 2:25:20 (%s) <b>25.6mph</b> @ 2:25:20 (1s) <b>25.2mph</b> @ 2:25:20 (3s) <b>22.7mph</b> @ 2:24:58 (60s) <b>23.8mph</b> @ 2:24:58 (120s)	<b>15.8mph</b> @ 2:25:36 (%s) <b>16.5mph</b> @ 2:25:37 (1s) <b>19.5mph</b> @ 2:25:39 (3s) <b>21.5mph</b> @ 2:25:57 (60s) <b>22.1mph</b> @ 2:25:57 (120s)	12145 / 21.6mph
2022-04-18 09:25:03 PM EST						<b>26.0mph</b> at 2:24:08	<b>20.3mph</b> at 2:24:15		<b>27.1mph</b> at 2:24:08	<b>19.3mph</b> at 2:24:33		<b>27.2mph</b> at 2:24:08	<b>17.7mph</b> at 2:24:34	
<b>2022-04-18</b> <b>09:23:58</b> <b>PM EST to</b> <b>2022-04-18</b> <b>09:24:58</b> <b>PM EST</b> (60s)	1019.85mb	4.77V	44.2°F 90%	53.8°F	<b>SE</b> (125°)	<b>25.6mph</b> @ 2:24:08 (%s) <b>25.2mph</b> @ 2:24:09 (1s) <b>24.7mph</b> @ 2:24:09 (3s) <b>25.6mph</b> @ 2:23:58 (60s) <b>24.6mph</b> @ 2:24:48 (120s)	<b>20.7mph</b> @ 2:24:15 (%s) <b>20.9mph</b> @ 2:24:15 (1s) <b>22.2mph</b> @ 2:24:16 (3s) <b>23.4mph</b> @ 2:24:57 (60s) <b>24.2mph</b> @ 2:24:16 (120s)	1821 / 23.5mph	<b>26.4mph</b> @ 2:24:08 (0.1s) <b>25.5mph</b> @ 2:24:08 (1s) <b>24.3mph</b> @ 2:24:09 (3s) <b>24.9mph</b> @ 2:23:58 (60s) <b>24.0mph</b> @ 2:24:47 (120s)	<b>19.8mph</b> @ 2:24:44 (%s) <b>20.4mph</b> @ 2:24:45 (1s) <b>21.7mph</b> @ 2:24:45 (3s) <b>22.8mph</b> @ 2:24:57 (60s) <b>23.5mph</b> @ 2:24:04 (120s)	6107 / 22.8mph	<b>26.3mph</b> @ 2:24:08 (%s) <b>25.5mph</b> @ 2:24:08 (1s) <b>24.3mph</b> @ 2:24:09 (3s) <b>24.9mph</b> @ 2:23:58 (60s) <b>23.9mph</b> @ 2:24:47 (120s)	<b>18.3mph</b> @ 2:24:34 (%s) <b>19.3mph</b> @ 2:24:34 (1s) <b>21.4mph</b> @ 2:24:36 (3s) <b>22.6mph</b> @ 2:24:57 (60s) <b>23.4mph</b> @ 2:24:05 (120s)	12779 / 22.7mph

2022-04-18 09:24:03 PM EST										<b>28.4mph</b> at 2:23:00	<b>22.4mph</b> at 2:23:03	<b>29.1mph</b> at 2:23:00	<b>19.0mph</b> at 2:23:03							<b>29.2mph</b> at 2:23:35	<b>19.1mph</b> at 2:23:03					
<b>2022-04-18 09:22:58 PM EST to 2022-04-18 09:23:58 PM EST (60s)</b>	1019.84mb	4.80V	44.2°F 90%	53.8°F	<b>SE (125°)</b>	<b>28.0mph</b> @ 2:23:36 (½s) <b>27.9mph</b> @ 2:23:01 (1s) <b>27.3mph</b> @ 2:23:36 (½s) <b>25.7mph</b> @ 2:23:53 (60s) <b>24.4mph</b> @ 2:23:53 (120s)	<b>22.5mph</b> @ 2:23:04 (½s) <b>22.7mph</b> @ 2:23:04 (1s) <b>23.7mph</b> @ 2:23:55 (3s) <b>23.1mph</b> @ 2:22:59 (60s) <b>23.0mph</b> @ 2:22:58 (120s)	1996 / 25.6mph		<b>28.8mph</b> @ 2:23:00 (0.1s) <b>28.1mph</b> @ 2:23:35 (½s) <b>27.6mph</b> @ 2:23:00 (1s) <b>26.8mph</b> @ 2:23:37 (½s) <b>25.1mph</b> @ 2:23:53 (60s) <b>23.7mph</b> @ 2:23:53 (120s)	<b>19.1mph</b> @ 2:23:03 (0.1s) <b>19.8mph</b> @ 2:23:03 (½s) <b>20.8mph</b> @ 2:23:04 (1s) <b>22.6mph</b> @ 2:23:55 (3s) <b>22.2mph</b> @ 2:22:58 (60s) <b>23.1mph</b> @ 2:22:58 (120s)	6690 / 25.0mph									<b>28.7mph</b> @ 2:23:35 (½s) <b>28.0mph</b> @ 2:23:35 (1s) <b>27.0mph</b> @ 2:23:36 (3s) <b>25.1mph</b> @ 2:23:51 (60s) <b>23.0mph</b> @ 2:23:50 (120s)	<b>19.8mph</b> @ 2:23:03 (½s) <b>21.1mph</b> @ 2:23:04 (1s) <b>22.6mph</b> @ 2:23:18 (3s) <b>22.1mph</b> @ 2:22:59 (60s) <b>23.1mph</b> @ 2:22:58 (120s)	14092 / 24.9mph			
2022-04-18 09:23:03 PM EST										<b>26.3mph</b> at 2:21:58	<b>17.8mph</b> at 2:22:43	<b>27.0mph</b> at 2:22:55	<b>14.2mph</b> at 2:22:46							<b>26.7mph</b> at 2:21:58	<b>14.3mph</b> at 2:22:43					
<b>2022-04-18 09:21:58 PM EST to 2022-04-18 09:22:58 PM EST (60s)</b>	1019.82mb	4.78V	44.2°F 90%	53.8°F	<b>SE (125°)</b>	<b>26.0mph</b> @ 2:21:59 (½s) <b>25.8mph</b> @ 2:21:59 (1s) <b>25.9mph</b> @ 2:21:59 (3s) <b>24.8mph</b> @ 2:22:01 (60s) <b>24.1mph</b> @ 2:22:21 (120s)	<b>18.1mph</b> @ 2:22:43 (½s) <b>18.7mph</b> @ 2:22:44 (1s) <b>19.9mph</b> @ 2:22:27 (3s) <b>23.1mph</b> @ 2:22:57 (60s) <b>23.6mph</b> @ 2:21:58 (120s)	1791 / 23.1mph		<b>26.9mph</b> @ 2:22:55 (0.1s) <b>26.2mph</b> @ 2:22:55 (½s) <b>25.9mph</b> @ 2:22:55 (1s) <b>25.2mph</b> @ 2:22:57 (3s) <b>24.1mph</b> @ 2:22:01 (60s) <b>23.5mph</b> @ 2:22:20 (120s)	<b>15.3mph</b> @ 2:22:43 (½s) <b>16.4mph</b> @ 2:22:43 (1s) <b>19.5mph</b> @ 2:22:27 (3s) <b>22.2mph</b> @ 2:22:57 (60s) <b>23.0mph</b> @ 2:22:52 (120s)	5961 / 22.3mph									<b>26.1mph</b> @ 2:22:55 (½s) <b>25.7mph</b> @ 2:22:55 (1s) <b>25.4mph</b> @ 2:21:58 (3s) <b>24.2mph</b> @ 2:22:01 (60s) <b>23.5mph</b> @ 2:22:20 (120s)	<b>15.6mph</b> @ 2:22:43 (1s) <b>18.9mph</b> @ 2:22:27 (3s) <b>22.1mph</b> @ 2:22:57 (60s) <b>22.9mph</b> @ 2:22:52 (120s)	12490 / 22.2mph			
2022-04-18 09:22:03 PM EST										<b>27.3mph</b> at 2:20:51	<b>17.8mph</b> at 2:20:58	<b>27.4mph</b> at 2:21:02	<b>13.2mph</b> at 2:20:11							<b>27.8mph</b> at 2:20:45	<b>16.5mph</b> at 2:20:11					
<b>2022-04-18 09:19:58 PM EST to 2022-04-18 09:21:58 PM EST (120s)</b>	1019.86mb	4.74V	44.2°F 90%	53.8°F	<b>SE (124°)</b>	<b>26.9mph</b> @ 2:20:46 (½s) <b>26.7mph</b> @ 2:20:46 (1s) <b>26.2mph</b> @ 2:20:47 (3s) <b>24.5mph</b> @ 2:21:57 (60s) <b>23.6mph</b> @ 2:21:57 (120s)	<b>18.1mph</b> @ 2:20:58 (½s) <b>18.5mph</b> @ 2:20:58 (1s) <b>20.0mph</b> @ 2:20:59 (3s) <b>21.7mph</b> @ 2:20:18 (60s) <b>21.5mph</b> @ 2:20:18 (120s)	3675 / 23.7mph		<b>27.4mph</b> @ 2:21:02 (0.1s) <b>26.9mph</b> @ 2:21:02 (½s) <b>26.5mph</b> @ 2:21:27 (1s) <b>25.8mph</b> @ 2:20:46 (3s) <b>24.0mph</b> @ 2:21:57 (60s) <b>23.1mph</b> @ 2:21:57 (120s)	<b>13.3mph</b> @ 2:20:11 (0.1s) <b>14.8mph</b> @ 2:20:11 (½s) <b>16.6mph</b> @ 2:20:11 (1s) <b>19.7mph</b> @ 2:20:12 (3s) <b>21.0mph</b> @ 2:20:20 (60s) <b>20.8mph</b> @ 2:20:18 (120s)	12374 / 23.1mph									<b>27.3mph</b> @ 2:21:02 (0.1s) <b>27.3mph</b> @ 2:21:02 (½s) <b>25.9mph</b> @ 2:20:46 (3s) <b>24.0mph</b> @ 2:21:57 (60s) <b>23.1mph</b> @ 2:21:57 (120s)	<b>17.0mph</b> @ 2:20:58 (½s) <b>17.6mph</b> @ 2:21:58 (1s) <b>19.4mph</b> @ 2:20:16 (3s) <b>21.0mph</b> @ 2:20:19 (60s) <b>20.8mph</b> @ 2:20:18 (120s)	26070 / 23.1mph			
2022-04-18 09:20:03 PM EST										<b>24.9mph</b> at 2:19:03	<b>19.0mph</b> at 2:19:54	<b>24.4mph</b> at 2:19:03	<b>14.9mph</b> at 2:18:58							<b>24.6mph</b> at 2:19:04	<b>17.4mph</b> at 2:19:54					
<b>2022-04-18 09:18:58 PM EST to 2022-04-18 09:19:58 PM EST (60s)</b>	1019.96mb	4.77V	44.3°F 91%	53.8°F	<b>ESE (121°)</b>	<b>24.7mph</b> @ 2:19:03 (½s) <b>24.5mph</b> @ 2:19:03 (1s) <b>23.8mph</b> @ 2:19:42 (3s) <b>22.2mph</b> @ 2:19:50 (60s) <b>22.6mph</b> @ 2:18:58 (120s)	<b>19.0mph</b> @ 2:19:54 (½s) <b>19.2mph</b> @ 2:19:54 (1s) <b>19.5mph</b> @ 2:19:55 (3s) <b>21.3mph</b> @ 2:19:01 (60s) <b>21.7mph</b> @ 2:19:58 (120s)	1704 / 22.1mph		<b>24.3mph</b> @ 2:19:03 (0.1s) <b>24.2mph</b> @ 2:19:03 (½s) <b>24.0mph</b> @ 2:19:03 (1s) <b>23.4mph</b> @ 2:19:41 (3s) <b>21.6mph</b> @ 2:19:50 (60s) <b>21.8mph</b> @ 2:18:58 (120s)	<b>17.4mph</b> @ 2:19:53 (0.1s) <b>17.6mph</b> @ 2:19:54 (½s) <b>17.7mph</b> @ 2:19:54 (1s) <b>17.7mph</b> @ 2:20:12 (3s) <b>21.0mph</b> @ 2:20:20 (60s) <b>20.8mph</b> @ 2:20:18 (120s)	5728 / 21.4mph									<b>24.1mph</b> @ 2:19:02 (½s) <b>23.1mph</b> @ 2:19:42 (3s) <b>21.6mph</b> @ 2:19:49 (60s) <b>21.0mph</b> @ 2:19:05 (120s)	<b>18.4mph</b> @ 2:19:54 (3s) <b>20.4mph</b> @ 2:19:01 (60s) <b>21.0mph</b> @ 2:19:57 (120s)	12065 / 21.4mph			
2022-04-18 09:19:03 PM EST										<b>25.0mph</b> at 2:18:12	<b>17.0mph</b> at 2:18:22	<b>23.8mph</b> at 2:18:02	<b>13.8mph</b> at 2:17:58							<b>24.8mph</b> at 2:18:12	<b>13.6mph</b> at 2:18:27					
<b>2022-04-18 09:17:58 PM EST to 2022-04-18 09:18:58 PM EST (60s)</b>	1019.93mb	4.79V	44.3°F 90%	53.8°F	<b>ESE (123°)</b>	<b>24.6mph</b> @ 2:18:13 (½s) <b>24.3mph</b> @ 2:18:13 (1s) <b>23.5mph</b> @ 2:18:14 (3s) <b>23.7mph</b> @ 2:17:59 (60s) <b>23.2mph</b> @ 2:18:01 (120s)	<b>17.3mph</b> @ 2:18:22 (½s) <b>17.6mph</b> @ 2:18:23 (1s) <b>18.4mph</b> @ 2:18:29 (3s) <b>21.3mph</b> @ 2:18:58 (60s) <b>22.6mph</b> @ 2:18:58 (120s)	1648 / 21.4mph		<b>23.4mph</b> @ 2:18:02 (0.1s) <b>23.1mph</b> @ 2:18:02 (½s) <b>22.7mph</b> @ 2:18:04 (1s) <b>23.0mph</b> @ 2:18:05 (3s) <b>22.4mph</b> @ 2:18:03 (120s)	<b>14.5mph</b> @ 2:18:27 (½s) <b>15.2mph</b> @ 2:18:27 (1s) <b>17.0mph</b> @ 2:18:24 (3s) <b>20.5mph</b> @ 2:18:57 (60s) <b>21.8mph</b> @ 2:18:57 (120s)	5488 / 20.5mph									<b>24.2mph</b> @ 2:18:12 (½s) <b>23.5mph</b> @ 2:18:13 (1s) <b>22.7mph</b> @ 2:18:00 (3s) <b>23.1mph</b> @ 2:18:05 (60s) <b>22.5mph</b> @ 2:18:00 (120s)	<b>13.8mph</b> @ 2:18:27 (½s) <b>14.4mph</b> @ 2:18:27 (1s) <b>16.6mph</b> @ 2:18:22 (3s) <b>20.5mph</b> @ 2:18:57 (60s) <b>21.8mph</b> @ 2:18:57 (120s)	11563 / 20.6mph			
2022-04-18 09:18:03 PM EST										<b>26.8mph</b> at 2:17:21	<b>20.7mph</b> at 2:17:05	<b>27.2mph</b> at 2:17:21	<b>19.6mph</b> at 2:17:18							<b>27.1mph</b> at 2:17:11	<b>19.1mph</b> at 2:17:05					
<b>2022-04-18 09:16:58 PM EST to 2022-04-18 09:17:58 PM EST (60s)</b>	1019.90mb	4.76V	44.3°F 90%	53.8°F	<b>ESE (119°)</b>	<b>26.4mph</b> @ 2:17:21 (½s) <b>26.2mph</b> @ 2:17:08 (1s) <b>25.7mph</b> @ 2:17:12 (3s) <b>23.8mph</b> @ 2:17:52 (60s) <b>23.1mph</b> @ 2:17:58 (120s)	<b>21.0mph</b> @ 2:17:05 (½s) <b>21.2mph</b> @ 2:17:05 (1s) <b>22.0mph</b> @ 2:17:06 (3s) <b>22.5mph</b> @ 2:16:58 (60s) <b>22.3mph</b> @ 2:17:06 (120s)	1844 / 23.8mph		<b>27.0mph</b> @ 2:17:21 (0.1s) <b>26.4mph</b> @ 2:17:21 (½s) <b>25.8mph</b> @ 2:17:21 (1s) <b>25.0mph</b> @ 2:17:12 (3s) <b>23.1mph</b> @ 2:17:53 (60s) <b>22.4mph</b> @ 2:17:57 (120s)	<b>19.7mph</b> @ 2:17:05 (0.1s) <b>20.2mph</b> @ 2:17:56 (½s) <b>20.5mph</b> @ 2:17:56 (1s) <b>21.1mph</b> @ 2:17:57 (3s) <b>21.8mph</b> @ 2:16:58 (60s) <b>21.4mph</b> @ 2:17:06 (120s)	6164 / 23.0mph									<b>26.5mph</b> @ 2:17:08 (1s) <b>25.3mph</b> @ 2:17:12 (3s) <b>23.2mph</b> @ 2:17:52 (60s) <b>22.5mph</b> @ 2:17:57 (120s)	<b>19.5mph</b> @ 2:17:05 (½s) <b>19.9mph</b> @ 2:17:05 (1s) <b>20.8mph</b> @ 2:17:05 (3s) <b>21.8mph</b> @ 2:17:05 (60s) <b>21.5mph</b> @ 2:17:05 (120s)	12992 / 23.0mph			
2022-04-18 09:17:03 PM EST										<b>25.9mph</b> at 2:16:53	<b>19.8mph</b> at 2:16:33	<b>26.4mph</b> at 2:16:52	<b>12.4mph</b> at 2:15:57							<b>26.5mph</b> at 2:16:52	<b>17.5mph</b> at 2:16:32					
	1019.92mb	4.75V	44.3°F 90%	53.8°F	<b>ESE (121°)</b>	<b>25.7mph</b> @ 2:16:53 (½s) <b>25.4mph</b> @ 2:16:53 (1s)	<b>19.9mph</b> @ 2:16:33 (½s) <b>19.5mph</b> @ 2:15:57 (120s)	1743 / 22.5mph		<b>26.4mph</b> @ 2:16:52 (0.1s) <b>26.1mph</b> @ 2:16:52 (1s)	<b>16.1mph</b> @ 2:15:57 (0.1s) <b>18.4mph</b> @ 2:16:39 (1s)	5838 / 21.8mph								<b>26.2mph</b> @ 2:16:52 (½s) <b>25.8mph</b> @ 2:16:53 (1s)	<b>17.8mph</b> @ 2:16:33 (½s) <b>18.2mph</b> @ 2:16:33 (1s)	12326 / 21.9mph				

2022-04-18 09:15:57 PM EST to 2022-04-18 09:16:57 PM EST (60s)						(1s) 24.5mph @ 2:16:16 (1s) 22.5mph @ 2:16:56 (60s) 22.6mph @ 2:15:57 (120s)	(1s) 19.5mph @ 2:15:57 (3s) 21.9mph @ 2:16:06 (60s) 22.3mph @ 2:16:52 (120s)		(1/2-s) 25.7mph @ 2:16:53 (1s) 24.0mph @ 2:16:15 (3s) 21.8mph @ 2:16:56 (60s) 21.7mph @ 2:15:57 (120s)	(1/2-s) 18.7mph @ 2:16:40 (1s) 18.3mph @ 2:15:57 (3s) 21.0mph @ 2:16:02 (60s) 21.4mph @ 2:16:15 (120s)		(1s) 24.2mph @ 2:16:15 (3s) 21.9mph @ 2:16:56 (60s) 21.8mph @ 2:16:30 (120s)	(1s) 18.8mph @ 2:15:57 (3s) 21.1mph @ 2:16:03 (60s) 21.5mph @ 2:16:15 (120s)	
2022-04-18 09:16:03 PM EST  2022-04-18 09:14:57 PM EST to 2022-04-18 09:15:57 PM EST (60s)	1019.97mb	4.78V	44.3°F 90%	53.8°F	ESE (120°)	25.5mph at 2:14:59 25.4mph @ 2:14:59 (1/2-s) 25.3mph @ 2:15:00 (1s) 24.7mph @ 2:15:00 (3s) 23.1mph @ 2:15:02 (60s) 23.3mph @ 2:15:06 (120s)	18.7mph at 2:15:56 18.9mph @ 2:15:56 (1/2-s) 19.1mph @ 2:15:56 (1s) 19.6mph @ 2:15:56 (3s) 22.2mph @ 2:15:56 (60s) 22.6mph @ 2:15:56 (120s)	1713 / 22.2mph	24.6mph at 2:14:59 24.6mph @ 2:14:59 (0.1s) 24.5mph @ 2:14:59 (1/2-s) 24.4mph @ 2:14:59 (1s) 23.9mph @ 2:15:00 (3s) 22.2mph @ 2:15:01 (60s) 22.5mph @ 2:15:06 (120s)	14.4mph at 2:14:57 17.0mph @ 2:15:55 (0.1s) 17.1mph @ 2:15:55 (1/2-s) 17.1mph @ 2:15:55 (1s) 18.3mph @ 2:15:56 (3s) 21.2mph @ 2:15:56 (60s) 21.7mph @ 2:15:56 (120s)	5684 / 21.3mph	25.2mph at 2:14:59 25.0mph @ 2:14:59 (1/2-s) 24.9mph @ 2:14:59 (1s) 24.4mph @ 2:15:00 (3s) 22.3mph @ 2:15:01 (60s) 22.6mph @ 2:15:05 (120s)	17.0mph at 2:15:45 17.2mph @ 2:15:45 (1/2-s) 17.7mph @ 2:15:45 (1s) 18.7mph @ 2:15:56 (3s) 21.3mph @ 2:15:56 (60s) 21.8mph @ 2:15:56 (120s)	12034 / 21.4mph
2022-04-18 09:15:03 PM EST  2022-04-18 09:13:57 PM EST to 2022-04-18 09:14:57 PM EST (60s)	1020.05mb	4.79V	44.3°F 90%	53.8°F	SE (125°)	26.9mph at 2:14:06 26.5mph @ 2:14:06 (1/2-s) 26.1mph @ 2:14:06 (1s) 25.4mph @ 2:14:07 (3s) 23.9mph @ 2:14:23 (60s) 23.6mph @ 2:14:19 (120s)	17.5mph at 2:14:27 17.7mph @ 2:14:27 (1/2-s) 18.0mph @ 2:14:27 (1s) 19.1mph @ 2:14:29 (3s) 23.0mph @ 2:14:56 (60s) 23.1mph @ 2:13:57 (120s)	1785 / 23.0mph	27.1mph at 2:14:06 26.9mph @ 2:14:06 (0.1s) 26.5mph @ 2:14:06 (1/2-s) 26.0mph @ 2:14:06 (1s) 25.0mph @ 2:14:11 (3s) 23.4mph @ 2:14:23 (60s) 22.8mph @ 2:14:18 (120s)	15.7mph at 2:14:26 15.7mph @ 2:14:26 (0.1s) 15.9mph @ 2:14:27 (1/2-s) 16.1mph @ 2:14:27 (1s) 17.1mph @ 2:14:28 (3s) 22.2mph @ 2:14:56 (60s) 22.4mph @ 2:13:57 (120s)	5951 / 22.2mph	27.3mph at 2:14:03 26.8mph @ 2:14:06 (1/2-s) 26.4mph @ 2:14:06 (1s) 25.2mph @ 2:14:07 (3s) 23.4mph @ 2:14:23 (60s) 22.9mph @ 2:14:18 (120s)	14.9mph at 2:14:27 15.1mph @ 2:14:27 (1/2-s) 15.6mph @ 2:14:27 (1s) 16.4mph @ 2:14:28 (3s) 22.2mph @ 2:14:54 (60s) 22.4mph @ 2:13:57 (120s)	12523 / 22.2mph
2022-04-18 09:14:03 PM EST  2022-04-18 09:12:57 PM EST to 2022-04-18 09:13:57 PM EST (60s)	1020.04mb	4.76V	44.3°F 90%	53.8°F	ESE (122°)	26.3mph at 2:13:46 25.9mph @ 2:13:46 (1/2-s) 25.5mph @ 2:13:09 (1/2-s) 25.1mph @ 2:13:44 (3s) 23.4mph @ 2:13:56 (60s) 23.1mph @ 2:13:56 (120s)	20.5mph at 2:13:23 20.6mph @ 2:13:23 (1/2-s) 20.7mph @ 2:13:23 (1s) 21.2mph @ 2:13:23 (3s) 22.8mph @ 2:12:57 (60s) 22.9mph @ 2:13:39 (120s)	1817 / 23.4mph	26.7mph at 2:13:48 26.5mph @ 2:13:46 (0.1s) 26.1mph @ 2:13:46 (1/2-s) 25.7mph @ 2:13:46 (1s) 24.7mph @ 2:13:48 (3s) 22.6mph @ 2:13:56 (60s) 22.4mph @ 2:13:56 (120s)	18.5mph at 2:13:44 18.6mph @ 2:13:44 (0.1s) 19.0mph @ 2:13:45 (1/2-s) 19.4mph @ 2:12:57 (1s) 20.1mph @ 2:13:23 (3s) 22.0mph @ 2:13:01 (60s) 22.0mph @ 2:13:33 (120s)	6058 / 22.6mph	27.3mph at 2:13:48 26.8mph @ 2:13:48 (1/2-s) 26.2mph @ 2:13:46 (1s) 24.8mph @ 2:13:44 (3s) 22.7mph @ 2:13:56 (60s) 22.4mph @ 2:13:56 (120s)	19.2mph at 2:13:21 19.4mph @ 2:13:22 (1/2-s) 19.7mph @ 2:13:22 (1s) 20.3mph @ 2:13:23 (3s) 22.0mph @ 2:13:00 (60s) 22.0mph @ 2:13:32 (120s)	12823 / 22.7mph
2022-04-18 09:13:03 PM EST  2022-04-18 09:11:57 PM EST to 2022-04-18 09:12:57 PM EST (60s)	1020.16mb	4.77V	44.2°F 90%	53.7°F	ESE (122°)	27.7mph at 2:12:36 27.5mph @ 2:12:36 (1/2-s) 27.1mph @ 2:12:37 (1s) 25.7mph @ 2:12:38 (3s) 23.3mph @ 2:12:00 (60s) 23.1mph @ 2:11:57 (120s)	18.3mph at 2:12:07 18.4mph @ 2:12:07 (1/2-s) 18.5mph @ 2:12:07 (1s) 19.4mph @ 2:12:08 (3s) 22.5mph @ 2:12:33 (60s) 22.6mph @ 2:12:34 (120s)	1770 / 22.9mph	27.7mph at 2:12:36 27.7mph @ 2:12:36 (0.1s) 27.4mph @ 2:12:36 (1/2-s) 26.9mph @ 2:12:37 (1s) 25.1mph @ 2:12:38 (3s) 22.6mph @ 2:11:59 (60s) 22.5mph @ 2:11:57 (120s)	16.4mph at 2:11:57 17.0mph @ 2:12:06 (0.1s) 17.1mph @ 2:12:06 (1/2-s) 17.1mph @ 2:12:06 (1s) 18.4mph @ 2:12:08 (3s) 21.8mph @ 2:12:33 (60s) 22.0mph @ 2:12:34 (120s)	5922 / 22.1mph	27.4mph at 2:12:36 27.2mph @ 2:12:36 (1/2-s) 26.7mph @ 2:12:36 (1s) 25.0mph @ 2:12:38 (3s) 22.5mph @ 2:11:59 (60s) 22.4mph @ 2:11:57 (120s)	15.0mph at 2:12:31 15.7mph @ 2:12:31 (1/2-s) 16.6mph @ 2:12:06 (1s) 18.3mph @ 2:12:07 (3s) 21.6mph @ 2:12:32 (60s) 21.8mph @ 2:12:34 (120s)	12425 / 22.1mph
2022-04-18 09:12:03 PM EST  2022-04-18 09:10:57 PM EST to 2022-04-18 09:11:57 PM EST (60s)	1020.20mb	4.79V	44.2°F 90%	53.8°F	SE (124°)	26.4mph at 2:11:03 26.3mph @ 2:11:04 (1/2-s) 25.9mph @ 2:11:04 (1s) 25.4mph @ 2:11:05 (3s) 23.3mph @ 2:11:54 (60s) 23.5mph @ 2:11:07 (120s)	20.0mph at 2:10:58 20.1mph @ 2:10:58 (1/2-s) 20.5mph @ 2:10:58 (1s) 21.2mph @ 2:11:19 (3s) 22.6mph @ 2:11:27 (60s) 23.1mph @ 2:11:57 (120s)	1809 / 23.3mph	26.7mph at 2:11:03 26.6mph @ 2:11:03 (0.1s) 26.3mph @ 2:11:03 (1/2-s) 25.7mph @ 2:11:04 (1s) 24.9mph @ 2:11:02 (3s) 22.7mph @ 2:11:51 (60s) 23.0mph @ 2:11:04 (120s)	12.8mph at 2:10:57 16.3mph @ 2:11:15 (0.1s) 17.5mph @ 2:11:15 (1/2-s) 18.8mph @ 2:11:54 (1s) 20.1mph @ 2:11:17 (3s) 22.1mph @ 2:11:34 (60s) 22.4mph @ 2:11:56 (120s)	6040 / 22.6mph	27.4mph at 2:11:03 26.9mph @ 2:11:03 (1/2-s) 26.1mph @ 2:11:03 (1s) 25.0mph @ 2:11:05 (3s) 22.6mph @ 2:11:51 (60s) 22.9mph @ 2:11:04 (120s)	16.8mph at 2:10:58 17.1mph @ 2:10:58 (1/2-s) 18.0mph @ 2:10:58 (1s) 20.0mph @ 2:11:54 (3s) 22.0mph @ 2:11:34 (60s) 22.4mph @ 2:11:56 (120s)	12680 / 22.5mph
2022-04-18 09:11:03 PM EST  2022-04-18 09:09:57 PM EST to 2022-04-18 09:10:57 PM EST	1020.15mb	4.75V	44.2°F 90%	53.8°F	SE (126°)	26.1mph at 2:10:20 26.0mph @ 2:10:20 (1/2-s) 25.9mph @ 2:10:20 (1s) 25.4mph @ 2:10:20 (3s) 24.1mph @ 2:10:34 (60s) 23.4mph @ 2:10:41	18.3mph at 2:10:42 18.5mph @ 2:10:43 (1/2-s) 18.6mph @ 2:10:43 (1s) 19.2mph @ 2:10:44 (3s) 22.9mph @ 2:10:56 (60s) 23.1mph @ 2:09:57	1779 / 23.0mph	26.0mph at 2:10:19 26.0mph @ 2:10:19 (0.1s) 25.8mph @ 2:10:20 (1/2-s) 25.5mph @ 2:10:20 (1s) 25.0mph @ 2:10:20 (3s) 23.6mph @ 2:10:34	15.1mph at 2:10:42 15.3mph @ 2:10:42 (0.1s) 15.6mph @ 2:10:42 (1/2-s) 16.4mph @ 2:10:43 (1s) 18.0mph @ 2:10:44 (3s) 22.4mph @ 2:10:56	6002 / 22.4mph	26.6mph at 2:10:17 25.9mph @ 2:10:18 (1/2-s) 25.6mph @ 2:10:20 (1s) 25.1mph @ 2:10:20 (3s) 23.6mph @ 2:10:34 (60s) 22.9mph @ 2:10:41	15.6mph at 2:10:42 16.0mph @ 2:10:42 (1/2-s) 16.5mph @ 2:10:43 (1s) 18.3mph @ 2:10:44 (3s) 22.3mph @ 2:10:56 (60s) 22.5mph @ 2:09:57	12577 / 22.3mph

(60s)						(120s)	(120s)		(60s) 22.9mph @ 2:10:40 (120s)	(60s) 22.5mph @ 2:09:57 (120s)		(120s)	(120s)	
2022-04-18 09:10:03 PM EST  <b>2022-04-18 09:08:57 PM EST to 2022-04-18 09:09:57 PM EST</b> (60s)	1020.05mb	4.79V	44.2°F 90%	53.7°F	<b>SE</b> (124°)	<b>27.6mph</b> at 2:09:46 <b>27.2mph</b> @ 2:09:47 (½-s) <b>26.9mph</b> @ 2:09:47 (1s) <b>25.8mph</b> @ 2:09:48 (3s) <b>23.9mph</b> @ 2:09:57 (60s) <b>23.1mph</b> @ 2:09:56 (120s)	<b>20.0mph</b> at 2:08:59 <b>20.0mph</b> @ 2:08:57 (½-s) <b>19.8mph</b> @ 2:08:57 (1s) <b>20.5mph</b> @ 2:08:57 (3s) <b>22.3mph</b> @ 2:09:01 (60s) <b>22.3mph</b> @ 2:09:01 (120s)	1856 / 23.9mph	<b>27.7mph</b> at 2:09:46 <b>27.6mph</b> @ 2:09:46 (0.1s) <b>27.1mph</b> @ 2:09:46 (½-s) <b>26.7mph</b> @ 2:09:47 (1s) <b>25.7mph</b> @ 2:09:47 (3s) <b>23.4mph</b> @ 2:09:56 (60s) <b>22.5mph</b> @ 2:09:56 (120s)	<b>12.8mph</b> at 2:08:57 <b>15.9mph</b> @ 2:08:58 (0.1s) <b>16.6mph</b> @ 2:08:59 (½-s) <b>18.3mph</b> @ 2:08:59 (1s) <b>20.3mph</b> @ 2:08:57 (3s) <b>21.6mph</b> @ 2:09:00 (60s) <b>21.7mph</b> @ 2:09:00 (120s)	6271 / 23.4mph	<b>28.0mph</b> at 2:09:46 <b>27.4mph</b> @ 2:09:46 (½-s) <b>27.0mph</b> @ 2:09:46 (1s) <b>25.7mph</b> @ 2:09:47 (3s) <b>23.4mph</b> @ 2:09:56 (60s) <b>22.5mph</b> @ 2:09:56 (120s)	<b>16.2mph</b> at 2:08:58 <b>16.9mph</b> @ 2:08:59 (½-s) <b>18.4mph</b> @ 2:08:59 (1s) <b>19.9mph</b> @ 2:08:57 (3s) <b>21.5mph</b> @ 2:09:00 (60s) <b>21.5mph</b> @ 2:09:03 (120s)	13196 / 23.4mph
2022-04-18 09:09:03 PM EST  <b>2022-04-18 09:07:57 PM EST to 2022-04-18 09:08:57 PM EST</b> (60s)	1020.12mb	4.78V	44.2°F 90%	53.7°F	<b>ESE</b> (123°)	<b>26.6mph</b> at 2:08:21 <b>26.4mph</b> @ 2:08:21 (½-s) <b>26.2mph</b> @ 2:08:21 (1s) <b>25.2mph</b> @ 2:08:22 (3s) <b>22.7mph</b> @ 2:08:32 (60s) <b>22.7mph</b> @ 2:08:38 (120s)	<b>18.8mph</b> at 2:08:39 <b>18.9mph</b> @ 2:08:39 (½-s) <b>19.0mph</b> @ 2:08:39 (1s) <b>19.5mph</b> @ 2:08:40 (3s) <b>21.9mph</b> @ 2:08:12 (60s) <b>22.2mph</b> @ 2:08:12 (120s)	1726 / 22.3mph	<b>26.5mph</b> at 2:08:13 <b>26.4mph</b> @ 2:08:13 (0.1s) <b>26.1mph</b> @ 2:08:13 (½-s) <b>25.8mph</b> @ 2:08:13 (1s) <b>24.7mph</b> @ 2:08:18 (3s) <b>22.2mph</b> @ 2:08:28 (60s) <b>22.1mph</b> @ 2:08:37 (120s)	<b>13.1mph</b> at 2:07:57 <b>15.7mph</b> @ 2:08:10 (0.1s) <b>16.3mph</b> @ 2:08:10 (½-s) <b>17.2mph</b> @ 2:08:11 (1s) <b>18.3mph</b> @ 2:08:40 (3s) <b>21.4mph</b> @ 2:08:12 (60s) <b>21.7mph</b> @ 2:08:12 (120s)	5795 / 21.7mph	<b>26.3mph</b> at 2:08:20 <b>26.1mph</b> @ 2:08:20 (½-s) <b>25.9mph</b> @ 2:08:21 (1s) <b>25.0mph</b> @ 2:08:18 (3s) <b>22.1mph</b> @ 2:08:28 (60s) <b>22.0mph</b> @ 2:08:37 (120s)	<b>15.4mph</b> at 2:08:10 <b>16.2mph</b> @ 2:08:10 (½-s) <b>17.0mph</b> @ 2:08:11 (1s) <b>17.9mph</b> @ 2:08:40 (3s) <b>21.2mph</b> @ 2:08:11 (60s) <b>21.5mph</b> @ 2:08:11 (120s)	12136 / 21.6mph
2022-04-18 09:08:03 PM EST  <b>2022-04-18 09:06:57 PM EST to 2022-04-18 09:07:57 PM EST</b> (60s)	1020.19mb	4.77V	44.2°F 90%	53.7°F	<b>SE</b> (129°)	<b>25.6mph</b> at 2:07:33 <b>25.4mph</b> @ 2:07:33 (½-s) <b>25.1mph</b> @ 2:07:33 (1s) <b>24.4mph</b> @ 2:07:35 (3s) <b>22.8mph</b> @ 2:07:45 (60s) <b>22.8mph</b> @ 2:07:25 (120s)	<b>19.1mph</b> at 2:07:25 <b>19.4mph</b> @ 2:07:25 (½-s) <b>19.7mph</b> @ 2:07:25 (1s) <b>19.9mph</b> @ 2:07:27 (3s) <b>22.2mph</b> @ 2:07:28 (60s) <b>22.5mph</b> @ 2:07:56 (120s)	1728 / 22.4mph	<b>25.7mph</b> at 2:07:05 <b>25.5mph</b> @ 2:07:05 (0.1s) <b>25.2mph</b> @ 2:07:33 (½-s) <b>25.0mph</b> @ 2:07:33 (1s) <b>24.2mph</b> @ 2:07:33 (3s) <b>22.3mph</b> @ 2:07:37 (60s) <b>22.2mph</b> @ 2:07:37 (120s)	<b>15.5mph</b> at 2:07:25 <b>15.8mph</b> @ 2:07:25 (0.1s) <b>16.6mph</b> @ 2:07:25 (½-s) <b>17.4mph</b> @ 2:07:25 (1s) <b>18.5mph</b> @ 2:07:27 (3s) <b>21.6mph</b> @ 2:07:28 (60s) <b>21.9mph</b> @ 2:06:57 (120s)	5858 / 21.9mph	<b>25.7mph</b> at 2:07:32 <b>25.3mph</b> @ 2:07:32 (½-s) <b>25.0mph</b> @ 2:07:33 (1s) <b>23.7mph</b> @ 2:07:35 (3s) <b>22.1mph</b> @ 2:07:37 (60s) <b>22.1mph</b> @ 2:07:24 (120s)	<b>15.2mph</b> at 2:07:25 <b>15.8mph</b> @ 2:07:25 (½-s) <b>16.7mph</b> @ 2:07:25 (1s) <b>17.9mph</b> @ 2:07:27 (3s) <b>21.4mph</b> @ 2:07:26 (60s) <b>21.8mph</b> @ 2:07:56 (120s)	12197 / 21.7mph
2022-04-18 09:07:03 PM EST  <b>2022-04-18 09:05:57 PM EST to 2022-04-18 09:06:57 PM EST</b> (60s)	1020.24mb	4.75V	44.2°F 90%	53.7°F	<b>SE</b> (127°)	<b>26.4mph</b> at 2:05:59 <b>26.2mph</b> @ 2:06:50 (½-s) <b>26.0mph</b> @ 2:06:50 (1s) <b>25.7mph</b> @ 2:06:51 (3s) <b>23.3mph</b> @ 2:06:29 (60s) <b>22.7mph</b> @ 2:06:54 (120s)	<b>17.2mph</b> at 2:06:33 <b>17.5mph</b> @ 2:06:33 (½-s) <b>18.0mph</b> @ 2:06:34 (1s) <b>18.9mph</b> @ 2:06:35 (3s) <b>22.6mph</b> @ 2:05:57 (60s) <b>22.4mph</b> @ 2:06:42 (120s)	1758 / 22.7mph	<b>27.1mph</b> at 2:05:59 <b>26.8mph</b> @ 2:05:59 (0.1s) <b>26.1mph</b> @ 2:05:59 (½-s) <b>25.6mph</b> @ 2:06:50 (1s) <b>25.2mph</b> @ 2:06:50 (3s) <b>22.7mph</b> @ 2:06:28 (60s) <b>21.9mph</b> @ 2:06:54 (120s)	<b>13.0mph</b> at 2:06:33 <b>13.0mph</b> @ 2:06:33 (0.1s) <b>13.4mph</b> @ 2:06:33 (½-s) <b>14.9mph</b> @ 2:06:33 (1s) <b>17.1mph</b> @ 2:06:34 (3s) <b>21.8mph</b> @ 2:05:57 (60s) <b>21.6mph</b> @ 2:06:37 (120s)	5893 / 22.0mph	<b>27.3mph</b> at 2:05:59 <b>26.7mph</b> @ 2:05:59 (½-s) <b>25.8mph</b> @ 2:06:50 (1s) <b>25.3mph</b> @ 2:05:59 (3s) <b>22.7mph</b> @ 2:06:28 (60s) <b>21.9mph</b> @ 2:06:54 (120s)	<b>13.4mph</b> at 2:06:33 <b>13.6mph</b> @ 2:06:33 (½-s) <b>14.5mph</b> @ 2:06:33 (1s) <b>16.7mph</b> @ 2:06:34 (3s) <b>21.8mph</b> @ 2:06:47 (60s) <b>21.5mph</b> @ 2:06:37 (120s)	12339 / 21.9mph
2022-04-18 09:06:03 PM EST  <b>2022-04-18 09:04:57 PM EST to 2022-04-18 09:05:57 PM EST</b> (60s)	1020.24mb	4.77V	44.2°F 90%	53.7°F	<b>SE</b> (127°)	<b>26.0mph</b> at 2:05:51 <b>25.9mph</b> @ 2:05:51 (½-s) <b>25.8mph</b> @ 2:05:51 (1s) <b>24.7mph</b> @ 2:05:52 (3s) <b>22.6mph</b> @ 2:05:53 (60s) <b>22.4mph</b> @ 2:05:56 (120s)	<b>18.3mph</b> at 2:05:22 <b>18.6mph</b> @ 2:05:22 (½-s) <b>19.0mph</b> @ 2:05:23 (1s) <b>19.6mph</b> @ 2:05:25 (3s) <b>21.7mph</b> @ 2:05:30 (60s) <b>21.9mph</b> @ 2:04:58 (120s)	1747 / 22.6mph	<b>26.1mph</b> at 2:05:50 <b>26.1mph</b> @ 2:05:50 (0.1s) <b>25.9mph</b> @ 2:05:51 (½-s) <b>25.7mph</b> @ 2:05:51 (1s) <b>24.2mph</b> @ 2:05:51 (3s) <b>21.8mph</b> @ 2:05:57 (60s) <b>21.7mph</b> @ 2:05:56 (120s)	<b>13.1mph</b> at 2:05:22 <b>13.1mph</b> @ 2:05:22 (0.1s) <b>13.5mph</b> @ 2:05:22 (½-s) <b>14.8mph</b> @ 2:05:23 (1s) <b>17.8mph</b> @ 2:05:24 (3s) <b>20.9mph</b> @ 2:05:30 (60s) <b>21.1mph</b> @ 2:04:58 (120s)	5848 / 21.9mph	<b>26.7mph</b> at 2:05:50 <b>26.4mph</b> @ 2:05:51 (½-s) <b>26.2mph</b> @ 2:05:51 (1s) <b>24.4mph</b> @ 2:05:51 (3s) <b>21.9mph</b> @ 2:05:53 (60s) <b>21.7mph</b> @ 2:05:57 (120s)	<b>14.0mph</b> at 2:05:22 <b>14.4mph</b> @ 2:05:22 (½-s) <b>15.7mph</b> @ 2:05:22 (1s) <b>17.8mph</b> @ 2:05:24 (3s) <b>20.8mph</b> @ 2:05:29 (60s) <b>21.0mph</b> @ 2:04:58 (120s)	12331 / 21.9mph
2022-04-18 09:05:03 PM EST  <b>2022-04-18 09:02:57 PM EST to 2022-04-18 09:04:57 PM EST</b> (120s)	1020.32mb	4.76V	44.2°F 90%	53.7°F	<b>SE</b> (126°)	<b>25.1mph</b> at 2:03:56 <b>24.9mph</b> @ 2:04:00 (½-s) <b>24.8mph</b> @ 2:03:47 (1s) <b>24.6mph</b> @ 2:03:47 (3s) <b>22.6mph</b> @ 2:04:33 (60s) <b>21.9mph</b> @ 2:04:50 (120s)	<b>16.0mph</b> at 2:03:17 <b>16.1mph</b> @ 2:03:17 (½-s) <b>16.3mph</b> @ 2:03:17 (1s) <b>17.8mph</b> @ 2:03:19 (3s) <b>20.6mph</b> @ 2:02:57 (60s) <b>20.9mph</b> @ 2:03:27 (120s)	3375 / 21.9mph	<b>26.0mph</b> at 2:03:56 <b>25.8mph</b> @ 2:03:56 (0.1s) <b>24.9mph</b> @ 2:04:06 (½-s) <b>24.5mph</b> @ 2:04:00 (1s) <b>24.1mph</b> @ 2:03:47 (3s) <b>21.9mph</b> @ 2:04:39 (60s) <b>21.1mph</b> @ 2:04:50 (120s)	<b>13.4mph</b> at 2:02:57 <b>13.9mph</b> @ 2:03:17 (0.1s) <b>14.3mph</b> @ 2:03:17 (½-s) <b>15.0mph</b> @ 2:03:17 (1s) <b>16.6mph</b> @ 2:03:26 (3s) <b>19.8mph</b> @ 2:02:57 (60s) <b>20.1mph</b> @ 2:03:40 (120s)	11309 / 21.2mph	<b>25.8mph</b> at 2:04:00 <b>25.3mph</b> @ 2:04:00 (½-s) <b>24.7mph</b> @ 2:04:00 (1s) <b>24.2mph</b> @ 2:03:47 (3s) <b>21.9mph</b> @ 2:04:33 (60s) <b>21.1mph</b> @ 2:04:49 (120s)	<b>13.1mph</b> at 2:03:26 <b>13.5mph</b> @ 2:03:26 (½-s) <b>14.5mph</b> @ 2:03:26 (1s) <b>16.1mph</b> @ 2:03:26 (3s) <b>19.7mph</b> @ 2:02:57 (60s) <b>20.0mph</b> @ 2:03:40 (120s)	23708 / 21.1mph

2022-04-18 09:03:03 PM EST  <b>2022-04-18 09:01:57 PM EST to 2022-04-18 09:02:57 PM EST (60s)</b>	1020.42mb	4.76V	44.2°F 90%	53.8°F	<b>SE (125°)</b>	<b>23.2mph</b> at 2:02:52 <b>23.1mph</b> @ 2:02:53 (½-s) <b>23.0mph</b> @ 2:02:53 (1s) <b>22.6mph</b> @ 2:02:54 (3s) <b>22.5mph</b> @ 2:01:58 (60s) <b>21.9mph</b> @ 2:02:22 (120s)	<b>17.5mph</b> at 2:02:47 <b>17.6mph</b> @ 2:02:48 (½-s) <b>17.7mph</b> @ 2:02:48 (1s) <b>18.3mph</b> @ 2:02:49 (3s) <b>20.5mph</b> @ 2:02:49 (60s) <b>21.4mph</b> @ 2:02:49 (120s)	1589 / 20.7mph	<b>23.7mph</b> at 2:02:49 <b>23.6mph</b> @ 2:02:49 (0.1s) <b>23.3mph</b> @ 2:02:50 (½-s) <b>23.0mph</b> @ 2:02:50 (1s) <b>22.4mph</b> @ 2:02:54 (3s) <b>22.0mph</b> @ 2:01:57 (60s) <b>21.4mph</b> @ 2:01:58 (120s)	<b>12.6mph</b> at 2:01:57 <b>14.2mph</b> @ 2:02:04 (0.1s) <b>14.4mph</b> @ 2:02:05 (½-s) <b>15.4mph</b> @ 2:02:05 (1s) <b>17.0mph</b> @ 2:02:06 (3s) <b>19.6mph</b> @ 2:02:48 (60s) <b>20.8mph</b> @ 2:02:49 (120s)	5294 / 19.8mph	<b>24.4mph</b> at 2:02:49 <b>23.7mph</b> @ 2:02:49 (½-s) <b>23.0mph</b> @ 2:02:52 (1s) <b>22.3mph</b> @ 2:02:54 (3s) <b>21.8mph</b> @ 2:01:57 (60s) <b>21.3mph</b> @ 2:02:00 (120s)	<b>14.9mph</b> at 2:02:04 <b>15.2mph</b> @ 2:02:05 (½-s) <b>16.1mph</b> @ 2:02:05 (1s) <b>17.0mph</b> @ 2:02:48 (3s) <b>19.6mph</b> @ 2:02:48 (60s) <b>20.6mph</b> @ 2:02:49 (120s)	11091 / 19.7mph
2022-04-18 09:02:03 PM EST  <b>2022-04-18 08:59:57 PM EST to 2022-04-18 09:01:57 PM EST (120s)</b>	1020.42mb	4.76V	44.2°F 90%	53.7°F	<b>SE (128°)</b>	<b>25.7mph</b> at 2:01:11 <b>25.5mph</b> @ 2:01:11 (½-s) <b>25.4mph</b> @ 2:01:11 (1s) <b>25.1mph</b> @ 2:01:13 (3s) <b>22.8mph</b> @ 2:01:30 (60s) <b>21.9mph</b> @ 2:01:48 (120s)	<b>17.6mph</b> at 2:00:16 <b>17.7mph</b> @ 2:00:16 (½-s) <b>18.0mph</b> @ 2:00:16 (1s) <b>18.4mph</b> @ 2:00:19 (3s) <b>20.7mph</b> @ 2:00:30 (60s) <b>20.9mph</b> @ 1:59:59 (120s)	3378 / 21.9mph	<b>26.5mph</b> at 2:01:10 <b>26.4mph</b> @ 2:01:10 (0.1s) <b>26.1mph</b> @ 2:01:10 (½-s) <b>25.8mph</b> @ 2:01:11 (1s) <b>25.0mph</b> @ 2:01:13 (3s) <b>22.4mph</b> @ 2:01:30 (60s) <b>21.5mph</b> @ 2:01:47 (120s)	<b>15.8mph</b> at 2:00:18 <b>15.8mph</b> @ 2:00:18 (0.1s) <b>16.0mph</b> @ 2:00:18 (½-s) <b>16.5mph</b> @ 2:00:19 (1s) <b>17.5mph</b> @ 2:00:19 (3s) <b>20.1mph</b> @ 2:00:28 (60s) <b>20.3mph</b> @ 1:59:58 (120s)	11462 / 21.4mph	<b>27.1mph</b> at 2:01:07 <b>25.7mph</b> @ 2:01:10 (½-s) <b>25.5mph</b> @ 2:01:11 (1s) <b>24.7mph</b> @ 2:01:11 (3s) <b>22.3mph</b> @ 2:01:29 (60s) <b>21.3mph</b> @ 2:01:47 (120s)	<b>16.0mph</b> at 2:00:51 <b>16.5mph</b> @ 2:00:20 (½-s) <b>16.9mph</b> @ 2:00:20 (1s) <b>17.5mph</b> @ 2:00:19 (3s) <b>19.9mph</b> @ 2:00:27 (60s) <b>20.0mph</b> @ 1:59:58 (120s)	23938 / 21.3mph
2022-04-18 09:00:03 PM EST  <b>2022-04-18 08:57:57 PM EST to 2022-04-18 08:59:57 PM EST (120s)</b>	1020.45mb	4.75V	44.2°F 90%	53.7°F	<b>SE (127°)</b>	<b>24.6mph</b> at 1:59:12 <b>24.4mph</b> @ 1:59:12 (½-s) <b>24.1mph</b> @ 1:59:12 (1s) <b>23.9mph</b> @ 1:58:46 (3s) <b>21.4mph</b> @ 1:59:29 (60s) <b>20.9mph</b> @ 1:59:43 (120s)	<b>15.9mph</b> at 1:58:20 <b>16.0mph</b> @ 1:58:20 (½-s) <b>16.3mph</b> @ 1:58:20 (1s) <b>17.4mph</b> @ 1:58:22 (3s) <b>20.2mph</b> @ 1:57:57 (60s) <b>20.1mph</b> @ 1:58:42 (120s)	3218 / 20.9mph	<b>25.1mph</b> at 1:59:12 <b>25.0mph</b> @ 1:59:12 (0.1s) <b>24.6mph</b> @ 1:59:12 (½-s) <b>24.4mph</b> @ 1:59:12 (1s) <b>23.8mph</b> @ 1:58:45 (3s) <b>20.8mph</b> @ 1:59:28 (60s) <b>20.4mph</b> @ 1:59:42 (120s)	<b>12.8mph</b> at 1:57:57 <b>13.4mph</b> @ 1:58:37 (0.1s) <b>13.8mph</b> @ 1:58:36 (½-s) <b>13.8mph</b> @ 1:58:37 (1s) <b>16.3mph</b> @ 1:58:21 (3s) <b>19.5mph</b> @ 1:58:21 (60s) <b>19.4mph</b> @ 1:58:42 (120s)	10863 / 20.3mph	<b>24.8mph</b> at 1:59:11 <b>24.5mph</b> @ 1:59:11 (½-s) <b>24.4mph</b> @ 1:59:12 (1s) <b>23.7mph</b> @ 1:58:45 (3s) <b>20.6mph</b> @ 1:59:28 (60s) <b>20.1mph</b> @ 1:59:43 (120s)	<b>13.4mph</b> at 1:58:20 <b>13.4mph</b> @ 1:58:20 (½-s) <b>13.9mph</b> @ 1:58:20 (1s) <b>15.4mph</b> @ 1:58:21 (3s) <b>19.4mph</b> @ 1:57:57 (60s) <b>19.2mph</b> @ 1:58:42 (120s)	22581 / 20.1mph
2022-04-18 08:58:03 PM EST  <b>2022-04-18 08:56:57 PM EST to 2022-04-18 08:57:57 PM EST (60s)</b>	1020.50mb	4.77V	44.2°F 90%	53.8°F	<b>SE (129°)</b>	<b>23.3mph</b> at 1:57:48 <b>23.1mph</b> @ 1:57:51 (½-s) <b>22.9mph</b> @ 1:57:52 (1s) <b>22.3mph</b> @ 1:57:49 (3s) <b>20.5mph</b> @ 1:56:57 (60s) <b>20.4mph</b> @ 1:57:56 (120s)	<b>16.4mph</b> at 1:56:58 <b>16.6mph</b> @ 1:56:58 (½-s) <b>16.8mph</b> @ 1:56:57 (1s) <b>16.3mph</b> @ 1:56:57 (3s) <b>19.6mph</b> @ 1:57:43 (60s) <b>20.0mph</b> @ 1:57:38 (120s)	1553 / 20.3mph	<b>23.9mph</b> at 1:57:48 <b>23.8mph</b> @ 1:57:48 (0.1s) <b>23.4mph</b> @ 1:57:48 (½-s) <b>23.1mph</b> @ 1:57:48 (1s) <b>22.1mph</b> @ 1:57:48 (3s) <b>19.9mph</b> @ 1:57:25 (60s) <b>19.8mph</b> @ 1:57:04 (120s)	<b>11.8mph</b> at 1:57:04 <b>11.9mph</b> @ 1:57:04 (0.1s) <b>12.7mph</b> @ 1:57:04 (½-s) <b>13.9mph</b> @ 1:56:58 (1s) <b>14.5mph</b> @ 1:56:57 (3s) <b>18.8mph</b> @ 1:57:43 (60s) <b>19.3mph</b> @ 1:57:38 (120s)	5225 / 19.6mph	<b>23.7mph</b> at 1:57:48 <b>23.4mph</b> @ 1:57:48 (½-s) <b>23.0mph</b> @ 1:57:48 (1s) <b>22.1mph</b> @ 1:57:48 (3s) <b>19.6mph</b> @ 1:56:57 (60s) <b>19.5mph</b> @ 1:57:14 (120s)	<b>13.4mph</b> at 1:56:57 <b>13.5mph</b> @ 1:56:58 (½-s) <b>14.1mph</b> @ 1:56:58 (1s) <b>15.1mph</b> @ 1:56:57 (3s) <b>18.6mph</b> @ 1:57:42 (60s) <b>19.1mph</b> @ 1:57:38 (120s)	10906 / 19.4mph

Execution time (ms): 0.561058 Duplicates: 1